



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	05.08. 2022. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	04-2/22-2
VEZA:	
EPA:	556 XXVII
SKRAĆENICA:	PRILOG:



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 04-4005

4. avgust 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođa mr Danijela Đurović, predsjednica

Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2022. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ, ministar finansija i MILOŠ MEDENICA, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

Vlada preporučuje Skupštini da, prilikom razmatranja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, pozove dr Radoja Žugića, guvernera Centralne banke Crne Gore, da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela.

PREDSJEDNIK
dr Dritan Abazović, s. r.

PREDLOG

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Član 1

U Zakonu o platnom prometu ("Službeni list CG", broj 62/13) u članu 2 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

“5) izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija;”.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

“7) usluge iniciranja plaćanja;”.

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8) usluge pružanja informacija o računu.“.

Član 2

U članu 3 stav 1 tačka 10 poslije riječi: “platne usluge” dodaju se zarez i riječi: „osim usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu;”.

Tač. 11 i 12 mijenjaju se i glase:

„11) usluge koje se zasnivaju na određenim platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

a) instrumenti koji omogućavaju imaoцу da stiče robu ili usluge samo u prostorijama izdavaoca ili unutar ograničene mreže pružalaca usluga u okviru direktnog trgovačkog ugovora sa profesionalnim izdavaocem;

b) instrumenti koji se mogu koristiti samo za sticanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga;

c) instrumenti koji su dostupni na zahtjev privrednog društva ili drugog subjekta i koje reguliše nadležni organ ili organ lokalne samouprave za posebne socijalne ili poreske svrhe za sticanje određene robe ili usluga od dobavljača koji sa izdavaocem instrumenta imaju trgovački ugovor;

12) platne transakcije koje sprovodi davalac na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža ili pružalac elektronske komunikacione usluge za preplatnika mreže ili usluge za kupovinu digitalnog sadržaja i usluga baziranih na glasovnim tehnologijama, bez obzira na uređaj koji se koristio za kupovinu ili potrošnju digitalnog sadržaja koja se naplaćuje sa tog računa, ili usluga koje se obavljaju iz ili posredstvom elektronskog uređaja i koje se naplaćuju sa tog računa u okviru aktivnosti koje se sprovode u dobrovorne svrhe ili za kupovinu karata, ako:

- vrijednost bilo koje jednokratne platne transakcije ne prelazi 50 eura;
- ukupna vrijednost platnih transakcija za pojedinačnog preplatnika ne prelazi 300 eura mjesечно; ili

- preplatnik unaprijed uplaćuje sredstva na svoj račun kod davaoca na korišćenje elektronske komunikacione mreže ili usluga, ukupna vrijednost platnih transakcija ne prelazi 300 eura mjesечно;“.

U tački 14 riječi: „platne transakcije između“ zamjenjuju se riječima: „platne transakcije i sa njima povezane usluge između“.

Tačka 15 mijenja se i glasi:

„15) usluge u vezi sa isplatom gotovog novca na bankomatima trećih lica koji djeluju u ime jednog ili više izdavalaca platnih kartica, a nijesu strane u okvirnom ugovoru sa korisnikom platnih usluga koji podiže novac sa računa za plaćanje, pod uslovom da ta treća lica ne obavljaju druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona, pri čemu su ta lica dužna da svojim korisnicima pruže informacije o naknadama iz čl. 14 do 17 ovog zakona prije podizanja gotovog novca, kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovog novca.“

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

**„Obavještavanje o uslugama
koje se ne smatraju platnim uslugama**

Član 3a

(1) Pružaoci usluga koji pružaju usluge iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci prelazi iznos od 1.000.000 eura, dužni su da , najkasnije u roku od mjesec dana od dana ispunjenja ovog uslova, dostave obavještenje Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) o ukupnoj vrijednosti platnih transakcija izvršenih u tom periodu, sa detaljnim opisom usluga koje pružaju i naznakom usluge iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona.

(2) Centralna banka, na osnovu obavještenja iz stava 1 ovog člana, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi da se pružalac usluga koristi izuzećem iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona.

(3) Ako Centralna banka, u slučaju iz stava 2 ovog člana, ocijeni da nije opravданo da se pružalac usluga i dalje koristi izuzećem iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, donosi rješenje kojim nalaže pružaocu usluga, da u roku određenom tim rješenjem, a koji ne može biti kraći od 90 dana, podnese Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 72 ovog zakona ili da se, u istom roku, uskladi sa ograničenjima iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona na način utvrđen rješenjem.

(4) Pružalac usluga iz člana 3 stava 1 tačka 12 ovog zakona, dužan je da o pružanju tih usluga obavijesti Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i da joj, u skladu sa propisima, dostavi godišnji izvještaj revizora kojim

se potvrđuje da je usluga koju pruža u skladu sa ograničenjima iz člana 3 tačka 12 ovog zakona.

(5) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavještava Centralnu banku o pružaocima usluga iz stava 4 ovog člana koji obavljaju uslugu iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona.

(6) Ako Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ocijeni da usluga koju obavlja pružalač usluga iz stava 4 ovog člana nije u skladu sa ograničenjima iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona, o tome odmah obavještava Centralnu banku.

(7) Centralna banka, na osnovu obavještenja iz stava 6 ovog člana, donosi rješenje kojim nalaže pružaocu usluga iz stava 4 ovog člana da, u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti kraći od 90 dana, podnese Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 72 ovog zakona ili da se, u istom roku, uskladi sa ograničenjima iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona na način utvrđen rješenjem.

(8) Pružaoci usluga iz st. 1 do 7 ovog člana upisuju se u registar iz člana 89 ovog zakona.“

Član 4

U članu 4 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) registrovani pružalač usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;“.

U tački 5 riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)“ brišu se.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Član 5

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„Pristup računima koje otvara i vodi banka i druga kreditna institucija

Član 4a

(1) Banke i druge kreditne institucije su dužne da platnim institucijama i institucijama za elektronski novac, na njihov zahtjev, otvore i vode transakcione račune i pružaju usluge povezane sa tim računima na objektivan, nediskriminoran i srazmjeran način i u obimu koji tim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način.

(2) Banka i druga kreditna institucija može odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana kada ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, o čemu je dužna da Centralnoj banci dostavi obavještenje sa obrazloženjem.“

Član 6

U članu 8 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Na postupak kontrole usklađenosti posovanja kreditnih institucija sa ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje posovanje kreditnih institucija.“

Član 7

U članu 9 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) **platna transakcija** je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava, inicirana od platnog instrumenta, u njegovo ime ili od primaoca plaćanja, bez obzira na obaveze između platnog instrumenta i primaoca plaćanja;“.

Poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“1a) **platna transakcija na daljinu** je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;

1b) **prihvatanje platnih transakcija** je platna usluga kojom pružalač platnih usluga, na osnovu ugovora sa primaocem plaćanja o prihvatanju i obradi platnih transakcija, vrši prenos novčanih sredstava primaocu plaćanja;”.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

“4) **korisnik platnih usluga** je pravno lice, organ državne uprave i dio stranog društva (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platnog instrumenta i/ili primaoca plaćanja;”.

Poslije tačke 12 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

„12a) **provjera autentičnosti** je postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru identiteta korisnika platnih usluga ili valjanosti upotrebe određenog platnog instrumenta, uključujući upotrebu personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika;

12b) **pouzdana provjera autentičnosti klijenta** je provjera autentičnosti na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja, posjedovanja i svojstvenosti koji su međusobno nezavisni, a koje samo korisnik zna i posjeduje, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da štiti povjerljivost podataka čija se autentičnost provjerava;

12c) **personalizovani sigurnosni podaci** su personalizovane karakteristike koje pružalač platnih usluga daje korisniku platnih usluga radi provjere autentičnosti;

12d) **osjetljivi podaci o plaćanju** su podaci koji se mogu koristiti za izvršenje prevare, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, s tim da, za aktivnosti pružaoca usluge iniciranja plaćanja i pružaoca usluge pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju;”.

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14a) **izdavanje platnih instrumenata** je platna usluga kojom se pružala platnih usluga, na osnovu ugovora sa platiocem, obavezuje da platiocu izda platni instrument za iniciranje i obradu njegovih platnih transakcija;“.

Tačka 15 mijenja se i glasi:

“15) **platni brend** je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice;

Poslije tačke 15 dodaje se nova tačka koja glasi::

“15a) **povezani platni brendovi (co-badging)** - uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;”.

Poslije tačke 18 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

„18a) **elektronska komunikaciona mreža** je elektronska komunikaciona mreža u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;

18b) **elektronska komunikaciona usluga** je elektronska komunikaciona usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;

18c) **elektronska platna transakcija** je platna transakcija inicirana i izvršena na način koji uključuje korišćenje elektronske platforme ili uređaja, a ne obuhvata platne transakcije inicirane nalogom za plaćanje u papirnoj formi, putem pošte ili telefona;

18d) **digitalni sadržaj** je roba ili usluge koje se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, čija je upotreba ili potrošnja ograničena na tehnički uređaj i koja ni na koji način ne uključuje korišćenje ili potrošnju fizičke robe ili usluga;

18e) **online povezivanje** je povezivanje putem javno dostupne komunikacione mreže (npr. interneta) pružaoca i korisnika određene usluge“.

Tačka 20 mijenja se i glasi:

“20) **kreditni transfer** je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;”.

Poslije tačke 21 dodaje se pet novih tačaka, koje glase:

“21a) **usluga iniciranja plaćanja** je platna usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;

21b) **usluga pružanja informacija o računu** je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;

21c) **pružalac platnih usluga koji vodi račun** je pružalac platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;

21d) **pružalac usluge iniciranja plaćanja** je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;

21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalac platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona.

Tač. 24 i 26 brišu se.

Dosadašnja tačka 25 postaje tačka 24, a tač. 27 do 34 postaju tač. 25 do 32.

Član 8

U članu 13 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Platilac je dužan da naknade iz st. 1 i 2 ovog člana plati samo ako je o punom iznosu tih naknada bio informisan prije iniciranja platne transakcije.“

Član 9

U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ako se usluga preračunavanja valute nudi prije iniciranja platne transakcije i ako se ta usluga nudi na bankomatu, prodajnom mjestu ili od strane primaoca plaćanja, strana koja nudi uslugu preračunavanja valute dužna je da upozna platioca o svim naknadama, kao i o kursu koji će primijeniti pri preračunavanju valute.“

Član 10

U članu 15 stav 1 tačka 1 poslije riječi „pravilnog“ dodaju se riječi: „iniciranja ili“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Pružalac usluge iniciranja plaćanja, dužan je da osim informacija iz stava 1 ovog člana, prije iniciranja plaćanja platiocu da ili učini dostupnim na jasan i sveobuhvatan način i sljedeće informacije:

- 1) naziv pružaoca usluge iniciranja plaćanja, tačnu adresu njegovog sjedišta i, prema potrebi, adresu njegovog agenta ili ogranka;
- 2) druge kontaktne informacije, važne za komunikaciju sa pružaocem usluge iniciranja plaćanja, uključujući i e-mail adresu, i
- 3) kontakt podatke o nadležnom tijelu i podatke potrebne za komunikaciju sa tim nadležnim tijelom.“

U st. 2, 3 i 4 riječi: „iz stava 1“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 1 i 2“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 11

Poslije člana 15 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Informacije pružaoca usluge iniciranja plaćanja za platnoga i primaoca plaćanja nakon davanja naloga za plaćanje

Član 15a

Kada se nalog za plaćanje inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, taj pružalac dužan je da, pored informacija iz člana 15 ovog zakona, odmah nakon iniciranja naloga za plaćanje, da ili učiniti dostupnim platiocu i, kada je primjenjivo, primaocu plaćanja sljedeće:

- 1) potvrdu o uspješnom iniciranju naloga za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca;
- 2) referentnu oznaku kojom se platiocu i primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i, po potrebi, primaocu plaćanja identifikacija platioca i sve informacije koje su prenesene sa tom platnom transakcijom;
- 3) iznos platne transakcije, i
- 4) ukupan iznos svih naknada koje korisnik platnih usluga plaća pružaocu usluge iniciranja plaćanja za platnu transakciju i iznos svake pojedinačne naknade.

Informacije za pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca pri korištenju usluge iniciranja plaćanja

Član 15b

Pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da referentnu oznaku platne transakcije koja je preko njega inicirana, stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca.“

Član 12

U članu 16 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „člana 15 stav 2“, zamjenjuju se riječima: „člana 15 stav 3“.

Član 13

U članu 17 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „člana 15 stav 2“, zamjenjuju se riječima: „člana 15 stav 3“.

Član 14

U članu 19 stav 1 tačka 2 podtačka b poslije riječi „pravilnog“ dodaju se riječi: „iniciranja ili“.

U podtački c) poslije riječi: „davanje saglasnosti za“ dodaju se riječi: „iniciranje naloga za plaćanje ili“.

Poslije podtačke f) dodaje se nova podtačka koja glasi:

„g) u slučaju platnih instrumenata sa povezanim platnim brendovima (co-badged), prava korisnika platnih usluga u skladu sa propisima kojima se uređuju

međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica;“.

U tački 3 podtačka a) mijenja se i glasi:

„a) naknadama koje je korisnik platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga, uključujući i naknade povezane sa načinom na koji i učestalošću sa kojom se daju ili čine raspoloživim informacije u skladu sa ovim zakonom, i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade.“.

U tački 4 podtačka a) poslije riječi: „na opremu“ dodaju se riječi: „i softver“.

U tački 5 podtačka e) mijenja se i glasi:

„e) odgovornosti pružaoca platnih usluga za iniciranje ili izvršavanje platne transakcije u skladu sa čl. 49, 50 i 50a ovog zakona.“.

Poslije podtačke f) dodaje se nova podtačka koja glasi:

„g) sigurnom postupku koji pružalac platnih usluga upotrebljava za obavještavanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevaru ili stvarne prevare ili prijetnje sigurnosti;“.

Član 15

U članu 22 stav 1 poslije riječi: „te izmjene“ dodaje se zarez i riječi: „a korisnik platnih usluga može da ih prihvati ili odbije do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu“.

Član 16

U članu 23 stav 3 mijenja se i glasi:

“(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, pružalac platnih usluga ne smije naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za otkaz okvirnog ugovora koji je, prije raskida, bio na snazi duže od šest mjeseci.”.

Član 17

U članu 25 stav 2 poslije riječi: „jednom mjesечно“ dodaju se riječi: „bez naknade“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Pružalac platnih usluga, dužan je da na zahtjev platnoga, dostavi informacije iz stava 1 ovog člana u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.“

Član 18

U članu 26 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Pružalac platnih usluga, dužan je da na zahtjev primaoca plaćanja, dostavi informacije iz stava 1 ovog člana u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.“

Član 19

U članu 28 stav 2 riječi: „člana 48 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „člana 48 stav 6“.

St. 3 i 4 mijenjaju se i glase:

- „(3) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja može za izvršavanje platnih transakcija naplatiti naknade samo od primaoca plaćanja, a pružalac platnih usluga platioca može za izvršavanje platne transakcije naplatiti naknade samo od platioca.
- (4) Pružalac platnih usluga ne smije spriječiti ili ograničiti primaoca plaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili da ga na neki drugi način usmjerava na upotrebu određenog platnog instrumenta.“.

U stavu 7 riječi: „i dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife“ brišu se.

Stav 8 mijenja se i glasi:

- „(8) Centralna banka može svojim propisom zabraniti ili ograničiti pravo primaoca plaćanja na zaračunavanje naknada, radi podsticanja tržišne konkurenčije i/ili promovisanja upotrebe platnih instrumenata.“.

Član 20

U članu 29 stav 1 tačka 1 riječi: „člana 33 stav 1 tač. 3, 4 i 5 i člana 37 st. 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „člana 33 stav 1 tač. 3, 4, 4a i 5 i člana 37 st. 2, 3 i 5“.

U tački 5 riječi: „članom 44“ zamjenjuju se riječima: „čl. 44 i 45“.

Član 21

U članu 30 stav 3 poslije riječi: „platnih usluga“ dodaju se riječi: „a može se dati i preko primaoca plaćanja ili pružaoca usluge iniciranja plaćanja,“.

U stavu 6 poslije riječi: „platnih usluga“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno između pružalaca platnih usluga.“

Član 22

Poslije člana 30 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Potvrđivanje raspoloživosti sredstava Član 30a

- (1) Pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice, bez odlaganja potvrđuje da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca, ako je:

- 1) račun za plaćanje platioca dostupan uz online povezivanje u trenutku prijema zahtjeva;
- 2) platilac pružaocu platnih usluga koji vodi račun dao izričitu saglasnost da odgovori na zahtjev pružaoca platnih usluga koji je izdao platni instrument na osnovu platne kartice za potvrđivanje da je iznos koji odgovara određenoj platnoj transakciji na osnovu platne kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca;

- 3) saglasnost iz tačke 2 ovog stava data prije nego što je podnesen prvi zahtjev za potvrđivanje.
- (2) Pružalac platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice može zatražiti potvrđivanje iz stava 1 ovog člana, ako:
- 1) je platilac dao izričitu saglasnost pružaocu platnih usluga koji vodi račun za potvrđivanje iz stava 1 ovog člana;
 - 2) je platilac inicirao platnu transakciju koristeći se platnim instrumentom na osnovu platne kartice koju je izdao pružalac platnih usluga;
 - 3) se pružalac platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice identifikovao pružaocu platnih usluga koji vodi račun, prije svakog zahtjeva za potvrđivanje i da komunicira na siguran način sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun u skladu sa članom 56c ovog zakona.
- (3) Potvrđivanje iz stava 1 ovog člana sastoji se od jednostavnog odgovora u obliku „da“ ili „ne“ i ne smije sadržati podatak o stanju sredstava na računu.
- (4) Pružalac platnih usluga koji izdaje platni instrument potvrđivanje iz stava 3 ovog člana ne smije čuvati, niti koristiti u druge svrhe osim za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice.
- (5) Potvrđivanjem iz stava 1 ovog člana pružalac platnih usluga koji vodi račun ne smije onemogućiti raspolaganje sredstvima na računu za plaćanje platioca.
- (6) Platilac može od pružaoca platnih usluga koji vodi račun tražiti da mu identificuje pružaoca platnih usluga koji je tražio potvrđivanje i dati odgovor.
- (7) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na platne transakcije inicirane putem platnih instrumenata na osnovu platnih kartica na kojima se pohranjuje elektronski novac u skladu sa ovim zakonom.

Pravila o pristupu računu za plaćanje u slučaju usluge iniciranja plaćanja **Član 30b**

- (1) Platilac ima pravo da koristi uslugu iniciranja plaćanja iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona koju pružalac usluge iniciranja plaćanja.
 - (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, platilac nema pravo da koristi usluge pružaoca usluge iniciranja plaćanja ako njegov račun za plaćanje nije dostupan uz online povezivanje.
 - (3) Kada platilac da izričitu saglasnost za izvršavanje platne transakcije u skladu sa članom 30 ovog zakona, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da preduzme aktivnosti iz stava 5 ovog člana kako bi obezbijedio ostvarivanje prava platioca na korišćenje usluge iniciranja plaćanja.
- (4) Pružalac usluge iniciranja plaćanja:
- 1) ne smije ni u jednom trenutku biti u posjedu novčanih sredstava platioca radi pružanja usluge iniciranja plaćanja;

- 2) dužan je da obezbijedi da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu dostupni drugom licu, osim korisniku platnih usluga i izdavaocu personalizovanih sigurnosnih podataka;
- 3) dužan je da obezbijedi da se personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga prosljeđuju sigurnim i efikasnim putem;
- 4) dužan je da obezbijedi da se sve ostale informacije o korisniku platnih usluga, dobijene prilikom pružanja usluga iniciranja plaćanja, pružaju samo primaocu plaćanja i uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga;
- 5) dužan je da, prilikom svakog iniciranja plaćanja, potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca i da komunicira sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona;
- 6) ne smije čuvati osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga;
- 7) ne smije tražiti od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim podataka potrebnih za pružanje usluge iniciranja plaćanja;
- 8) ne smije koristiti podatke, pristupati im ili ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge iniciranja plaćanja kako je platilac izričito tražio;
- 9) ne smije mijenjati iznos, primaoca plaćanja ili bilo koji drugi podatak o platnoj transakciji koja se inicira.

(5) Pružalac platnih usluga koji vodi račun, dužan je da:

- 1) komunicira na siguran način sa pružaocima usluge iniciranja plaćanja u skladu sa članom 56c ovog zakona;
- 2) odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja, dâ ili stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije koje su pružaocu platnih usluga koji vodi račun dostupne u vezi sa izvršavanjem platne transakcije;
- 3) postupa na nediskriminoran način sa nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, naročito u pogledu vremena prijema naloga, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje upućuje platilac direktno, osim ako za to postoji objektivan razlog.

(6) Pružanje usluga iniciranja plaćanja ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalaca usluga iniciranja plaćanja i pružalaca platnih usluga koji vode račune.

Pravila o pristupu i upotrebi informacija o računu za plaćanje

u slučaju pružanja usluga informacija o računu

Član 30c

(1) Korisnik platnih usluga ima pravo da koristi uslugu informacija o računu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona koju pružalac usluga informacija o računu.

(2) Korisnik platnih usluga nema pravo iz stava 1 ovog člana ako njegov račun za plaćanje nije dostupan uz online povezivanje.

(3) Pružalac usluga informacija o računu:

- 1) smije pružati usluge samo na osnovu izričite saglasnosti korisnika platnih usluga;
- 2) dužan je da obezbijedi da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu dostupni drugom licu, osim tom korisniku platnih usluga i izdavaocu personalizovanih sigurnosnih podataka;
- 3) dužan je da obezbijedi da se personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga prosljeđuju sigurnim i efikasnim putem;
- 4) dužan je da, za svaku komunikaciju, potvrđuje svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili većem broju tih pružalaca i korisniku platnih usluga na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona;
- 5) smije pristupiti samo informacijama sa računa za plaćanje koje je za korišćenje ove usluge odredio korisnik platnih usluga i informacijama o platnim transakcijama povezanim sa tim računima;
- 6) ne smije zahtijevati osjetljive podatke o računima za plaćanje;
- 7) ne smije upotrebljavati podatke i ne smije im pristupati, niti ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim za obavljanje usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka.

(4) Pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da:

- 1) komunicira na siguran način sa pružaocima usluga informacija o računu, u skladu sa članom 56c ovog zakona;
- 2) postupa na nediskriminoran način sa zahtjevima za davanje informacija upućenih preko pružaoca usluga informacija o računu, osim ako za to postoji objektivan razlog.

(5) Pružanje usluga informacija o računu ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalaca tih usluga i pružalaca platnih usluga koji vode račune.“

Član 23

Član 31 mijenja se i glasi:

„Ograničenja korišćenja platnih instrumenata i pristupa računima za plaćanje pružaocima platnih usluga

Član 31

- (1) Platilac i njegov pružalac platnih usluga mogu ugovoriti limite potrošnje za platne transakcije koje se izvršavaju platnim instrumentom.
- (2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružaoca platnih usluga da blokira platni instrument iz objektivno opravdanih razloga vezanih za:
 - 1) sigurnost platnog instrumenta;
 - 2) sumnju za neovlašćeno korišćenje ili korišćenje platnog instrumenta sa namjerom prevare, ili
 - 3) u slučaju platnog instrumenta sa kreditnom linijom, zbog značajnog povećanja rizika da platilac neće biti u mogućnosti da ispunji obavezu plaćanja.
- (3) Pružalac platnih usluga dužan je da, na način predviđen ugovorom, prije blokiranja platnog instrumenta, obavijesti platioca o namjeri i o razlozima za blokiranje platnog instrumenta.
- (4) Ako pružalac platnih usluga nije u mogućnosti da obavijesti platioca u skladu sa stavom 3 ovog člana dužan je da to učini odmah nakon blokiranja platnog instrumenta.
- (5) Odredbe st. 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se ako je davanje obavještenja u suprotnosti sa objektivno opravdanim razlozima sigurnosti ili nije u skladu sa zakonom.
- (6) Pružalac platnih usluga dužan je da deblokira platni instrument ili blokirani platni instrument zamijeni novim kada prestanu razlozi za blokadu tog platnog instrumenta.
- (7) Pružalac platnih usluga koji vodi račun ne smije uskratiti pristup računu za plaćanje pružaocu usluge informacija o računu ili pružaocu usluge iniciranja plaćanja, osim na osnovu dokazanih i objektivno opravdanih razloga koji se odnose na neovlašćeni pristup tog pružaoca usluga ili njegov pristup sa ciljem prevare, uključujući neovlašćeno iniciranje platne transakcije ili iniciranje platne transakcije sa ciljem prevare.
- (8) U slučajevima iz stava 7 ovog člana pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da, u dogovorenom obliku, obavijesti platioca o uskraćivanju pristupa računu za plaćanje i razlozima uskraćivanja pristupa, s tim da se, ako je moguće, te informacije platiocu daju prije uskraćivanja pristupa, a najkasnije odmah nakon uskraćivanja pristupa, osim ako bi pružanje navedenih informacija ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili nije u skladu sa zakonom.
- (9) Pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da omogući pristup računu za plaćanje odmah nakon što prestanu razlozi za uskraćivanje pristupa iz stava 7 ovog člana.

- (10) U slučajevima iz stava 7 ovog člana, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluge informacija o računu ili na pružaoca usluge iniciranja plaćanja, uz navođenje relevantnih podataka o nastalom slučaju i razlozima za uskraćivanje pristupa računu za plaćanje.
- (11) Na osnovu obavještenja iz stava 10 ovog člana, Centralna banka postupa u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonima kojima se uređuje poslovanje pojedinih pružalaca platnih usluga.“

Član 24

U članu 32 stav 1 tačka 1 poslije riječi „ugovorom“ dodaju se zarez i riječi: „koji moraju biti objektivni, nediskriminatory i srazmjeri“.

Član 25

U članu 33 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:
„4a) obezbijedi da korisnik platnih usluga obavještenje iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona može dostaviti bez naknade, s tim da mu može naplatiti troškove zamjene izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta;“.

Član 26

U članu 34 stav 3 riječi: „koji nije potrošač“ brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Kada je u izvršavanje platne transakcije uključen i pružalac usluge iniciranja plaćanja, korisnik platnih usluga obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja pružaocu platnih usluga koji vodi račun i koji je dužan da izvrši ispravku.“

Član 27

U članu 35 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

“(2) Ako se platna transakcija inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da dokaže da je, u okviru njegovih ovlašćenja, sprovedena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na izvršavanje platne transakcije nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan sa platnom uslugom koju on pruža.

(3) Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju, samo korišćenje platnog instrumenta koje je evidentirao pružalac platnih usluga, uključujući, kada je primjenljivo, i pružaoca usluge iniciranja plaćanja nije dovoljan dokaz da je platilac autorizovao tu platnu transakciju ili da je postupio sa namjerom prevare ili da je namjerno ili sa krajnjom nepažnjom propustio da ispuni jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona, već je taj pružalac platnih usluga dužan da dokaže prevaru ili krajnju nepažnju korisnika platnih usluga.“.

U stavu 4 riječi: „st. 1 i 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Član 28

Član 36 mijenja se i glasi:

- „(1) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije pružalac platnih usluga platioca, dužan je da vrati platiocu iznos neautorizovane platne transakcije bez odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana nakon što je saznao za tu transakciju ili nakon što je obaviješten o njoj, osim ako pružalac platnih usluga platioca ima opravdane razloge da sumnja u prevaru i ako o tom razlogu obavijesti Centralnu banku u pisanoj formi.
- (2) Ukoliko je za iznos neautorizovane platne transakcije zadužen račun za plaćanje platioca, pružalac platnih usluga platioca dužan je da, u roku iz stava 1 ovog člana, vrati stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da neautorizovana platna transakcija nije izvršena, pri čemu datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neautorizovane platne transakcije.
- (3) Ukoliko je platna transakcija inicirana preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da vrati iznos neautorizovane platne transakcije bez odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana i da vrati stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija.
- (4) Ukoliko je pružalac usluge iniciranja plaćanja odgovoran za neautorizovanu platnu transakciju, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, bez odlaganja nadoknadi sve gubitke proizašle iz povraćaja ili gubitke na osnovu isplaćenih iznosa povraćaja platiocu, uključujući iznos neautorizovane platne transakcije.
- (5) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije, platilac ima i pravo na razliku do pune naknade štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.”

Član 29

Član 37 mijenja se i glasi:

- “(1) Izuzetno od člana 36 ovog zakona, ako je izvršavanje neautorizovanih platnih transakcija posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta ili zloupotrebe platnog instrumenta, platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane sa tim neautorizovanim platnim transakcijama najviše do 50 eura.
- (2) Platilac nije obavezan da snosi gubitke ni do iznosa iz stava 1 ovog člana, ako:
 - 1) gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta nije mogao otkriti prije izvršavanja neautorizovane platne transakcije;
 - 2) su neautorizovane platne transakcije posljedica radnje ili propusta zaposlenog, agenta ili ogranka pružaoca platnih usluga ili lica kojem su aktivnosti pružaoca platnih usluga eksternalizovane;

- 3) pružalac platnih usluga nije obezbijedio odgovarajuća sredstva za dostavljanje obavještenja o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta, u skladu sa članom 33 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
 - 4) pružalac platnih usluga platioca ne zahtijeva pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta;
 - 5) pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ne primijeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta.
- (3) Primalac plaćanja ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji ne primijeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta, dužan je pružaocu platnih usluga platioca nadoknadi štetu koju je zbog toga pretrpio.
- (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, platilac snosi sve gubitke povezane sa neautorizovanim platnim transakcijama, ako je platilac postupao sa namjerom prevare ili je namjerno ili sa krajnjom nepažnjom propustio da ispunji jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona.
- (5) Platilac ne odgovara za iznos neautorizovanih platnih transakcija izvršenih nakon što je obavijestio pružaoca platnih usluga u skladu sa članom 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, osim ako je postupao sa namjerom prevare.
- (6) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost platioca drukčije u odnosu na st. 1 do 5 ovog člana.“.

Član 30

Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi:

„Platne transakcije kod kojih iznos transakcije nije unaprijed poznat Član 37a

- (1) Ako u okviru platne transakcije na osnovu platne kartice koju inicira primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac da saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, pružalac platnih usluga platioca smije rezervisati novčana sredstva na računu za plaćanje platioca samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koji treba rezervisati.
- (2) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da osloboди rezervaciju novčanih sredstava na računu za plaćanje platioca uspostavljenu u skladu sa stavom 1 ovog člana, bez odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije, a najkasnije odmah nakon prijema naloga za plaćanje.”

Član 31

U članu 38 stav 3 mijenja se i glasi:

- „(3) Povraćaj novčanih sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana, vrši se u punom iznosu izvršene platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma zaduženja tog računa za iznos čiji povraćaj traži platilac.“

Član 32

U članu 40 poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„(7) Pružalac platnih usluga platioca ne smije zadužiti račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje.“

Član 33

U članu 41 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „plaćanje“ dodaju se riječi: „ili da inicira platnu transakciju“.

U stavu 4 riječi: „neposredno platilac“ zamjenjuju se riječima: „platilac neposredno ili preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja“.

Član 34

U članu 42 stav 2 mijenja se i glasi:

“(2) Ako je platna transakcija inicirana od strane pružaoca usluge iniciranja plaćanja ili od strane ili preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon davanja saglasnosti pružaocu usluge iniciranja plaćanja da inicira platnu transakciju ili nakon davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja.”

U stavu 5 riječ „svojim“ zamjenjuje se riječju „relevantnim“.

U stavu 7 poslije riječi: „ugovoriti da“ dodaje se riječ „relevantni“.

Član 35

U članu 43 stav 1 riječi: „Pružalac platnih usluga platioca, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja“, zamjenjuju se riječima: „Jedan ili više pružalaca platnih usluga platioca, jedan ili više pružalaca platnih usluga primaoca plaćanja“.

U stavu 2 poslije riječi: „ugovoriti da“ dodaje se riječ „relevantni“.

Član 36

U članu 46 stav 1 riječi: „i odredi datum valute odobrenja odmah nakon prijema gotovog novca“ zamjenjuju se riječima: „odmah nakon prijema novčanih sredstava, sa datumom valute na dan prijema novčanih sredstava“.

Član 37

U članu 48 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

“(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da sarađuje sa pružaocem platnih usluga platioca i dostavi mu sve relevantne informacije u cilju povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije.

(5) U slučaju da povraćaj novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije nije moguć, pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu, na njegov pisani zahtjev, pruži informacije koje ima na raspolaganju i koje su platiocu potrebne za pokretanje sudskog ili drugog postupka radi povraćaja novčanih sredstava.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 6 i 7.

Član 38

Čl. 49 i 50 mijenjaju se i glase:

“Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac

Član 49

- (1) Pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu za pravilno izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac, osim u slučajevima iz stava 3 ovog člana, člana 48 st. 2 i 7 i člana 53 ovog zakona.
- (2) Pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vrati iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije.
- (3) Ako pružalac platnih usluga platioca dokaže da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu sa članom 44 ovog zakona i nalogom za plaćanje, za pravilno izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, i to primaocu plaćanja.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da iznos platne transakcije, bez odlaganja, stavi na raspolaganje primaocu plaćanja, a u slučaju plaćanja na račun za plaćanje primaoca plaćanja odobri odgovarajući iznos na račun primaoca plaćanja, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila izvršena u skladu sa članom 47 ovog zakona.
- (5) Ako je platna transakcija izvršena sa zakašnjnjem, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca podnesenog u ime platioca, odredi datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila na vrijeme izvršena.
- (6) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da, u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koju je inicirao platilac, na zahtjev platioca i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja i bez naknade, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstva platne transakcije i o tome obavijesti platioca.
- (7) Pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je platiocu i za naplaćene naknade i za kamate koje platiocu pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom, uključujući i izvršenje platne transakcije sa kašnjnjem.

(8) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.

Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja

Član 50

- (1) U slučaju platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja, osim u slučajevima iz stava 5 ovog člana, člana 48 st. 2 i 7 i člana 53 ovog zakona, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je primaocu plaćanja za:
- 1) pravilan prenos naloga za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca u skladu sa članom 44 stav 3 ovog zakona;
 - 2) postupanje u skladu sa članom 47 ovog zakona.
- (2) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršavanje ili pogrešno izvršavanje platne transakcije u skladu sa stavom 1 tačka 1 ovog člana dužan je da, bez odlaganja, ponovo dostavi nalog za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca.
- (3) U slučaju kašnjenja sa prenosom naloga za plaćanje, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da odobri račun za plaćanje primaoca plaćanja sa datumom valute koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila na vrijeme izvršena.
- (4) Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu sa stavom 1 ovog člana, dužan je da obezbijedi da iznos platne transakcije bude na raspolaganju primaocu plaćanja odmah nakon što je taj iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja, s tim da datum valute za iznos odobren na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila uredno izvršena.
- (5) Ako pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dokaže da je pružaocu platnih usluga platioca pravilno prenio nalog za plaćanje primaoca plaćanja i da je postupio u skladu sa članom 47 ovog zakona, za izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalac platnih usluga platioca, i to platiocu.
- (6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vrati iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije.

- (7) Odredba stava 6 ovog člana ne primjenjuje se ako pružalac platnih usluga platioca dokaže da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije, čak i u slučaju manjeg kašnjenja u izvršavanju platne transakcije, u kom slučaju je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan da odobri račun primaoca plaćanja sa datumom valute koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila uredno izvršena.
- (8) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koja je inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, na zahtjev primaoca plaćanja i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja i bez naknade, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstava platne transakcije i da o tome obavijesti primaoca plaćanja.
- (9) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je primaocu plaćanja i za naplaćene naknade i za kamate koje primaocu plaćanja pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom.
- (10) Pružalac platnih usluga i primalac plaćanja koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjnjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 9 ovog člana.”.

Član 39

Poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:

„Odgovornost za izvršavanje platne transakcije u slučaju iniciranja plaćanja preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja

Član 50a

- (1) Ako platilac inicira nalog za plaćanje preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da, uz postupanje u skladu sa čl. 34 i 48 ovog zakona, platioci nadoknadi iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije i da račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije.
- (2) Pružalac usluga iniciranja plaćanja dužan je da dokaže da je pružalac platnih usluga koji vodi račun platioca primio nalog za plaćanje u skladu s članom 40 ovog zakona i da je, u okviru njegovih ovlašćenja, izvršena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak koji je povezan sa neizvršenjem ili pogrešnim izvršenjem platne transakcije, uključujući izvršenje platne transakcije sa kašnjnjem.

(3) Ako je pružalac usluga iniciranja plaćanja odgovoran za neizvršenje ili pogrešno izvršenje platne transakcije, uključujući izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, bez odlaganja nadoknadi sve iznose koje je isplatio platiocu i drugu pretrpljenu štetu.“

Član 40

Poslije člana 51 dodaje se novi član koji glasi:

„Prava i obaveze pružalaca platnih usluga kod pojedinih slučajeva pogrešnog izvršenja platne transakcije

Član 51a

- (1) Pružaoci platnih usluga imaju sljedeća prava i obaveze kod pojedinih slučajeva pogrešnog izvršenja platne transakcije, i to:
 - 1) ako pružalac platnih usluga platioca prenese pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja iznos platne transakcije koji prelazi iznos utvrđen u nalogu za plaćanje ili ako greškom više puta izvrši nalog za plaćanje, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, na osnovu dokaza pružaoca platnih usluga platioca koji je ovu grešku počinio, dužan je da mu višak prenesenih sredstava vrati bez odlaganja;
 - 2) ako je pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja prenesen iznos manji od iznosa platne transakcije utvrđenog u nalogu za plaćanje, pružalac platnih usluga platioca može, u roku iz člana 44 ovog zakona, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja prenijeti iznos koji nedostaje do izvršenja platne transakcije u skladu sa datim nalogom za plaćanje i bez zahtjeva korisnika platnih usluga za pravilno izvršenje platne transakcije;
 - 3) ako su sredstva greškom prenesena drugom primaocu plaćanja koji nije naznačen u nalogu za plaćanje, pružalac platnih usluga platioca može, u roku iz člana 44 ovog zakona, pravilno izvršiti platnu transakciju i bez zahtjeva korisnika platnih usluga za pravilno izvršenje te platne transakcije, a pružalac platnih usluga primaoca plaćanja kome su pogrešno prenijeta novčana sredstva dužan je da, na osnovu dokaza pružaoca platnih usluga platioca koji je učinio grešku, primljena sredstva bez odlaganja vrati (prenese kao povraćaj) pružaocu platnih usluga platioca.
- (2) Povraćaj sredstava iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana, ima prioritet u odnosu na izvršavanje svih drugih platnih transakcija sa računa za plaćanje na koji su prenijeta ta sredstva.“.

Član 41

Član 52 mijenja se i glasi:

“Odgovornost posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga

Član 52

- (1) Pružalac platnih usluga odgovara korisniku platnih usluga i kada je neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, prouzrokovao posrednik ili drugi pružalac platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju te platne transakcije.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, pružalac platnih usluga ima pravo da od posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga zahtijeva naknadu svih iznosa koje je isplatio korisniku platnih usluga u skladu sa čl. 36, 49, 50 i 50a ovog zakona, uključujući iznos koji je isplatio zbog toga što drugi pružalac platnih usluga nije koristio pouzdanu provjera autentičnosti klijenta, kao i naknadu pretrpljene štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.”.

Član 42

U članu 54 stav 4 tačka 3 poslije riječi: „drugim licima“ dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom ili“.

Član 43

Poslije člana 56 dodaju se dva nova potpoglavlja i šest novih članova koji glase:

d) Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti

Upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima

Član 56a

- (1) Pružaoci platnih usluga dužni su da uspostave okvir sa primjerenim mjerama ublažavanja i kontrolnim mehanizmima za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pružaju, a kao dio tog okvira dužni su da uspostave i održavaju djelotvorne postupke upravljanja incidentima, uključujući otkrivanje i klasifikaciju značajnih operativnih i sigurnosnih incidenata.
- (2) Pružaoci platnih usluga dužni su da Centralnoj banci, jednom godišnje ili u kraćim rokovima koje utvrdi Centralna banka, dostave ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenosti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike.
- (3) Pružaoci platnih usluga dužni su da obaveze iz stava 1 ovog člana ispunjavaju u skladu sa aktom Centralne banke o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama, odnosno o uspostavljanju, sprovođenju i praćenju sigurnosnih mjera.

Izvještavanje o incidentima

Član 56b

- (1) U slučaju značajnog operativnog ili sigurnosnog incidenta pružaoci platnih usluga dužni su da, bez odlaganja, o tom incidentu obavijeste Centralnu banku.
- (2) Ako incident iz stava 1 ovog člana, utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese korisnika platnih usluga, pružalac platnih usluga dužan je da, bez odlaganja, obavijesti korisnike platnih usluga o incidentu i o svim raspoloživim mjerama koje korisnici platnih usluga mogu preuzeti radi ublažavanja štetnih efekata incidenta.
- (3) Nakon procjene značaja incidenta iz stava 1 ovog člana, Centralna banka, po potrebi, obavještava nadležne organe.
- (4) Centralna banka utvrđuje akt na osnovu kojeg pružaoci platnih usluga vrše klasifikaciju značajnih incidenata iz stava 1 ovog člana i izvještavaju o tim incidentima i na osnovu kojih Centralna banka utvrđuje kriterijume procjene značaja incidenta i pojedinosti iz izvještaja o incidentima koje razmjenjuje sa nadležnim organima.
- (5) Pružaoci platnih usluga dostavljaju Centralnoj banci, najmanje jednom godišnje, statističke podatke o prevarama u vezi sa različitim sredstvima plaćanja.

Provjera autentičnosti

Član 56c

- (1) Pružalac platnih usluga dužan je da primjenjuje pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta kada platilac:
 - 1) pristupa svom računu za plaćanje uz online povezivanje;
 - 2) inicira elektronsku platnu transakciju, ili;
 - 3) izvršava bilo koju radnju sa udaljenosti koja može značiti rizik u smislu prevara povezanih sa plaćanjem ili drugih oblika zloupotrebe.
- (2) Kada se u slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, radi o elektronskoj platnoj transakciji na daljinu, pružalac platnih usluga dužan je da primjeni pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta sa elementima koji transakciju na dinamičan način povezuju sa određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja.
- (3) Pružalac platnih usluga dužan je da, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, uspostavi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga.
- (4) Pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da omogući pružaocima usluge iniciranja plaćanja i pružaocima usluge informacija o računu da se pouzdaju u postupke provjere autentičnosti koje je pružalac platnih usluga koji vodi račun odredio korisniku platnih usluga u skladu sa st. 1 i 3 ovog člana, a pružaocima usluga iniciranja plaćanja i u skladu sa stavom 2 ovog člana.
- (5) Odredbe st. 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kada se plaćanje inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja.

- (6) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se i kada se informacije traže preko pružaoca usluge informacija o računu.
- (7) Sigurnosne zahtjeve koje treba da ispune pružaoci platnih usluga za obezbjeđivanje pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije, kao i izuzetke od primjene zahtjeva za pouzdanu provjeru autentičnosti, propisuje Centralna banka, radi:
- 1) obezbjeđivanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga, usvajanjem efikasnih i na riziku zasnovanih zahtjeva;
 - 2) obezbjeđivanja zaštite novčanih sredstava i ličnih podataka korisnika platnih usluga;
 - 3) obezbjeđivanja i održavanja fer tržišne konkurencije između pružalaca platnih usluga;
 - 4) obezbjeđivanja tehnološke neutralnosti i neutralnosti poslovnog modela;
 - 5) omogućavanja sredstava plaćanja koja su prilagođena korisniku, pristupačna i inovativna.

**e) Vansudsko rješavanje sporova
Prigovor pružaocu platnih usluga**

Član 56d

- (1) Ukoliko smatra da je pružalac platnih usluga postupio suprotno odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona, korisnik platnih usluga može pružaocu platnih usluga podnijeti prigovor.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga dostavi odgovor na primjedbe navedene u prigovoru iz stava 1 ovog člana najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, i to na papiru ili, ako je tako ugovoreno između pružaoca platnih usluga i njegovog korisnika, na drugom trajnom mediju.
- (3) Ako pružalac platnih usluga ne dostavi odgovor u roku iz stava 2 ovog člana iz razloga na koje ne može da utiče taj pružalac platnih usluga, dužan je da korisniku platnih usluga, u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, dostavi obavještenje sa obrazloženjem razloga za kašnjenje odgovora na prigovor i rokom za dostavljanje traženog odgovora, koji ne smije biti duži od 30 dana, od dana prijema prigovora.
- (4) Pružalac platnih usluga dužan je da, u odgovoru na prigovor, korisnika platnih usluga uputi na mogućnost podnošenja prigovora Centralnoj banci i na mogućnost alternativnog rješavanja spora u skladu sa članom 56f ovog zakona.

- (5) Pružalac platnih usluga dužan je da izradi i primjenjuje primjerene i efikasne procedure za rješavanje prigovora korisnika platnih usluga i učini ih dostupnim korisniku platnih usluga na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku dogovorenom između pružaoca platnih usluga i njegovog korisnika platnih usluga.
- (6) Pružalac platnih usluga dužan je da poslove u vezi sa prigovorom korisnika platnih usluga povjeri najmanje jednom licu koje je u radnom odnosu u tom pružaocu platnih usluga.

Prigovor Centralnoj banci

Član 56e

- (1) Korisnici platnih usluga i druga lica koja imaju određeni interes, uključujući udruženja potrošača, mogu, nakon prijema odgovora iz člana 56d st. 2 i 3 ovog zakona, odnosno u slučaju kada pružalac platnih usluga ne dostavi odgovor u rokovima iz člana 56d st. 2 i 3 ovog zakona, Centralnoj banci podnijeti prigovor protiv pružaoca platnih usluga, ako smatraju da nije postupio u skladu sa odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona.
- (2) Nakon prijema prigovora iz stava 1 ovog člana, Centralna banka upućuje zahtjev pružaocu platnih usluga na kojeg se prigovor odnosi da dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva, osim ako iz samog prigovora i podataka kojima Centralna banka raspolaze proizlazi da prigovor nije osnovan.
- (3) Pružalac platnih usluga dužan je da, u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2 ovog člana, dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva.
- (4) Nakon razmatranja prigovora korisnika platnih usluga i izjašnjenja pružaoca platnih usluga sa dokazima, Centralna banka može:
 - 1) dati preporuku pružaocu platnih usluga za poboljšanje odnosa prema korisnicima platnih usluga;
 - 2) dati savjete korisniku platnih usluga vezane za ostvarivanje njegovih prava pri korišćenju platnih usluga;
 - 3) obavljati i druge radnje koji doprinose ostvarivanju zaštite prava korisnika platnih usluga.
- (5) Ako povodom prigovora Centralna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da je pružalac platnih usluga postupio suprotno odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona za koje je ovim zakonom propisana prekršajna odgovornost, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.
- (6) Centralna banka obavještava podnosioca prigovora o svom postupanju po tom prigovoru i, kada je to primjenljivo, o preduzetim mjerama.
- (7) U obavještenju iz stava 6 ovog člana, Centralna banka je dužna da korisnika platnih usluga uputi na mogućnost alternativnog rješavanja spora u skladu sa članom 56f ovog zakona.

Alternativno rješavanje sporova

Član 56f

- (1) Korisnik platnih usluga može pristupiti alternativnom rješavanju spora u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju alternativno rješavanje sporova i arbitraža, a korisnik platnih usluga potrošač i u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga dâ informaciju o najmanje jednom tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
- (3) Informacije iz stava 2 ovog člana, moraju sadržavati poštansku adresu i adresu internet stranice tijela nadležnog za alternativno rješavanje sporova, kao i informaciju o obavezi pružaoca platnih usluga iz stava 5 ovog člana.
- (4) Pružalac platnih usluga dužan je da informacije iz st. 2 i 3 ovog člana na jasan, razumljiv i lako dostupan način istakne u svojim poslovnim prostorijama i na svojoj internet stranici i da ih dâ svojim korisnicima platnih usluga u okviru prethodnih informacija koje je dužan da da u skladu sa čl. 15 i 19 ovog zakona.
- (5) Pružalac platnih usluga dužan je da učestvuje u postupku alternativnog rješavanja spora koji je korisnik platnih usluga pokrenuo u skladu sa stavom 1 ovog člana.
- (6) Pravo korisnika platnih usluga iz stava 1 ovog člana ne utiče na njegovo pravo na pokretanje sudskog postupka, u skladu sa zakonom.“

Član 44

Član 65 mijenja se i glasi:

“Registri transakcionih računa koje vode pružaoci platnih usluga

Član 65

- (1) Pružaoci platnih usluga iz člana 64 stav 1 ovog zakona dužni su da vode registre transakcionih računa svojih korisnika platnih usluga.
- (2) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 ovog člana dužni su da Centralnoj banci dostavljaju podatke o otvorenim transakcionim računima iz člana 65a stav 2 ovog zakona, o promjeni podataka o tim računima i o ukidanju tih računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena.
- (3) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 ovog člana odgovaraju za tačnost podataka koje dostavljaju u skladu sa stavom 2 ovog člana.
- (4) Centralna banka odgovara za istovjetnost podataka iz stava 2 ovog člana sa podacima u Centralnom registru transakcionih računa iz člana 65a ovog zakona.“.

Član 45

Poslije člana 65 dodaje se novi član koji glasi:

„Centralni registri transakcionih računa koje vodi Centralna banka Član 65a

- (1) Centralna banka vodi Centralni registar transakcionih računa, kao jedinstvenu informacionu bazu podataka o transakcionim računima i njihovim vlasnicima.
- (2) Sadržinu Centralnog registra transakcionih računa, podatke koji se dostavljaju za potrebe tog registra, način dostavljanja podataka i način ostvarivanja uvida u podatke iz tog registra, propisuje Centralna banka.
- (3) Broj transakcionog računa i ostali podaci iz Centralnog registra transakcionih računa koji se odnose na pravna lica i preduzetnike su javni, osim podataka o stanju i prometu na pojedinačnim transakcionim računima ovih lica ukoliko su sadržani u ovom registru.
- (4) Broj transakcionog računa i drugi podaci iz Centralnog registra transakcionih računa koji se odnose na fizička lica nijesu javno dostupni i na njih se primjenjuju odredbe člana 54 ovog zakona i propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
- (5) Centralna banka može voditi i registre transakcionih računa za posebne namjene, čiju sadržinu i način funkcionisanja uređuje svojim aktom.“

Član 46

Poslije člana 66 dodaje se novi član koji glasi:

„Zaduženje računa za plaćanje bez naloga za plaćanje

Član 66a

- (1) Pružalac platnih usluga zadužiće račun za plaćanje korisnika platnih usluga bez naloga za plaćanje u sljedećim slučajevima:
 - 1) kada se sprovodi izvršenje na računu za plaćanje korisnika platnih usluga kao izvršnog dužnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje;
 - 2) radi naplate dospjelih naknada za usluge koje pružalac platnih usluga pruža u skladu sa odredbama ovog zakona, dospjelih potraživanja po osnovu kredita koji je pružalac platnih usluga odobrio korisniku platnih usluga ili drugih dospjelih potraživanja pružaoca platnih usluga prema korisniku platnih usluga, ako je takav način naplate ugovoren, i
 - 3) u drugim slučajevima propisanim zakonom.
- (2) Platna transakcija izvršena u skladu sa stavom 1 ovog člana, ne smatra se neautorizovanom platnom transakcijom.“

Član 47

U članu 67 stav 1 poslije riječi: "ovog zakona", dodaje se zarez i riječi: osim u slučaju kada pruža isključivo uslugu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona."

Član 48

Član 71 mijenja se i glasi:

„Sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća

Član 71

- (1) Kvalifikovano učešće u platnoj instituciji smije steći samo pravno ili fizičko lice koje je dobilo prethodno odobrenje Centralne banke za sticanje kvalifikovanog učešća, i to u visini za koju je dobilo to odobrenje.
- (2) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da prvi put, direktno ili indirektno, stekne 10% ili više kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji ili koje namjerava da stekne učešće manje od 10% kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje platnom institucijom, dužno je da Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana.
- (3) Lice koje ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji dužno je da, prije svakog daljeg direktnog ili indirektnog sticanja učešća u kapitalu ili glasačkim pravima platne institucije na osnovu kojeg bi povećalo svoje učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u platnoj instituciji na nivo od 20%, 30%, 50% ili više, Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana.
- (4) Indirektnim sticaocem, u smislu st. 2 i 3 ovog člana, smatra se lice za čiji račun drugo lice (direktni sticalac) iskaže namjeru da stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji i/ili članovi uže porodice direktnog sticaoca, i to: bračni drug, lice koje sa tim licem živi u zajednici koja je po zakonu izjednačena sa bračnom zajednicom, djeca i druga lica koja sa tim licem žive u porodičnom domaćinstvu.
- (5) Lice koje ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji dužno je da o namjeri otuđenja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ili njegovog smanjenja na nivo ispod 20%, 30% ili 50%, prethodno obavijesti Centralnu banku, a u slučaju smanjenja kvalifikovanog učešća ispod nivoa za koji je dobijeno odobrenje Centralne banke, ali i dalje u dijelu kvalifikovanog učešća koji prelazi procenat iz st. 2 i 3 ovog člana, na snazi ostaje odobrenje u visini preostalog kvalifikovanog učešća.“

Član 49

Poslije člana 71 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Dokumentacija i informacije koji se prilažu uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća

Član 71a

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji prilaže se:

- 1) za pravna lica - dokumentacija i informacije koje obuhvataju naročito: potvrdu o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra, finansijske izvještaje za posljednje tri godine sa mišljenjem revizora, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti, uključujući i podatke o licima koja po osnovu svojine ili na drugi način, imaju značajan uticaj na poslovanje povezanih lica;
 - 2) za fizička lica - dokumentacija i informacije koje obuhvataju naročito: ime i adresu prebivališta, odnosno boravišta i druge identifikacione podatke, odgovarajuće dokaze o izvorima novčanih sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti.
- (2) Centralna banka može, u toku postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, zahtijevati od podnosioca zahtjeva i platne institucije da dostave i dodatnu dokumentaciju i informacije koje Centralna banka ocijeni potrebnim za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća

Član 71b

- (1) Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, Centralna banka cijeni da li su ispunjeni uslovi podobnosti potencijalnog sticaoca i uticaj namjeravanog sticanja na stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom na osnovu sljedećih kriterijuma:
- 1) ugleda potencijalnog sticaoca, pri čemu se uzima u obzir i ugled svih kvalifikovanih imalaca njegovih udjela i njihov uticaj na potencijalnog sticaoca;
 - 2) ugleda, odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva lica koja će, nakon sticanja kvalifikovanog učešća, voditi poslove platne institucije;
 - 3) finansijskog stanja potencijalnog sticaoca, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja platna institucija u kojoj se stiče kvalifikovano učešće;
 - 4) mogućnostima platne institucije da, nakon sticanja kvalifikovanog učešća, nastavi da se pridržava odredbi ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje platnih institucija;

- 5) postojanju opravdanih razloga za sumnju da se u vezi sa predmetnim sticanjem sprovodi ili pokušava sprovesti pranje novca ili finansiranje terorizma ili da predmetno sticanje može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.
- (2) Centralna banka će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Centralnoj banci dokumentaciju i informacije iz člana 71a ovog zakona ili ako ocijeni da nijesu ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana.

Sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke

Član 71c

- (1) Ako lice bez odobrenja Centralne banke, stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji, Centralna banka će rješenjem naložiti tom licu prodaju akcija ili udjela stečenih bez odobrenja, sa obavezom dostavljanja dokaza o izvršenoj prodaji i podacima o kupcu.
- (2) Centralna banka će rješenjem iz stava 1 ovog člana odrediti rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od devet mjeseci.
- (3) Obavještenje o donijetom rješenju iz stava 1 ovog člana Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici.

Pravne posljedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća

Član 71d

- (1) Lice koje stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji bez odobrenja Centralne banke ne smije ostvarivati glasačka prava iznad nivoa glasačkih prava koje je imalo prije sticanja, odnosno povećanja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji, niti ostvarivati pravo na isplatu dijela dobiti po osnovu tako stečenih akcija ili udjela, do dobijanja odgovarajućeg odobrenja Centralne banke.
- (2) Ukoliko nezakoniti sticalac kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ne otudi akcije ili udjele u roku određenom rješenjem Centralne banke iz člana 71c stav 2 ovog zakona, nezakonito stečene akcije postaju akcije bez prava glasa, do njihovog otuđenja.
- (3) U slučaju otuđenja akcija iz stava 2 ovog člana, novi zakoniti sticalac tih akcija ili udjela stiče sva prava po osnovu tih akcija ili udjela.

Oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća

Član 71e

- (1) Centralna banka će oduzeti odobrenje za sticanje kvalifikovanog učešća ako:
 - 1) je odobrenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka lica koje je steklo kvalifikovano učešće;
 - 2) više nijesu ispunjeni uslovi podobnosti sticaoca kvalifikovanog učešća i finansijske sigurnosti predloženog sticanja iz člana 71b stav 1 ovog zakona, ili

- 3) lice koje je steklo kvalifikovano učešće koristi svoj uticaj na način koji je suprotan stabilnom i sigurnom upravljanju platnom institucijom ili ne postupa savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Na lice kojem je, u skladu sa stavom 1 ovog člana, oduzeto odobrenje za sticanje kvalifikovanog učešća primjenjuju se odredbe člana 71d stav 2 ovog zakona.“.

Član 50

Član 72 mijenja se i glasi:

“(1) Pravno lice koje namjerava da pruža platne usluge kao platna institucija podnosi Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se naročito:

- 1) odluka ili ugovor o osnivanju pravnog lica, statut i rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);
- 2) program poslovanja, uz navođenje vrste platnih usluga iz člana 2 ovog zakona za čije se pružanje traži odobrenje;
- 3) poslovni plan, uključujući predviđena finansijska sredstva za prve tri fiskalne godine, radi ocjene da li podnositelj zahtjeva može da obezbijedi odgovarajuće i primjerene sisteme, resurse i procedure za stabilno poslovanje i da ima primjerenu organizacionu, tehničku i kadrovsku strukturu, a ukoliko pravno lice namjerava da pruža platne usluge kao hibridna platna institucija, i finansijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, odnosno od dana osnivanja ako posluje kraće od dvije poslovne godine;
- 4) dokaz o visini uplaćenog iznosa osnivačkog kapitala, odnosno dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za osnivački kapital hibridne platne institucije;
- 5) opis planiranih mjera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu sa članom 79 ovog zakona, uključujući, kada je to primjenljivo, i metod procjene reprezentativnog dijela sredstava namijenjenih izvršavanju budućih platnih transakcija;
- 6) opis predviđene upravljačke strukture, uključujući administrativne, računovodstvene i procedure upravljanja rizicima, radi ocjene da li su primjerene, odgovarajuće i pouzdane;
- 7) opis postupaka uspostavljenih za praćenje, rješavanje i postupanje nakon sigurnosnih incidenata ili pritužbi korisnika platnih usluga povezanih sa sigurnošću, uključujući mehanizam za izvještavanje o incidentima koji uzima u obzir obavezu izvještavanja iz člana 56b ovog zakona;
- 8) opis procesa uspostavljenog za čuvanje, nadzor, praćenje i ograničavanje pristupa osjetljivim podacima o plaćanju;

- 9) opis mehanizama za obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja, uključujući jasnu identifikaciju kritičnih aktivnosti, efikasnih planova za krizne situacije i postupaka za redovno testiranje i preispitivanje primjerenosti i efikasnosti tih planova;
- 10) opis načela i definicija koji se primjenjuju za prikupljanje statističkih podataka o učinku, transakcijama i prevarama;
- 11) dokument o politici sigurnosti sa detaljnom procjenom rizika u pogledu platnih usluga i opis kontrole sigurnosti i mjera za ublažavanje rizika koje se preduzimaju za adekvatnu zaštitu korisnika platnih usluga, uključujući prevaru i nezakonitu upotrebu osjetljivih i ličnih podataka;
- 12) opis planiranih mehanizama interne kontrole u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
- 13) opis organizacione strukture, uključujući opis planiranog poslovanja preko ogranka i agenta i opis direktnih i indirektnih provjera poslovanja ogranka i agenta najmanje jednom godišnje, kao i planove za usluge eksternalizacije i za učešće u određenom platnom sistemu;
- 14) podaci o licima koja posjeduju kvalifikovano učešće, sa dokazima o veličini njihovog učešća i dokumentacijom iz člana 71a ovog zakona, radi ocjene podobnosti tih lica da obezbijede stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom;
- 15) podaci o licima koja su članovi organa platne institucije, odnosno koja vode poslove platne institucije, licima odgovornim za upravljanje platnom institucijom i, gdje je relevantno, licima odgovornim za obavljanje aktivnosti platnih usluga platne institucije, sa dokazima da ta lica posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo za obavljanje djelatnosti pružanja platnih usluga, a izvršni direktor i visoko obrazovanje, kao i da posjeduju dobar ugled, o čemu podnose i sljedeće dokaze:
- da nijesu osuđivana za djelo koje ih čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova,
 - da nijesu bila na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 - da protiv njih nije pokrenuta istraga ili da se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti;
- 16) kada je to primjenljivo, dokaz o imenovanju ovlašćenog revizora, odnosno društva za reviziju koje će obavljati reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu godinu u kojoj se podnosi zahtjev;
- 17) spisak povezanih lica sa platnom institucijom i opis načina na koji su povezana.
- (3) Za potrebe stava 1 tač. 5, 6, 7 i 13 ovog člana, podnositelj zahtjeva navodi opise revizorskih i organizacionih programa uspostavljenih sa ciljem preduzimanja svih razumnih mjer za zaštitu interesa svojih korisnika i obezbjeđivanje kontinuiteta i pouzdanosti pri obavljanju platnih usluga.

(4) Kontrolom sigurnosti i mjerama za ublažavanje rizika iz stava 2 tačka 11 ovog člana utvrđuje se način obezbjedivanja visokog nivoa tehničke sigurnosti i zaštite podataka, između ostalog za softver i IT sisteme koje koristi podnositelj zahtjeva ili lice kojem eksternalizuje svoje operativne poslove, uključujući i sigurnosne mjere iz člana 56a ovog zakona.

(5) Podnositelj zahtjeva koji traži odobrenje za pružanje samo platne usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona, umjesto opisa iz stava 2 tačka 5 ovog člana, podnosi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju, kojima se pokriva odgovornost utvrđena odredbama čl. 36, 49, 50a i 52 ovog zakona.

(6) Minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju iz stava 5 ovog člana utvrđuje Centralna banka primjenom sljedećih kriterijuma:

- 1) rizični profil platne institucije;
- 2) da li platna institucija pruža i druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona ili obavlja i druge poslovne aktivnosti;
- 3) obim aktivnosti, odnosno vrijednost iniciranih transakcija;
- 4) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijumi za njihovo sprovođenje.

(7) Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. 1 do 6 ovog člana, Centralna banka može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Član 51

U članu 73 stav 2 poslije riječi: „člana 2“ dodaju se riječi: „stav 1 tač. 1 do 7“.

Član 52

U članu 74 stav 2 poslije riječi: „člana 72“, dodaju se riječi: „stav 2 tač. 2, 3 i 4“.

Član 53

U članu 75 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Odredba stava 1 ovog člana shodno se primjenjuje i na odbijanje zahtjeva iz člana 74 ovog zakona.“.

Član 54

U članu 76 stav 1 tačka 5 poslije riječi „odobrenje“ dodaju se riječi: „ili ne obavijesti Centralnu banku o značajnim promjenama u vezi tih uslova“.

U stavu 2 tačka 2 poslije riječi „stabilnost“ dodaju se riječi: „ili povjerenje u obavljanje“.

U tački 3 riječi: „sopstvena sredstva“ zamjenjuju se riječima: „regulatorni kapital“.

Član 55

Član 78 mijenja se i glasi:

“Regulatorni kapital platne institucije

Član 78

- (1) Platna institucija dužna je da, radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjavanja obaveza prema svojim povjeriocima, održava visinu regulatornog kapitala, koja ni u jednom trenutku ne smije biti manja od iznosa osnivačkog kapitala ili od iznosa regulatornog kapitala utvrđenog u skladu sa ovim zakonom, u zavisnosti koji je iznos veći.
- (2) Regulatorni kapital iz stava 1 ovog člana je zbir osnovnog i dopunskog kapitala, u okviru kojeg je najmanje 75% osnovnog kapitala u obliku redovnog osnovnog kapitala, a dopunski kapital jednak ili manji od jedne trećine osnovnog kapitala.
- (3) Iznos regulatornog kapitala platne institucije izračunava se primjenom jednog od sljedećih metoda:
- 1) metoda fiksnih troškova;
 - 2) metoda raspona platnih transakcija;
 - 3) metoda operativnog prihoda.
- (4) Iznos regulatornog kapitala hibridne platne institucije izračunava se samo za dio poslovnih aktivnosti koje se odnose na pružanje platnih usluga.
- (5) Način izračunavanja regulatornog kapitala i metod koji se jedinstveno primjenjuje na sve platne institucije bliže se uređuju propisom Centralne banke.
- (6) Odredbe st. 1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se na pružaoce platnih usluga koji pružaju samo platne usluge iz člana 2 stav 1 tač. 7 i 8 ovog zakona.“.

Član 56

U članu 79 poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:

- „(9) Odredbe st. 1 do 8 ovog člana ne primjenjuju se na pružaoce platnih usluga koji pružaju samo platne usluge iz člana 2 stav 1 tač. 7 i 8 ovog zakona.“

Član 57

U članu 81 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „tač. 4, 5 i 7“, zamjenjuju se riječima: „tač. 4 i 5“.

U tački 4 riječi: „su sopstvena sredstva“, zamjenjuju se riječima: „je regulatorni kapital“, a riječ „adekvatna“, zamjenjuje se riječju „adekvatan“.

Član 58

U članu 85 stav 1 poslije riječi „poslova“ dodaju se riječi: „uključujući informaciono-tehnološke sisteme.“.

Član 59

U članu 86 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(3) Platna institucija je dužna da obezbijedi da agenti koji djeluju u njenom ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.

(4) Platna institucija je dužna da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaoce usluga eksternalizacije.“

Član 60

U članu 89 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) U registar platnih institucija odvojeno se upisuju i pružaoci usluge informacija o računu iz člana 107a ovog zakona i pružaoci usluga iz člana 3a ovog zakona.“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(3) Registrat platnih institucija obavezno sadrži popis platnih usluga koje je, u skladu sa izdatim odobrenjem i rješenjem o upisu pružalaca usluge informacija o računu u taj registar, pojedini subjekat iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćen da pruža i registarski broj tog subjekta, kao i podatke o oduzimanju odobrenja platnim institucijama i brisanju pružalaca usluge informacija o računu iz tog registra.“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 61

Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:

“Komunikacija sa platnim institucijama

Član 91a

Centralna banka, kao dio stalnog procesa kontrole, održava komunikaciju sa platnim institucijama, koja obuhvata naročito:

- 1) konsultativne sastanke sa organima platne institucije prije početka neposredne kontrole te platne institucije;
- 2) sastanake sa organima platne institucije nakon sačinjavanja zapisnika o izvršenoj kontroli;
- 3) preventivna upozorenja platnim institucijama, radi obezbjeđivanja njihovog poslovanja u skladu sa propisima;
- 4) korespondenciju sa platnim institucijama, radi praćenja realizacije mjera izrečenih platnoj instituciji.“

Član 62

U članu 92 stav 1 tačka 1 riječi: „na zahtjev Centralna banke“ zamjenjuju se riječima: „na zahtjev i u roku koji odredi Centralna banka“.

Član 63

U članu 99 stav 4 mijenja se i glasi:

“(4) Ako je iznos regulatornog kapitala platne institucije manji od iznosa izračunatog u skladu sa članom 78 ovog zakona ili regulatorni kapital platne institucije nije primjeren u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona, rješenjem o izricanju mjera može se:

- 1) naložiti platnoj instituciji da donese i obezbijedi sprovođenje plana mjera za obezbjeđenje iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona;
- 2) naložiti platnoj instituciji da utvrdi i sproveđe plan mjera za obezbjeđenje regulatornog kapitala primjereno u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona;
- 3) naložiti platnoj instituciji da donese odluku i sproveđe povećanje kapitala, ili
- 4) privremeno zabraniti platnoj instituciji isplatu dividende ili drugog oblika isplate dobiti.”.

Član 64

Član 101 mijenja se i glasi:

“Izuzeći od minimalno propisanog iznosa regulatornog kapitala

Član 101

- (1) Centralna banka može naložiti platnoj instituciji povećanje iznosa regulatornog kapitala do 20% u odnosu na iznos regulatornog kapitala izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona.
- (2) Na zahtjev platne institucije, Centralna banka može odobriti smanjenje iznosa regulatornog kapitala do 20% u odnosu na iznos regulatornog kapitala izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona, s tim da iznos regulatornog kapitala platne institucije ne može biti niži od minimalnog iznosa osnivačkog kapitala platne institucije iz člana 70 ovog zakona.
- (3) Centralna banka donosi mjere iz st. 1 i 2 ovog člana na osnovu ocjene upravljanja rizicima, baze podataka o upravljanju rizicima i mehanizama za funkcionisanje sistema interne kontrole, kao i drugih podataka o poslovanju platne institucije.”.

Član 65

Poslije člana 102 dodaje se novi član, koji glasi:

“Kontrola ogranaka i agenata platnih institucija

Član 102a

Odredbe čl. 91 do 102 ovog zakona shodno se primjenjuju na ogranke i agente platnih institucija.”

Član 66

U članu 103 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

“5) promjeni finansijskog stanja platne institucije kojom iznos regulatornog kapitala padne ispod minimalnog iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona;”.

Član 67

U članu 105 stav 1 poslije riječi: „Evropskom centralnom bankom“ dodaju se zarez i riječi: „Evropskim bankarskim regulatorom“.

Član 68

Poslije člana 107 dodaje se novo poglavlje i četiri nova člana koja glase:

„VIIa REGISTROVANI PRUŽAOCI USLUGA INFORMACIJA O RAČUNU

Upis i brisanje iz registra

Član 107a

- (1) Pružalac usluge informacija o računu je pravno lice ili preduzetnik koji pruža isključivo platnu uslugu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona i koji je upisan u registar iz člana 89 ovog zakona.
- (2) Lice koje namjerava da pruža platnu uslugu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona podnosi Centralnoj banci zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu, uz koji prilaže dokumentaciju iz člana 72 stav 2 tač. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 i 15 ovog zakona.
- (3) Lice iz stava 2 ovog člana dužno je da, uz zahtjev i propisanu dokumentaciju, podnese i dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti prema pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili korisniku platnih usluga, nastalih zbog neovlašćenog pristupa, pristupa sa ciljem prevare i neovlašćenog korištenja informacija o računu za plaćanje ili korišćenja tih informacija sa ciljem prevare.
- (4) Minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju iz stava 3 ovog člana utvrđuje Centralna banka primjenom sljedećih kriterijuma:

- 1) rizični profil registrovanog pružaoca usluga informacija o računu;
 - 2) obim aktivnosti, odnosno broj korisnika platnih usluga koji koriste usluge pružanja informacija o računu;
 - 3) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijumi za njihovo sprovođenje.
- (5) Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. 1 i 3 ovog člana, Centralna banka može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
- (6) Centralna banka izdaje rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar kada ocijeni da pružalac usluga informacija o računu ima:
- 1) uspostavljen djelotvoran i pouzdan sistem upravljanja koji uključuje upravljačku organizaciju sa jasno definisanim, preglednim i dosljednim linijama ovlašćenja i odgovornosti;
 - 2) efikasan postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o rizicima kojima je pružalac usluga informacija izložen ili bi mogao biti izložen, i
 - 3) odgovarajuće mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke.
- (7) Za izdavanje rješenja o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar Centralna banka naplaćuje naknadu, čija se visina i način plaćanja uređuju propisom Centralne banke.
- (8) Rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (9) Centralna banka će odbiti zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu ako:
- 1) ocijeni da nije ispunjen neki od uslova iz st. 2 i 3 ovog člana;
 - 2) bi kontrola nad poslovanjem pružaoca usluge informacija o računu mogla biti otežana ili onemogućena zbog povezanosti tog pružaoca sa drugim pravnim ili fizičkim licima.
- (10) Centralna banka briše iz registra iz stava 1 ovog člana pružaoca usluge informacija o računu, ako taj pružalac:
- 1) ne počne sa pružanjem platne usluge u skladu sa rješenjem o upisu u registar u roku od godinu dana od dana njegovog izdavanja;
 - 2) dostavi obavještenje Centralnoj banci, u pisanoj formi, da više neće pružati platnu uslugu za koju je upisan u registar;
 - 3) duže od šest mjeseci ne pruža platnu uslugu;
 - 4) je upis u registar izvršen na osnovu neistinite ili netačne dokumentacije, odnosno podataka koji su od značaja za njegovo poslovanje;
 - 5) onemogućava obavljanje kontrole njegovog poslovanja, ili
 - 6) ne sprovodi mjere koje je naložila Centralna banka.
- (11) Rješenje o brisanju pružaoca usluge informacija o računu iz registra objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Primjena drugih odredbi ovog zakona

Član 107b

- (1) Na pružaoca usluge informacija o računu ne primjenjuju se odredbe čl. 10 i 11, čl. 13 i 14, čl. 16, 17 i 18 i čl. 20 do 56f i odredbe čl. 57 do 90 ovog zakona.
- (2) Na pružaoca usluge informacija o računu shodno se primjenjuju odredbe čl. 30c, 56a, 56b, 56c, čl. 91 do 102 i čl. 103 do 107 ovog zakona.

Pretvaranje registrovanog pružaoca usluge informacija o računu u platnu instituciju

Član 107c

- (1) Registrovani pružalac usluge informacija o računu koji namjerava da, osim usluga iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona, pruža jednu ili više platnih usluga iz člana 2 tač. 1 do 7 ovog zakona kao platna institucija, dužan je da Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga kao platna institucija i dostavi informacije i dokumentaciju iz člana 72 ovog zakona.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, registrovani pružalac usluge informacija o računu nije dužan da dostavi informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Centralnoj banci, a koji su u trenutku podnošenja zahtjeva i dalje relevantni.
- (3) Stupanjem na snagu rješenja o odobrenju pružanja platnih usluga kao platnoj instituciji, registrovani pružalac usluge informacija o računu briše se iz registra iz člana 89 ovog zakona i upisuje se u taj registar kao platna institucija.

Pretvaranje platne institucije u registrovanog pružaoca usluge informisanja o računu

Član 107d

- (1) Platna institucija koja više ne namjerava da pruža platne usluge koje su sadržane u rješenju o odobrenju pružanja platnih usluga osim platne usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona, podnosi Centralnoj banci zahtjev za upis u registar iz člana 89 ovog zakona kao pružalac usluge informacija o računu.
- (2) Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, Centralna banka sprovodi postupak na osnovu informacija i dokumentacije kojima raspolaže, a može od platne institucije zatražiti i druge informacije i dokumentaciju.
- (3) Na odlučivanje po zahtjevu iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 107a ovog zakona.
- (4) Stupanjem na snagu rješenja o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar iz člana 89 ovog zakona platna institucija se briše iz tog registra i upisuje se u taj registar kao pružalac usluge informacija o računu.

(5) Upisom u registar pružaoca usluge informacija o računu prestaju da važe sva odobrenja izdata platnoj instituciji.“

Član 69

U članu 114 stav 2 riječi: „preko 20%, 33%“, zamjenjuje se riječima: „preko 20%, 30%“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

“(3) Na sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća u instituciji za elektronski novac, dokumentaciju i informacije koje se prilažu uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća, odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke, pravne posljedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća i oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća shodno se primjenjuju odredbe čl. 71 do 71e ovog zakona.”

Član 70

Član 117 mijenja se i glasi:

„Regulatorni kapital institucije za elektronski novac

Član 117

(1) Institucija za elektronski novac dužna je da, radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjavanja obaveza prema svojim povjeriocima, održava visinu regulatornog kapitala, koja ni u jednom trenutku ne smije biti manja od iznosa osnivačkog kapitala ili od zbira iznosa regulatornog kapitala utvrđenog u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana, u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

(2) Regulatorni kapital institucije za elektronski novac za djelatnost izdavanja elektronskog novca iznosi najmanje 2% prosječnog elektronskog novca u opticaju.

(3) Regulatorni kapital institucije za elektronski novac za djelatnost pružanja platnih usluga koje nijesu povezane sa izdavanjem elektronskog novca izračunava se u skladu sa članom 78 ovog zakona.

(4) Centralna banka propisuje bliže uslove i način obračunavanja regulatornog kapitala institucija za elektronski novac.“

Član 71

U članu 118 stav 1 tačka 2 riječi: „tač. 4, 5 ili 7“, zamjenjuju se riječima: „tač. 4 ili 5“.

Član 72

U članu 124 stav 1 poslije riječi „Odredbe“ dodaju se riječi: „čl. 56d do 56f i“.

Član 73

Poslije člana 124 poglavje: „IX. VANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA U PLATNOM PROMETU“ i čl. 125 do 129 brišu se.

Član 74

U članu 133 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Radi obezbeđivanja jednostavnog, efikasnog i sigurnog izvršavanja platnih transakcija, podsticanja konkurentnosti na tržištu i/ili snižavanja troškova, Centralna banka može utvrditi obavezu određenih pružalaca platnih usluga da budu učesnici u platnom sistemu čiji je operater Centralna banka.“.

Član 75

U članu 134 stav 2 tačka 1 riječi: „tačka 3“ zamjenjuju se riječima: „tačka 2“.

Član 76

U članu 142 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju se na platne sisteme:

- 1) u kojima se vrši konačnost poravnanja utvrđene u skladu sa ovim zakonom;
- 2) koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju grupi.“.

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(5) Učesnik platnog sistema iz stava 4 tačka 1 ovog člana koji je omogućio pružaocu platnih usluga koji nije učesnik tog platnog sistema mogućnost slanja naloga za plaćanje preko tog sistema, dužan je da tu mogućnost na objektivan, srazmjeran i nediskriminoran način pruži i drugom pružaocu platnih usluga koji to od njega zatraži.

(6) Učesnik platnog sistema dužan je da svako odbijanje zahtjeva iz stava 5 ovog člana detaljno obrazloži.“

Član 77

U članu 143 stav 1 mijenja se i glasi:

„Operater platnog sistema može registre i evidencije iz okvira svoje nadležnosti koje vodi u elektronskoj formi skladištiti na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi van Crne Gore, a može izvršiti i eksternalizaciju određenih

aktivnosti vezanih za rad platnog sistema, o čemu je dužan da, prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, obavijesti Centralnu banku osim u slučaju kada je Centralna banka operater sistema.“

Član 78

Naziv poglavlja: „3. Značajni platni sistemi“ i član 157 mijenjaju se i glase:

“3. Sistemski značajni platni sistemi

Pojam sistemski značajnog platnog sistema

Član 157

- (1) Sistemski značajan platni sistem je platni sistem čiji poremećaj u radu može izazvati sistemski rizik.
- (2) Sistemski rizik, u smislu stava 1 ovog člana, je rizik nastao poremećajem u radu platnog sistema ili nemogućnošću učesnika u platnom sistemu da ispune svoje obaveze vezane za funkcionisanje platnog sistema, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja obaveza od strane drugih učesnika u platnom sistemu ili narušavanje sigurnosti platnog prometa i finansijskog sistema u cjelini.
- (3) Centralna banka obavještava nadležni organ Evropske unije o sistemski značajnim platnim sistemima.”

Član 79

U članu 158 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Centralna banka može pravilima rada svog platnog sistema obvezati učesnike u RTGS sistemu da budu učesnici i drugog platnog sistema čiji je ona operater.“

Član 80

Poslije člana 164 dodaju se novo poglavlje i član koji glase:

„Xa ZAŠTITA PODATAKA

Član 164a

- (1) Pružaoci platnih usluga i operateri platnih sistema ovlašćeni su da obrađuju podatke o ličnosti radi sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prevara povezanih sa plaćanjima.
- (2) Pružaoci platnih usluga i operateri platnih sistema sprovode obradu podataka o ličnosti iz stava 1 ovog člana i daju informacije o tome korisniku platne usluge, a te podatke mogu dati i trećim licima u skladu sa ovim zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

(3) Pružaoci platnih usluga pristupaju i obrađuju podatke o ličnosti koji su im potrebni za pružanje platnih usluga samo uz izričit pristanak korisnika platnih usluga, osim u slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana.“

Član 81

Član 165 mijenja se i glasi:

“Primjena upravnog postupka

Član 165

U postupku odlučivanja Centralne banke primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.”

Član 82

Član 171 mijenja se i glasi:

“Primjena

Član 171

(1) Odredbe čl. 2 do 129 ovog zakona primjenjuju se na prekogranične platne transakcije i na pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca u državi članici i iz države članice, ako čl. 172 do 180b ovog zakona nije drukčije uređeno.

(2) Odredbe čl. 10 do 56f ovog zakona primjenjuju se, nezavisno od valute platne transakcije, na nacionalne i prekogranične platne transakcije, kao i na međunarodne platne transakcije u dijelu koji se izvršava na teritoriji država članica, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

(3) U slučaju direktnog zaduženja u smislu člana 1 Uredbe (EU) br. 260/2012, platilac ima pravo na povraćaj cijelokupnog iznosa izvršene autorizovane platne transakcije od svog pružaoca platnih usluga u rokovima iz člana 39 ovog zakona i u slučaju da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 38 stav 1 ovog zakona.”

Član 83

Član 175 mijenja se i glasi:

“Pružaoci platnih usluga

Član 175

(1) Platne usluge u Crnoj Gori, pored pružalaca platnih usluga iz člana 4 ovog zakona, mogu pružati i:

- 1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog tijela matične države članice za pružanje platnih usluga, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;
 - 2) platna institucija sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;
 - 3) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u državi članici, uključujući njegove ogranke osnovane u Crnoj Gori;
 - 4) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;
 - 5) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.
- (2) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori dužna je da dio svojih poslova u pružanju platnih usluga obavlja u Crnoj Gori.”

Član 84

U članu 176 tačka 1 poslije riječi „novca“ dodaju se zarez i riječi: „uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori“.

U tački 2 poslije riječi „članici“ dodaju se zarez i riječi: „uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori“.

Član 85

Poslije člana 176 dodaje se novi član koji glasi:

„Informacije koje se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 176a

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom, podnosioci zahtjeva dužni su da Centralnoj banci dostave informacije u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora kojima se određuju informacije koje se dostavljaju radi dobijanja tih odobrenja.“

Član 86

Čl. 177 i 178 mijenjaju se i glase:

“Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice

Član 177

- (1) Platna institucija koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga izdato u Crnoj Gori i koja, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, namjerava da neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta na teritoriji države članice pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje dužna je da o toj namjeri, prethodno u pisanoj formi, obavijesti Centralnu banku.
- (2) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navodi se naročito:

- 1) država članica na čijoj teritoriji se namjerava pružanje platnih usluga;
 - 2) način pružanja platnih usluga - neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta;
 - 3) vrste platnih usluga koje se namjeravaju pružati na teritoriji države članice.
- (3) Ako platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka, osim informacija iz stava 2 ovog člana, Centralnoj banci dostavlja i informacije i dokumentaciju u skladu sa članom 88 ovog zakona, a ukoliko namjerava da pruža platne usluge preko agenta, dostavlja i dokumentaciju u skladu sa članom 77 ovog zakona.
- (4) Centralna banka je dužna da nadležni organ države članice domaćina obavijesti o nazivu i sjedištu platne institucije koja namjerava da na teritoriji te države članice pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, o namjeri da taj ogrank ili agenta upiše u registar platnih institucija u Crnoj Gori, kao i da dostavi obavještenje i informacije iz st. 1 do 3 ovog člana, u roku od mjesec dana od dana njihovog prijema, a prije upisa ogranka ili agenta u registar platnih institucija.
- (5) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži i podatke o namjeravanoj eksternalizaciji određenih operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije u državi članici domaćinu.
- (6) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži i podatke utvrđene propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije o saradnji i razmjeni informacija između nadležnih organa koje se odnose na pravo osnivanja i slobodu pružanja usluga platnih institucija, kojima se propisuju podaci koji se razmjenjuju između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u slučaju namjere pružanja platnih usluga na području druge države članice preko ogranka, agenta ili neposredno, odnosno u slučaju namjeravane eksternalizacije operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije.
- (7) Platna institucija može da počne sa pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu nakon što nadležni organ u toj državi primi obavještenje i informacije iz st. 1 do 6 ovog člana i nakon njihovog upisa u registar platnih institucija u Crnoj Gori.
- (8) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o datumu započinjanja pružanja platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu.
- (9) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o svakoj promjeni podataka dostavljenih u obavještenju iz stava 1 ovog člana, uključujući podatke o svakom novom ogranku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije.
- (10) Ukoliko Centralna banka dobije obavještenje od nadležnog organa države članice domaćina da postoje osnovane sumnje da će platna institucija kojoj je odobrenje izdato u Crnoj Gori koristiti ili koristi ogrank, odnosno agenta za pranje novca ili finansiranje terorizma ili da osnivanje ogranka ili angažovanje agenta može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma, može

odbiti upis u registar ogrank ili agenta, odnosno može izbrisati iz registra ogrank ili agenta, ukoliko su već upisani.

- (11) Centralna banka sarađuje sa nadležnim organom države članice domaćina u postupku kontrole platne institucije iz stava 1 ovog člana.
- (12) Centralna banka sa nadležnim organom države članice domaćina razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje kontrole poslovanja platne institucije ili njenog ogranka, odnosno agenta na teritoriji te države članice, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.
- (13) Kada platna institucija osnovana u Crnoj Gori posluje na teritoriji druge države članice, Centralna banka može:
 - 1) obaviti neposrednu kontrolu nad poslovanjem ogranka ili agenta te platne institucije u državi članici domaćinu, nakon što prethodno o tome obavijesti nadležni organ države članice domaćina, ili
 - 2) zatražiti od nadležnog organa države članice domaćina da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem ogranka ili agenta platne institucije osnovane u Crnoj Gori.

Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice

Član 178

- (1) Platna institucija iz države članice je pravno lice sa sjedištem u državi članici koje ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa matične države članice za pružanje platnih usluga kao platna institucija.
- (2) Platna institucija iz države članice može, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, u Crnoj Gori pružati platne usluge za koje ima dozvolu, odnosno odobrenje izdato u matičnoj državi članici, neposredno ili preko ogranka ili agenta.
- (3) Platna institucija iz države članice može početi sa pružanjem platnih usluga u Crnoj Gori nakon što Centralna banka primi obavještenje nadležnog organa te države o namjeri platne institucije da pruža platne usluge u Crnoj Gori, a ako ta platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, nakon upisa tog ogranka ili agenta u registar platnih institucija koji vodi nadležni organ matične države članice.
- (4) Uz obavještenje iz stava 3 ovog člana, dostavljaju se i informacije iz člana 177 st. 2 do 6 ovog zakona.
- (5) Agent platne institucije iz države članice u Crnoj Gori može biti samo pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori.
- (6) Centralna banka u postupku kontrole platne institucije iz države članice koja posluje u Crnoj Gori neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta sarađuje sa nadležnim organom matične države članice.
- (7) Centralna banka sa nadležnim organima matične države članice razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje kontrole nad platnom

institucijom, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.

(8) Kada platna institucija osnovana u drugoj državi članici posluje na teritoriji Crne Gore, nadležni organ matične države članice može:

- 1) obaviti neposrednu kontrolu nad poslovanjem njenih ograna ili agenata u Crnoj Gori, nakon što prethodno o tome obavijesti Centralnu banku, ili
- 2) zatražiti od Centralne banke da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem njenih ograna ili agenata u Crnoj Gori.

(9) Centralna banka obavještava nadležni organ matične države članice o osnovama sumnje da je pružanje platnih usluga platne institucije iz te države članice u Crnoj Gori u vezi sa izvršenjem ili pokušajem pranja novca ili finansiranja terorizma ili bi pružanje ovih usluga moglo da uveća rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma."

Član 87

Poslije člana 178 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Sprovođenje prekogranične saradnje

Član 178a

Saradnja i razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih organa države članice domaćina iz čl. 177 i 178 ovog zakona i praćenje usklađenosti sa odredbama čl. 10 do 56f ovog zakona kojima se prenose odredbe glava III i IV Direktive (EU) 2015/2366, sprovode se u skladu sa odredbama propisa i drugih akata nadležnih organa Evropske unije kojima se utvrđuju metod, sredstva i načini saradnje pri kontroli platnih institucija koje posluju prekogranično.

Mjere u slučaju neusklađenog poslovanja ogranka ili agenta

Član 178b

(1) Kada Centralna banka primi obavještenje od nadležnog organa države članice domaćina da platna institucija osnovana u Crnoj Gori koja pruža platne usluge na području te države članice preko ogranka ili agenta, ne posluje u skladu sa odredbama glave II Direktive (EU) 2015/2366 ili da krši odredbe nacionalnih propisa te države kojima se implementiraju odredbe glave III ili IV Direktive (EU) 2015/2366, a primljene informacije ocijeni osnovanim, Centralna banka bez odlaganja preduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlašćenjima iz ovog zakona, kako bi se obezbijedilo da platna institucija ispravi utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti.

- (2) O mjerama iz stava 1 ovog člana Centralna banka, bez odlaganja, obavještava nadležni organ države članice domaćina i nadležne organe drugih država članica na koje bi se to moglo odnositi.
- (3) Kada Centralna banka sazna da platna institucija iz druge države članice, prilikom pružanja platnih usluga u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, ne posluje u skladu sa odredbama glave II Direktive (EU) 2015/2366 ili da taj ogrank ili agent iz druge države članice krši odredbe čl. 10 do 56f ovog zakona, Centralna banka o tome bez odlaganja obavještava nadležni organ matične države članice, sa ciljem da taj nadležni organ preduzme odgovarajuće mjere prema toj platnoj instituciji.
- (4) U vanrednim situacijama, ako je potrebno preduzeti hitne mjere za rješavanje ozbiljnih prijetnji zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u Crnoj Gori, Centralna banka može preduzeti preventivne mjere prema ogranku ili agentu platne institucije iz druge države članice, uporedo sa prekograničnom saradnjom iz člana 178a ovog zakona i do sprovođenja mera nadležnih organa matične države članice.
- (5) Preventivne mjere iz stava 4 ovog člana, moraju biti odgovarajuće i proporcionalne cilju iz tog stava i ne smiju dovesti u povoljniji položaj korisnike platnih usluga te platne institucije u Crnoj Gori u odnosu na njene korisnike platnih usluga u drugim državama članicama.
- (6) Preventivne mjere iz stava 4 ovog člana, su privremene i Centralna banka je dužna da ih ukine čim prestane ozbiljna prijetnja zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u Crnoj Gori, pri čemu može koristiti pomoć nadležnih organa matične države članice ili Evropskog bankarskog regulatora ili saradivati sa njima.
- (7) O izricanju preventivnih mera iz stava 4 ovog člana i o razlozima njihovog izricanja Centralna banka obavještava nadležni organ matične države članice i nadležne organe bilo koje druge države članice koje se to tiče, Evropsku komisiju i Evropskog bankarskog regulatora.
- (8) Obavještenje iz stava 7 ovog člana, Centralna banka dostavlja, ako je to moguće, unaprijed, a najkasnije odmah po izricanju mera.

Registrar Evropskog bankarskog regulatora

Član 178c

- (1) Centralna banka obavještava, bez odlaganja, Evropskog bankarskog regulatora o podacima koje vodi u registru platnih institucija u skladu sa članom 89 ovog zakona, kao i o razlozima za oduzimanje odobrenja platnoj instituciji i za brisanje pružaoca usluga informacija o računu iz tog registra.
- (2) Centralna banka je odgovorna za tačnost informacija iz stava 1 ovog člana i za njihovo ažuriranje.“

Član 88

U članu 179 stav 1 riječi: „čl. 177 i 178“ zamjenjuju se riječima: „čl. 176a do 178c“, a poslije riječi „novac“ dodaju se riječi: „i registrovane pružaoce usluga informacija o računu.“

Član 89

U članu 180 stav 1 riječi: „čl. 172 do 179“ zamjenjuju se riječima: „čl. 173 i 174“.

Član 90

Poslije člana 180 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti

Član 180a

- (1) Pružaoci platnih usluga dužni su da uspostave sigurnosne mjere za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pružaju, u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora.
- (2) Centralna banka dostavlja Evropskom bankarskom regulatoru i Evropskoj centralnoj banci relevantne pojedinosti o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona, bez odlaganja nakon prijema obavještenja od pružaoca platnih usluga o takvom incidentu.
- (3) Centralna banka sarađuje sa Evropskim bankarskim regulatorom i Evropskom centralnom bankom u postupku njihove procjene značaja incidenta za druga relevantna tijela Evropske unije i nadležna tijela drugih država članica.
- (4) Na osnovu obavještenja Evropske centralne banke o incidentu u drugoj državi članici, Centralna banka, po potrebi, preduzima sve potrebne mjere u cilju zaštite sigurnosti finansijskog sistema Crne Gore.
- (5) Izvještavanje od strane pružalaca platnih usluga i Centralne banke o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona vrši se u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora.
- (6) Provjera autentičnosti iz člana 56c ovog zakona vrši se u skladu sa propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije za pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije.

Obaveza obavještavanja potrošača o njihovim pravima

Član 180b

- (1) Centralna banka na svojoj internet stranici objavljuje elektronsku brošuru Evropske komisije o pravima potrošača – korisnika platnih usluga u skladu sa ovim zakonom.

- (2) Pružaoci platnih usluga dužni su da bez naknade obezbijede dostupnost brošure iz stava 1 ovog člana na svojim internet stranicama i u papirnoj formi u svojim ograncima, kod svojih agenata i pružalaca usluga eksternalizacije.
- (3) U odnosu na osobe sa invaliditetom, odredbe ovog člana primjenjuju se putem odgovarajućih alternativnih načina da bi se informacije učinile dostupnim u pristupačnom obliku.“

Član 91

U članu 181 stav 1 poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

- “4a) kao pružalac usluge iniciranja plaćanja odmah nakon iniciranja naloga za plaćanje, ne da ili ne učini raspoloživim platiocu i ako je primjenjivo, primaocu plaćanja informacije u skladu sa članom 15a ovog zakona;
- 4b) kao pružalac usluge iniciranja plaćanja ne stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca referentnu oznaku platne transakcije koja je preko njega inicirana (član 15b);”.

Tačka 16 se mijenja i glasi:

- “16) sprijeći ili ograniči primaoca plaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili ga na neki drugi način usmjeri na upotrebu određenog platnog instrumenta (član 28 stav 4);”

U tački 17 riječi: “i ne dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife”, brišu se.

Poslije tačke 17 dodaju se 23 nove tačke koje glase:

- 17a) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun pružaocu platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice potvrdi da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca a da nijesu ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;

- 17b) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice, bez odlaganja, ne potvrdi raspoloživost traženog iznosa sredstava na računu za plaćanje platioca kada su ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;

- 17c) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun onemogući raspolaganje sredstvima na računu za plaćanje platioca (član 30a stav 5);

- 17č) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja dođe u bilo kom trenutku u posjed novčanih sredstava platioca (član 30b stav 4 tačka 1);

- 17č) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne postupi u skladu sa članom 30b stav 4 tač. 2 i 3 ovog zakona;

- 17d) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne postupi u skladu sa članom 30b stav 4 tačka 4 ovog zakona;

17dž) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca i ne komunicira sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 4 tačka 5);

17d) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja čuva osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga (član 30b stav 4 tačka 6);

17e) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja traži od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim onih koji su potrebni za pružanje usluge iniciranja plaćanja (član 30b stav 4 tačka 7);

17f) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja koristi podatke, pristupa im ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge iniciranja plaćanja kako je platilac izričito tražio (član 30b stav 4 tačka 8);

17g) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja izmjeni iznos, primaoca plaćanja ili bilo koji drugi podatak o platnoj transakciji koja se inicira (član 30b stav 4 tačka 9);

17h) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge iniciranja plaćanja u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 5 tačka 1);

17i) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun, odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja, ne dâ ili ne stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije koje su mu dostupne u vezi sa izvršavanjem platne transakcije (član 30b stav 5 tačka 2);

17j) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun postupa na diskriminirajući način sa nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, naročito u pogledu vremena prijema naloga, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje upućuje platilac direktno, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30b stav 5 tačka 3);

17k) uslugu pružanja informacija o računu pruži bez izričite saglasnosti korisnika platnih usluga (član 30c stav 3 tačka 1);

17l) prilikom usluge pružanja informacija o računu sa personalizovanim sigurnosnim podacima korisnika platnih usluga ne postupi u skladu sa članom 30c stav 3 tač. 2 i 3 ovog zakona;

17lj) prilikom usluge pružanja informacija o računu za svaku komunikaciju ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili većem broju tih pružalaca i korisniku platnih usluga na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 3 tačka 4);

17m) prilikom usluge pružanja informacija o računu pristupi informacijama sa računa za plaćanje koje za korišćenje ove usluge nije odredio korisnik platnih usluga i koje nijesu u vezi sa platnim transakcijama povezanim sa tim računom (član 30c stav 3 tačka 5);

17n) prilikom usluge pružanja informacija o računu zahtjeva osjetljive podatke o računima za plaćanje (član 30c stav 3 tačka 6);

17nj) prilikom usluge pružanja informacija o računu upotrijebi podatke ili im pristupi, ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim za obavljanje usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka (član 30c stav 3 tačka 7);

17o) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge informacija o računu, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 4 tačka 1);

17p) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun postupi na diskriminirajući način sa zahtjevima za davanje podataka upućenim preko pružaoca usluga informacija o računu, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30c stav 4 tačka 2).

Poslije tačke 19 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“19a) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun uskrati pristup računu za plaćanje pružaocu usluge informacija o računu ili pružaocu usluge iniciranja plaćanja suprotno odredbama člana 31 st. 7 i 8 ovog zakona;

19b) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, u slučajevima iz člana 31 stav 7 ovog zakona, ne obavijesti Centralnu banku o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluge informacija o računu ili na pružaoca usluge iniciranja plaćanja, uz navođenje relevantnih podataka o nastalom slučaju i razlozima uskraćivanja pristupa računu za plaćanje (član 31 stav 10);”.

Poslije tačke 21 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“21a) kao pružalac platnih usluga platioca, u okviru platne transakcije na osnovu platne kartice koju inicira primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, a kod koje nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac dâ saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, rezerviše novčana sredstva na računu za plaćanje platioca bez saglasnosti platioca za tačan iznos novčanih sredstava koji treba rezervisati (član 37a stav 1);

21b) kao pružalac platnih usluga platioca ne osloboди rezervaciju novčanih sredstava na računu za plaćanje platioca u skladu sa članom 37a stav 2 ovog člana;”.

Poslije tačke 23 dodaje se nova tačka koja glasi:

„23a) kao pružalac platnih usluga platioca zaduži račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje (član 40 stav 7);”.

U tački 24 poslije riječi: “naloga za plaćanje”, dodaju se riječi: “ili odbijanja iniciranja platne transakcije”.

U tački 33 riječi: “članom 49 stav 5 i članom 50 st. 4 i 5”, zamjenjuju se riječima: “članom 49 stav 6 i članom 50 st. 5 i 6”.

Poslije tačke 33 dodaje se nova tačka koja glasi:

“33a) pogrešno izvršenu platnu transakciju ne ispravi na način propisan u članu 51a stav 1 ovog zakona;”.

Poslije tačke 35 dodaje se devet novih tačaka koje glase:

- “35a) ne uspostavi upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pruža u skladu sa članom 56a ovog zakona;
- 35b) Centralnoj banci, jednom godišnje ili u kraćim rokovima koje utvrđi Centralna banka, ne dostavi ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenosti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike (član 56a stav 2);
- 35c) ne obavijesti Centralnu banku, bez odlaganja, o značajnom operativnom ili sigurnosnom incidentu (član 56b stav 1);
- 35č) u slučaju da značajni operativni ili sigurnosni incident utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese korisnika platnih usluga, ne obavijesti, bez odlaganja, svoje korisnike platnih usluga o tom incidentu i o svim raspoloživim mjerama koje korisnici platnih usluga mogu preduzeti radi ublažavanja štetnih efekata tog incidenta (član 56b stav 2);
- 35ć) ne primjenjuje pouzdanu provjeru autentičnosti u skladu sa članom 56c st. 1, 3, 4 i 7 ovog zakona;
- 35d) u slučaju elektronske platne transakcije na daljinu, ne primjeni pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta sa elementima koji transakciju na dinamičan način povezuju sa određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja (član 56c stav 2);
- 35dž) u slučajevima iz člana 56c stav 1 ovog zakona ne uspostavi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga (član 56c stav 3);
- 35đ) korisniku platnih usluga ne dostavi odgovor na primjedbe navedene u prigovoru iz člana 56d stav 1 ovog zakona u rokovima i na način utvrđen u članu 56d st. 2 i 3 ovog zakona;
- 35e) u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 56e stav 2 ovog zakona, ne dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva (član 56e stav 3);”.

Član 92

Član 182 mijenja se i glasi:

“Prekršaji drugih lica

Član 182

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se pravno lice, ako:

- 1) kao pružalač usluga koji pruža jednu od usluga iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci prelazi iznos od 1.000.000 eura, ne pošalje najkasnije u roku od mjesec dana od dana

- ispunjena ovog uslova, obavještenje Centralnoj banci o ukupnoj vrijednosti platnih transakcija izvršenih u tom periodu, sa detaljnim opisom usluga koje pruža i naznakom o kojoj se usluži iz člana 3 tačka 11 pod a) i b) ovog zakona radi (član 3a stav 1);
- 2) kao pružalač usluga iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona o pružanju tih usluga ne obavijesti Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i ne dostavi joj, u skladu sa propisima, godišnje revizorsko mišljenje kojim se potvrđuje da je usluga koju pruža u skladu sa ograničenjima iz člana 3 tačka 12 ovog zakona (član 3a stav 4);
 - 3) kao pružalač usluga iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona ne postupi po rješenju Centralne banke iz člana 3a stav 7 ovog zakona;
 - 4) za korišćenje određenog platnog instrumenta nudi popust, a o tome ne obavijesti platnoga prije iniciranja platne transakcije (član 13 stav 1);
 - 5) uslugu preračunavanja valute nudi prije iniciranja platne transakcije i ako tu uslugu nudi na, bankomatu, prodajnom mjestu ili od strane primaoca plaćanja, a ne upozna platnoga o svim naknadama, kao i o kursu koji će primijeniti pri preračunavanju valute (član 14 stav 2);
 - 6) od platnoga naplati naknadu za korišćenje određenog platnog instrumenta (član 28 stav 5);
 - 7) bez odobrenja Centralne banke stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac (član 71 stav 1 i član 114 stav 1);
 - 8) ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, a direktno ili indirektno, bez odobrenja Centralne banke, poveća kvalifikovano učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac na nivo od 20%, 30%, 50% ili više (član 71 stav 3 i član 114 stav 3);
 - 9) ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, a o namjeri otuđenja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac ili njegovog smanjenja na nivo ispod 20%, 30% ili 50% prethodno ne obavijesti Centralnu banku (član 71 stav 5 i član 114 stav 3).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom 500 eura do 2.000 eura.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 tač. 7 do 9 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom 1.000 eura do 2.000 eura.”

Član 93

U članu 183 stav 1 mijenja se i glasi:

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pružalač platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako:

„1) platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, na njen zahtjev, ne otvori i ne vodi transakcioni račun i pruža usluge povezane sa tim računom na objektivan, nediskriminoran i srazmjeran način i u obimu koji ovim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način (član 4a stav 1);

2) odbije zahtjev platne institucije ili zahtjev institucije za elektronski novac za otvaranje i vođenje transakcionog računa bez utvrđivanja da za to postoje posebno opravdani razlozi i ne dostavi Centralnoj banci obavještenje o odbijanju tog zahtjeva, sa obrazloženjem (član 4a stav 2);

3) otvori transakcioni račun suprotno članu 64 stav 4 ovog zakona;

4) ne vodi registar transakcionih računa svojih korisnika platnih usluga (član 65 stav 1);

5) ne dostavi Centralnoj banci podatke o otvorenom transakcionom računu utvrđene propisom iz člana 65a stav 2 ovog člana, o promjeni podataka o tom računu i o ukidanju tog računa ili ih ne dostavi do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena (član 65 stav 2);

6) nalog za plaćanje za izvršavanje platnih transakcija preko transakcionih računa ne sadrži osnovne elemente ili nije popunjen u skladu sa ovim zakonom (član 66).“

Član 94

U članu 184 stav 1 tačka 2 briše se.

Poslije tačke 14 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:

„14a) ne obezbjedi da agenti koji djeluju u njeni ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga (član 86 stav 3);.

14b) bez odlaganja, ne obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaoce usluge eksternalizacije (član 86 stav 4);“.

Poslije tačke 18 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„19) ne obavijesti Centralnu banku o svakoj promjeni podataka dostavljenih u obavještenju iz člana 177 stav 1 ovog zakona, uključujući podatke o svakom novom ogranku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije (član 177 stav 9).“

Član 95

Poslije člana 184 dodaje se novi član koji glasi:

“Prekršaji pružalaca usluga informacija o računu

Član 184a

(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - pružalac usluga informacija o računu, ako:

- 1) pruža platnu uslugu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona bez upisa u registar iz člana 89 ovog zakona (član 107a st. 1 i 2);
 - 2) kao registrovani pružalac usluge informacija o računu pruža jednu ili više platnih usluga iz člana 2 stav 1 tač. 1 do 7 ovog zakona bez odobrenja Centralne banke za pružanje platnih usluga kao platna institucija (član 107c stav 1)."
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik - pružalac usluga informacija novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

Član 96

U članu 191 stav 3 briše se.

Član 97

Poslije člana 191 dodaje se novi član koji glasi:

“Podzakonski akti

Član 191a

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona Centralna banka će donijeti do dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 98

U članu 193 riječi: „ čl. 171 do 180“, zamjenjuju se riječima: „čl. 171 i 180b“.

Član 99

Poslije člana 193 dodaju se dva nova člana koji glase:

“Usklađivanje poslovanja postojećih pružalaca platnih usluga i institucija za elektronski novac

Član 193a

- (1) Pružaoci platnih usluga i institucije za elektronski novac koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, imaju odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izdavanje elektronskog novca izdato u skladu sa Zakonom o platnom prometu ("Službeni list CG", broj 62/13), dužni su da usklade svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona i o tome obavijeste Centralnu banku, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Pružaocima platnih usluga i institucijama za elektronski novac koji, u roku iz stava 1 ovog člana, ne usaglase svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog

zakona, Centralna banka će oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izdavanje elektronskog novca.

Određeni poslovi koje Centralna banka obavlja

kao organizacija za prinudnu naplatu

Član 193b

- (1) Podaci iz Centralnog registra transakcionih računa koji je Centralna banka, u skladu sa članom 65 Zakona o platnom prometu ("Službeni list CG", broj 62/13), vodila do dana stupanja na snagu ovog zakona kao pravno lice ovlašćeno za sprovođenje prinudne naplate na novčanim sredstvima koja se vode na transakcionom računu izvršnog dužnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje (u daljem tekstu: organizacija za prinudnu naplatu), na dan stupanja na snagu ovog zakona postaju podaci Centralnog registra transakcionih računa iz člana 65a ovog zakona.
- (2) Za vrijeme obavljanja poslova organizacije za prinudnu naplatu, Centralna banka će podatke iz Centralnog registra transakcionih računa iz člana 65a ovog zakona koristiti za sprovođenje prinudne naplate na novčanim sredstvima koja se vode na transakcionom računu izvršnog dužnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.
- (3) Za vrijeme obavljanja poslova organizacije za prinudnu naplatu, Centralna banka objavljuje nazine pravnih lica i preduzetnika, njihove matične brojeve, odnosno jedinstvene matične brojeve lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade transakcionog računa.
- (4) Podatke iz stava 3 ovog člana Centralna banka objavljuje jednom mjesечно na svojoj internet stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na poslednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva pravnog lica ili preduzetnika.
- (5) Pored objavljivanja podataka u skladu sa stavom 4 ovog člana, Centralna banka obezbjeđuje i dnevni uvid u podatke o blokadi transakcionih računa svakog pojedinog izvršnog dužnika, koji može biti obezbijeden i putem elektronskih sredstava komunikacije."

Stupanje na snagu

Član 100

Ovaj zakon stupa na snagu nakon isteka 12 mjeseci od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojima je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Razlozi za donošenje ovog zakona

2.1. Jedna od osnovnih pretpostavki efikasnog funkcionisanja finansijskog sistema jedne zemlje je siguran i efikasan platni promet, koji u svakoj tržišnoj privredi djeluje kao vitalna komponenta finansijske infrastrukture.

Platni promet se sastoji iz dva kompatibilna dijela: platnih sistema i instrumenata plaćanja, a savremeno organizovan platni promet zasniva se i na korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Platni promet u Crnoj Gori predstavlja jednu od najvažnijih komponenti nesmetanog funkcionisanja finansijske infrastrukture i finansijskog sistema Crne Gore u cijelini, pa je, stoga, stalno bio predmet zakonske i podzakonske regulative.

Sloboda kretanja kapitala je jedan od osnovnih principa jedinstvenog tržišta Evropske unije i jedina od četiri slobode koja prelazi granice Evropske unije - sloboda prometa robe, kretanja lica, pružanja usluga i kretanja kapitala. Osnovna načela jedinstvenog tržišta su načelo nediskriminacije i načelo uzajamnog priznavanja.

U okviru pristupnih pregovora koje Crna Gora vodi sa Evropskom unijom, platni promet je obuhvaćen Poglavljem 4 - „Sloboda kretanja kapitala“, koje obuhvata tri temeljna područja: 1) kretanje kapitala i plaćanja; 2) platni promet, i 3) sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Pravna tekovina Evropske unije za oblast platnog prometa, u okviru primarnih izvora prava Evropske unije, temelji se na Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, dio III „Politike i unutrašnje mjere Unije“, glava IV „Kapital i plaćanja“, član 63 stav 2, kojim se zabranjuju sva ograničenja platnog prometa između država članica i između država članica i trećih zemalja, osim tačno utvrđenih izuzetaka.

U okviru pristupnih pregovora za Poglavlje 4. - „Sloboda kretanja kapitala“, započetih 2014. godine, oblast platnog prometa bila je uređena sljedećim sekundarnim izvorima prava Evropske unije:

- Direktivom 2007/64/EZ o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (Payment Services Directive - tzv. PSD1);

- Direktivom 2009/110/EZ o osnivanju, poslovanju i prudencionoj kontroli poslovanja institucija za elektronski novac, i
- Direktivom 98/26/EZ o konačnosti poravnjanja u platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrijednosti.

Direktivom 2007/64/EZ o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD1) su u Evropskoj uniji po prvi put uređene platne usluge i prvi put su donijeta jedinstvena pravila za cijelo evropsko privredno područje. Prije donošenja ove direktive platne usluge su bile uređene isključivo nacionalnim zakonodavstvom, tako da je pravni okvir za platne usluge bio uređen različito u okviru nacionalnih pravnih sistema. PSD1 je predstavljala tzv. "full harmonisation directive" – direktivu koje države članice ne mogu ograničavati ili uesti odredbe drugačije od onih koje su utvrđene tom direktivom (osim u slučajevima tačno određenih opcija) i predstavljala je pravni osnov za implementaciju SEPA projekta (Single European Payment Area), t.j. projekta za uspostavljanje jedinstvenog platnog prostora koji se fokusirao na eliminisanje razlika između nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija.

U cilju usklađivanja sa naprijed navedenim sekundarnim izvorima prava Evropske unije, Skupština Crne Gore je 23. decembra 2013. godine donijela Zakon o platnom prometu („Službeni list CG“, broj. 62/13). Primjena ovog zakona je otpočela 9. januara 2015. godine, istovremeno sa 15 podzakonskih akata za njegovo sprovodenje koje je donijela Centralna banka. Donošenjem ovog zakona i njegovih podzakonskih akata crnogorski regulatorni okvir o platnom prometu je u potpunosti usklađen sa pravnom tekvinom Evropske unije iz ove oblasti koja je bila na snazi do kraja 2014. godine.

Navedenim Zakonom o platnom prometu stvoreni su preduslovi za dalji razvoj platnog prometa u Crnoj Gori u skladu sa savremenim standardima platnog prometa u Evropskoj uniji i svijetu.

Ovim zakonom uvedeni su novi pojmovi (pružalac platnih usluga, korisnik platnih usluga, platilac, primalac plaćanja, račun za plaćanje, platna transakcija, nalog za plaćanje, direktno zaduženje i dr.), precizno definisane platne usluge i pružaoci platnih usluga, detaljno propisan obim informacija koje je pružalac platnih usluga dužan dati korisniku, kao i ostala prava i obaveze u vezi pružanja i korištenja platnih usluga (npr. pravo na besplatno primanje određenih informacija, odgovornost za neautorizovane transakcije, naknada štete, teret dokazivanja, osnivanje, rad i kontrola platnih sistema i dr.). Takođe, ovim zakonom uređeno je i izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija, kao i izvršavanje prekograničnih transakcija (tj. transakcija sa zemljama članicama Evropske unije) nakon što Crna Gora postane članica Evropske unije. Pored toga, ovim zakonom su stvorene pravne pretpostavke za uvođenje platnih institucija kao pružalaca platnih usluga, čijim licenciranjem se obezbijedilo da platne usluge pružaju i pružaoci platnih usluga koji nisu banke, kao i pružaoci

platnih usluga koji već posluju u zemljama članicama Evropske unije pod različitim uslovima i licencama (npr. prenosioci novčanih doznaka i sl.).

2.2. Nakon donošenja PSD1 i prvih godina njene primjene, u Evropskoj uniji je uočeno da ovom direktivom nisu riješeni neki problemi vezani za određena pitanja nesmetanog i sigurnog pružanja platnih usluga, posebno u dijelu koji se odnosi na brzo rastuće tehnološke inovacije i njihove primjene u oblasti platnog prometa. Stoga je, prvenstveno kao posljedica tehnološkog razvoja, donijeta nova Direktiva (EU) 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD2), koja je, pored utvrđivanja većih zahtjeva sigurnosti i unaprijeđenja zaštite korisnika platnih usluga, uvela i uredila dvije nove platne usluge, i to:

- usluge iniciranja plaćanja, i
- usluge pružanja informacija o računu za plaćanje.

Usluge pružanja informacija o računu za plaćanje korisniku platnih usluga pružaju zbirne - konsolidovane informacije putem interneta o jednom ili više računa za plaćanje koji se vode kod jednog ili više pružalaca platnih usluga i kojima se pristupa preko interneta, putem interfejsa pružaoca platnih usluga koji vodi račun (najčešće banke). Korisniku platnih usluga time se omogućava da u svakom trenutku ima cijelovit pregled svog finansijskog stanja, sa svih računa za plaćanje koje posjeduje.

Uslugama iniciranja plaćanja omogućava se pružaocu usluge iniciranja plaćanja da primaocu plaćanja pruži sigurnost da je plaćanje inicirano, kako bi se podstakao primalac plaćanja da prenese robu ili isporuči uslugu bez nepotrebног odlaganja. Takve usluge trgovcima i potrošačima nude jeftina rješenja i pružaju potrošačima mogućnost kupovine putem interneta, čak i ako ne posjeduju platne kartice.

Uvođenjem novih platnih usluga tržište platnih usluga se otvorilo i novim pružaocima ovih usluga, i to: pružaocima usluge iniciranja plaćanja (Payment Initiation Service Providers - PISP) i pružaocima usluge informacija o računu za plaćanje (Account Information Service Providers - AISPs). U zemljama koje su već implementirale PSD2 ovi pružaoci platnih usluga su uglavnom informatičke kompanije.

U vezi sa uvođenjem navedenih platnih usluga, značajno je i da PSD2 uvodi obavezu banaka da licenciranim pružaocima usluge iniciranja plaćanja i pružaocima usluge informacija o računu za plaćanje omoguće pristup računima klijenata kroz aplikacione programske interfejse (Application program interfaces - API), kako bi mogli da pružaju platne usluge zasnovane na podacima kojima raspolažu te banke.

Dakle, banke će morati da se prilagode i "otvore". Do sada je pristup podacima o korisnicima i njihovim nalozima bio u isključivom vlasništvu banaka, ali će implementiranjem PSD2 banke morati svoje aplikacione programske interfejse

da "otvore" ka novim pružaocima platnih usluga, koji će isključivo putem tog kanala moći pribavljati informacije o korisnikovom računu, inicirati plaćanja i izdavati potvrde o sredstvima. Pri tome, bezbjednost pružanja ovih usluga je strogo regulisana tako da podaci ili sredstva korisnika ne budu ugroženi.

Takođe, PSD2 je uvela stroge sigurnosne zahtjeve za iniciranje i obradu elektronskih platnih transakcija. Ova direktiva obavezuje pružaoce platnih usluga da primjenjuju tzv. "snažnu autentifikaciju kupaca" (SCA – Strong Customer Authentication), kada platilac inicira elektronsku platnu transakciju, u cilju veće zaštite njihovih podataka i smanjivanja rizika od prevare. Prema tome, banke i drugi pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da uspostave neophodnu infrastrukturu za snažniju autentifikaciju klijenata. Pored većih zahtjeva sigurnosti, za pružaoce platnih usluga se utvrđuje i obaveza upravljanja operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama i obaveza izvještavanja o operativnim i sigurnosnim incidentima.

PSD2 dodatno unaprijeđuje i zaštitu korisnika platnih usluga, i to: smanjenjem odgovornosti platioca - vlasnika platnog instrumenta za neautorizovane platne transakcije u slučaju izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta (sa 150 eura na 50 eura); uvođenjem roka za odgovor na prigovor potrošača; skraćivanjem roka (sa 12 na šest mjeseci) nakon kojeg korisnik platnih usluga može bez naknade otkazati okvirni ugovor i sl.

Ova direktiva, takođe, detaljnije precizira usluge koje se ne smatraju platnim uslugama kao što su: usluge kolektivne kupovine, trgovinske kartice koje se mogu koristiti u tzv. ograničenoj mreži (npr. za kupovinu u pojedinim trgovinama, trgovačkim lancima i slično).

2.3. Donošenjem predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji će u potpunosti biti usklađen sa PSD2, obezbijediće se da pružanje platnih usluga u Crnoj Gori bude uređeno na isti način kao u državama članicama Evropske unije, što će omogućiti korisnicima platnih usluga u Crnoj Gori da imaju pravo na korišćenje platnih usluga u skladu sa najvišim evropskim standardima i uslovima sigurnosti.

Takođe, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu postiže se i sljedeće:

- stvaraju se prepostavke za unapređenje regulatornog okvira iz oblasti platnog prometa, što će pozitivno uticati na pristupne pregovore za Poglavlje 4 - „Sloboda kretanja kapitala“;
- uvođenjem novih pružaoca platnih usluga podstiče se konkurentnost na tržištu platnih usluga, te se omogućava dalji razvoj inovativnog mobilnog i internetskog platnog prometa;
- omogućava se kupovina preko interneta i u situacijama kada potrošač nema platnu karticu;
- veća sigurnost za elektronska plaćanja i za pružaoce platnih usluga;

- unapređenje pravila o zaštiti potrošača kao korisnika platnih usluga;
- zadržavaju se do sada dostignuti visoki standardi i dobra rješenja iz važećeg regulatornog okvira;
- podsticanje na smanjenje cijena platnih usluga.

Predloženim zakonom se predviđa i donošenje značajnih podzakonskih akata Centralne banke, koji će, takođe, biti usklađeni sa relevantnim propisima Evropske komisije i Evropske centralne banke.

U tom smislu, nakon što će se zakonom pružaoci platnih usluga obvezati da uspostave okvir sa primjerenim mjerama ublažavanja i kontrolnim mehanizmima za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pružaju, u okviru koga će biti dužni da uspostave i održavaju djelotvorne postupke upravljanja incidentima (uključujući otkrivanje i klasifikaciju značajnih operativnih i sigurnosnih incidenata), podzakonskim aktom će se detaljno urediti sigurnosne mjere za operativne i sigurnosne rizike i za izvještavanje o incidentima.

Takođe, posebno je značajan i podzakonski akt kojim će se utvrditi sigurnosni zahtjevi koje treba da ispune pružaoci platnih usluga za obezbjeđivanje pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije, koji će se donijeti u cilju:

- obezbjeđivanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga, usvajanjem efikasnih i na riziku zasnovanih zahtjeva;
- obezbjeđivanja zaštite novčanih sredstava i ličnih podataka korisnika platnih usluga;
- obezbjeđivanja i održavanja fer tržišne konkurencije između pružalaca platnih usluga;
- obezbjeđivanja tehnološke neutralnosti i neutralnosti poslovnog modela;
- omogućavanja sredstava plaćanja koja su prilagođena korisniku, pristupačna i inovativna.

3. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske Unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ovaj zakon se donosi radi usklađivanja određenih pitanja iz pregovaračkog Poglavlja 4 – „Sloboda kretanja kapitala“ sa relevantnom regulativom Evropske unije.

Naime, predloženim zakonom se u pravni sistem Crne Gore implementira:

- Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU, kao Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ.

Usvajanjem predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu i njegovih podzakonskih akata crnogorski regulatorni okvir o platnom prometu biće u potpunosti usklađen sa pravnom tekvinom Evropske unije iz ove oblasti.

4. Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

U članu 1 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 2 važećeg zakona, kojim su utvrđene vrste platnih usluga. U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja predlaže se izmjena tačke 5, tako da glasi: "izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje transakcija", a tačkama 7 i 8 predlaže se uvođenje novih platnih usluga, i to: „usluga iniciranja plaćanja“ i „usluga pružanja informacija o računu“. Usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga. Korisnici ove platne usluge treba da posjeduju online račun za plaćanje putem koga vrše online kreditni transfer, dok se sa druge strane primalac plaćanja odmah obaveštava da je izvršeno iniciranje plaćanja. Na ovaj način se primaocu plaćanja pruža sigurnost da je plaćanje inicirano, što ga podstiče da, bez nepotrebnog odlaganja, prenese robu ili ispostavi uslugu. Usluga informacija o računu omogućava korisnicima platnih usluga da u svakom trenutku imaju cijelovit pregled svog finansijskog stanja. Ova usluga omogućava korisnicima platnih usluga uvid u konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koji se vode kod jednog ili više pružalaca platnih usluga.

U članu 2 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 3 važećeg zakona, kojim su detaljno nabrojane usluge koje se ne smatraju platnim uslugama. Predloženom dopunom tačke 10, kojom su do sada bile izuzete usluge pružalaca tehničkih usluga koji podržavaju pružanje platnih usluga, utvrđuje se da se ovo izuzeće ne odnosi na usluge iniciranja plaćanja i usluge pružanja informacija o računu. Predloženom izmjenom tačke 11 predviđa se da se platnim uslugama ne smatraju ni usluge koje se zasnivaju na određenim platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju najmanje jedan od uslova iz te tačke. Takođe, predloženom izmjenom tačke 12 predviđa se da se platnim uslugama ne smatraju platne transakcije koje sprovodi pružalac elektronskih komunikacionih mreža ili usluga koje se pružaju uz elektronske komunikacione usluge za preplatnika mreže ili usluge, ukoliko ispunjavaju uslove iz te tačke.

Članom 3 Predloga zakona predlaže se novi član 3a, kojim je utvrđena obaveza pružalaca usluga, koji obavljaju jednu ili obje usluge iz člana 3 tačka 11 podtač. a) i b), da obavijeste Centralnu banku u slučaju kada ukupna vrijednost platnih transakcija tokom prethodnih 12 mjeseci prelazi iznos od 1.000.000 eura i, najkasnije u roku od mjesec dana od dana ispunjenja ovog uslova, pošalju obavještenje o ukupnom iznosu tih transakcija i detaljan opis usluga koje pružaju,

sa naznakom o kojoj se usluzi radi. Ova odredba ima za cilj omogućavanje Centralnoj banci da, kao nadležni organ, utvrdi da li su ispunjeni uslovi da se ove usluge i dalje ne smatraju platnim uslugama.

Članom 4 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 4 važećeg zakona, kojim su utvrđeni pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori. Predloženim dopunama se utvrđuje da registrovani pružalac informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori može biti pružalac platnih usluga, ali i da on može pružati isključivo ovu platnu uslugu samo nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.

Članom 5 Predloga zakona predlaže se novi član 4a, kojim je propisana obaveza banaka i drugih kreditnih institucija da platnim institucijama i institucijama za elektronski novac, na njihov zahtjev, otvore i vode transakcione račune i pružaju usluge povezane sa tim računima na objektivan, nediskriminoran i srazmjeran način i u obimu koji ovim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način. Banka i druga kreditna institucija može, izuzetno, da odbije da otvorи navedene račune kada ocijeni da za to postoje posebno opravdani razlozi, o čemu je dužna da Centralnoj banci dostavi obaveštenje sa obrazloženjem. Na ovaj način se sprječava diskriminatorno postupanje banaka, odnosno drugih kreditnih institucija prema drugim pružaocima platnih usluga.

U članu 6 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 8 važećeg zakona dodavanjem novog stava 5, kojim se propisuje da se, prilikom kontrole poslovanja kreditnih institucija, primjenjuje postupak propisan zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

U članu 7 Predloga zakona predlažu se izmjene i dopune člana 9 važećeg zakona, kojima se precizno definišu novi izrazi koji se uvode predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona.

U članu 8 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 13 važećeg zakona dodavanjem stava 3, kojim je propisano da je platilac dužan da naknade za korišćenje određenog platnog instrumenta plati samo ako je o punom iznosu tih naknada bio informisan prije iniciranja platne transakcije.

U članu 9 Predloga zakona predlažu se izmjena i dopuna člana 14 važećeg zakona, kojim se obezbjeđuje da se usluga preračunavanja valute nudi i na bankomatu, a da bi se obezbijedila primjena ove norme predlaže se brisanje odredbe kojom je propisano da platilac mora dati saglasnost na uslove preračunavanja valute na osnovu informacija o naknadama i kursu koji će se primijeniti prilikom preračunavanja valuta.

U članu 10 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 15 važećeg zakona kojim je utvrđen sadržaj prethodnih opštih informacija koje je pružalac platnih usluga dužan da da ili učini dostupnim, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora

o jednokratnoj platnoj transakciji. Predložena dopuna se odnosi na preciziranje informacija koje je pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan da platiocu da ili učini raspoloživim, pored prethodnih opštih informacija, a sve u cilju omogućavanja platiocu ostvarivanja višeg stepena zaštite prava i bolje informisanosti o uslugama. To stvara preduslov za sigurnije, jeftinije i brže plaćanje, posebno u slučaju plaćanja putem interneta ili mobilnih aplikacija.

Članom 11 Predloga zakona dodaju se dva nova člana, i to član 15a i član 15b. Predloženim članom 15a utvrđena je obaveza pružaoca usluge iniciranja plaćanja da, odmah nakon iniciranja naloga za plaćanje da ili učini raspoloživim platiocu i primaocu plaćanja, pored informacija iz člana 15 i sljedeće informacije: potvrdu o uspješnom iniciranju naloga za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca; referentnu oznaku kojom se omogućava identifikacija platne transakcije i, po potrebi, identifikaciju platioca i sve informacije koje su prenesene sa tom platnom transakcijom; informacije o iznosu platne transakcije i ukupnom iznosu svih naknada koje korisnik platnih usluga plaća pružaocu usluge iniciranja plaćanja za platnu transakciju i iznos svake pojedinačne naknade. Ovo je u vezi sa preuzimanjem odgovornosti pružaoca usluge iniciranja plaćanja za pravilno izvršenje plaćanja, ali i sa transparentnošću uslova pružanja platnih usluga. Članom 15b se predlaže utvrđivanje obaveze pružaoca usluge iniciranja plaćanja da referentnu oznaku platne transakcije koja je preko njega inicirana, stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca.

U čl. 12 i 13 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje čl. 16 i 17 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 14 Predloga zakona predlaže se izmjena i dopuna člana 19 važećeg zakona kojim su propisane prethodne opšte informacije koje je pružalac platnih usluga dužan da da korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja okvirnog ugovora. Izmjene su prilagođene novoj usluzi iniciranja plaćanja i co-badgingu. Naime, ove izmjene, odnosno dopune odnose se na siguran postupak koji pružalac platnih usluga upotrebljava za obaveštavanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevaru ili stvarne prevare ili prijetnje sigurnosti, ali i na sve naknade koje je korisnik platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga, a sve u cilju obezbjeđivanja prava potrošača na besplatne relevantne informacije prije nego što se potrošač obaveže bilo kakvim ugovorom o platnim uslugama.

U članu 15 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 22 važećeg zakona na način što se propisuje da korisnik platnih usluga može da prihvati ili odbije predložene izmjene okvirnog ugovora i prethodnih opštih informacija sve do predloženog dana njihovog stupanja na snagu. Ova dopuna je predložena s ciljem obezbjeđivanja većeg nivoa zaštite potrošača prilikom korišćenja platnih usluga.

U članu 16 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 23 važećeg zakona, propisivanjem besplatnog raskida okvirnog ugovora koji je, prije raskida, bio na snazi duže od šest mjeseci, umjesto do sada propisanih 12 mjeseci. Za ugovore koje je korisnik platnih usluga otkazao u roku kraćem od šest mjeseci nakon stupanja na snagu tog ugovora, pružaoci platnih usluga naplaćuju korisniku platnih usluga primjerenu naknadu u skladu sa stvarnim troškovima koji su nastali zbog otkazivanja okvirnog ugovora od strane potrošača.

U članu 17 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 25 važećeg zakona, na način koji obezbeđuje veći nivo zaštite potrošača. Predloženo je da se okvirnim ugovorom može ugovoriti periodično, a najmanje jednom mjesечно, dostavljanje informacija platiocu o pojedinačnim platnim transakcijama bez naknade. Takođe, predlaže se i da je pružalac platnih usluga dužan da, na zahtjev platioca, dostavi informacije o pojedinačnoj platnoj transakciji u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.

U članu 18 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 26 važećeg zakona, propisivanjem da je pružalac platnih usluga dužan da, na zahtjev primaoca plaćanja, dostavi informacije o pojedinačnim platnim transakcijama u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.

U članu 19 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 28 važećeg zakona kojim su propisane naknade koje pružalac platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti za pružanje platnih usluga. Predloženim izmjenama propisuje se da pružalac platnih usluga primaoca plaćanja smije za izvršavanje platnih transakcija naplatiti naknade samo primaocu plaćanja, a pružalac platnih usluga platioca smije za izvršavanje platne transakcija naplatiti naknade samo platiocu. Ova odredba se odnosi isključivo na nacionalne platne transakcije, imajući u vidu da je odredbama člana 59 stav 3 drugačije propisano za međunarodne platne transakcije. Takođe, ovim članom se utvrđuje pravo Centralne banke da može svojim propisom zabraniti ili ograničiti pravo primaoca plaćanja na zaračunavanje naknada, imajući u vidu potrebu za podsticanje tržišne konkurenčije i/ili promovisanje upotrebe platnih instrumenata.

U članu 20 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 29 stav 1 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama

U članu 21 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 30 st. 3 i 6 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

Članom 22 Predloga zakona dodaju se tri nova člana - čl. 30a, 30b i 30c. Članom 30a utvrđuje se obaveza pružaoca platnih usluga koji vodi račun da, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu kartice, bez odlaganja potvrdi da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca, pod

uslovom da su kumulativno ispunjeni propisani uslovi. Članom 30b propisuju se detaljna pravila o pristupu računu za plaćanje u slučaju usluge iniciranja plaćanja, a članom 30c detaljna pravila o pristupu i upotrebi informacija o računu za plaćanje u slučaju pružanja usluga informacija o računu.

U članu 23 Predloga zakona predlaže se dopune člana 31 važećeg zakona kojim su do sada bila utvrđena ograničenja korišćenja platnih instrumenata, na način što se ovim članom utvrđuju i ograničenja pristupa računima za plaćanje pružaocima usluga informacija o računu i pružaocima usluge iniciranja plaćanja. U tom smislu, propisuje se da pružalac platnih usluga koji vodi račun ne smije uskratiti pristup računu za plaćanje pružaocu usluge informacija o računu ili pružaocu usluge iniciranja plaćanja, osim na osnovu dokazanih i objektivno opravdanih razloga koji se odnose na neovlašćeni pristup tog pružaoca usluga ili njegov pristup sa ciljem prevare.

U članu 24 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje članu 32 stav 1 važećeg zakona u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 25 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 33 stav 1 važećeg zakona, dodavanjem nove tačke 4a. Korisnik platnih usluga kod koga je došlo do krađe, gubitka ili zloupotrebe platnog instrumenta odnosno njegovog neovlašćenog korišćenja je dužan da, odmah po saznanju, obavijesti pružaoca platnih usluga ili lice koje je odredio pružalac platnih usluga. Tačkom 4a se predlaže obezbjeđivanje korisniku platnih usluga da ovo obavještenje dostavi bez naknade, s tim da mu pružalac platnih usluga može naplatiti samo troškove zamjene izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta.

U članu 26 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 34 važećeg zakona kojim je propisano da korisnik platnih usluga ima pravo na ispravku neautorizovane platne transakcije ili pogrešno izvršene platne transakcije samo ukoliko svog pružaoca platnih usluga o tim transakcijama obavijesti odmah nakon saznanja, a najkasnije 13 mjeseci od dana zaduženja računa. Predloženom dopunom je regulisano dostavljanja obavještenja o neautorizovanim ili pogrešno izvršenim platnim transakcijama u situaciji kada je u izvršavanje platne transakcije uključen i pružalac usluge iniciranja plaćanja. U tom slučaju, korisnik platnih usluga šalje obavještenje pružaocu platnih usluga koji vodi račun, a koji je dužan da izvrši neophodnu ispravku.

U članu 27 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 35 st. 2 i 3 važećeg zakona, kojima se propisuje da, ako se platna transakcija inicira preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, taj pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da dokaže da je, u okviru njegovih ovlašćenja, sprovedena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na njen izvršavanje nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan sa platnom uslugom koju on pruža. Takođe, propisuje se da samo korišćenje platnog instrumenta koje je evidentirao pružalac platnih usluga, uključujući i pružaoca

usluge iniciranja plaćanja, nije dovoljan dokaz da je platilac autorizovao tu platnu transakciju ili da je postupio prevarno, namjerno ili sa krajnjom nepažnjom. Predložene izmjene imaju za cilj zaštitu korisnika platnih usluga od rizika i posljedica neautorizovanih ili nepravilno autorizovanih platnih transakcija i u slučaju ako se platna transakcija inicira preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja.

U članu 28 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 36 važećeg zakona, kojim je propisana odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije. U slučaju neautorizovane platne transakcije, pružalac platnih usluga je dužan da bez odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, nakon saznanja za tu transakciju ili nakon što je obaviješten o njoj, vrati platiocu iznos neautorizovane platne transakcije, osim ako pružalac platnih usluga platioca ima opravdane razloge da sumnja u prevaru i ako o navedenom razlogu obavijesti Centralnu banku. U slučaju kada je za iznos neautorizovane platne transakcije zadužen račun za plaćanje platioca, datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neautorizovane platne transakcije. Ovom odredbom se ista odgovornost propisuje i za slučaj kada je neautorizovana platna transakcija inicirana preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja.

U članu 29 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 37 važećeg zakona, kojim je propisana odgovornost platioca za neautorizovane platne transakcije. Predloženim izmjenama je propisana vrlo ograničena odgovornost platioca za izvršavanje neautorizovanih platnih transakcija koje su nastale kao posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta ili zloupotrebe platnog instrumenta. Prema predloženom rješenju, u navedenim slučajevima platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane sa tim neautorizovanim platnim transakcijama najviše do 50 eura. Takođe, platilac nije dužan da snosi gubitke ni do 50 eura u slučajevima ako: gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta platilac nije mogao otkriti prije izvršavanja neautorizovane platne transakcije; su neautorizovane platne transakcije posljedica radnje ili propusta zaposlenog agenta ili ogranka pružaoca platnih usluga ili lica kojem su aktivnosti pružaoca platnih usluga eksternalizovane; pružalac platnih usluga nije obezbijedio odgovarajuća sredstva za dostavu obavještenja o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta; pružalac platnih usluga platioca ne zahtijeva pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta; pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ne primjeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta. Primalac plaćanja ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji ne primjeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta, dužan je pružaocu platnih usluga platioca nadoknaditi štetu koju je zbog toga pretrpio.

Članom 30 Predloga zakona dodaje se novi član 37a kojim je predloženo regulisanje platnih transakcija kod kojih iznos transakcije nije unaprijed poznat. Ovime je povećana zaštita korisnika platnih usluga u slučaju plaćanja platnom

karticom kada tačan iznos transakcije nije poznat u trenutku kada platilac daje saglasnost za izvršenje platne transakcije (npr. u slučaju rezervacije hotela, usluga rent a car-a i sl.). Ukoliko u okviru platne transakcije na osnovu kartice koju inicira primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac da saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, pružalac platnih usluga platioca smije rezervisati novčana sredstva na računu za plaćanje platioca samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koje treba rezervisati. Pružalac platnih usluga platioca je dužan da osloboди rezervaciju novčanih sredstava bez nepotrebног odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije, odnosno najkasnije odmah nakon prijema naloga za plaćanje.

U članu 31 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 38 važećeg zakona kojim je propisan povraćaj novčanih sredstava za autorizovane platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja, a predloženom izmjenom je precizirano da se povraćaj novčanih sredstava u punom iznosu vrši na način da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma zaduženja tog računa za iznos čiji povraćaj traži platilac, kako bi se platilac zaštitio od mogućih negativnih posljedica.

U članu 32 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 40 važećeg zakona, dodavanjem novog stava, kojim je propisano da pružalac platnih usluga platioca ne smije zadužiti račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje. Ovo ima za cilj zaštitu korisnika platnih usluga i smanjenje rizika od prevare ili zloupotrebe.

U članu 33 Predloga zakona predlaže se izmjena i dopuna člana 41 važećeg zakona kojim je propisano odbijanje naloga za plaćanje. Predloženom izmjenom i dopunom se postojeće rješenje usklađuje sa novopredloženim rješenjima koja se odnose na uvođenje usluge iniciranja plaćanja.

U članu 34 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 42 važećeg zakona, kojim je propisana opozivost naloga za plaćanje. Predloženom izmjenom se postojeće rješenje usklađuje sa novopredloženim rješenjima koja se odnose na uvođenje usluge iniciranja plaćanja, na način što se propisuje da, ukoliko je platna transakcija inicirana od strane pružaoca usluge iniciranja plaćanja ili od ili preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon davanja saglasnosti pružaocu usluge iniciranja plaćanja da inicira platnu transakciju ili nakon davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja.

U članu 35 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 43 važećeg zakona, kojom se precizira da su jedan ili više pružaoca platnih usluga platioca, jedan ili više pružalaca platnih usluga primaoca plaćanja i posrednici pružalaca platnih usluga dužni da prenesu puni iznos platne transakcije, bez umanjenja za iznos naknade.

U članu 36 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 46 važećeg zakona kojim je definisana uplata gotovog novca na račun za plaćanje. Predloženom izmjenom se propisuje da je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga uplaćena novčana sredstva stavi na raspolaganje odmah nakon prijema novčanih sredstava sa datumom valute na dan prijema novčanih sredstava, sve u cilju zaštite korisnika platnih usluga.

U članu 37 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 48 važećeg zakona, kojom se pružalac platnih usluga primaoca plaćanja obavezuje da sarađuje sa pružaocem platnih usluga platioca i da mu dostavi sve relevantne informacije u cilju povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije. Takođe, propisuje se i da je, u slučaju da povraćaj novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije nije moguć, pružalac platnih usluga platioca dužan da platiocu, na njegov pisani zahtjev, pruži sve informacije koje ima na raspolaganju i koje su platiocu potrebne za pokretanje sudskog ili drugog postupka radi povraćaja novčanih sredstava.

U članu 38 Predloga zakona predlažu se izmjene člana 49 i 50 važećeg zakona, kojima se propisuje odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac i odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja. Predložene izmjene imaju za cilj preuzimanje odgovornosti za pravilno izvršenje plaćanja pružalača platnih usluga i omogućavanje platiocu da se zaštiti od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati prilikom izvršavanja platne transakcije. Kako bi se platilac zaštito od mogućih negativnih posljedica, datum valute odobrenja povraćaja ne smije biti kasniji od datuma kada je račun zadužen. U slučaju neutorizovane ili nepravilno izvršene platne transakcije, pružalac platnih usluga koji je odgovoran za neutorizovanu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju treba platiocu odmah da nadoknadi iznos te transakcije.

Članom 39 Predloga zakona dodaje se novi član 50a, kojim se propisuje odgovornost za izvršavanje platne transakcije u slučaju iniciranja plaćanja preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja. Pružalac platnih usluga platioca, pružalac platnih usluga koji vodi račun i, kada je to primjereno, pružalac usluge iniciranja plaćanja treba da preuzmu odgovornost za pravilno izvršenje plaćanja, uključujući naročito puni iznos platne transakcije i rok izvršenja i potpunu odgovornost za sva neizvršenja obaveze drugih strana u platnom lancu do računa primaoca plaćanja. U tom smislu je članom 50a predloženo da, ako platilac inicira nalog za plaćanje preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da platiocu nadoknadi iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije i da račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije. Pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da dokaže da je pružalac platnih usluga koji vodi račun platioca primio nalog za plaćanje i da je, u okviru njegovih

ovlašćenja, izvršena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak koji je povezan sa neizvršenjem ili pogrešnim izvršenjem platne transakcije, uključujući izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem. Takođe, propisuje se i da je pružalac usluge iniciranja plaćanja, koji je odgovoran za neizvršenje, pogrešno izvršenje ili izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, dužan da pružaocu usluga koji vodi račun bez odlaganja nadoknadi sve isplaćeno i eventualnu štetu.

Članom 40 Predloga zakona dodaje se novi član 51a, kojim se predlaže propisivanje prava i obaveza pružalaca platnih usluga kod pojedinih slučajeva pogrešnog izvršenja platne transakcije. Ovim odredbama se uspostavlja potrebna pravna sigurnost i sprječavaju eventualne zloupotrebe. U tom smislu, povraćaj sredstava u slučajevima pogrešnog izvršenja platne transakcije ima prioritet u odnosu na izvršavanje svih drugih platnih transakcija sa računa za plaćanje na koji su prenijeta ta sredstva.

U članu 41 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 52 važećeg zakona, kojim se uređuje odgovornost posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije. Ovim odredbama se propisuje odgovornost pružaoca platnih usluga korisniku platnih usluga kada je neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i izvršenje platne transakcije sa zakašnjenjem, prouzrokovao posrednik ili drugi pružalac platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju te platne transakcije. U tom slučaju, pružalac platnih usluga ima pravo da od posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga zahtijeva naknadu svih iznosa koje je isplatio svom korisniku platnih usluga (uključujući i iznos koji je platio zbog toga što drugi pružalac platnih usluga nije koristio pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta), kao i naknadu štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

U članu 42 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 54 stav 4 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

Članom 43 Predloga zakona dodaju se dva nova potpoglavlja: „Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti“ i „Vansudsko rješavanje sporova“. Predloženim potpoglavlјem „Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti“ propisano je da kada su pružaoci platnih usluga odgovorni za sigurnosne mjere, te mjere treba da budu srazmjerne sigurnosnim rizicima na koje se odnose. Pružaoci platnih usluga treba da uspostave okvir za ublažavanje rizika i da zadrže djelotvorne postupke upravljanja incidentima, a takođe se obavezuju da Centralnoj banci (u skladu sa smjernicama koje određuje Centralna banka) jednom godišnje ili u kraćim rokovima, dostave ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenosti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode. U slučaju značajnog operativnog ili sigurnosnog incidenta pružaoci platnih usluga dužni su da, bez odlaganja, o tome obavijeste Centralnu banku kako bi Centralna banka, po potrebi, obavijestila druga relevantna nadležna tijela

u Crnoj Gori. U cilju zaštite korisnika platnih usluga, pružalac platnih usluga dužan je da primjenjuje pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta kada platilac: pristupa svom računu za plaćanje putem interneta ili druge komunikacione veze, inicira elektronsku platnu transakciju ili izvršava bilo koju radnju sa udaljenosti koja može značiti rizik u smislu prevara povezanih sa plaćanjem ili drugih oblika zloupotrebe. Propisom Centralne banke utvrđice se sigurnosni zahtjevi koje trebaju da ispune pružaoci platnih usluga za obezbjeđivanje pouzdane provjere autentičnosti klijenta. Predloženim potpoglavljem: „Vansudsko rješavanje sporova“ predlaže se uspostavljanje mehanizama vansudskog rješavanja sporova, koji se sastoji od: 1) prigovora korisnika platnih usluga pružaocu platnih usluga, 2) prigovora Centralnoj banci nakon odgovora na prigovor pružaoca platnih usluga i 3) alternativnog rješavanja sporova u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju alternativno rješavanje sporova i arbitraža, odnosno zakona kojim se uređuje zaštita potrošača. Pravo korisnika platnih usluga na alternativno rješavanje sporova ne utiče na njegovo pravo na pokretanje sudskog postupka.

U članu 44 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 65 važećeg zakona, kojim je propisana obaveza banaka i drugih kreditnih institucija koje pružaju platne usluge, ogranaka kreditne institucije iz treće zemlje sa sjedištem u Crnoj Gori i Centralne banke da vode registre transakcionih računa svojih korisnika platnih usluga. Navedeni pružaoci platnih usluga su dužni da Centralnoj banci dostavljaju podatke o otvorenim transakcionim računima, promjeni podataka o tim računima i ukidanju tih računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili izvršena promjena.

Članom 45 Predloga zakona dodaje se novi član 65a, kojim se propisuje da Centralna banka vodi Centralni register transakcionih računa, kao jedinstvenu informacionu bazu podataka o transakcionim računima i njihovim vlasnicima. Ovim odredbama je izmijenjeno dosadašnje rješenje po kome je Centralni register transakcionih računa vodila organizacija za prinudnu naplatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje (do osnivanja ove organizacije njene poslove obavlja Centralna banka, te je ona i vodila ovaj register u svojstvu organizacije za prinudnu naplatu), i to kao jedinstvenu informacionu bazu podataka o transakcionim računima samo izvršnih dužnika. S obzirom da je u praksi iskazana potreba da se na jednom mjestu vode podaci o svim transakcionim računima i njihovim vlasnicima, a ne samo računima izvršnih dužnika, novopredloženim rješenjem se propisuje da će se ubuduće podaci o svim transakcionim računima i njihovim vlasnicima voditi u registru koji će voditi Centralna banka. U skladu sa novopredloženim članom 193b, Centralna banka će, za vrijeme obavljanja poslova organizacije za prinudnu naplatu, podatke iz ovog registra koristiti za sprovođenje prinudne naplate na novčanim sredstvima koja se vode na transakcionom računu izvršnog dužnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Članom 46 Predloga zakona dodaje se novi član 66a, kojim se propisuju slučajevi u kojima će pružalac platnih usluga zadužiti račun za plaćanje korisnika platnih usluga bez naloga za plaćanje, i to: kada se sprovodi izvršenje na računu za plaćanje korisnika platnih usluga kao izvršnog dužnika; radi naplate dospjelih naknada za usluge koje pružalac platnih usluga pruža u skladu sa Zakonom o platnom prometu; dospjelih potraživanja po osnovu kredita koji je pružalac platnih usluga odobrio korisniku platnih usluga ili drugih dospjelih potraživanja pružaoca platnih usluga prema korisniku platnih usluga ako je takav način naplate dogovoren, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom. Ovako izvršena platna transakcija se ne smatra neautorizovanom platnom transakcijom.

U članu 47 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 67 važećeg zakona, kojom se precizno određuje da pravno lice koje pruža isključivo uslugu informacija o računu nije platna institucija, u smislu ovog zakona. Naime, saglasno novopredloženom članu 107a pravno lice ili preduzetnik koji pruža isključivo informacije o računu i koje je upisano u registar iz člana 89 tog zakona je registrovani pružalac usluga informacija o računu, koji je, saglasno dopunama člana 4 Zakona, poseban pružalac platnih usluga.

U članu 48 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 71 važećeg zakona, kojom se na bitno drugačiji način uređuje pitanje kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji. Predloženim izmjenama se uvodi odobrenje Centralne banke kao prethodni uslov, bez kojeg određeno lice ne može zakonito steći kvalifikованo učešće u platnoj instituciji, i to kada prvi put, direktno ili indirektno, stekne 10% ili više kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji ili koje namjerava da stekne učešće manje od 10% kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje platnom institucijom, kao i prije svakog daljeg direktnog ili indirektnog sticanja učešća u kapitalu ili glasačkim pravima platne institucije na osnovu kojeg bi povećalo svoje učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u platnoj instituciji na nivo od 20%, 30%, 50% ili više. Ovim odredbama se propisuje i da je lice koje ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji dužno da o namjeri otuđenja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ili njegovog smanjenja na nivo ispod 20%, 30% ili 50%, o toj namjeri prethodno obavijesti Centralnu banku.

Članom 49 Predloga zakona dodaje se pet novih članova - član 71a, 71b, 71c, 71d i 71e. Predloženim članovima se predlaže utvrđivanje dokumentacije i informacija koje se prilaže uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća i postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, kao i pravne posljedice sticanja kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke i razlozi zbog kojih će Centralna banka oduzeti odobrenje za sticanje kvalifikovanog učešća.

U članu 50 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 72 važećeg zakona, kojom se propisuje dodatna dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga (opis postupaka uspostavljenih

za praćenje, rješavanje i postupanje nakon sigurnosnih incidenata ili pritužbi korisnika platnih usluga povezanih sa sigurnošću; opis procesa uspostavljenog za čuvanje, nadzor, praćenje i ograničavanje pristupa osjetljivim podacima o plaćanju; opis mehanizama za obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja; dokument o politici sigurnosti i dr.). Takođe, detaljnije se, u odnosu na važeći zakon, uređuje: opis revizorskih i organizacionih programa, kontrola sigurnosti i mјere za ublažavanje rizika, obezbjeđivanje visokog nivoa tehničke sigurnosti i zaštite podataka i minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti, a sve u cilju zaštite interesa korisnika platnih usluga, obezbjeđivanju kontinuiteta i pouzdanosti pri obavljanju platnih usluga.

U čl. 51 i 52 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 73 stav 2 i člana 74 stav 2 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 53 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 75 važećeg zakona, kojom je propisano da se odredbe o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga shodno primjenjuju i na odbijanje zahtjeva za pružanje dodatnih platnih usluga.

U članu 54 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 76 važećeg zakona, kojom se dosadašnji razlozi za oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga dodatno preciziraju.

U članu 55 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 78 važećeg zakona. Novopredloženo rješenje ogleda se u promjeni termina "sopstvena sredstva" terminom "regulatorni kapital". Posebno se propisuje da se odredbe o regulatornom kapitalu ne primjenjuju na pružaoce platnih usluga koji pružaju samo uslugu iniciranja plaćanja ili uslugu pružanja informacija o računu.

U članu 56 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 79 važećeg zakona dodavanjem novog stava, kojim se propisuje da se odredbe o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga ne primjenjuju na pružaoce platnih usluga koji pružaju samo uslugu iniciranja plaćanja ili uslugu pružanja informacija o računu, budući da oni ni u kom slučaju ne mogu biti u posjedu novčanih sredstava korisnika platnih usluga.

U čl. 57 i 58 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje čl. 81 i 85 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 59 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 86 važećeg zakona, kojom se propisuje da je platna institucija dužna da obezbjedi da agenti koji djeluju u njeno ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga, kao i da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaoce usluga eksternalizacije.

U članu 60 Predloga zakona predlaže se izmjena i dopuna člana 89 važećeg zakona, kojim je propisano da Centralna banka vodi registar platnih institucija kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga i njihovih ogranaka i agenata. Dopunama ovog člana je predloženo da se u registar platnih institucija odvojeno upisuju pružaoci usluge informacija o računu koji pružaju isključivo uslugu informacija o računu i pružaoci usluga iz novopredloženog člana 3a.

Članom 61 Predloga zakona dodaje se novi član 91a kojim se, kao dio procesa kontrole, uređuje način komunikacije između Centralne banke i platnih institucija.

U članu 62 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 92 stav 1 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 63 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 99 važećeg zakona, kojom se navode vrste mjera koje se izriču rješenjem ukoliko je iznos regulatornog kapitala platne institucije manji od propisanog nivoa.

U članu 64 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 101 važećeg zakona, kojim se navode izuzeci od minimalno propisanog iznosa regulatornog kapitala, pri čemu je dosadašnji termin „sopstvena sredstva“ zamijenjen terminom „regulatorni kapital“.

Članom 65 Predloga zakona dodaje se novi član 102a, kojim se utvrđuje da se odredbe ovog zakona kojima je uređena kontrola platnih institucija shodno primjenjuju na ogranke i agente platnih institucija.

U članu 66 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 103 stav 1 važećeg zakona na način da se dodaje nova tačka 5.

U članu 67 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 105 stav 1 važećeg zakona, kojom se propisuje da Centralna banka sarađuje, pored sa do sada određenim subjektima, i sa Evropskim bankarskim regulatorom.

U članu 68 Predloga zakona predlaže se dodavanje glave: "VIIa Registrovani pružaoci usluga informacija o računu", sa četiri člana: 107a, 107b, 107c i 107d. Predloženom glavom se propisuje postupak upisa i brisanja pružaoca usluge informacija o računu koji pruža isključivo uslugu informacija o računu u registar, pretvaranje registrovanog pružaoca usluge informacija o računu u platnu instituciju i pretvaranje platne institucije u registrovanog pružaoca usluge informisanja o računu. Predloženim članom 107a je propisano da pravno lice ili preduzetnik koji namjerava da pruža platnu uslugu informacija o računu je, pored zahtjeva i propisane dokumentacije, dužno da, radi upisa u registar, podnese i dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti prema pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili korisniku platnih usluga, nastalih zbog neovlašćenog pristupa,

pristupa sa ciljem prevare i neovlašćenog korištenja informacija o računu za plaćanje ili korišćenja tih informacija sa ciljem prevare.

U članu 69 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 114 važećeg zakona, propisivanjem da se na sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća u instituciji za elektronski novac shodno primjenjuju odredbe o sticanju i otuđenju kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji i odredbe o dokumentaciji i informacijama koje se prilažu uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća.

U članu 70 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 117 važećeg zakona radi terminološkog usaglašavanja sa članom 55 izmjena zakona.

U čl. 71 i 72 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 118 stav 1 tačka 2 i člana 124 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 73 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 124 važećeg zakona, propisivanjem da se i odredbe o vansudskom rješavanju sporova shodno primjenjuju na institucije za elektronski novac.

U članu 74 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 133 važećeg zakona na način da se dodaje novi stav 4.

U članu 75 Predloga zakona vrši se pravno-tehničko usaglašavanje člana 134 važećeg zakona u skladu sa predloženim izmjenama.

U članu 76 Predloga zakona predlaže se izmjena stava 4 člana 142 važećeg zakona na način što se utvrđuje da se odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju na platne sisteme: 1) u kojima se vrši konačnost poravnjanja utvrđene u skladu sa ovim zakonom, i 2) koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju ovoj grupi. Takođe, ovaj član se dopunjaje propisivanjem obaveze učesnika platnog sistema u kojem se vrši konačnost poravnjanja, koji je dopustio pružaocu platnih usluga koji nije učesnik tog platnog sistema, mogućnost slanja naloga za plaćanje preko tog sistema, da istu mogućnost na objektivan, srazmjeran i nediskriminoran način pruži drugom pružaocu platnih usluga koji od njega to zatraži.

U članu 77 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 143 stav 1 važećeg zakona kojom se daje mogućnost operateru platnog sistema da registre i evidencije iz okvira svojih nadležnosti koje vodi u elektronskoj formi može skladištiti na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi van Crne Gore.

U članu 78 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 157 važećeg zakona kojom se definišu sistemski značajni platni sistemi.

U članu 79 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 158 važećeg zakona na način da se dodaje novi stav kojim se propisuje da Centralna banka, u cilju

obezbjedivanja što efikasnijeg platnog prometa, može pravilima rada svog platnog sistema obavezati učesnike u RTGS sistemu da budu učesnici i drugog platnog sistema čiji je ona operater.

Članom 80 Predloga zakona dodaje se nova glava: "Xa Zaštita podataka" i član 164a. Predloženim članom je propisano da pružaoci platnih usluga pristupaju i obrađuju lične podatke koji su im potrebni za pružanje platnih usluga samo uz izričit pristanak korisnika platnih usluga, osim u slučajevima kada obrađuju lične podatke u cilju sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prevara povezanih sa plaćanjima. Takođe, propisuje se da pružaoci platnih usluga obradu ličnih podataka sprovode i podatke daju trećim licima u skladu sa ovim zakonom i propisima o zaštiti ličnih podataka.

Članom 81 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 165 važećeg zakona.

U članu 82 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 171 važećeg zakona, kojom se propisuje da će se, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odredbe glave II i III ovog zakona primjenivati nezavisno od valute platne transakcije, na nacionalne i prekogranične platne transakcije, kao i na međunarodne platne transakcije u dijelu koji se izvršava na teritoriji država članica, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

U članu 83 Predloga zakona predlaže se dopuna člana 175 važećeg zakona, propisivanjem da će, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, pružalač platnih usluga u Crnoj Gori moći biti i registrovani pružalač usluga informacija o računu sa sjedištem u državi članici. Posebnu novinu predstavlja određenje da će, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori biti dužna da dio svojih poslova u pružanju platnih usluga obavlja u Crnoj Gori.

U članu 84 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 176 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

Članom 85 Predloga zakona dodaje se novi član 176a, kojim je propisano da će, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, podnosioci zahtjeva za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom, biti dužni da Centralnoj banci dostave informacije u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora kojima se određuju informacije koje se dostavljaju radi dobijanja tih odobrenja.

U članu 86 Predloga zakona predlažu se izmjene čl. 177 i 178 važećeg zakona, kojima se preciziraju pitanja u vezi sa pružanjem platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice i pružanjem platnih usluga u Crnoj Gori od strane platne institucije iz države članice.

Članom 87 Predloga zakona dodaju se tri nova člana - član 178a, 178b i 178c, kojima se propisuje sprovođenje prekogranične saradnje, mjere u slučaju neusklađenog poslovanja ogranka ili agenta i registar Evropskog bankarskog regulatora.

Čl. 88 i 89 Predloga zakona vrši se pravno tehničko usaglašavanje člana 179 i 180 važećeg zakona, u skladu sa predloženim izmjenama.

Članom 90 Predloga zakona dodaju se dva nova člana – član 180a i 180b, kojima se propisuje da će pružaoci platnih usluga, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, biti dužni da uspostave sigurnosne mjere za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pružaju u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora, kao i da će Centralna banka, takođe od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, na svojoj internet stranici objavljivati elektronsku brošuru Evropske komisije o pravima potrošača iz direktive kojom se uređuju platne usluge na unutrašnjem tržištu.

Članovima 91 do 95 Predloga zakona propisuju se nove kaznene odredbe koje su kompatibilne sa novopredloženim materijalnim odredbama.

Članom 96 Predloga zakona, u članu 191 važećeg zakona predlaže se brisanje stava 3.

Članom 97 Predloga zakona dodaje se novi član 191a kojim se utvrđuje rok za donošenje podzakonskih akata Centralne banke.

U članu 98 Predloga zakona vrši se izmjena u članu 193 važećeg zakona, u dijelu koji se odnosi na pozivanje na čl. 171 i 180.

Članom 99 Predloga zakona dodaju se dva nova člana - član 193a i 193b, kojima se uređuju pitanja usklađivanja poslovanja postojećih pružalaca platnih usluga i institucija za elektronski novac sa ovim zakonom, kao i određeni poslovi koje Centralna banka obavlja kao organizacija za prinudnu naplatu.

Članom 100 Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu nakon isteka 12 mjeseci od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

5. Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

6.Tekst odredaba Zakona o platnom prometu koje se mijenjaju

Platne usluge

Član 2

(1) Platne usluge obuhvataju:

- 1) usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje;
- 2) usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa računa za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje;
- 3) izvršavanje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje korisnika platnih usluga kod njegovog pružaoca platnih usluga ili kod drugog pružaoca platnih usluga, i to:
 - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna direktna zaduženja,
 - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta,
 - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;
- 4) izvršavanje platnih transakcija u kojima su novčana sredstva obezbijeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to:
 - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna direktna zaduženja,
 - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta,
 - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;
- 5) izdavanje i/ili prihvatanje platnih instrumenata;
- 6) izvršavanje novčanih doznaka;
- 7) izvršavanje platnih transakcija kod kojih se saglasnost platioca za izvršavanje platnih transakcija daje upotrebom telekomunikacionog sredstva, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja, a plaćanje se vrši telekomunikacionom ili mrežnom operateru ili operateru informaciono-tehnološkog sistema, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača roba i usluga.

Izuzeci

Član 3

Platnim uslugama, u smislu ovog zakona, ne smatraju se:

- 1) platne transakcije izvršene isključivo u gotovom novcu neposredno između platioca i primaoca plaćanja, bez posrednika;
- 2) platne transakcije između platioca i primaoca plaćanja preko trgovačkog posrednika ovlašćenog za pregovaranje ili zaključivanje ugovora o prodaji ili kupovini robe ili usluga u ime platioca ili primaoca plaćanja;

- 3) transport novčanica i kovanog novca, uključujući njihovo prikupljanje, obradu i dostavu;
- 4) platne transakcije koje se sastoje u prikupljanju i dostavi gotovog novca u neprofitne djelatnosti ili dobrotvorne svrhe;
- 5) usluge kod kojih primalac plaćanja daje platiocu gotov novac kao dio platne transakcije na izričit zahtjev korisnika platnih usluga neposredno prije izvršavanja platne transakcije putem plaćanja za kupovinu robe ili usluga;
- 6) mjenjački poslovi koji se sastoje u zamjeni gotovog novca za gotov novac, pri čemu se taj novac ne drži na računu za plaćanje;
- 7) platne transakcije zasnovane na nekom od sljedećih dokumenata kojima se novčana sredstva povlače sa računa pružaoca platnih usluga radi stavljanja na raspolaganje primaocu plaćanja:
 - a) papirni čekovi u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. marta 1931. godine,
 - b) papirni čekovi slični čekovima iz podtačke a) ove tačke koji su uređeni pravom država članica koje nijesu potpisnice Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. marta 1931. godine,
 - c) papirne mjenice u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama od 7. juna 1930. godine,
 - d) papirne mjenice slične mjenicama iz podtačke c) ove tačke koje su uređene pravom država članica koje nijesu potpisnice Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama od 7. juna 1930. godine,
 - e) papirni vaučeri,
 - f) papirni putnički čekovi,
 - g) papirne poštanske uputnice prema definiciji Svjetske poštanske unije;
- 8) platne transakcije izvršene u okviru platnog sistema ili sistema za poravnanje hartija od vrijednosti između agenata za poravnanje, centralnih partnera, klirinških organizacija i/ili centralnih banaka i drugih učesnika u tom sistemu i pružaoca platnih usluga, ne isključujući primjenu člana 142 ovog zakona;
- 9) platne transakcije u vezi sa upravljanjem hartijama od vrijednosti, uključujući raspodjelu dividendi i prihoda i druge raspodjele ili otkup ili prodaju hartija od vrijednosti, koje obavljaju subjekti koji su ovlašćeni za obavljanje kastodi poslova;
- 10) usluge pružalaca tehničkih usluga koji podržavaju pružanje platnih usluga, a koji ni u jednom trenutku ne posjeduju novčana sredstva koja se prenose, uključujući obradu i čuvanje podataka, usluge zaštite privatnosti, provjeru autentičnosti podataka i subjekata, pružanje informacione

tehnologije i komunikacione mreže i održavanje terminala i uređaja koji se koriste za platne usluge;

11) usluge zasnovane na instrumentima koji mogu da se koriste za sticanje robe ili usluga samo u poslovnim prostorijama koje koristi izdavalac tog instrumenta ili samo unutar ograničene mreže pružalaca usluga ili za ograničeni izbor robe ili usluga, u skladu sa ugovorom između izdavaoca instrumenta i pružaoca tih usluga;

12) platne transakcije izvršene putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja, pri čemu se kupljena roba ili usluge isporučuju i koriste putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja, pod uslovom da telekomunikacioni, digitalni ili informaciono-tehnološki operater ne djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga;

13) platne transakcije između pružalaca platnih usluga, njihovih agenata ili ogranaka za njihov račun;

14) platne transakcije između matičnog društva i zavisnog društva ili između zavisnih društava istog matičnog društva, ako se ove platne transakcije izvršavaju isključivo preko pružaoca platnih usluga koji je član iste grupe;

15) usluge u vezi sa isplatom gotovog novca na bankomatima pružalaca platnih usluga koji djeluju u ime jednog ili više izdavalaca platnih kartica, a nijesu strane u okvirnom ugovoru sa korisnikom platnih usluga koji podiže novac sa računa za plaćanje, pod uslovom da ti pružaoci ne obavljaju druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona.

Pružaoci platnih usluga

Član 4

(1) Pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori mogu biti:

- 1) banka i druga kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori;
- 2) platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori;
- 3) institucija za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori;
- 4) ogrank kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Crnoj Gori;
- 5) Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka);
- 6) Država Crna Gora i jedinice lokalne samouprave kada ne djeluju u svojstvu vlasti.

(2) Lica koja nijesu pružaoci platnih usluga u smislu stava 1 ovog člana, ne smiju pružati platne usluge u Crnoj Gori.

(3) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu dozvole, odnosno odobrenja izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihovo osnivanje i poslovanje.

(4) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu odobrenja izdatih u skladu sa ovim zakonom.

(5) Prava pružalaca platnih usluga iz stava 1 tač. 5 i 6 ovog člana za pružanje platnih usluga uređuju se posebnim propisima.

Značenje izraza

Član 9

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platilac ili primalac plaćanja, bez obzira na obaveze između platioca i primaoca plaćanja;
- 2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;
- 3) primalac plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;
- 4) korisnik platnih usluga je fizičko ili pravno lice koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioca i/ili primaoca plaćanja;
- 5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;
- 6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nijesu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;
- 7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioca, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioca ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljuju a raspolaganje tom primaocu plaćanja;
- 8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novac), sredstva na računu i elektronski novac;
- 9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;
- 10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;
- 11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;
- 12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;
- 13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;

- 14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje;
- 15) prihvatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalač platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta;
- 16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoču plaćanje roba i usluga preko prihvavnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;
- 17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;
- 18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrsi podataka i koji omogućava reproducovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;
- 19) radni dan je dio dana u kome pružalač platnih usluga platioca ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;
- 20) kreditni transfer je platna usluga kojom platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira izvršavanje jedne ili više platnih transakcija, uključujući i izdavanje trajnog naloga;
- 21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platioca date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioca;
- 22) ogrank platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;
- 23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izyještaja;
- 24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog

lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;

25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:

- koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad,
- koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili
- protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti;

26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:

- jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%,
- jedno lice ima kontrolu nad drugim licem,
- dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka;

27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;

28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;

29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;

30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;

31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;

32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platioca i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;

33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna

transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;

34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platdajenu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.

Informacije o naknadama ili popustima

Član 13

- (1) Primalac plaćanja koji za korišćenje određenog platnog instrumenta nudi popust dužan je da o tome obavijesti platioca prije iniciranja platne transakcije.
- (2) Pružalac platnih usluga ili treće lice koje za korišćenje određenog platnog instrumenta zahtijeva naknadu dužan je da o tome obavijesti korisnika platnih usluga prije iniciranja platne transakcije.

Valuta transakcije i preračunavanje valuta

Član 14

- (1) Platna transakcija se izvršava u valuti dogovorenoj između ugovornih strana.
- (2) Ukoliko se usluga preračunavanja valute nudi prije iniciranja platne transakcije i ako se ta usluga nudi na prodajnom mjestu ili od strane primaoca plaćanja, strana koja nudi uslugu preračunavanja valute dužna je da upozna platioca o svim naknadama, kao i o kursu koji će primijeniti pri preračunavanju valute, a platilac mora dati saglasnost na uslove preračunavanja valute na osnovu tih informacija.

2. Jednokratna platna transakcija

Prethodne opštne informacije

Član 15

- (1) Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji, bez obzira na oblik ili način zaključivanja tog ugovora, da ili učini dostupnim sljedeće informacije:
 - 1) specifikaciju podataka ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koje korisnik platnih usluga treba da dostavi radi pravilnog izvršavanja naloga za plaćanje;
 - 2) maksimalan rok za izvršavanje platne usluge koja se pruža;
 - 3) sve naknade koje je korisnik platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga i specifikaciju iznosa eventualnih troškova;

- 4) stvarni ili referentni kurs, ako ta platna transakcija uključuje preračunavanje valute;
 - 5) druge informacije i uslove iz člana 19 ovog zakona koje se odnose na tu platnu transakciju.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da informacije iz stava 1 ovog člana:
- 1) stavi na raspolaganje korisniku platnih usluga na lako dostupan način;
 - 2) da jasno, razumljivo i sveobuhvatno, na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku dogovorenom između pružaoca i korisnika platnih usluga,
 - 3) na zahtjev korisnika platnih usluga, da u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju.
- (3) Ukoliko je ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji, na zahtjev korisnika platnih usluga, zaključen korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu koji ne omogućavaju pružaocu platnih usluga da ispuni obaveze iz stava 1 ovog člana, pružalac platnih usluga dužan je da te obaveze ispuni odmah nakon izvršavanja platne transakcije.
- (4) Pružalac platnih usluga može obaveze iz stava 1 ovog člana ispuniti i dostavljanjem nacrta ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji ili nacrta naloga za plaćanje koji sadrži informacije iz stava 1 ovog člana.

Informacije za platioca nakon prijema naloga za plaćanje

Član 16

Pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu, odmah nakon prijema naloga za plaćanje, da ili učini dostupnim, na način iz člana 15 stav 2 ovog zakona, sljedeće informacije:

- 1) referentnu oznaku koja platiocu omogućava da identificuje platnu transakciju i, kada je to primjenljivo, informacije koje se odnose na primaoca plaćanja;
- 2) iznos platne transakcije u valuti koja je navedena u nalogu za plaćanje;
- 3) ukupan iznos svih naknada za platnu transakciju koje snosi platilac i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade;
- 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je primijenio pružalac platnih usluga platioca ili relevantnu informaciju o promjeni tog kursa ukoliko se razlikuje od kursa iz člana 15 stav 1 tačka 4 ovog zakona i iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute,
- 5) datum prijema naloga za plaćanje.

Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršavanja platne transakcije

Član 17

Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da primaocu plaćanja, odmah nakon izvršavanja platne transakcije, da ili učini dostupnim, na način iz člana 15 stav 2 ovog zakona, sljedeće informacije:

- 1) referentnu oznaku koja primaocu plaćanja omogućava da identifikuje platnu transakciju, informacije koje se prenose uz platnu transakciju i informacije o platiocu u skladu sa zakonom;
- 2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljeni primaocu plaćanja na raspolaganje;
- 3) ukupan iznos svih naknada za platnu transakciju koje snosi primalac plaćanja i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade;
- 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je primijenio pružalac platnih usluga primaoca plaćanja i iznos platne transakcije prije preračunavanja valute,
- 5) datum valute odobrenja.

Prethodne opšte informacije

Član 19

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja okvirnog ugovora, da sljedeće informacije o:

- 1) pružaocu platnih usluga, i to:
 - a) naziv, sjedište i, kada je to primjenljivo, adresu njegovog agenta ili ogranka osnovanog u trećoj državi u kojoj se nudi usluga plaćanja i drugu adresu, uključujući e-mail adresu, koja se koristi za komunikaciju sa pružaocem platnih usluga,
 - b) nadzornom organu i registru banaka i drugih kreditnih institucija, platnih institucija ili institucija za elektronski novac ili drugom relevantnom javnom registru u koji je upisan pružalac platnih usluga i registarskom broju, odnosno drugoj odgovarajućoj identifikacionoj oznaci pružaoca platnih usluga u tom registru;
- 2) korišćenju platne usluge, i to:
 - a) opis glavnih karakteristika platne usluge koja se pruža,
 - b) specifikaciju podataka ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju korisnik platnih usluga mora da dostavi radi pravilnog izvršavanja naloga za plaćanje,
 - c) oblik i postupak za davanje saglasnosti za izvršavanje platne transakcije i opoziv te saglasnosti, u skladu sa čl. 30 i 42 ovog zakona;
 - d) momenat prijema naloga za plaćanje u skladu sa članom 40 ovog zakona i krajnje vrijeme prijema naloga za plaćanje ako je određeno od pružaoca platnih usluga,
 - e) krajnji rok za izvršavanje platne usluge,
 - f) mogućnost ugovaranja limita potrošnje pri upotrebi platnih instrumenta u skladu sa članom 31 stav 1 ovog zakona;
- 3) naknadama, kamatnim stopama i kursu, i to:

a) naknadama koje je korisnik platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade,

b) kada je to primjenljivo, kamatnoj stopi i kursu koji će se primijenjivati ili, ukoliko se primenjuju referentna kamatna stopa i referentni kurs, način obračuna kamatne stope i referentni datum i indeks, ili osnovici za utvrđivanje referentne kamatne stope ili referentnog kursa,

c) primjeni, bez odlaganja, promijenjene referentne kamatne stope ili referentnog kursa, ukoliko je to ugovoreno, koja se dostavlja u skladu sa članom 22 stav 5 ovog zakona;

4) komunikaciji, i to:

a) kada je to primjenljivo, sredstvima komunikacije, uključujući tehničke uslove koji se odnose na opremu korisnika platnih usluga dogovorenou između ugovornih strana za prenos informacija ili obavještenja u skladu sa ovim zakonom,

b) načinu i učestalosti davanja, odnosno dostupnosti informacija u skladu sa ovim zakonom,

c) jednom ili više jezika na kojima će se zaključiti okvirni ugovor i obavljati komunikacija u periodu trajanja okvirnog ugovora,

d) pravo korisnika platnih usluga da dobije ugovorene uslove okvirnog ugovora i informacije u skladu sa članom 21 stav 4 ovog zakona;

5) zaštitnim i korektivnim mjerama, i to:

a) kada je to primjenjivo, mjere koje je korisnik platnih usluga dužan da preduzme radi zaštite platnog instrumenta i način obavještavanja pružaoca platnih usluga u skladu sa članom 32 ovog zakona

b) ukoliko je ugovoreno, uslovi pod kojima pružalač platnih usluga ima pravo da blokira platni instrument u skladu sa članom 31 ovog zakona,

c) odgovornost platioca u skladu sa članom 37 ovog zakona, uključujući informaciju o odgovarajućem iznosu,

d) načinu i roku u kojem je korisnik platnih usluga dužan da obavještava pružaoca platnih usluga o neautorizovanoj ili pogrešno izvršenoj platnoj transakciji u skladu sa čl. 34 i 51 ovog zakona, kao i odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije u skladu sa članom 36 ovog zakona,

e) odgovornosti pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije u skladu sa čl. 49 i 50 ovog zakona,

f) uslovima za povraćaj novčanih sredstava u skladu sa čl. 38 i 39 ovog zakona;

6) izmjenama i raskidu okvirnog ugovora, i to:

- a) ukoliko je ugovoreno, informaciju da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio izmjenu uslova u skladu sa članom 22 stav 2 ovog zakona, osim ako ne obavijesti pružaoca platnih usluga o njihovom neprihvatanju, prije datuma predloženog za stupanje na snagu tih izmjena,
 - b) trajanju okvirnog ugovora,
 - c) pravu korisnika platnih usluga na raskid okvirnog ugovora i uslovi za raskid okvirnog ugovora u skladu sa članom 22 stav 3 i članom 23 ovog zakona;
- 7) pravnoj zaštiti, i to:
- a) ugovornu odredbu o mjerodavnom pravu koje se primjenjuje na okvirni ugovor i/ili o nadležnosti suda za rješavanje spora iz okvirnog ugovora,
 - b) vansudskom rješavanju sporova i zahtjeva za naknadu štete koje su korisniku platnih usluga dostupni u skladu sa ovim zakonom.

Izmjene okvirnog ugovora

Član 22

- (1) Pružalac platnih usluga dužan je da izmjenu okvirnog ugovora i informacija iz člana 19 ovog zakona predloži na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, najmanje dva mjeseca prije predloženog datuma početka primjene te izmjene.
- (2) Pružalac i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio izmjene iz stava 1 ovog člana ako do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu ne obavijesti pružaoca platnih usluga da ih ne prihvata.
- (3) U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana pružalac platnih usluga dužan je da navede da korisnik platnih usluga ima pravo da raskine okvirni ugovor bez odlaganja i bez naknade, prije stupanja na snagu izmjena okvirnog ugovora.
- (4) Pružalac i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti da se izmjene kamatnih stopa ili kursa koje proizlaze iz referentne kamatne stope ili referentnog kursa mogu primijeniti bez odlaganja i bez prethodnog obavještavanja.
- (5) U slučaju iz stava 4 ovog člana pružalac platnih usluga dužan je da o svakoj promjeni kamatne stope obavijesti korisnika platnih usluga u što kraćem roku i na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, osim ako pružalac i korisnik platnih usluga nijesu dogovorili drugačiji rok ili način na koji će informacije biti date ili učinjene dostupnim.
- (6) Pružalac platnih usluga može, bez obavještavanja korisnika platnih usluga, primijeniti promjene kamatne stope ili kursa koje su povoljnije za korisnika platnih usluga.
- (7) Promjene kamatne stope ili kursa koji se koriste pri izvršavanju platne transakcije primjenjuju se i obračunavaju na način koji ne dovodi korisnike platnih usluga u neravnopravan položaj.

Raskid okvirnog ugovora

Član 23

- (1) Korisnik platnih usluga ima pravo da, u svakom trenutku, raskine okvirni ugovor, osim ako okvirnim ugovorom nije utvrđen otkazni rok koji ne može biti duži od mjesec dana.
- (2) Za raskid okvirnog ugovora pružalac platnih usluga naplaćuje korisniku platnih usluga naknadu koja mora biti primjerena i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.
- (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, pružalac platnih usluga ne smije naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za otkaz okvirnog ugovora zaključenog na određeno vrijeme za period duži od 12 meseci ili na neodređeno vrijeme, pod uslovom da korisnik platnih usluga ugovor otkazuje nakon isteka 12 mjeseci.
- (4) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružaoca platnih usluga na raskid okvirnog ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od najmanje dva mjeseca i pod uslovom da raskid ugovora bude dat na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona.
- (5) Ukoliko korisnik platnih usluga raskine okvirni ugovor dužan je da plati naknadu samo za platne usluge koje su pružene do dana raskida tog ugovora, a ukoliko je ta naknada plaćena unaprijed, pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga vrati srazmerni dio naplaćene naknade.

Informacije za platioca o pojedinačnim platnim transakcijama

Član 25

- (1) Nakon što se račun platioca zaduži za iznos pojedinačne platne transakcije ili, u slučaju kada platilac ne koristi račun za plaćanje nakon prijema naloga za plaćanje, pružalac platnih usluga platioca dužan je da platiocu, bez odlaganja i na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, da sljedeće informacije:
 - 1) referentnu oznaku koja omogućava platiocu identifikaciju svake platne transakcije i, kada je to primjenjivo, informacije koje se odnose na primaoca plaćanja;
 - 2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je zadužen račun za plaćanje platioca ili u valuti koja je navedena na nalogu za plaćanje;
 - 3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju i, kada je to primjenjivo, iznos svake pojedinačne naknade i kamate koje plaća platilac;
 - 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je pružalac platnih usluga platioca koristio i iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute;
 - 5) datum valute zaduženja ili datum prijema naloga za plaćanje.
- (2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stava 1 ovog člana dostave ili stave na raspolaganje periodično, a najmanje jednom mjesечно i na način koji omogućava platiocu da čuva i reprodukuje informacije u nepromijenjenom obliku.

Informacije za primaoca plaćanja o pojedinačnim platnim transakcijama

Član 26

- (1) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, nakon izvršavanja pojedinačne platne transakcije, primaocu plaćanja, bez odlaganja i na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, da sljedeće informacije:
- 1) referentnu oznaku koja omogućava primaocu plaćanja identifikaciju platne transakcije i, kada je to primjenljivo, informacije koje se odnose na platioca i druge informacije koje se prenose uz platnu transakciju;
 - 2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je odobren račun za plaćanje primaoca plaćanja;
 - 3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade i kamate koje plaća primalac plaćanja;
 - 4) ukoliko platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koristio i iznos platne transakcije prije preračunavanja valute,
 - 5) datum valute odobrenja računa.
- (2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stava 1 ovog člana dostavljaju ili stave na raspolaganje periodično, a najmanje jednom mjesечно, i na način koji omogućava primaocu plaćanja da čuva i reprodukuje informacije u nepromijenjenom obliku.

Naknade

Član 28

- (1) Pružalac platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknadu za pružanje platnih usluga.
- (2) Pružalac platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknade za ispunjenje obaveza iz člana 41 stav 3, člana 42 stav 7 i člana 48 stav 4 ovog zakona, pod uslovom da su te naknade ugovorene, primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.
- (3) Ukoliko platna transakcija ne uključuje preračunavanje valute, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja smije za izvršavanje te platne transakcije zaračunati naknadu samo primaocu plaćanja, a pružalac platnih usluga platioca smije za izvršavanje te platne transakcije zaračunati naknadu samo platiocu.
- (4) Pružalac platnih usluga ne smije spriječiti ili ograničiti primaoca plaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta.
- (5) Primalac plaćanja ne smije od platioca naplaćivati naknadu za korišćenje određenog platnog instrumenta.
- (6) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti plaćanje naknada drukčije u odnosu na stav 2 ovog člana.

- (7) Pružalac platnih usluga dužan je da, u poslovnim prostorijama namijenjenim za rad sa korisnicima platnih usluga i na svojoj internet stranici, objavi tarifu po kojoj naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga i dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife.
- (8) Centralna banka na svojoj internet stranici objavljuje tarife svih pružalaca platnih usluga po kojima naplaćuju naknade za pružanje platnih usluga.

Izuzeci za platne instrumente male vrijednosti i elektronski novac

Član 29

- (1) U slučaju platnih instrumenata kojima se, u skladu sa okvirnim ugovorom, izvršavaju samo pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 30 eura ili koji imaju ograničeno trošenje najviše do ukupnog iznosa od 150 eura ili na kojima su pohranjena novčana sredstva koja nikada ne prelaze iznos od 150 eura, pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti:
 - 1) da se odredbe člana 32 stav 1 tačka 2, člana 33 stav 1 tač. 3, 4 i 5 i člana 37 st. 2 i 3 ovog zakona ne primjenjuju ako se taj platni instrument ne može blokirati ili se ne može spriječiti njegovo dalje korišćenje;
 - 2) da se odredbe čl. 35 i 36 i član 37 stav 1 ovog zakona ne primjenjuju ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružalac platnih usluga ne može, iz drugih razloga svojstvenih tom platnom instrumentu, dokazati da je platna transakcija bila autorizovana;
 - 3) da, izuzetno od člana 41 stav 1 ovog zakona, pružalac platnih usluga nije dužan da obavještava korisnika platnih usluga o odbijanju naloga za plaćanje, ako je neizvršavanje naloga za plaćanje očigledno iz okolnosti slučaja;
 - 4) da, izuzetno od člana 42 ovog zakona, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon iniciranja naloga za plaćanje ili davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja;
 - 5) da se primjenjuju drukčiji rokovi izvršavanja platne transakcije od rokova utvrđenih članom 44 ovog zakona.
- (2) Odredbe čl. 36 i 37 ovog zakona ne primjenjuju se na elektronski novac ako pružalac platnih usluga platioca nema mogućnost blokade računa za plaćanje, odnosno blokade platnog instrumenta.

2. Autorizacija platne transakcije

Saglasnost i opoziv saglasnosti

Član 30

- (1) Platna transakcija smatra se autorizovanom samo ako je platilac dao saglasnost za izvršavanje platne transakcije.
- (2) Saglasnost za izvršavanje platne transakcije može biti data prije ili, ako je ugovorenio između platioca i njegovog pružaoca platnih usluga, nakon izvršavanja platne transakcije.

- (3) Saglasnost da se izvrši platna transakcija ili niz platnih transakcija mora biti data na način ugovoren između platioca i njegovog pružaoca platnih usluga, u suprotnom, smatra se da platna transakcija nije autorizovana.
- (4) Platilac može opozvati datu saglasnost najkasnije do nastanka neopozivosti naloga za plaćanje u skladu sa članom 42 ovog zakona.
- (5) Platilac može opozvati saglasnost za izvršavanje niza platnih transakcija, u kom slučaju se svaka buduća platna transakcija iz tog niza smatra neautorizovanom.
- (6) Način davanja saglasnosti, odnosno opoziva saglasnosti za izvršavanje platne transakcije uređuju se ugovorom o platnim uslugama između platioca i njegovog pružaoca platnih usluga.
- (7) Pružalac platnih usluga i platinac koji nije potrošač mogu ugovorom o platnim uslugama opoziv saglasnosti urediti drukčije u odnosu na st. 4 i 5 ovog člana.

Ograničenja korišćenja platnih instrumenata

Član 31

- (1) Platinac i njegov pružalac platnih usluga mogu ugovoriti limite potrošnje za platne transakcije koje se izvršavaju platnim instrumentom.
- (2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružaoca platnih usluga da blokira platni instrument iz objektivno opravdanih razloga vezanih za:
 - 1) sigurnost platnog instrumenta;
 - 2) sumnju za neovlašćeno korišćenje ili korišćenje platnog instrumenta sa namjerom prevare, ili
 - 3) u slučaju platnog instrumenta sa kreditnom linijom, zbog značajnog povećanja rizika da platinac neće biti u mogućnosti da ispunji obavezu plaćanja.
- (3) Pružalac platnih usluga dužan je da, na način predviđen ugovorom, prije blokiranja platnog instrumenta, obavijesti platioca o namjeri i o razlozima za blokiranje platnog instrumenta.
- (4) Ukoliko pružalac platnih usluga nije u mogućnosti da obavijesti platioca u skladu sa stavom 3 ovog člana dužan je da to učini odmah nakon blokiranja platnog instrumenta.
- (5) Odredbe st. 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se ako je davanje obavještenja u suprotnosti sa objektivno opravdanim razlozima sigurnosti ili suprotno zakonu.
- (6) Pružalac platnih usluga dužan je da deblokira platni instrument ili blokirani platni instrument zamjeni novim kada prestanu razlozi za blokadu tog platnog instrumenta.

Obaveze korisnika platnih usluga u vezi sa platnim instrumentima

Član 32

- (1) Korisnik platnih usluga koji je ovlašćen da koristi platni instrument dužan je da:

- 1) platni instrument koristi u skladu sa uslovima izdavanja i korišćenja tog platnog instrumenta utvrđenim okvirnim ugovorom;
 - 2) odmah po saznanju da je došlo do gubitka, krađe ili zloupotrebe platnog instrumenta, odnosno njegovog neovlašćenog korišćenja obavijesti pružaoca platnih usluga ili lice koje je odredio pružalac platnih usluga.
- (2) Korisnik platnih usluga dužan je da, u slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, neposredno nakon prijema platnog instrumenta, preduzme sve razumne mјere za zaštitu personalizovanih sigurnosnih elemenata tog platnog instrumenta.

Obaveze pružaoca platnih usluga u vezi sa platnim instrumentima

Član 33

- (1) Pružalac platnih usluga koji izdaje platni instrument dužan je da:
 - 1) obezbijedi da personalizovani sigurnosni elementi platnog instrumenta budu dostupni samo korisniku platnih usluga koji je ovlašćen da koristi taj platni instrument;
 - 2) se uzdrži od slanja platnog instrumenta koji korisnik platnih usluga nije zahtjevao, osim u slučaju zamjene već izdatog platnog instrumenta;
 - 3) obezbijedi da su u svakom trenutku dostupna odgovarajuća sredstva koja će omogućiti korisniku platnih usluga da dostavi obavještenje u skladu sa članom 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona ili da zatraži deblokiranje platnog instrumenta u skladu sa članom 31 stav 6 ovog zakona;
 - 4) na zahtjev korisnika platnih usluga, pruži odgovarajući dokaz da je taj korisnik dostavio obavještenje iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, pod uslovom da je taj zahtjev podnijet u roku od 18 mjeseci nakon prijema tog obavještenja;
 - 5) spriječi svako korišćenje platnog instrumenta nakon prijema obavještenja iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona.
- (2) Pružalac platnih usluga snosi rizik dostavljanja platnog instrumenta i personalizovanih sigurnosnih elemenata platnog instrumenta korisniku platnih usluga.

Obavještenje o neautorizovanim ili pogrešno izvršenim platnim transakcijama

Član 34

- (1) Korisnik platnih usluga ima pravo na ispravku neautorizovane platne transakcije ili pogrešno izvršene platne transakcije samo ukoliko svog pružaoca platnih usluga o tim transakcijama obavijesti odmah nakon saznanja, a najkasnije 13 mjeseci od dana zaduženja računa.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko je pružalac platnih usluga propustio da korisniku platnih usluga da ili stavi na raspolaganje informacije o izvršenoj platnoj transakciji koje je bio dužan da dâ u skladu sa ovim zakonom, korisnik platnih usluga ima pravo na ispravku neautorizovane platne transakcije ili pogrešno izvršene platne transakcije i u roku dužem od 13 mjeseci.

- (3) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti drukčiji rok od roka iz stava 1 ovog člana.

Dokaz o autentičnosti i izvršavanju platne transakcije

Član 35

- (1) Ukoliko korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije pravilno izvršena, njegov pružalac platnih usluga dužan je da dokaže da je sprovedena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i proknjižena i da na izvršavanje platne transakcije nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak.
- (2) Provjera autentičnosti, u smislu stava 1 ovog člana, je postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru korišćenja platnog instrumenta, uključujući njegove personalizovane sigurnosne karakteristike.
- (3) Ukoliko korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju, samo korišćenje platnog instrumenta koje je evidentirao pružalac platnih usluga nije dovoljan dokaz da je platilac autorizovao tu platnu transakciju ili da je postupio prevarno ili namjerno ili da sa krajnjom nepažnjom nije ispunio jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona.
- (4) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti teret dokazivanja drukčije u odnosu na st. 1 i 3 ovog člana.

Odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije

Član 36

- (1) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije pružalac platnih usluga platioca dužan je da, bez odlaganja, vrati platiocu iznos neautorizovane platne transakcije, a u slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije sa računa za plaćanje, dužan je da vrati stanje na zaduženom računu u stanje prije izvršenja te platne transakcije.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da platiocu vrati i sve naknade naplaćene u vezi sa izvršenom neautorizovanom platnom transakcijom i plati pripadajuće kamate.
- (3) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije, pored prava iz st. 1 i 2 ovog člana, platilac ima i pravo na razliku do pune naknade štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Odgovornost platioca za neautorizovane platne transakcije

Član 37

- (1) Izuzetno od člana 36 ovog zakona, platilac je odgovoran za izvršene neautorizovane platne transakcije:
- 1) do ukupnog iznosa od 150 eura, ukoliko je izvršavanje neautorizovane platne transakcije posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog

- instrumenta ili zloupotrebe tog platnog instrumenta nastale jer platilac nije zaštitio personalizovane sigurnosne elemente tog platnog instrumenta, ili
- 2) u punom iznosu, ukoliko je postupao prevarno ili nije, namjerno ili zbog grube nepažnje, ispunio jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko je izvršavanje platne transakcije posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta, odnosno posljedica zloupotrebe platnog instrumenta, platilac ne odgovara za neautorizovane platne transakcije:
- 1) izvršene nakon što je obavijestio pružaoca platnih usluga u skladu sa članom 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, ili
 - 2) ukoliko pružalac platnih usluga nije obezbijedio odgovarajuća sredstva za obavlještanjanje o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta u skladu sa članom 33 stav 1 tačka 3 ovog zakona.
- (3) Odredba stava 2 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju prevarnog postupanja platioca.
- (4) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost platioca drukčije u odnosu na st. 1 do 3 ovog člana.

Povraćaj novčanih sredstava za autorizovane platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja

Član 38

- (1) Platilac ima pravo na povraćaj novčanih sredstava od svog pružaoca platnih usluga za autorizovanu platnu transakciju koja je izvršena, a inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, pod uslovom da:
- 1) pri autorizaciji nije naveden tačan iznos platne transakcije u vrijeme autorizacije,
 - 2) je iznos platne transakcije viši od iznosa koji bi platilac opravdano mogao da očekuje, uzimajući u obzir prethodne navike potrošnje, uslove iz okvirnog ugovora i relevantne okolnosti konkretnog slučaja.
- (2) Na zahtjev pružaoca platnih usluga, platilac je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana.
- (3) Povraćaj novčanih sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana vrši se u punom iznosu izvršene platne transakcije.
- (4) U slučaju direktnog zaduženja platilac i njegov pružalac platnih usluga mogu okvirnim ugovorom ugovoriti da platilac ima pravo na povraćaj novčanih sredstava od svog pružaoca platnih usluga i ako uslovi iz stava 1 tačka 1 ovog člana nijesu ispunjeni.
- (5) Platilac se ne može pozivati na pravo iz stava 1 ovog člana ako je viši iznos platne transakcije iz stava 1 tačka 2 ovog člana posljedica preračunavanja valute koja se zasniva na primjeni referentnog kursa ugovorenog sa njegovim pružaocem platnih usluga.
- (6) Platilac i njegov pružalac platnih usluga mogu okvirnim ugovorom ugovoriti da platilac nema pravo na povraćaj novčanih sredstava, pod uslovom:

- 1) da je platilac dao saglasnost za izvršavanje platne transakcije direktno svom pružaocu platnih usluga;
 - 2) kada je to primjenljivo, da je pružalac platnih usluga ili primalac plaćanja na ugovoren način dao ili učinio raspoloživim platiocu informacije o budućoj platnoj transakciji, najmanje četiri nedjelje prije datuma dospijeća.
- (7) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti pravo na povraćaj novčanih sredstava drukčije u odnosu na st. 1 do 6 ovog člana.

Prijem naloga za plaćanje

Član 40

- (1) Momenat prijema naloga za plaćanje je momenat kada pružalac platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje, iniciran neposredno od platioca ili posredno od strane ili preko primaoca plaćanja.
- (2) Ukoliko momenat prijema naloga za plaćanje nije u toku radnog dana pružaoca platnih usluga platioca, smatra se da je nalog za plaćanje primljen sljedećeg radnog dana.
- (3) Pružalac platnih usluga može odrediti momenat pred kraj radnog dana koji predstavlja krajnje vrijeme za prijem naloga za plaćanje.
- (4) Ukoliko je pružalac platnih usluga platioca primio nalog za plaćanje nakon krajnjeg vremena za primanje naloga za plaćanje smatra se da je nalog za plaćanje primljen narednog radnog dana.
- (5) Korisnik platnih usluga koji inicira nalog za plaćanje i njegov pružalac platnih usluga mogu ugovoriti da se nalog za plaćanje započne izvršavati:
 - 1) na određeni dan;
 - 2) na kraju određenog perioda;
 - 3) na dan kada platilac stavi na raspolaganje svom pružaocu platnih usluga potrebna novčana sredstva.
- (6) U slučaju iz stava 5 ovog člana vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se dan ugovoren za započinjanje izvršavanja naloga, a ako ugovoren dan nije radni dan pružaoca platnih usluga, vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se naredni radni dan.

Odbijanje naloga za plaćanje

Član 41

- (1) Ukoliko pružalac platnih usluga odbije da izvrši nalog za plaćanje dužan je da, ako posebnim propisom nije drukčije određeno, obavijesti korisnika platnih usluga o:
 - 1) odbijanju izvršavanja naloga za plaćanje;
 - 2) razlozima za odbijanje izvršavanja naloga za plaćanje, kada je to primjenljivo;

- 3) proceduri za ispravljanje grešaka koje su dovele do odbijanja izvršavanja naloga za plaćanje.
- (2) Pružalac platnih usluga dužan je da dâ ili učini dostupnim obavještenje iz stava 1 ovog člana na način utvrđen ugovorom, bez odlaganja, a najkasnije u rokovima iz člana 44 ovog zakona.
- (3) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za davanje obavještenja iz stava 1 ovog člana ako je odbijanje izvršavanja naloga za plaćanje bilo objektivno opravdano.
- (4) Ukoliko su ispunjeni svi uslovi utvrđeni okvirnim ugovorom između platioca i njegovog pružaoca platnih usluga, pružalac platnih usluga platioca ne smije odbiti izvršavanje autorizovanog naloga za plaćanje, bez obzira da li je nalog za plaćanje inicirao neposredno platilac ili je iniciran od strane ili preko primaoca plaćanja, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.
- (5) Ukoliko je izvršavanje naloga za plaćanje odbijeno smatra se da nalog nije ni primljen.

Opozivost naloga za plaćanje

Član 42

- (1) Korisnik platnih usluga ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što ga je primio pružalac platnih usluga platioca, osim u slučajevima iz st. 3, 4, 5 i 8 ovog člana.
- (2) Ukoliko je platna transakcija inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon prenosa tog naloga ili nakon davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja.
- (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučaju direktnog zaduženja platilac može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi ugovorenom danu zaduženja, ne dovodeći u pitanje pravo platioca na povraćaj sredstava.
- (4) U slučaju iz člana 40 stav 5 ovog zakona korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje, najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi ugovorenom danu za izvršavanje naloga.
- (5) Nakon isteka roka iz st. 1 do 4 ovog člana korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje samo ako je to ugovorio sa svojim pružaocem platnih usluga.
- (6) U slučajevima iz st. 2 i 3 ovog člana opoziv naloga za plaćanje može se izvršiti samo uz saglasnost primaoca plaćanja.
- (7) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za opoziv naloga za plaćanje.
- (8) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti opoziv naloga za plaćanje drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.

Prenijeti i primljeni iznosi

Član 43

- (1) Pružalac platnih usluga platioca, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja i posrednici pružalaca platnih usluga dužni su da prenesu puni iznos platne transakcije, bez umanjenja za iznos naknade.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, primalac plaćanja i njegov pružalac platnih usluga mogu ugovoriti da pružalac platnih usluga, prije nego preneseni iznos platne transakcije odobri primaocu plaćanja, taj iznos umanji za iznos svojih naknada, u kom slučaju je dužan da, u informaciji o izvršenoj platnoj transakciji, primaocu plaćanja prikaže puni iznos platne transakcije, odvojeno od iznosa naplaćenih naknada.
- (3) Ukoliko se bilo koji iznosi naknade, osim naknada iz stava 2 ovog člana, odbiju od iznosa platne transakcije, pružalac platnih usluga platioca mora da obezbijedi da primalac plaćanja primi pun iznos platne transakcije koja je inicirana od strane platioca, a u slučajevima kada je platna transakcija inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, njegov pružalac platnih usluga mora da obezbijedi da primalac plaćanja primi pun iznos platne transakcije.

Uplata gotovog novca na račun za plaćanje

Član 46

- (1) Ukoliko korisnik platnih usluga uplati gotov novac na svoj račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga, pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga ta novčana sredstva stavi na raspolaganje i odredi datum valute odobrenja odmah nakon prijema gotovog novca.
- (2) Na momenat prijema gotovog novca, u smislu stava 1 ovog člana, shodno se primenjuju odredbe člana 40 ovog zakona.

Pogrešna jedinstvena identifikaciona oznaka

Član 48

- (1) Ukoliko je nalog za plaćanje izvršen u skladu sa jedinstvenom identifikacionom oznakom smatra se da je nalog za plaćanje izvršen pravilno u odnosu na primaoca plaćanja koji je određen jedinstvenom identifikacionom oznakom.
- (2) Pružalac platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju ako korisnik platnih usluga navede pogrešnu jedinstvenu identifikacionu oznaku.
- (3) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da preduzme razumne mjere radi povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije.
- (4) Pružalac platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknadu za povraćaj novčanih sredstava izvršenih u skladu sa stavom 3 ovog člana ako je to utvrđeno okvirnim ugovorom.

(5) Ako korisnik platnih usluga, pored jedinstvene identifikacione oznake, pružaocu platnih usluga da i druge informacije iz člana 15 stav 1 tačka 1 i člana 19 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, pružalac platnih usluga odgovoran je samo za izvršavanje platne transakcije u skladu sa jedinstvenom identifikacionom oznakom koju je naveo korisnik platnih usluga.

Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac

Član 49

- (1) Pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu za pravilno izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac, osim u slučajevima iz stava 3 ovog člana, člana 48 st. 2 i 5 i člana 53 ovog zakona.
- (2) Pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vratи iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vratи u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije.
- (3) Ako pružalac platnih usluga platioca dokaže da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu sa članom 44 ovog zakona i nalogom za plaćanje, za pravilno izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, i to primaocu plaćanja.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da iznos platne transakcije, bez odlaganja, stavi na raspolaganje primaocu plaćanja, a u slučaju plaćanja na račun za plaćanje primaoca plaćanja odobri odgovarajući iznos na račun primaoca plaćanja.
- (5) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da, u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koju je inicirao platilac, na zahtjev platioca i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstva platne transakcije i o tome obavijesti platioca.
- (6) Pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je platiocu i za naplaćene naknade i za kamate koje platiocu pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom.
- (7) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju drukčije u odnosu na st. 1 do 6 ovog člana.

Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao primalac plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja

Član 50

- (1) U slučaju platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja, osim u slučajevima iz stava 3 ovog člana, člana 48 st. 2 i 5 i člana 53 ovog

zakona, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je primaocu plaćanja za:

- 1) pravilan prenos naloga za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca u skladu sa članom 44 stav 3 ovog zakona;
 - 2) postupanje u skladu sa članom 47 ovog zakona.
- (2) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršavanje ili pogrešno izvršavanje platne transakcije u skladu sa stavom 1 tačka 1 ovog člana dužan je da, bez odlaganja, ponovo dostavi nalog za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca.
- (3) Ako pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dokaže da je pružaocu platnih usluga platioca pravilno prenio nalog za plaćanje primaoca plaćanja i da je postupio u skladu sa članom 47 ovog zakona, za izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalac platnih usluga platioca, i to platiocu.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vrati iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije.
- (5) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koja je inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, na zahtjev primaoca plaćanja i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstava platne transakcije i da o tome obavijesti primaoca plaćanja.
- (6) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je primaocu plaćanja i za naplaćene naknade i za kamate koje primaocu plaćanja pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom.
- (7) Pružalac platnih usluga i primalac plaćanja koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju drukčije u odnosu na st. 1 do 6 ovog člana.

Odgovornost posrednika ili trećeg lica

Član 52

- (1) Pružalac platnih usluga odgovara korisniku platnih usluga i kada je neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju prouzrokovao posrednik ili treće lice koje učestvuje u izvršavanju te platne transakcije.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana pružalac platnih usluga ima pravo da od posrednika ili trećeg lica zahtijeva naknadu svih iznosa koje je isplatio svom korisniku platnih usluga u skladu sa čl. 49 i 50 ovog zakona, kao i naknadu pretrpljene štete prema opšim pravilima o odgovornosti za štetu.

Postupanje sa podacima

Član 54

- (1) Podaci do kojih pružalac platnih usluga dođe u toku poslovanja, a odnose se na korisnika platnih usluga, uključujući i podatke o njegovoj ličnosti, kao i podaci o platnoj transakciji i stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga čine poslovnu tajnu.
- (2) Pružalac platnih usluga, članovi njegovih organa i zaposlena ili angažovana lica kod pružaoca platnih usluga, kao i druga lica koja po prirodi svog posla imaju pristup podacima iz stava 1 ovog člana ne smiju trećim licima saopštiti, dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima.
- (3) Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 2 ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka statusa na osnovu kojeg su ostvarili pristup podacima koji čine poslovnu tajnu.
- (4) Izuzetno od st. 2 i 3 ovog člana, podaci koji čine poslovnu tajnu mogu se saopštiti ili dostaviti:
- 1) Centralnoj banci;
 - 2) na osnovu odluke ili zahtjeva suda, državnog tužilaštva, organa državne uprave nadležnih za poslove policije, odnosno sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i organa uprave nadležnog za poslove poreza u skladu sa zakonom;
 - 3) drugim licima, na osnovu prethodno date pisane saglasnosti korisnika platne usluge.
- (5) Pružalac platnih usluga može podatke iz stava 1 ovog člana saopštiti, odnosno dostaviti državnom tužiocu i sudovima, kao i drugim organima koji vrše javna ovlašćenja isključivo radi zaštite svojih prava, u skladu sa zakonom.
- (6) Organi, odnosno lica kojima se podaci koji čine poslovnu tajnu učine dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana dužni su da te podatke koriste isključivo u svrhu za koju su pribavljeni i ne smiju ih saopštavati ili dostavljati trećim licima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.
- (7) Odredba stava 6 ovog člana primjenjuje se i na lica zaposlena ili angažovana, odnosno koja su bila zaposlena ili angažovana kod organa, kao i na lica kojima su podaci koji čine poslovnu tajnu učinjeni dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana.
- (8) Pružaoci platnih usluga, učesnici u platnom sistemu i agent za poravnanje dužni su da pri prikupljanju i obradi podataka o ličnosti korisnika platnih usluga postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
- (9) Pružaoci platnih usluga i učesnici u platnom sistemu utvrđeni ovim zakonom mogu prikupljati i obrađivati podatke iz stava 8 ovog člana radi sprječavanja, ispitivanja ili otkrivanja prevarnih radnji ili zloupotreba u platnom prometu.

Registri transakcionih računa

Član 65

- (1) Pružaoci platnih usluga iz člana 64 stav 1 ovog zakona dužni su da vode registar transakcionih računa svojih korisnika platnih usluga.
- (2) Pravno lice ovlašćeno za sprovođenje prinudne naplate na novčanim sredstvima koja se vode na transakpcionom računu izvršnog dužnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje (u daljem tekstu: organizacija za prinudnu naplatu) vodi Centralni registar transakcionih računa, kao jedinstvenu informacionu bazu podataka o transakcionim računima i njihovim vlasnicima.
- (3) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 ovog člana dužni su da organizaciji za prinudnu naplatu dostavljaju podatke o otvorenim transakcionim računima, o promjeni podataka o tim računima i o ukidanju tih računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena.
- (4) U postupku prinudne naplate organizacija za prinudnu naplatu objavljuje nazine pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.
- (5) Podatke iz stava 4 ovog člana organizacija za prinudnu naplatu objavljuje jednom mjesечно na svojoj internet stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva izvršnog dužnika.
- (6) Sadržinu Centralnog registra transakcionih računa, podatke koji se dostavljaju za potrebe tog registra i način dostavljanja podataka propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Organizacioni oblik

Član 67

- (1) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori je pravno lice koje je od Centralne banke dobilo odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz člana 2 ovog zakona.
- (2) Platna institucija ne smije pružati platne usluge bez odobrenja iz stava 1 ovog člana.

Kvalifikovano učešće

Član 71

- (1) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o sticanju kvalifikovanog učešća pravnog ili fizičkog lica - ulagača u platnoj instituciji, najkasnije u roku od tri dana od dana sticanja.
- (2) Uz obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavila se:
 - 1) za pravna lica sa kvalifikovanim učešćem, dokumentacija i informacije koje obuhvataju naročito: potvrdu o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz

javnog registra, finansijske izvještaje za posljednje tri godine sa mišljenjem revizora, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti, uključujući i podatke o licima koja po osnovu svojine, ili na drugi način, imaju značajan uticaj na poslovanje povezanih lica;

- 2) za fizička lica sa kvalifikovanim učešćem, dokumentacija i informacije koje obuhvataju naročito: ime i adresu prebivališta, odnosno boravišta i druge identifikacione podatke, odgovarajuće dokaze o izvorima novčanih sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Član 72

- (1) Pravno lice koje namjerava da pruža platne usluge kao platna institucija podnosi Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se naročito:
- 1) odluka ili ugovor o osnivanju pravnog lica, statut i rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);
 - 2) program poslovanja, uz navođenje vrste platnih usluga iz člana 2 ovog zakona za čije se pružanje traži odobrenje;
 - 3) poslovni plan, uključujući predviđena finansijska sredstva za prve tri fiskalne godine, radi ocjene da li podnositelj zahtjeva može da obezbijedi odgovarajuće i primjerene sisteme, resurse i procedure za stabilno poslovanje i da ima primjerenu organizacionu, tehničku i kadrovsку strukturu, a ukoliko pravno lice namjerava da pruža platne usluge kao hibridna platna institucija, i finansijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, odnosno od dana osnivanja ako posluje kraće od dvije poslovne godine;
 - 4) dokaz o visini uplaćenog iznosa osnivačkog kapitala, odnosno dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za osnivački kapital hibridne platne institucije;
 - 5) opis planiranih mjera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu sa članom 79 ovog zakona, uključujući, ako je to primjenljivo, i metod procjene reprezentativnog dijela sredstava namijenjenih izvršavanju budućih platnih transakcija;
 - 6) opis predviđene upravljačke strukture, uključujući administrativne, računovodstvene i procedure upravljanja rizicima, radi ocjene da li su primjerene, odgovarajuće i pouzdane;
 - 7) opis planiranih mehanizama interne kontrole u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
 - 8) opis organizacione strukture, uključujući opis planiranog poslovanja preko ogranka i agenta, kao i planove za usluge eksternalizacije i za učešće u određenom platnom sistemu;

9) podaci o licima koja posjeduju kvalifikovano učešće, sa dokazima o veličini njihovog učešća i dokumentacijom iz člana 71 stav 2 ovog zakona, radi ocjene podobnosti tih lica da obezbijede stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom;

10) podaci o licima koja su članovi odbora direktora, izvršni direktor i lica odgovorna za upravljanje platnom institucijom i, gdje je relevantno, lica odgovorna za obavljanje aktivnosti platnih usluga platne institucije, sa dokazima da ta lica posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo za obavljanje djelatnosti pružanja platnih usluga, kao i da posjeduju dobar ugled, o čemu podnose i sljedeće dokaze:

- da nijesu osuđivana za djelo koje ih čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova,
- da nijesu bila na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
- da protiv njih nije pokrenuta istraga ili da se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti;

11) kada je to primjenljivo, dokaz o imenovanju ovlašćenog revizora, odnosno društva za reviziju koje će obavljati reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu godinu u kojoj se podnosi zahtjev;

12) spisak povezanih lica sa platnom institucijom i opis načina na koji su povezana.

Izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Član 73

(1) Centralna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga na osnovu uredno podnijetog zahtjeva i dokumentacije iz člana 72 ovog zakona, uzimajući u obzir potrebu za obezbjeđenjem stabilnog i sigurnog upravljanja platnom institucijom, ako ocijeni naročito da platna institucija ima:

- 1) uspostavljen djelotvoran i pouzdan sistem upravljanja koji uključuje upravljačku organizaciju sa jasno definisanim, preglednim i dosljednim linijama ovlašćenja i odgovornosti;
- 2) efikasan postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o svim rizicima kojima je platna institucija izložena ili bi mogla biti izložena, i
- 3) odgovarajuće mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke, koji moraju biti sveobuhvatni i odgovarajući prirodi, obimu i složenosti platnih usluga koje platna institucija pruža.

(2) Ukoliko pravno lice koje obavlja druge djelatnosti podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 2 ovog zakona,

Centralna banka može od podnosioca zahtjeva zahtijevati da za pružanje platnih usluga osnuje posebno pravno lice, ako ocijeni da djelatnosti koje nijesu platne usluge mogu ugroziti finansijsku stabilnost platne institucije ili otežati vršenje kontrole platne institucije u skladu sa ovim zakonom.

- (3) Centralna banka može, prije izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, sarađivati sa drugim centralnim bankama ili drugim nadležnim organima, radi sveobuhvatne ocjene podnesenog zahtjeva.
- (4) Rješenje o izdavanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje dodatnih platnih usluga

Član 74

- (1) Ukoliko platna institucija, koja ima odobrenje iz člana 73 ovog zakona, namjerava da pruža i druge platne usluge koje nijesu obuhvaćene tim odobrenjem (u daljem tekstu: dodatne platne usluge) dužna je da Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje dodatnih platnih usluga.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se dokumentacija iz člana 72 ovog zakona, kao i obrazloženje uticaja dodatnih platnih usluga na finansijske izvještaje, organizacionu strukturu, mehanizam internih kontrola i sistem zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga.
- (3) Rješenje o izdavanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje dodatnih platnih usluga objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Član 75

Centralna banka odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga, ako:

- 1) ocijeni da nije ispunjen neki od uslova iz člana 73 ovog zakona;
- 2) ocijeni da lica koja namjeravaju da posjeduju kvalifikovano učešće u platnoj instituciji nijesu za to podobna;
- 3) bi kontrola nad poslovanjem platne institucije u skladu sa ovim zakonom mogla biti otežana ili onemogućena zbog povezanosti platne institucije sa drugim pravnim ili fizičkim licima;
- 4) ocijeni da podnositelj zahtjeva treba da osnuje posebno pravno lice za pružanje platnih usluga.

Oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga

Član 76

- (1) Centralna banka oduzima odobrenje za pružanje platnih usluga, ako platna institucija:
- 1) ne počne sa pružanjem platnih usluga u skladu sa izdatim odobrenjem u roku od godinu dana od dana njegovog izdavanja;
 - 2) dostavi obavještenje Centralnoj banci, u pisanoj formi, da više neće pružati platne usluge za koje je izdato odobrenje;
 - 3) duže od šest mjeseci ne pruža platne usluge;
 - 4) dobije odobrenje na osnovu neistinite ili netačne dokumentacije, odnosno podataka koji su bitni za poslovanje platne institucije, ili
 - 5) više ne ispunjava uslove na osnovu kojih je izdato odobrenje.
- (2) Centralna banka može oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga ako:
- 1) nastupi neki od razloga iz člana 75 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona;
 - 2) ocijeni da bi platna institucija daljim pružanjem platnih usluga ugrozila stabilnost platnog prometa;
 - 3) utvrdi da platna institucija ne održava sopstvena sredstva u skladu sa ovim zakonom;
 - 4) platna institucija onemogućava obavljanje kontrole njenog poslovanja, ili
 - 5) platna institucija ne sprovodi mjere koje je naložila Centralna banka.
- (3) Rješenje o oduzimanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (4) Centralna banka dužna je da rješenje o oduzimanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga dostavi CRPS i objavi u najmanje dva dnevna štampana medija koja se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.

Sopstvena sredstva

Član 78

- (1) Platna institucija dužna je da, radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjavanja obaveza prema svojim povjeriocima, održava visinu sopstvenih sredstava, koja ni u jednom trenutku ne smije biti manja od iznosa osnivačkog kapitala ili od iznosa sopstvenih sredstava utvrđenih u skladu sa ovim zakonom, u zavisnosti koji je iznos veći.
- (2) Iznos sopstvenih sredstava platne institucije izračunava se primjenom jednog od sljedećih metoda:
- 1) metoda fiksnih troškova;
 - 2) metoda raspona platnih transakcija;
 - 3) metoda operativnog prihoda.
- (3) Iznos sopstvenih sredstava hibridne platne institucije izračunava se samo za dio poslovnih aktivnosti koje se odnose na pružanje platnih usluga.

- (4) Metod koji se jedinstveno primjenjuje na sve platne institucije i način izračunavanja sopstvenih sredstava bliže se uređuju propisom Centralne banke.

Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Član 79

- (1) Platna institucija dužna je da zaštići novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga ili preko drugog pružaoca platnih usluga za izvršavanje platnih transakcija.
- (2) Platna institucija dužna je da novčana sredstva svih korisnika platnih usluga u čije ime ta sredstva drži, vodi odvojeno od svojih novčanih sredstava i novčanih sredstava drugih fizičkih ili pravnih lica koja primi po drugom osnovu.
- (3) Platna institucija dužna je da sredstva korisnika platnih usluga koja nijesu prenesena primaocu plaćanja ni drugom pružaocu platnih usluga do kraja narednog radnog dana od dana prijema tih sredstava zaštiti:
- 1) deponovanjem na račun kod banke sa sjedištem u Crnoj Gori ili u inostranstvu;
 - 2) ulaganjem u likvidne i niskorizične oblike imovine.
- (4) Novčana sredstva korisnika platnih usluga iz stava 3 ovog člana nijesu svojina platne institucije, ne ulaze u njenu imovinu, niti u likvidacionu ili stečajnu masu i ne mogu biti predmet izvršenja ili prinudne naplate koja se sprovodi nad platnom institucijom.
- (5) Platna institucija dužna je da novčana sredstva korisnika platnih usluga pokrije polisom osiguranja društva za osiguranje ili obezbijedi bankarskom garancijom, uz uslov da to društvo za osiguranje ili banka ne pripadaju istoj grupi kao i platna institucija, s tim da ugovorena polisa osiguranja ili bankarska garancija mora biti naplativa ako platna institucija nije sposobna da ispunjava finansijske obaveze koje proizilaze iz pružanja platnih usluga.
- (6) Hibridna platna institucija koja obavlja i djelatnosti iz člana 68 tačka 3 ovog zakona i, pri tome, od korisnika platnih usluga prima novčana sredstva jednim dijelom namijenjena za izvršavanje budućih platnih transakcija, a drugim dijelom za druge djelatnosti koje nijesu platne usluge dužna je da zaštiti dio sredstava namijenjen za izvršavanje budućih platnih transakcija na način iz st. 3 ili 5 ovog člana.
- (7) Ukoliko dio novčanih sredstava iz stava 6 ovog člana koji je namijenjen za izvršavanje budućih platnih transakcija nije unaprijed određen ili je promjenljiv, ta novčana sredstva platna institucija određuje na osnovu reprezentativnog dijela za koji se prepostavlja da će se koristiti za pružanje platnih usluga, pod uslovom da se taj reprezentativni dio može realno procijeniti na osnovu podataka o ranije izvršenim platnim transakcijama.
- (8) Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga iz stava 3 tačka 2 ovog člana bliže se uređuje propisom Centralne banke

Odobravanje kredita i zabrana primanja depozita

Član 81

- (1) Platna institucija može odobriti kredite u vezi sa pružanjem platnih usluga iz člana 2 tač. 4, 5 i 7 ovog zakona, pod uslovom da:
 - 1) je kredit odobren isključivo kao pomoćna usluga vezana za izvršavanje platne transakcije;
 - 2) period otplate kredita nije duži od 12 mjeseci;
 - 3) kredit nije odobren iz novčanih sredstava korisnika platnih usluga koje je platna institucija primila, odnosno drži radi izvršavanja platne transakcije, i
 - 4) su sopstvena sredstva platne institucije, prema ocjeni Centralne banke, u svakom trenutku adekvatna u odnosu na ukupan iznos odobrenog kredita.
- (2) Platna institucija ne smije da obavlja poslove koji obuhvataju primanje depozita ili drugih povratnih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka.

Eksternalizacija

Član 85

- (1) Platna institucija može izvršiti eksternalizaciju određenih operativnih poslova, o čemu je dužna da, prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, obavijesti Centralnu banku.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove dužna je da, u primjerenom roku, a najkasnije 90 dana prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, o tome obavijesti Centralnu banku i dostavi dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost uslova iz st. 4, 5 i 6 ovog člana.
- (3) Materijalno značajnim operativnim poslovima, u smislu stava 2 ovog člana, smatraju se poslovi čije bi pogrešno izvršavanje, odnosno neizvršavanje bitno narušilo:
 - 1) zakonitost poslovanja platne institucije;
 - 2) finansijsku stabilnost platne institucije;
 - 3) kontinuitet ispunjavanja uslova na osnovu kojih je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga, ili
 - 4) sigurno i kontinuirano pružanje platnih usluga.
- (4) Platna institucija dužna je da obezbijedi da namjeravana eksternalizacija:
 - 1) ne mijenja odnos i obaveze platne institucije prema njenim korisnicima platnih usluga utvrđene ovim zakonom;
 - 2) ne dovodi u pitanje zakonitost poslovanja platne institucije;
 - 3) nema za posljedicu prenos odgovornosti sa odgovornih lica platne institucije na pružaoca usluge eksternalizacije, i
 - 4) ne mijenja uslove pod kojima je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga.

- (5) Ukoliko platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove dužna je da obezbijedi da, osim obaveza iz stava 4 ovog člana, namjeravana eksternalizacija:
- 1) ne narušava kvalitet mehanizma internih kontrola platne institucije, i
 - 2) ne onemogućava ili otežava obavljanje kontrole od strane Centralne banke.
- (6) Platna institucija dužna je da obezbijedi Centralnoj banci obavljanje neposredne kontrole na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružaoca usluga eksternalizacije, kao i pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani sa eksternalizacijom, a u posjedu su tog pružaoca usluga.
- (7) Centralna banka može propisati bliže uslove eksternalizacije operativnih poslova platne institucije.

Odgovornost platne institucije

Član 86

- (1) Platna institucija odgovorna je trećim licima za postupke svojih zaposlenih, agenata, ogranačaka i pružaoca usluga eksternalizacije, u vezi sa pružanjem platnih usluga.
- (2) Odgovornost iz stava 1 ovog člana ne može se isključiti ili ograničiti.

Registrar platnih institucija

Član 89

- (1) Centralna banka vodi registrar platnih institucija kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga i njihovih ogranačaka i agenata (u daljem tekstu: registrar platnih institucija) i ažurira ga u skladu sa nastalim promjenama.
- (2) Registrar platnih institucija obavezno sadrži popis platnih usluga koje je, u skladu sa izdatim odobrenjem, pojedini subjekat iz stava 1 ovog člana ovlašćen da pruža i registarski broj tog subjekta.
- (3) Registrar platnih institucija je javan i podaci iz registra objavljaju se na internet stranici Centralne banke.
- (4) Način vođenja registra platnih institucija i podatke iz registra koji se objavljaju propisuje Centralna banka.

Način obavljanja kontrole

Član 92

- (1) Kontrolu poslovanja platnih institucija Centralna banka obavlja:
 - 1) analizom izvještaja, informacija i drugih podataka koje platna institucija dostavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima Centralne banke, informacija i podataka koje platna institucija dostavlja na zahtjev Centralne banke i drugih podataka o poslovanju platne institucije kojima raspolaže Centralna banka;

- 2) neposrednim pregledom poslovnih knjiga, knjigovodstvene i druge dokumentacije u platnoj instituciji i kod drugog učesnika u poslu koji je predmet kontrole (u daljem tekstu: neposredna kontrola).
- (2) Kontrolu poslovanja platnih institucija vrše zaposleni u Centralnoj banci, koje Centralna banka ovlasti za vršenje tih poslova.
- (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, za obavljanje pojedinih zadataka u postupku kontrole poslovanja platnih institucija Centralna banka može ovlastiti i lica koja nijesu zaposlena u Centralnoj banci.
- (4) Centralna banka obavještava platnu instituciju o planiranoj neposrednoj kontroli, po pravilu, deset radnih dana prije početka kontrole.
- (5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, ukoliko iz izvještaja i informacija koje posjeduje Centralna banka proizilazi da postoje nepravilnosti koje mogu biti od značaja za sigurnost i stabilnost poslovanja platnih institucija, neposredna kontrola može početi i bez prethodne najave.
- (6) Platna institucija dužna je da ovlašćenim licima Centralne banke omogući nesmetano obavljanje neposredne kontrole i obezbijedi odgovarajuće uslove za obavljanje te kontrole.

Vrste mjera koje se izriču rješenjem

Član 99

- (1) Rješenjem o izricanju mjera može se:
 - 1) naložiti platnoj instituciji da uskladi poslovanje sa ovim zakonom;
 - 2) privremeno zabraniti platnoj instituciji pružanje jedne ili više platnih usluga;
 - 3) privremeno zabraniti platnoj instituciji odobravanje kredita iz člana 81 stav 1 ovog zakona;
 - 4) naložiti raskid ugovora sa agentom ili pružaocem usluga eksternalizacije;
 - 5) naložiti nadležnom organu platne institucije da razriješi člana odbora direktora i/ili izvršnog direktora i/ili drugo lice odgovorno za obavljanje aktivnosti platnih usluga, ako prestanu da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno postupaju suprotno odredbama ovog zakona;
 - 6) brisati ogrank platne institucije i/ili agenta iz registra, ili
 - 7) naložiti platnoj instituciji da preduzme, odnosno obustavi obavljanje drugih aktivnosti.
- (2) Mjeru iz stava 1 tačka 2 ovog člana Centralna banka izriče u trajanju od najviše godinu dana, o čemu, bez odlaganja, obavještava CRPS.
- (3) Centralna banka može naložiti osnivanje posebnog pravnog lica za pružanje platnih usluga ako platna institucija obavlja i djelatnosti iz člana 68 tačka 3 ovog zakona, a koje narušavaju ili bi mogле narušiti finansijsku stabilnost platne institucije ili otežavaju obavljanje kontrole.
- (4) Ukoliko je iznos sopstvenih sredstava platne institucije manji od iznosa propisanog članom 78 ovog zakona ili sopstvena sredstva platne institucije

nijesu primjerena u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona, rješenjem o izricanju mjera može se:

- 1) naložiti platnoj instituciji da doneše i obezbijedi sprovođenje plana mjera za obezbjeđenje iznosa sopstvenih sredstva izračunatog u skladu sa propisom donijetim na osnovu člana 78 stav 4 ovog zakona;
- 2) naložiti platnoj instituciji da utvrdi i sproveđe plan mjera za obezbjeđenje sopstvenih sredstava primjerih u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona;
- 3) naložiti platnoj instituciji da doneše odluku i sproveđe povećanje kapitala, ili
- 4) privremeno zabraniti platnoj instituciji isplatu dividende ili drugog oblika isplate dobiti.

Iuzuzeci od minimalno propisanog iznosa sopstvenih sredstava

Član 101

- (1) Centralna banka može naložiti platnoj instituciji povećanje iznosa sopstvenih sredstava do 20% u odnosu na iznos sopstvenih sredstava izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona.
- (2) Na zahtjev platne institucije, Centralna banka može odobriti smanjenje iznosa sopstvenih sredstava do 20% u odnosu na iznos sopstvenih sredstava izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona, s tim da iznos sopstvenih sredstava platne institucije ne može biti niži od minimalnog iznosa osnivačkog kapitala platne institucije iz člana 70 ovog zakona.
- (3) Centralna banka donosi mjere iz st. 1 i 2 ovog člana na osnovu ocjene upravljanja rizicima, baze podataka o upravljanju rizicima i mehanizama za funkcionisanje sistema interne kontrole, kao i drugih podataka o poslovanju platne institucije.

Izvještavanje Centralne banke

Član 103

- (1) Platna institucija je dužna da, bez odlaganja, izvještava Centralnu banku o:
 - 1) podnešenoj prijavi promjene podataka u CRPS i o izvršenom upisu promjene podataka u CRPS;
 - 2) planiranoj promjeni člana organa upravljanja, izvršnog direktora, odnosno lica koja su odgovorna za obavljanje aktivnosti platnih usluga;
 - 3) izvršenoj promjeni kvalifikovanog učešća u kapitalu za koju je odbor direktora, odnosno izvršni direktor znao ili morao znati;
 - 4) planiranoj promjeni u kapitalu platne institucije od 10% ili više;
 - 5) promjeni finansijskog stanja platne institucije kojom iznos sopstvenih sredstava padne ispod minimalnog iznosa sopstvenih sredstava izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona;
 - 6) prestanku pružanja pojedinih platnih usluga;

- 7) namjeri prestanka pružanja svih platnih usluga, kao i o nastupanju okolnosti za oduzimanje odobrenja iz člana 76 ovog zakona;
 - 8) promjenama činjenica na osnovu kojih je Centralna banka upisala njenog agenta u registar platnih institucija;
 - 9) prestanku pružanja platnih usluga preko agenta;
 - 10) preduzetim aktivnostima radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu sa članom 79 ovog zakona;
 - 11) drugim promjenama kojima se mijenjaju činjenice na osnovu kojih je Centralna banka izdala odobrenje za pružanje platnih usluga.
- (2) Platna institucija dužna je da, na zahtjev Centralne banke, dostavi dodatne izvještaje i informacije od značaja za sprovođenje kontrole ili za izvršavanje drugih poslova iz nadležnosti Centralne banke.
- (3) Centralna banka može propisati sadržaj izvještaja platne institucije, rokove i način izvještavanja.

Razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih tijela država članica

Član 105

- (1) Centralna banka sarađuje sa nadležnim tijelima država članica i, prema potrebi, sa Evropskom centralnom bankom, nacionalnim centralnim bankama država članica i sa drugim odgovarajućim nadležnim tijelima dostavljanjem informacija i obavještenja.
- (2) Dostavljanje informacija i obavještenja iz stava 1 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka.

Kvalifikovano učešće

Član 114

- (1) Pravno ili fizičko lice ne smije steći kvalifikovano učešće u instituciji za elektronski novac bez prethodnog odobrenja Centralne banke.
- (2) Lice koje ima kvalifikovano učešće u instituciji za elektronski novac ne smije povećavati učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u instituciji za elektronski novac na način da stekne ili stekne preko 20%, 33% ili 50% učešća u kapitalu ili glasačkim pravima institucije za elektronski novac, bez prethodnog odobrenja Centralne banke.
- (3) Na postupak po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća u instituciji za elektronski novac, odlučivanje po zahtjevu, sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke, pravne posljedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća, rokove za sticanje kvalifikovanog učešća, prestanak važenja odobrenja, oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća i obavještavanje Centralne banke od strane kvalifikovanih sticalaca shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje banaka.

Sopstvena sredstva

Član 117

(1) Institucija za elektronski novac dužna je da, radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjavanja obaveza prema svojim povjeriocima, održava visinu sopstvenih sredstava, koja ni u jednom trenutku ne smije biti manja od iznosa osnivačkog kapitala ili od zbiru iznosa sopstvenih sredstava utvrđenih u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana, u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

(2) Sopstvena sredstva institucije za elektronski novac za djelatnost izdavanja elektronskog novca iznose najmanje 2% prosječnog elektronskog novca u opticaju.

(3) Sopstvena sredstva institucije za elektronski novac za djelatnost pružanja platnih usluga koje nijesu povezane sa izdavanjem elektronskog novca izračunavaju se u skladu sa članom 78 ovog zakona.

(4) Centralna banka propisuje bliže uslove i način obračunavanja sopstvenih sredstva institucija za elektronski novac.

Drugi poslovi institucije za elektronski novac

Član 118

- (1) Pored izdavanja elektronskog novca, institucija za elektronski novac ima pravo da:
 - 1) pruža platne usluge iz člana 2 ovog zakona;
 - 2) odobrava kredite u vezi sa platnim uslugama iz člana 2 tač. 4, 5 ili 7 ovog zakona, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 81 stav 1 ovog zakona;
 - 3) vrši operativne poslove i sa njima povezane pomoćne usluge u vezi sa izdavanjem elektronskog novca ili pružanjem platnih usluga iz tačke 1 ovog stava;
 - 4) bude operater platnog sistema, osim platnog sistema u kome se vrši konačnost poravnjanja, ne dovodeći u pitanje pristup platnim sistemima u skladu sa članom 142 ovog zakona, i/ili
 - 5) obavlja drugu djelatnost koja nije djelatnost izdavanja elektronskog novca.
- (2) Na zaštitu sredstava primljenih za pružanje platnih usluga iz člana 2 ovog zakona, koja nijesu povezana sa izdavanjem elektronskog novca, primjenjuju se odredbe člana 79 ovog zakona.
- (3) Ukoliko institucija za elektronski novac obavlja i druge djelatnosti pored izdavanja elektronskog novca i pružanja platnih usluga, Centralna banka može zahtijevati da osnuje posebno pravno lice za obavljanje tih djelatnosti, ako ocijeni da njihovo obavljanje može ugroziti finansijsku stabilnost institucije za elektronski novac ili otežati vršenje kontrole institucije za elektronski novac u skladu sa ovim zakonom.

Shodna primjena

Član 124

- (1) Odredbe čl. 82 do 107 ovog zakona shodno se primjenjuju na institucije za elektronski novac.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, institucija za elektronski novac dužna je da u poslovnim knjigama odvojeno evidentira poslovne promjene koje nastaju na osnovu izdavanja elektronskog novca i poslovne promjene koje nastaju na osnovu pružanja platnih usluga koje nijesu povezane sa izdavanjem elektronskog novca.

IX. VANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA U PLATNOM PROMETU

Komisija za vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu

Član 125

- (1) Vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu vrši Komisija za vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu (u daljem tekstu: Komisija).
- (2) Sporovima u platnom prometu, u smislu ovog zakona, smatraju se sporovi između pružaoca i korisnika platnih usluga koji se odnose na izvršavanje platnih transakcija i sporovi između izdavaoca i imaoča elektronskog novca.
- (3) Postupak pred Komisijom pokreće se podnošenjem Nacrt-a za vansudsko rješavanje spora u platnom prometu.
- (4) Komisija neće rješavati sporove po kojima je već pokrenut sudski postupak i prekinuće vansudsko rješavanje spora ukoliko se, u toku postupka rješavanja, pokrene sudski spor.

Osnivanje i sastav Komisije

Član 126

- (1) Komisija se osniva pri Udruženju banaka Crne Gore.
- (2) Udruženje banaka Crne Gore vrši stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije i obezbjeđuje prostorije i druge tehničke uslove za rad Komisije.
- (3) Komisija ima pet članova, od kojih po dva člana imenuju i razrješavaju Udruženje banaka Crne Gore i organizacije za zaštitu potrošača, a jednog člana imenuje i razrješava Centralna banka.
- (4) Predsjednik Komisije je član kojeg imenuje i razrješava Centralna banka.
- (5) Svaki član Komisije ima svog zamjenika koji se imenuje i razrješava u skladu sa stavom 3 ovog člana.
- (6) Članovi Komisije imenuju se na period od tri godine i mogu biti imenovani još jedanput.

Uslovi za članstvo i prestanak članstva u Komisiji

Član 127

- (1) Za člana Komisije može biti imenovano lice koje ima visoku školsku spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, pod uslovom da je poslovno sposobno i da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova vansudskog rješavanja sporova u platnom prometu.
- (2) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice koje se smatra javnim funkcionerom po zakonu kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.
- (3) Mandat članu Komisije prestaje:
 - 1) istekom vremena na koji je imenovan;
 - 2) na lični zahtjev;
 - 3) ako se utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana;
 - 4) gubitkom radne sposobnosti za obavljanje poslova u Komisiji;
 - 5) smrću člana.
- (4) U slučaju prestanka mandata članu Komisije novi član se imenuje u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, u skladu sa ovim zakonom.

Razlozi isključenja članstva u Komisiji

Član 128

- (1) Član Komisije koji ima lične ili druge interese u vansudskom rješavanju sporova u platnom prometu ili je povezan sa strankom u sporu ne može kao član Komisije učestvovati u rješavanju predmetnog spora.
- (2) Član Komisije koji iz bilo kog razloga ne može biti nepristrasan dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti subjekta iz člana 126 stav 3 ovog zakona.

Rad Komisije

Član 129

- (1) Način rada i postupak pred Komisijom uređuju se poslovnikom o radu, koji donosi Komisija.
- (2) Saglasnost na poslovnik iz stava 1 ovog člana daje Centralna banka.
- (3) Članovi Komisije i njihovi zamjenici dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju sve informacije koje su saznali u toku obavljanja svoje dužnosti.

Učesnici u platnom sistemu

Član 133

- (1) Učesnici u platnom sistemu mogu biti:
 - 1) pružalac platnih usluga;
 - 2) operater platnog sistema;
 - 3) drugi platni sistem;
 - 4) drugo lice u skladu sa pravilima rada tog platnog sistema.

- (2) Pružalac platnih usluga može učestvovati u platnom sistemu kao direktni učesnik ili indirektni - preko drugog pružaoca platnih usluga.
- (3) Pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona dužan je da obavijesti Centralnu banku o svakom platnom sistemu u kojem učestvuje direktno ili indirektno i o operateru tog platnog sistema, bez obzira da li taj sistem posluje u Crnoj Gori ili u trećoj državi.

Dozvola za rad platnog sistema

Član 134

- (1) Dozvolu za rad platnog sistema operateru platnog sistema izdaje Centralna banka.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, Centralna banka ne izdaje dozvolu za rad:
 - 1) platnog sistema iz člana 142 stav 4 tačka 3 ovog zakona;
 - 2) platnog sistema čiji je ona operater.
- (3) Platni sistem iz stava 1 ovog člana ne može početi sa radom prije izdavanja dozvole za rad.
- (4) Operater platnog sistema iz stava 1 ovog člana dužan je da o početku rada platnog sistema obavijesti Centralnu banku, u roku od 30 dana od dana dobijanja dozvole za rad.
- (5) Operater platnog sistema iz stava 2 tačka 1 ovog člana dužan je da o namjeri početka rada platnog sistema obavijesti Centralnu banku, najkasnije pet radnih dana prije početka rada tog platnog sistema.

Pristup platnim sistemima

Član 142

- (1) Pravilima rada platnog sistema utvrđuju se objektivni, nediskriminatori i primjereni uslovi za pristup, odnosno učešće u platnom sistemu.
- (2) Pristup, odnosno učešće u platnom sistemu može se ograničiti samo u mjeri potrebnoj radi zaštite od posebnih rizika (rizika poravnjanja, operativnog rizika, rizika poslovanja i dr.) i radi očuvanja finansijske i operativne stabilnosti platnog sistema.
- (3) Pravilima rada platnog sistema ne mogu se utvrditi:
 - 1) ograničenja u vezi sa efektivnim učešćem u drugim platnim sistemima;
 - 2) pravila kojima se na diskriminatoran način utvrđuju prava i obaveze koja se odnose na učešće u platnom sistemu;
 - 3) ograničenja po osnovu vrste pružalaca platnih usluga.
- (4) Odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju se na platne sisteme:
 - 1) u kojima se vrši konačnost poravnjanja utvrđene u skladu sa ovim zakonom;

- 2) čiji su učesnici isključivo pružaoci platnih usluga koji čine grupu subjekata povezanu kapitalom, u kojoj jedan od povezanih subjekata ima stvarnu kontrolu nad ostalim povezanim subjektima, ili
- 3) u kojima jedini pružalac platnih usluga (bilo kao pojedinačni subjekt ili kao grupa):
 - a) djeluje ili može djelovati kao pružalac platnih usluga i za platioca i za primaoca plaćanja i isključivo je odgovoran za upravljanje platnim sistemom,
 - b) ovlasti druge pružaoce platnih usluga da učestvuju u platnom sistemu, koji nemaju pravo ugovaranja međusobne naknade u vezi sa platnim sistemom, ali imaju pravo utvrđivanja sopstvenih naknada u odnosu na platioce i primaoce plaćanja.

Eksternalizacija

Član 143

- (1) Operater platnog sistema može izvršiti eksternalizaciju određenih aktivnosti vezanih za rad platnog sistema, o čemu je dužan da, prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, obavijesti Centralnu banku.
- (2) Operater platnog sistema dužan je da obezbijedi da se eksternalizacijom:
 - 1) ne mijenja odnos i obaveze operatera platnog sistema prema učesnicima u platnom sistemu;
 - 2) ne dovodi u pitanje usklađenost rada platnog sistema sa pravilima rada i ovim zakonom, i
 - 3) ne onemogućava ili otežava obavljanje kontrole od strane Centralne banke.
- (3) Operater platnog sistema odgovaran je za štetu koju prouzrokuje pružalac usluga eksternalizacije u vezi sa pružanjem eksternalizovane aktivnosti.
- (4) Operater platnog sistema dužan je da omogući Centralnoj banci obavljanje neposredne kontrole na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružaoca usluga eksternalizacije, kao i pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani sa eksternalizacijom, a u posjedu su pružaoca usluga eksternalizacije.
- (5) Centralna banka može propisati bliže uslove za eksternalizaciju aktivnosti vezanih za rad platnog sistema.

3. Značajni platni sistemi

Kriterijumi za utvrđivanje značajnih platnih sistema

Član 157

- (1) Značajni platni sistemi su sistemi koji se određuju na osnovu kriterijuma koje propisuje Centralna banka.
- (2) Značajan platni sistem čiji poremećaj u radu može izazvati sistemski rizik je sistemski značajan platni sistem.
- (3) Sistemski rizik, u smislu stava 2 ovog člana, je rizik nastao poremećajem u radu platnog sistema ili nemogućnošću učesnika u platnom sistemu da ispunе svoje obaveze vezane za funkcionisanje platnog sistema, čija je posljedica nemogućnost ispunjenja obaveza od strane drugih učesnika u platnom sistemu ili narušavanje sigurnosti platnog prometa i finansijskog sistema u cijelini.
- (4) Centralna banka obavještava nadležni organ Evropske unije o značajnim platnim sistemima.

RTGS sistem

Član 158

- (1) Centralna banka je vlasnik, operater, učesnik i agent za poravnanje platnog sistema u kome se izvršavanje pojedinačnih platnih transakcija vrši po bruto principu u realnom vremenu (u daljem tekstu: RTGS sistem).
- (2) RTGS sistem je sistemski značajan platni sistem.
- (3) Centralna banka utvrđuje pravila rada RTGS sistema.
- (4) Učesnici u RTGS sistemu mogu biti pravna lica čiji se računi, u skladu sa zakonom i propisom Centralne banke, otvaraju i vode kod Centralne banke.

Primjena opšteg upravnog postupka

Član 165

U postupku odlučivanja Centralne banke primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Primjena

Član 171

Odredbe čl. 2 do 129 ovog zakona primjenjuju se na prekogranične platne transakcije i na pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca u državi članici i iz države članice, ako čl. 172 do 180 ovog zakona nije drukčije uređeno.

Pružaoci platnih usluga

Član 175

Platne usluge u Crnoj Gori, pored pružalaca platnih usluga iz člana 4 ovog zakona, mogu pružati i:

- 1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog tijela matične države članice za pružanje platnih usluga;
- 2) platna institucija sa sjedištem u državi članici;
- 3) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici;
- 4) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.

Izdavaoci elektronskog novca

Član 176

Izdavaoci elektronskog novca u Crnoj Gori, pored izdavalaca iz člana 108 ovog zakona, mogu biti i:

- 1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog tijela matične države članice za izdavanje elektronskog novca;
- 2) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici;
- 3) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.

Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice

Član 177

- (1) Platna institucija koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga izdato u Crnoj Gori i namjerava da neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta na teritoriji države članice pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje dužna je da o toj namjeri, prethodno u pisanoj formi, obavijesti Centralnu banku.
- (2) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navodi se naročito:
 - 1) država članica na čijoj teritoriji se namjerava pružanje platnih usluga;
 - 2) način pružanja platnih usluga - neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta;
 - 3) vrste platnih usluga koje se namjeravaju pružati na teritoriji države članice.
- (3) Ukoliko platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka, osim informacija iz stava 2 ovog člana, Centralnoj banci dostavlja i informacije i dokumentaciju u skladu sa članom 88 ovog zakona, a ukoliko namjerava da pruža platne usluge preko agenta, dostavlja i dokumentaciju u skladu sa članom 77 ovog zakona.
- (4) Centralna banka je dužna da nadležni organ države članice domaćina obavijesti o nazivu i sjedištu platne institucije koja namjerava da na teritoriji te države članice pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, o namjeri da taj ogrank ili agenta upiše u registar platnih institucija u Crnoj Gori, kao i da dostavi obavještenje i informacije iz st. 1 do 3 ovog člana, u roku od mjesec dana od dana njihovog prijema, a prije upisa ogranka ili agenta u registar platnih institucija.

- (5) Platna institucija može da počne sa pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu nakon što nadležni organ u toj državi primi obaveštenje i informacije iz st. 1 do 3 ovog člana i nakon njihovog upisa u registar platnih institucija u Crnoj Gori.
- (6) Ukoliko Centralna banka dobije obaveštenje od nadležnog organa države članice domaćina da postoje osnovane sumnje da će platna institucija kojoj je odobrenje izdato u Crnoj Gori koristiti ili koristi ogrankak, odnosno agenta za pranje novca ili finansiranje terorizma ili da osnivanje ogranka ili angažovanje agenta može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma, može odbiti upis u registar ogrankak ili agenta, odnosno može izbrisati iz registra ogrankak ili agenta, ukoliko su već upisani.
- (7) Centralna banka sarađuje sa nadležnim organom države članice domaćina u postupku kontrole platne institucije iz stava 1 ovog člana.
- (8) Centralna banka sa nadležnim organom države članice domaćina razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje kontrole poslovanja platne institucije ili njenog ogranka, odnosno agenta na teritoriji te države članice, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.
- (9) Centralna banke može, uz prethodno obaveštenje nadležnog organa države članice domaćina, na teritoriji te države članice sprovesti neposrednu kontrolu platne institucije ili njenog ogranka, odnosno agenta koji posluje na toj teritoriji, a može od nadležnog organa države članice domaćina zatražiti da izvrši neposrednu kontrolu.

Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice

Član 178

- (1) Platna institucija iz države članice je pravno lice sa sjedištem u državi članici koje ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa matične države članice za pružanje platnih usluga kao platna institucija.
- (2) Platna institucija iz države članice može u Crnoj Gori pružati platne usluge za koje ima dozvolu, odnosno odobrenje izdato u matičnoj državi članici, neposredno ili preko ogranka ili agenta.
- (3) Platna institucija iz države članice može početi sa pružanjem platnih usluga u Crnoj Gori nakon što Centralna banka primi obaveštenje nadležnog organa te države o namjeri platne institucije da pruža platne usluge u Crnoj Gori, a ako ta platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, nakon upisa tog ogranka ili agenta u registar platnih institucija koji vodi nadležni organ matične države članice.
- (4) Uz obaveštenje iz stava 3 ovog člana dostavljaju se i informacije iz člana 177 st. 2 i 3 ovog zakona.
- (5) Agent platne institucije iz države članice u Crnoj Gori može biti samo pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori.
- (6) Centralna banka u postupku kontrole platne institucije iz države članice koja posluje u Crnoj Gori neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta sarađuje sa nadležnim organom matične države članice.

- (7) Centralna banka sa nadležnim organima matične države članice razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje kontrole nad platnom institucijom, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.
- (8) Nadležni organ matične države članice može, uz prethodno obavještenje Centralne banke, na teritoriji Crne Gore sprovoditi neposrednu kontrolu platne institucije kojoj je izdao dozvolu, odnosno odobrenje za pružanje platnih usluga u Crnoj Gori, a tu kontrolu može sprovesti i Centralna banka, na zahtjev tog nadležnog organa.
- (9) Centralna banka obavještava nadležni organ matične države članice o osnovama sumnje da je pružanje platnih usluga platne institucije iz te države članice u Crnoj Gori u vezi sa izvršenjem ili pokušajem pranja novca ili finansiranja terorizma ili bi pružanje ovih usluga moglo da uveća rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.

Shodna primjena

Član 179

Odredbe čl. 177 i 178 ovog zakona shodno se primjenjuju na institucije za elektronski novac.

Primjena na platne transakcije

Član 180

Odredbe čl. 172 do 179 ovog zakona primjenjuju se na:

- 1) platne transakcije u eurima;
- 2) nacionalne platne transakcije u valutama država članica van eurozone;
- 3) platne transakcije koje uključuju samo jedno preračunavanje valuta između eura i valute države članice van eurozone, pod uslovom da se potrebno preračunavanje valute obavlja u toj državi članici van eurozone i, u slučaju prekograničnih transakcija, da se prekogranični prenos obavlja u eurima.

Prekršaji pružalaca platnih usluga

Član 181

- (1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:
- 1) naplati naknade za davanje informacija koje je dužan da dâ (član 11 stav 1);
 - 2) naplati naknade koje nijesu primjerene ili nijesu u skladu sa njegovim stvarnim troškovima (član 11 stav 3);
 - 3) ne obavijesti korisnika platnih usluga o naknadi za korišćenje određenog platnog instrumenta prije iniciranja platne transakcije (član 13 stav 2);

- 4) korisniku platnih usluga ne da ili ne učini dostupnim prethodne opšte informacije u skladu sa članom 15 st. 1, 2 i 3 ovog zakona;
- 5) odmah nakon prijema naloga za plaćanje, platiocu ne da ili ne učini dostupnim informacije u skladu sa članom 16 ovog zakona;
- 6) odmah nakon izvršenja platne transakcije, primaocu plaćanja ne da ili ne učini dostupnim informacije u skladu sa članom 17 ovog zakona;
- 7) korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja okvirnog ugovora, ne da prethodne opšte informacije u skladu sa članom 19 ovog zakona;
- 8) korisniku platnih usluga prethodne opšte informacije ne da na način utvrđen članom 20 ovog zakona;
- 9) tokom trajanja ugovornog odnosa, korisniku platnih usluga, na njegov zahtjev, ne da kopiju okvirnog ugovora ili informacije iz člana 19 ovog zakona u papirnoj formi ili na nekom drugom trajnom mediju (član 21 stav 4);
- 10) pri izmjeni okvirnog ugovora, kamatne stope ili kursa ne postupi u skladu sa članom 22 ovog zakona;
- 11) u slučaju raskida okvirnog ugovora naplati naknadu suprotno članu 23 stav 2 ovog zakona, odnosno ne izvrši povraćaj naknade u skladu sa članom 23 stav 5 ovog zakona;
- 12) na zahtjev platioca, prije izvršavanja pojedinačne platne transakcije ne da informacije u skladu sa članom 24 ovog zakona;
- 13) nakon zaduženja računa za plaćanje za iznos pojedinačne platne transakcije ili, u slučaju kada platilac ne koristi račun, nakon prijema naloga za plaćanje, platiocu ne da informacije u skladu sa članom 25 ovog zakona;
- 14) nakon izvršavanja pojedinačne platne transakcije, primaocu plaćanja, bez odlaganja, ne da informacije u skladu sa članom 26 ovog zakona;
- 15) korisniku platnih usluga naplati naknade suprotno članu 28 st. 2, 3 i 5 ovog zakona;
- 16) sprijeći primaoca plaćanja da ponudi popust platiocu za korišćenje određenoga platnog instrumenta (član 28 stav 4);
- 17) u poslovnim prostorijama namijenjenim za rad sa korisnicima platnih usluga i na svojoj internet stranici ne objavi tarifu po kojoj naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga i ne dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife (član 28 stav 7).
- 18) o blokiranju platnog instrumenta ne obavijesti platioca u skladu sa članom 31 st. 3 i 4 ovog zakona;
- 19) ne deblokira platni instrument ili ga ne zamijeni novim nakon što prestanu da postoje razlozi za blokadu tog instrumenta (član 31 stav 6);
- 20) kao izdavalac platnog instrumenta postupi suprotno članu 33 ovog zakona;
- 21) u slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije ne postupi u skladu sa članom 36 ovog zakona;

- 22) po zahtjevu platioca za povraćaj novčanih sredstava za autorizovanu platnu transakciju postupi suprotno članu 39 stav 2 ovog zakona;
 - 23) odbije povraćaj novčanih sredstava (član 39 stav 3);
 - 24) u slučaju odbijanja izvršavanja naloga za plaćanje, korisnika platnih usluga o tome ne obavijesti u skladu sa članom 41 st. 1 i 2 ovog zakona;
 - 25) odbije izvršavanje autorizovanog naloga za plaćanje (član 41 stav 4);
 - 26) pri izvršavanju platne transakcije postupi suprotno članu 43 ovog zakona;
 - 27) ne izvrši plaćanje pružaocu platnih usluga drugog korisnika plaćanja u roku iz člana 44 stav 1, člana 58 st. 1, 2, 3 i 4 i član 174 ovog zakona;
 - 28) ne izvrši plaćanje prema svom primaocu plaćanja u skladu sa članom 44 stav 2, članom 45 i članom 47 st. 1 i 2 ovog zakona;
 - 29) pružaocu platnih usluga platioca ne prenese nalog za plaćanje u skladu sa članom 44 stav 3 ovog zakona;
 - 30) u slučaju uplate gotovog novca ne stavi novčana sredstva na raspolaganje, odnosno ne odobri račun u skladu sa članom 46 i članom 174 ovog zakona;
 - 31) odredi datum valute zaduženja računa za plaćanje platioca suprotno članu 47 stav 3 ovog zakona;
 - 32) u slučaju pogrešno izvršene platne transakcije ne preduzme razumne mjere radi povraćaja novčanih sredstava platiocu (član 48 stav 3);
 - 33) u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a na zahtjev korisnika platnih usluga, bez odlaganja, ne postupi u skladu sa članom 49 stav 5 i članom 50 st. 4 i 5 ovog zakona;
 - 34) dokumentaciju o korisnicima platnih usluga, platnoj transakciji i stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga ne čuva u rokovima iz člana 55 stav 1 ovog zakona;
 - 35) ne dostavi Centralnoj banci izvještaj o platnim uslugama (član 55 stav 2);
 - 36) ne obavijesti korisnika platnih usluga, odnosno ne preduzme odgovarajuće aktivnosti u skladu sa članom 59 st. 1 i 2 ovog zakona;
 - 37) nakon prijema novčanih sredstava po osnovu međunarodne platne transakcije postupi suprotno članu 61 ovog zakona;
 - 38) pruža platne usluge preko agenta prije nego što je agent upisan u registar kod Centralne banke, odnosno nakon njegovog brisanja iz registra (član 77);
 - 39) ne obavijesti Centralnu banku o platnom sistemu u kojem učestvuje direktno ili indirektno i o operateru tog platnog sistema (član 133 stav 3), ili
 - 40) za platne transakcije u eurima naplati različite naknade za izvršavanje nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija (član 172).
- (2) Izuzetno, pružalac platnih usluga ne čini prekršaj iz stav 1 ovog člana ako je, u slučajevima kada je to ovim zakonom dozvoljeno, sa korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je propisano ovim zakonom.

- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.
- (4) Pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona neće se kazniti za prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u toj državi članici.
- (5) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog člana učinio pružalac platnih usluga iz člana 175 tač. 1 do 3 ovog zakona koji platne usluge pruža u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, za prekršaj će se kazniti njegov ogrank, odnosno njegov agent, novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura.
- (6) Za prekršaj iz stava 5 ovog člana kazniće se i odgovorno lice ogranka, odnosno agenta novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Prekršaji primaoca plaćanja

Član 182

- (1) Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se primalac plaćanja, ako:
 - 1) u slučaju kada za korišćenje određenog platnog instrumenta nudi popust, o tome ne obavijesti platioca prije iniciranja platne transakcije (član 13 stav 1);
 - 2) u slučaju iz člana 14 stav 2 ovog zakona, a prije preračunavanja valute, platioca ne upozna sa svim naknadama i kursu koji će primijeniti;
 - 3) od platioca naplati naknadu za korišćenje određenog platnog instrumenta (član 28 stav 5).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica - primaoca plaćanja novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.

Prekršaji kreditnih institucija

Član 183

- (1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako:
 - 1) otvori transakcionu račun suprotno članu 64 stav 4 ovog zakona;
 - 2) ne vodi registar transakcionih računa svojih korisnika platnih usluga (član 65 stav 1);
 - 3) organizaciji za prinudnu naplatu ne dostavi podatke o otvorenim transakcionim računima, o promjeni podataka o tim računima i o ukidanju tih računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena (član 65 stav 3);

- 4) nalog za plaćanje za izvršavanje platnih transakcija preko transakcionih računa ne sadrži osnovne elemente ili nije popunjen u skladu sa ovim zakonom (član 66).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom 500 eura do 2.000 eura.

Prekršaji platnih institucija

Član 184

- (1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj platna institucija, ako:
- 1) pruža platne usluge bez odobrenja izdatog u skladu sa ovim zakonom (član 67 stav 2);
 - 2) ne obavijesti Centralnu banku o sticanju kvalifikovanog učešća određenog lica u platnoj instituciji, najkasnije u roku od tri dana od dana sticanja i/ili ne dostavi propisanu dokumentaciju (član 71);
 - 3) pruža dodatne platne usluge bez odobrenja Centralne banke za pružanje tih platnih usluga (član 74);
 - 4) ne zaštiti novčana sredstva primljena za izvršavanje platnih transakcija u skladu sa članom 79 ovog zakona;
 - 5) račune za plaćanje koje vodi ne koristi isključivo za izvršavanje platnih transakcija (član 80 stav 1);
 - 6) odobrava kredite u vezi sa pružanjem platnih usluga suprotno članu 81 stav 1 ovog zakona;
 - 7) obavlja poslove koji obuhvataju primanje depozita ili drugih povratnih sredstava (član 81 stav 2);
 - 8) ne vodi poslovne knjige i/ili ne sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa članom 82 stav 1 ovog zakona;
 - 9) ne vodi poslovne knjige i/ili ne sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa članom 82 stav 2 ovog zakona;
 - 10) ne čuva knjigovodstvene isprave i ostalu dokumentaciju u skladu sa članom 82 stav 3 ovog zakona;
 - 11) ne obezbijedi vršenje revizije godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja (član 83 stav 1);
 - 12) ne dostavi Centralnoj banci izvještaje u skladu sa članom 83 stav 2 ovog zakona;
 - 13) ne obavijesti Centralnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji u skladu sa članom 85 st. 1 ili 2 ovog zakona;
 - 14) eksternalizuje operativne poslove suprotno uslovima iz člana 85 st. 4 i 5 ovog zakona;
 - 15) ne uspostavi ili ne sprovodi sistem upravljanja u skladu sa članom 87 ovog zakona;

- 16) osnuje ogrank u trećoj državi bez prethodnog odobrenja Centralne banke (član 88 stav 2);
 - 17) ne izvještava Centralne banku u skladu sa članom 103 st. 1 i 2 ovog zakona;
 - 18) u drugoj državi članici pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje, prije nego što o tome u pisanoj formi obavijesti Centralnu banku (član 177 stav 1).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice platne institucije novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Podzakonski akti

Član 191

- (1) Centralna banka će donijeti podzakonske akte za koje je ovlašćena ovim zakonom do dana početka primjene ovog zakona.
- (2) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti koji su donijeti na osnovu Zakona o platnom prometu u zemlji ("Službeni list CG", br. 61/08 i 31/12).
- (3) Izuzetno od člana 65 stav 6 ovog zakona, do osnivanja organizacije za prinudnu naplatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, sadržina Centralnog registra transakcionih računa uređuje se propisom Centralne banke.

Nastavak rada Komisije za vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu

Član 192

Članovi Komisije za vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu i njihovi zamjenici izabrani na osnovu Zakona o platnom prometu u zemlji ("Službeni list CG", br. 61/08 i 31/12) nastavljaju sa radom do isteka mandata.

Odložena primjena

Član 193

Odredbe člana 155 stav 2 i čl. 171 do 180 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.



Br: 01-907/22-437/2

20. jun 2022.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
ministru Aleksandru Damjanoviću
Veza: Dopis br: 040/22-15223/3

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 040/22-15223/3 od 17. juna 2022. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 49/22 i 52/22) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

	Identifikacioni broj Izjave	MIF- IU/PZ/22/06
1. Naziv nacrta/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Payment System Law	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za finansijski sistem i finansijske tehnologije	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Bojana Bošković, +382 20 245 589 bojana.boskovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandra Popović, +382 20 224 454 aleksandra.popovic@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	Centralna banka Crne Gore	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, tel. 020/403-122	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Andrija Jovović, 067/546 799 andrija.jovovic@cbcrg.me Đulijaza Spužanin 069/384-122 djulijaza.spuzanin@cbcrg.me	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Centralna banka Crne Gore	
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 91 Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjerenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2022-2023	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, dio III Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava IV, Slobodno kretanje ljudi, usluga i kapitala, Poglavlje IV, Kapital i platni promet, član 63 stav 2 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title IV, Free Movement of Persons, Services And Capital, Chapter IV, Capital and Payments, Article 63 paragraph 2		

Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32015L2366	
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktive 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU, kao i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ / Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (OJ L 337, 23.12.2015)	
Djelimično usklađeno/Partly harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se nacrt propisa mogao uporediti radi ocjene stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Djelimična usklađenost u skladu sa Direktivom 32015L2366, ostvarena je u dijelu koji se odnosi na obavezu održavanja visine regulatornog kapitala i definisanja metoda za izračunavanje regulatornog kapitala. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Odluke o metodu koji se primjenjuje na platne institucije i način izračunavanja regulatornog kapitala u I kvartalu 2022. godine	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 32015L2366 prevedena je na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu preveden je na engleski jezik.	
11.Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U pripremi ovog zakona ostvarena je saradnja u okviru TAIEX programa sa ekspertima Hrvatske narodne banke, njihovom posjetom Centralnoj banci Crne Gore u junu 2016. godine, kao i u okviru ekspertske pomoći koja je pružena, takođe, u okviru TAIEX programa - kroz radionice organizovane u Sarajevu u decembru 2017. godine i Tirani u oktobru 2018. godine za zemlje Zapadnog Balkana, u cilju promocije regulative EU o platnom prometu.	
Takođe, ostvarena je ekspertska pomoć i u okviru IPA projekta: „Jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, sa ekspertima mađarske, bugarske i hrvatske centralne banke na seminaru o platnom prometu, održanom u Zagrebu u oktobru 2019. godine.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / državni sekretar
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:



TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/a/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktive 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU, kao i Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ - 32015L2366	
3. Naziv nacrt/a/predloga propisa Crne Gore	
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku
Prelog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu	Amendments on Payment System Law
4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	
a)	b)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	<p>Odredba i tekst odredbe nacrt/a/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)</p> <p>Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)</p>
	<p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>
	<p>Usklađenost odredbe nacrt/a/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije</p> <p>Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost</p> <p>Rok za postizanje potpune usklađenosti</p>
	<p>Član 4</p> <p>U članu 4 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>”2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;”</p> <p>U tački 5 riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)” brišu se.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p>

	<p>„(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.“</p> <p>Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.</p>
	<p>Član 79</p> <p>Član 175 mijenja se i glasi:</p> <p>„Pružaoci platnih usluga</p> <p>Član 175</p> <p>(1) Platne usluge u Crnoj Gori, poređ pružalaca platnih usluga iz člana 4 ovog zakona, mogu pružati i:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog tijela matične države članice za pružanje platnih usluga, uključujući njene ogranake osnovane u Crnoj Gori; 2) platna institucija sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranake osnovane u Crnoj Gori; 3) registrovani pružalač usluga informacija o računu sa sjedištem u državi članici, uključujući njegove ogranake osnovane u Crnoj Gori; 4) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranake osnovane u Crnoj Gori; <p>Potpuno usklađeno</p>

	<p>5) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.</p> <p>(2) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori dužna je da dio svojih poslova u pružanju platnih usluga obavlja u Crnoj Gori.”</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 1. Predmet</p> <p>1. Ovom direktivom utvrđuju se pravila u skladu s kojima države članice razlikuju sljedeće kategorije pružalaca platnih usluga:</p> <p>(a) kreditne institucije kako su definisane članom 4 stav 1 tačka 1 Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 (28), uključujući njihove podružnice u smislu člana 4 stav 1 tačka 17 te regulative kada se te podružnice nalaze u Uniji, bez obzira na to da li se mjesto uprave tih podružnica nalaze unutar Unije ili, u skladu s članom 47 Direktive 2013/36/EU i domaćim pravom, izvan Unije;</p> <p>(b) institucije za elektronski novac u smislu člana 2 tačka 1 Direktive 2009/110/EZ, uključujući, u skladu s članom 8 te direktive i domaćim pravom, njihove podružnice kada se te podružnice nalaze u Uniji, a</p> <p>Član 4</p> <p>Pružaoci platnih usluga</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori mogu biti:</p> <p>1) banka i druga kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>2) platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>3) institucija za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>4) ogrank kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>5) Centralna banka;</p> <p>6) Država Crna Gora i jedinice lokalne samouprave kada ne</p>

<p>njihova mjeseta uprave se nalaze izvan Unije, u mjeri u kojoj su platne usluge koje te podružnice pružaju povezane s izdavanjem elektronskog novca;</p> <p>(c) poštanske žiro-institucije koje u skladu s domaćim pravom imaju pravo da pružaju platne usluge;</p> <p>(d) institucije za platni promet;</p> <p>(e) Evropska centralna banka i nacionalne centralne banke kada ne djeluju u svojstvu monetarnog organa ili drugih organa javne vlasti;</p> <p>(f) države članice ili njihove jedinice regionalne ili lokalne uprave kada ne djeluju u svojstvu organa javne vlasti.</p>	<p>djeluju u svojstvu vlasti.</p> <p>(2) Lica koja nijesu pružaoči platnih usluga u smislu stava 1 ovog člana, ne smiju pružati platne usluge u Crnoj Gori.</p> <p>(3) Pružaoči platnih usluga iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu dozvole, odnosno odobrenja izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihovo osnivanje i poslovanje.</p> <p>(4) Pružaoči platnih usluga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu odobrenja izdatih u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(5) Pružaoči platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(6) Prava pružalaca platnih usluga iz stava 1 tač. 5 i 6 ovog člana za pružanje platnih usluga uređuju se posebnim propisima.</p>	
<p>2. Ovom direktivom utvrđuju se i pravila u pogledu:</p> <p>(a) transparentnosti uslova i zahtjeva obavlještanja za institucije za platni promet;</p> <p>(b) odgovarajućih prava i obaveza korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga s obzirom na pružanje platnih usluga kao redovnog zanimanja</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Predmet</p> <p>Član 1</p> <p>(1) Platni promet obavija se na način i</p>	<p>Potpuno uskladeno</p>

ili poslovne aktivnosti.	pod uslovima propisanim ovim zakonom. (2) Platni promet obuhvata pružanje platnih usluga, izdavanje elektronskog novca, funkcionisanje platnih sistema i druge poslove u funkciji platnog prometa.	
Član 2. Područje primjene	<p>Član 78 Član 171 mijenja se i glasi:</p> <p>"Primjena član 171</p> <p>(1) Odredbe čl. 2 do 129 ovog zakona primjenjuju se na prekogranične platne transakcije i na pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca u državi članici i iz države članice, ako čl. 172 do 180b ovog zakona nije drukčije uređeno.</p> <p>(2) Odredbe čl. 10 do 56f ovog zakona primjenjuju se, nezavisno od valute platne transakcije, na nacionalne i prekogranične platne transakcije, kao i na međunarodne platne transakcije u dijelu koji se izvršava na teritoriji država članica, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>(3) U slučaju direktnog zaduženja u smislu člana 1 Uredbe (EU) br. 260/2012, platilac ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa izvršene autorizovane platne transakcije od svog pružaoca platnih usluga u rokovima iz člana 39</p>	Potpuno uskladeno

obavljaju u Uniji.	ovog zakona i u slučaju da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 38 stav 1 ovog zakona.”		
4. Glava III, osim člana 45 stav 1 tačka b, člana 52 tačka 2 podtačka e, člana 52 tačka 5 podtačka g i člana 56 tačka a, i Glava IV, osim člana 62 st. 2 i 4, čl. 76, 77 i 81, člana 83 stav 1 i čl. 89 i 92, primjenjuju se na platne transakcije u svim valutama kada se samo jedan od pružalaca platnih usluga nalazi u Uniji, u odnosu na one djelove platne transakcije koji se obavljaju u Uniji.	U članu 193 riječi: „čl. 171 do 180“, zamjenjuju se riječima: „čl. 171 i 180b“. Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Odložena primjena Član 193 Odredbe člana 155 stav 2 i čl. 171 do 180b ovog zakona primjenjuće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
5. Države članice mogu izuzeti institucije iz člana 2 stav 5 tač. 4 do 23 Direktive 2013/36/EU od primjene svih odredaba ili dijela odredaba ove direktive.		Neprenosivo	
	Član 2 U članu 3 stav 1 tačka 10 poslijе riječi: „platne usluge“ dodaju se zarez i riječi: „osim usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu;“. Trač. 11 i 12 mijenjaju se i glase: ”11) usluge koje se zasnivaju na određenim platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i		

	<p>koji ispunjavaju jedan od slijedećih uslova:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instrumenti koji omogućavaju imaoču da stiče robu ili usluge samo u prostorijama izdavaoca ili unutar ograničene mreže pružalaca usluga u okviru direktnog trgovačkog ugovora sa profesionalnim izdavaocem; b) instrumenti koji se mogu koristiti samo za sticanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga; c) instrumenti koji su dostupni na zahtjev privrednog društva ili drugog subjekta i koje reguliše nadležni organ ili organ lokalne samouprave za posebne socijalne ili poreške svrhe za sticanje određene robe ili usluga od dobavljača koji sa izdavaocem instrumenta imaju trgovački ugovor; <p>12) platne transakcije koje sprovodi davalac na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža ili pružalac elektronske komunikacione usluge za preplatničku mrežu ili usluge za kupovinu digitalnog sadržaja i usluga baziranih na glasovnim tehnologijama, bez obzira na uređaj koji se koristio za kupovinu ili</p>
--	---

	<p>potrošnju digitalnog sadržaja koja se naplaćuje sa tog računa, ili usluga koje se obavljaju iz ili posredstvom elektronskog uređaja i koje se naplaćuju sa tog računa u okviru aktivnosti koje se sprovode u dobrovoљne svrhe ili za kupovinu karata, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost bilo koje jednokratne platne transakcije ne prelazi 50 eura; - ukupna vrijednost platnih transakcija za pojedinačnog pretplatnika ne prelazi 300 eura mjesечно; ili - kada pretplatnik unaprijed uplaćuje sredstva na svoj račun kod davaoca na korišćenje elektronske komunikacione mreže ili usluga, ukupna vrijednost platnih transakcija ne prelazi 300 eura mjesечно; „između“. <p>U tački 14 riječi: „platne transakcije između“ zamjenjuju se riječima: „platne transakcije i sa njima povezane usluge između“.</p> <p>Tačka 15 mijenja se i glasi:</p> <p>„15) usluge u vezi sa isplatom gotovog novca na bankomatima trećih lica koji djeleju u ime jednog ili više izdavalaca</p>
--	--

	<p>platnih kartica, a nijesu strane u okvirnom ugovoru sa korisnikom platnih usluga koji poduze novac sa računa za plaćanje, pod uslovom da ta treća lica ne obavljaju druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona, pri čemu su ta lica dužna da da svojim korisnicima pruže informacije o naknadama iz čl. 14 do 17 ovog zakona prije podizanja gotovog novca, kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovog novca.”</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Član 3</p> <p>Isklučenja</p> <p>Ova direktiva ne primjenjuje se na sljedeće:</p> <p>(a) platne transakcije izvršene isključivo u gotovini direktno od platnoga primaoca plaćanja, bez posredovanja posrednika;</p> <p>(b) platne transakcije između platnoga primaoca plaćanja i posredovanjem trgovackog zastupnika koji je sporazumom ovlašten za pregovaranje ili ugovaranje kupoprodaje robe ili usluga u ime samo platnoga primaoca plaćanja;</p> <p>platni kartice, a nijesu strane u okvirnom ugovoru sa korisnikom platnih usluga koji poduze novac sa računa za plaćanje, pod uslovom da ta treća lica ne obavljaju druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona, pri čemu su ta lica dužna da da svojim korisnicima pruže informacije o naknadama iz čl. 14 do 17 ovog zakona prije podizanja gotovog novca, kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovog novca.”</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 3</p> <p>Izuzeci</p> <p>Platnim uslugama, u smislu ovog zakona, ne smatraju se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) platne transakcije izvršene isključivo u gotovini novcu neposredno između platnoga primaoca plaćanja, bez posrednika; 2) platne transakcije između platnoga primaoca plaćanja preko trgovackog posrednika ovlaštenog za pregovaranje ili zaključivanje ugovora o prodaji ili kupovini robe ili usluga u ime platnoga primaoca plaćanja; 3) transport novčanica i kovanog novca, Potpuno usklađeno
--	--	---

(c) profesionalni fizički prevoz novčanica i kovanica, uključujući njihovo sakupljanje, obradu i dostavu;	uključujući njihovo prikupljanje, obradu i dostavu;	
(d) platne transakcije koje se sastoje od neprofesionalnog sakupljanja i dostave gotovine u okviru neprofitnih ili dobrovornih aktivnosti;	4) platne transakcije koje se sastoje u prikupljanju i dostavi gotovog novca u neprofitne djelatnosti ili dobrovorne svrhe;	
(e) usluge kod kojih primalač plaćanja daje platničku gotovinu kao dio platne transakcije na izričit zahtjev korisnika platnih usluga, neposredno prije izvršenja platne transakcije u obliku plaćanja za kupovinu robe ili usluga;	5) usluge kod kojih primalač plaćanja daje platničku gotovinu kao dio platne transakcije na izričit zahtjev korisnika platnih usluga neposredno prije izvršenja platne transakcije putem plaćanja za kupovinu robe ili usluga;	
(f) poslove preračunavanja valute, gotovine za gotovinu, pri čemu se novčana sredstva ne drže na računu za plaćanje;	6) mjenjački poslovi koji se sastoje u zamjeni gotovog novca za novac, pri čemu se taj novac ne drži na računu za plaćanje;	
(g) platne transakcije koje se zasnivaju na bilo kojem od sljedećih dokumenata koji su izdati na ime pružaoca platnih usluga, s namjenom stavljanja na raspolaganje novčanih sredstava primaocu plaćanja:	7) platne transakcije zasnovane na nekom od sljedećih dokumenata kojima se novčana sredstva povlače sa računa pružaoca platnih usluga radi stavljanja na raspolaganje primaocu plaćanja:	
i. papirni čekovi uredeni Ženevskom konvencijom od 19. marta 1931. godine o jedinstvenom zakonu o čekovima;	a) papirni čekovi u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. marta 1931. godine,	
ii. papirni čekovi slični onima iz podtache i i uredeni zakonodavstvima država članica koje nisu ugovorne strane Ženevske konvencije od	b) papirni čekovi slični čekovima iz podtache a) ove tačke koji su uređeni pravom država članica koje	

<p>19. marta 1931. godine o jedinstvenom zakonu o čekovima;</p> <p>iii. papirne mjenice u skladu sa Ženevskom konvencijom od 7. juna 1930. godine o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama;</p> <p>iv. papirne mjenice slične onima iz podtačke iii uređene zakonodavstvima država članica koje nisu ugovornice Ženevske konvencije od 7. juna 1930. godine o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama;</p> <p>v. papirni vaučeri;</p> <p>vi. papirni putnički čekovi;</p> <p>vii. papirne poštanske uputnice kako ih definije Svjetski poštanski savez;</p> <p>(h) platne transakcije izvršene unutar platnog sistema ili sistema za poravnanje hartija od vrijednosti između posrednika za poravnanje, centralnih drugih ugovornih strana, kliničkih kuća i/ili centralnih banaka i drugih učesnika u sistemu i pružalaca platnih usluga, ne dovodeći u pitanje član 35;</p> <p>(i) platne transakcije povezane s upravljanjem</p>	<p>nije su potpisnice Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o čekovima od 19. marta 1931. godine,</p> <p>c) papirne mjenice u skladu sa Ženevskom konvencijom o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama od 7. juna 1930. godine,</p> <p>d) papirne mjenice slične mjenicama iz podtačke c) ove tačke koje su uređene pravom država članica koje nisu potpisnice Ženevske konvencije o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama od 7. juna 1930. godine,</p> <p>e) papirni vaučeri,</p> <p>f) papirni putnički čekovi,</p> <p>g) papirne poštanske uputnice prema definiciji Sjajetske poštanske unije;</p> <p>8) platne transakcije izvršene u okviru platnog sistema ili sistema za poravnanje hartija od vrijednosti između agenata za poravnanje, centralnih partnera, kliničkih organizacija i/ili centralnih banaka i drugih učesnika u tom sistemu i pružaoca platnih usluga, ne isključujući</p>	

imovinom hartija od vrijednosti, uključujući dividende, prihode ili druge raspodjele ili otkup ili prodaju, koju obavljaju lica iz tačke h ili investiciona društva, kreditne institucije, subjekti za zajednička ulaganja ili društva za upravljanje imovinom koja pružaju investicione usluge i svi drugi subjekti kojima je dozvoljeno da čuvaju finansijske instrumente;	<p>primjenju člana 142 ovog zakona;</p> <p>9) platne transakcije u vezi sa upravljanjem hartijama od vrijednosti, uključujući raspodjelu dividendi i prihoda i druge raspodjele ili otkup ili prodaju hartija od vrijednosti, koje obavljaju subjekti koji su ovlašćeni za obavljanje kastodi poslova;</p> <p>10) usluge pružalaca tehničkih usluga koji podržavaju pružanje platnih usluga, a koji ni u jednom trenutku ne posjeduju novčana sredstva koja se prenose, uključujući obradu i čuvanje podataka, usluge zaštite privatnosti, provjeru autentičnosti podataka i subjekata, pružanje informacione tehnologije i komunikacione mreže i održavanje terminala i uređaja koji se koriste za platne usluge, osim usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu;</p> <p>11) usluge koje se zasnivaju na određenim platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:</p> <p>i. instrumenti koji omogućavaju imaoцу da stiče robu ili usluge samo u prostorijama izdavaoca ili unutar ograničene mreže pružalaca usluga u okviru direktnog trgovackog ugovora s</p>	

<p>professionalnim izdavaocem;</p> <p>ii. instrumenti koji se mogu koristiti samo za sticanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga;</p> <p>iii. instrumenti koji važe samo u jednoj državi članici dostupni na zahtjev preduzeća ili subjekta javnog sektora i koje reguliše nacionalni organ javne vlasti ili regionalni organ javne vlasti za posebne socijalne ili poreske svrhe za sticanje određene robe ili usluga od dobavljača koji s izdavaocem imaju trgovачki ugovor;</p> <p>(I) platne transakcije koje sprovodi pružalac elektronskih komunikacionih mreža ili usluga koje se pružaju uz elektronske komunikacione usluge za pretplatnika mreže ili usluge:</p> <p>i. za kupovinu digitalnog sadržaja i glasovnih usluga, bez obzira na uređaj koji se koristio za kupovinu ili potrošnju digitalnog sadržaja koja se naplaćuje s tog računa; ili</p> <p>ii. koje se obavljaju iz ili posredstvom elektronskog uređaja i koje se naplaćuju s tog računa u okviru dobrovornih aktivnosti ili za kupovinu karata;</p>	<p>usluga u okviru direktnog trgovачkog ugovora sa profesionalnim izdavaocem;</p> <p>b) instrumenti koji se mogu koristiti samo za sticanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga;</p> <p>c) instrumenti koji su dostupni na zahtjev privrednog društva ili drugog subjekta i koje reguliše nadležni organ javne vlasti ili organ lokalne samouprave za posebne socijalne ili poreske svrhe za sticanje određene robe ili usluga od dobavljača koji sa izdavaocem instrumenata imaju trgovачki ugovor;</p> <p>12) platne transakcije koje sprovodi davalac na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža ili pružalac elektronske komunikacione usluge za pretplatnika mreže ili usluge za kupovinu digitalnog sadržaja i usluga baziranih na glasovnim tehnologijama, bez obzira na uređaj koji se koristi za kupovinu ili potrošnju digitalnog sadržaja koja se naplaćuje sa tog računa, ili usluga koje se obavljaju iz ili posredstvom</p>	

<ul style="list-style-type: none"> – ukupna vrijednost platnih transakcija za pojedinačnog pretpлатnika ne prelazi 300 eura mjesечно; ili – kada pretpлатnik unaprijed uplaćuje sredstva na svoj račun kod pružaoca elektronske komunikacione mreže ili usluge, ukupna vrijednost platnih transakcija ne prelazi 300 eura mjesечно; <p>(m) platne transakcije izvršene između pružalaca platnih usluga, njihovih zastupnika ili podružnica za vlastiti račun;</p> <p>(n) platne transakcije i povezane usluge između matičnog društva i njegovog zavisnog društva ili između zavisnih društava istog matičnog društva bez posredovanja pružaoca platnih usluga osim društva koje pripada istoj grupi;</p> <p>(o) usluge pružaoca usluga za podizanje gotovine na bankomatima dјelujući u ime jednog ili više izdavaoca kartica, koji nemaju okvirni ugovor s klijentom koji podiže novac s računa za placanje, pod uslovom da ti pružaci ne obavljaju druge platne usluge kako su navedene u Aneksu I. Bez obzira na navedeno, klijentu se pruža informacija o naknadama za podizanje novca iz čl. 45, 48, 49 i 59 prije podizanja novca kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovine.</p>	<p>elektronskog uređaja i koje se naplaćuju sa tog računa u okviru aktivnosti koje se sprovode u dobrotvorne svrhe ili za kupovinu karata, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost bilo koje jednokratne platne transakcije ne prelazi 50 eura; - ukupna vrijednost platnih transakcija za pojedinačnog pretpplatnika ne prelazi 300 eura mjesечно; ili - kada pretpplatnik unaprijed uplaćuje sredstva na svoj račun davaoca na korišćenje elektronske komunikacione mreže ili usluga, ukupna vrijednost platnih transakcija ne prelazi 300 eura mjesечно; <p>(13) platne transakcije između pružalaca platnih usluga, njihovih agenata ili ogrankaka za njihov račun;</p> <p>(14) platne transakcije i sa njima povezane usluge između matičnog društva i zavisnog društva ili između zavisnih društava istog matičnog društva, ako se ove platne transakcije izvršavaju isključivo preko pružaoca platnih usluga koji je član iste grupe;</p> <p>(15) usluge u vezi sa isplatom gotovog novca na bankomatima trećih lica koji</p>
---	--

	djeluju u ime jednog ili više izdavalaca platnih kartica, a nije strane u okvirnom ugovoru sa korisnikom platnih usluga koji podiže novac sa računa za plaćanje, pod uslovom da treća lica ne obavljaju druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona, pri čemu su ta lica dužna da svojim korisnicima pruže informacije o naknadama iz čl. 14 do 17 ovog zakona prije podizanja gotovog novca, kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovog novca.	
Član 4 Definicije	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Značenje izraza	Član 9 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: Potpuno usklađeno 29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga; ili (b) ako pružalac platnih usluga u skladu sa svojim domaćim pravom nema registrovano sjedište, država članica u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave;

Značenje izraza	
Član 9	
2. država članica domaćin – država članica koja nije matična država članica, u kojoj pružalac platnih usluga ima zastupnika ili podružnicu, ili pruža platne usluge;	<p>članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrankak ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrankak ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p>
3. platna usluga – bilo koja od poslovnih aktivnosti navedenih u Aneksu I;	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o platnom prometu ("Službeni list CG", broj 62/13) u članu 2 tačka 5 mijenja se i glasi:</p> <p>"5) izдавanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija,".</p> <p>Tačka 7 mijenja se i glasi:</p> <p>"7) usluge iniciranja plaćanja;".</p> <p>Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka, koja glasi:</p> <p>,8) usluge pružanja informacija o računu."</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Platne usluge</p> <p>Član 2</p> <p>(1) Platne usluge obuhvataju:</p> <p>1) usluge koje omogućavaju uplatu</p>

	<p>gotovog novca na račun za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje;</p> <p>2) usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa računa za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje;</p> <p>3) izvršavanje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje korisnika platnih usluga kod njegovog pružaoca platnih usluga ili kod drugog pružaoca platnih usluga, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna zaduženja, - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta, - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; <p>4) izvršavanje platnih transakcija u kojima su novčana sredstva obezbijedena kreditom odobrenim</p>	Potpuno usklađeno
--	---	-------------------

	<p>korisniku platnih usluga, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna direktna zaduženja, - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta, - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; <p>5) izдавanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija;</p> <p>6) izvršavanje novčanih doznaka;</p> <p>7) uslugeiniciranjaplaćanja;</p> <p>8) usluge pružanja informacija o računu.</p>	
	<p>Član 47</p> <p>U članu 67 stav 1 poslijе riječi: "ovog zakona", dodaje se zarez i riječi: osim u slučaju kada pruža isključivo uslugu iz člana 2 tačka 8 ovog zakona."</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
4. institucija za platni promet – pravno lice koje je dobilo odobrenje u skladu s članom 11 za pružanje i		

obavljanje platnih usluga širom Unije;	<p>Organizacioni oblik</p> <p>Član 67</p> <p>(1) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori je pravno lice koje je od Centralne banke dobilo odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz člana 2 ovog zakona, osim u slučaju kada pruža isključivo uslugu iz člana 2 tačka 8 ovog zakona.</p> <p>(2) Platna institucija ne smije pružati platne usluge bez odobrenja iz stava 1 ovog člana.</p>	<p>Član 7</p> <p>U članu 9 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava, inicirana od platnog, u njegovo ime ili od primaoca plaćanja, bez obzira na obaveze između platnog i primaoca plaćanja.“.</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebjeni u</p>
--	---	---

	<p>ovom zakonu imaju slijedeća značenja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava, inicirana od platioça, u njegovo ime ili od primaoca plaćanja, bez obzira na obaveze između platioца i primaoca plaćanja; 2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje; 3) primalac plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije; 4) korisnik platnih usluga je fizičko ili pravno lice koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioца i/ili primaoca plaćanja; 5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun; 6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju; 7) novčana doznaka je platna
--	---

	<p>usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platnoga, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platnoga ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se taj sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novaci;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava</p>
--	---

	<p>kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora nавести kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p>
	<p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje;</p> <p>15) prihvatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalač platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilač upotrebom određenog platnog instrumenta;</p>
	<p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvavnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih</p>

	<p>usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenog svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira izvršavanje jedne ili više platnih transakcija, uključujući i izdavanje trajnog naloga;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za</p>
--	---

	<p>plaćanje platioca, pri čemu je platna transakcija iniciirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platioca date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioca;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrirano sjedište, van mjestra iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o</p>
--	--

	<p>osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osudjivano za djelo koje ga čini nedostojnjim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren postupak stečaja ili

	<p>likvidacije, i/ili</p> <p>- protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti;</p> <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolišana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih</p>

	<p>usluga, a ako pružalač platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalač platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalač platnih usluga platnici i/ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriju Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za</p>
--	---

	istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;	34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.	
		<p>Član 7</p> <p>U članu 9 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>“1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>6. platna transakcija na daljinu – platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p>

	<p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioča i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalač plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;</p> <p>4) korisnik platnih usluga je fizičko ili pravno lice koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioča i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe</p>	potpuno usklađeno
--	--	-------------------

	<p>koje nijesu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platnoca, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platnoca ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji dјeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novaci;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primilac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji</p>
--	---

<p>potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalogu za plaćanje;</p> <p>15) prihvatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalač platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilač upotrebom određenog platnog instrumenta;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko</p>	

	<p>prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njiemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira izvršavanje jedne ili više platnih transakcija, uključujući i izdavanje</p>
--	---

	<p>trajnog naloga;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platnog lica, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnog lica date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platnog lica;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno</p>
--	---

	<p>povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmijeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osudjivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na
--	--

	<p>rukovođećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društвом otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili</p> <ul style="list-style-type: none"> - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p>
--	--

	<p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nije registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platnog i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i</p>
--	--

	<p>platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.</p>	
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>7. platni sistem – sistem prenosa novčanih sredstava s formalnim i standardizovanim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili poravnanje platnih transakcija;</p>	<p>Platni sistem</p> <p>Član 7</p> <p>(1) Platni sistem je sistem za prenos novčanih sredstava sa formalnim i standardizovanim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili poravnanje platnih</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

	transakcija između učesnika platnog sistema.		
	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	Značenje izraza Član 9 2) platilac – fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i koje daje saglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa za plaćanje ili, ako račun za plaćanje ne postoji, fizičko ili pravno lice koje daje nalog za plaćanje;	Potpuno usklađeno
	Značenje izraza Član 9 3) primalac plaćanja – fizičko ili pravno lice kojem su predviđeni novčani sredstava koja su predmet platne transakcije;	Potpuno usklađeno	
	Član 7 U članu 9 tačka 4 mijenja se i glasi: “4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave i dio stranog društva (u daljem tekstu: pravno lice),		

<p>preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioca i/ili primaoca plaćanja;".</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platičar ili primalac plaćanja, bez obzira na obaveze između platioca i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platičar je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalac plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet</p>

	<p>platne transakcije;</p> <p>4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobijen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioца i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioца, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioца ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja</p>
--	--

	<p>i stavljuju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružač platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružač platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik</p>
--	--

<p>platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalogu za plaćanje;</p> <p>15) prihvatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvavnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomat ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje</p>	

	<p>korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrsi podataka i koji omogućava reproduciranje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira izvršavanje jedne ili više platnih transakcija, uključujući i izdavanje trajnog naloga;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnog date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioca;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji</p>
--	--

	<p>nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesto iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim grankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještajia;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u</p>
--	---

<p>kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osudjivano za djelo koje ga čini nedostojnjim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između koji postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta</p>
--	---

	<p>ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platnog i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji treće države,</p>
--	--

	kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.	
	<p>Član 4</p> <p>U članu 4 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>”2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;”.</p> <p>U tački 5 riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)” brišu se.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.”</p> <p>Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.</p>	<p>Član 79</p> <p>Član 175 mijenja se i glasi:</p> <p>“Pružaoci platnih usluga</p> <p>Član 175</p> <p>(1) Platne usluge u Crnoj Gori, pored pružalaca platnih usluga iz člana 4 ovog</p>

	<p>zakona, mogu pružati i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog tijela matične države članice za pružanje platnih usluga, ukљujući njenе ogranke osnovane u Crnoj Gori; 2) platna institucija sa sjedištem u državi članici, ukљujući njenе ogranke osnovane u Crnoj Gori; 3) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u državi članici, ukљujući njegove ogranke osnovane u Crnoj Gori; 4) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici, ukљujući njenе ogranke osnovane u Crnoj Gori; 5) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti. <p>(2) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori dužna je da dio svojih poslova u pružanju platnih usluga obavlja u Crnoj Gori."</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Pružaoci platnih usluga</p>
11. pružalac platnih usluga – subjekt iz člana 1 stav		

<p>1 ili fizičko ili pravno lice kojem je dozvoljeno izuzeće na osnovu čl. 32 ili 33;</p>	<p>Član 4</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori mogu biti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) banka i druga kreditna institucija, sa sjedištem u Crnoj Gori; 2) platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori; <p>2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) institucija za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori; 4) ogrank kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Crnoj Gori; 5) Centralna banka; 6) Država Crna Gora i jedinice lokalne samouprave kada ne djeluju u svojstvu vlasti. <p>(2) Lica koja nijesu pružaoci platnih usluga u smislu stava 1 ovog člana, ne smiju pružati platne usluge u Crnoj Gori.</p> <p>(3) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu dozvole, odnosno odobrenja izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihovo osnivanje i poslovanje.</p> <p>(4) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu odobrenja izdatih u</p>
--	---

	<p>skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(6) Prava pružalaca platnih usluga iz stava 1 tač. 5 i 6 ovog člana za pružanje platnih usluga uređuju se posebnim propisima.</p>	
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Pojam</p> <p>Član 62</p> <p>(1) Račun za plaćanje je račun koji pružač platnih usluga vodi na ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a koristi se za izvršavanje platnih transakcija.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
	<p>12. račun za plaćanje – račun koji se vodi u ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a koji se koristi za izvršenje platnih transakcija;</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primlacz plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

		Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)
14. platni instrument – personalizovani uređaj i/ili skup postupaka dogovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koji se koriste za iniciranje naloga za plaćanje;	Značenje izraza Član 9 14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje;	Popunno uskladeno
15. usluga iniciranja plaćanja – usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga u odnosu na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;	Član 7 Poslije tačke 21 dodaje se pet novih tačaka, koje glase: "21a) usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga; 21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga; 21c) pružalac platnih usluga koji vodi račun je pružalac platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;	

21d) pružalač usluge iniciranja plaćanja je pružalač platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;		
21e) pružalač usluge informacija o računu je pružalač platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;" .	Potpuno usklađeno	
Značenje izraza		
Član 9		
16. usluga pružanja informacija o računu – internet usluga kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima ili kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;	21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;	Potpuno usklađeno
Značenje izraza		
Član 9		
17. pružalač platnih usluga koji vodi račun – pružalač platnih usluga koji platiocu pruža i vodi račune za plaćanje;	21c) pružalač platnih usluga koji vodi račun je pružalač platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;	Potpuno usklađeno
Značenje izraza		
Član 9		
18. pružalač usluge iniciranja plaćanja – pružalač platnih usluga koji obavlja poslovne aktivnosti kako su navedene u tački 7 Aneksa I;	21d) pružalač usluge iniciranja plaćanja je	Potpuno usklađeno

	pružalač platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;	
19. pružalač usluge pružanja informacija o računu – pružalač platnih usluga koji obavlja poslovne aktivnosti kako su navedene u tački 8 Aneksa I;	<p>Značenje izraza Član 9 21e) pružalač usluge informacija o računu je pružalač platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p>	Potpuno usklađeno
20. potrošač – fizičko lice koje u ugovorima o obavljanju platnih usluga obuhvaćenim ovom direktivom djeluje u svrhe koje nijesu trgovачke, poslovne ili profesionalne;	<p>Značenje izraza Član 9 6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nijesu djelatnosti, namijenjene njegovoj poslovanju ili zanimanju;</p>	Potpuno usklađeno
21. okvirni ugovor – ugovor o platnim uslugama kojim se uređuje buduće obavljanje pojedinačnih i uzastopnih platnih transakcija i koji može sadržati obavezu i uslove za otvaranje računa za plaćanje;	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Vrste ugovora o platnim uslugama</p> <p>Član 10</p> <p>(1) Ugovor o platnim uslugama je ugovor kojim se pružalač platnih usluga</p>	Potpuno usklađeno

	<p>Obavezuje da će korisniku platnih usluga pružati određene platne usluge, odnosno platnu uslugu, a korisnik platnih usluga se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.</p> <p>(4) Okvirnim ugovorom uređuje se izvršavanje budućih pojedinačnih platnih transakcija, a mogu se urediti i uslovi za otvaranje i vodenje računa za plaćanje u skladu sa posebnim propisima.</p>	
22. novčana pošiljka - doznaka – platna usluga u okviru koje se novčana sredstva primaju od platioца bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioца ili primaoca plaćanja, s isključivom svrhom prenosa odgovarajućeg iznosa primaoca plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeleju u ime primaoca plaćanja, i/ili ako se takva novčana sredstva primaju u ime primaoca plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje;	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza Član 9</p> <p>7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioца, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioца ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeleje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju a raspolažanje tom primaocu plaćanja;</p>	Potpuno usklađeno
23. direktno zaduženje – platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioца, pri čemu je platnu	<p>Značenje izraza Član 9</p>	Potpuno usklađeno

<p>transakciju iniciirao primalac plaćanja na osnovu saglasnosti koju je platilac dao primaocu plaćanja ili pružaocu platnih usluga primaoca; vlastitom pružaocu platnih usluga platioca;</p>	<p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platna transakcija iniciirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platioca date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioca;</p>
	<p>Član 7</p> <p>U članu 9 tačka 20 mijenja se i glasi:</p> <p>“20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;”.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>24. kreditni transfer – platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu instrukcije koju daje platilac;</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:</p> <p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je iniciirao platilac ili primalac</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

	<p>plaćanja, bez obzira na obaveze između platioča i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalac plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;</p> <p>4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioča i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za</p>
--	---

<p>sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platnoca, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platnoca ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se taj sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novaci;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružač platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p>
--

	<p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalogu za plaćanje;</p> <p>15) privatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilac upotrebom određenog platnog</p>
--	---

	<p>instrumenta;</p> <p>16) platna kartica je plati instrument koji omogućava njenom imaoču plaćanje roba i usluga preko prihvratnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni mediji je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrzi podataka i koji omogućava reproduciranje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna</p>
--	---

	<p>usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platnog, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platnog, na osnovu naloga za plaćanje koji daje pružalac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platnog, pri čemu je platna transakcija iniciрана od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnog date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platnog;</p> <p>21a) usluga iniciiranja plaćanja je platna usluga iniciiranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p> <p>21c) pružalac platnih usluga koji vodi</p>
--	--

račun je pružalac platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;

21d) pružalac uslugeiniciranja plaćanja je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;

21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalac platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;

22) ogrankak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogranakom;

23) grupa je skup pravnih lica koji čine maticno pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju

	<p>učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji znacajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmieren njegov dosadašnji rad, - koje nije osudjivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih
--	---

	<p>poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društвом otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili</p> <ul style="list-style-type: none"> - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između koji postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom</p>
--	---

	<p>prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platioca i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga</p>
--	--

	<p>na teritorij druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.</p>	
	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novac), sredstva na računu i elektronski novac;</p>	
	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalač platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun</p>	

	za plaćanje;	Značenje izraza Član 9 11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnova za svako preračunavanje valute, a koji stavља na raspolaganje pružalac platnih usluga ili dolazi iz javno dostupnog izvora;	Potpuno usklađeno
	28. referentna kamatna stopa – kamatna stopa koja se koristi kao osnova za izračunavanje kamata koje se primjenjuju i dolazi iz javno dostupnog izvora koji mogu provjeriti obje strane ugovora o platnim uslugama;	Značenje izraza Član 9 12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;	Potpuno usklađeno
		Član 7 U članu 9 poslije tačke 12 dodaju se četiri nove tačke koje glase: ”12a) provjera autentičnosti je postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru identiteta korisnika platnih usluga ili valjanosti upotrebe određenog platnog instrumenta, uključujući upotrebu personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika; 12b) pouzdana provjera autentičnosti klijenta je provjera autentičnosti na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja,	

	<p>posjedovanja i svojstvenosti koji su međusobno nezavisni, a koje samo korisnik zna i posjeduje, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmisljena na takav način da štiti povjerljivost podataka čija se autentičnost provjerava;</p> <p>12c) personalizovani sigurnosni podaci su personalizovane karakteristike koje pružalač platnih usluga daje korisniku platnih usluga radi provjere autentičnosti;</p> <p>12d) osjetljivi podaci o plaćanju su podaci koji se mogu koristiti za izvršenje prevare, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, s tim da, za aktivnosti pružaoca usluge iniciranja plaćanja i pružaoca usluge pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju;”.</p>
29. autentifikacija – postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru identiteta korisnika platnih usluga ili valjanosti upotrebe određenog platnog instrumenta, uključujući upotrebu personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika;	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava</p>

	<p>koje je inicirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioca i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalač plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;</p> <p>4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioca i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih</p>
--	---

	<p>sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana doznaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platnog, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platnog ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalač plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružaćac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili</p>
--	--

	<p>odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12a) provjera autentičnosti je postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru identiteta korisnika platnih usluga ili valjanosti upotrebe određenog platnog instrumenta, uključujući upotrebu personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika;</p> <p>12b) pouzdana provjera autentičnosti klijenta je provjera autentičnosti na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja, posjedovanja i svojstvenosti koji su međusobno nezavisni, a koje samo korisnik zna i posjeduje, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da štiti povjerljivost podataka čija se autentičnost provjerava;</p> <p>12c) personalizovani sigurnosni podaci su personalizovane karakteristike koje pružalac platnih usluga daje korisniku</p>
--	--

	<p>platnih usluga radi provjere autentičnosti;</p> <p>12d) osjetljivi podaci o plaćanju su podaci koji se mogu koristiti za izvršenje prevare, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, s tim da, za aktivnosti pružaoca usluge iniciranja plaćanja i pružaoca usluge pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju.</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloge za plaćanje;</p> <p>15) prihvatanje platnih instrumenata je platna usluga kojom pružalač platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platne transakcije koju inicira platilac</p>

	<p>upotreboom određenog platnog instrumenta;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni mediji je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primijerenog svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p>	

	<p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioца, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioца, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioца, pri čemu je platna transakcija iniciрана od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platioца date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioца;</p> <p>21a) usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p>
--	---

	<p>21c) pružalac platnih usluga koji vodi račun je pružalac platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;</p> <p>21d) pružalac uslugeiniciranja plaćanja je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;</p> <p>21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalac platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p>
	<p>22) organak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine materično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili</p>

	<p>njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje
--	---

	<p>funcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društвом otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili</p> <ul style="list-style-type: none"> - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatora platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica</p>
--	--

	<p>Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platioca i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne</p>
--	---

	<p>Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.</p>	
30. pouzdana autentifikacija klijenta – autentifikacija na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja (nešto samo korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što korisnik jeste) koji su međusobno nezavisni, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da povjerljivost podataka o autentifikaciji;	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>– 12b) pouzdana provjera autentičnosti klijenta je provjera autentičnosti na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja, posjedovanja i svojstvenosti koji su međusobno nezavisni, a koje samo korisnik zna i posjeduje, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da štiti povjerljivost podataka čija se</p>	Potpuno usklađeno

		autentičnost provjerava;	Značenje izraza Član 9 12c) personalizovani sigurnosni podaci su personalizovane karakteristike koje pružalac platnih usluga daje korisniku provjere autentičnosti;	Potpuno usklađeno
31.	personalizovani sigurnosni podaci – personalizovane karakteristike koje pružalac platnih usluga s ciljem usluga pruža korisniku platnih usluga s autentifikacije;	Značenje izraza Član 9 32. osjetljivi podaci o plaćanju – podaci, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, koji se mogu koristiti za izvršenje prevare. Za aktivnosti pružaoca usluge inciranja plaćanja i pružaoca usluga pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju;	12d) osjetljivi podaci o plaćanju su podaci koji se mogu koristiti za izvršenje prevare, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, s tim da, za aktivnosti pružaoca usluge inciranja plaćanja i pružaoca usluge pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju.	Potpuno usklađeno
33.	jedinstvena identifikaciona oznaka – kombinacija slova, brojeva i znakova koju pružalac platnih usluga određuje korisniku platnih usluga i korisnik platnih usluga mora je navesti za nedvosmislenu identifikaciju drugog korisnika platnih usluga i/ili računa za plaćanje tog drugog korisnika platnih usluga koji se koristi u platnoj transakciji;	Značenje izraza Član 9 13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih		Potpuno usklađeno

	usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;	Značenje izraza Član 9 17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;	Potpuno usklađeno
34. sredstvo za komuniciranje na daljinu – metoda koja se bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga može upotrebljavati za sklapanje ugovora o platnim uslugama;	Značenje izraza Član 9 18) trajni medij je sredstvo koje korisniku koji korisniku platnih usluga omogućava čuvanje informacija naslovljenih lično na tog korisnika platnih usluga na takav način da informacije ostanu dostupne za buduću upotrebu tokom perioda koji odgovara svrsi informacija i koji omogućava reproducovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno
35. trajni nosač podataka – svaki instrument koji korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjereno svrsi podataka i koji omogućava reproducovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;	Značenje izraza Član 9 18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjereno svrsi podataka i koji omogućava reproducovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;	Potpuno usklađeno	Nema odgovarajuće odredbe, jer opcija nije iskorišćena
36. mikropreduzeće – znači preduzeće koje je u trenutku sklapanja ugovora o platnim uslugama preduzeće u smislu člana 1 i člana 2 st. 1 i 3 Aneksa uz Preporuku 2003/361/EZ;			
37. radni dan – dan na koji odnosni pružalac platnih usluga pratioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji učestvuje u izvršenju platne transakcije posluje na način koji je potreban za	Značenje izraza Član 9 19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platnici ili	Potpuno usklađeno	

izvršenje platne transakcije;	<p>pružalač platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p>	
38. zastupnik – fizičko ili pravno lice koje djeluje u ime institucije za platni promet pri pružanju platnih usluga;	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Agenti pružalaca platnih usluga</p> <p>Član 5</p> <p>(2) Agent je pravno lice ili preduzetnik koje, u ime i za račun pružaoca platnih usluga, pruža platne usluge.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
39. podružnica – poslovna jedinica koja nije mjesto uprave, a dio je institucije za platni promet, koja nema pravno svojstvo i direktno obavlja neke ili sve transakcije koje su dio poslovanja institucije za platni promet; sve poslovne jedinice koje je u istoj državi članici osnovala institucija za platni promet s mjestom uprave u drugoj državi članici smatraju se jednom podružnicom;	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>22) ograničeni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

	se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;	
	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p>	<p>40. grupa – grupa društava koja su međusobno povezana odnosom iz člana 22 st. 1, 2 ili 7 Direktive 2013/34/EU ili društava kako su definisana čl. 4, 5, 6 i 7 Delegirane regulative Komisije (EU) br. 241/2014 (29) koja su međusobno povezana odnosom iz člana 10 stav 1, ili iz člana 113 stav 6 ili 7 Regulative (EU) br. 575/2013;</p>
	<p>Član 7</p> <p>U članu 9 poslije tačke 18 dodaju se pet novih tačaka koje glase:</p> <p>„18a) elektronska komunikaciona mreža je elektronska komunikaciona mreža definisana u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske</p>	

	<p>komunikacije;</p> <p>18b) elektronska komunikaciona usluga je elektronska komunikaciona usluga definisana u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;</p> <p>18c) elektronska platna transakcija je platna transakcija inicirana i izvršena na način koji uključuje korišćenje elektronske platforme ili uređaja, a ne obuhvata platne transakcije inicirane nalogom za plaćanje u papirnoj formi, putem pošte ili telefona;</p> <p>18d) digitalni sadržaj je roba ili usluge koje se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, čija je upotreba ili potrošnja ograničena na tehnički uređaj i koja ni na koji način ne uključuje korišćenje ili potrošnju fizičke robe ili usluga;</p> <p>18e) online je povezivanja putem javno dostupne komunikacione mreže (npr. interneta), pružaoca i korisnika određene usluge”.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza Član 9</p> <p>Potpuno usklađeno</p>
41. elektronska komunikaciona mreža – mreža kako je definisana u članu 2 tačka a Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/21/EZ (30);	18a) elektronska komunikaciona mreža je	

	elektronska komunikaciona mreža definisana u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;	
42. elektronska komunikaciona usluga – usluga kako je definisana u članu 2 tačka c Direktive 2002/21/EZ;	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>18b) elektronska komunikaciona usluga je elektronska komunikaciona usluga definisana u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
43. digitalni sadržaj – roba ili usluge koje se proizvode i dostavljaju u digitalnom obliku, čija je upotreba ili potrošnja ograničena na tehnički uređaj i koja ni na koji način ne uključuje korišćenje ili potrošnju fizičke robe ili usluga;	<p>Značenje izraza Član 9</p> <p>18d) digitalni sadržaj je roba ili usluge koje se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku, čija je upotreba ili potrošnja ograničena na tehnički uređaj i koja ni na koji način ne uključuje korišćenje ili potrošnju fizičke robe ili usluga;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
	<p>Član 7</p> <p>U članu 9 poslijе tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>“1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je iniciirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>1b) prihvatanje platnih transakcija je</p>	

<p>platna usluga kojom pružalac platnih usluga, na osnovu ugovora sa primaocem plaćanja o prihvatanju i obradi platnih transakcija, vrši prenos novčanih sredstava primaocu plaćanja;”.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Značenje izraza Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioца i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>1b) prihvatanje platnih transakcija je platna usluga kojom pružalac platnih usluga, na osnovu ugovora sa primaocem plaćanja o prihvatanju i obradi platnih transakcija, vrši prenos novčanih sredstava primaocu plaćanja;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog</p>

ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;

3) **primalac plaćanja** je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;

4) **korisnik platnih usluga** je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioца i/ili primaoca plaćanja;

5) **kreditna institucija** je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;

6) **potrošač** je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, postovanju ili zanimanju;

7) **novčana doznaka** je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioца, bez otvaranja

	<p>računa za plaćanje na ime platioца или primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljaju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz</p>
--	---

<p>javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora nавести kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalogu za plaćanje;</p> <p>15) platni brend je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice;</p> <p>15a) povezani platni brendovio (co-banding) - uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvatnog uređaja ili na dajinu i/ili</p>	

	<p>koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalač platnih usluga platioca ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod</p>
--	--

	<p>kojeg se vodi račun za plaćanje platnoga, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platnoga, pri čemu je platna transakcija iniciрана od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnoga date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platnoga;</p> <p>21a) usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online povezivanje, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p> <p>21c) pružalac platnih usluga koji vodi račun je pružalac platnih usluga koji platnog otvara i vodi račune za plaćanje;</p> <p>21d) pružalac usluge iniciranja plaćanja je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1</p>
--	--

	<p>tačka 7 ovog zakona;</p> <p>21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalač platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa</p>

	<p>upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i licnim integritetom postiglo uspiešne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili - protiv kojeg nije pokrenuta istraga
--	--

	<p>ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti;</p> <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolišana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema</p>
--	---

<p>svom nationalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalač platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalač platnih usluga platnoca i/ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih</p>
--

	<p>usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.</p>	
	<p>Član 7</p> <p>Posle tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„14a) izdavanje platnih instrumenata je platna usluga kojom se pružalač platnih usluga, na osnovu ugovora sa platiocem, obavezuje da platiocu izda platni instrument za iniciranje i obradu njegovih platnih transakcija;“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>45. izdavanje platnih instrumenata – platna usluga koju pružalač platnih usluga koji u ugovoru utvrđuje da će platiocu pružiti platni instrument za iniciranje i izvršavanje platnih transakcija platioca;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Značenje izraza Član 9 Značenje izraza Član 9</p>

	<p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioča i primaoca plaćanja; 1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu; 1b) prihvatanje platnih transakcija je platna usluga kojom pružalac platnih usluga, na osnovu ugovora sa primaocem plaćanja o prihvatanju i obradi platnih transakcija, vrši prenos novčanih sredstava primaocu plaćanja; 2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje; 3) primalač plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije; 4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu
--	---

	<p>pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioца i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nijesu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana dozvaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioца, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioца ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljuju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su готов novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski</p>

		<p>novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primilac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalač platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalač platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalač platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup</p>
--	--	---

	<p>postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalog za plaćanje;</p> <p>14a) izdavanje platnih instrumenata je platna usluga kojom se pružač platnih usluga, na osnovu ugovora sa platiocem, obavezuje da platiocu izda platni instrument za iniciranje i obradu njegovih platnih transakcija;</p> <p>15) platni brend je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice;</p> <p>15a) povezani platni brendovio (co-badging) - uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoču plaćanje roba i usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može</p>
--	---

	<p>upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni mediji je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platna</p>
--	---

	<p>transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnog date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca ili pružaocu platnih usluga platnog;</p> <p>21a) usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja nalogu za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža uz online, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p> <p>21c) pružalac platnih usluga koji vodi račun je pružalac platnih usluga koji platiocu otvara i vodi račune za plaćanje;</p> <p>21d) pružalac usluge iniciranja plaćanja je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;</p> <p>21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalac platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji</p>
--	--

	<p>nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van registrovanog sjedišta platne institucije, a ako nema registrovano sjedište, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim grankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještajia;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u</p>
--	---

	<p>kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osudjivano za djelo koje ga čini nedostojnjim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između koji postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalac platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalac platnih usluga ima ogrank ili agenta</p>
--	---

	<p>ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platnog i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji treće države,</p>
--	--

	kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.	
	Član 55 Član 78 mijenja se i glasi: „Regulatorni kapital platne institucije Član 78 (2) Regulatorni kapital, iz stava 1 ovog člana, je zbir osnovnog i dopunskog kapitala u okviru kojeg je najmanje 75% osnovnog kapitala u obliku redovnog osnovnog kapitala, a dopunski kapital jednak ili manji od jedne trećine osnovnog kapitala.”	Potpuno usklađeno
	46. regulatorni kapital – sredstva kako su definisana u članu 4 stav 1 tačka 118 Regulative (EU) br. 575/2013 u kojoj je najmanje 75 % osnovnog kapitala u obliku redovnog osnovnog kapitala iz člana 50 te regulative i dopunski kapital jednak je ili manji od jedne trećine osnovnog kapitala;	Član 7 U članu 9 tačka 15 mijenja se i glasi: “15) platni brend je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice; Poslije tačke 15 dodaje se nova tačka koja glasi: “15a) povezani platni brendovi (co-branding) - uključivanje dva ili više platnih
	47. platni brend – materijalni ili digitalni naziv,	

termin, znak, simbol i/ili njihova kombinacija, kojima je moguće naznačiti prema kojoj se kartičnoj platnoj šemi izvršavaju platne transakcije na osnovu kartica;	<p>brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;".</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je inicirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioца i primaoca plaćanja; <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalac plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;</p>
---	--

	<p>4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platnoga i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nijesu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana dozvaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platnoga, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platnoga ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljuju na raspolaganje tom</p>

	<p>primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju platilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikacija oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za</p>
--	--

	<p>plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalog za plaćanje;</p> <p>15) platni brend je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava</p>
--	---

	<p>čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenom svrši podatka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu naloga za plaćanje koji daje platilac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platioca date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platioca;</p>
--	--

	<p>21a) usluga inciranja plaćanja je platna usluga inciranja nalogu za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalač platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža online, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoца platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p> <p>21c) pružalač platnih usluga koji vodi račun je pružalač platnih usluga koji platiociu otvara i vodi račune za plaćanje;</p> <p>21d) pružalač usluge inciranja plaćanja je pružalač platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;</p> <p>21e) pružalač usluge informacija o računu je pružalač platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p> <p>22) ogranak platne institucije je organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van središta platne institucije, a ako nema registrovano</p>
--	--

	<p>sjedište, van mjestu iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima sjedište u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim grankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan</p>
--	---

	<p>uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnjim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društвom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem,
--	---

<p>- dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka;</p> <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalač platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalač platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p>
--

	<p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalač platnih usluga platnoga i/ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalač platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalač platnih usluga na teritoriji treće države, kao i platna transakcija kod koje isti pružalač platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države.</p>

		<p>Član 7</p> <p>U članu 9 poslije tačke 15 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>15a) povezani platni brendovio (co-badging) - uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;</p> <p>Značenje izraza</p> <p>Član 9</p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) platna transakcija je uplata, isplata ili prenos novčanih sredstava koje je incirao platilac ili primalač plaćanja, bez obzira na obaveze između platioца i primaoca plaćanja;</p> <p>1a) platna transakcija na daljinu je platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;</p> <p>2) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i daje nalog ili saglasnost za plaćanje sa tog računa ili fizičko ili pravno lice koje nema račun za plaćanje i daje nalog za plaćanje;</p> <p>3) primalač plaćanja je fizičko ili pravno lice kojem su namijenjena</p> <p>48. „co-badging“ (povezivanje brendova) – uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument.</p>

	<p>novčana sredstva koja su predmet platne transakcije;</p> <p>4) korisnik platnih usluga je pravno lice, organ državne uprave, dio stranog društva i drugo lice čiji je pravni status upodobljen statusu pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice), preduzetnik i drugo lice koja obavlja djelatnost u skladu sa propisima (u daljem tekstu: preduzetnik) i fizičko lice, koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioца i/ili primaoca plaćanja;</p> <p>5) kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava i odobravanja kredita za sopstveni račun;</p> <p>6) potrosac je fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama obuhvaćenim ovim zakonom u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj djelatnosti, poslovanju ili zanimanju;</p> <p>7) novčana dozvaka je platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platioца, bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioца ili primaoca plaćanja, isključivo radi prenosa odgovarajućeg iznosa sredstava primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje za primaoca plaćanja i/ili se ta</p>
--	---

	<p>sredstva primaju za primaoca plaćanja i stavljuju na raspolaganje tom primaocu plaćanja;</p> <p>8) novčana sredstva su gotov novac (novčanice i kovani novaci), sredstva na računu i elektronski novac;</p> <p>9) nalog za plaćanje je instrukcija koju pružilac ili primalac plaćanja podnosi pružaocu platnih usluga kojom se traži izvršavanje platne transakcije;</p> <p>10) datum valute je referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za obračunavanje kamata na novčana sredstva, zadužena ili odobrena na račun za plaćanje;</p> <p>11) referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preračunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga učini dostupnim ili koji potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>12) referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za obračun kamate koja će se primjenjivati i koja potiče iz javno dostupnog izvora;</p> <p>13) jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružalac platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora nvesti</p>
--	---

	<p>kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili njegov račun za plaćanje koji se upotrebljava u platnoj transakciji;</p> <p>14) platni instrument je personalizovano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje nalogu za plaćanje;</p> <p>15) platni brend je materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima se označava kartična platna šema u okviru koje se izvršavaju platne transakcije na osnovu platne kartice;</p> <p>15a) povezani platni brendovi (co-badging) - ukључivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument;</p> <p>16) platna kartica je platni instrument koji omogućava njenom imaoцу plaćanje roba i usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućava isplatu gotovog novca, odnosno korišćenje drugih usluga na bankomat u drugom samouslužnom uređaju;</p> <p>17) sredstvo za komunikaciju na</p>
--	--

	<p>daljinu je sredstvo koje se može upotrijebiti za zaključenje ugovora o platnim uslugama bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga;</p> <p>18) trajni medij je sredstvo koje korisniku platnih usluga omogućava čuvanje podataka upućenih lično njemu na način da mu ti podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu tokom perioda primjerenog svrsi podataka i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih podataka u nepromijenjenom obliku;</p> <p>19) radni dan je dio dana u kome pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije, posluje i omogućava izvršavanje platne transakcije korisniku platnih usluga;</p> <p>20) kreditni transfer je platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu naloge za plaćanje koji daje platilac;</p> <p>21) direktno zaduženje je platna usluga za zaduženje računa za</p>
--	--

	<p>plaćanje platnoga, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primaoca plaćanja na osnovu saglasnosti platnoga date primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili pružaocu platnih usluga platnoga;</p> <p>21a) usluga iniciranja plaćanja je platna usluga iniciranja naloge za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga koji se odnosi na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;</p> <p>21b) usluga pružanja informacija o računu je platna usluga koja se pruža online, kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;</p> <p>21c) pružalac platnih usluga koji vodi račun je pružalac platnih usluga koji platioci otvara i vodi račune za plaćanje;</p> <p>21d) pružalac usluge iniciranja plaćanja je pružalac platnih usluga koji kao platna institucija obavlja usluge iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona;</p> <p>21e) pružalac usluge informacija o računu je pružalac platnih usluga koji obavlja isključivo usluge iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona;</p> <p>22) ogranak platne institucije je</p>
--	--

	<p>organizacioni dio platne institucije koji nema svojstvo pravnog lica i koji neposredno obavlja pojedine ili sve platne usluge koje obavlja platna institucija, a nalazi se van središta platne institucije, a ako nema registrovano središte, van mjesta iz koga se upravlja njegovim poslovanjem, s tim da se svi ogranci koje u istoj državi članici osnuje platna institucija koja ima središte u drugoj državi članici smatraju, u smislu ovog zakona, jednim ogrankom;</p> <p>23) grupa je skup pravnih lica koji čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva i pravna lica u kojima pravno lice ili njegova zavisna pravna lica imaju učešće, kao i pravna lica međusobno povezana na način da se njima zajednički upravlja na osnovu ugovora ili statuta, odnosno odluke o osnivanju ili međusobno povezana na način da većinu članova organa upravljanja čine ista lica tokom finansijske godine sve do sačinjavanja finansijskih izvještaja;</p> <p>24) kvalifikovano učešće je direktno ili indirektno ulaganje na osnovu kojeg ulagač - fizičko ili pravno</p>
--	--

	<p>lice - stiče 10% ili više učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno ulaganje manje od 10% učešća u kapitalu pravnog lica ili u glasačkim pravima u tom pravnom licu ako postoji značajan uticaj na upravljanje tim pravnim licem;</p> <p>25) dobar ugled je ugled koji ima fizičko lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je svojim dosadašnjim profesionalnim radom i ličnim integritetom postiglo uspješne rezultate i steklo poštovanje u okruženju na koje je bio usmjeren njegov dosadašnji rad, - koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova i/ili koje nije bilo na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društвom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i/ili - protiv kojeg nije pokrenuta istraga ili protiv kojeg se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>26) povezana lica su dva ili više pravnih i/ili fizičkih lica između koji postoji najmanje jedan od sljedećih</p>
--	--

	<p>oblika povezanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%, - jedno lice ima kontrolu nad drugim licem, - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica, pri čemu izrazi indirektno učešće i kontrola imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka; <p>27) eksternalizacija je ugovorno povjeravanje trećim licima obavljanja pojedinih operativnih poslova platne institucije, institucije za elektronski novac ili operatera platnog sistema;</p> <p>28) država članica je država članica Evropske unije ili država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru;</p> <p>29) matična država članica je država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga, a ako pružalač platnih usluga nema registrovano sjedište prema svom nacionalnom pravu, država članica iz koje se upravlja poslovanjem pružaoca platnih usluga;</p> <p>30) država članica domaćin je država članica koja nije matična država članica, a u kojoj pružalač</p>
--	--

	<p>platnih usluga ima ogrank ili agenta ili u kojoj neposredno pruža platne usluge;</p> <p>31) treća država je, do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, svaka strana država, a nakon pristupanja, država koja nije država članica;</p> <p>32) nacionalna platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju učestvuju pružalac platnih usluga platnoca i/ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji platne usluge pružaju na teritoriji Crne Gore;</p> <p>33) prekogranična platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac platnih usluga na teritoriji druge države članice, kao i platna transakcija kod koje isti pružalac platnih usluga platnu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Crne Gore, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji druge države članice;</p> <p>34) međunarodna platna transakcija je platna transakcija kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža platnu uslugu na teritoriji Crne Gore, a drugi pružalac</p>
--	---

<p>Član 5 Zahtjevi za odobrenje</p> <p>1. Institucija za platni promet nadležnim organima matične države članice podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja, kojem prilaže sljedeće:</p> <p>(a) program poslovanja u kojem se naročito utvrđuju vrste platnih usluga koje institucija namjerava da obavlja;</p> <p>(b) poslovni plan, uključujući izračunavanje projekcije budžeta za prve tri finansijske godine kojim se pokazuje da je podnositac zahtjeva sposoban da koristi adekvatne i srazmjerne sisteme, resurse i postupke za stabilno poslovanje;</p> <p>(c) dokaz da institucija za platni promet ima inicijalni kapital kako je predviđeno u članu 7;</p>	<p>Član 50</p> <p>Član 72 mijenja se i glasi:</p> <p>“(1) Pravno lice koje namjerava da pruža platne usluge kao platna institucija podnosi Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga.</p> <p>(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se naročito:</p> <p>1) odluka ili ugovor o osnivanju pravnog lica, statut i rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);</p> <p>2) program poslovanja, uz navođenje vrste platnih usluga iz člana 2 ovog zakona za čije se pružanje traži odobrenje;</p> <p>3) poslovni plan, uključujući predviđena finansijska sredstva za prve tri fiskalne godine, radi ocjene</p>	Potpuno usklađeno

		<p>da li podnositac zahtjeva može da obezbijedi i primjerene sisteme, resurse i procedure za stabilno poslovanje i da ima primjerenu organizacionu, tehničku i kadrovsku strukturu, a ukoliko pravno lice namjerava da pruža platne usluge kao hibridna platna institucija, i finansijske izvještaje za poslijedne dvije poslovne godine, odnosno od dana osnivanja ako posluje kraće od dvije poslovne godine;</p> <p>4) dokaz o visini uplaćenog iznosa osnivačkog kapitala, odnosno dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za osnivački kapital hibridne platne institucije;</p> <p>5) opis planiranih mjera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu sa članom 79 ovog zakona, uključujući, kada je to primjenljivo, i metod procjene reprezentativnog dijela sredstava namijenjenih izvršavanju budućih platnih transakcija;</p> <p>6) opis predviđene upravljačke strukture, uključujući administrativne, računovodstvene i procedure upravljanja rizicima, radi ocjene da li su primjerene,</p>

		odgovarajuće i pouzdane;
(i) opis načela i definicija koji se primjenjuju za prikupljanje statističkih podataka o učinku, transakcijama i prevara;		<p>7) opis postupaka uspostavljenih za praćenje, rješavanje i postupanje nakon sigurnosnih incidenta ili pritužbi korisnika platnih usluga povezanih sa sigurnošću, uključujući mehanizam za izvještavanje o incidentima koji uzima u obzir obavezu izvještavanja iz člana 56b ovog zakona;</p> <p>8) opis procesa uspostavljenog za čuvanje, nadzor, praćenje i ograničavanje pristupa osjetljivim podacima o plaćanju;</p> <p>9) opis mehanizama za obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja, uključujući jasnu identifikaciju kritičnih aktivnosti, efikasnih planova za krizne situacije i postupaka za redovno testiranje i preispitivanje primjerenosti i efikasnosti tih planova;</p> <p>10) opis načela i definicija koji se primjenjuju za prikupljanje statističkih podataka o učinku, transakcijama i prevara;</p> <p>11) dokument o politici sigurnosti sa detaljnom procjenom rizika u pogledu platnih usluga i opis kontrole sigurnosti i mjera za ublažavanje rizika koje se</p>
(j) dokument o sigurnosnoj politici, uključujući detaljnu procjenu rizika u pogledu platnih usluga i opisa kontrole sigurnosti i mjera ublažavanja koje su preduzete za adekvatnu zaštitu korisnika platnih usluga od utvrđenih rizika, uključujući prevare i nezakonitu upotrebu osjetljivih i ličnih podataka;		
(k) za institucije za platni promet koje podliježu obavezama koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 (31) i Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/847 (32), opis mehanizama unutrašnje kontrole koje je podnosič zahtjeva uspostavio da bi se uskladio s tim obavezama;		
(l) opis organizacione strukture podnosioca zahtjeva, uključujući, prema potrebi, opis predviđene upotrebe zastupnika i podružnica i direktnih i indirektnih projekta koje se podnosič zahtjeva obavezuje da izvrši nad njima barem jednom godišnje, kao i opis njegovih ugovora o eksternalizaciji i opis njegovog učešća u nacionalnom ili međunarodnom platnom sistemu;		

<p>(m) identitet lica koja u podnosiocu zahtjeva imaju, direktno ili indirektno, kvalifikovano učešće u smislu člana 4 stav 1 tačka 36 Regulative (EU) br. 575/2013, iznos njihovog učešća i dokaz o njihovoj prihvatljivosti, imajući u vidu potrebu obezbjeđivanja dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet;</p> <p>(n) identitet direktora i lica odgovornih za upravljanje institucijom za platni promet i, gdje je to primjenjivo, lica odgovornih za upravljanje aktivnostima platnih usluga institucije za platni promet i dokaze da imaju dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo u obavljanju platnih usluga kako ih određuje matična država članica institucije za platni promet;</p> <p>(o) prema potrebi, identitet ovlaštenih revizora i revizorskih društava kako su definisani u Direktivi Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/43/EZ (33);</p> <p>(p) pravni status i statut podnosioca zahtjeva;</p> <p>(q) adresu mjesa uprave podnosioca zahtjeva.</p> <p>U svrhu podstava 1 tač. d, e, f i I, podnositac zahtjeva navodi opis svojih revizorskih i</p>	<p>preduzimaju za adekvatnu zaštitu korisnika platnih usluga, uključujući prevaru i rezakonitu upotrebu osjetljivih i ličnih podataka;</p> <p>12) opis planiranih mehanizama interne kontrole u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma;</p> <p>13) opis organizacione strukture, uključujući opis planiranog poslovanja preko ogranka i agenta i opis direktnih i indirektnih provjera poslovanja ogranka i agenta najmanje jednom godišnje, kao i planove za usluge eksternalizacije i za učešće u određenom platnom sistemu;</p> <p>14) podaci o licima koja posjeduju kvalifikovano učešće, sa dokazima o veličini njihovog učešća i dokumentacijom iz člana 71a ovog zakona, radi ocjene podobnosti tih lica da obezbijede stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom;</p> <p>15) podaci o licima koja su članovi organa platne institucije, odnosno koja vode poslove platne institucije, licima odgovornim za upravljanje platnom institucijom i,</p>	

<p>organizacionih programa uspostavljenih s ciljem preduzimanja svih razumnih mjeru za zaštitu interesa svojih korisnika i osiguravanja kontinuiteta i pouzdanosti pri obavljanju platnih usluga.</p> <p>Kontrolom sigurnosti i mjerama ublažavanja iz podstava 1 tačka j pokazuje se kako osiguravaju visok nivo tehničke sigurnosti i zaštitu podataka, između ostalog za softver i IT sisteme koje upotrebljavaju podnositac zahtjeva ili društva kojima eksternalizuje svoje cjelokupne operacije ili dio svojih operacija. Te mjeru uključuju i sigurnosne mjeru utvrđene u članu 95 stav 1. Tim mjerama uzimaju se u obzir smjernice Evropske agencije za bankarstvo o sigurnosnim mjerama kako su navedene u članu 95 stav 3 kada se donesu.</p>	<p>gdje je relevantno, licima odgovornim za obavljanje aktivnosti platnih usluga platne institucije, sa dokazima da ta lica posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo za obavljanje djelatnosti pružanja platnih usluga, a izvršni direktor i visoko obrazovanje, kao i da posjeduju dobar ugled, o čemu podnose i slijedeće dokaze:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - da nije osuđivana za djelo koje ih čini nedostojnjim za vršenje funkcije ili obavljanje odgovarajućih poslova, - da nije bila na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, - da protiv njih nije pokrenuta istraga ili da se ne sprovodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti; <p>16) kada je to primjenljivo, dokaz o imenovanju ovlašćenog revizora, odnosno društva za reviziju koje će obavljati reviziju finansijskih</p>

	<p>izvještaja za poslovnu godinu u kojoj se podnosi zahtjev;</p> <p>17) spisak povezanih lica sa platnom institucijom i opis načina na koji su povezana.</p> <p>(3) Za potrebe stava 1 tač. 5, 6, 7 i 13 ovog člana, podnositac zahtjeva navodi opise revizorskih i organizacionih programa uspostavljenih sa ciljem preduzimanja svih razumnih mjera za zaštitu interesa svojih korisnika i obveznjivanje kontinuiteta i pouzdanosti pri obavljanju platnih usluga.</p> <p>(4) Kontrolom sigurnosti i mjerama za ublažavanje rizika iz stava 2 tačka 11 ovog člana utvrđuje se način obezbjeđivanja visokog nivoa tehničke sigurnosti i zaštite podataka, između ostalog za softver i IT sisteme koje koristi podnositac zahtjeva ili lice kojem eksternalizuje svoje operativne poslove, uključujući i sigurnosne mjere iz člana 56a ovog zakona.</p> <p>(5) Podnositac zahtjeva koji traži odobrenje za pružanje samo platne usluge iz člana 2 tačka 7 ovog zakona, umjesto opisa iz stava 2 tačka 5 ovog člana, podnosi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne</p>
--	---

	<p>odgovornosti ili uporedivu garanciju, kojima se pokriva odgovornost utvrđena odredbama čl. 36, 49, 50a i 52 ovog zakona.</p> <p>(6) Minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju iz stava 5 ovog člana utvrđuje Centralna banka primjenom sljedećih kriterijuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rizični profil platne institucije; 2) da li platna institucija pruža i druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona ili obavlja i druge poslovne aktivnosti; 3) obim aktivnosti, odnosno vrijednost iniciranih transakcija; 4) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijumi za njihovo sprovođenje. <p>(7) Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. 1 do 6 ovog člana, Centralna banka može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti spriječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p>	
2. Države članice zahtijevaju da društva koja podnose zahtjev za odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneksa I kao	<p>Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga</p>	Potpuno usklađeno

		Član 72
uslov za odobrenje posjeduju osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva teritorije u kojima nude usluge, ili neku drugu uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti kako bi se osiguralo da mogu pokriti svoje obaveze kako je određeno u čl. 73, 89, 90 i 92.	(5) Podnositac zahtjeva koji traži odobrenje za pružanje samo platne usluge iz člana 2 tačka 7 ovog zakona, umjesto opisa iz stava 2 tačka 5 ovog člana, podnosi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju, kojima se pokriva odgovornost utvrđena odredbama čl. 36, 49, 50a i 52 ovog zakona.	
3. Države članice zahtijevaju da društva koja podnose zahtjev za registraciju za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 8 Aneksa I kao uslov za registraciju posjeduju osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva teritorije u kojima nude usluge, ili neku drugu uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti prema pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili korisniku platnih usluga nastale zbog neovlašćenog pristupa ili pristupa s ciljem prevare računu za plaćanje ili neovlašćenog korištenja informacija o računu za plaćanje ili korištenja tih informacija s ciljem prevare.	Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga Član 72 (5) Podnositac zahtjeva koji traži odobrenje za pružanje samo platne usluge iz člana 2 tačka 12 ovog zakona, umjesto opisa iz stava 2 tačka 5 ovog člana, podnosi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju, kojima se pokriva odgovornost utvrđena odredbama čl. 36, 49, 50a i 52 ovog zakona.	Potpuno usklađeno
4. Evropska agencija za bankarstvo do 13. januara 2017. godine, nakon savjetovanja sa svim		

<p>relevantnim akterima, uključujući one s tržišta platnih usluga, i odražavajući sve uključene interese, izdaje smjernice upućene nadležnim organima, u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010, u vezi s kriterijumima o tome kako odrediti minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili drugu uporedivu garanciju iz st. 2 i 3.</p> <p>Prilikom izrade smjernica iz podstava 1 Evropske agencije za bankarstvo uzima u obzir sljedeće:</p> <p>(a) profil rizika društva;</p> <p>(b) da li društvo pruža ostale platne usluge kako su navedene u Anekstu I ili obavlja druge poslovne aktivnosti;</p> <p>(c) opseg aktivnosti:</p> <p>i. za društva koja podnose zahtjev za odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneksta I, vrijednost iniciranih transakcija;</p> <p>ii. za društva koja podnose zahtjev za registraciju za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 8 Aneksta I, broj klijenata koji koriste usluge pružanja</p>	<p>(6) Minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju iz stava 5 ovog člana utvrđuje Centralna banka primjenom sljedećih kriterijuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rizični profil platne institucije; 2) da li platna institucija pruža i druge platne usluge iz člana 2 ovog zakona ili obavlja i druge poslovne aktivnosti; 3) obim aktivnosti, odnosno vrijednost iniciranih transakcija; 4) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijumi za njihovo sprovođenje. <p>(7) Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. 1 do 6 ovog člana, Centralna banka može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>Član 81 Poslije člana 176 dodaje se novi član koji glasi:</p>

<p>informacija o računu;</p> <p>(d) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijume za njihovo sprovođenje.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo redovno preispituje te smjernice.</p>	<p>„Informacije koje se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja</p> <p>Član 176a</p> <p>Uz zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom, podnosioci zahtjeva dužni su da Centralnoj banci dostave informacije u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora kojima se određuju informacije koje se dostavljaju radi dobijanja tih odobrenja.“</p> <p>5. Evropska agencija za bankarstvo do 13. jula 2017. godine, nakon savjetovanja sa svim relevantnim smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim organima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucija za platni promet, uključujući zahtjeve iz stava 1 podstav 1 tac. a, b, c, e i g do j ovog člana.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo redovno preispituje te smjernice, a u svakom slučaju najmanje svake tri godine.</p> <p>6. Imajući u vidu, ako je primjenjivo, iskustvo stečeno u primjeni smjernica iz stava 5, Evropska agencija za bankarstvo može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje treba dostaviti nadležnim organima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucija za platni promet, uključujući zahtjeve iz</p>
--	---

<p>stava 1 tač. a, b, c, e i g do j.</p> <p>Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatoričkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p> <p>7. O informacijama iz stava 4 obaveještavaju se nadležni organi u skladu sa stavom 1.</p>	<p>Član 48</p> <p>Član 6</p> <p>Kontrola učešća</p> <p>1. Svako fizičko ili pravno lice koje je donijelo odluku o sticanju ili dodatnom direktnom ili indirektnom povećanju kvalifikovanog učešća u smislu člana 4 stav 1 tačka 36 Regulative (EU) br. 575/2013 u instituciji za platni promet zbog bi njegovo učešće u kapitalu ili pravu glasa dostigli ili premašili 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da bi institucija za platni promet postala njegovo zavisno društvo, unaprijed obaveještava pisanim putem nadležne organe te institucije za platni promet o svojoj namjeri. Isto se primjenjuje i na svako fizičko ili pravno lice koje je donijelo odluku o direktnom ili indirektnom otuđivanju kvalifikovanog učešća ili o smjerenju svog kvalifikovanog učešća tako da bi njegovo učešće u kapitalu ili pravu glasa palo ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da bi institucija za platni promet prestala da bude njegovo zavisno društvo.</p> <p>2. Predloženi sticalac kvalifikovanog učešća nadležnom organu dostavlja informacije koje pokazuju veličinu učešća koje namjerava da stekne i</p> <p>Član 48</p> <p>„Sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća</p> <p>(1) Kvalifikovano učešće u platnoj instituciji smije steći samo pravno ili fizičko lice koje je dobilo prethodno odobrenje Centralne banke za sticanje kvalifikovanog učešća, i to u visini za koju je dobilo to odobrenje.</p> <p>(2) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da pri put, direktno ili indirektno, stekne 10% ili više kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji ili koje namjerava da stekne učešće manje od 10% kapitala ili glasačkih prava u platnoj instituciji koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje platnom institucijom, dužno je da Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana.</p>

<p>odgovarajuće informacije iz člana 23 stav 4 Direktive 2013/36/EU.</p> <p>3. Države članice zahtijevaju da, u slučajevima kada je vjerovatno da će uticaj koji ostvaruje predloženi sticalac, kako je navedeno u stavu 2, djelovati na štetu mudrog i dobrog upravljanja institucijom za platni promet, nadležni organi iskažu svoje protivljenje ili preduzmu druge primjerene mjere za okončanje takve situacije. Takve mjere mogu uključivati sudske zabrane, sankcije protiv direktora ili lica odgovornih za upravljanje, ili suspenziju ostvarivanja prava glasa koja proizilaze iz akcija koje imaju akcionari ili članovi te institucije za platni promet.</p> <p>Slične mjere primjenjuju se na fizička ili pravna lica koja ne ispunjavaju obavezu dostavljanja prethodnih informacija, kako je utvrđeno u ovom članu.</p> <p>4. Ako je učešće stečeno uprkos protivljenju nadležnih organa, države članice, bez obzira na sve druge sankcije koje će biti usvojene, predviđaju suspenziju ostvarivanja pripadajućih prava glasa, ništavost datih glasova ili mogućnost ponишavanja tih glasova.</p>	<p>(3) Lice koje ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji dužno je da o namjeri otuđenja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ili njegovog smanjenja na nivo ispod 20%, 30% ili 50%, prethodno obavijesti Centralnu banku, a u slučaju smanjenja kvalifikovanog učešća ispod nivoa za</p>
--	--

	<p>koji je dobijeno odobrenje Centralne banke, ali i daje u dijelu kvalifikovanog učešća koji prelazi procenat iz st. 2 i 3 ovog člana, na snazi ostaje odobrenje u visini preostalog kvalifikovanog učešća.“</p> <p>Član 49 Poslije člana 71 dodaje se pet novih članova koji glase:</p> <p>„Dokumentacija i informacije koji se prilažu uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća</p> <p>Član 71a</p> <p>(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji prilaže se:</p> <p>1) za pravna lica - dokumentacija i informacije koje obuhvataju naročito: potvrdu o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra, finansijske izvještaje za posljednje tri godine sa mišljenjem revizora, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti, ulijetujući i podatke o licima koja po osnovu svojine ili na drugi</p>
--	--

	<p>način, imaju značajan uticaj na poslovanje povezanih lica;</p> <p>2) za fizička lica - dokumentaciju i informacije koje obuhvataju naročito: ime i adresu prebivališta, odnosno boravišta i druge identifikacione podatke, odgovarajuće dokaze o izvorima novčanih sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća, pregled sa njima povezanih lica i opis povezanosti.</p> <p>(2) Centralna banka može, u toku postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, zahtijevati od podnosioca zahtjeva i platne institucije da dostave i dodatnu dokumentaciju i informacije koje Centralna banka ocjeni potrebnim za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje tog odobrenja, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća</p>

	<p>Član 71b</p> <p>(1) Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, Centralna banka cijeni da li su ispunjeni uslovi podobnosti potencijalnog sticaoca i uticaj namjeravanog sticanja na stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom na osnovu sljedećih kriterijuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ugleda potencijalnog sticaoca, pri čemu se uzima u obzir i ugled svih kvalifikovanih imalača njegovih udjela i njihov uticaj na potencijalnog sticaoca; 2) ugleda, odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva lica koja će, nakon sticanja kvalifikovanog učešća, voditi poslove platne institucije; 3) finansijskog stanja potencijalnog sticaoca, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja platna institucija u kojoj se stiče kvalifikovano učešće; 4) mogućnostima platne institucije da, nakon sticanja kvalifikovanog učešća, nastavi da se pridržava odredbi ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog
--	---

	<p>zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje platnih institucija;</p> <p>5) postojanju opravdanih razloga za sumnu da se u vezi sa predmetnim sticanjem sprovodi ili pokušava sprovesti pranje novca ili finansiranje terorizma ili da predmetno sticanje može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.</p> <p>(2) Centralna banka će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća ako podnosič zahtjeva ne dostavi Centralnoj banci dokumentaciju i informacije iz člana 71a ovog zakona ili ako ocijeni da nisu ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana.</p>
--	---

Sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke

Član 71c

- (1) Ako lice bez odobrenja Centralne banke, stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji, Centralna banka će rješenjem naložiti tom licu prodaju akcija ili udjela stečenih bez odobrenja, sa obavezom dostavljanja dokaza o izvršenoj prodaji i podacima

	<p>o kupcu.</p> <p>(2) Centralna banka će rješenjem iz stava 1 ovog člana odrediti rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od devet mjeseci.</p> <p>(3) Obavješnje o donijetom rješenju iz stava 1 ovog člana Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici.</p>
	<p>Pravne posljedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća</p> <p>Član 71d</p> <p>(1) Lice koje stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji bez odobrenja Centralne banke ne smije ostvarivati glasačka prava iznad nivoa glasačkih prava koje je imalo prije sticanja, odnosno povećanja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji, niti ostvarivati pravo na isplatu dijela dobiti po osnovu tako stičenih akcija ili udjela, do dobijanja odgovarajućeg odobrenja Centralne banke.</p> <p>(2) Ukoliko nezakoniti sticalac kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ne otudi akcije ili udjele u roku određenom rješenjem Centralne banke iz člana 71c stav 2 ovog zakona, nezakonito stičene akcije postaju akcije bez prava glasa, do</p>

	<p>njihovog otuđenja.</p> <p>(3) U slučaju otuđenja akcija iz stava 2 ovog člana, novi zakoniti sticalac tih akcija ili udjela stiče sva prava po osnovu tih akcija ili udjela.</p>
<p>Oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća</p> <p>Član 71e</p> <p>(1) Centralna banka će oduzeti odobrenje za sticanje kvalifikovanog učešća ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je odobrenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka lica koje je steklo kvalifikovano učešće; 2) više nijesu ispunjeni uslovi podobnosti sticaoca kvalifikovanog učešća i finansijske sigurnosti predloženog sticanja iz člana 71b stav 1 ovog zakona, ili 3) lice koje je steklo kvalifikovano učešće koristi svoj uticaj na način koji je suprotan stabilnom i sigurnom upravljanju platnom institucijom ili ne postupa savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika. 	

(2) Na lice kojem je, u skladu sa stavom 1 ovog člana, oduzeto odobrenje za sticanje kvalifikovanog učesča primjenjuju se odredbe člana 71d stav 2 ovog zakona.“.	<p>Član 81</p> <p>Poslije člana 176 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Informacije koje se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja</p> <p>Član 176a</p> <p>Uz zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom, podnosioci zahtjeva dužni su da Centralnoj banci dostave informacije u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora kojima se određuju informacije koje se dostavljaju radi dobijanja tih odobrenja.“</p>
Član 7	<p>Osnivački kapital</p> <p>Države članice zahtijevaju od institucija za platni promet da u trenutku izdavanja odobrenja imaju osnivački kapital koji se sastoji od jedne ili više stavki iz člana 26 stav 1 tač. a do e Regulative (EU) br. 575/2013 kako slijedi:</p> <p>Član 70</p> <p>(1) Osnivački kapital platne institucije koja pruža platne usluge iz člana 2 tačka 6 ovog zakona ne može biti potpuno usklađeno</p>

<p>(a) ako institucija za platni promet pruža samo platnu uslugu iz tačke 6 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 20 000 eura;</p> <p>(b) ako institucija za platni promet pruža platnu uslugu iz tačke 7 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 50 000 eura;</p> <p>(c) ako institucija za platni promet pruža neku od platnih usluga iz tač. 1 do 5 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 125 000 eura.</p>	<p>manji od 20.000 eura.</p> <p>(2) Osnivački kapital platne institucije koja pruža platne usluge iz člana 2 tačka 7 ovog zakona ne može biti manji od 50.000 eura.</p> <p>(3) Osnivački kapital platne institucije koja pruža jednu ili više platnih usluga iz člana 2 tač. 1 do 5 ovog zakona ne može biti manji od 125.000 eura.</p> <p>(4) Podnositelac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga za koje su propisani različiti minimalni iznosi osnivačkog kapitala u skladu sa st. 1 do 3 ovog člana dužan je da obezbijedi minimalni osnivački kapital samo za platnu uslugu, odnosno platne usluge za koje je propisan najviši iznos tog kapitala.</p> <p>(5) Minimalni osnivački kapital platne institucije mora biti uplaćen u novcu.</p> <p>(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, hibridna platna institucija mora imati namjenski izdvojena novčana sredstva najmanje u visini minimalnog iznosa osnivačkog kapitala.</p>	
	<p>Član 55</p> <p>Član 78 mijenja se i glasi:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

		“Regulatorni kapital platne institucije
<p>Metoda B</p> <p>Regulatorni kapital institucije za platni promet jednak je najmanje iznosu zbira sljedećih elemenata povećanja s faktorom povećanja k koji je definisan u stavu 2, pri čemu obim plaćanja (OP) predstavlja jednu dvanaestinu ukupnog iznosa platnih transakcija koje je institucija za platni promet izvršila tokom prethodne godine:</p> <p>(a) 4,0 % od dijela OP do 5 miliona eura, i (b) 2,5 % od dijela OP iznad 5 miliona eura do 10 miliona eura, i (c) 1 % od dijela OP iznad 10 miliona eura do 100 miliona eura, i (d) 0,5 % od dijela OP iznad 100 miliona eura do 250 miliona eura, i (e) 0,25 % od dijela OP iznad 250 miliona eura.</p> <p>Metoda C</p> <p>Regulatorni kapital institucije za platni promet iznosi barem jednako kao relevantni indikator</p>	<p>Član 78</p> <p>(1) Platna institucija dužna je da, radi sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno ispunjavanja obaveza prema svojim povjeriocima, održava visinu regulatornog kapitala, koja ni u jednom trenutku ne smije biti manja od iznosa osnivačkog kapitala ili od iznosa regulatornog kapitala utvrđenog u skladu sa ovim zakonom, u zavisnosti koji je iznos veći.</p> <p>(2) Regulatorni kapital, iz stava 1 ovog člana, je zbir osnovnog i dopunskog kapitala u okviru kojeg je najmanje 75% osnovnog kapitala u obliku redovnog osnovnog kapitala, a dopunski kapital jednak ili manji od jedne trećine osnovnog kapitala.</p> <p>(3) Iznos regulatornog kapitala platne institucije izračunava se primjenom jednog od sljedećih metoda:</p> <p>1) metoda fiksnih troškova;</p> <p>2) metoda raspona platnih transakcija;</p> <p>3) metoda operativnog prihoda.</p> <p>(4) Iznos regulatornog kapitala hibridne</p>	

<p>definisan u tački a pomožen s multiplikacionim faktorom definisanim u tački b i faktorom povećanja k definisanim u stavu 2.</p> <p>(a) Relevantni indikator zbir je sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. kamatnih prihoda; ii. kamatnih rashoda; iii. prihoda od provizija i naknada; i iv. ostalih operativnih prihoda. <p>Svi elementi uključuju se u zbir, bilo s pozitivnim ili negativnim predznakom. Prihod od vanrednih ili neredovnih stavki ne uključuje se u izračunavanje relevantnog indikatora. Relevantni indikator može se umanjiti za rashode za eksternalizovane usluge koje pružaju treće strane ako troškove snosi preduzeće čija se supervizija obavlja u skladu s ovom direktivom. Relevantni indikator izračunava se na osnovu dvanaestomjesečnog opažanja na kraju prethodne finansijske godine. Relevantni indikator izračunava se za proteklu finansijsku godinu. Međutim, regulatorni kapital koji se izračunava u skladu s metodom C ne smije pasti ispod nivoa od 80 % prosječa relevantnog indikatora tokom prethodne tri finansijske godine. Kada niješ dostupni revidirani podaci, mogu se koristiti nerevidirani podaci.</p> <p>(b) Multiplikacioni faktor iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 10 % od dijela relevantnog indikatora do 	

2,5 miliona eura; ii. 8 % od dijela relevantnog indikatora od 2,5 miliona eura do 5 miliona eura; iii. 6 % od dijela relevantnog indikatora od 5 miliona eura do 25 miliona eura; iv. 3 % od dijela relevantnog indikatora od 25 miliona eura do 50 miliona eura; v. 1,5 % dijela iznad 50 miliona eura.		
2. Faktor povećanja k koji se koristi u metodama B i C iznosi: (a) 0,5 ako institucija za platni promet pruža samo platnu uslugu navedenu u tački 6 Aneksa I; (b) 1 ako institucija za platni promet pruža bilo koju platnu uslugu navedenu u bilo kojoj od tač. 1 do 5 Aneksa I. 3. Nadležni organi mogu na osnovu procjene procesa upravljanja rizikom, baze podataka o gubicima na osnovu rizika i mehanizama unutrašnje kontrole institucije za platni promet zahtijevati da iznos regulatornog kapitala institucije za platni promet bude do 20 % viši od iznosa koji bi bio dobijen primjenom metode odabранe u skladu sa	Metod obračuna regulatornog kapitala propisan je podzakonskim aktom usvajanjem metode B	

stavom 1 ili dozvoliti da iznos regulatornog kapitala institucije za platni promet bude do 20 % niži od iznosa koji bi bio dobitijen primjenom metode odabrane u skladu sa stavom 1.	<p>Član 56</p> <p>U članu 79 poslijе stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>“(9) Odredbe st. 1 do 8 ovog člana ne primjenjuju se na pružače platnih usluga koji pružaju samo platne usluge iz člana 2 tač. 7 i 8 ovog zakona.”</p> <p>Član 10</p> <p>Zahtjevi povezani sa zaštitom novčanih sredstava</p> <p>1. Družave članice ili nadležni organi zahtijevaju da institucija za platni promet koja obavlja platne usluge kako su navedene u tač. 1 do 6 Aneksa 1 zaštiti sva novčana sredstva koja je radi izvršenja platnih transakcija primila od korisnika platnih usluga ili putem drugog pružaoca platnih usluga, na bilo koji od sljedećih načina:</p> <p>(a) novčana sredstva ni u kojem se trenutku ne</p> <p>Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga</p> <p>Član 79</p> <p>(1) Platna institucija dužna je da zaštiti novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga ili preko drugog pružaoca platnih usluga za izvršavanje platnih transakcija.</p> <p>Potpuno usklađeno</p>
--	--

<p>smiju pomiješati s novčanim sredstvima drugog fizičkog ili pravnog lica koje nije korisnik platnih usluga u čije se ime novčana sredstva drže, a ako ih institucija za platni promet još drži i još ih nije dostavila primaocu plaćanja ili prenijela drugom pružaocu platnih usluga do kraja radnog dana koji slijedi nakon radnog dana kada su novčana sredstva primjena, potrebno ih je položiti na zasebni račun kod kreditne institucije ili uložiti u sigurna, likvidna sredstva niskog rizika koja su odredili nadležni organi matične države članice; ta sredstva u skladu s domaćim pravom u interesu korisnika platnih usluga izuzeta od potraživanja drugih povjerilaca institucije za platni promet, naročito u slučaju nesolventnosti;</p>	<p>(2) Platna institucija dužna je da novčana sredstva svih korisnika platnih usluga u čije ime ta sredstva drži, vodi odvojeno od svojih novčanih sredstava i novčanih sredstava drugih fizičkih ili pravnih lica koja primi po drugom osnovu.</p> <p>(3) Platna institucija dužna je da sredstva korisnika platnih usluga koja nisu prenesena primaocu plaćanja ni drugom pružaocu platnih usluga do kraja narednog radnog dana od dana prijema tih sredstava zaštiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deponovanjem na račun kod banke sa sjedištem u Crnoj Gori ili u inostranstvu; 2) ulaganjem u likvidne i niskorizične oblike imovine. <p>(4) Novčana sredstva korisnika platnih usluga iz stava 3 ovog člana nisu svojina platne institucije, ne ulaze u njenu imovinu, niti u likvidacionu ili stečajnu masu i ne mogu biti predmet izvršenja ili prinudne naplate koja se sprovodi nad platnom institucijom.</p> <p>(5) Platna institucija dužna je da novčana sredstva korisnika platnih usluga pokrije polisom osiguranja društva za osiguranje ili obezbijedi bankarskom garancijom, uz uslov da to društvo za</p>
<p>(b) novčana sredstva moraju biti pokrivena polisom osiguranja ili nekom drugom uporedivom garancijom koju su izdali osiguravajuće društvo ili kreditna institucija koji ne pripadaju istoj grupi kao i institucija za platni promet, u iznosu jednako iznosu koji bi bio izdvojen kada ne bi bio pokriven polisom osiguranja ili drugom uporedivom garancijom naplativom u slučaju da institucija za platni promet nije u mogućnosti da ispunи svoje</p>	

<p>finansijske obaveze.</p> <p>2. Ako je institucija za platni promet obavezna da zaštiti novčana sredstva prema stavu 1 i dio tih novčanih sredstava upotrebljava se za buduće platne transakcije dok se preostali dio upotrebljava za usluge koje nijesu platne usluge, zahtjevi iz stava 1 primjenjuju se i na novčana sredstva koja se upotrebljavaju za buduće platne transakcije. Ako je taj dio promjenljiv ili nije unaprijed poznat, države članice dozvoljavaju institucijama za platni promet da primjenjuju ovaj stav na osnovu reprezentativnog učešća za koji se pretpostavlja da se upotrebljava za platne usluge i pod uslovom da nadležni organi smatraju da se adekvatno može procijeniti na osnovu istorijskih podataka.</p>	<p>osiguranje ili banka ne pripadaju istoj grupi kao i platna institucija, s tim da ugovorená polisa osiguranja ili bankarska garancija mora biti naplativa ako platna institucija nije sposobna da ispunjava finansijske obaveze koje proizlaze iz pružanja platnih usluga.</p> <p>(6) Hibridna platna institucija koja obavlja i djelatnosti iz člana 68 tačka 3 ovog zakona i, pri tome, od korisnika platnih usluga prima novčana sredstva jednim dijelom namijenjena za izvršavanje budućih platnih transakcija, a drugim dijelom za druge djelatnosti koje nijesu platne usluge dužna je da zaštititi dio sredstava namijenjen za izvršavanje budućih platnih transakcija na način iz st. 3 ili 5 ovog člana.</p> <p>(7) Ukoliko dio novčanih sredstava iz stava 6 ovog člana koji je namijenjen za izvršavanje budućih platnih transakcija nije unaprijed određen ili je promjenljiv, ta novčana sredstva platna institucija određuje na osnovu reprezentativnog dijela za koji se pretpostavlja da će se koristiti za pružanje platnih usluga, pod uslovom da se taj reprezentativni dio može realno procijeniti na osnovu podataka</p>
--	---

<p>o ranje izvršenim platnim transakcijama.</p> <p>(8) Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga iz stava 3 tačka 2 ovog člana bliže se uređuje propisom Centralne banke.</p> <p>(9) Odredbe st. 1 do 8 ovog člana ne primjenjuju se na pružaocu platnih usluga koji pružaju samo platne usluge iz člana 2 tač. 7 i 8 ovog zakona.</p>		
<p>Član 51</p> <p>U članu 73 stav 2 poslije riječi: „člana 2“ dodaju se riječi: „tač. 1 do 7“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 11</p> <p>Izдавanje odobrenja</p> <p>1. Države članice zahtijevaju od društava koja nisu društva iz člana 1 stav 1 tač. a, b, c, e i f i nisu fizička ili pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33, i koja namjeravaju da pružaju platne usluge, da prije početka pružanja platnih usluga pribave odobrenje kao institucije za platni promet. Odobrenje se izdaje samo pravnim licima osnovanim u državi članici.</p>	<p>Član 51</p> <p>U članu 73 stav 2 poslije riječi: „člana 2“ dodaju se riječi: „tač. 1 do 7“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 11</p> <p>Izдавanje odobrenja za pružanje platnih usluga</p> <p>Član 73</p> <p>(1) Centralna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga na osnovu uredno podnijetog zahtjeva i</p>	<p>Potpuno uskladeno</p>

<p>2. Nadležni organi izdaju odobrenje ako podaci i dokazi koji se prilaže zahtjevu ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u članu 5 i ako nadležni organi koji su pregledali zahtjev daju pozitivnu ocjenu. Prije izdavanja odobrenja nadležni organi mogu se, ako je to potrebno, savjetovati s nacionalnom centralnom bankom ili drugim relevantnim organima javne vlasti.</p> <p>3. Institucija za platni promet koja u skladu s domaćim pravom matične države članice mora imati sjedište, ima mjesto uprave u istoj državi članici u kojoj ima i sjedište i tamo obavlja barem dio svojih poslova pružanja platnih usluga.</p> <p>4. Nadležni organi izdaju odobrenje samo ako, imajući u vidu potrebu za obezbjeđivanjem dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet, institucija za platni promet ima pouzdane sisteme upravljanja aktivnostima pružanja platnih usluga koji uključuju jasnu organizacionu strukturu s dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti, efikasne postupke utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o rizicima kojima je institucija za platni promet izložena ili može biti izložena i odgovarajuće mehanizme unutrašnje kontrole uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke; ti modaliteti, postupci i mehanizmi moraju biti siveobuhvatni i razmjerni vrsti, opseg i složenosti platnih usluga koje pruža institucija za platni promet.</p>	<p>dokumentacije iz člana 72 ovog zakona, uzimajući u obzir potrebu za obezbjeđenjem stabilnog i sigurnog upravljanja platnom institucijom, ako ocjeni naročito da platna institucija ima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uspostavljen djelotvoran i pouzdan sistem upravljanja koji uključuje upravljačku organizaciju sa jasno definisanim, preglednim i dosljednim linijama ovlašćenja i odgovornosti; 2) efikasan postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o svim rizicima kojima je platna institucija izložena ili bi mogla biti izložena, i 3) odgovarajuće mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke, koji moraju biti siveobuhvatni i odgovarajući prirodi, obimu i složenosti platnih usluga koje platna institucija pruža. <p>(2) Ukoliko pravno lice koje obavlja druge djelatnosti podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 2 tač. 1 do 7 ovog zakona, Centralna banka može od podnosioca zahtjeva zahtjevati da za pružanje platnih usluga osnuje</p>	

5. Ako institucija za platni promet obavlja bilo koje od platnih usluga kako su navedene u tač. 1 do 7 Aneksa I i istovremeno obavlja druge poslovne aktivnosti, nadležni organi mogu zahtijevati osnivanje zasebnog subjekta za poslove pružanja platnih usluga, ako aktivnosti institucije za platni promet koje nijesu aktivnosti pružanja platnih usluga narušavaju ili mogu narušiti finansijsku stabilnost institucije za platni promet ili sposobnost nadležnih organa da prate da li institucija za platni promet ispunjava sve obaveze utvrđene ovom direktivom.	<p>posebno pravno lice, ako ocjeni da djelatnosti koje nijesu platne usluge mogu ugroziti finansijsku stabilnost platne institucije ili otežati vršenje kontrole platne institucije u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(3) Centralna banka može, prije izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, saradivati sa drugim centralnim bankama ili drugim nadležnim organima, radi sveobuhvatne ocjene podnesenog zahtjeva.</p> <p>(4) Rješenje o izdavanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p>	<p>Član 79</p> <p>Član 175 mijenja se i glasi:</p> <p>"Pružaoci platnih usluga</p> <p>Član 175</p> <p>(1) Platne usluge u Crnoj Gori, pored pružalaca platnih usluga iz člana 4 ovog zakona, mogu pružati i:</p> <p>1) kreditna institucija sa sjedištem u državi članici koja ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog</p>

	<p>tijela matične države članice za pružanje platnih usluga, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;</p> <p>2) platna institucija sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;</p> <p>3) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u državi članici, uključujući njegove ogranke osnovane u Crnoj Gori;</p> <p>4) institucija za elektronski novac sa sjedištem u državi članici, uključujući njene ogranke osnovane u Crnoj Gori;</p> <p>5) Evropska centralna banka i nacionalna centralna banka države članice kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.</p> <p>(2) Platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori dužna je da dio svojih poslova u pružanju platnih usluga obavlja u Crnoj Gori.”</p>	
	<p>Član 53</p> <p>U članu 75 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”(2) Odredba stava 1 ovog člana shodno se primjenjuje i na odbijanje zahtjeva iz člana 74 ovog zakona.”.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>6. Nadležni organi odbijaju zahtjev za izdavanje odobrenja ako se nijesu uverili u prikladnost akcionara ili članova koji imaju kvalifikovana učešća, imajući u vidu potrebu za obezbjeđivanjem dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet.</p> <p>7. Ako između institucije za platni promet i drugih fizičkih ili pravnih lica postoji bliska povezanost definisana članom 4 stav 1 tačka 38 Regulative (EU) br. 575/2013, nadležni organi izdaju odobrenje samo ako ta povezanost ne sprečava efikasno obavljanje njihovih supervizorskih funkcija.</p> <p>8. Nadležni organi izdaju odobrenje samo ako zakoni i drugi propisi treće zemlje kojima se uređuje poslovanje jednog ili više fizičkih ili pravnih lica s kojima je institucija za platni promet blisko povezana ili poteškoće pri sprovođenju tih zakona i propisa ne sprečavaju efikasno obavljanje njihovih supervizorskih funkcija.</p> <p style="text-align: right;">Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga</p> <p style="text-align: right;">Član 75</p> <p>(1) Centralna banka odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ocijeni da nije ispunjen neki od uslova iz člana 73 ovog zakona; 2) ocijeni da lica koja namjeravaju da posjeduju kvalifikovano učešće u platnoj instituciji nijesu za to podobna; 3) bi kontrola nad poslovanjem platne institucije u skladu sa ovim zakonom mogla biti otežana ili onemogućena zbog povezanosti platne institucije sa drugim pravnim ili fizičkim licima; 4) ocijeni da podnositelj zahtjeva treba da osnuje posebno pravno lice za pružanje platnih usluga. <p>(2) Odredbe stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju i na odbijanje zahtjeva iz člana 74 ovog zakona.</p>

<p>9. Odobrenje je važeće u svim državama članicama i odnosnoj instituciji za platni promet omogućava pružanje platnih usluga koje su obuhvaćene odobrenjem širom Unije, u skladu sa slobodom pružanja usluga ili slobodom osnivanja preduzeća.</p>	<p>Član 82</p> <p>Čl. 177 i 178 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice</p> <p>Član 177</p> <p>(1) Platna institucija koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga izdato u Crnoj Gori i koja, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, namjerava da neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta na teritoriji države članice pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje dužna je da o toj namjeri, prethodno u pisanoj formi, obavijesti Centralnu banku.</p> <p>(2) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navodi se naročito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) država članica na čijoj teritoriji se namjerava pružanje platnih usluga; 2) način pružanja platnih usluga - neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta; 3) vrste platnih usluga koje se namjeravaju pružati na teritoriji države članice. <p>(3) Ako platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka,</p>
---	--

	<p>osim informacija iz stava 2 ovog člana, Centralnoj banci dostavlja i informacije i dokumentaciju u skladu sa članom 88 ovog zakona, a ukoliko namjerava da pruža platne usluge preko agenta, dostavlja i dokumentaciju u skladu sa članom 77 ovog zakona.</p> <p>(4) Centralna banka je dužna da nadležni organ države članice domaćina obavijesti o nazivu i sjedištu platne institucije koja namjerava da na teritoriji te države članice pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, o namjeri da taj ogrank ili agenta upiše u registar platnih institucija u Crnoj Gori, kao i da dostavi obavještenje i informacije iz st. 1 do 3 ovog člana, u roku od mjesec dana od dana njihovog prijema, a prije upisa ogranka ili agenta u registar platnih institucija.</p> <p>(5) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži i podatke o namjeravanoj eksternalizaciji određenih operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije u državi članici domaćinu.</p> <p>(6) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži i podatke utvrđene propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije o saradnji i razmjeni</p>
--	--

	<p>informacija između nadležnih organa koje se odnose na pravo osnivanja i slobodu pružanja usluga platnih institucija, kojima se propisuju podaci koji se razmjenjuju između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u slučaju namjere pružanja platnih usluga na području druge države članice preko ogranka, agenta ili neposredno, odnosno u slučaju namjeravane eksternalizacije operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije.</p> <p>(7) Platna institucija može da počne sa pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu nakon što nadležni organ u toj državi primi obavještenje i informacije iz st. 1 do 6 ovog člana i nakon njihovog upisa u registar platnih institucija u Crnoj Gori.</p> <p>(8) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o datumu započinjanja pružanja platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu.</p> <p>(9) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o svakoj promjeni podataka dostavljenih u obavještenju iz stava 1 ovog člana, uključujući podatke o svakom novom</p>
--	---

	<p>ogranaku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije.</p> <p>(10) Ukoliko Centralna banka dobije obavještenje od nadležnog organa države članice domaćina da postoje osnovane sumnje da će platna institucija kojoj je odobrenje izdato u Crnoj Gori koristiti ili koristi ogrankak, odnosno agenta za pranje novca ili finansiranje terorizma ili da osnivanje ogrankaka ili angažovanje agenta može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma, može odbiti upis u registar ogrankak ili agenta, odnosno može izbrisati iz registra ogrankak ili agenta, ukoliko su već upisani.</p> <p>(11) Centralna banka sarađuje sa nadležnim organom države članice domaćina u postupku kontrole platne institucije iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(12) Centralna banka sa nadležnim organom države članice domaćina razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovodenje kontrole poslovanja platne institucije ili njenog ogrankaka, odnosno agenta na teritoriji te države članice, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.</p>
--	---

	<p>(13) Kada platna institucija osnovana u Crnoj Gori posluje na teritoriji druge države članice, Centralna banka može:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obaviti neposrednu nadzoru poslovanjem ogranka ili agenta te platne institucije u državi članici domaćinu, nakon što prethodno o tome obavijesti nadležni organ države članice domaćina, ili 2) zatražiti od nadležnog organa države članice domaćina da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem ogranka ili agenta platne institucije osnovane u Crnoj Gori.
	<p>Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice</p> <p>Član 178</p> <p>(1) Platna institucija iz države članice je pravno lice sa sjedištem u državi članici koje ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa matične države članice za pružanje platnih usluga kao platna institucija.</p>

	<p>(2) Platna institucija iz države članice može, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, u Crnoj Gori pružati platne usluge za koje ima dozvolu, odnosno odobrenje izdato u matičnoj državi članici, neposredno ili preko ogranka ili agenta.</p> <p>(3) Platna institucija iz države članice može početi sa pružanjem platnih usluga u Crnoj Gori nakon što Centralna banka primi obaveštenje nadležnog organa te države o namjeri platne institucije da pruža platne usluge u Crnoj Gori, a ako ta platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka ili agenta, nakon upisa tog ogranka ili agenta u registar platnih institucija koji vodi nadležni organ matične države članice.</p> <p>(4) Uz obaveštenje iz stava 3 ovog člana, dostavljaju se i informacije iz člana 177 st. 2 do 6 ovog zakona.</p> <p>(5) Agent platne institucije iz države članice u Crnoj Gori može biti samo pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori.</p> <p>(6) Centralna banka u postupku kontrole platne institucije iz države članice koja posluje u Crnoj Gori neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta sarađuje sa nadležnim organom</p>
--	---

	<p>matične države članice.</p> <p>(7) Centralna banka sa nadležnim organima matične države članice razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za provođenje kontrole nad platnom institucijom, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.</p> <p>(8) Kada platna institucija osnovana u drugoj državi članici posluje na teritoriji Crne Gore, nadležni organ matične države članice može:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obaviti neposrednu kontrolu nad poslovanjem njenih ogranaka ili agenata u Crnoj Gori, nakon što prethodno o tome obavijesti Centralnu banku, ili 2) zatražiti od Centralne banke da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem njenih ogranaka ili agenata u Crnoj Gori. <p>(9) Centralna banka obavljaštava nadležni organ matične države članice o osnovama sumnje da je pružanje</p>
--	--

platnih usluga platne institucije iz te države članice u Crnoj Gori u vezi sa izvršenjem ili pokušajem pranja novca ili finansiranja terorizma ili bi pružanje ovih usluga moglo da uveća rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.”	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	Rokovi Član 169
Član 12 Obavještavanje o odluci U roku od tri mjeseca od prijema zahtjeva, ili, ako je zahtjev nepotpun, od prijema svih podataka potrebnih za donošenje odluke, nadležni organ obavještavaju podnosioca zahtjeva o tome da li mu je odobrenje dato ili odbijeno. U slučaju da odbije odobrenje, nadležni organ dužan je da navede razloge.	(1) Centralna banka je dužna da po zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga, odobrenja za izdavanje elektronskog novca i dozvole za rad platnog sistema odluči u roku od 90 dana od dana predaje zahtjeva, odnosno u roku od 90 dana od dana predaje svih potrebnih podataka i dokumentacije u slučaju kada podnijeti zahtjev i priložena dokumentacija nijesu potpuni. (2) Po drugim zahtjevima podnijetim u skladu sa ovim zakonom Centralna banka je dužna da odluči u roku od 60 dana od dana predaje zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana od dana predaje svih	Potpuno uskladeno

	<p>potrebnih podataka i dokumentacije u slučaju kada podnijeti zahtjev i priložena dokumentacija nijesu potpuni.</p>	
	<p>Član 54</p> <p>U članu 76 stav 1 tačka 5 poslije riječi „odobrenje“ dodaju se riječi: „ili ne obavijesti Centralnu banku o značajnim promjenama u vezih tih uslova.“</p> <p>U stavu 2 tačka 2 poslije riječi „stabilnost“ dodaju se riječi: „ili povjerenje u obavljanje“.</p> <p>U tački 3 riječi: „sopstvena sredstva“ zamjenjuju se riječima: „regulatorni kapital“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Član 13 Oduzimanje odobrenja</p> <p>1. Nadležni organi mogu oduzeti odobrenje izdato instituciji za platni promet samo ako institucija:</p> <p>(a) ne iskoristi odobrenje u roku od 12 mjeseci od izdavanja odobrenja, izričito se odrekne odobrenja ili prestane da posluje na period duži od šest mjeseci, pod uslovom da ta država članica nije propisala prestanak važenja odobrenja u tim</p> <p>Oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga</p> <p>Član 76</p> <p>(1) Centralna banka oduzima odobrenje za pružanje platnih usluga, ako platna</p>

<p>slučajevima;</p> <p>(b) dobila je odobrenje na osnovu neistinite dokumentacije ili na drugi nepropisan način;</p> <p>(c) više ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobila odobrenje ili ne obavijesti nadležni organ o značajnim promjenama u tom pogledu;</p> <p>(d) nastavak njezinih aktivnosti pružanja platnih usluga predstavlja bi prijetnju za stabilnost ili povjerenje u platni sistem; ili</p> <p>(e) riječ je o jednom od ostalih slučajeva za koje domaće pravo propisuje oduzimanje odobrenja.</p> <p>2. Nadležni organ navodi razloge za oduzimanje odobrenja i o tome obavještava lica na koje se ono odnosi.</p> <p>3. Nadležni organ javno objavljuje oduzimanje odobrenja, uključujući u registrima iz čl. 14 i 15.</p>	<p>institucija:</p> <p>1) ne počne sa pružanjem platnih usluga u skladu sa izdatim odobrenjem u roku od godinu dana od dana njegovog izдавanja;</p> <p>2) dostavi obavještenje Centralnoj banci, u pisanoj formi, da više neće pružati platne usluge za koje je izdato odobrenje;</p> <p>3) duže od šest mjeseci ne pruža platne usluge;</p> <p>4) dobije odobrenje na osnovu neistinite ili netačne dokumentacije, odnosno podataka koji su bitni za poslovanje platne institucije, ili</p> <p>5) više ne ispunjava uslove na osnovu kojih je izdato odobrenje ili ne obavijesti Centralnu banku o značajnim promjenama u vezi tih poslova.</p> <p>(2) Centralna banka može oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga ako:</p> <p>1) nastupi neki od razloga iz člana 75 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona;</p> <p>2) ocijeni da bi platna institucija daljim pružanjem platnih usluga ugrozila stabilnost ili povjerenje u obavljanje platnog prometa;</p> <p>3) utvrdi da platna institucija ne</p>
---	---

	<p>održava regulatorni kapital u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>4) platna institucija onemogućava obavljanje kontrole njenog poslovanja, ili</p> <p>5) platna institucija ne sprovodi mjere koje je naložila Centralna banka.</p> <p>(3) Rješenje o oduzimanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(4) Centralna banka dužna je da rješenje o oduzimanju odobrenja platnoj instituciji za pružanje platnih usluga dostavi CRPS i objavi u najmanje dva dnevna štampana medija koja se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.</p>	
	<p>Član 60</p> <p>U članu 89 poslijе stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>"(2) U registar platnih institucija odvojeno se upisuju i pružaoci usluge informacija o računu iz člana 107a ovog zakona i pružaoci usluga iz člana 3a ovog zakona."</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>"(3) Registrat platnih institucija obavezno sadrži popis platnih usluga koje je, u skladu sa izdatim odobrenjem i</p>	

<p>Član 14</p> <p>Registracija u maticnoj državi članici</p> <p>1. Države članice uspostavljaju javni registar u koji se upisuje sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) institucije za platni promet koje su dobile odobrenje i njihovi zastupnici; (b) fizička i pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33 i njihovi zastupnici; (c) institucije iz člana 2 stav 5 koje u skladu s domaćim pravom imaju pravo da prужaju platne usluge. <p>Podružnice institucija za platni promet upisuju se u registar maticne države članice ako te podružnice pružaju usluge u državi članici koja nije njihova maticna država članica.</p> <p>2. Javnim registrom utvrđuju se platne usluge za koje je institucija za platni promet dobila odobrenje ili za čije je obavljanje fizičko ili pravno lice registrovano. Institucije za platni promet s odobrenjem navode se u registru odvojeno od fizičkih i pravnih lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33. Registr mora biti na raspolaganju javnosti za pregleđ, dostupan putem rješenjem o upisu pružalaca usluge informacija o računu u taj registar, pojedini subjekat iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćen da pruža i registarski broj tog subjekta, kao i podatke o oduzimanju odobrenja platnim institucijama i brisanju pružalaca usluge informacija o računu iz tog registra.”.</p> <p>Dosadašnji st. 2. 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>rješenjem o upisu pružalaca usluge informacija o računu u taj registar, pojedini subjekat iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćen da pruža i registarski broj tog subjekta, kao i podatke o oduzimanju odobrenja platnim institucijama i brisanju pružalaca usluge informacija o računu iz tog registra.”.</p> <p>Dosadašnji st. 2. 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>	<p>Član 89</p> <p>Registar platnih institucija</p> <p>(1) Centralna banka vodi registar platnih institucija kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga i njihovih ogrankaka i agenata (u daljem tekstu: registar platnih institucija) i ažurira ga u skladu sa nastalim promjenama.</p> <p>(2) U registar platnih institucija odvojeno se upisuju i pružaoci usluge informacija o računu iz člana 107a ovog zakona i pružaoci usluga iz člana 3a ovog zakona.</p> <p>(3) Registar platnih institucija obavezeno sadrži popis platnih usluga koje je, u</p>

<p>interneta i ažurira se bez odlaganja.</p> <p>3. Nadležni organi unose u javni registar sve slučajeve oduzimanja odobrenja kao i ukidanja izuzeća na osnovu člana 32 ili 33.</p> <p>4. Nadležni organi obavještavaju Evropsku agenciju za bankarstvo o razlozima za oduzimanje bilo kojeg odobrenja i za ukidanje bilo kojeg izuzeća na osnovu člana 32 ili 33.</p>	<p>skladu sa izdanim odobrenjem i rješenjem o upisu pružalaca usluge informacija o računu u taj registar, pojedini subjekat iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćen da pruža i registarski broj tog subjekta, kao i podatke o oduzimanju odobrenja platnim institucijama i brisanju pružalaca usluge informacija o računu iz tog registra.</p> <p>(4) Registrat platnih institucija je javan i podaci iz registra objavljaju se na internet stranicu Centralne banke.</p> <p>(5) Način vođenja registra platnih institucija i podatke iz registra koji se objavljivaju propisuje Centralna banka.</p> <p>Član 83</p> <p>Poslije člana 178 dodaju se tri nova člana koji glase:</p> <p>"Registrat Evropskog bankarskog regulatora</p> <p>Član 178c</p> <p>(1) Centralna banka obavještava, bez odlaganja, Evropskog bankarskog regulatora o podacima koje vodi u registru platnih institucija u skladu sa članom 89 ovog zakona, kao i o razlozima za oduzimanje odobrenja platnoj instituciji i za brisanje</p>
---	---

	<p>pružaoca usluga informacija o računu iz tog registra.</p> <p>(2) Centralna banka je odgovorna za tačnost informacija iz stava 1 ovog člana i za njihovo ažuriranje.“</p>	
Član 15	Registar Evropske agencije za bankarstvo	Neprenosivo
	<p>1.Evropska agencija za bankarstvo uspostavlja elektronski centralni registar koji sadrži informacije kako su ih saopštili nadležni organi u skladu sa stavom 2, upravlja registrom i održava ga. Evropska agencija za bankarstvo je odgovorna za ispravno predstavljanje tih informacija.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo бесплатно обезбједује да је регистар на ријечној интернет страници јавно доступан, да се може једноставно приступити наведеним информацијама и да се могу лагано претраживати.</p> <p>2. Nadležni organi без одлагања обавијеštавају Evropsku agenciju за bankarstvo о информацијама које су унijeli у своје јавне регистре како је наведено у члану 14 на језику уobičajenom у области финансија.</p> <p>3. Nadležni органи одговорни су за таčност информација из става 2 и за njihovo ažuriranje.</p>	<p>Član 83</p> <p>Poslije člana 178 dodaju se tri nova člana koji glase:</p> <p>“Registar Evropskog bankarskog regulatora”</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Član 178c</p> <p>(1) Centralna banka обавијеštava, без одлагања, Европског bankarskog regulatora о подацима које води у</p>

	<p>registru platnih institucija u skladu sa članom 89 ovog zakona, kao i o razlozima za oduzimanje odobrenja platnoj instituciji i za brisanje pružaoca usluga informacija o računu iz tog registra.</p> <p>(2) Centralna banka je odgovorna za tačnost informacija iz stava 1 ovog člana i za njihovo ažuriranje.“</p>	
4. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju tehnički zahtjevi za izradu i održavanje elektronskog centralnog registra i upravljanje njime i za pristup informacijama koje su u njemu sadržane. Tehničkim zahtjevima obezbjeđuje se da samo nadležni organ i Evropska agencija za bankarstvo mogu izvršiti izmjenu informacija.	<p>Evropska agencija za bankarstvo te nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 13. januara 2018. godine.</p> <p>Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p>	Neprenosivo
	<p>5 .Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrt tehničkih standarda za sprovođenje o detaljima i strukturi informacija koje je potrebno saopštiti na osnovu stava 1, između ostalog u vezi sa zajedničkim formatom i načinom na koji se informacije dostavljaju.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo te nacrt tehničkih</p>	

<p>standarda za sprovodenje podnosi Komisiji do 13. jula 2017. godine.</p> <p>Komisiji se dodjeljuje ovlašćenje za donošenje tehničkih standarda za sprovodenje iz podstava 1 u skladu s članom 15 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p>	<p>Član 66</p> <p>U članu 103 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:</p> <p>“5) promjeni finansijskog stanja platne institucije kojom iznos regulatornog kapitala padne ispod minimalnog iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona;”.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Izvještavanje Centralne banke</p> <p>Član 16</p> <p>Zadržavanje odobrenja</p> <p>Institucija za platni promet bez nepotrebnog odlaganja obavijestava nadležne organe svoje matične države članice o svim promjenama koje utiču na tačnost informacija i dokaza dostavljenih u skladu s članom 5.</p>	<p>Član 103</p> <p>(1) Platna institucija je dužna da, bez odlaganja, izvještava Centralnu banku o:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) podnešenoj prijavi promjene podataka u CRPS i o izvršenom upisu promjene podataka u CRPS; 2) planiranoj promjeni člana organa upravljanja, izvršnog direktora,
---	---	---	---

	<p>odnosno lica koja su odgovorna za obavljanje aktivnosti platnih usluga;</p> <p>3) izvršenoj promjeni kvalifikovanog učešća u kapitalu za koju je odbor direktora, odnosno izvršni direktor znao ili morao znati;</p> <p>4) planiranoj promjeni u kapitalu platne institucije od 10% ili više;</p> <p>5) promjeni finansijskog stanja platne institucije kojom iznos regulatornog kapitala padne ispod minimalnog iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona;</p> <p>6) prestanku pružanja pojedinih platnih usluga;</p> <p>7) namjeri prestanka pružanja svih platnih usluga, kao i o nastupanju okolnosti za oduzimanje odobrenja iz člana 76 ovog zakona;</p> <p>8) promjenama činjenica na osnovu kojih je Centralna banka upisala njenog agenta u registar platnih institucija;</p> <p>9) prestanku pružanja platnih usluga preko agenta;</p> <p>10) preduzetim aktivnostima radi zaštite novčanih sredstava</p>
--	--

<p>Član 17</p> <p>Računovodstvo i zakonska revizija</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktive 86/635/EEZ i 2013/34/EU i Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 1606/2002 primjenjuju se mutatis mutandis na institucije za platni promet. Reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja institucija za platni promet obavljaju ovlašćeni revisori ili revizorska društva u smislu Direktive 2006/43/EZ, osim ako su izuzeti na osnovu Direktive 2013/34/EU i, zavisno od slučaja, na osnovu Direktive 86/635/EEZ. Za potrebe supervizije, države članice zahtijevaju da institucije za platni promet dostavljaju odvojene računovodstvene podatke za platne usluge i aktivnosti iz člana 18 stav 1 koje se uključuju u revisorski izvještaj. Izvještaj sastavlja, zavisno od slučaja, ovlašćeni revisor ili revizorsko društvo. Obaveze iz člana 63 Direktive 2013/36/EU primjenjuju se mutatis mutandis na ovlašćene 	<p>korisnika platnih usluga u skladu sa članom 79 ovog zakona;</p> <p>11) drugim promjenama kojima se mijenjaju činjenice na osnovu kojih je Centralna banka izdala odobrenje za pružanje platnih usluga.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Poslovne knjige i finansijski izvještaji</p> <p>Član 82</p> <p>(1) Platna institucija je dužna da vodi poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja i objavljuje godišnje finansijske izvještaje u skladu sa zakonom i prihvaćenim međunarodnim standardima.</p> <p>(2) Hibridna platna institucija dužna je da vodi odvojene poslovne knjige i sastavlja odvojene finansijske izvještaje za djelatnost pružanja platnih usluga.</p> <p>(3) Platna institucija iz st. 1 i 2 ovog člana dužna je da poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju čuva u skladu sa članom 55 ovog zakona.</p>	

<p>revizore ili revizorska društva institucija za platni promet u vezi s aktivnostima pružanja platnih usluga.</p>	<p>Obaveza obavljanja revizije</p> <p>Član 83</p> <p>(1) Platna institucija dužna je da obezbijedi reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja, u skladu sa zakonom.</p> <p>(2) Platna institucija dužna je da Centralnoj banci, najkasnije u roku od pet mjeseci od isteka poslovne godine na koju se odnosi godišnji finansijski izvještaj, dostavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) godišnji finansijski izvještaj i konsolidovani finansijski izvještaj; 2) izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja. <p>(3) Poslovna godina, u smislu stava 2 ovog člana, je kalendarska godina.</p> <p>(4) Lica koja obavljaju reviziju iz stava 1 ovog člana dužna su da, bez odlaganja, obavijeste Centralnu banku o:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti poslovanje platne institucije; 2) okolnostima koje su, u skladu sa
--	--

	<p>ovim zakonom, razlozi za oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga.</p> <p>(5) Lica koja obavljaju reviziju iz stava 1 ovog člana dužna su da, u pisanoj formi, obavijeste Centralnu banku i o svakoj činjenici iz stava 4 ovog člana koju saznaju tokom obavljanja revizije finansijskih izvještaja pravnog lica koje je povezano sa platnom institucijom.</p> <p>(6) Dostavljanje podataka Centralnoj banci iz st. 4 i 5 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka i lice koje obavlja reviziju ne može zbog toga snositi odgovornost.</p>
<p>Član 18 Djelatnosti</p> <p>1. Osim pružanja platnih usluga, institucije za platni promet imaju pravo da obavljaju sljedeće djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) pružanje operativnih i usko povezanih pomoćnih usluga kao što su osiguranje izvršenja platnih transakcija, usluge preračunavanja valuta, usluge zaštite i čuvanja i obrade podataka; (b) upravljanje platnim sistemima, ne dovodeći u pitanje član 35; (c) poslovne aktivnosti koje nisu pružanje platnih usluga, u skladu s mjerodavnim pravom Unije i domaćim pravom. 	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Drugi poslovi platne institucije</p> <p>Član 68</p> <p>Pored pružanja platnih usluga iz člana 2 ovog zakona, platna institucija može da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obavlja operativne poslove i pruža sa njima povezane pomoćne usluge, kao što su obezbjeđivanje izvršavanja platnih transakcija, usluge preračunavanja valuta potrebne za izvršavanje platnih transakcija, usluge čuvanja, kao i <p>Poputno usklađeno</p>

	<ul style="list-style-type: none"> usluge pohranjivanja i obrade podataka; 2) bude operater platnog sistema, osim platnog sistema u kome se vrši konačnost poravnjanja, ne dovodeći u pitanje pristup platnim sistemima u skladu sa članom 142 ovog zakona, i/ili 3) obavlja drugu djelatnost koja nije djelatnost pružanja platnih usluga. 	
2. Ako institucije za platni promet pružaju jednu ili više platnih usluga, one smiju voditi samo račune za plaćanje koji se koriste isključivo za platne transakcije.	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Računi platne institucije</p> <p>Član 80</p> <p>(1) Platna institucija koja pruža jednu ili više platnih usluga može voditi samo račune za plaćanje koji se koriste isključivo za platne transakcije.</p> <p>(2) Novčana sredstva koja platna institucija primi od korisnika platnih usluga radi pružanja platnih usluga ne predstavljaju depozit ili druga povratna sredstva u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka, niti elektronski novac u smislu ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

(3) Izvršavanje platnih transakcija novčanim sredstvima primijenim od korisnika platnih usluga radi pružanja platnih usluga platna institucija obavlja preko transakcionih računa koje otvara kod banaka.	Član 57	U članu 81 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „tač. 4, 5 i 7“, zamjenjuju se riječima: „tač. 4 i 5“. U tački 4 riječi: „su sopstvena sredstva“, zamjenjuju se riječima: „je regulatorni kapital“, a riječ „adekvatna“, zamjenjuje se riječju „adekvatan“.
4. Institucije za platni promet mogu odobravati kredite povezane s platnim uslugama kako su navedene u tač. 4 ili 5 Aneksa I samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Odobravanje kredita i zabrana primanja depozita</p> <p>Član 81</p>

<p>su u skladu s članom 11 stav 9 i članom 28 otplaćuju se u kratkom roku koji ni u kojem slučaju ne smije preći 12 mjeseci;</p> <p>(c) takvi krediti ne smiju se odobravati iz novčanih sredstava primljenih u svrhe izvršenja platnih transakcija ili koja se drži iz tog razloga;</p> <p>(d) regulatorni kapital institucije za platni promet prema mišljenju supervizorskih organa u svakom trenutku mora biti odgovarajući u odnosu na ukupni iznos odobrenih kredita.</p>	<p>(1) Platna institucija može odobriti kredite u vezi sa pružanjem platnih usluga iz člana 2 tač. 4 i 5 ovog zakona, pod uslovom da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je kredit odobren isključivo kao pomoćna usluga vezana za izvršavanje platne transakcije; 2) period otplate kredita nije duži od 12 mjeseci; 3) kredit nije odobren iz novčanih sredstava korisnika platnih usluga koje je platna institucija primila, odnosno drži radi izvršavanja platne transakcije, i 4) je regulatorni kapital platne institucije, prema ocjeni Centralne banke, u svakom trenutku adekvatan u odnosu na ukupan iznos odobrenog kredita.
<p>5. Institucije za platni promet ne smiju obavljati poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava u smislu člana 9 Direktive 2013/36/EU.</p> <p>6. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ ili drugo mjerodavno pravo Unije ili</p>	<p>Odobravanje kredita i zabrana primanja depozita</p> <p>Član 81</p> <p>(2) Platna institucija ne smije da obavlja poslove koji obuhvataju primanje depozita ili drugih povratnih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje banaka.</p> <p>Neprenosivo</p>

nacionalne mјere u pogledu uslova za odobravanje kredita potrošačima koji nijesu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.	
<p>Član 19</p> <p>Upotreba zastupnika, podružnica ili subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti</p> <p>1. Institucija za platni promet koja namjerava da pruža platne usluge putem zastupnika dostavlja nadležnim organima u svojoj matičnoj državi članici sljedeće podatke:</p> <p>(a) ime i adresu zastupnika;</p> <p>(b) opis mehanizama unutrašnje kontrole koje će zastupnik upotrebjavati s ciljem ispunjavanja obaveza povezanih sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma na osnovu Direktive (EU) 2015/849 koji treba ažurirati bez odlaganja u slučaju bitnih razlika u odnosu na pojedinosti saopštene pri provitnom obavještenju;</p> <p>(c) identitet direktorâ i lica odgovornih za vođenje poslovanja zastupnika koji će se upotrebljavati za pružanje platnih usluga i, ako se radi o zastupnicima koji nijesu pružaoci platnih usluga, dokaze da se</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Agenti pružalača platnih usluga</p> <p>Član 5</p> <p>(1) Pružalač platnih usluga može platne usluge pružati i preko agenta, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>(2) Agent je pravno lice ili preduzetnik koje, u ime i za račun pružaoca platnih usluga, pruža platne usluge.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga koji pruža platne usluge preko agenta odgovoran je za sve postupke i propuste agenta u obavljanju tih poslova.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga koji pruža platne usluge preko agenta dužan je da obezbijedi da agent koji djeluje u njegovo ime o tome obavijesti korisnike platnih</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

radi o licima odgovarajućeg ugleda i stručnosti;	usluga.
(d) platne usluge institucije za platni promet za čije je obavljanje zastupnik ovlašćen; i (e) prema potrebi, jedinstveni identifikacioni kôd ili broj zastupnika.	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Pružanje platnih usluga preko agenta</p>
<p>2. U roku od dva mjeseca od prijema informacija iz stava 1, nadležni organ matične države članice saopštava instituciji za platni promet da li je zastupnik upisan u registar iz člana 14. Nakon upisa u registar zastupnik može početi s pružanjem platnih usluga.</p> <p>3. Prijе upisa zastupnika u registar, nadležni organi preduzimaju dalje korake za provjeru primljenih informacija ako sumnjuju u njihovu tačnost.</p> <p>4. Nadležni organi odbijaju upis zastupnika u registar iz člana 14 ako se i nakon preduzimanja koraka za provjeru informacija primljenih u skladu sa stavom 1 nijesu uvjerili u njihovu tačnost i o tome obavještavaju instituciju za platni promet bez nepotrebног odlaganja.</p> <p>5. Ako institucija za platni promet želi da pruža platne usluge u drugoj državi članici putem zastupnika ili osnivanjem podružnice, mora</p>	<p>Član 77</p> <p>(1) Platna institucija pružanje platnih usluga preko agenta obavlja u skladu sa članom 5 ovog zakona i st. 2 do 7 ovog člana.</p> <p>(2) Platna institucija je dužna da Centralnoj banci podnese zahtjev sa dokumentacijom za upis agenta u registar platnih institucija.</p> <p>(3) Agent ne smije da počne sa pružanjem platnih usluga prije upisa u registar iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(4) Centralna banka može da odbije upis agenta u registar iz stava 2 ovog člana ako utvrdi da podnesena dokumentacija sadrži nepotpune ili netačne informacije.</p> <p>(5) Centralna banka može da izbriše agenta iz registra iz stava 2 ovog člana ako više ne ispunjava propisane uslove, odnosno ako utvrdi da je upis u registar izvršen na osnovu netačnih informacija ili dokumentacije.</p>

poštovati postupke navedene u članu 28.	<p>(6) Dokumentacija i sredstva u vezi sa neizmišljenim obavezama i neriješenim odnosima nastalim prilikom izvršavanja platnih transakcija agenta koji je izbrisан iz registra iz stava 2 ovog člana dostavljaju se platnoj instituciji čiji je bio agent.</p> <p>(7) Bliže uslove za obavljanje poslova agenta i dokumentaciju potrebnu za upis u registar platnih institucija propisuje Centralna banka.</p> <p>ODLUKA</p> <p>O BIJŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA AGENTA PRUŽALACA PLATNIH USLUGA</p> <p>("Službeni list Crne Gore", br. 48/14)</p> <p>Član 5</p> <p>Pružalač platnih usluga koji namjerava da platne usluge pruža preko agenta, dužan je da Centralnoj banci podnese zahtjev za upis agenta u odgovarajući registar.</p> <p>Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pružalač platnih usluga je dužan da Centralnoj banci dostavi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podatke o: nazivu pravnog lica ili preduzetnika; sjedištu, odnosno adresi pravnog lica ili preduzetnika;
---	---

	<p>djelatnosti - predmetu poslovanja pravnog lica ili preduzetnika; matičnom broju pravnog lica, odnosno matičnom broju i jedinstvenom matičnom broju preduzetnika;</p> <p>2) rješenje o registraciji - upisu u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) pravnog lica ili preduzetnika;</p> <p>3) ugovor o povjeravanju pružanja platnih usluga sačinjen u skladu sa članom 4 ove odluke;</p> <p>4) dokaz da pravno lice ili preduzetnik ima odgovarajuću tehničku i tehnološku infrastrukturu za obezbjedivanje sigurnog i efikasnog pružanja platnih usluga koje se povjeravaju;</p> <p>5) izjavu da pravno lice ili preduzetnik ima zaposlene sposobljene za pružanje platnih usluga koje se povjeravaju;</p> <p>6) opis mehanizama interne kontrole u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;</p> <p>7) podatke o licima koja su članovi odbora direktora (ukoliko odbor direktora postoji) i izvršnom</p>
--	---

	<p>direktoru pravnog lica, odnosno podatke o preduzetniku, uključujući i dokaze da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nije su osuđivana za kazneno djelo koje ih čini nedostojnim za vršenje funkcije, - nije su bila na rukovodećim poslovima u privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak, - protiv tih lica nije pokrenuta istraga ili da se ne sprovodi postupak zbog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. <p>Centralna banka može da preduzme sve potrebne radnje, uključujući i pribavljanje dodatne dokumentacije i podataka, radi provjere tačnosti dostavljениh informacija i podataka.</p>	
6. Ako institucija za platni promet namjerava da	<p>Član 58</p> <p>U članu 85 stav 1 poslije riječi „poslova“ dodaju se riječi: „, uključujući informaciono-tehnološke sisteme,“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>eksternalizuje operativne funkcije platnih usluga, o tome obavežtava nadležne organe svoje matične države članice.</p> <p>Eksternalizacijom važnih operativnih funkcija, uključujući IT sisteme, ne smije se narušavati kvalitet unutrašnjih kontrola institucije za platni promet i sposobnost supervizije nadležnih organa nad time da li institucije za platni promet ispunjavaju sve obaveze utvrđene ovom direktivom i praćenja navedenog od strane tih nadležnih organa.</p>	<p>Član 85</p> <p>Eksternalizacija</p> <p>(1) Platna institucija može izvršiti eksternalizaciju određenih operativnih poslova, uključujući informaciono-tehnološke sisteme, o čemu je dužna da, prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, obavijesti Centralnu banku.</p>	<p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove, dužna je da, u primjerenom roku, a najkasnije 90 dana prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, o tome obavijesti Centralnu banku i dostavi dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost uslova iz st. 4, 5 i 6 ovog člana.</p> <p>(3) Materijalno značajnim operativnim poslovima, u smislu stava 2 ovog člana, smatraju se poslovi čije bi pogrešno izvršavanje, odnosno neizvršavanje bitno narušilo:</p>
<p>Za potrebe podstava 2 operativna funkcija smatra se važnom ako bi greška ili propust u njenom obavljanju za instituciju za platni promet znaci narušavanje kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz odobrenja zatraženog na osnovu ove glave, njenih ostalih obaveza na osnovu ove direktive, njenog finansijskog uspijeha ili pouzdanosti ili kontinuiteta njenih platnih usluga. Države članice obezbjeđuju da institucije za platni promet pri eksternalizaciji važnih operativnih funkcija ispunjavaju slijedeće uslove:</p> <p>(a) eksternalizacija ne smije dovesti do delegiranja odgovornosti višeg nivoa rukovodstva;</p> <p>(b) odnos i obaveze institucije za platni promet</p>		

<p>prema njenim korisnicima platnih usluga na osnovu ove direktive moraju ostati nepromijenjeni;</p> <p>(c) uslovi koje institucija za platni promet ispunjava kako bi dobila odobrenje i nastavak rada u skladu s ovom glavom ne smiju biti ugroženi;</p> <p>(d) nijedan drugi uslov koji je institucija za platni promet morala ispuniti kako bi dobila odobrenje ne smije biti uklonjen ili izmijenjen.</p>	<p>1) zakonitost poslovanja platne institucije;</p> <p>2) finansijsku stabilnost platne institucije;</p> <p>3) kontinuitet ispunjavanja uslova na osnovu kojih je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga, ili</p> <p>4) sigurno i kontinuirano pružanje platnih usluga.</p> <p>(4) Platna institucija dužna je da obezbjedi da namjeravana eksternalizacija:</p> <p>1) ne mijenja odnos i obaveze platne institucije prema njenim korisnicima platnih usluga utvrđene ovim zakonom;</p> <p>2) ne dovodi u pitanje zakonitost poslovanja platne institucije;</p> <p>3) nema za posljedicu prenos odgovornosti sa odgovornih lica platne institucije na pružaoca usluge eksternalizacije, i</p> <p>4) ne mijenja uslove pod kojima je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga.</p> <p>(5) Ukoliko platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove, dužna je da obezbjedi da, osim obaveza iz stava 4 ovog člana, namjeravana eksternalizacija:</p>

	<p>1) ne narušava kvalitet mehanizma internih kontrola platne institucije, i 2) ne onemogućava ili otežava obavljanje kontrole od strane Centralne banke.</p> <p>(6) Platna institucija dužna je da obezbjedi Centralnoj banci obavljanje neposredne kontrole na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružaoca usluga eksternalizacije, kao i pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani sa eksternalizacijom, a u posjedu su tog pružaoca usluga.</p> <p>(7) Centralna banka može propisati bliže uslove eksternalizacije operativnih poslova platne institucije.</p>	
	<p>U članu 86 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava kojii glase:</p> <p>”(3) Platna institucija je dužna da obezbjedi da agenti koji djeluju u njeno ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.</p> <p>(4) Platna institucija je dužna da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaoce usluga</p>	

7. Institutucije za platni promet obezbeđuju da zastupnici ili podružnice koje djeluju u njihovo ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.	eksternalizacije.“ Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	Potpuno usklađeno
8. Institutucije za platni promet obavještavaju nadležne organe matične države članice bez nepotrebnog odlaganja o svim promjenama u pogledu upotrebe subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti i, u skladu s postupkom predviđenim u st. 2, 3 i 4, zastupnika, uključujući dodatne zastupnike.	Odgovornost platne institucije Član 86 (1) Platna institucija dužna je da, srazmјerno vrsti, obimu i složenosti poslova koje obavlja, uspostavi i sprovodi efikasan i pouzdani sistem upravljanja, koji obuhvata naročito: 1) organizacionu strukturu sa jasno definisanim, preglednim i dosljednim ovlašćenjima i odgovornostima u platnoj instituciji; 2) upravljanje rizicima, a posebno operativnim rizikom; 3) primjerene mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke. (2) Centralna banka može bliže propisati sistem upravljanja iz stava 1 ovog člana. (3) Platna institucija je dužna da obezbjedi da agensi koji djeluju u njenom	

	ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.	
	(4) Platna institucija je dužna da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaće usluga eksternalizacije.	
Član 20 Odgovornost	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) 1. Države članice obezbeđuju da institucije za platni promet čje operativne funkcije obavljaju treće strane preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale ispunjavanje zahtjeva iz ove direktive. 2. Države članice zahtijevaju od institucija za platni promet da ostanu u cijelosti odgovorne za sve radnje svojih zaposlenih, zastupnika, podružnica ili subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti.	Odgovornost platne institucije Član 86 (1) Platna institucija odgovorna je trećim licima za postupke svojih zaposlenih, agenata, ogranačaka i pružaoca usluga eksternalizacije, u vezi sa pružanjem platnih usluga. (2) Odgovornost iz stava 1 ovog člana ne može se isključiti ili ograničiti.
Član 21 Vođenje evidencije	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Čuvanje podataka i izvještavanje o platnim uslugama Član 55 Države članice zahtijevaju da institucije za platni promet vode odgovarajuću evidenciju u svrhe ove	Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno

glave tokom perioda od najmanje pet godina ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2015/849 ili drugo relevantno pravo Unije.	<p>(1) Prugaoci platnih usluga dužni su da dokumentaciju o korisnicima platnih usluga, platnoj transakciji i stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga čuvaju pet godina, a elektronske podatke o tome deset godina od izvršavanja platne transakcije, odnosno od promjene na računu za plaćanje korisnika platnih usluga.</p> <p>(2) Centralna banka može propisati obveznike, sadržaj, način i rokove izvještavanja o platnim uslugama.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Poslovne knjige i finansijski izvještaji</p> <p>Član 82</p> <p>(3) Platna institucija iz st. 1 i 2 ovog člana dužna je da poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju čuva u skladu sa članom 55 ovog zakona.</p>
Član 22 Imenovanje nadležnih organa	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)
	Potpuno usklađeno

1. Države članice imenuju kao nadležne organe odgovorne za izdavanje odobrenja i prudencijalnu superviziju institucija za platni promet koji treba da obavljaju propisane zadatke u skladu s ovom glavom organe javne vlasti ili organe koji priznaju domaće pravo ili organe javne vlasti koji su za tu namjeru izričito ovlašćeni na osnovu domaćeg prava, uključujući nacionalne centralne banke.	<p style="text-align: center;">Kontrola platnih institucija</p> <p style="text-align: center;">Član 91</p> <p>(1) Kontrolu poslovanja platnih institucija vrši Centralna banka.</p> <p>(2) Kontrola iz stava 1 ovog člana obuhvata provjeru poslovanja platne institucije u skladu sa ovim zakonom, a u vezi sa pružanjem platnih usluga, kao i poslova iz člana 68 tačka 1 ovog zakona, s tim da kontrola hibridne platne institucije obuhvata samo dio poslovanja te institucije koji se odnosi na pružanje platnih usluga i sa njima povezanih operativnih poslova.</p> <p>(3) Centralna banka utvrđuje učestalost i obim kontrole iz stava 1 ovog člana, uzimajući u obzir vrstu i složenost poslova koje platna institucija obavlja i stepen rizika njenog poslovanja.</p> <p>(4) Kontrolu poslovanja platnih institucija mogu obavljati i drugi nadležni organi u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom.</p> <p>(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana,</p>	
2. Države članice obezbjeduju da nadležni organi imenovani u skladu sa stavom 1 imaju sva ovlašćenja potrebna za obavljanje svojih zadataka.		
3. Države članice na čijoj teritoriji postoji više nadležnih organa za pitanja obuhvaćena ovom glavom, obezbjeduju blisku saradnju tih organa kako bi efikasno obavljali svoje zadatke. Isto važi i kada organi nadležni za pitanja obuhvaćena ovom glavom nijesu nadležni organi odgovorni za superviziju kreditnih institucija.		

<p>4. Nadležni organi matične države odgovorni su za zadatke nadležnih imenovanih u skladu sa stavom 1.</p> <p>5. Stav 1 ne podrazumijeva da nadležni organi moraju vršiti superviziju drugih poslovnih aktivnosti institucija za platni promet koje nijesu pružanje platnih usluga i aktivnosti iz člana 18 stav 1 tačka a.</p>	<p>Centralna banka može učestvovati u kontroli poslovanja platne institucije zajedno sa drugim nadležnim organom ili može od tog organa zatražiti potrebne podatke i informacije radi kontrole platne institucije.</p> <p>(6) Centralna banka može propisati bliže uslove i način vršenja kontrole poslovanja platnih institucija i obaveze platne institucije tokom i nakon kontrole.</p> <p>(7) Za vršenje kontrole platne institucije Centralna banka može naplatiti naknadu, čija se visina i način izračunavanja i plaćanja uređuju propisom Centralne banke.</p>	
<p>Član 23</p> <p>Supervizija</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da kontrole koje obavljaju nadležni organi s ciljem provjere</p>	<p>Član 62</p> <p>U članu 92 stav 1 tačka 1 riječi: „na zahtjev Centralna banka“ zamjenjuju se riječima: „na zahtjev i u roku koji odredi Centralna banka“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Način obavljanja kontrole</p> <p>Član 92</p> <p>(1) Kontrolu poslovanja platnih institucija</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>kontinuirane usklađenosti s ovom glavom budu proporcionalne, primjerene i osjetljive na rizike kojima su izložene institucije za platni promet.</p> <p>S ciljem provjere usklađenosti s ovom glavom, nadležni organi naročito imaju pravo da preduzmu sljedeće korake:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) da zatraže da institucija za platni promet pruži informacije koje su potrebne za praćenje usklađenosti pri čemu se određuje svrha zahtjeva, prema potrebi, i rok u kojem informacije treba da budu dostavljene; (b) da obavljuju direktnu superviziju institucija za platni promet, svih zastupnika ili podružnica koje pružaju platne usluge za koje je odgovorna institucija za platni promet ili svih subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti; (c) da izdaju preporuke, smjernice i, ako je potrebno, obavezujuće upravne odredbe; (d) da suspenduju ili oduzmu odobrenje na osnovu člana 13. <p>2. Ne dovodeći u pitanje postupke za oduzimanje odobrenja i odredbe krivičnog prava, države članice</p>	

	<p>propisuju da njihovi nadležni organi mogu odrediti ili nametnuti institucijama za platni promet ili onima koji kontrolisu poslovanje institucija za platni promet koje krše zakone ili druge propise u vezi sa supervizijom ili poslovima pružanja platnih usluga, sankcije ili mjere čiji je cilj da se otkloni kršenje ili uzroci tog kršenja.</p> <p>3. Nezavisno od zahtjeva iz člana 7, člana 8 st. 1 i 2 i člana 9, države članice obezbjeđuju nadležnim organima pravo preduzimanja koraka opisanih u stavu 1 ovog člana s ciljem osiguravanja dovoljnog kapitala za pružanje platnih usluga, naročito u slučajevima kada aktivnosti institucije za platni promet koje nijesu aktivnosti pružanja platnih usluga narušavaju ili mogu narušiti finansijsku stabilnost institucije za platni promet.</p>	<p>instituciju o planiranoj neposrednoj kontroli, po pravilu, deset radnih dana prije početka kontrole.</p> <p>(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, ukoliko iz izvještaja i informacija koje posjeduje Centralna banka proizilazi da postoje nepravilnosti koje mogu biti od značaja za sigurnost i stabилност poslovanja platnih institucija, neposredna kontrola može početi i bez prethodne najave.</p> <p>(6) Platna institucija dužna je da ovlašćenim licima Centralne banke omogući nesmetano obavljanje neposredne kontrole i obezbijedi odgovarajuće uslove za obavljanje te kontrole.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Neposredna kontrola</p> <p>Član 93</p> <p>(1) Platna institucija dužna je da ovlašćenom licu Centralne banke, na njegov zahtjev, omogući da obavi neposrednu kontrolu u sjedištu platne institucije i na drugim mjestima na kojima platna institucija, odnosno drugo lice, na osnovu ovlašćenja</p>
--	--	--

	<p>platne institucije, obavlja djelatnosti i poslove u vezi sa kojima se sprovodi kontrola.</p> <p>(2) Platna institucija dužna je da ovlašćenom licu Centralne banke, na njegov zahtjev, omogući uvid u poslovne knjige, drugu poslovnu dokumentaciju i administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacione tehnologije i drugih pratećih tehnologija, u obimu potrebnom za obavljanje kontrole.</p> <p>(3) Platna institucija dužna je da ovlašćenom licu Centralne banke, na njegov zahtjev, učini dostupnim elektronske zapise, kopije poslovnih knjiga, druge poslovne dokumentacije i administrativne ili poslovne evidencije u papirnoj formi ili u formi elektronskog zapisa na mediju, kao i da obezbijedi odgovarajući pristup sistemu za upravljanje bazama podataka koje koristi platna institucija.</p> <p>(4) Kontrola iz stava 1 ovog člana obavlja se u toku radnog vremena platne institucije, a ako je, zbog obima ili prirode kontrole neophodno, platna institucija je dužna da omogući obavljanje kontrole i van radnog</p>
--	---

<p>vremena platne institucije.</p> <p>Zapisnik o kontroli</p> <p>Član 94</p> <p>(1) O izvršenoj kontroli platne institucije sačinjava se zapisnik.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana ako se kontrolom iz člana 92 stav 1 tačka 1 ovog zakona ne utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti u poslovanju platne institucije koje zahtijevaju izricanje mjera prema platnoj instituciji, ne sačinjava se zapisnik.</p> <p>(3) Zapisnik o izvršenoj kontroli ima povjerljiv karakter i ne može se objavljivati u cijelosti ili djelimično, bez saglasnosti Centralne banke.</p> <p>(4) Platna institucija može dostaviti Centralnoj banci primjedbe na zapisnik o izvršenoj kontroli u roku od osam radnih dana od dana njegovog prijema.</p> <p>(5) Centralna banka može neposredno provjeriti navode platne institucije sadržane u primjedbama na zapisnik o izvršenoj kontroli i, ako ih ocjeni opravdanim, sačinjava dopunu zapisnika na koji platna institucija može dostaviti primjedbe, u roku od tri radna dana od dana njenog</p>

	<p>prijema.</p> <p>(6) Centralna banka, u roku od osam dana od dana prijema primjedbi na zapisnik, odnosno dopunu zapisnika o izvršenoj kontroli, razmatra te primjedbe i, u pisanoj formi, obavještava platnu instituciju o njihovom prihvatanju, odnosno neprihvatanju.</p>
	<p>Mjere u postupku kontrole</p> <p>Član 95</p> <p>(1) Ukoliko platna institucija, u rokovima propisanim ovim zakonom, ne dostavi primjedbe na zapisnik o izvršenoj kontroli ili dostavljenim primjedbama osnovano ne ospori nalaze iz zapisnika, odnosno dopune zapisnika u kojima su konstatovane nepravilnosti u poslovanju platne institucije, Centralna banka će platnoj instituciji izreći mјere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i za blagovremeno preduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja platne institucije.</p> <p>(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, Centralna banka može:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pisano upozoriti platnu instituciju

	<p>o utvrđenim nepravilnostima i zahtijevati preduzimanje jedne ili više aktivnosti za otklanjanje tih nepravilnosti;</p> <p>2) zaključiti sa platnom institucijom pisani sporazum kojim će se platna institucija obavezati da u određenom roku otkloni utvrđene nepravilnosti u poslovanju;</p> <p>3) donjeti rješenje kojim će izreći jednu ili više mjera iz člana 99 ovog zakona, ili</p> <p>4) oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga.</p>
	<p>Pisani sporazum</p> <p>Član 96</p> <p>(1) Ukoliko Centralna banka kontrolom utvrdi da nepravilnosti u poslovanju platne institucije ne predstavljaju postupanje suprotno propisima, odnosno ocijeni potrebnim da platnoj instituciji dâ preporuke ili smjernice za poboljšanje poslovanja platne institucije, može sa platnom institucijom zaključiti pisani sporazum.</p> <p>(2) Zaključivanje sporazuma iz stava 1 ovog člana Centralna banka može predložiti pod uslovom da:</p> <p>1) je platna institucija započela</p>

	<p>otklanjanje nepravilnosti tokom ili neposredno nakon obavljanja kontrole;</p> <p>2) je platna institucija izrazila spremnost da se obaveže na otklanjanje nepravilnosti u predloženim rokovima i na predloženi način;</p> <p>3) se iz odnosa platne institucije prema ranije izrečenim mjerama, primjedbama i preporukama Centralne banke može zaključiti da će uredno ispuniti obaveze koje će sporazumom preuzeti;</p> <p>4) se iz poslovanja platne institucije i učestalosti utvrđenih nepravilnosti u poslovanju može zaključiti da će platna institucija u budućem poslovanju obezbijediti pravilnost, sigurnost i stabilnost poslovanja.</p> <p>(3) Pisanim sporazumom obavezno se određuju:</p> <p>1) rok i način postupanja platne institucije radi otklanjanja nepravilnosti u poslovanju platne institucije;</p> <p>2) rok, odnosno dinamika izyještanja Centralne banke o izvršavanju obaveza iz pisanih</p>
--	---

	<p>sporazuma.</p> <p>Posjedice neispunjenja obaveza preuzetih pisanim sporazumom</p> <p>Član 97</p> <p>Ukoliko platna institucija ne ispunji obaveze iz pisanih sporazuma u roku i na način utvrđen tim sporazumom Centralna banka donosi rješenje kojim izriče mjeru u skladu sa članom 98 ovog zakona.</p> <p>Rješenje o izricanju mjera</p> <p>Član 98</p> <p>(1) Centralna banka može rješenjem naložiti platnoj instituciji mjeru ako kontrolom utvrdi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da je platna institucija svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupila suprotno zakonu; 2) nepravilnosti u poslovanju platne institucije koje ne predstavljaju postupanje suprotno propisima, a za čije otklanjanje nije zaključen pisani sporazum, ili 3) da je potrebno da platna institucija preduzme odgovarajuće radnje i aktivnosti za poboljšanje poslovanja.
--	--

	<p>(2) Rješenjem iz stava 1 ovog člana određuje se rok za sprovodenje mjera naloženih rješenjem.</p> <p>(3) Platna institucija može, najkasnije 15 dana prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, obrazloženim zahtjevom, zatražiti produženje tog roka, o čemu Centralna banka odlučuje najkasnije do isteka roka utvrđenog rješenjem o izricanju mjera.</p> <p style="text-align: center;">Član 63</p> <p>U članu 99 stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“(4) Ako je iznos regulatornog kapitala platne institucije manji od iznosa izračunatog u skladu sa članom 78 ovog zakona ili regulatorni kapital platne institucije nije primijeren u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona, rješenjem o izricanju mjera može se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) naložiti platnoj instituciji da doneše i obezbijedi sprovodenje plana mjera za obezbjedenje iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona; 2) naložiti platnoj instituciji da utvrdi i sproveđe plan mjera za

	<p>obezbjedjenje regulatornog kapitala primijerenog u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona;</p> <p>3) naložiti platnoj instituciji da donese odluku i sprovede povećanje kapitala, ili</p> <p>4) privremeno zabraniti platnoj instituciji isplatu dividende ili drugog oblika isplate dobiti.”.</p>
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Vrste mjera koje se izriču rješenjem</p> <p>Član 99</p> <p>(1) Rješenjem o izricanju mjera može se:</p> <p>1) naložiti platnoj instituciji da uskladi poslovanje sa ovim zakonom;</p> <p>2) privremeno zabraniti platnoj instituciji pružanje jedne ili više platnih usluga;</p> <p>3) privremeno zabraniti platnoj instituciji odobravanje kredita iz člana 81 stav 1 ovog zakona;</p> <p>4) naložiti raskid ugovora sa agentom ili pružaocem usluga</p>

	<p>eksternalizacije;</p> <p>5) naložiti nadležnom organu platne institucije da razriješi člana odbora direktora i/ili izvršnog direktora i/ili drugo lice odgovorno za obavljanje aktivnosti platnih usluga, ako prestanu da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno postupaju suprotno odredbama ovog zakona;</p> <p>6) brisati ogrank platne institucije i/ili agenta iz registra, ili</p> <p>7) naložiti platnoj instituciji da preduzme, odnosno obustavi obavljanje drugih aktivnosti.</p> <p>(2) Mjeru iz stava 1 tačka 2 ovog člana Centralna banka izriče u trajanju od najviše godinu dana, o čemu, bez odlaganja, obavještava CRPS.</p> <p>(3) Centralna banka može naložiti osnivanje posebnog pravnog lica za pružanje platnih usluga ako platna institucija obavlja i djelatnosti iz člana 68 tačka 3 ovog zakona, a koje narušavaju ili bi mogle narušiti finansijsku stabilnost platne institucije ili otežavaju obavljanje kontrole.</p> <p>(4) Ukoliko je iznos regulatornog kapitala platne institucije manji od iznosa izračunatog u skladu sa</p>
--	---

	<p>članom 78 ovog zakona ili regulatorni kapital platne institucije nije primijeren u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona, rješenjem o izricanju mjera može se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) naložiti platnoj instituciji da donese i obezbjedi sprovođenje plana mjera za obezbjedenje iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu sa propisom iz člana 78 stav 4 ovog zakona; 2) naložiti platnoj instituciji da utvrdi i sproveđe plan mjera za obezbjedenje regulatornog kapitala primjereno u odnosu na ukupan iznos kredita odobrenih u skladu sa članom 81 stav 1 ovog zakona; 3) naložiti platnoj instituciji da donese odluku i sproveđe povećanje kapitala, ili 4) privremeno zabraniti platnoj instituciji isplatu dividende ili drugog oblika isplate dobiti.
	<p>Izvođavanje Centralne banke o izvršavanju rješenja</p> <p>Član 100</p>

	<p>(1) Rješenjem o izricanju mjera može se utvrditi rok u kome je platna institucija dužna da obavijesti Centralnu banku o sproveđenju naloženih mjera i priloži odgovarajuće dokaze.</p> <p>(2) Ukoliko Centralna banka utvrdi da naložene mjere nijesu sprovedene ili nijesu sprovedene u roku i na način utvrđen rješenjem može platnoj instituciji izreći novu mjeru u skladu sa ovim zakonom.</p>
	<p>Član 64</p> <p>Član 101 mijenja se i glasi:</p> <p>“Izuzeci od minimalno propisanog iznosa regulatornog kapitala</p> <p>Član 101</p> <p>(1) Centralna banka može naložiti platnoj instituciji povećanje iznosa regulatornog kapitala do 20% u odnosu na iznos regulatornog kapitala izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona.</p> <p>(2) Na zahtjev platne institucije, Centralna banka može odobriti smanjenje iznosa regulatornog kapitala do 20% u odnosu na iznos regulatornog kapitala izračunat u skladu sa članom 78 ovog zakona, s</p>

	<p>tim da iznos regulatornog kapitala platne institucije ne može biti niži od minimalnog iznosa osnivačkog kapitala platne institucije iz člana 70 ovog zakona.</p> <p>(3) Centralna banka donosi mjeru iz st. 1 i 2 ovog člana na osnovu ocjene upravljanja rizicima, baze podataka o upravljanju rizicima i mehanizama za funkcionisanje sistema interne kontrole, kao i drugih podataka o poslovanju platne institucije."</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Postupak nakon izricanja mjera</p> <p>Član 102</p> <p>(1) Platna institucija dužna je da, po otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a najkasnije odmah po isteku rokova za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, podnese Centralnoj banci izvještaj o otklanjanju nepravilnosti, sa odgovarajućim dokazima.</p> <p>(2) Ukoliko, na osnovu izvještaja iz stava 1 ovog člana ili neposrednom kontrolom, utvrdi da su otklonjene sve utvrđene nepravilnosti u poslovanju Centralne banke donosi zaključak kojim utvrđuje da je platna institucija</p>
--	--	---

	<p>otklonila nepravilnosti u poslovanju.</p> <p>(3) Ukoliko platna institucija u rokovima iz stava 1 ovog člana ne otkloni utvrđene nepravilnosti, Centralna banka će, na osnovu raspoloživih dokaza ili, po potrebi, na osnovu neposredne kontrole, prema platnoj instituciji preuzeti nove mјere u skladu sa ovim zakonom.</p>
<p>Član 65</p> <p>Poslije člana 102 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>“Kontrola ogranka i agenata platnih institucija</p>	<p>Član 102a</p> <p>Odredbe čl. 91 do 102 ovog zakona shodno se primjenjuju na ogranke i agente platnih institucija.“</p>
<p>Član 58</p> <p>U članu 85 stav 1 poslije riječi „poslova“ dodaju se riječi: „uključujući informaciono-tehnološke sisteme.“</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>

	<p>Eksternalizacija</p> <p>Član 85</p> <p>(1) Platna institucija može izvršiti eksternalizaciju određenih operativnih poslova uključujući informaciono-tehnološke sisteme, o čemu je dužna da, prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, obavijesti Centralnu banku.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove dužna je da, u primjerenom roku, a najkasnije 90 dana prije zaključenja ugovora sa pružaocem usluga eksternalizacije, o tome obavijesti Centralnu banku i dostavi dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost uslova iz st. 4, 5 i 6 ovog člana.</p> <p>(3) Materijalno značajnim operativnim poslovima, u smislu stava 2 ovog člana, smatraju se poslovi čije bi pogrešno izvršavanje, odnosno neizvršavanje bitno narušilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) zakonitost poslovanja platne institucije; 2) finansijsku stabilnost platne institucije;
--	---

	<p>3) kontinuitet ispunjavanja uslova na osnovu kojih je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga, ili</p> <p>4) sigurno i kontinuirano pružanje platnih usluga.</p> <p>(4) Platna institucija dužna je da obezbijedi da namjeravana eksternalizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne mijenja odnos i obaveze platne institucije prema njenim korisnicima platnih usluga utvrđene ovim zakonom; 2) ne dovodi u pitanje zakonitost poslovanja platne institucije; 3) nema za posjednicu prenos odgovornosti sa odgovornih lica platne institucije na pružaoca usluge eksternalizacije, i 4) ne mijenja uslove pod kojima je platna institucija dobila odobrenje za pružanje platnih usluga. <p>(5) Ukoliko platna institucija namjerava da eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove dužna je da obezbijedi da, osim obaveza iz stava 4 ovog člana, namjeravana eksternalizacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne narušava kvalitet mehanizma internih kontrola platne institucije, i 2) ne onemogućava ili otežava obavljanje kontrole od strane
--	--

	Centralne banke.	
	<p>(6) Platna institucija dužna je da obezbijedi Centralnoj banci obavljanje neposredne kontrole na lokaciji pružanja usluga, odnosno kod pružaoca usluga eksternalizacije, kao i pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani sa eksternalizacijom, a u posjedu su tog pružaoca usluga.</p> <p>(7) Centralna banka može propisati bliže uslove eksternalizacije operativnih poslova platne institucije.</p>	
Član 24 Poslovna tajna	<p>Član 42</p> <p>U članu 54 stav 4 tačka 3 poslije rijeći: „drugim licima“ dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom ili“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Postupanje sa podacima</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
1. Države članice obezbjeđuju da su svi zaposleni ili bivši zaposleni nadležnih organa kao i stručnjaci koji djeluju u ime nadležnih organa obavezni da čuvaju poslovnu tajnu, ne dovodeći u pitanje slučajeve koje obuhvata krivično pravo. <p>2. Pri razmjeni informacija u skladu s članom 26 poslovna tajna primjenjuje se isključivo radi obezbjeđivanja zaštite prava pojedinaca i preduzeća.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati ovaj član imajući u vidu, mutatis mutandis, čl. 53 do 61 Direktive 2013/36/EU.</p>	<p>Član 54</p> <p>(1) Podaci do kojih pružalac platnih usluga dođe u toku poslovanja, a odnose se na korisnika platnih usluga, ukjučujući i podatke o njegovoj ličnosti, kao i podaci o platnoj transakciji i stanju i promjenama na</p>	

	<p>računu za plaćanje korisnika platnih usluga čine poslovnu tajnu.</p> <p>(2) Pružaćac platnih usluga, članovi njegovih organa i zaposlena ili angažovana lica kod pružaoca platnih usluga, kao i druga lica koja po prirodi svog posla imaju pristup podacima iz stava 1 ovog člana ne smiju trećim licima saopštiti, dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima.</p> <p>(3) Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 2 ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka statusa na osnovu kojeg su ostvarili pristup podacima koji čine poslovnu tajnu.</p> <p>(4) Izuzetno od st. 2 i 3 ovog člana, podaci koji čine poslovnu tajnu mogu se saopštiti ili dostaviti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centralnoj banci; 2) na osnovu odluke ili zahtjeva suda, državnog tužilaštva, organa državne uprave nadležnih za poslove policije, odnosno spriječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i organa uprave nadležnog za poslove poreza u skladu sa zakonom; 3) drugim licima, u skladu sa zakonom ili na osnovu prethodno date pisane saglasnosti korisnika
--	--

	platne usluge.
	<p>(5) Pružalač platnih usluga može podatke iz stava 1 ovog člana saopštiti, odnosno dostaviti državnom tužiocu i sudovima, kao i drugim organima koji vrše javna ovlašćenja isključivo radi zaštite svojih prava, u skladu sa zakonom.</p> <p>(6) Organi, odnosno lica kojima se podaci koji čine poslovnu tajnu učine dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana dužni su da te podatke koriste isključivo u svrhu za koju su pribavljeni i ne smiju ih saopštavati ili dostavljati trećim licima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.</p> <p>(7) Odredba stava 6 ovog člana primjenjuje se i na lica zaposlena ili angažovana, odnosno koja su bila zaposlena ili angažovana kod organa, kao i na lica kojima su podaci koji čine poslovnu tajnu učinjeni dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana.</p> <p>(8) Pružaoci platnih usluga, učešnici u platnom sistemu i agent za poravnanje dužni su da pri prikupljanju i obradi podataka o ličnosti korisnika platnih usluga postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</p>

(9) Pružaci platnih usluga i učesnici u platnom sistemu utvrđeni ovim zakonom mogu prikupljati i obradivati podatke iz stava 8 ovog člana radi sprječavanja, ispitivanja ili otkrivanja prevarnih radnji ili zloupotreba u platnom prometu.	<p>Član 67 U članu 105 stav 1 poslije riječi: „Evropskom centralnom bankom“ dodaju se zarez i riječi: „Evropskim bankarskim regulatorom“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih tijela država članica</p> <p>Član 105</p> <p>(1) Centralna banka sarađuje sa nadležnim tijelima država članica i, prema potrebi, sa Evropskom centralnom bankom, Evropskim bankarskim</p>

	regulatorom , nacionalnim centralnim bankama država članica i sa drugim odgovarajućim nadležnim tijelima dostavljanjem informacija i obavještenja.		
	(2) Dostavljanje informacija i obavještenja iz stava 1 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka.		
		Rješenje	
Član 25 Pravo na sudsksu zaštitu	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	Član 167	Potpuno usklađeno
1. Države članice obezbjeđuju mogućnost sudskega osporavanja odluka koje se odnose na institucije za platni promet koje su donijeli nadležni organi u skladu sa zakonima i drugim propisima usvojenim u skladu s ovom direktivom.	(1) O pitanjima iz nadležnosti utvrđenih ovim zakonom Centralna banka odlučuje rješenjem.	(2) Rješenja Centralne banke su konačna u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.	
2. Stav 1 primjenjuje se i u odnosu na propušteno djelovanje.			
Član 26 Razmjena informacija	Član 67	U članu 105 stav 1 poslije rijeći: „Evropskom centralnom bankom“ dodaju se zarez i riječi: „Evropskim bankarskim regulatorom“.	Potpuno usklađeno
1. Nadležni organi država članica saraduju međusobno i, ako je potrebno, s Evropskom centralnom bankom i nacionalnim centralnim bankama država članica, Evropskom agencijom za bankarstvo, Evropskim bankarskim regulatorom i drugim odgovarajućim nadležnim organima koji su imenovana na osnovu prava Unije ili domaćeg	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)		

<p>prava koje se primjenjuje na pružaocu platnih usluga.</p> <p>2. Uz to, države članice dozvoljavaju razmjenu podataka između svojih nadležnih organa i:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) nadležnih organa drugih država članica odgovornih za izdavanje odobrenja i superviziju institucija za platni promet; (b) Evropske centralne banke i nacionalnih centralnih banaka država članica, u njihovom svojstvu monetarnih i supervizorskih organa i, kada je to potrebno, drugih organa javne vlasti odgovornih za superviziju platnog sistema i sistema za poravnanja; (c) drugih relevantnih nadležnih organa imenovanih na osnovu ove direktive, Direktive (EU) 2015/849 i drugog prava Unije koje se primjenjuje na pružaoce platnih usluga, kao što je zakonodavstvo koje se primjenjuje na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; (d) Evropske agencije za bankarstvo, kao organa koji doprinosi dosljednom i skladnom funkcionisanju supervizorskih mehanizama kako je navedeno u članu 1 stav 5 tačka a Regulative (EU) br. 1093/2010. 	<p>Razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih tijela država članica</p> <p>Član 105</p> <p>(1) Centralna banka sarađuje sa nadležnim tijelima država članica i, prema potrebi, sa Europskom centralnom bankom, Evropskim bankarskim regulatorom, nacionalnim centralnim bankama država članica i sa drugim odgovarajućim nadležnim tijelima dostavljanjem informacija i obavještenja.</p> <p>(2) Dostavljanje informacija i obavještenja iz stava 1 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka.</p>
<p>Član 27</p> <p>Rješavanje sporova između nadležnih organa različitih država članica</p> <p>1. Ako nadležni organ države članice smatra da u vezi s određenim pitanjem prekogranična saradnja</p>	<p>Neprenosivo</p>

<p>s nadležnim organima druge države članice iz čl. 26, 28, 29, 30 ili 31 ove direktive nije u skladu s relevantnim uslovima utvrđenim u tim odredbama, može se obratiti Evropskoj agenciji za bankarstvo i zatražiti njenu pomoć u skladu s članom 19 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p> <p>2. Ako je Evropskoj agenciji za bankarstvo upućen zahtjev za pružanje pomoći u skladu sa stavom 1 ovog člana, ona bez nepotrebног odlaganja donosi odluku u skladu s članom 19 stav 3 Regulative (EU) br. 1093/2010. Evropska agencija za bankarstvo može na sopstvenu inicijativu i da pomaže nadležnim organima u postizanju sporazuma u skladu s članom 19 stav 1 podstav 2 te regulative. U svakom slučaju, uključeni nadležni organi odlazu donošenje svojih odluka do rješenja u skladu s članom 19 te regulative.</p>	
<p>Član 28</p> <p>Zahtjev za ostvarivanje prava osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga</p> <p>1. Svaka institucija za platni promet s odobrenjem koja po prvi put želi da pruža platne usluge u državi članici koja nije njena matična država članica, na osnovu prava osnivanja preduzeća ili slobode pružanja usluga, saopštava sljedeće informacije nadležnim organima u svojoj matičnoj državi članici:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja institucije za platni promet; (b) državu članicu ili države članice u kojima namjerava da posluje; 	<p>Član 82</p> <p>Član 177</p> <p>Čl. 177 i 178 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice</p> <p>(1) Platna institucija koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga izdato u Crnoj Gori i koja, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, namjerava da neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta na Potpuno usklađeno</p>

<p>(c) platnu uslugu ili usluge koje će pružati;</p> <p>(d) ako institucija za platni promet namjera da koristi zastupnika, informacije iz člana 19 stav 1;</p> <p>(e) ako institucija za platni promet namjera da ima podružnicu, informacije iz člana 5 stav 1 tač. b i e u vezi s poslovima pružanja platnih usluga u državi članici domaćinu, opis organizacione strukture podružnice i imena odgovornih za upravljanje podružnicom.</p> <p>Ako institucija za platni promet namjera da eksternalizuje operativne funkcije platnih usluga drugim subjektima u državi članici domaćinu, o tome obavještava nadležne organe u svojoj matičnoj državi članici.</p> <p>2. U roku od mjesec dana od prijema svih informacija iz stava 1 nadležni organi matične države članice te informacije šalju nadležnim organima države članice domaćina.</p> <p>U roku od mjeseca dana od prijema informacije od nadležnih organa matične države članice, nadležni organi države članice domaćina procjenjuju te informacije i pružaju nadležnim organima matične države članice relevantne informacije u vezi s predviđenim pružanjem platnih usluga od strane relevantne institucije za platni promet u okviru ostvarivanja slobode osnivanja preduzeća ili slobode pružanja usluga. Nadležni organi države</p>	<p>teritoriji države članice pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje dužna je da o toj namjeri, prethodno u pisanoj formi, obavijesti Centralnu banku.</p> <p>(2) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navodi se naročito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) država članica na čijoj teritoriji se namjera pružanje platnih usluga; 2) način pružanja platnih usluga - neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta; 3) vrste platnih usluga koje se namjeraju pružati na teritoriji države članice. <p>(3) Ukoliko platna institucija namjera da pruža platne usluge preko ogranka, osim informacija iz stava 2 ovog člana, Centralnoj banci dostavlja i informacije i dokumentaciju u skladu sa članom 88 ovog zakona, a ukoliko namjera da pruža platne usluge preko agenta, dostavlja i dokumentaciju u skladu sa članom 77 ovog zakona.</p> <p>(4) Centralna banka je dužna da nadležni organ države članice domaćina obavijesti o nazivu i sjedištu platne institucije koja namjera da na teritoriji te države članice pruža platne</p>

	<p>članice domaćina naročito obavještavaju nadležne organe matične države članice o svim opravdanim razlozima za zabrinutost u vezi s namjeravanim angažovanjem zastupnika ili osnivanjem podružnice, u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma u smislu Direktive (EU) 2015/849.</p> <p>Ako se nadležni organi matične države članice ne slažu s procjenom nadležnih organa države članice domaćina, oni tim organima obrazlažu svoju odluku.</p> <p>Ako procjena nadležnih organa matične države članice nije povoljna, naročito s obzirom na informacije primljene od nadležnih organa države članice domaćina, nadležni organ matične države članice odbija da upiše zastupnika ili podružnicu u registar odnosno opoziva izvršeni upis.</p> <p>3. U roku od tri mjeseca od prijema informacija iz stava 1 nadležni organi matične države članice svoju odluku saopštavaju nadležnim organima države članice domaćina i instituciji za platni promet.</p> <p>Nakon upisa u registar iz člana 14, zastupnik ili podružnica mogu započeti s radom u odnosnoj državi članici domaćinu.</p> <p>Institucija za platni promet obavještava nadležne organe matične države članice o datumu kada započinje s radom putem zastupnika ili podružnice</p>
	<p>usluge preko ogranka ili agenta, o namjeri da taj ogrananak ili agenta upiše u registar platnih institucija u Crnoj Gori, kao i da dostavi obavještenje i informacije iz st. 1 do 3 ovog člana, u roku od mjesec dana od dana njihovog prijema, a prije upisa ogranka ili agenta u registar platnih institucija.</p> <p>(5) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadži i podatke o namjeravanoj eksternalizaciji određenih operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije u državi članici domaćinu.</p> <p>(6) Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadži i podatke utvrđene propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije o saradnji i razmjeni informacija između nadležnih organa koje se odnose na pravo osnivanja i slobodu pružanja usluga platnih institucija, kojima se propisuju podaci koji se razmjenjuju između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u slučaju namjere pružanja platnih usluga na području druge države članice preko ogranka, agenta ili neposredno, odnosno u slučaju namjeravane eksternalizacije operativnih poslova pružaocima usluga eksternalizacije.</p>

<p>u odnosnoj državi članici domaćinu. Nadležni organi matične države članice o tome obavještavaju nadležne organe države članice domaćina.</p> <p>4. Institucija za platni promet obavještava nadležne organe matične države članice bez nepotrebnog odlaganja o svim važnim promjenama u pogledu informacija saopštenih u skladu sa stavom 1, uključujući dodatne zastupnike, podružnice ili organe kojima su eksternalizovane aktivnosti u državama članicama domaćinima u kojima djeluje. Primjenjuje se postupak predviđen u st. 2 i 3.</p>	<p>(7) Platna institucija može da počne sa pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu nakon što nadležni organ u toj državi primi obavještenje i informacije iz st. 1 do 6 ovog člana i nakon njihovog upisa u registar platnih institucija u Crnoj Gori.</p> <p>(8) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o datumu započinjanja pružanja platnih usluga preko ogranka ili agenta u državi članici domaćinu.</p> <p>(9) Platna institucija dužna je da obavijesti Centralnu banku o svakoj promijeni podataka dostavljenih u obavještenju iz stava 1 ovog člana, uključujući podatke o svakom novom ogranku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije.</p> <p>(10) Ukoliko Centralna banka dobije obavještenje od nadležnog organa države članice domaćina da postoje osnovane sumnje da će platna institucija kojoj je odobrenje izdato u Crnoj Gori koristiti ili koristi ogrankak, odnosno agenta za pranje novca ili finansiranje terorizma ili da osnivanje ogranka ili angažovanje agenta može povećati rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma, može odbiti</p>

	<p>upis u registar ogranač ili agenta, odnosno može izbrisati iz registra ogranač ili agenta, ukoliko su već upisani.</p> <p>Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice</p> <p>Član 178</p> <p>(1) Platna institucija iz države članice je pravno lice sa sjedištem u državi članici koje ima dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa maticne države članice za pružanje platnih usluga kao platna institucija.</p> <p>(2) Platna institucija iz države članice može, koristeći se pravom osnivanja ili slobodom pružanja usluga, u Crnoj Gori pružati platne usluge za koje ima dozvolu, odnosno odobrenje izdato u maticnoj državi članici, neposredno ili preko ogranka ili agenata.</p> <p>(3) Platna institucija iz države članice može početi sa pružanjem platnih usluga u Crnoj Gori nakon što Centralna banka primi obaveštenje nadležnog organa te države o namjeri platne institucije da pruža platne usluge u Crnoj Gori, a ako ta platna institucija namjerava da pruža platne usluge preko ogranka ili agenata, nakon</p>

	<p>upisa tog ogranaka ili agenta u registar platnih institucija koji vodi nadležni organ matične države članice.</p> <p>(4) Uz obavještenje iz stava 3 ovog člana dostavljaju se i informacije iz člana 177 st. 2 do 6 ovog zakona.</p> <p>(5) Agent platne institucije iz države članice u Crnoj Gori može biti samo pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem u Crnoj Gori.”</p>

	<p>5. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrtne regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okvir za saradnju i razmjenu informacija između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u skladu s ovim članom. U tim nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se metoda, sredstva i pojedinosti saradnje pri obavljanju o institucijama za platni promet koje posluju prekogranično, a naročito opseg i postupanje s informacijama koje se podnose, uključujući zajedničku terminologiju i standardne obrasce za obavljanje kako bi se osigurao dosljedan i efikasan proces obavljanja.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo te nacrtne regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 13. januara 2018. godine.</p> <p>Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p> <p>Neprenosivo</p>

<p>Član 29</p> <p>Supervizija institucija za platni promet koje ostvaruju pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga</p> <p>1. Nadležni organi matične države članice saradjuju s nadležnim organima države članice domaćina kako bi obavili kontrolu i preduzeli potrebne korake iz ove glave i odredaba domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV, u skladu s članom 100 stav 4, u pogledu zastupnika ili podružnice institucije za platni promet koja se nalazi na teritoriji druge države članice.</p> <p>U skladu sa saradnjom iz podstava 1, nadležni organi matične države članice obavještavaju nadležne organe države članice domaćina kada namjeravaju da sprovedu direktnu superviziju na teritoriji države članice domaćina.</p> <p>Međutim, nadležni organi matične države članice mogu delegirati direktну superviziju nad institucijom o kojoj je riječ nadležnim organima države članice domaćina.</p> <p>2. Nadležni organi država članica domaćina mogu zahtijevati da ih institucije za platni promet koje imaju zastupnike ili podružnice na njihovoj periodično izvještavaju o poslovanju na njihovoj teritoriji.</p> <p>Ti izvještaji zahtijevaju se u informative ili statističke svrhe i, ako zastupnici i podružnice vode</p>	<p>Član 82</p> <p>Čl. 177 i 178 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji države članice</p> <p>Član 177</p> <p>(11) Centralna banka sarađuje sa nadležnim organom države članice domaćina u postupku kontrole platne institucije iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(12) Centralna banka sa nadležnim organom države članice domaćina razmjenjuje informacije i dokumentaciju za sprovođenje kontrole poslovanja platne institucije ili njenog ogrankaka, odnosno agenta na teritoriji te države članice, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.</p> <p>(13) Kada platna institucija osnovana u Crnoj Gori posluje na teritoriji druge države članice, Centralna banka može:</p> <p>3) obaviti neposrednu kontrolu nad poslovanjem ogrankaka ili agenta te platne institucije u državi članici domaćinu, nakon što prethodno o tome obavijesti nadležni organ</p>
--	--

<p>poslove pružanja platnih usluga na osnovu prava osnivanja preduzeća, radi praćenja usklađenosti s odredbama domaćeg prava kojima se prenose grave III i IV. Takvi zastupnici i podružnice podliježu obavezama čuvanja poslovne tajne jednakim barem onima iz člana 24.</p> <p>3. Nadležni organi međusobno dostavljaju sve ključne i/ili važne podatke, naročito u slučajevima kršenja ili sumnje u kršenje zastupnika ili podružnice, i ako se takvo kršenje počini u okviru ostvarivanja slobode pružanja usluga. U vezi s tim, nadležni organi međusobno se na zahtjev obaveještavaju o svim relevantnim informacijama i, na sopstvenu inicijativu, o svim ključnim informacijama, između ostalog o tome da li institucija za platni promet ispunjava uslove u skladu s članom 11 stav 3.</p>	<p>družave članice domaćina, ili</p> <p>4) zatražiti od nadležnog organa države članice domaćina da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem ogranka ili agenta platne institucije osnovane u Crnoj Gori.</p> <p>Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice</p> <p>Član 178</p> <p>(6) Centralna banka u postupku kontrole platne institucije iz države članice koja posluje u Crnoj Gori neposredno ili preko ogranka, odnosno agenta saraduje sa nadležnim organom matične države članice.</p> <p>(7) Centralna banka sa nadležnim organima matične države članice razmjenjuje informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovodenje kontrole nad platnom institucijom, uključujući i informacije ili sumnju o postupanju suprotno propisima.</p> <p>(8) Kada platna institucija osnovana u drugoj državi članici posluje na teritoriji Crne Gore, nadležni organ matične države članice može:</p> <p>3) obaviti nepostrednu kontrolu nad</p>

	<p>poslovanjem njenih ogranača ili agenata u Crnoj Gori, nakon što prethodno o tome obavijesti Centralnu banku, ili</p> <p>4) zatražiti od Centralne banke da obavi neposrednu kontrolu nad poslovanjem njenih ogranača ili agenata u Crnoj Gori.</p>	
	<p>(9) Centralna banka obavlještava nadležni organ matične države članice o osnovama sumnje da je pružanje platnih usluga platne institucije iz te države članice u Crnoj Gori u vezi sa izvršenjem ili pokušajem pranja novca ili finansiranja terorizma ili bi pružanje ovih usluga moglo da uveća rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.”</p>	<p>4. Države članice mogu zahtijevati da institucije za platni promet koje posluju na njihovoј teritoriji putem zastupnika na osnovu prava osnivanja preduzeća, a čije se mjesto uprave nalazi u drugoj državi članici, imenuju centralnu kontaktну tačku na njihovoј teritoriji kako bi se osigurala odgovarajuća komunikacija i informisanje o usklađenosti s glavama III i IV, ne dovodeći u pitanje nijednu odredbu o sprečavanju pranja novca i borbi</p>

<p>protiv finansiranja terorizma i kako bi se olakšala supervizija od strane nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina, između ostalog dostavljanjem dokumenata i informacija nadležnim organima na zahtjev.</p> <p>5. Evropska agencija za bankarstvo sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se navode kriterijumi koji se primjenjuju za utvrđivanje, u skladu s načelom proporcionalnosti, okolnosti kada je imenovanje centralne kontaktne tačke prikladno, i za određivanje funkcija tih kontaktnih tačaka, na osnovu stava 4.</p> <p>Navedenim nacrtima regulatornih tehničkih standarda naročito se uzimaju u obzir:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ukupni obim i vrijednost transakcija koje je sprovjela institucija za platni promet u državama članicama domaćinima; (b) vrsta pruženih platnih usluga; i (c) ukupan broj zastupnika osnovanih u državi članici domaćinu. <p>Evropska agencija za bankarstvo podnosi te nacrt regulatornih tehničkih standarda Komisiji do 13. januara 2017. godine.</p>		

	<p>6. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okvir za saradnju i razmjenu informacija između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u skladu s ovom glavom i za pranje usklađenosti s odredbama domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV. U nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se metoda, sredstva i pojedinosti saradnje pri superviziji nad institucijama za platni promet koje posluju prekogranično, a naročito opseg i postupanje s informacijama koje se razmjenjuju, kako bi se osigurala dosljedna i djelotvorna supervizija nad institucijama za platni promet koje se bave prekograničnim pružanjem platnih usluga.</p>
	<p>Član 83 Poslije člana 78 dodaju se tri nova člana:</p> <p>„Sprovodenje prekogranične saradnje</p>
	<p>Član 178a Saradnja i razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih organa države članice domaćina iz čl. 177 i 178 ovog zakona i praćenje usklađenosti sa odredbama čl. 10 do 56f ovog zakona kojima se prenose odredbe glava III i IV Direktive (EU) 2015/2366, sproveće se u skladu sa odredbama propisa i drugih akata nadležnih organa Evropske unije kojima se utvrđuju metod, sredstva i načini saradnje pri kontroli platnih institucija koje posluju prekogranično.</p> <p>U tim nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se i sredstva i pojedinosti o svakom izveštavanju koje zatraže države članice domaćini od institucija za platni promet o poslovnim aktivnostima u vezi s platnim uslugama koje se sprovode na njihovoj teritoriji u skladu sa stavom 2, uključujući učestalost takvog izvještavanja.</p>
	<p>Evropska agencija za bankarstvo podnosi te nacrt regulatornih tehničkih standarda Komisiji do 13. januara 2018. godine.</p> <p>7. Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje</p>

regulatornih tehničkih standarda iz st. 5 i 6 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.	
<p>Član 30</p> <p>Mjere u slučaju neusklađenosti, uključujući mjere opreza</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje odgovornost nadležnih organa matične države članice, ako nadležni organ države članice domaćina utvrdi da institucija za platni promet koja ima zastupnike ili područnike na njenoj teritoriji nije usklađena s ovom glavom ili s domaćim pravom kojim se prenosi glava III ili IV, o tome bez odlaganja obavještava nadležni organ matične države članice.</p> <p>Nakon što je nadležni organ matične države članice procijenio informacije primljene na osnovu podstava 1, on bez nepotrebnog odlaganja preduzima sve odgovarajuće mјere kako bi se osiguralo da odnosna institucija za platni promet okonča stanje neregularnosti. Nadležni organ matične države članice bez odlaganja saopštava te mjeru nadležnom organu države članice domaćina i nadležnim organima svih drugih država članica kojih se to tiče.</p> <p>2. U vanrednim situacijama, ako je potrebno preduzeti hitne mјere za rješavanje ozbiljnih prijetnji zajedničkim interesima korisnika platnih</p>	<p>Mjere u slučaju neusklađenog poslovanja ogranka ili agenta</p> <p>Član 178b</p> <p>(1) Kada Centralna banka prima obavještenje od nadležnog organa države članice domaćina da platna institucija osnovana u Crnoj Gori koja pruža platne usluge na području te države članice preko ogranka ili agenta, ne posluje u skladu sa odredbama glave II Direktive (EU) 2015/2366 ili da krši odredbe nacionalnih propisa te države kojima se implementiraju odredbe glave III ili IV Direktive (EU) 2015/2366, a primljene informacije ocjeni osnovanim, Centralna banka bez odlaganja preduzima odgovarajuće mjeru u skladu sa svojim ovlašćenjima iz ovog zakona, kako bi se obezbijedilo da platna institucija ispravi utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti.</p> <p>(2) O mjerama iz stava 1 ovog člana Centralna banka, bez odlaganja, obavještava nadležni organ države</p>

	<p>članice domaćina i nadležne organe drugih država članica na koje bi se to moglo odnositi.</p> <p>(3) Kada Centralna banka sazna da platna institucija iz druge države članice, prilikom pružanja platnih usluga u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, ne postoji u skladu sa odredbama glave II Direktive (EU) 2015/2366 ili da taj ogranački agent iz druge države članice krši odredbe čl. 10 do 56f ovog zakona, Centralna banka o tome bez odlaganja obavještava nadležni organ matične države članice, sa ciljem da taj nadležni organ preduze odgovarajuće mjere prema toj platnoj instituciji.</p> <p>(4) U vanrednim situacijama, ako je potrebno preduzeti hitne mjere za rješavanje ozbiljnih zajedničkih interesima korisnika platnih usluga u Crnoj Gori, Centralna banka može preduzeti preventivne mjere prema ogranku ili agentu platne institucije iz druge države članice, uporedno sa prekograničnom saradnjom iz člana 178a ovog zakona i do sprovođenja mjera nadležnih organa matične države članice.</p> <p>(5) Preventivne mjere iz stava 4 ovog člana moraju biti odgovarajuće i</p>
<p>usluga u državi članici domaćinu, nadležni organi države članice domaćina mogu preduzeti mjeru opreza, uporedno s prekograničnom saradnjom među nadležnim organima i do sprovođenja mjeru nadležnih organa matične države članice, kako je navedeno u članu 29.</p> <p>3. Sve mjeru opreza na osnovu stava 2 moraju biti odgovarajuće i proporcionalne s obzirom na njihovu svrhu zaštite protiv ozbiljne prijetnje zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u državi članici domaćinu. One ne smiju dovesti do davanja prednosti korisnicima platnih usluga institucije za platni promet iz države članice domaćina u odnosu na korisnike platnih usluga institucije za platni promet u drugim državama članicama.</p> <p>Mjeru opreza privremene su i ukidaju se kada se riješi problem ozbiljnih utvrđenih prijetnji, između ostalog uz pomoć nadležnih organa matične države članice ili Evropske agencije za bankarstvo ili u saradnji s njima, kako je predviđeno u članu 27 stav 1.</p> <p>4. Ako je to u skladu s vanrednom situacijom, nadležni organi države članice domaćina unaprijed obaveještavaju nadležne organe matične države članice i nadležne organe bilo koje druge države članice koje se to tiče, Komisiju i Evropsku agenciju za bankarstvo, a u svakom slučaju bez nepotrebnog odlaganja, o mjerama opreza preduzetim na osnovu stava 2 i o njihovoj opravdanosti.</p>	

	<p>proporcionalne cijelu iz tog stava i ne smiju dovesti u povoljniji položaj korisnike platnih usluga te platne institucije u Crnoj Gori u odnosu na njene korisnike platnih usluga u drugim državama članicama.</p> <p>(6) Preventivne mjeru iz stava 4 ovog člana su privremene i Centralna banka je dužna da ih ukine čim prestane ozbiljna prijetnja zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u Crnoj Gori, pri čemu može koristiti pomoć nadležnih organa matične države članice ili Evropskog bankarskog regulatora ili saradivati sa njima.</p> <p>(7) O izricanju preventivnih mjera iz stava 4 ovog člana i o razlozima njihovog izricanja Centralna banka obavješta nadležni organ matične države članice i nadležne organe bilo koje druge države članice koje se to tiče, Evropsku komisiju i Evropskog bankarskog regulatora.</p> <p>(8) Obavještenje iz stava 7 ovog člana Centralna banka dostavlja, ako je to moguće, unaprijed, a najkasnije odmah po izricanju mjera.</p>	<p>Registrar Evropskog bankarskog</p>
--	---	--

	regulatora	
	<p>Član 178c</p> <p>(1) Centralna banka obavještava, bez odlaganja, Evropskog bankarskog regulatora o podacima koje vodi u registru platnih institucija u skladu sa članom 89 ovog zakona, kao i o razlozima za oduzimanje odobrenja platnoj instituciji i za brisanje pružaoca usluga informacija o računu iz tog registra.</p> <p>(2) Centralna banka je odgovorna za tačnost informacija iz stava 1 ovog člana i za njihovo ažuriranje.“</p>	
	<p>Član 31</p> <p>Obrazloženje i komunikacija</p> <p>1. Svaka mjera koju su preduzeli nadležni organi na osnovu čl. 23, 28, 29 ili 30, a koja uključuje sankciju ili ograničenje u pogledu ostvarenja slobode pružanja usluga ili slobode osnivanja preduzeća, odgovarajuće se opravdava i saopštava odnosnoj instituciji za platni promet.</p> <p>2. Čl. 28, 29 i 30 ne dovodi se u pitanje obaveza nadležnih organa na osnovu Direktive (EU) 2015/849 i Regulative (EU) 2015/847, a naročito na osnovu člana 48 stav 1 Direktive (EU) 2015/849 i</p>	<p>Član 77</p> <p>Član 165 mijenja se i glasi:</p> <p>“Primjena upravnog postupka</p> <p>Član 165</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>U postupku odlučivanja Centralne banke primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.“</p>

<p>člana 22 stav 1 Regulative (EU) 2015/847 da vrše supreviziju ili prate usklađenost sa zahtjevima utvrđenim u tim instrumentima.</p>	<p>Zakon o upravnom postupku</p> <p>Sadržaj pisanog rješenja</p> <p>Član 22</p> <p>Rješenje u pisanim oblicima sadrži uvod, dispozitiv, obrazloženje, uputstvo o pravnoj zaštiti, potpis ovlašćenog službenog lica i pečat javnopravnog organa.</p> <p>Uvod rješenja sadrži naziv javnopravnog organa koji ga donosi, odredbu zakona ili drugog propisa kojim je propisana nadležnost tog organa, ime i prezime, odnosno naziv stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, ako ga ima, i kratko označenje predmeta upravnog postupka.</p> <p>Dispozitiv rješenja sadrži odluku o upravnoj stvari i mora biti sažet i jasan.</p> <p>U dispozitivu rješenja može se odrediti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uslov od čijeg ispunjenja zavisi početak ili završetak pravnog dejstva rješenja; 2) rok od kojeg počinju da teku ili se završavaju pravna dejstva rješenja ili vrijeme trajanja pravnog dejstva rješenja;
--	---

	<p>3) nalog kojim se od stranke zahtijeva da izvrši, obustavi ili trpi neku radnju.</p> <p>Kad je propisano da žalba ne odlaze izvršenja rješenja, to se mora nавesti u dispozitivu rješenja.</p> <p>Dispozitivom rješenja može se riješiti i o troškovima postupka.</p> <p>Obrazloženje rješenja treba da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahtjeva stranke, činjenično stanje na osnovu kojeg je rješenje donijeto, propise na osnovu kojih je rješenje donijeto, razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku u dispozitivu rješenja, razloge zbog kojih nije uvažen neki od zahtjeva ili predloga stranke, odnosno nije uzeto u obzir izjašnjenje stranke o rezultatima ispitnog postupka, a kod odlučivanja po slobodnoj ocjeni, glavne razloge za donijetu odluku.</p> <p>Ako žalba ne odlaze izvršenje rješenja, obrazloženje sadrži i pozivanje na propis kojim je to propisano, odnosno detaljne razloge zbog kojih žalba ne odlaze izvršenje rješenja.</p> <p>Način pozivanja i dostavljanja</p> <p>Član 71</p>

	<p>Kad je stranka prisutna, javnopravni organ pozivanje vrši usmeno, a pismena uručuje neposredno, o čemu ovlašćeno službeno lice sačinjava službenu zabilješku koja se prilaže spisima predmeta.</p> <p>Kratka i hitna obaveještenja stranci mogu se uputiti telefonom ili na drugi pogodan način, o čemu se sačinjava službena zabilješka koja se prilaže spisima predmeta.</p> <p>Pismeno može da bude dostavljeno stranci putem poštanskog operatora, elektronskim putem, ličnim ili posrednim dostavljanjem ili na drugi primijeren način.</p>	<p>Mjesta na kojima se vrši dostavljanje</p> <p>Član 72</p> <p>Dostavljanje pisma vrši se, po pravilu, u stanu, poslovnoj prostoriji ili na radnom mjestu lica kome se dostavljanje vrši, a advokatu u njegovoj advokatskoj kancelariji.</p> <p>Dostavljanje pisma može se izvršiti i van prostorija iz stava 1 ovog člana, ako je lice kome se dostavljanje vrši na to pristalo.</p>
--	---	---

Član 32

Ustrojiv

1. Države članice mogu izuzeti ili dozvoliti svojim nadležnim organima da fizička ili pravna lica koja pružaju platne usluge kako su navedene u tač. 1 do 6 Aneksa I izuzmu od primjene svih ili dijela postupaka i uslova navedenih u odsjecima 1, 2 i 3, uz izuzetak čl. 14, 15, 22, 24, 25 i 26, ako:

- (a) mjesecašnja prosječna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je odnosno lice izvršilo u posljednjih 12 mjeseci, uključujući sve zastupnike za koje je preuzeo punu odgovornost, ne prelazi ograničenje koje je postavila država članica, ali ni u kojem slučaju ne iznosi više od 3 miliona eura. To se procjenjuje na osnovu predviđenog ukupnog iznosa platnih transakcija u njenom poslovnom planu osim ako nadležni organi zahtijevaju prilagođavanje tog plana; i

(b) nijedno fizičko lice odgovorno za upravljanje ili poslovanje nije osuđivano za krivična djela povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorizma ili druga finansijska krivična djela.

2. Sva fizička ili pravna lica registrovana u skladu sa stavom 1 obavezna su da imaju mjesto uprave ili boravište u državi članici u kojoj stvarno obavljaju svoje poslovanje.

3. Lica iz stava 1 ovog člana tretiraju se kao institucije za platni promet osim što se na njih ne primjenjuju član 11 stav 9 i čl. 28, 29 i 30.

Nema odgovarajućih odredbi

OPCIJA
nije iskorišćena

<p>4. Države članice mogu propisati i da sva fizička ili pravna lica registrovana u skladu sa stavom 1 ovog člana mogu obavljati samo određene aktivnosti iz člana 18.</p> <p>5. Lica iz stava 1 ovog člana obavještavaju nadležne organe o svim promjenama koje su relevantne za uslove navedene u tom stavu. Države članice preduzimaju potrebne korake kako bi osigurale da ako dođe do prestanka ispunjavanja uslova iz st. 1, 2 ili 4 ovog člana, odnosna lica zatraže odobrenje u roku od 30 kalendarskih dana u skladu s članom 11.</p> <p>6. St. 1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se u odnosu na Direktivu (EU) 2015/849 ili domaće propise o borbi protiv pranja novca.</p>	<p>Član 33</p> <p>Pružaoci usluga pružanja informacija o računu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fizička ili pravna lica koja isključivo pružaju platnu uslugu kako je navedena u tački 8 Aneksa I izuzeta su od primjene postupka i uslova navedenih u odsjecima 1 i 2, uz izuzetak člana 5 stav 3 i čl. 14 i b, tač. e do h i tač. j, l, n, p i q, člana 5 stav 3 i čl. 14 i 15. Primjenjuje se Odsjek 3, uz izuzetak člana 23 stav 3. 2. Lica iz stava 1 ovog člana tretiraju se kao institucije za platni promet osim što se na njih ne primjenjuju glave III i IV, uz izuzetak čl. 41, 45 i 52, prema potrebi, i čl. 67 i 69 i čl. 95 do 98. 	<p>Član 68</p> <p>Postaje člana 107 dodaje se novo poglavlje i četiri nova člana koji glasi:</p> <p>„VILA REGISTROVANI PRUŽAOCI USLUGA INFORMACIJA O RAČUNU</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Upis i brisanje iz registra</p> <p>Član 107a</p> <p>(1) Pružalač usluge informacija o računu je pravno lice ili preduzetnik koji pruža isključivo platnu uslugu iz člana 2 tačka 8 ovog zakona i koji je upisan u registar iz</p>

<p>člana 89 ovog zakona.</p> <p>(2) Lice koje namjerava da pruža platnu uslugu iz člana 2 tačka 8 ovog zakona podnosi Centralnoj banci zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu, uz koji prilaže dokumentaciju iz člana 72 stav 2 tač. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 i 15 ovog zakona.</p> <p>(3) Lice iz stava 2 ovog člana dužno je da, uz zahtjev i propisanu dokumentaciju, podnese i dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti prema pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili korisniku platnih usluga, nastalih zbog neovlašćenog pristupa, pristupa sa ciljem prevare i neovlašćenog korištenja informacija o računu za plaćanje ili korištenja tih informacija sa ciljem prevare.</p> <p>(4) Minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju iz stava 3 ovog člana utvrđuje Centralna banka primjenom sljedećih kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) rizični profil registrovanog pružaoca usluga informacija o računu; 2) obim aktivnosti, odnosno broj korisnika platnih usluga koji koriste
--

	<p>usluge pružanja informacija o računu;</p> <p>3) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijumi za njihovo sprovođenje.</p> <p>(5) Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. 1 i 3 ovog člana, Centralna banka može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>(6) Centralna banka izdaje rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar kada ocijeni da pružalac usluga informacija o računu ima:</p>	<p>1) uspostavljen djelotvoran i pouzdan sistem upravljanja koji uključuje upravljačku organizaciju sa jasno definisanim, preglednim i dosljednim linijama ovlašćenja i odgovornosti;</p> <p>2) efikasan postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o rizicima kojima je pružalac usluga informacija izložen ili bi mogao biti izložen, i</p> <p>3) odgovarajuće mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene</p>
--	---	---

	<p>administrativne i računovodstvene postupke.</p> <p>(7) Za izdavanje rješenja o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar Centralna banka naplaćuje naknadu, čija se visina i način plaćanja uređuju propisom Centralne banke.</p> <p>(8) Rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>(9) Centralna banka će odbiti zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocijeni da nije ispunjen neki od uslova iz st. 2 i 3 ovog člana; 2) bi kontrola nad poslovanjem pružaoca usluge informacija o računu mogla biti otježana ili onemogućena zbog povezanosti tog pružaoca sa drugim pravnim ili fizičkim licima. <p>(10) Centralna banka briše iz registra iz stava 1 ovog člana pružaoca usluge informacija o računu ako taj pružalac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne počne sa pružanjem platne usluge u skladu sa rješenjem o upisu u registar u roku od godinu dana od dana njegovog izdavanja;
--	---

	<p>2) dostavi obavještenje Centralnoj banci, u pisanoj formi, da više neće pružati platne usluge za koje je upisan u registar;</p> <p>3) duže od šest mjeseci ne pruža platne usluge;</p> <p>4) je upis u registar izvršen na osnovu neistinite ili netaćne dokumentacije, odnosno podataka koji su od značaja za njegovo poslovanje;</p> <p>5) onemogućava obavljanje kontrole njegovog poslovanja, ili</p> <p>6) ne sprovodi mjere koje je naložila Centralna banka.</p> <p>(11) Rješenje o brisanju pružaoca usluge informacija o računu iz registra objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>Primjena drugih odredbi ovog zakona</p> <p>Član 107b</p> <p>(1) Na pružaoca usluge informacija o računu ne primjenjuju se odredbe čl. 10 i 11, čl. 13 i 14, čl. 16, 17 i 18 i čl. 20 do 56f i odredbe čl. 57 do 90 ovog zakona.</p> <p>(2) Na pružaoca usluge informacija o</p>

	<p>računu shodno se primjenjuju odredbe čl. 30c, 56a, 56b, 56c, čl. 91 do 102 i čl. 103 do 107 ovog zakona.</p> <p>Pretvaranje registrovanog pružaoca usluge informacija o računu u platnu instituciju</p>
	<p>Član 107c</p> <p>(1) Registrovani pružalač usluge informacija o računu koji namjerava da, osim usluga iz člana 2 tačka 8 ovoga zakona, pruža jednu ili više platnih usluga iz člana 2 tač. 1 do 7 ovog zakona kao platna institucija, dužan je da Centralnoj banci podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga kao platna institucija i dostavi informacije i dokumentaciju iz člana 72 ovog zakona.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, registrovani pružalač usluge informacija o računu nije dužan da dostavi informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Centralnoj banci, a koji su u trenutku podnošenja zahtjeva i dalje relevantni.</p> <p>(3) Stupanjem na snagu rješenja o odobrenju pružanja platnih usluga kao platnoj instituciji, registrovani pružalač usluge informacija o računu briše se iz</p>

	<p>registra iz člana 89 ovog zakona i upisuje se u taj registar kao platna institucija.</p> <p>Pretvaranje platne institucije u registrovanog pružaoca usluge informacija o računu</p> <p>Član 107d</p> <p>(1) Platna institucija koja više ne namjerava da pruža platne usluge koje su sadržane u rješenju o odobrenju pružanja platnih usluga osim platne usluge iz člana 2 tačka 8 ovog zakona, podnosi Centralnoj banci zahtjev za upis u registar iz člana 89 ovoga zakona kao pružalač usluge informacija o računu.</p> <p>(2) Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana Centralna banka sprovodi postupak na osnovu informacija i dokumentacije kojima raspolaže, a može od platne institucije zatražiti i druge informacije i dokumentaciju.</p> <p>(3) Na odlučivanje po zahtjevu iz stava 1 ovoga člana primjenjuju se odredbe člana 107a ovog zakona.</p> <p>(4) Stupanjem na snagu rješenja o upisu</p>

	<p>pružaoca usluge informacija o računu u registar iz člana 89 ovog zakona platna institucija se briše iz tog registra i upisuje se u taj registar kao pružalač usluge informacija o računu.</p> <p>(5) Upisom u registar pružaoca usluge informacija o računu prestaju da važe sva odobrenja izdata platnoj instituciji.</p>	
Član 34	Obavještavanje i informacije	
	<p>Ako država članica primijeni izuzeće na osnovu člana 32., o svojoj odluci obavještava Komisiju do 13. januara 2018. godine i odmah obavještava Komisiju o svim naknadnim promjenama. Osim toga, država članica obavještava Komisiju o broju tih fizičkih i pravnih lica i jednom godišnje je obavještava o ukupnoj vrijednosti izvršenih platnih transakcija na dan 31. decembra svake kalendarske godine, kako je navedeno u članu 32 stav 1 tačka a.</p> <p>Nema odgovarajućih odredbi</p> <p>OPCIJA iz člana 32 nije iskorišćena</p>	Član 74

Pristup platnim sistemima

1. Države članice obezbjeđuju da pravila pristupa platnim sistemima od strane pružalača platnih usluga koji su pravna lica i koji su dobili odobrenje ili su registrovani budu objektivna, nediskriminuća

Član 35

Član 74

U članu 142 stav 4 mijenja se i glasi:
 "(4) Odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju se na platne sisteme:

Potpuno usklađeno

<p>i srazmjerna i da ne sprečavaju pristup u većoj mjeri nego što je to potrebno za zaštitu od specifičnih vrsta rizika kao što su rizik poravnajanja, operativni rizik i rizik poslovanja i za zaštitu finansijske i operative stabilnosti platnog sistema.</p> <p>Platni sistemi na pružaoca platnih usluga, korisnike platnih usluga ili na druge platne sisteme ne smiju primjenjivati nijedan od sljedećih zahtjeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) restriktivna pravila o stvarnom učešću u drugim platnim sistemima; (b) pravila kojima se pravi razlika među pružaocima platnih usluga koji imaju odobrenje ili među registrovanim pružaocima platnih usluga u pogledu pravâ, obaveza i ovlašćenja učesnika; (c) ograničenja na osnovu institucionalnog statusa. <p>2. Stav1 ne primjenjuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a)platne sisteme utvrđene na osnovu Direktive 98/26/EZ; (b) platne sisteme koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju grupi. <p>Za potrebe podstava 1 tačka (a) države članice obezbjeduju da ako učesnik utvrđenog sistema pružaocu platnih usluga s odobrenjem ili registrovanim pružaocu platnih usluga koji nije učesnik u sistemu dozvoljava slanje naloga za plaćanje kroz sistem, taj učesnik, kada se od njega to zatraži, mora pružiti istu mogućnost, na objektivan, srazmjeran i nediskriminirajući način,</p>	<p>1) u kojima se vrši konačnost poravnajanja utvrđene u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>2) koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju grupi.“.</p> <p>Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„(5) Učesnik platnog sistema iz stava 4 tačka 1 ovog člana koji je omogućio pružaocu platnih usluga koji nije učesnik tog platnog sistema mogućnost slanja naloga za plaćanje preko tog sistema, dužan je da tu mogućnost na objektivan, srazmjeran i nediskriminiran način pruži i drugom pružaocu platnih usluga koji to od njega zatraži.</p> <p>(6) Učesnik platnog sistema dužan je da svako odbijanje zahtjeva iz stava 5 ovog člana detaljno obrazloži.“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Pristup platnim sistemima</p> <p>Član 142</p>
(1) Pravilima rada platnog sistema	

Učesnik daje pružaocu platnih usluga koji je podnio zahtjev sve razloge za svako odbijanje.	<p>utvrđuju se objektivni, nediskriminatori i primjereni uslovi za pristup, odnosno učešće u platnom sistemu.</p> <p>(2) Pristup, odnosno učešće u platnom sistemu može se ograničiti samo u mjeri potreboj radi zaštite od posebnih rizika (rizika poravnanja, operativnog rizika, rizika poslovanja i dr.) i radi očuvanja finansijske i operativne stabilnosti platnog sistema.</p> <p>(3) Pravilima rada platnog sistema ne mogu se utvrditi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ograničenja u vezi sa efektivnim učešćem u drugim platnim sistemima; 2) pravila kojima se na diskriminiran način utvrđuju prava i obaveze koja se odnose na učešće u platnom sistemu; 3) ograničenja po osnovu vrste pružalaca platnih usluga. <p>(4) Odredbe st. 1 do 3 ovog člana ne primjenjuju se na platne sisteme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u kojima se vrši konačnost poravnania utvrđene u skladu sa ovim zakonom; 2) koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju
---	---

	<p>grupi.</p> <p>(5) Učesnik platnog sistema iz stava 4 tačka 1 ovog člana koji je omogućio pružaocu platnih usluga koji nije učesnik tog platnog sistema mogućnost slanja naloga za plaćanje preko tog sistema, dužan je da istu mogućnost na objektivan, srazmjeran i nediskriminoran način pruži i drugom pružaocu platnih usluga koji to od njega zatraži.</p> <p>(6) Učesnik platnog sistema dužan je da svako odbijanje zahtjeva iz stava 5 ovoga člana detaljno obrazloži.</p>	
Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)	<p>Član 36</p> <p>Pristup računima koje otvara i vodi banka i druga kreditna institucija</p> <p>Član 4a</p> <p>Države članice obezbjedjuju da institucije za platni promet imaju pristup uslugama kreditnih institucija u vezi s računima za plaćanje na objektivan, nediskriminirajući i srazmjeran način. Takav pristup mora biti dovoljno širok da institucijama za platni promet omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način.</p> <p>Kreditna institucija mora nadležnom organu pružiti valjano obrazloženje za svako odbijanje.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način.</p> <p>(2) Banka i druga kreditna institucija može odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana kada ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, o čemu je dužna da Centralnoj banci dostavi obavještenje sa obrazloženjem.</p>	<p>Član 37</p> <p>Zabrana pružanja platnih usluga licima koja nisu pružaoci platnih usluga i dužnost obavještanja</p> <p>1. Države članice zabranjuju pružanje platnih usluga fizičkim ili pravnim licima koja nisu pružaoci platnih usluga niti su izričito isključena iz područja primjene ove direktive.</p> <p>2. Države članice zahtijevaju da pružaoci usluga koji obavljaju jednu od aktivnosti iz člana 3 tačka k podstač. i i ili obavljaju obje aktivnosti, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci premašuje iznos od 1 milion eura pošalju obavještenje nadležnim organima u kojem se nalazi opis ponuđenih usluga i u kojem je navedeno pod kojim se isključenjem iz člana 3 tačka k podstač. i i ili smatra da se aktivnost obavlja.</p> <p>Na osnovu tog obavještenja nadležni organ donosi</p>	<p>Član 4</p> <p>U članu 4 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>”2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori.”</p> <p>U tački 5 riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)“ brišu se.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.“</p> <p>Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list</p>

		<p>CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Pružaoci platnih usluga</p> <p>Član 4</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga u Crnoj Gori mogu biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) banka i druga kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori; 2) platna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori; <p>(2a) registrovani pružalac usluga informacija o računu sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>(3) institucija za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>(4) ogranačak kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Crnoj Gori;</p> <p>(5) Centralna banka;</p> <p>(6) Država Crna Gora i jedinice lokalne samouprave kada ne djeluju u svojojstvu vlasti.</p> <p>(2) Lica koja nijesu pružaoci platnih usluga u smislu stava 1 ovog člana, ne smiju pružati platne usluge u Crnoj Gori.</p> <p>(3) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu dozvole, odnosno odobrenja izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihovo osnivanje i poslovanje.</p>	
utemeljenu odluku na osnovu kriterijuma iz člana 3 tačka k ako aktivnost ne ispunjava uslove za ograničenu mrežu i shodno tome obavještava pružaoca usluga.	3. Države članice zahtijevaju da pružaoci usluga koji obavljaju aktivnost iz člana 3 tačka l šalju obavještenje nadležnim organima i dostavljaju nadležnim organima godišnje revizorsko mišljenje, kojim se potvrđuje da je aktivnost u skladu s ograničenjima iz člana 3 tačka l.	4. Nezavisno od stava 1, nadležni organi obavještavaju Evropsku agenciju za bankarstvo o uslugama saopštenim u skladu sa st. 2 i 3, navodeći isključenje pod kojim se obavlja aktivnost.	5. Opis aktivnosti saopštenih u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana stavja se na raspolaganje javnosti putem registara iz čl. 14 i 15.

	<p>(4) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana mogu pružati platne usluge na osnovu odobrenja izdatih u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(5) Pružaoci platnih usluga iz stava 1 tačka 2a ovog člana mogu pružati platne usluge nakon upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Obaveza obavlještanja o uslugama koje se ne smatraju platnim uslugama</p> <p style="text-align: center;">Član 3a</p> <p>(1) Pružaoci usluga koji pružaju usluge iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci prelazi iznos od 1.000.000 eura, dužni su da najkasnije u roku od mjesec dana od dana ispunjenja ovog uslova dostave obavještenje Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) o ukupnoj vrijednosti platnih transakcija izvršenih u tom periodu, sa detaljnim</p>

	<p>opisom usluga koje pružaju i naznakom usluge iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona.</p> <p>(2) Centralna banka, na osnovu obavještenja iz stava 1 ovog člana, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi da se pružalac usluga koristi izuzećem iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona.</p> <p>(3) Ukoliko Centralna banka, u slučaju iz stava 2 ovog člana, ocijeni da nije opravданo da se pružalac usluga i dalje koristi izuzećem iz člana 3 stav 1 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, donosi rješenje kojim nalaže pružaocu uslugā, da u roku određenom tim rješenjem, a koji ne može biti kraći od 90 dana, podnese Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 72 ovog zakona ili da se, u istom roku, uskladi sa ograničenjima iz člana 3 tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona na način utvrđen rješenjem.</p> <p>(4) Pružalac usluga iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona, dužan je da o pružanju tih usluga obavijesti Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i da joj, u skladu sa propisima, dostavi godišnji izvještaj revizora kojim se potvrđuje da je usluga koju pruža u skladu sa ograničenjima iz člana 3 tačka</p>
--	--

	<p>12 ovog zakona.</p> <p>(5) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavještava Centralnu banku o pružaocima usluga iz stava 4 ovog člana koji obavljaju uslugu iz člana 3 tačka 12 ovog zakona.</p> <p>(6) Ako Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ocijeni da usluga koju obavlja pružač usluga iz stava 4 ovog člana nije u skladu sa ograničenjima iz člana 3 tačka 12 ovog zakona, o tome odmah obavještava Centralnu banku.</p> <p>(7) Centralna banka, na osnovi obavještenja iz stava 6 ovog člana, donosi rješenje kojim nalaže pružaocu usluga iz stava 4 ovog člana da, u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti kraći od 90 dana, podnese Centralnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz člana 72 ovog zakona ili da se, u istom roku, uskladi sa ograničenjima iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona na način utvrđen rješenjem.</p> <p>(8) Pružaoci usluga iz st. 1 do 7 ovog člana upisuju se u registar iz člana 89 ovog zakona.“</p>

<p>Član 38</p> <p>Područje primjene</p> <p>1. Ova glava primjenjuje se na jednokratne platne transakcije, okvirne ugovore i platne transakcije koje su njima obuhvaćene. Strane se mogu dogоворити да se ona ne primjenjuje u cijelosti ili djelimično ako korisnik platnih usluga nije potrošač.</p> <p>2. Države članice mogu primijeniti odredbe ove glave na mikropreduzeća na jednak način kao na potrošače.</p> <p>3. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ, drugo mjerodavno pravo Unije ni nacionalne mjere povezane s uslovima za odobravanje kredita potrošačima koji nisu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Vrste ugovora o platnim uslugama</p> <p>Član 10</p> <p>(1) Ugovor o platnim uslugama je ugovor kojim se pružalač platnih usluga obavezuje da će korisniku platnih usluga pružati određene platne usluge, odnosno platnu uslugu, a korisnik platnih usluga se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.</p> <p>(2) Ugovor o platnim uslugama zaključuje se kao ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji ili kao okvirni ugovor o platnim uslugama (u daljem tekstu: okvirni ugovor).</p> <p>(3) Ugovorom o jednokratnoj platnoj transakciji uređuje se izvršenje jedne platne transakcije koja nije obuhvaćena okvirnim ugovorom.</p> <p>(4) Okvirnim ugovorom uređuje se izvršavanje budućih pojedinačnih platnih transakcija, a mogu se urediti i uslovi za otvaranje i vođenje računa za plaćanje u</p>
---	--

	<p>skladu sa posebnim propisima.</p> <p>(5) Odredbe ovog zakona koje se odnose na obaveze informisanja pri pružanju platnih usluga primjenjuju se na odnos između korisnika platnih usluga koji je potrošač i njegovog pružaoca platnih usluga, a na odnos između korisnika platnih usluga koji nije potrošač i njegovog pružaoca platnih usluga primjenjuju se ako pružalač platnih usluga i korisnik koji nije potrošač ne ugovore drukčije.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti povoljniji položaj od položaja koji korisniku platnih usluga pripada u skladu sa čl. 11 do 27 ovog zakona.</p>	<p>Neprenosivo</p>
	<p>Član 39</p> <p>Druge odredbe prava Unije</p> <p>Odredbama ove glave ne dovodi se u pitanje pravo Unije koje sadrži dodatne zahtjeve o prethodnom obavještavanju.</p> <p>Međutim, ako se primjenjuje i Direktiva 2002/65/EZ, zahtjevi obavještavanja iz člana 3 stav 1 te direktive, uz izuzetak tačke 2 podtač. c do g, tačke 3 podtač. a, d i e, i tačke 4 podtačka b tog</p>	

stava zamjenjuje se čl. 44, 45, 51 i 52 ove direktive.	
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Naknade za davanje informacija</p>
<p>Član 40</p> <p>Naknade za izvještavanje</p> <ol style="list-style-type: none"> Pružalač platnih usluga korisniku platnih usluga ne smije naplatiti naknadu za pružanje informacija u skladu s ovom glavom. Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu dogоворити naknade за dodatna ili čешća obavještenja ili slanje obavještenja putem sredstava komunikacije koja nije navedena u okvirnom ugovoru, a koja se dostavljaju na zahtjev korisnika platnih usluga. U slučajevima kada pružalač platnih usluga može zaračunati naknade za obavještenja u skladu sa stavom 2, one moraju biti razumne i u skladu sa stvarnim troškovima koje je imao pružalač platnih usluga. 	<p>Član 11</p> <p>(1) Pružalač platnih usluga ne smije korisniku platnih usluga naplatiti naknade za davanje informacija koje je dužan da da u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti naknade za dodatno ili češće davanje informacija od ugovorenog okvirnog ugovorom ili za njihov prenos komunikacionim sredstvima koja nisu navedena u okvirnom ugovoru, a dostavljaju se na zahtjev korisnika platnih usluga.</p> <p>(3) Visina naknada iz stava 2 ovog člana mora biti primjereni i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.</p>
<p>Član 41</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list</p>

Teret dokazivanja za zahtjeve izvještavanja Države članice određuju da teret dokazivanja leži na pružaocu platnih usluga kako bi dokazao da poštuje zahtjeve izvještavanja iz ove glave.	CG", br. 62/13 i 6/14) Teret dokazivanja Član 12 U slučaju spora, teret dokazivanja da je ispunio obaveze informisanja korisnika platnih usluga u skladu sa ovim zakonom je na pružaocu platnih usluga.	
Član 42 Odstupanja od zahtjeva za informacije za platne instrumente male vrijednosti i elektronski novac 1. U slučaju platnih instrumenata koji se u skladu s relevantnim okvirnim ugovorom odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze 30 eura ili koji imaju ograničenje potrošnje od 150 eura ili su na njima sačuvana novčara sredstva koja nisu u kojem trenutku ne prelaze 150 eura:	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Obaveza informisanja za platne instrumente male vrijednosti i elektronski novac Član 27 U slučaju platnih instrumenata kojima se, u skladu sa okvirnim ugovorom, izvršavaju samo pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 30 eura ili koji imaju ograničeno trošenje najviše do ukupnog iznosa od 150 eura ili na kojima su pohranjena novčana sredstva koja nikada ne prelaze iznos od 150 eura: (a) odstupajući od čl. 51, 52 i 56, pružalač platnih usluga obezbjeđuje platiocu samo informacije o glavnim karakteristikama platne usluge, uključujući i način na koji je moguće koristiti platni instrument, o odgovornosti i naknadama kao i druge informacije bitne za donošenje odluke na osnovu obavještenosti kao i podatke o tome gdje su lako	Potpuno usklađeno 1) izuzetno od čl. 19, 20 i 24 ovog zakona, pružalač platnih usluga dužan je da

<p>dostupne ostale informacije i uslovi iz člana 52;</p> <p>(b) odstupajući od člana 54, moguće je dogоворити да se od пруžаoca платних услуга не заhtijeva da предлаže промјене услоva оквирног уговора на исти начин kako je одређено у članu 51 stav 1;</p> <p>(c) odstupajući od čl. 57 i 58, могуће је dogоворити да nakon izvršenja platne transakcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pružalač платних услуга dâ ili učini raspoloživom само referencu kojom se korisniku платних услуга omogućava identifikacija platne transakcije, iznos platne transakcije, sve naknade i/ili u slučaju nekoliko платних transakcija iste vrste upućenih istom primaocu plaćanja, podatke o njihovu ukupnom iznosu i naknadama za navedene platne transakcije; ii. da se od пруžаoca платних услуга ne zahtijeva da dâ ili učini raspoloživim информације из податаке iako se платни инструмент користи анонимно ili ako пруžalač платних услуга технички nije u mogućnosti da pruži te podatke. Međutim, пруžalač платних услуга omogućava платiocu могућност provjere iznosa sačuvanih novčanih sredstava. <p>2. Za nacionalne platne transakcije države članice ili</p>	<p>platiocu доставља само информације о главним карактеристикама платне услуге, уključujući информације о начину коришћења платних инструмената, о одговорности u вези са коришћењем платних инструмената, о naknadama i друге информације od значаја за доношење одлуке корисника платних услуга о zaključivanju уговора, kao i податак где корисник платних услуга може na лако dostupan начин dobiti друге информације iz člana 19 ovog zakona;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izuzetno od člana 22 ovog zakona, пруžalač платних услуга i korisnik платних услуга могу уговорити да пруžalač платних услуга nije dužan da predlaže изменjene okvirnog уговора na начин iz člana 20 stav 1 ovog zakona; 2) izuzetno od čl. 25 i 26 ovog zakona, пруžalač платних услуга i korisnik платних услуга могу уговорити да, nakon izvršavanja platne transakcije: <ul style="list-style-type: none"> - пруžalač платних услуга дaje ili ставља на располaganje само referentnu oznaku kojom će korisniku платних услуга omogućiti идентификацију платне трансакције, нjenog iznosa i naknade, a u slučaju više платних трансакција исте

	<p>njihovi nadležni organi mogu umanjiti ili udvostručiti iznose iz stava 1. Za platne instrumente s unaprijed uplaćenim sredstvima (prepaid platne instrumente) države članice mogu povećati navedene iznose do 500 eura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pružalač platnih usluga nije dužan da dostavlja ili stavlja na raspolaganje informacije iz alineje 1 ove tačke ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružalač platnih usluga iz tehničkih razloga ne može korisniku platnih usluga obezbijediti te informacije, s tim da je pružalač platnih usluga dužan da platiocu omogući provjeru iznosa novčanih sredstava pohranjenih na platnom instrumentu nakon izvršavanja platne transakcije. 		
<p>Član 43</p> <p>Područje primjene</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ovo poglavlje primjenjuje se na jednokratne platne transakcije koje nisu obuhvaćene okvirnim ugovorom. 2. Kada se nalog za plaćanje za jednokratnu platnu transakciju šalje platnim instrumentom obuhvaćenim okvirnim ugovorom, pružalač platnih usluga nije obvezan da dà ili učini raspoloživim informacije koje su već pružene korisniku platnih 	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Izbjegavanje dvostrukog davanja informacija</p> <p>Član 18</p> <p>Ukoliko je nalog za plaćanje za jednokratnu platnu transakciju podnešen pružaocu platnih usluga putem platnog instrumenta koji je obuhvaćen okvirnim</p> <p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>usluga na osnovu okvirnog ugovora s drugim pružaocem platnih usluga ili koje će mu biti pružene u skladu s tim okvirnim ugovorom.</p>	<p>ugovorom sa drugim pružaocem platnih usluga, pružalac platnih usluga nije dužan da dà ili učini raspoloživim informacije koje su već date ili će biti date korisniku platnih usluga na osnovu okvirnog ugovora sa drugim pružaocem platnih usluga.</p>
<p>Član 44</p> <p>Prethodne opšte informacije</p> <ol style="list-style-type: none"> Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga stavi na raspolaganje informacije i uslove iz člana 45 u pogledu sopstvenih usluga na lako dostupan način prije nego što se korisnik platnih usluga obavese ugovorom ili ponudom za jednokratnu platnu uslugu. Na zahtjev korisnika platnih usluga pružalac platnih usluga pruža mu informacije i uslove na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Informacije i uslovi navode se na lako razumljiv način i u jasnom i razumljivom obliku, na službenom jeziku države članice u kojoj se nudi platna usluga ili na drugom jeziku koji su dogovorele stranke. Ako je ugovor o jednokratnoj platnoj usluzi na zahtjev korisnika platnih usluga sklopljen korišćenjem sredstva za komunikaciju na daljinu koje pružaocu platnih usluga ne omogućava poštovanje stava 1, pružalac platnih usluga ispunjava svoje obaveze u skladu s tim stavom odmah nakon izvršenja platne transakcije. 	<p>Član 10</p> <p>U članu 15 stav 1 tačka 1 poslije riječi „pravilnog“ dodaju se riječi: „iniciranja ili“.</p> <p>Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(2) Pružalac usluge iniciranja plaćanja, dužan je da osim informacija iz stava 1 ovog člana, prije iniciranja plaćanja platiocu da ili učini dostupnim na jasan i sveobuhvatan način i sljedeće informacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> naziv pružaoca usluge iniciranja plaćanja, tačnu adresu njegovog sjedišta i, prema potrebi, adresu njegovog agenta ili granku; druge kontaktne informacije, važne za komunikaciju sa pružaocem usluge iniciranja plaćanja, uključujući i e-mail adresu, i kontakt podatke o nadležnom tijelu i podatke potrebne za

<p>3. Obaveze iz stava 1 ovog člana mogu se ispuniti i dostavljanjem primjera nacrta ugovora o jednokratnoj platnoj usluzi ili nacrta naloga za plaćanje uključujući informacije i uslove navedene u članu 45.</p>	<p>komunikaciju sa tim nadležnim tijelom.“ U st. 2, 3 i 4 riječi: „iz stava 1“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 1 i 2“. Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.</p> <p>Član 45</p> <p>Informacije i uslovi</p> <p>1. Družave članice obezbjeduju da pružalač platnih usluga korisniku platnih usluga dâ ili učini raspoloživim slijedeće informacije i uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) specifikaciju informacija ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju mora navesti korisnik platnih usluga kako bi se nalog za plaćanje mogao pravilno inicirati ili izvršiti; (b) najduži rok u kojem će se platna usluga pružati; (c) sve naknade koje korisnik platnih usluga treba da plati pružaocu platnih usluga i, prema potrebi, podjelu (specifikaciju) tih naknada; (d) prema potrebi, stvarni ili referentni kurs koji se primjenjuje na platnu transakciju. <p>2. Pored toga, države članice obezbjeduju da pružaoci usluga iniciranja plaćanja, prije iniciranja, daju platiocu ili učine raspoloživim platiocu slijedeće jasne i sveobuhvatne informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) naziv pružaoca usluga iniciranja plaćanja, tačnu adresu njegovog mjestra uprave i, prema potrebi,
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Pretodne opštete informacije</p> <p>Član 15</p> <p>(1) Pružalač platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji, bez obzira na oblik ili način zaključivanja tog ugovora, da ili učini dostupnim sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) specifikaciju podataka ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koje korisnik platnih usluga treba da dostavi radi pravilnog iniciranja ili izvršavanja naloga za plaćanje; 2) maksimalan rok za izvršavanje platne usluge koja se pruža; 3) sve naknade koje je korisnik platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga i

<p>tačnu adresu njegovog zastupnika ili podružnice osnovane u državi članici u kojoj se nudi platna usluga i sve druge kontaktne informacije, uključujući i adresu elektronske pošte, važne za komunikaciju s pružaocem usluga inciranja plaćanja; i</p> <p>(b) kontakt podatke nadležnog organa.</p> <p>3. Prema potrebi, sve druge relevantne informacije i uslovi iz člana 52 stavljuju se na raspolaganje korisniku platnih usluga na lako dostupan način.</p>	<p>specifikaciju iznosa eventualnih troškova;</p> <p>4) stvarni ili referentni kurs, ako ta platna transakcija uključuje preračunavanje valute;</p> <p>5) druge informacije i uslove iz člana 19 ovog zakona koje se odnose na tu platnu transakciju.</p> <p>(2) Pružatelac usluge inciranja plaćanja dužan je da, osim informacija iz stava 1 i 2 ovog člana, prije inciranja plaćanja platiocu da ili učini dostupnim na jasan i sveobuhvatan način i sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) naziv pružaoca usluge inciranja plaćanja, tačnu adresu njegovog sjedišta i, prema potrebi, tačnu adresu njegovog agenta ili ogrankaka; 2) druge kontaktne informacije, važne za komunikaciju sa pružaocem usluge inciranja plaćanja, uključujući i e-mail adresu, i 3) kontakt podatke o nadležnom tijelu i podatke potrebne za komunikaciju sa tim nadležnim tijelom. <p>(3) Pružatelac platnih usluga dužan je da informacije iz st. 1 i 2 ovog člana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) stavi na raspolaganje korisniku 	

	<p>platnih usluga na lako dostupan način;</p> <p>2) da jasno, razumljivo i sveobuhvatno, na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku dogovorenom između pružaoca i korisnika platnih usluga,</p> <p>3) na zahtjev korisnika platnih usluga, da u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju.</p> <p>(4) Ukoliko je ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji, na zahtjev korisnika platnih usluga, zaključen korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu koji ne omogućavaju pružaocu platnih usluga da ispunи obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana, pružalač platnih usluga dužan je da te obaveze ispunи odmah nakon izvršavanja platne transakcije.</p> <p>(5) Pružalač platnih usluga može obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana ispuniti i dostavljanjem nacrt-a ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji ili nacrt-a naloga za plaćanje koji sadrži informacije iz stava 1 ovog člana.</p>		
Član 46	Član 11	Poslije člana 15 dodaju se dva nova člana koja glase:	Potpuno usklađeno

<p>Uz informacije i uslove navedene u članu 45, pri čemu je nalog za plaćanje iniciran putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružaćac usluga iniciranja plaćanja, odmah nakon iniciranja, daje ili čini raspoloživim platiocu i, ako je primjenjivo, primaocu plaćanja sve sljedeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) potvrdu o uspješnom iniciranju naloga za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji vodi račun platiocu; (b) referencu kojom se platiocu i primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije, a, prema potrebi, primaocu plaćanja identifikacija platioca i svih informacija koje su prenesene platnom transakcijom; (c) iznos platne transakcije; (d) ako je primjenjivo, iznos svih naknada platnih pružaocu usluga iniciranja plaćanja u vezi s transakcijom i, ako je primjenjivo, podjelu iznosa tih naknada. 	<p>"Informacije pružaoca usluge iniciranja plaćanja za platiocu i primaocu plaćanja nakon davanja naloga za plaćanje"</p>
	<p>Član 15a</p> <p>Kada se nalog za plaćanje inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, taj pružalač dužan je da, pored informacija iz člana 15 ovog zakona, odmah nakon iniciranja naloga za plaćanje, da ili učiniti dostupnim platiocu i, kada je primjenjivo, primaocu plaćanja slijedeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potvrdu o uspješnom iniciranju naloga za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji vodi račun platiocu; 2) referentnu oznaku kojom se platiocu i primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i, po potrebi, primaocu plaćanja identifikacija platioca i sve informacije koje su prenesene sa tom platnom transakcijom; 3) iznos platne transakcije, i 4) ukupan iznos svih naknada koje korisnik platnih usluga plaća pružaocu usluge iniciranja plaćanja za platnu transakciju i iznos svake pojedinačne

		<p>Član 47</p> <p>Informacije za pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca pri korištenju usluge inciranja plaćanja</p> <p>Ako je nalog za plaćanje inciran putem pružaoca usluga inciranja plaćanja, tada on pružaocu platnih usluga koji vodi račun stavlja na raspolaganje referencu platne transakcije.</p>	<p>naknade.“</p> <p>Informacije za pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca pri korištenju usluge inciranja plaćanja</p> <p>Član 15b</p> <p>Pružalac usluge inciranja plaćanja dužan je da referentnu označku platne transakcije koja je preko njega incirana, stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca.</p>
		<p>Član 48</p> <p>Informacije za platioca nakon prijema naloge za plaćanje</p> <p>Odmah nakon prijema naloge za plaćanje, pružalac platnih usluga platioca daje platiocu ili mu stavlja na raspolaganje sve sljedeće podatke, na isti način kao što je navedeno u članu 44 stav 1 u pogledu svojih sopstvenih usluga:</p> <p>(a) referencu kojom se platiocu omogućava</p>	<p>Član 12</p> <p>U članu 16 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „člana 15 stav 2“, zamjenjuju se riječima: „člana 15 stav 3“.</p> <p>Član 12</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Informacije za platioca nakon prijema naloge za plaćanje</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>identifikacija platne transakcije i, prema potrebi, podatke vezane s primaocem plaćanja;</p> <p>(b) iznos platne transakcije u valuti koja je upotrijebljena u nalogu za plaćanje;</p> <p>(c) iznos svih naknada za platnu transakciju koju mora platiti platilac i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada;</p> <p>(d) prema potrebi, kurs koji je pružalač platnih usluga platioča upotrebljavao u platnoj transakciji ili referencu za taj kurs ako se on razlikuje od kursa određenog članom 45 stav 1 tačka d i iznos platne transakcije nakon konverzije valute;</p> <p>(e) datum prijema naloga za plaćanje.</p>	<p>Pružalač platnih usluga platioča dužan je da platioču, odmah nakon prijema naloga za plaćanje, da ili učini dostupnim, na način iz člana 15 stav 3 ovog zakona, sljedeće informacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) referentnu oznaku koja platioču omogućava da identificuje platnu transakciju i, kada je to primjenjivo, informacije koje se odnose na primaoca plaćanja; 2) iznos platne transakcije u valuti koja je navedena u nalogu za plaćanje; 3) ukupan iznos svih naknada za platnu transakciju koje snosi platilac i, kada je to primjenjivo, iznos svake pojedinačne naknade; 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je primjenio pružalač platnih usluga platioča ili relevantnu informaciju o promjeni tog kursa ukoliko se razlikuje od kursa iz člana 15 stav 1 tačka 4 ovog zakona i iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute; 5) datum prijema naloga za plaćanje. 	<p>U članu 17 u uvodnoj rečenici stava 1</p> <p>Član 13</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>Član 49</p> <p>Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja</p> <p>Odmah nakon izvršenja platne transakcije pružalac platnih usluga primaoca plaćanja daje primaocu plaćanja ili mu stavlja na raspolaganje sve slijedeće podatke u pogledu svojih sopstvenih usluga, na način predviđen u članu 44 stav 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) referencu kojom se primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i, prema potrebi, platiocu i sve informacije prostijeđene s platnom transakcijom; (b) iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljena na raspolaganje primaocu plaćanja; (c) iznos svih naknada za platnu transakciju koju mora platiti primalač plaćanja i, prema potrebi, podjelu (specifikaciju) iznosa tih naknada; (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja upotrebljavao u platnoj transakciji i iznos platne transakcije nakon konverzije valute; (e) datum valute odobrenja. 	<p>riječi: „člana 15 stav 2“, zamjenjuju se riječima: „člana 15 stav 3“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršavanja platne transakcije</p> <p>Član 17</p> <p>Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, odmah nakon izvršavanja platne transakcije, da dužan je da primaocu plaćanja, odmah ili učini dostupnim, na način iz člana 15 stav 3 ovog zakona, slijedeće informacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) referentnu označku koja primaocu plaćanja omogućava da identificuje platnu transakciju, informacije koje se prenose uz platnu transakciju i informacije o platiocu u skladu sa zakonom; 2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljena primaocu plaćanja na raspolaganje; 3) ukupan iznos svih naknada za platnu transakciju koje snosi primalač plaćanja i, kada je to primjenjivo, iznos svake pojedinačne naknade; 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je primijenio pružalac platnih usluga primaoca plaćanja i iznos platne
---	--

		transakcije prije preračunavanja valute, 5) datum valute odobrenja.	
Član 50 Područje primjene Ovo poglavlje primjenjuje se na platne transakcije iz okvirnog ugovora.	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Način davanja prethodnih informacija Član 20	(1) Pružalač platnih usluga dužan je da informacije iz člana 19 ovog zakona da: Član 51 Prethodne opšte informacije 1. Države članice zahtijevaju da pružalač platnih usluga korisniku platnih usluga dâ informacije i uslove iz člana 52 na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka blagovremeno prije nego što se korisnik platnih usluga obaveže bilo kakvim okvirnim ugovorom ili ponudom. Informacije i uslovi navode se na lako razumljiv način i u jasnom i razumljivom obliku, na službenom jeziku države članice u kojoj se nudi platna usluga ili na drugom jeziku koji su dogovorele strane. 2. Ako je okvirni ugovor na zahtjev korisnika platnih usluga sklopljen upotrebom sredstva za komunikaciju na daljinu kojim se pružaoču platnih usluga ne omogućava poštovanje stava 1, pružalač platnih usluga ispunjava svoje obaveze u skladu s tim stavom odmah nakon sklapanja okvirnog ugovora. 3. Obaveze iz stava 1 mogu se ispuniti i davanjem	(1) Pružalač platnih usluga dužan je da informacije iz člana 19 ovog zakona da: Potpuno usklađeno 1) u primjerenu roku prije nego korisnik platnih usluga prihvati ponudu ili zaključi okvirni ugovor; 2) u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju; 3) jasno, razumljivo i sveobuhvatno, na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku dogovorenom između pružaoca i korisnika platnih usluga. (2) Ukoliko je okvirni ugovor, na zahtjev korisnika platnih usluga, zaključen korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu koja ne omogućavaju pružaocu platnih usluga da ispuni obaveze iz stava 1 ovog člana, pružalač platnih usluga dužan je da te obaveze ispuni odmah nakon zaključenja okvirnog ugovora.

<p>primjerkata nacrta okvirnog ugovora uključujući informacije i uslove navedene u članu 52.</p>	<p>(3) Pružalač platnih usluga može obaveze iz st. 1 i 2 ovog člana ispuniti i dostavljanjem nacrta okvirnog ugovora koji sadrži informacije iz člana 19 ovog zakona.</p>
<p>Član 52 Informacije i uslovi</p> <p>Države članice obezbeđuju da korisniku platnih usluga budu date sljedeće informacije i uslovi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o pružaocu platnih usluga: <p>(a) naziv pružaoca platnih usluga, tačna adresa njegovog mjestra uprave i, prema potrebi, tačna adresa njegovog zastupnika ili podružnice osnovane u državi članici u kojoj se nudi platna usluga i sve druge adrese, uključujući i adresu elektronske pošte, važne za komunikaciju s pružaocem platnih usluga;</p> <p>(b) podaci o nadležnim supervizorskim organima i registru iz člana 14 ili bilo kojem drugom relevantnom javnom registru odobrenja pružaoca</p>	<p>Član 14</p> <p>U članu 19 stav 1 tačka 2 podstačka b) poslije riječi „pravilnog“ dodaju se riječi: „iniciranja ili“.</p> <p>U podstački c) poslije riječi: „davanje saglasnosti za“ dodaju se riječi: „iniciranje naloga za plaćanje ili“.</p> <p>Poslije počtačke f) dodaje se nova podstačka koja glasi:</p> <p>„g) u slučaju platnih instrumenata sa povezanim platnim brendovima (co-badged), prava korisnika platnih usluga u skladu sa propisima kojima se uređuju međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica;“.</p> <p>U tački 3 podstačka a) mijenja se i glasi:</p> <p>„a) naknadama koje je korisnik</p>

	<p>platnih usluga i registracioni broj ili ekvivalentna identifikaciona oznaka u tom registru;</p> <p>2. o upotrebi platnih usluga:</p> <p>(a) opis glavnih karakteristika platnih usluga koje se pružaju;</p> <p>(b) specifikaciju informacija ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju mora navesti korisnik platnih usluga kako bi se nalog za plaćanje mogao pravilno inicirati ili izvršiti;</p> <p>(c) oblik i postupak za davanje saglasnosti za iniciranje naloga za plaćanje ili izvršenje platne transakcije i povlačenje te saglasnosti u skladu s čl. 64 i 80;</p> <p>(d) vrijeme prijema naloga za plaćanje u skladu s članom 78 i moguće krajnje vrijeme prijema naloga za plaćanje koje odredi pružalač platnih usluga;</p> <p>(e) najduži rok za izvršenje platnih usluga;</p> <p>(f) da li postoji mogućnost dogovora o ograničenjima potrošnje za upotrebu platnog instrumenta u skladu s članom 68 stav 1;</p> <p>(g) u slučaju platnih instrumenata s povezanim platnim brendovima (co-badged payment instruments), prava korisnika platnih usluga u skladu s članom 8 Regulative (EU) 2015/751;</p> <p>platnih usluga dužan da plati pružaocu platnih usluga, uključujući i naknade povezane sa načinom na koji i učestalošću sa kojom se daju ili čine raspoloživim informacije u skladu sa ovim zakonom, i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade.”.</p> <p>U tački 4 podtačka a) poslije riječi: “na opremu” dodaju se riječi: “i softver”.</p> <p>U tački 5 podtačka e) mijenja se i glasi:</p> <p>“e) odgovornosti pružaoca platnih usluga za iniciranje ili izvršavanje platne transakcije u skladu sa čl. 49, 50 i 50a ovog zakona.”.</p> <p>Poslije podtačke f) dodaje se nova podtačka koja glasi:</p> <p>„g) sigurnom postupku koji pružalač platnih usluga upotrebljava za obavlještanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevaru ili stvarne prevarе ili prijetnje sigurnosti;”.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Prethodne opštne informacije</p>
--	---

		Član 19
3. o naknadama, kamatnoj stopi i kursu:	<p>(a) sve naknade koje korisnik platnih usluga treba da plati pružaocu platnih usluga, među kojima su i one povezane s načinom na koji i učestalošću s kojom se daju ili stavljaju na raspolažanje informacije u skladu s ovom direktivom, i, prema potrebi, podjela specifikacija iznosa tih naknada;</p> <p>(b) prema potrebi, kamatne stope i kurs koji se primjenjuju ili, ako se koriste referentne kamatne stope i kurs, metoda izračunavanja stvarne kamate kao i relevantan datum i indeks ili osnova za utvrđivanje tih referentnih kamatnih stopa ili kursa;</p> <p>(c) prema dogovoru, direktna primjena promjena referentne kamatne stope ili kursa i zahtjevi obavještanja o promjenama u skladu s članom 54 stav 2;</p> <p>4. o komunikaciji:</p> <p>(a) prema potrebi, sredstva komunikacije, uključujući tehničke zahtjeve povezane s opremom i softverom korisnika platnih usluga, dogovorenog između stranaka za prenos informacija ili obavještenja u skladu s ovom direktivom;</p> <p>(b) način na koji i učestalošć kojom se daju ili stavljaju na raspolažanje informacije iz ove direktive;</p> <p>(c) jezik ili jezici na kojima se sklapa okvirni ugovor i</p>	<p>Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja okvirnog ugovora, da sljedeće informacije o:</p> <p>1) pružaocu platnih usluga, i to:</p> <p>a) naziv, sjedište i, kada je to primjenjivo, adresu njegovog agenta ili ogranka osnovanog u trećoj državi u kojoj se nudi usluga plaćanja i drugu adresu, uključujući e-mail adresu, koja se koristi za komunikaciju sa pružaocem platnih usluga,</p> <p>b) nadzornom organu i registru banaka i drugih kreditnih institucija, platnih institucija ili institucija za elektronski novac ili drugom relevantnom javnom registru u koji je upisan pružalač platnih usluga i registarskom broju, odnosno drugoj odgovarajućoj identifikacionoj oznaci pružaoca platnih usluga u tom registru;</p> <p>2) korišćenju platne usluge, i to:</p> <p>a) opis glavnih karakteristika platne usluge koja se pruža,</p> <p>b) specifikaciju podataka ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju korisnik platnih usluga mora da</p>

<p>obavlja komunikacija tokom ugovornog odnosa;</p> <p>(d) pravo korisnika platnih usluga na primanje ugovornih odredaba okvirnog ugovora i informacija i uslova u skladu s članom 53;</p> <p>5. o zaštiti i korektivnim mjerama:</p> <p>(a) prema potrebi, opis koraka koje korisnik platnih usluga treba da preduzme kako bi zaštitio platni instrument i način obavlještanja pružaoca platnih usluga u svrhe člana 69 stav 1 tačka b;</p> <p>(b) siguran postupak koji pružalač platnih usluga upotrebljava za obavlještanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevaru ili stvarne prevare ili prijetnji sigurnosti;</p> <p>(c) prema dogovoru, uslove pod kojima pružalač platnih usluga zadržava pravo blokiranja platnog instrumenta u skladu s članom 68;</p> <p>(d) odgovornost platioca u skladu s članom 74, uključujući informacije o relevantnom iznosu;</p> <p>(e) kako i u kojem roku korisnik platnih usluga mora obavijestiti pružaoca platnih usluga o svim neautorizovanim ili nepravilno iniciranim ili izvršenim platnim transakcijama u skladu s članom 71 i odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije u skladu s članom 73;</p>	<p>dostavi radi pravilnog iniciranja ili izvršavanja nalogu za plaćanje,</p> <p>c) oblik i postupak za davanje saglasnosti za iniciranje nalogu za plaćanje ili izvršavanje platne transakcije i opoziv te saglasnosti, u skladu sa čl. 30 i 42 ovog zakona;</p> <p>d) momenat prijema nalogu za plaćanje u skladu sa članom 40 ovog zakona i krajnje vrijeme prijema nalogu za plaćanje ako je određeno od pružaoca platnih usluga,</p> <p>e) krajnji rok za izvršavanje platne usluge,</p> <p>f) mogućnost ugovaranja limita potrošnje pri upotrebi platnih instrumenta u skladu sa članom 31 stav 1 ovog zakona;</p> <p>g) u slučaju platnih instrumenata sa povezanim platnim brendovima (co-badged), prava korisnika platnih usluga u skladu sa propisima kojima se uređuju međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica;</p> <p>3) naknadama, kamatnim stopama i kursu, i to:</p> <p>a) naknadama koje je korisnik platnih usluga dužan da plati</p>

<p>(f) odgovornost pružaoca platnih usluga za iniciranje ili izvršenje platnih transakcija u skladu s članom 89;</p> <p>(g) uslove za povraćaj u skladu s čl. 76 i 77;</p> <p>6. o promjenama i otkazu okvirnog ugovora:</p> <p>(a) prema dogovoru, informacije o tome da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio promjene uslove u skladu s članom 54, osim ako korisnik platnih usluga ne obavijesti pružaoca platnih usluga prije datuma njihovog predloženog datuma stupanja na snagu da ne prihvata promjene;</p> <p>(b) trajanje okvirnog ugovora;</p> <p>(c) pravo korisnika platnih usluga da otkaže okvirni ugovor i sve dogovore koji se odnose na otkazivanje u skladu s članom 54 stav 1 i članom 55;</p> <p>7. o pravnoj zaštiti:</p> <p>(a) sve ugovorne klauzule o pravu koje se primjenjuje na okvirni ugovor i/ili o nadležnim sudovima;</p> <p>(b) postupci ARS-a koji su na raspolažanju korisniku platnih usluga u skladu s čl. 99 do 102.</p>	<p>pružaocu platnih usluga, uključujući i naknade povezane sa načinom na koji i učestalošću sa kojom se daju ili čine raspoloživim informacije u skladu sa ovim zakonom, i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade,</p> <p>b) kada je to primjenljivo, kamatnoj stopi i kursu koji će se primjenjivati ili, ukoliko se primjenjuju referentna kamatna stopa i referentni kurs, način obračuna kamatne stope i referentni datum i indeks, ili osnovici za utvrđivanje referentne kamatne stope ili referentnog kursa,</p> <p>c) primjeni, bez odlaganja, promijenjene referentne kamatne stope ili referentnog kursa, ukoliko je to ugovorenno, koja se dostavlja u skladu sa članom 22 stav 5 ovog zakona;</p> <p>4) komunikaciju, i to:</p> <p>a) kada je to primjenljivo, sredstvima komunikacije, uključujući tehničke uslove koji se odnose na opremu i softver korisnika platnih usluga dogovorenou između ugovornih strana za prenos informacija ili obaveštenja u skladu sa ovim</p>

	<p>zakonom,</p> <p>b) načinu i učestalosti davanja, odnosno dostupnosti informacija u skladu sa ovim zakonom,</p> <p>c) jednom ili više jezika na kojima će se zaključiti okvirni ugovor i obavljati komunikacija u periodu trajanja okvirnog ugovora,</p> <p>d) pravo korisnika platnih usluga da dobije ugovorene uslove okvirnog ugovora i informacije u skladu sa članom 21 stav 4 ovog zakona;</p> <p>5) zaštitnim i korektivnim mjerama, i to:</p> <p>a) kada je to primjenjivo, mjere koje je korisnik platnih usluga dužan da preduzme radi zaštite platnog instrumenta i način obavlještanja pružaoca platnih usluga u skladu sa članom 32 ovog zakona</p> <p>b) ukoliko je ugovoren, uslovi pod kojima pružač platnih usluga ima pravo da blokira platni instrument u skladu sa članom 31 ovog zakona,</p> <p>c) odgovornost platioca u skladu sa članom 37 ovog zakona, informaciju o odgovarajućem iznosu,</p> <p>d) načinu i roku u kojem je korisnik platnih usluga dužan da</p>
--	--

	<p>obavlještava pružaoca platnih usluga</p> <ul style="list-style-type: none"> o neautorizovanoj ili pogrešno izvršenoj platnoj transakciji u skladu sa čl. 34 i 51 ovog zakona, kao i odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije u skladu sa članom 36 ovog zakona, <p>e) odgovornosti pružaoca platnih usluga za iniciranje ili izvršavanje platne transakcije u skladu sa čl. 49, 50 i 50a ovog zakona,</p> <p>f) uslovima za povraćaj novčanih sredstava u skladu sa čl. 38 i 39 ovog zakona;</p> <p>g) sigurnom postupku koji pružalac platnih usluga upotrebljava za obavlještavanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevare ili stvarne prevare ili prijetnje sigurnosti;</p> <p>6) izmjenama i raskidu okvirnog ugovora, i to:</p> <p>a) ukoliko je ugovoren, informaciju da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio izmjenu uslova u skladu sa članom 22 stav 2 ovog zakona, osim ako ne obavijesti pružaoca platnih usluga o njihovom neprihvatanju, prije datuma predloženog za stupanje na snagu tih</p>

	<p>izmjena,</p> <p>b) trajanju okvirnog ugovora,</p> <p>c) pravu korisnika platnih usluga na raskid okvirnog ugovora i uslovi za raskid okvirnog ugovora u skladu sa članom 22 stav 3 i članom 23 ovog zakona;</p> <p>7) pravnoj zaštiti, i to:</p> <p>a) ugovornu odredbu o mjerodavnom pravu koje se primjenjuje na okviri ugovor i/ili o nadležnosti suda za rješavanje sporova iz okvirnog ugovora,</p> <p>b) vansudskom rješavanju sporova i zahtjeva za naknadu štete koje su korisniku platnih usluga dostupni u skladu sa ovim zakonom.</p>	
	<p>Član 53</p> <p>Dostupnost informacija i uslova okvirnog ugovora</p> <p>Korisnik platnih usluga u svakom trenutku ugovornog odnosa ima pravo da zatraži uslove okvirnog ugovora kao i informacije i uslove navedene u članu 52 na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Forma i obavezni elementi okvirnog ugovora</p> <p>Član 21</p> <p>(4) Korisnik platnih usluga ima pravo da, tokom trajanja ugovornog odnosa, zahtjeva kopije okvirnog ugovora,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

		odnosno informacije iz člana 19 ovog zakona, i to u papirnoj formi ili drugom trajnom mediju.
Član 54 Promjene uslova okvirnog ugovora	Član 15 U članu 22 stav 1 poslijе riječi: „te izmjene“ dodaje se zarez i riječi: „a korisnik platnih usluga može da ih prihvati ili odbije do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu“. 1. Sve promjene okvirnog ugovora ili informacija i uslova određenih članom 52 pružalac platnih usluga predlaže na način kako je predviđeno članom 51 stav 1 najkasnije dva mjeseca prije predloženog dana primjene. Korisnik platnih usluga može da prihvati ili odbije promjene prije predloženog dana njihovog stupanja na snagu.	<p>Član 15 U članu 22 stav 1 poslijе riječi: „te izmjene“ dodaje se zarez i riječi: „a korisnik platnih usluga može da ih prihvati ili odbije do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Izmjene okvirnog ugovora</p> <p>Prema potrebi u skladu s članom 52 tačka 6 podtačka (a) pružalac platnih usluga obavještava korisnika platnih usluga da se smatra da je prihvatio promjene ako ne obavijesti pružaoca platnih usluga prije predloženog dana njihovog stupanja na snagu da ih ne prihvata. Pružalac platnih usluga istovremeno obavještava korisnika platnih usluga da, u slučaju da korisnik platnih usluga odbije te promjene, korisnik platnih usluga ima pravo da otkaže okvirni ugovor bez naknade i s dejstvom od bilo kojeg trenutka do datuma kada bi promjene bile sprovedene.</p> <p>2. Promjene kamatnih stopa ili kursa mogu se primijeniti odmah i bez obavještenja, ako je tako dogovoren u okvirnom ugovoru i ako se promjene</p>

	<p>kamatnih stope ili kursa zasnavaju na referentnoj kamatnoj stopi ili kursu dogovorenom u skladu s članom 52 tačka 3 podatač. b i c. Korisnik platnih usluga obavještava se o svim promjenama kamatnih stope što je prije moguće na isti način kako je navedeno u članu 51 stav 1, osim ako su strane dogovorile određenu učestalost ili način davanja ili stavljanja na raspolažanje informacija. Međutim, promjene kamatnih stopa ili kursa koje su povoljnije za korisnike platnih usluga mogu se primijeniti bez obavještenja.</p> <p>3. Promjene kamatnih stopa ili kursa koje se upotrebljavaju u platnim transakcijama primjenjuju se i izračunavaju na neutralan način koji ne diskriminiše korisnike platnih usluga.</p>	
	<p>iz stava 1 ovog člana ako do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu ne obavijesti pružaoca platnih usluga da ih ne prihvata.</p> <p>(3) U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, pružalač platnih usluga dužan je da navede da korisnik platnih usluga ima pravo da raskine okvirni ugovor bez odlaganja i bez naknade, prije stupanja na snagu izmjena okvirnog ugovora.</p> <p>(4) Pružalač i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti da se izmjene kamatnih stope ili kursa koje proizlaze iz referentne kamatne stope ili referentnog kursa mogu primijeniti bez odlaganja i bez prethodnog obavještanja.</p> <p>(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana, pružalač platnih usluga dužan je da o svakoj promjeni kamatne stope obavijesti korisnika platnih usluga u što kraćem roku i na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, osim ako pružalač i korisnik platnih usluga nijesu dogovorili drugačiji rok ili način na koji će informacije biti date ili učinjene dostupnim.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga može, bez obavještanja korisnika platnih usluga, primijeniti promjene kamatne stope ili kursa koje su povoljnije za korisnika platnih usluga.</p> <p>(7) Promjene kamatne stope ili kursa koji se koriste pri izvršavanju platne</p>	

		transakcije primjenjuju se i obračunavaju na način koji ne dovodi korisnike platnih usluga u neravnopravan položaj.	
Član 55	Član 16	<p>Raskid</p> <p>1. Korisnik platnih usluga može u svakom trenutku raskinuti okvirni ugovor, osim ako su stranke dogovorile otkazni rok. Taj rok ne smije biti duži od mjesec dana.</p> <p>2. Korisnik platnih usluga ne plaća nikakvu naknadu za raskid okvirnog ugovora, osim ako je ugovor bio na snazi manje od šest mjeseci. Eventualna naknada za otkaz okvirnog ugovora mora biti primjerena i u skladu s troškovima.</p> <p>3. Ako je tako dogovoreno okvirnim ugovorom, pružalač platnih usluga može raskinuti okvirni ugovor sklopljen na neodređeni rok uz najmanje dvomjesečni otkažni rok na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1.</p> <p>4. Korisnik platnih usluga plaća naknade za platne usluge koje se obračunavaju na redovnoj osnovi samo u srazmјernom dijelu do raskida ugovora. Ako se te naknade plaćaju unaprijed, on ima pravo na povraćaj srazmјernog iznosa.</p> <p>5. Odredbe ovog člana ne dovode u pitanje zakone i propise država članica kojima se uređuju prava strana da okvirni ugovor proglaše neizvršivim ili ništavim.</p>	<p>U članu 23 stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>“(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, pružalač platnih usluga ne smije naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za otkaz okvirnog ugovora koji je, prije raskida, bio na snazi duže od šest mjeseci.”</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Raskid okvirnog ugovora</p> <p>Član 23</p> <p>(1) Korisnik platnih usluga ima pravo da u svakom trenutku raskine okvirni ugovor, osim ako okvirnim ugovorom nije utvrđen otkažni rok koji ne može biti duži od mjesec dana.</p> <p>(2) Za raskid okvirnog ugovora pružalač platnih usluga naplaćuje korisniku platnih usluga naknadu koja mora biti primjerena i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.</p> <p>(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, pružalač platnih usluga ne smije naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za</p>

<p>6. Države članice mogu korisnicima platnih usluga pružiti povoljnije odredbe.</p> <p>otkaz okvirnog ugovora koji je, prije raskida, bio na snazi duže od šest mjeseci.</p> <p>(4) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružaoca platnih usluga na raskid okvirnog ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme, uz otkazni rok od najmanje dva mjeseca i pod uslovom da raskid ugovora bude dat na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona.</p> <p>(5) Ukoliko korisnik platnih usluga raskine okvirni ugovor, dužan je da plati naknadu samo za platne usluge koje su pružene do dana raskilda tog ugovora, a ukoliko je ta naknada plaćena unaprijed, pružalač platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga vrati srazmerni dio naplaćene naknade.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 56</p> <p>Informacije prije izvršenja pojedinačne platne transakcije</p> <p>U slučaju pojedinačne platne transakcije u skladu s okvirnim ugovorom koju je inicirao platilac, pružalač platnih usluga, na zahtjev platioča u vezi s tom određenom platnom transakcijom, daje izričite informacije o svemu slijedećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) najdužem roku izvršenja; (b) naknadama koje plaća platilac; (c) ako je to primjenljivo, podjelu (specifikaciju) iznosa svih naknada. <p>Član 24</p> <p>Pružalač platnih usluga dužan je da, prije izvršavanja pojedinačne platne transakcije prema okvirnom ugovoru inicirane od strane platioča, na zahtjev platioča, dajuće i precizne informacije o krajnjem roku za izvršavanje platne transakcije i visini naknada koje plaća platilac i, kada je to primjenljivo, o iznosu</p>

		svake pojedinačne naknade.	
Član 57 Informacije za platioča o pojedinačnim platnim transakcijama	U članu 25 stav 2 poslije riječi: „jednom mjesecno“ dodaju se riječi: „bez naknade“. Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:	<p>Član 17</p> <p>U članu 25 stav 2 poslije riječi: „jednom mjesecno“ dodaju se riječi: „bez naknade“.</p> <p>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>1. Nakon što se račun platioča zaduži za iznos pojedinačne platne transakcije ili, ako platilac ne upotrebljava račun za plaćanje, nakon prijema naloga za plaćanje pružalac platnih usluga platioča bez nepotrebnog odlaganja i na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1 daje platioču sve sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) referencu kojom se platiocu omogućava identifikacija svake platne transakcije i, prema potrebi, informacije vezane za primaoca plaćanja; (b) iznos platne transakcije u valutu u kojoj je izvršeno zaduženje računa za plaćanje platioča ili u valuti koja je upotrijebljena za nalog za plaćanje; (c) iznos svih naknada za platnu transakciju i, prema potrebi, podjelu specifikaciju iznosa tih naknada, ili kamate koju plaća platilac; (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga platioča koristio u transakciji i iznos platne 	Potpuno usklađeno

transakcije nakon konverzije valute;	<p>(e) datum valute zaduženja računa ili datum prijema naloga za plaćanje.</p> <p>2. Okvinski ugovor sadrži uslov prema kojem platilac može zahtijevati da se informacije iz stava 1 daju ili stave na raspolaganje periodično najmanje jednom mjesечно, bez naknade i na dogovoren način kojim se platitocu omogućava čuvanje i reprodukcija informacija u nepromijenjenom obliku.</p> <p>3. Međutim, države članice mogu od pružaoca platnih usluga zahtijevati da najmanje jednom mjesечно bez naknade daju informacije na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka.</p>	<p>sjedeće informacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) referentnu označu koja omogućava platitocu identifikaciju svake platne transakcije i, kada je to primjenjivo, informacije koje se odnose na primaoca plaćanja; 2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je zadužen račun za plaćanje platitocu ili u valuti koja je navedena na nalogu za plaćanje; 3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju i, kada je to primjenjivo, iznos svake pojedinačne naknade i kamate koje plaća platilac; 4) ako platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je pružalac platnih usluga platitocu koristio i iznos platne transakcije nakon preračunavanja valute; 5) datum valute zaduženja ili datum prijema naloga za plaćanje. <p>(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stava 1 ovog člana dostave ili stave na raspolaganje periodično, a najmanje jednom mjesечно, bez naknade i na način koji omogućava platitocu da čuva i reproducuje informacije u nepromijenjenom obliku.</p>

<p>Član 58</p> <p>Informacije za primaoca plaćanja o pojedinačnim platnim transakcijama</p> <p>1. Nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije pružalač platnih usluga primaoca plaćanja bez nepotrebnog odlaganja i na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1 daje primaocu plaćanja sve sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) referencu kojom se primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i platioca i sve informacije proslijedene s platnom transakcijom; (b) iznos platne transakcije u valutu u kojoj je odobren račun za plaćanje primaoca plaćanja; (c) iznos svih naknada za platnu transakciju i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada ili kamate koju plaća primalač plaćanja; (d) prema potrebi, kurs koji je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koristio u platnoj transakciji i iznos platne transakcije prije konverzije 	<p>Član 18</p> <p>U članu 26 poslijе stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”(3) Pružalač platnih usluga, dužan je da na zahtjev primaoca plaćanja, dostavi informacije iz stava 1 ovog člana u papirnoj formi ili na drugom mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.“</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Informacije za primaoca plaćanja o pojedinačnim platnim transakcijama</p> <p>Član 26</p> <p>(1) Pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, nakon izvršavanja pojedinačne platne transakcije, primaocu plaćanja, bez odlaganja i na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona, da sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) referentnu oznaku koja omogućava primaocu plaćanja 	

valute;	<p>(e) datum valute odobrenja.</p> <p>2. Okvirni ugovor može sadržati uslov prema kojem se informacije iz stava 1 daju ili stavljaju na raspolaganje periodično najmanje jednom mjesечно i na dogovoren način kojim se primaocu plaćanja omogućava čuvanje i reprodukcija informacija u nepromijenjenom obliku.</p> <p>3. Međutim, države članice mogu od pružaoca platnih usluga zahtijevati da najmanje jednom mjesечно bez naknade daju informacije na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka.</p>	<p>identifikaciju platne transakcije i, kada je to primjenljivo, informacije koje se odnose na platnoga i druge informacije koje se prenose uz platnu transakciju;</p> <p>2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je odobren račun za plaćanje primaoca plaćanja;</p> <p>3) ukupan iznos svih naknada za tu platnu transakciju i, kada je to primjenljivo, iznos svake pojedinačne naknade i kamate koje plaća primalac plaćanja;</p> <p>4) ukoliko platna transakcija uključuje preračunavanje valute, kurs koji je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koristio i iznos platne transakcije prije preračunavanja valute,</p> <p>5) datum valute odobrenja računa.</p> <p>(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da se informacije iz stava 1 ovog člana dostavljaju ili stave na raspolaganje periodično, a najmanje jednom mjesечно, i na način koji omogućava primaocu plaćanja da čuva i reprodukuje informacije u nepromijenjenom obliku.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga dužan je da, na zahtjev primaoca plaćanja, dostavi informacije iz stava 1 ovog člana u papirnoj formi ili na drugom trajnom</p>

	mediju najmanje jednom mjesечно bez naknade.	Član 9	<p>U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>Član 59</p> <p>Valute i konverzija valuta</p> <ol style="list-style-type: none"> Plaćanja se vrše u valutu koja je dogovorenata između strana. Ako je prijeiniciranja platne transakcije ponudena usluga konverzije valuta i ako je ta konverzija valuta ponudena na bankomatu, prodajnom mjestu ili ako je nudi primjalac plaćanja, strana koja nudi konverziju valute platilcu obavještava ga o svim naknadama i kursu koji se upotrebljava za konverziju platne transakcije. <p>Platilac pristaje na uslužnu konverziju valute na osnovu navedenog.</p>	<p>”(2) Ako se usluga preračunavanja valute nudi prijeiniciranja platne transakcije iako se ta usluga nudi na bankomatu, prodajnom mjestu ili od</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>
--	---	---------------	--	--	--------------------------

	<p>Član 60</p> <p>Informacije o dodatnim naknadama ili popustima</p> <p>1. Ako primalač plaćanja zahtijeva plaćanje naknade ili nudi popust za upotrebu određenog platnog instrumenta, o tome obavještava platioča prije iniciranja platne transakcije.</p> <p>2. Ako pružač platnih usluga ili druga strana uključena u transakciju zahtijeva plaćanje naknade za upotrebu određenog platnog instrumenta, o tome obavještava korisnika platnih usluga prije iniciranja platne transakcije.</p> <p>3. Platilac je obvezan da plati naknade iz st. 1 i 2 samo ako je njihov puni iznos bio saopšten prije iniciranja platne transakcije.</p>	<p>strane primaoca plaćanja, strana koja nudi uslugu preračunavanja valute dužna je da upozna platioča o svim naknadama, kao i o kursu koji će primijeniti pri preračunavanju valute</p> <p>Član 8</p> <p>U članu 13 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>(3) Platilac je dužan da naknade iz st. 1 i 2 ovog člana plati samo ako je o punom iznosu tih naknada bio informisan prije iniciranja platne transakcije.“</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Član 13</p> <p>Informacije o naknadama ili popustima</p> <p>(1) Primalac plaćanja koji za korišćenje određenog platnog instrumenta nudi popust, dužan je da o tome obavijesti platioča prije iniciranja platne transakcije.</p> <p>(2) Pružač platnih usluga ili treće lice koje za korišćenje određenog platnog instrumenta zahtijeva naknadu, dužan je da o tome obavijesti korisnika platnih usluga prije iniciranja platne transakcije.</p> <p>(3) Platilac je dužan da naknade iz st. 1 i</p>

	2 ovog člana plati samo ako je o punom iznosu tih naknada bio informisan prije iniciranja platne transakcije.	
	<p>Član 28</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti plaćanje naknada drukčije u odnosu na stav 2 ovog člana.</p> <p>Član 30</p> <p>(7) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom o platnim uslugama opoziv saglasnosti urediti drukčije u odnosu na st. 4 i 5 ovog člana.</p> <p>Član 61 Područje primjene</p> <p>1. Ako korisnik platnih usluga nije potrošač, korisnik platnih usluga i pružalač platnih usluga mogu se dogovoriti da se član 62 stav 1, član 64 stav 3 i čl. 72, 74, 76, 77, 80 i 89 ne primjenjuju u cijelosti ili djelimično. Korisnik platnih usluga i pružalač platnih usluga mogu dogovoriti i rokove različite od onih utvrđenih u članu 71.</p>	<p>Član 28</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti plaćanje naknada drukčije u odnosu na stav 2 ovog člana.</p> <p>Član 30</p> <p>(7) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom o platnim uslugama opoziv saglasnosti urediti drukčije u odnosu na st. 4 i 5 ovog člana.</p> <p>Član 34</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti drukčiji rok od roka iz stava 1 ovog člana.</p> <p>Član 35</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti teret dokazivanja drukčije u odnosu na st. 1, 2 i 3 ovog člana.</p> <p>Član 37</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost platioca drukčije u odnosu</p>

<p>na st. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Član 38</p> <p>(7) Pružalač platnih usluga i platičac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti pravo na povraćaj novčanih sredstava drukčije u odnosu na st. 1 do 6 ovog člana.</p>	<p>Član 39</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga i platičac koji nije potrošač odnose iz st. 1 do 3 ovog člana mogu ugovorom urediti drukčije.</p>	<p>Član 42</p> <p>(8) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti opoziv nalog za plaćanje drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.</p>	<p>Član 49</p> <p>(8) Pružalač platnih usluga i platičac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.</p>	<p>Član 50</p>
--	--	--	---	-----------------------

	(10) Pružalač platnih usluga i primač plaćanja koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 9 ovog člana.	
	Član 51 (4) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti drukčiji rok od roka iz stava 2 ovog člana.	OPCIJE nisu iskorишćene
	2. Države članice mogu odrediti da se član 102 ne primjenjuje u slučajevima kada korisnik platnih usluga nije potrošač. 3. Države članice mogu odrediti da se odredbe ove glave primjenjuju na mikropreduzeća na jednak način kao na potrošače.	Neprenosivo
	4. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ, drugo mjerodavno pravo Unije ili nacionalne mjere u pogledu uslova za odobravanje kredita potrošačima koji nijesu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.	Član 19 U članu 28 stav 2 riječi: „člana 48 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „člana 48 stav 6“. St. 3 i 4 mijenjaju se i glase:
Član 62 Naknade koje se primjenjuju		Potpuno usklađeno

	<p>1. Pružalač platnih usluga korisniku platnih usluga ne zaračunava naknade za ispunjavanje svojih obaveza obavještavanja, korektivnih ili preventivnih mjera u skladu s ovom glavom, osim ako je drugačije navedeno u članu 79 stav 1, članu 80 stav 5 i članu 88 stav 2. Te naknade dogovaraju korisnik platnih usluga i pružalač platnih usluga i moraju biti primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima koje je imao pružalač platnih usluga.</p> <p>2. Države članice zahtijevaju da za platne transakcije pružene u Uniji, kada se i pružalač platnih usluga platioca i pružalač platnih usluga primaoca plaćanja, ili jedini pružalač platnih usluga u platnoj transakciji, u njoj nalaze, primalač plaćanja plati naknade koje zaračuna njegov pružalač platnih usluga, a platioc plati naknade koje je zaračunao njegov pružalač platnih usluga.</p> <p>3. Pružalač platnih usluga ne smije sprečavati primaoca plaćanja da od platioca zatraži naknadu, ponudi mu popust ili ga na neki drugi način usmjerava na upotrebu određenog platnog instrumenta. Bilo koje naknade koje se primjenjuju ne smiju biti više od direktnih troškova koje primalač plaćanja snosi za upotrebu određenog platnog instrumenta.</p> <p>4. U svakom slučaju, države članice obezbjeđuju da primalač plaćanja ne traži naknade za upotrebu platnih instrumenata za koje su predviđene međubankarske naknade u skladu s Poglavljem II</p>	<p>„(3) Pružalač platnih usluga primaoca plaćanja može za izvršavanje platnih transakcija naplatiti naknade samo od primaoca plaćanja, a pružalač platnih usluga platioca može za izvršavanje platne transakcije naplatiti naknade samo od platioca.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga ne smije spriječiti ili ograničiti primaoca plaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili da ga na neki drugi način usmjerava na upotrebu određenog platnog instrumenta.“.</p> <p>U stavu 7 riječi: „i dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife“ brišu se.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi:</p> <p>„(8) Centralna banka može svojim propisom zabraniti ili ograničiti pravo primaoca plaćanja na zaračunavanje naknada, radi podsticanja tržišne konkurenциje i/ili promovisanja upotrebe platnih instrumenata.“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p style="text-align: right;">Naknade</p>
--	---	--

Regulative (EU) 2015/751 i za platne usluge na koje se primjenjuje Regulativa (EU) br. 260/2012.	<p>Član 28</p> <p>(1) Pružalač platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknadu za pružanje platnih usluga.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknade za ispunjenje obaveza iz člana 41 stav 3, člana 42 stav 7 i člana 48 stav 6 ovog zakona, pod uslovom da su te naknade ugovorene, primjene i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga primaoca plaćanja može za izvršavanje platnih transakcija naplatiti naknade samo od primaoca plaćanja, a pružalač platnih usluga platnoga može za izvršavanje platne transakcije naplatiti naknade samo od platnoga.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga ne smije spriječiti ili ograničiti primaoca plaćanja da platnog ponudi popust za korištenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili da ga na neki drugi način usmjerava na upotrebu određenog platnog instrumenta.</p> <p>(5) Primalač plaćanja ne smije od</p>
--	--

	<p>platioca naplaćivati naknadu za korišćenje određenog platnog instrumenta.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovoriti plaćanje naknada drukčije u odnosu na stav 2 ovog člana.</p> <p>(7) Pružalač platnih usluga dužan je da, u poslovnim prostorijama namijenjenim za rad sa korisnicima platnih usluga i na svojoj internet stranici, objavi tarifu po kojoj naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga.</p> <p>(8) Centralna banka može svojim propisom zabraniti ili ograničiti pravo primaoca plaćanja na zaračunavanje naknada, radi podsticanje tržišne konkurenциje i/ili promovisanje upotrebe platnih instrumenata.</p>	
Član 63	Član 20	<p>Izuzeca u pogledu platnih instrumenata male vrijednosti i elektronskog novca</p> <p>1. U pogledu platnih instrumenata koji se u skladu s ovim ugovorom odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 30 eura ili koje imaju ograničenje potrošnje od 150 eura ili čuvaju novčana sredstva koja ni u kojem trenutku ne prelaze iznos od 150 eura, pružaoci platnih</p> <p>U članu 29 stav 1 tačka 1 riječi: „člana 33 stav 1 tač. 3, 4 i 5 i člana 37 st. 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „člana 33 stav 1 tač. 3, 4, 4a i 5 i člana 37 st. 2, 3 i 5“.</p> <p>U tački 5 riječi: „članom 44“ zamjenjuju se riječima: „čl. 44 i 45“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list</p>

<p>usluga mogu sa svojim korisnicima platnih usluga dogovoriti slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) da se član 69 stav 1 tačka b, član 70 stav 1 tač. c i d i član 74 stav 3 ne primjenjuju ako platni instrument ne može biti blokiran ili njegova dalja upotreba ne može biti spriječena; (b) da se čl. 72 i 73 i član 74 st. 1 i 3 ne primjenjuju ako se platni instrument upotrebljava anonimno ili pružalač platnih usluga iz drugih razloga koji proizlaze iz platnog instrumenta nije u mogućnosti da dokaze da je platna transakcija autorizovana; (c) odstupajući od člana 79 stav 1, pružalač platnih usluga nije obavezan da obavijesti korisnika platnih usluga o odbijanju naloga za plaćanje ako je neizvršenje vidljivo iz konteksta; 	<p>CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Izuzeci za platne instrumente male vrijednosti i elektronski novac</p> <p>Član 29</p> <p>(1) U slučaju platnih instrumenata kojima se, u skladu sa okvirnim ugovorom, izvršavaju samo pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 30 eura ili koji imaju ograničeno trošenje najviše do ukupnog iznosa od 150 eura ili na kojima su pohranjena novčana sredstva koja nikada ne prelaze iznos od 150 eura, pružalač platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti:</p> <p>1) da se odredbe člana 32 stav 1 tačka 2, člana 33 stav 1 tač. 3, 4, 4a i 5 i člana 37 st. 2, 3 i 5 ovog zakona ne primjenjuju ako se taj platni instrument ne može blokirati ili se ne može spriječiti njegovo dalje korištenje;</p> <p>2) da se odredbe čl. 35 i 36 i član 37 stav 1 ovog zakona ne primjenjuju ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružalač platnih usluga ne može, iz drugih razloga svojstvenih tom platnom instrumentu, dokazati da je platna transakcija bila autorizovana;</p> <p>3) da, izuzetno od člana 41 stav 1 ovog zakona, pružalač platnih usluga nije</p>
--	---

<p>s unaprijed uplaćenim sredstvima mogu ih povećati do 500 eura.</p> <p>3. Čl. 73 i 74 ove direktive primjenjuju se i na elektronski novac kako je definisan članom 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ osim ako pružalač platnih usluga platioca nema mogućnost zamrzavanja računa za plaćanje na kojem je sačuvan elektronski novac ili blokiranja platnog instrumenta. Dizave članice mogu ograničiti to izuzeće na račune za plaćanje na kojima je sačuvan elektronski novac ili platne instrumente određene vrijednosti.</p>	<p>dužan da obavještava korisnika platnih usluga o odbijanju naloga za plaćanje, ako je neizvršavanje naloga za plaćanje očigledno iz okolnosti slučaja;</p> <p>4) da, izuzetno od člana 42 ovog zakona, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon iniciranja naloga za plaćanje ili davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primacu plaćanja;</p> <p>5) da se primjenjuju drukčiji rokovi izvršavanja platne transakcije od utvrđenih čl. 44 i 45 ovog zakona.</p> <p>(2) Odredbe čl. 36 i 37 ovog zakona ne primjenjuju se na elektronski novac ako pružalač platnih usluga platioca nema mogućnost blokade računa za plaćanje, odnosno blokade platnog instrumenta.</p>
<p>Član 64 Saglasnost i povlačenje saglasnosti</p> <p>1. Dizave članice obezbjeđuju da se platna transakcija smatra autorizovanom samo ako je platičar dao saglasnost za izvršenje platne transakcije. Platičar može autorizovati transakciju prije izvršenja platne transakcije ili, ako je tako dogovoren između platioca i pružaoca platnih usluga, nakon izvršenja platne transakcije.</p>	<p>Član 21</p> <p>U članu 30 stav 3 poslije riječi: „platnih usluga“ dodaju se riječi: „a može se dati i preko primaoca plaćanja ili pružaoca usluge iniciranja plaćanja.“</p> <p>U stavu 6 poslije riječi: „platnih usluga“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno između pružalaca platnih usluga.“</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p>

		Saglasnost i opoziv saglasnosti Član 30
2. Saglasnost za izvršenje platne transakcije ili niza platnih transakcija daje se u obliku koji je dogovoren između platilca i pružaoca platnih usluga. Saglasnost za izvršenje platne transakcije može se dati i preko primaoca plaćanja ili pružaoca usluga iniciranja plaćanja.	(1) Platna transakcija smatra se autorizovanom samo ako je platilac dao platne saglasnost za izvršavanje platne transakcije.	
3. Platilac može povući saglasnost u svakom trenutku, ali najkasnije u trenutku neopozivosti u skladu s članom 80. Saglasnost za izvršenje niza platnih transakcija može isto tako biti povučena, u kom slučaju se svaka naknadna platna transakcija smatra neautorizovanom.	(2) Saglasnost za izvršavanje platne transakcije može biti data prije ili, ako je ugovoren između platilca i njegovog pružaoca platnih usluga, nakon izvršavanja platne transakcije.	
4. Postupak za davanje saglasnosti dogovaraju platilac i relevantni pružalac platnih usluga odnosno pružaoci platnih usluga.	(3) Saglasnost da se izvrši platna transakcija ili niz platnih transakcija mora biti data na način ugovoren između platilca i njegovog pružaoca platnih usluga, a može se dati i preko primaoca plaćanja ili pružaoca usluge iniciranja plaćanja , u suprotnom, smatra se da platna transakcija nije autorizovana.	
	(4) Platilac može opozvati datu saglasnost najkasnije do nastanka neopozivosti naloga za plaćanje u skladu sa članom 42 ovog zakona.	
	(5) Platilac može opozvati saglasnost za izvršavanje niza platnih transakcija, u	

	<p>kom slučaju se svaka buduća platna transakcija iz tog niza smatra neautorizovanom.</p> <p>(6) Način davanja saglasnosti, odnosno opoziva saglasnosti za izvršavanje platne transakcije uređuju se ugovorom o platnim uslugama između platnog pružaoca i njegovog pružalca platnih usluga, odnosno između pružalaca platnih usluga.</p> <p>(7) Pružalac platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom o platnim uslugama opoziv saglasnosti urediti drukčije u odnosu na st. 4 i 5 ovog člana.</p>	
Član 65	<p>Potvrda raspoloživosti sredstava</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platne instrumente na osnovu kartica, odmah daje potvrdu da li je iznos potreban za izvršenje platne transakcije na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platnog pružaoca, pod uslovom da su ispunjeni svi sljedeći uslovi:</p> <p>(a) račun za plaćanje platnog pružaoca dostupan je putem</p>	<p>Član 22</p> <p>Poslije člana 30 dodaju se tri nova člana koji glase:</p> <p>„Potvrđivanje raspoloživosti sredstava</p> <p>Član 30a</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>(1) Pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice, bez odlaganja potvrđuje da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje</p>

<p>interneta u trenutku zahtjeva;</p> <p>(b) pružaocu platnih usluga koji vodi račun dao izričitu saglasnost da odgovori na zahtjeve određenog pružaoca platnih usluga za davanje potvrde da je iznos koji odgovara određenoj platnoj transakciji na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca;</p> <p>(c) saglasnost iz tačke b data je prije nego što je podnesen prvi zahtjev za davanje potvrde.</p>	<p>platioca, ako je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) račun za plaćanje platioca dostupan uz online povezivanje u trenutku zahtjeva; 2) pružaocu platnih usluga koji vodi račun dao izričitu saglasnost da odgovori na zahtjev pružaoca platnih usluga koji je izdao platni instrument na osnovu platne kartice za potvrđivanje da je iznos koji odgovara određenoj platnoj transakciji na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca; 3) saglasnost iz tačke 2 ovog stava data prije nego što je podnesen prvi zahtjev za potvrđivanje. <p>(2) Pružaocu platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice može zatražiti potvrđivanje iz stava 1 ovog člana ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da je pružaocu platnih usluga koji vodi račun za potvrđivanje iz stava 1 ovog
---	---

3. U skladu s Direktivom 95/46/EZ potvrda iz stava 1 sastoji se od jednostavnog odgovora u obliku „da“ ili „ne“, a ne od izvoda o stanju na računu. Taj odgovor se ne čuva niti se koristi u druge svrhe osim za izvršenje platne transakcije na osnovu kartice.	<p>člana;</p> <p>2) da je platilac inicirao platnu transakciju koristeći se platnim instrumentom na osnovu platne kartice koju je izdao pružalač platnih usluga;</p> <p>3) da se pružalač platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice identifikovao pružaocu platnih usluga koji vodi račun, prije svakog zahtjeva za potvrđivanje i da komunicira na siguran način sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun u skladu sa članom 56c ovog zakona.</p> <p>(3) Potvrđivanje iz stava 1 ovog člana sastoji se od jednostavnog odgovora u obliku „da“ ili „ne“ i ne smije sadržati podatak o stanju sredstava na računu.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga koji izdaje platni instrument potvrđivanje iz stava 3 ovog člana ne smije čuvati, niti koristiti u druge svrhe osim za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice.</p> <p>(5) Potvrđivanjem iz stava 1 ovog člana pružalač platnih usluga koji vodi račun ne smije onemogućiti raspolaganje sredstvima na računu za plaćanje</p>	
4. Potvrdom iz stava 1 pružaocu platnih usluga koji vodi račun ne omogućava se blokiranje novčanih sredstava na računu za plaćanje platilaca.		
5. Platilac može zatražiti od pružaoca platnih usluga koji vodi račun da platilcu saopšti identifikaciju pružaoca platnih usluga i pruženi odgovor.		
6. Ovaj član ne primjenjuje se na platne transakcije inicirane putem platnih instrumenata na osnovu kartica na kojima se čuva elektronski novac kako je definisan članom 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ.		

	<p>platioca.</p> <p>(6) Platilac može od pružaoca platnih usluga koji vodi račun tražiti da mu identifikuje pružaoca platnih usluga koji je tražio potvrđivanje i dati odgovor.</p> <p>(7) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na platne transakcije inicirane putem platnih instrumenata na osnovu platnih kartica na kojima se pohranjuje elektronski novac u skladu sa ovim zakonom.</p>	
Član 66	<p>Pravila o pristupu računu za plaćanje u slučaju usluge iniciranja plaćanja</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da platilac ima pravo da koristi pružaoca usluga iniciranja plaćanja kako bi koristio platne usluge kako su navedene u tački 7 Aneksa I. Pravo korišćenja pružaoca usluga iniciranja plaćanja ne primjenjuje se ako račun za plaćanje nije dostupan putem interneta.</p> <p>2. Ako platilac dà svoju izričitu saglasnost za izvršenje plaćanja u skladu s članom 64, pružalac platnih usluga koji vodi račun obavlja radnje opisane u stavu 4 ovog člana kako bi osigurao pravo platioca na korišćenje usluge iniciranja plaćanja.</p> <p>3. Pružalac usluga iniciranja plaćanja:</p> <p>(a) ne smije ni u jednom trenutku držati novčana sredstva platioca radi pružanja usluge iniciranja</p>	<p>Član 30b</p> <p>(1) Platilac ima pravo da koristi uslugu iniciranja plaćanja iz člana 2 tačka 7 ovog zakona koji pruža pružalac usluge iniciranja plaćanja.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, platilac nema pravo da koristi usluge pružaoca usluge iniciranja plaćanja ako njegov račun za plaćanje nije dostupan uz online povezivanje.</p> <p>(3) Kada platilac da izričitu saglasnost za izvršavanje platne transakcije u skladu sa članom 30 ovog zakona, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da preduzme aktivnosti iz člava 5 ovog člana</p>

	<p>plaćanja;</p> <p>(b) obezbeđuje da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu, uz izuzetak korisnika i izdavaoca personalizovanih sigurnosnih podataka, dostupni drugim stranama i da ih pružalac usluga inciranja plaćanja proslijeđuje sigurnim i djelotvornim kanalima;</p> <p>(c) obezbeđuje da se sve ostale informacije o korisniku platnih usluga, dobijene prilikom pružanja usluga inciranja plaćanja, pružaju samo primaocu plaćanja i samo uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga;</p> <p>(d) obavezan je prilikom svakog inciranja plaćanja da potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca i komunicira s pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;</p> <p>(e) ne smije čuvati osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga;</p> <p>(f) ne smije tražiti od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim onih koji su potrebni za pružanje usluge inciranja plaćanja;</p> <p>(g) ne smije koristiti podatke, pristupati im ili ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge inciranja plaćanja kako je platilac izričito zatražio;</p> <p>(h) ne smije mijenjati iznos, primaoca plaćanja ili</p>	<p>kako bi obezbijedio ostvarivanje prava platioca na korišćenje usluge inciranja plaćanja.</p> <p>(4) Pružalac usluge inciranja plaćanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne smije ni u jednom trenutku biti u posjedu novčanih sredstava platioca radi pružanja usluge inciranja plaćanja; 2) dužan je da obezbijedi da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu dostupni drugom licu, osim platiocu korisniku izdavaocu personalizovanih sigurnosnih podataka; 3) dužan je da obezbijedi da se personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga proslijeđuju sigurnim i efikasnim putem; 4) dužan je da obezbijedi da se sve ostale informacije o korisniku platnih usluga, dobijene prilikom pružanja usluga inciranja plaćanja, pružaju samo primaocu plaćanja i uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga; 5) dužan je da, prilikom svakog inciranja plaćanja, potvrdi svoj
--	---	---

<p>bilo koju drugu stavku transakcije.</p> <p>4. Pružalač platnih usluga koji vodi račun dužan je:</p> <p>(a) da komunicira na siguran način s pružaocima usluga iniciranja plaćanja u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;</p> <p>(b) da odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja dâ ili stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije dostupne pružaocu platnih usluga koji vodi račun u vezi s izvršenjem platne transakcije;</p> <p>(c) da ne postupa diskriminijuće, osim iz objektivnih razloga, s nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, narocito u pogledu vremenskog rasporeda, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje direktno upućuje platilac.</p> <p>5. Pružanje usluga iniciranja plaćanja ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjeru između pružalaca usluga iniciranja plaćanja i pružalača platnih usluga koji vode račune.</p>	<p>identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platilca i da komunicira sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaočem plaćanja na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakonat;</p> <p>6) ne smije čuvati osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga;</p> <p>7) ne smije tražiti od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim podataka potrebnih za pružanje usluge iniciranja plaćanja;</p> <p>8) ne smije koristiti podatke, pristupati im ili ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge iniciranja plaćanja kako je platilac izričito tražio;</p> <p>9) ne smije mijenjati iznos, primaoca plaćanja ili bilo koji drugi podatak o platnoj transakciji koja se inicira.</p> <p>(5) Pružalač platnih usluga koji vodi račun dužan je da:</p> <p>1) komunicira na siguran način sa pružaocima usluge iniciranja plaćanja u skladu sa članom 56c ovog zakonat;</p>	

2)	<p>odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja, dâ ili stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije koje su pružaocu platnih usluga koji vodi račun dostupne u vezi sa izvršavanjem platne transakcije;</p> <p>3) postupa na diskriminatoran način sa nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, naročito u pogledu vremena prijema naloga, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje upućuje platilac direktno, osim ako za to postoji objektivan razlog.</p> <p>(6) Pružanje usluga iniciranja plaćanja ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjeru između pružalača usluga iniciranja plaćanja i pružalača platnih usluga koji vode račune.</p>	
Član 67	<p>Pravila o pristupu i upotrebi informacija o računu za plaćanje u slučaju usluga pružanja informacija o računu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

		Član 30c
<p>1. Države članice obezbjeđuju da korisnik platnih usluga ima pravo da koristi usluge koje omogućavaju pristup informacijama o računu kako je navedeno u tački 8 Aneksa I. To pravo ne primjenjuje se ako račun za plaćanje nije dostupan putem interneta.</p> <p>2. Pružalač usluga pružanja informacija o računu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) pruža usluge samo na osnovu izričite saglasnosti korisnika platnih usluga; (b) obezbjeđuje da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga, nijesu, uz izuzetak korisnika i izdavaoca personalizovanih sigurnosnih podataka, dostupni drugim stranama i da ih pružalač usluga pružanja informacija o računu proslijedi sigurnim i djelotvornim kanalima; (c) za svaku komunikaciju, potvrđuje svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun korisnika platnih usluga ili većem broju tih pružalaca i komunicira na siguran način s pružaocem platnih usluga koji vodi račun ili većim brojem njih i korisnikom platnih usluga u skladu s članom 98 stav 1 tačka d; (d) pristupa samo informacijama s utvrđenih računa za plaćanje i s njima povezanim platnim transakcijama; (e) ne zahtijeva osjetljive podatke o računima za plaćanje; (f) ne upotrebljava podatke, ne pristupa im niti ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim obavljanja usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu s pravilima o zaštiti podataka. 	<p>(1) Korisnik platnih usluga ima pravo da koristi uslugu informacija o računu iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona koju pruža pružalač usluga informacijao računu.</p> <p>(2) Korisnik platnih usluga nema pravo iz stava 1 ovog člana ako njegov račun za plaćanje nije dostupan uz online povezivanje.</p> <p>(3) Pružalač usluga informacija o računu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) smije pružati usluge samo na osnovu izričite saglasnosti korisnika platnih usluga; 2) dužan je da obezbijedi da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu dostupni drugom licu, osim tom korisniku platnih usluga i izdavaocu personalizovanih sigurnosnih podataka; 3) dužan je da obezbijedi da se personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga proslijeduju sigurnim i efikasnim putem; 	

<p>3. U pogledu računâ za plaćanje, pružalac platnih usluga koji vodi račun:</p> <p>(a) obavezan je da komunicira na siguran način s pružaocima usluga pružanja informacija o računu, u skladu s članom 98 stav 1 tačka d; i</p> <p>(b) ne smije postupati diskriminišuće sa zahtjevima za podatke upućenim preko pružaoca usluga pružanja informacija o računu, osim ako za to postoje objektivni razlozi.</p> <p>4. Pružanje usluga pružanja informacija o računu ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalaca usluga pružanja informacija o računu i pružalaca platnih usluga koji vode račune.</p>	<p>4) dužan je da, za svaku komunikaciju, potvrđuje svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili većem broju tih pružalaca i korisniku platnih usluga na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona;</p> <p>5) smije pristupiti samo informacijama sa računa za plaćanje koje je za korišćenje ove usluge odredio korisnik platnih usluga i informacijama o platnim transakcijama povezanim sa tim računima;</p> <p>6) ne smije zahtijevati osjetljive podatke o računima za plaćanje;</p> <p>7) ne smije upotrebljavati podatke i ne smije im pristupati, niti ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim za obavljanje usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka.</p> <p>(4) Pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da:</p> <p>1) komunicira na siguran način sa pružaocima usluga informacija o</p>

	<p>računu, u skladu sa članom 56c ovog zakona;</p> <p>2) postupa na nediskriminoran način sa zainteresima za davanje informacija upućenim preko pružaoca usluga informacija o računu, osim ako za to postoji objektivan razlog.</p> <p>(5) Pružanje usluga informacija o računu ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalača tih usluga i pružalača platnih usluga koji vode račune.“</p>	
Član 68	<p>Član 23</p> <p>Ograničenja pri korišćenju platnog instrumenta i kod pristupa računima za plaćanje za pružače platnih usluga</p> <p>1. Kada se za davanje saglasnosti koristi određeni platni instrument, platilac i pružalač platnih usluga platioca mogu se dogovoriti o ograničenjima potrošnje za platne transakcije izvršene putem tog platnog instrumenta.</p> <p>2. Ako je tako dogovorenno u okvirnom ugovoru,</p>	<p>Član 31 mijenja se i glasi:</p> <p>„Ograničenja korišćenja platnih instrumenata i pristupa računima za plaćanje pružaocima platnih usluga</p> <p>1) Platilac i njegov pružalač platnih usluga mogu ugovoriti limite potrošnje za platne</p>

	<p>pružalac platnih usluga može zadrižati pravo blokiranja platnog instrumenta iz objektivno opravdanih razloga vezanih za sigurnost platnog instrumenta, postojanje sumnje da se radi o neovlašćenj upotrebi platnog instrumenta ili upotrebu s ciljem prevare ili, ako se radi o platnom instrumentu s kreditnom linijom, znatno povećanje rizika da platičar neće moći da izvrši svoju obavezu plaćanja.</p> <p>3. U navedenim slučajevima pružalac platnih usluga na dogovoren način obavlještava platnoga blokiraju platnog instrumenta i razlozima blokiranja, ako je moguće prije blokiranja platnog instrumenta, a najkasnije odmah nakon izvršenja blokade, osim ako bi pružanje navedene informacije ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili je zabranjeno drugim relevantnim pravom Unije ili domaćim pravom.</p> <p>4. Pružalac platnih usluga uklanja blokadu platnog instrumenta ili ga zamjenjuje novim platnim instrumentom kada prestanu postojati razlozi za njegovo blokiranje.</p> <p>5. Pružalac platnih usluga koji vodi račun može uskratiti pristup računu za plaćanje pružaocu usluga pružanja informacija o računu ili pružaocu usluga inciranja plaćanja iz objektivno opravdanih i valjano utvrđenih razloga koji se odnose na neovlašćeni pristup tog pružaoca usluga pružanja informacija o računu ili pružaoca usluga inciranja</p> <p>transakcije koje se izvršavaju platnim instrumentom.</p> <p>(2) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti pravo pružaoca platnih usluga da blokira platni instrument iz objektivno opravdanih razloga vezanih za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sigurnost platnog instrumenta; 2) sumnju za neovlašćeno korišćenje ili korišćenje platnog instrumenta sa namjerom prevare, ili 3) u slučaju platnog instrumenta sa kreditnom linijom, zbog značajnog povećanja rizika da platičar neće biti u mogućnosti da ispunii obavezu plaćanja. <p>(3) Pružalac platnih usluga dužan je da, na način predviđen ugovorom, prije blokiranja platnog instrumenta, obavijesti platnoga o namjeri i o razlozima za blokiranje platnog instrumenta.</p> <p>(4) Ako pružalac platnih usluga nije u mogućnosti da obavijesti platnoga u skladu sa stavom 3 ovog člana dužan je da to učini odmah nakon blokiranja platnog instrumenta.</p> <p>(5) Odredbe st. 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se ako je davanje obavještenja u suprotnosti sa objektivno opravdanim razlozima sigurnosti ili nije u skladu sa zakonom.</p> <p>(6) Pružalac platnih usluga dužan je da deblokira platni instrument ili blokirani platni instrument zamjeni novim kada</p>
--	--

	<p>plaćanja računu za plaćanje ili pristup s ciljem prevarе, uključujući neovlašćeno inciranje platne transakcije ili inciranje platne transakcije s ciljem prevarе. U navedenim slučajevima pružalaсt platnih usluga koji vodi račun u dogovorenom obliku obavještava platiоcа o uskraćivanju pristupa računu za plaćanje i razlozima uskraćivanja pristupa. Ako je moguće, te informacije se platiоc daju prije uskraćivanja pristupa, a najkasnije odmah nakon uskraćivanja pristupa, osim ako bi pružanje navedenih informacija ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili je zabranjeno drugim relevantnim pravom Unije ili domaćim pravom.</p> <p>Pružalaсt platnih usluga koji vodi račun omogućava pristup računu za plaćanje čim razlozi za uskraćivanje pristupa prestanu da postoje.</p> <p>6. U slučajevima iz stava 5, pružalaсt platnih usluga koji vodi račun odmah izyještava nadležni organ o incidentu koji se odnosi na pružaoсa usluga pružanja informacija o računu ili na pružaoсa usluga inciranja plaćanja. Informacije uključuju relevantne pojedinosti o slučaju i razloge preduzimanja djelovanja. Nadležni organ ocjenjuje slučaj i, prema potrebi, preduzima odgovarajuće mјere.</p> <p>prestanu razlozi za blokadu tog platnog instrumenta.</p> <p>(7) Pružalaсt platnih usluga koji vodi račun ne smije uskratiti pristup računu za plaćanje pružaoсa usluge informacija o računu ili pružaoсa usluge inciranja plaćanja, osim na osnovu dokazanih i objektivno opravdanih razloga koji se odnose na neovlašćeni pristup tog pružaoсa usluga ili njegov pristup sa ciljem prevarе, uključujući neovlašćeno inciranje platne transakcije ili inciranje platne transakcije sa ciljem prevarе.</p> <p>(8) U slučajevima iz stava 7 ovog člana pružalaсt platnih usluga koji vodi račun dužan je da, u dogovorenom obliku, obavijesti platiоc o uskraćivanju pristupa računu za plaćanje i razlozima uskraćivanja pristupa, s tim da se, ako je moguće, te informacije platiоc daju prije uskraćivanja pristupa, a najkasnije odmah nakon uskraćivanja pristupa, osim ako bi pružanje navedenih informacija ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili nije u skladu sa zakonom.</p> <p>(9) Pružalaсt platnih usluga koji vodi račun dužan je da omogući pristup računu za plaćanje odmah nakon što prestanu razlozi za uskraćivanje pristupa iz stava 7 ovog člana.</p> <p>(10) U slučajevima iz stava 7 ovog člana, pružalaсt platnih usluga koji vodi račun</p>
--	---

	<p>dužan je da, bez odlaganja, obavijesti Centralnu banku o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluge informacija o računu ili na pružaoca usluge iniciranja plaćanja, uz navođenje relevantnih podataka o nastalom slučaju i razlozima za uskraćivanje pristupa računu za plaćanje.</p> <p>(11) Na osnovu obaviještenja iz stava 10 ovog člana, Centralna banka postupa u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonima kojima se uređuje poslovanje pojedinih pružalaca platnih usluga."</p>
Član 69 Obaveze korisnika platnih usluga u pogledu platnih instrumenata i personalizovanih sigurnosnih podataka <ol style="list-style-type: none"> Korisnik platnih usluga koji je ovlašćen da upotrebljava platni instrument: 	Član 24 <p>U članu 32 stav 1 tačka 1 poslije riječi "ugovorom" dodaju se zarez i riječi: „koji moraju biti objektivni, nediskriminatori i srazmerni“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Obaveze korisnika platnih usluga u vezi sa platnim instrumentima</p> <p>Član 32</p> <p>(1) Korisnik platnih usluga koji je ovlašćen da koristi platni instrument dužan je da:</p> <ol style="list-style-type: none"> platni instrument koristi u skladu sa uslovima izdavanja i korišćenja tog platnog instrumenta utvrđenim okvирним

<p>nepotrebnog odlaganja kada utvrdi gubitak, krađu, zloupotrebu ili neovašćenu upotrebu platnog instrumenta.</p> <p>2. Za potrebe stava 1 tačka (a), korisnik platnih usluga čim primi platni instrument preduzima razumne mjere da bi zaštitio svoje personalizovane sigurnosne podatke.</p>	<p>ugovorom, koji moraju biti objektivni, nediskriminatori i srazmerni;</p> <p>2) odmah po saznanju da je došlo do gubitka, krađe ili zloupotrebe platnog instrumenta, odnosno njegovog neovlašćenog korišćenja obavijesti pružaoca platnih usluga ili lice koje je odredio pružalač platnih usluga.</p> <p>(2) Korisnik platnih usluga dužan je da, u slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, neposredno nakon prijema platnog instrumenta, preduzme sve razumne mjere za zaštitu personalizovanih sigurnosnih elemenata tog platnog instrumenta.</p> <p>Član 70 Obaveze pružaoca platnih usluga u pogledu platnih instrumenata</p> <p>1. Pružalač platnih usluga koji izdaje platni instrument:</p> <p>(a) obezbeđuje da personalizovani sigurnosni podaci ne budu dostupni drugim stranama osim korisniku platnih usluga koji je ovlašćen da upotrebljava navedeni platni instrument, ne dovodeći u pitanje obaveze korisnika platnih usluga iz člana 69;</p> <p>(b) ne smije dostavljati korisniku platnih usluga platni instrument koji on nije zatražio osim kada se</p> <p>Član 25 U članu 33 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi: „4a) obezbijedi da korisnik platnih usluga obavještenje iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona može dostaviti bez naknade, s tim da mu može napiplatiti troškove zamjene izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta.“.</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Obaveze pružaoca platnih usluga u vezi sa platnim instrumentima Član 33</p>

<p>radi o zamjeni postojećeg platnog instrumenta novim;</p> <p>(c) obezbeđuje raspoloživost u svakom trenutku odgovarajućih sredstava kojima se korisniku platnih usluga omogućava da uputi obavještenje na osnovu člana 69 stav 1 tačka b, ili da zatraži prekid blokade platnog instrumenta na osnovu člana 68 stav 4; na zahtjev, pružalač platnih usluga daje korisniku platnih usluga odgovarajuća dokazna sredstva, u periodu od 18 mjeseci nakon upućivanja obavještenja, da je korisnik platnih usluga uputio to obavještenje;</p> <p>(d) pruža korisniku platnih usluga mogućnost slanja obavještenja na osnovu člana 69 stav 1 tačka b bez naknade i da se eventualno zaračunaju samo troškovi zamjene koji se direktno odnose na platni instrument;</p> <p>(e) sprečava svaku upotrebu platnog instrumenta nakon dostavljanja obavještenja na osnovu člana 69 stav 1 tačka b.</p> <p>2. Pružalač platnih usluga snosi odgovornost za slanje korisniku platnih usluga podataka o ili personalizovanih sigurnosnih podatcima o platnom instrumentu.</p>	<p>(1) Pružalač platnih usluga koji izdaje platni instrument dužan je da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obezbijedi da personalizovani sigurnosni elementi platnog instrumenta budu dostupni samo korisniku platnih usluga koji je ovlašćen da koristi taj platni instrument; 2) se uzdrži od slanja platnog instrumenta koji korisnik platnih usluga nije zahtijevao, osim u slučaju zamjene već izdatog platnog instrumenta; 3) obezbijedi da su u svakom trenutku dostupna odgovarajuća sredstva koja će omogućiti korisniku platnih usluga da dostavi obavještenje u skladu sa članom 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona ili da zatraži deblokiranje platnog instrumenta u skladu sa članom 31 stav 6 ovog zakona; 4) na zahtjev korisnika platnih usluga, pruži odgovarajući dokaz da je taj korisnik dostavio obavještenje iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, pod uslovom da je taj zahtjev podnijet u roku od 18 mjeseci nakon prijema tog obavještenja; <p>4a) obezbijedi da korisnik platnih usluga obavještenje iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona može dostaviti bez naknade, s tim da mu može naplatiti troškove zamjene izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta;</p> <p>5) sprječi svako korišćenje platnog</p>

		instrumenta nakon prijema obavlještenja iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona. (2) Pružalač platnih usluga snosi rizik dostavljanja platnog instrumenta i personalizovanih sigurnosnih elemenata platnog instrumenta korisniku platnih usluga.
Član 71	Član 26	<p>Obavještenje o neautorizovanim ili nepravilno izvršenim platnim transakcijama i njihova ispravka</p> <p>1. Pružalač platnih usluga obezbjeđuje korisniku platnih usluga ispravku neautorizovane ili nepravilno izvršene platne transakcije samo ako ga korisnik platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavijesti čim sazna za bilo koju takvu transakciju koja predstavlja osnov za potraživanje, uključujući i potraživanje prema članu 89, a najkasnije 13 mjeseci nakon datuma zaduženja.</p> <p>Rokovi za obavještavanje utvrđeni u podstavu 1 ne primjenjuju se ako pružalač platnih usluga nije dao ili stavio na raspolaganje informacije o platnoj transakciji u skladu s Glavom III.</p> <p>2. Ako je uključen pružalač usluga iniciranja plaćanja, pružalač platnih usluga koji vodi račun obezbjeđuje korisniku platnih usluga ispravku na osnovu stava 1 ovog člana, ne dovođeći u pitanje član 73 stav 2 i član 89 stav 1.</p> <p>U članu 34 stav 3 riječi: „koji nije potrošač“ brišu se.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(4) Kada je u izvršavanje platne transakcije uključen i pružalač usluge iniciranja plaćanja, korisnik platnih usluga obavlještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja pružaocu platnih usluga koji vodi račun i koji je dužan da izvrši ispravku.“</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Obavještenje o neautorizovanim ili pogrešno izvršenim platnim transakcijama</p> <p>Član 34</p>

	<p>(1) Korisnik platnih usluga ima pravo na ispravku neautorizovane platne transakcije ili pogrešno izvršene platne transakcije samo ukoliko svog pružaoca platnih usluga o tim transakcijama obavijesti odmah nakon saznanja, a najkasnije 13 mjeseci od dana zaduženja računa.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko je pružalac platnih usluga propustio da korisniku platnih usluga da ili stavi na raspolaganje informacije o izvršenoj platnoj transakciji koje je bio dužan da dà u skladu sa ovim zakonom, korisnik platnih usluga ima pravo na ispravku neautorizovane platne transakcije ili pogrešno izvršene platne transakcije i u roku dužem od 13 mjeseci.</p> <p>(3) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti drukčiji rok od roka iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(4) Kada je u izvršavanje platne transakcije uključen i pružalac usluge iniciranja plaćanja, korisnik platnih usluga obaveještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja pružaocu platnih usluga koji vodi račun i koji je dužan da izvrši ispravku.</p>
--	---

<p>Član 72</p> <p>Dokazi o autentifikaciji i izvršenju platnih transakcija</p> <p>1. Države članice zahtijevaju da, u slučajevima kada korisnik platnih usluga osporava da je autorizao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije pravilno izvršena, pružalač platnih usluga mora dokazati da je platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i uknjžena i da na nju nije uticao tehnički kvar ili neki drugi nedostatak usluge koju je pružio pružalač platnih usluga.</p> <p>Ako se platna transakcijainicira preko pružaoca usluga evidentiranja plaćanja, pružalač usluga evidentira plaćanja dužan je da dokaže da je u okviru njegove nadležnosti platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan s platnom uslugom za koju je on nadležan.</p> <p>2. Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizao izvršenu platnu transakciju, upotreba platnog instrumenta koju je evidentirao pružalač platnih usluga, uključujući prema potrebi pružaoca usluga evidentiranja plaćanja, sama po sebi nije nužno dovoljan dokaz da je platilac autorizovao platnu transakciju niti da je platilac djelovao s namjerom prevaru ili da je namjerno ili zbog krajnje nepažnje propustio da ispunji jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona, već je taj pružalač platnih usluga dužan da dokaze prevaru ili krajnju nepažnju korisnika platnih usluga.“.</p> <p>69. Pružalač platnih usluga, uključujući prema potrebi pružaoca usluga evidentiranja plaćanja, pruža</p>	<p>Član 27</p> <p>U članu 35 st. 2 i 3 mijenjuju se i glase:</p> <p>“(2) Ako se platna transakcijainicira preko pružaoca usluge evidentiranja plaćanja, pružalač usluge evidentiranja plaćanja dužan je da dokaže da je, u okviru njegovih ovlašćenja, sprovedena autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na izvršavanje platne transakcije nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan sa platnom uslugom koju on pruža.</p> <p>(3) Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju, samo korišćenje platnog instrumenta koje je evidentirao pružalač platnih usluga, uključujući, kada je primjenljivo, i pružaoca usluge evidentiranja plaćanja nije dovoljan dokaz da je platilac autorizovao tu platnu transakciju ili da je postupio sa namjerom prevaru ili da je namjerno ili sa krajnjom nepažnjom propustio da ispunji jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona, već je taj pružalač platnih usluga dužan da dokaze prevaru ili krajnju nepažnju korisnika platnih usluga.“.</p> <p>U stavu 4 riječi: “st. 1 i 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.</p>
---	--

<p>prateće dokaze kojima se utvrđuje prevara ili krajnja nepažnja korisnika platnih usluga.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Dokaz o autentičnosti i izvršavanju platne transakcije</p> <p>Član 35</p> <p>(1) Ukoliko korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije pravilno izvršena, njegov pružalac platnih usluga dužan je da dokaze da je sprovedena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i proknjižena i da na izvršavanje platne transakcije nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak.</p> <p>(2) Ukoliko se platna transakcija inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, pružalac usluge iniciranja plaćanja dužan je da dokaze da je, u okviru njegovih ovlašćenja, sprovedena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na izvršavanje platne transakcije nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan sa platnom uslugom koju on pruža.</p>
---	---

	<p>(3) Ukoliko korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju, samo korišćenje platnog instrumenta koje je evidentirao pružalac platnih usluga, uključujući, kada je primjenljivo, i pružaoca usluge iniciranja plaćanja nije dovoljan dokaz da je platilac autorizovao tu platnu transakciju ili da je postupio sa namjerom prevarе ili namjerno ili da sa krajnjom nepažnjom nije ispunio jednu ili više obaveza iz člana 32 ovog zakona, već je taj pružalac platnih usluga dužan da dokaže prevaru ili krajnju nepažnju korisnika platnih usluga.</p> <p>(4) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti teret dokazivanja drukčije u odnosu na st. 1, 2 i 3 ovog člana.</p>
Član 73 Odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije	<p>Član 28</p> <p>Član 36 mijenja se i glasi:</p> <p>“Odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije</p> <p>Član 36</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 71, države članice obezbeđuju da u slučaju neautorizovane platne transakcije pružalac platnih usluga platnica nadoknađuje platiocu iznos neautorizovane platne transakcije pružalac platnih</p> <p>(1) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije pružalac platnih</p>

<p>kraja sljedećeg radnog dana, nakon što je saznao za transakciju ili nakon što je obaviješten o njoj, osim ako pružalač platnih usluga platioca ima opravdane razloge da sumnja u prevaru i navedene razloge saopšti odgovarajućem nacionalnom organu u pisanom obliku. Ako je primjenljivo, pružalač platnih usluga platioca vraća stanje terećenog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija. Time se obezbjeđuje i da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne nastupa nakon datuma na koji je iznos zadužen.</p> <p>2. Ako je platna transakcija inicirana preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalač platnih usluga koji vodi račun nadoknađuje odmah i u svakom slučaju najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana iznos neautorizovane platne transakcije i, ako je primjenljivo, vraća stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija.</p> <p>Ako je pružalač usluga iniciranja plaćanja odgovoran za neautorizovanu platnu transakciju, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, odmah nadoknadi sve gubitke proizašle iz povraćaja ili gubitke na osnovu isplaćenih iznosa povraćaja platioci, uključujući iznos neautorizovane platne transakcije. U skladu s članom 72 stav 1, pružalač usluga iniciranja plaćanja mora dokazati da je u okviru njegove nadležnosti platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili</p>	<p>usluga platioca, dužan je da vrati platiocu iznos neautorizovane platne transakcije bez odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana nakon što je saznao za tu transakciju ili nakon što je obaviješten o njoj, osim ako pružalač platnih usluga platioca ima opravdane razloge da sumnja u prevaru i ako o tom razlogu obavijesti Centralnu banku u pisanoj formi.</p> <p>(2) Ukoliko je za iznos neautorizovane platne transakcije zadužen račun za plaćanje platioca, pružalač platnih usluga platioca dužan je da, u roku iz stava 1 ovog člana, vrati stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da neautorizovana platna transakcija nije izvršena, pri čemu datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neautorizovane platne transakcije.</p> <p>(3) Ukoliko je platna transakcija inicirana preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalač platnih usluga koji vodi račun dužan je da vrati iznos neautorizovane platne transakcije</p>

<p>drugi nedostatak povezan s platnom uslugom za koju je on nadležan.</p> <p>3. Dodatna finansijska naknada može se odrediti u skladu s pravom koje se primjenjuje na ugovor koji su skloplili platilaci i pružalac platnih usluga ili ugovor koji su skloplili platilac i pružalac usluga iniciranja plaćanja ako je primjenjivo.</p>	<p>bez odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana i da vratи stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija.</p> <p>(4) Ukoliko je pružalac usluge iniciranja plaćanja odgovoran za neautorizovanu platnu transakciju, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, bez odlaganja nadoknadi sve gubitke proizašle iz povraćaja ili gubitke na osnovu isplaćenih iznosa povraćaja platilcu, uključujući iznos neautorizovane platne transakcije.</p> <p>(5) U slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije, platilac ima i pravo na razliku do punе naknade štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu."</p>
<p>Član 74</p> <p>Odgovornost platilaca za neautorizovane platne transakcije</p> <ol style="list-style-type: none"> Odstupajući od člana 73, platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane s neautorizovanim platnim transakcijama, do najviše 50 eura, do kojih je došlo zbog upotrebe 	<p>Član 29</p> <p>Član 37 mijenja se i glasi:</p> <p>"Odgovornost platilaca za neautorizovane platne transakcije</p> <p style="text-align: right;">Član 37</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta, ili zbog zloupotrebe platnog instrumenta.</p> <p>Podstav 1 ne primjenjuje se ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) platilac nije mogao otkriti gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta prije placanja, osim ako je sam platilac djelovao s namjerom prevarе, ili (b) gubitak je nastao zbog radnji ili izostanka djelovanja zaposlenih, zastupnika ili podružnice pružaoca platnih usluga ili subjekta kojem su njegove aktivnosti eksternalizovane. <p>Platilac snosi sve gubitke povezane s neautorizovanim platnim transakcijama ako ih je platilac prouzrokovao dješujući s namjerom prevare ili neispunjerenjem jedne obaveze ili više njih utvrđenih u članu 69, namjerno ili u slučaju krajnje nepažnje. U takvim slučajevima ne primjenjuje se najviši iznos iz podstava 1.</p> <p>Ako platilac nije djelovao s namjerom prevare niti je namjerno propustio da ispunи svoje obaveze prema članu 69, države članice mogu smanjiti odgovornost iz ovog stava, imajući u vidu naročito prirodu personalizovanih sigurnosnih podataka i posebne okolnosti pod kojima je platni instrument izgubljen, ukraden ili zloupotrijebljen.</p> <p>2. Ako pružalač platnih usluga platioca ne zahtijeva</p>	<p>(1) Izuzetno od člana 36 ovog zakona, ako je izvršavanje neautorizovanih platnih transakcija posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta ili zloupotrebe platnog instrumenta, platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane sa tim neautorizovanim platnim transakcijama najviše do 50 eura.</p> <p>(2) Platilac nije obavezan da snosi gubitke ni do iznosa iz stava 1 ovoga člana ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta nije mogao otkriti prije izvršavanja neautorizovane platne transakcije; 2) su neautorizovane platne transakcije posljedica radnje ili propusta zaposlenog, agenta ili ogrankaka pružaoca platnih usluga ili lica kojem su aktivnosti pružaoca platnih usluga eksternalizovane; 3) pružalač platnih usluga nije obezbijedio
---	--

<p>pouzdanu autentifikaciju klijenta, platilac ne snosi finansijske gubitke, osim u slučajevima kada je platilac djelovao s namjerom prevare. Ako primalac plaćanja ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja ne prihvati pouzdanu autentifikaciju klijenta, on nadoknađuje finansijsku štetu nanesenu pružaocu platnih usluga platioca.</p> <p>3. Platilac ne snosi nikakve finansijske posljedice koje proizilaze iz upotrebe izgubljenog, ukradenog ili zloupotrijebljenog platnog instrumenta nakon obavještavanja u skladu s članom 69 stav 1 tačka b, osim ako je platilac djelovao s namjerom prevare.</p> <p>Ako pružalač platnih usluga u svakom trenutku ne pruži adekvatna sredstva obavještavanja o izgubljenom, ukradenom ili zloupotrijebljenom platnom instrumentu, u skladu s obavezom iz člana 70 stav 1 tačka C, platilac nije odgovoran za finansijske posljedice koje proizilaze iz upotrebe tog platnog instrumenta, osim ako je platilac djelovao s namjerom prevare.</p>	<p>odgovarajuća sredstva za dostavljanje obavještenja o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta, u skladu sa članom 33 stav 1 tačka 3 ovog zakona;</p> <p>4) pružalač platnih usluga platioca ne zahtijeva pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta;</p> <p>5) pružalač platnih usluga primaoca plaćanja ne primjeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta.</p> <p>(3) Primalač plaćanja ili pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koji ne primjeni traženu pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta, dužan je pružaocu platnih usluga platioca nadoknadi štetu koju je zbog toga pretrpio.</p> <p>(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, platilac snosi sve gubitke povezane sa neautorizovanim transakcijama ako je platilac postupao sa namjerom prevare ili je namjerno ili sa krajnjom nepažnjom propustio da ispuni jednu ili više</p>

	<p>obaveza iz člana 32 ovog zakona.</p> <p>(5) Platilac ne odgovara za iznos neautorizovanih platnih transakcija izvišenih nakon što je obavijestio pružaca platnih usluga u skladu sa članom 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, osim ako je postupao sa namjeroom prevare.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost platioca drukčije u odnosu na st. 1 do 5 ovog člana.”</p>	
Član 75 Platne transakcije kod kojih iznos transakcije nije unaprijed poznat	Član 30 <p>Poslije člana 37 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Platne transakcije kod kojih iznos transakcije nije unaprijed poznat</p>	Član 37a <p>Potpuno usklađeno</p>

1. Ako platnu transakciju inicira primalač plaćanja ili se ona inicira preko njega u kontekstu platnih transakcija na osnovu kartica i njen tačan iznos nije poznat u trenutku kada platilac dà saglasnost za izvršenje platne transakcije, pružalač platnih usluga platioca može blokirati novčana sredstva na računu za plaćanje platioca samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koji treba blokirati.

1. Ako u okviru platne transakcije na osnovu platne kartice koju inicira primalač plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac da saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, pružalač platnih usluga platioca smije deblokirati.
2. Pružalač platnih usluga platioca dužan je da deblokira novčana sredstva na računu za plaćanje

<p>platioca u skladu sa stavom 1 bez nepotrebnog odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije odnosno najkasnije odmah nakon prijema naloga za plaćanje.</p>	<p>rezervisati novčana sredstva na računu za plaćanje platioца samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koji treba rezervisati.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga platioца dužan je da osloboди rezervaciju novčanih sredstava na računu za plaćanje platioца uspostavljenu u skladu sa stavom 1 ovog člana, bez odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije, a najkasnije odmah nakon prijema naloga za plaćanje.”</p>
<p>Član 76 Povraćaj povezani s platnim transakcijama koje je inicirao primalač plaćanja ili su inicirane preko njega</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da platilac ima pravo na povraćaj od pružaoca platnih usluga za autorizovanu platnu transakciju koju je inicirao primalač plaćanja ili je transakcija inicirana preko njega i već je izvršena, ako su ispunjena oba slijedeća uslova:</p> <p>(a) pri autorizaciji nije naveden tačan iznos platne transakcije u trenutku autorizovanja;</p> <p>(b) iznos platne transakcije veći je od iznosa koji je platilac mogao razumno očekivati imajući u vidu njegov dotadašnji obrazac potrošnje, uslove njegovog okvirnog ugovora i relevantne okolnosti u</p>	<p>Član 31</p> <p>U članu 38 stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>”(3) Povraćaj novčanih sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana, vrši se u punom iznosu izvršene platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioца ne smije biti kasniji od datuma zaduženja tog računa za iznos čiji povraćaj traži platilac.”</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Povraćaj novčanih sredstava za</p>

	<p>navedenom slučaju.</p> <p>Na zahtjev pružaoca platnih usluga platilac je dužan da dokaze da su ispunjeni ti uslovi.</p> <p>Povraćaj mora biti jednak punom iznosu izvršene platne transakcije. Datum valute odobrenja računa za plaćanje platioца ne smije biti kasniji od datuma zaduženja iznosa.</p> <p>Ne dovođeći u pitanje stav 3, države članice obezbjeđuju da, uz pravo iz ovog stava, za direktna zaduženja kako je navedeno u članu 1 Regulative EU br. 260/2012 platilac ima bezuslovno pravo na povraćaj u rokovima utvrđenim u članu 77 ove direktive.</p>
	<p>autorizovane platne transakcijeinicirane od strane ili preko primaoca plaćanja</p> <p>Član 38</p> <p>(1) Platilac ima pravo na povraćaj novčanih sredstava od svog pružaoca platnih usluga za autorizovanu platnu transakciju koja je izvršena, ainicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, pod uslovom da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pri autorizaciji nije naveden tačan iznos platne transakcije u vrijeme autorizacije, 2) je iznos platne transakcije viši od iznosa koji bi platilac opravdano mogao da očekuje, uzimajući u obzir prethodne navike potrošnje, uslove iz okvirnog ugovora i relevantne okolnosti konkretnog slučaja. <p>(2) Na zahtjev pružaoca platnih usluga, platilac je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(3) Povraćaj novčanih sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana, vrši se upunom iznosu izvršene platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioца ne smije biti kasniji od datuma zaduženja tog računa za</p>

	<p>iznos čiji povraćaj traži platilac.</p> <p>(4) U slučaju direktnog zaduženja platilac i njegov pružalač platnih usluga mogu okvirnim ugovorom ugovoriti da platilac ima pravo na povraćaj novčanih sredstava od svog pružaoca platnih usluga i ako uslovi iz stava 1 tačka 1 ovog člana nijesu ispunjeni.</p> <p>(5) Platilac se ne može pozivati na pravo iz stava 1 ovog člana ako je viši iznos platne transakcije iz stava 1 tačka 2 ovog člana posljedica preračunavanja valute koja se zasniva na primjeni referentnog kursa ugovorenog sa njegovim pružaocem platnih usluga.</p> <p>(6) Platilac i njegov pružalač platnih usluga mogu okvirnim ugovorom ugovoriti da platilac nema pravo na povraćaj novčanih sredstava, pod uslovom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da je platilac dao saglasnost za izvršavanje platne transakcije direktno svom pružaocu platnih usluga; 2) kada je to primjenjivo, da je pružalač platnih usluga ili primač plaćanja na ugovoren način dao ili učinio raspoloživim platiocu informacije o budućoj platnoj transakciji, najmanje četiri nedelje
--	---

		prije datuma dospijeća. (7) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti pravo na povraćaj novčanih sredstava drukčije u odnosu na st. 1 do 6 ovog člana.	
4. Za direktna zaduženja u valutama koje nisu euro, države članice mogu zahtijevati od svojih pružalaca platnih usluga da nude povoljnija prava na povraćaj u skladu s njihovim programima direktnog zaduženja pod uslovom da su ona povoljnija za platilca.	Nema odgovarajuće odredbe	OPCIJA Nije iskorишćena	
Član 77 Zahtjevi za povraćaj povezan s platnim transakcijama koje je inicirao primalač plaćanja ili su inicirane preko njega 1. Države članice obezbjeduju da platilac može zatražiti povraćaj iz člana 76 za autorizovanu platnu transakciju koju je inicirao primalač plaćanja ili je inicirana preko njega u roku od osam sedmica od datuma zaduženja novčanih sredstava. 2. Pružalač platnih usluga u roku od 10 radnih dana od prijema zahtjeva za povraćaj vraća puni iznos platne transakcije ili navodi razloge za odbijanje povraćaja i navodi organe kojima se platilac može obratiti u skladu s čl. 99 do 102 ako platilac ne prihvata navedene razloge.	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Zahtjev za povraćaj novčanih sredstava za autorizovane platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja Član 39	Potpuno usklađeno (1) Platilac ima pravo da podnese zahtjev za povraćaj novčanih sredstava u skladu sa članom 38 ovog zakona, najkasnije u roku od osam nedjelja od datuma valute zaduženja. (2) U roku od deset radnih dana od dana	

<p>Pravo pružaoca platnih usluga u skladu s podstavom 1 ovog stava da odbije povraćaj ne primjenjuje se u slučaju iz člana 76 stav 1 podstav 4.</p>	<p>prijema zahtjeva za povraćaj novčanih sredstava, pružalac platnih usluga dužan je da platiocu:</p> <p>1) vrati puni iznos platne transakcije, ili 2) da obrazloženje za odbijanje povraćaja novčanih sredstava, pri čemu navodi da, ukoliko platioc ne prihvati dato obrazloženje, može podnijeti predlog za vansudsko rješavanje spora u platnom prometu u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(3) Pružalac platnih usluga ne smije da odbije ugovorenii povraćaj novčanih sredstava u slučaju iz člana 38 stav 4 ovog zakona.</p> <p>(4) Pružalac platnih usluga i platioc koji nije potrošač odnose iz st. 1 do 3 ovog člana mogu ugovorom urediti drukčije.</p>
<p>Član 78</p> <p>Prijem naloga za plaćanje</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da je vrijeme prijema vrijeme kada pružalac platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje.</p> <p>Račun platioca ne smije biti zadužen prije prijema naloga za plaćanje. Ako vrijeme prijema nije na radni dan pružaoca platnih usluga platioca, vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se</p>	<p>Član 32</p> <p>U članu 40 poslijе stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(7) Pružalac platnih usluga platioca ne smije zaduziti račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje.“</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>slijedeći radni dan. Pružalač platnih usluga može odrediti vrijeme pri kraju radnog dana kao krajnje vrijeme za primanje naloge za plaćanje nakon kojeg se za primljene naloge za plaćanje smatra da su primljeni slijedećeg radnog dana.</p> <p>2. Ako korisnik platnih usluga koji je inicirao nalog za plaćanje i pružalač platnih usluga dogovore da izvršenje naloge za plaćanje započne na određeni dan ili na kraju određenog perioda ili na dan kada je pružalač stavio novčana sredstva na raspolažanje pružaocu platnih usluga, vremenom prijema za potrebe člana 83 smatra se dogovoren i dan. Ako dogovoren i dan nije radni dan za pružaoca platnih usluga, nalog za plaćanje smatra se primljenim slijedećeg radnog dana.</p>	<p>Prijem naloge za plaćanje Član 40</p> <p>(1) Momenat prijema naloge za plaćanje je momentat kada pružalač platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje, iniciran neposredno od platioca ili posredno od strane ili preko primaoca plaćanja.</p> <p>(2) Ukoliko momenat prijema naloge za plaćanje nije u toku radnog dana pružaoca platnih usluga platioca, smatra se da je nalog za plaćanje primljen sljedećeg radnog dana.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga može odrediti momentat pred kraj radnog dana koji predstavlja krajnje vrijeme za prijem naloge za plaćanje.</p> <p>(4) Ukoliko je pružalač platnih usluga platioca primio nalog za plaćanje nakon krajinjeg vremena za primanje naloge za plaćanje, smatra se da je nalog za plaćanje primljen narednog radnog dana.</p> <p>(5) Korisnik platnih usluga koji inicira nalog za plaćanje i njegov pružalač platnih usluga mogu ugovoriti da se nalog za plaćanje započne izvršavati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na određeni dan;
--	--

	<p>2) na kraju određenog perioda;</p> <p>3) ra dan kada platiac stavi na raspolaganje svom pružaocu platnih usluga potrebna novčana sredstva.</p> <p>(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se dan ugovoren za započinjanje izvršavanja naloga, a ako ugovoren i dan nije radni dan pružaoca platnih usluga, vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se naredni radni dan.</p> <p>(7) Pružalac platnih usluga platioca ne smije zadužiti račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje.</p>	
Član 79 Odbijanje naloga za plaćanje	<p>Član 33</p> <p>U članu 41 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi "plaćanje" dodaju se riječi: "ili da inicira platnu transakciju".</p> <p>U stavu 4 riječi: „neposredno platiac“ zamjenjuju se riječima: „platiac neposredno ili preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Odbijanje naloga za plaćanje</p>	<p>1. Ako pružalac platnih usluga odbije da izvrši nalog za plaćanje ili da inicira platnu transakciju, korisnika platnih usluga obavještava o odbijanju i, ako je moguće, o razlozima za odbijanje i postupcima za otklanjanje grešaka koje su uzrok odbijanja, osim ako je to zabranjeno u skladu s drugim pravom Unije ili domaćim pravom.</p> <p>Pružalac platnih usluga daje ili stavlja na raspolaganje obavještenje na dogovoren način što je prije moguće i u svakom slučaju u rokovima iz</p>

<p>člana 83.</p> <p>U okvirnom ugovoru može postojati uslov da pružalac platnih usluga može zaračunati razumnu naknadu za navedeno odbijanje ako za odbijanje postoje objektivno opravdani razlozi.</p> <p>2. Ako su ispunjeni svi uslovi iz okvirnog ugovora platioca, pružalac platnih usluga koji vodi račun za plaćanje ne smije odbiti izvršenje autorizovanog naloga za plaćanje nezavisno od toga da li je nalog za plaćanje inicirao platilac, uključujući putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, ili primalač plaćanja ili preko primaoca plaćanja, osim ako je to zabranjeno u skladu s drugim pravom Unije ili domaćim pravom.</p> <p>3. Za potrebe čl. 83 i 89 za nalog za plaćanje čije izvršenje je odbijeno smatra se da nije primljen.</p>	<p>Član 41</p> <p>(1) Ukoliko pružalac platnih usluga odbije da izvrši nalog za plaćanje ili da inicira platnu transakciju, dužan je da, ako posebnim propisom nije drukčije određeno, obavijesti korisnika platnih usluga o:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) odbijanju izvršavanja naloga za plaćanje; 2) razlozima za odbijanje izvršavanja naloga za plaćanje, kada je to primjenljivo; 3) proceduri za ispravljanje grešaka koje su dovele do odbijanja izvršavanja naloga za plaćanje. <p>(2) Pružalac platnih usluga dužan je da da ili učini dostupnim obaveštenje iz stava 1 ovog člana na način utvrđen ugovorom, bez odlaganja, a najkasnije u rokovima iz člana 44 ovog zakona.</p> <p>(3) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za davanje obaveštenja iz stava 1 ovog člana ako je odbijanje izvršavanja naloga za plaćanje bilo objektivno opravданo.</p> <p>(4) Ukoliko su ispunjeni svi uslovi</p>
--	---

	<p>utvrđeni okvirnim ugovorom između platioца i njegovog pružaoca platnih usluga, pružalaц platnih usluga platioца ne smije odbiti izvršavanje autorizovanog naloga za plaćanje, bez obzira da li je nalog za plaćanje inicirao platilac neposredno ili preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, ili je iniciran od strane ili preko primaoca plaćanja, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.</p> <p>(5) Ukoliko je izvršavanje naloga za plaćanje odbijeno smatra se da nalog nije ni primljen.</p>	
Član 80	Neopozivost naloga za plaćanje	<p>Član 34</p> <p>U članu 42 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>“(2) Ako je platna transakcija inicirana od strane pružaoca usluge iniciranja plaćanja ili od strane ili preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon davanja saglasnosti pružaocu usluge iniciranja plaćanja da inicira platnu transakciju ili nakon davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja.”</p> <p>U stavu 5 riječ „svojim“ zamjenjuje se riječ „relevantnim“.</p> <p>U stavu 7 poslijе riječi: „ugovoriti da“ dodaje se riječ „relevantni“.</p>

<p>može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi dogovorenom danu zaduženja.</p> <p>4. U slučaju iz člana 78 stav 2, korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi dogovorenom danu.</p> <p>5. Po isteku rokova utvrđenih u st. 1 do 4, nalog za plaćanje može se opozvati samo ako su to dogovorili korisnik platnih usluga i relevantni pružaoci platnih usluga. U slučaju iz st. 2 i 3 potrebna je i saglasnost primaoca plaćanja. Ako je tako dogovoreno okvirnim ugovorom, relevantni pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za opoziv.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Opozivost naloga za plaćanje</p> <p>Član 42</p> <p>(1) Korisnik platnih usluga ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što ga je primio pružalac platnih usluga pratioca, osim u slučajevima iz st. 3, 4, 5 i 8 ovog člana.</p> <p>(2) Ukoliko je platna transakcija inicirana od strane pružaoca usluge iniciranja plaćanja ili od strane ili preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon davanja saglasnosti pružaocu usluge iniciranja plaćanja da inicira platnu transakciju ili nakon davanja saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja.</p> <p>(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučaju direktnog zaduženja platilac može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi ugovorenom danu zaduženja, ne dovodeći u pitanje pravo platiloca na povraćaj sredstava.</p> <p>(4) U slučaju iz člana 40 stav 5 ovog zakona korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje, najkasnije</p>
--	--

	<p>do kraja radnog dana koji prethodi ugovorenom danu za izvršavanje naloge.</p> <p>(5) Nakon isteka roka iz st. 1 do 4 ovog člana korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje samo ako je to ugovorio sa relevantnim pružaocem platnih usluga.</p> <p>(6) U slučajevima iz st. 2 i 3 ovog člana opoziv naloga za plaćanje može se izvršiti samo uz saglasnost primaoca plaćanja.</p> <p>(7) Okvirnim ugovorom može se ugovoriti da relevantni pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za opoziv naloga za plaćanje.</p> <p>(8) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga koji nije potrošač mogu ugovorom urediti opoziv naloga za plaćanje drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.</p>	
Član 81	<p>Preneseni iznosi i primjenjeni iznosi</p> <p>1. Države članice od jednog ili više pružalača platnih usluga platioca, jednog ili više pružalača platnih usluga primaoca plaćanja i svih posrednika pružalača platnih usluga zahtijevaju prenos punog</p>	<p>Član 35</p> <p>U članu 43 stav 1 rijeći: „Pružalac platnih usluga platioca, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja“, zamjenjuju se riječima: „Jedan ili više pružalača platnih usluga platioca, jedan ili više pružalača platnih usluga primaoca plaćanja“.</p> <p>U stavu 2 poslijе rijeći: „ugovoriti da“ Potpuno usklađeno</p>

iznosa platne transakcije i zabranjuju im naplaćivanje naknada iz prenesenog iznosa.	<p>2. Međutim, primalač plaćanja i pružalač platnih usluga mogu dogovoriti da relevantni pružalač platnih usluga naplati svoju naknadu iz prenesenog iznosa prije nego ga odobri primaocu plaćanja. U tom slučaju, puni iznos platne transakcije i naknadâ moraju biti odvojeni u obaveštenju koje se dostavlja primaocu plaćanja.</p> <p>3. Ako se iz prenesenog iznosa naplaćuju druge naknade osim onih iz stava 2, pružalač platnih usluga platnoga obezbjeđuje da primalač plaćanja primi puni iznos platne transakcije koju je inicirao pružalač. U slučajevima kada platnu transakciju inicira primalač plaćanja ili se transakcija inicira preko njega, pružalač platnih usluga primaoca plaćanja obezbjeđuje da primalač plaćanja primi puni iznos platne transakcije.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Prenjeti i primljeni iznosi</p> <p>Član 43</p> <p>(1) Jedan ili više pružalača platnih usluga platioca, jedan ili više pružalača platnih usluga primaoca plaćanja i posrednici pružalača platnih usluga dužni su da prenesu puni iznos platne transakcije, bez umanjenja za iznos naknade.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, primalač plaćanja i njegov pružalač platnih usluga mogu ugovoriti da relevantni pružalač platnih usluga, prije nego preneseni iznos platne transakcije odobri primaocu plaćanja, taj iznos ustanovi za iznos svojih naknada, u kom slučaju je dužan da, u informaciji o izvršenoj platnoj transakciji, primaocu plaćanja prikaže puni iznos platne transakcije, odvojeno od iznosa naplaćenih naknada.</p> <p>(3) Ukoliko se bilo koji iznosi naknade,</p>

osim naknada iz stava 2 ovog člana, odbiju od iznosa platne transakcije, pružalač platnih usluga platioca mora da obezbijedi da primalač plaćanja primi pun iznos platne transakcije koja je inicirana od strane platioca, a u slučajevima kada je platna transakcija inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, njegov pružalač platnih usluga mora da obezbijedi da primalač plaćanja primi pun iznos platne transakcije.	
<p>Član 82 Područje primjene</p> <p>1. Ovaj odsjek primjenjuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) platne transakcije u eurima; (b) nacionalne platne transakcije u valuti države članice izvan euro zone; (c) platne transakcije koje uključuju samo jednu konverziju valute između eura i valute države članice izvan euro zone, pod uslovom da potrebna konverzija valute bude izvršena u odnosnoj državi članici izvan euro zone i da se, u slučaju prekograničnih platnih transakcija, prenos vrši u eurima. 	<p>Član 85</p> <p>U članu 180 stav 1 riječi: „čl. 172 do 179“ zamjenjuju se riječima: „čl. 173 i 174“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Primjena na platne transakcije</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Član 180</p> <p>Odredbe čl. 173 do 174 ovog zakona primjenjuju se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) platne transakcije u eurima; 2) nacionalne platne transakcije u valutama država članica van eurozone; 3) platne transakcije koje uključuju samo jedno preračunavanje valuta između eura i valute države članice van eurozone, pod uslovom da se

	<p>potrebno preračunavanje valute obavlja u toj državi članici van eurozone i, u slučaju prekograničnih transakcija, da se prekogranični prenos obavlja u eurima.</p>	
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Rokovi za izvršavanje prekograničnih platnih transakcija preko računa za plaćanje</p> <p>Član 173</p> <p>2. Ovaj odsjek primjenjuje se na platne transakcije koje nijesu navedene u stavu 1, osim ako je drugačije dogovoren između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga, uz izuzetak člana 87, koji stranama nije na raspolaganju. Međutim, ako korisnik platnih usluga i pružač platnih usluga dogovore duži period od onog utvrđenog članom 83, taj duži period za platne transakcije unutar Unije ne smije biti duži od četiri radna dana od vremena prijema kako je navedeno u članu 78.</p>	<p>(1) U slučaju izvršavanja prekogranične platne transakcije u eurima pružač platnih usluga platnog dužan je da obezbijedi da iznos platne transakcije bude odobren na račun pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana u kome je pružač platnih usluga platnog dužan primio nalog za plaćanje u skladu sa članom 40 ovog zakona.</p> <p>Potpuno uskladeno</p> <p>(2) Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za jedan radni dan ako je prekogranična platna transakcija inicirana u papirnoj formi.</p> <p>(3) U slučaju izvršavanja prekogranične platne transakcije u valuti druge države članice koja nije euro, pružač platnih usluga platnog dužan je da obezbijedi da</p>

	<p>iznos platne transakcije bude odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja najkasnije do kraja narednog radnog dana od dana u kome je pružalac platnih usluga platnici primio nalog za plaćanje u skladu sa članom 40 ovog zakona.</p> <p>(4) Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti drukčiji rok od roka iz stava 3 ovog člana, koji ne može biti duži od četiri radna dana od dana prijema naloga za plaćanje.</p>
Član 83 Platne transakcije na račun za plaćanje	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Izvršavanje platnih transakcija preko računa za plaćanje</p> <p>Član 44</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>1. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga platnici obezbijedi da, nakon vremena prijema kako je navedeno u članu 78, iznos platne transakcije bude odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja do kraja slijedećeg radnog dana. Taj rok može se produžiti za još jedan radni dan za platne transakcije koje se iniciraju u papirnom obliku.</p> <p>2. Države članice zahtijevaju od pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja da odredi datum valute za iznos platne transakcije i stavi iznos platne transakcije na raspolaganje na računu za plaćanje primaoca plaćanja nakon što je pružalac platnih usluga primio novčana sredstva u skladu s članom 87.</p>

3. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga primaoca plaćanja proslijedi nalog za plaćanje koji je inicirao primalač plaćanja ili je iniciran preko primaoca plaćanja pružaocu platnih usluga platioci u roku dogovorenom između primaoca plaćanja i pružaoca platnih usluga, omogućujući poravnanje, u slučaju direktnog zaduženja, na dogovoren dan dospijeća.	<p>transakcije dužan je da račun za plaćanje primaoca plaćanja odobri sa datumom valute odobrenja i stavi na raspolaganje novčana sredstva.</p> <p>(3) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da pružaocu platnih usluga platioci prenese nalog za plaćanje koji je iniciran od strane ili preko primaoca plaćanja u rokovima ugovorenim između primaoca plaćanja i njegovog pružaoca platnih usluga, a u slučaju direktnog zaduženja, u roku koji omogućava izmirevanje na ugovorenim datum dospijeća novčane obaveze platioci.</p>	
Član 84 Nepostojanje računa za plaćanje primaoca plaćanja kod pružaoca platnih usluga	Izvršavanje plaćanja u slučaju nepostojanja računa	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)
Ako primalač plaćanja nema račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga, pružalac platnih usluga koji primi novčana sredstva za primaoca plaćanja stavlja ih primaocu plaćanja na raspolaganje u roku utvrđenom u članu 83.	Član 45 Pružalac platnih usluga dužan je da primaocu plaćanja koji nema račun za plaćanje stavi novčana sredstva na raspolaganje do kraja radnog dana u kojem je primio novčana sredstva.	Član 36 U članu 46 stav 1 riječi: „i odredi datum
Član 85		Član 36 Potpuno usklađeno

Polaganje gotovog novca na račun za plaćanje Ako potrošač polaže gotov novac na račun za plaćanje kod tog pružaoca platnih usluga u valuti tog računa za plaćanje, pružalač platnih usluga obezbjeduje da iznos bude stavljena na raspolažanje odmah nakon prijema novčanih sredstava sa datumom valute na dan prijema novčanih sredstava. Ako korisnik platnih usluga nije potrošač, taj iznos stavlja se na raspolažanje najkasnije slijedećeg radnog dana nakon prijema novčanih sredstava s datumom valute najkasnije na taj slijedeći radni dan.	valute odobrenja odmah nakon prijema gotovog novca" zamjenjuju se riječima: "odmah, nakon prijema novčanih sredstava, sa datumom valute na dan prijema novčanih sredstava".	
Član 46 Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Uplata gotovog novca na račun za plaćanje	(1) Ukoliko korisnik platnih usluga uplati gotov novac na svoj račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga, pružalač platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga ta novčana sredstva stavi na raspolažanje odmah nakon prijema novčanih sredstava, sa datumom valute na dan prijema novčanih sredstava . (2) Na momenat prijema gotovog novca, u smislu stava 1 ovog člana, shodno se primenjuju odredbe člana 40 ovog zakona.	
Član 86 Nacionalne platne transakcije Za nacionalne platne transakcije države članice	Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Izvršavanje platnih transakcija preko računa za plaćanje	Potpuno usklađeno

<p>mogu odrediti kraći najduži rok za izvršenje od onoga određenog ovim odsjekom.</p>	<p>Član 44</p> <p>(1) Pružalac platnih usluga platioca dužan je da obezbijedi da se iznos platne transakcije odobri na račun pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja do kraja radnog dana u kojem je izvršen prijem naloga za plaćanje u skladu sa članom 40 ovog zakona.</p>	
<p>Član 87</p> <p>Datum valute i raspoloživost novčanih sredstava</p> <p>1. Drižave članice obezbjeđuju da je datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja najkasnije radni dan kada je iznos platne transakcije odobren na računu za plaćanje pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja.</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Datum valute i raspoloživost sredstava</p> <p>Član 47</p> <p>(1) Datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne može biti datum nakon radnog dana na koji je za iznos platne transakcije odobren račun pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja.</p> <p>(2) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da iznos platne transakcije stavi na raspolaganje primaocu plaćanja bez odlaganja, nakon što je taj iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja ako, sa strane pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja:</p> <p>(a) nema konverzije valute; ili</p> <p>(b) postoji konverzija valute između eura i valute države članice ili između valuta dvije države</p>	<p>Potpuno uskladěno</p>

članice.	plaćanja.	
Obaveza iz ovog stava primjenjuje se i na plaćanja unutar jednog pružaoca platnih usluga. 3. Države članice obezbjeđuju da datum valute zaduženja računa za plaćanje platioča ne nastupa prije trenutka zaduženja tog računa za iznos platne transakcije.	(3) Datum valute zaduženja računa za plaćanje platioča ne može biti datum prije zaduženja tog računa za iznos platne transakcije.	

Član 37

U članu 48 poslijе stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

- “(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da saraduje sa pružaocem platnih usluga platioča i dostavi mu sve relevantne informacije u cilju povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije.
- (5) U slučaju da povraćaj novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije nije moguć, pružalac platnih usluga platioča dužan je da platioču, na njegov pisani zahtjev, pruži informacije koje ima na raspolaganju i koje su platioču potrebne za pokretanje sudske ili drugog postupka radi povraćaja novčanih sredstava.”
- Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 6 i 7.

Zakon o platnom prometu ("Službeni list

<p>relevantne informacije za naplatu novčanih sredstava.</p> <p>U slučaju da naplata sredstava iz podstava 1 nije moguća, pružalač platnih usluga platioca pruža platiocu, na pisani zahtjev, sve informacije koje ima na raspolaganju i koje su relevantne za platioca kako bi platičar mogao podnijeti pravni zahtjev za naplatu novčanih sredstava.</p> <p>4. Ako je tako dogovorenem okvirnim ugovorom, pružalač platnih usluga može naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za povraćaj.</p> <p>5. Ako korisnik platnih usluga dostavi informacije pored onih određenih članom 45 stav 1 tačka a ili članom 52 tačka 2 podtačka b, pružalač platnih usluga odgovoran je samo za izvršenje platnih transakcija u skladu s jedinstvenom navede pogrešnu identifikacionom oznakom koju je dostavio korisnik platnih usluga.</p>	<p>Pogrešna jedinstvena identifikaciona oznaka</p> <p>Član 48</p> <p>(1) Ukoliko je nalog za plaćanje izvršen u skladu sa jedinstvenom identifikacionom oznakom, smatra se da je nalog za plaćanje izvršen pravilno u odnosu na primaoca plaćanja koji je određen jedinstvenom identifikacionom oznakom.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju ako korisnik platnih usluga identifikacionom oznakom koju je dostavio korisnik platnih usluga.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga platioca dužan je da preduzme razumne mjere radi povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije.</p> <p>(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da saraduje sa pružaocem platnih usluga platioca i</p>
--	--

	<p>dostavi mu sve relevantne informacije u cilju povraćaja novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije.</p> <p>(5) U slučaju da povraćaj novčanih sredstava iz pogrešno izvršene platne transakcije nije moguć, pružalač platnih usluga platioca dužan je da platiocu, na njegov pisani zahtjev, pruži informacije koje ima na raspolaganju i koje su platiocu potrebne za pokretanje sudskog ili drugog postupka radi povraćaja novčanih sredstava.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga može korisniku platnih usluga naplatiti naknadu za povraćaj novčanih sredstava izvršenih u skladu sa stavom 3 ovog člana, ako je to utvrđeno okvirnim ugovorom.</p> <p>(7) Ako korisnik platnih usluga, porед jedinstvene identifikacione oznake, pružaocu platnih usluga da i druge informacije iz člana 15 stav 1 tačka 1 i člana 19 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, pružalač platnih usluga odgovoran je samo za izvršavanje platne transakcije u skladu sa jedinstvenom identifikacionom oznakom koju je naveo korisnik platnih usluga.</p>	
--	---	--

	<p>Član 89</p> <p>Odgovornost pružaoca platnih usluga za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platnih transakcija</p> <p>1. Kada pružalac inicira nalog za plaćanje direktno, pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu, ne dovodeći u pitanje član 71., član 88 st. 2 i 3 i čl. 93., za tačno izvršenje platne transakcije, osim ako može dokazati platiocu i, ako je potrebno, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu s članom 83 stav 1. U tom slučaju, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je primaocu plaćanja za tačno izvršenje platne transakcije.</p> <p>Ako je pružalac platnih usluga platioca odgovoran u skladu s podstavkom 1., on bez nepotrebnog odlaganja vraća platiocu iznos neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije i, ako je to primjenljivo, vraća stanje zaduženog računa za plaćanje na stanje na kojem bi bio da nije izvršena neispravna platna transakcija.</p> <p>Datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos</p>	<p>Član 38</p> <p>Čl. 49 i 50 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac</p> <p>Član 49</p> <p>(1) Pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu za pravilno izvršavanje platne transakcije koju je inicirao platilac, osim u slučajevima iz stava 3 ovog člana, člana 48 st. 2 i 7 i člana 53 ovog zakona.</p> <p>(2) Pružalac platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vrati iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vratiti u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos</p>

Ako je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s podstavom 1, bez odlaganja stavila iznos platne transakcije na raspolažanje primaocu plaćanja i, ako je to primjenljivo, odobrava odgovarajući iznos na račun za plaćanje primaoca plaćanja. Datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila tačno izvršena, u skladu s članom 87.	<p>neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije.</p> <p>(3) Ako pružalač platnih usluga platioca dokaže da je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu sa članom 44 ovog zakona i nalogom za plaćanje, za pravilno izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja, i to primaocu plaćanja.</p> <p>(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da iznos platne transakcije, bez odlaganja, stavi na raspolaganje primaocu plaćanja, a u slučaju plaćanja na račun za plaćanje primaoca plaćanja odobri plaćajući iznos na račun primaoca plaćanja, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne nastupa nakon datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila tačno izvršena. U slučaju neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije u kojoj je nalog za plaćanje incirao platičar, pružalač platnih usluga platioca, nezavisno od odgovornosti u skladu s ovim stavom, na zahtjev, odmah preduzima napore za praćenje toka platne transakcije i obavještava platioca o ishodu. To je za platioca besplatno.</p> <p>(5) Ako je platna transakcija izvršena sa zakašnjenjem, pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca podnesenog u ime platioca,</p>	

	<p>odredi datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila na vrijeme izvršena.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga platilaca dužan je da, u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koju je incirao platilac, na zahtjev platilca i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja i bez naknade, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstava platne transakcije i o tome obavijesti platilaca.</p> <p>(7) Pružalač platnih usluga platilaca koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je platilcu i za naplaćene naknade i za kamate koje platilcu pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom, uključujući i izvršenje platne transakcije sa kašnjerijem.</p> <p>(8) Pružalač platnih usluga i platilac koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 7 ovog člana.</p>
--	--

	<p>2. Kada nalog za plaćanje inicira primaoc plaćanja ili je iniciran preko pružaoca plaćanja, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je, ne doveđeći u pitanje član 71., član 88 st. 2 i 3 i član 93., primaocu plaćanja za tačan prenos naloga za plaćanje pružaocu platnih usluga platiocu u skladu s članom 83 stav 3. Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s ovim podstavom, bez odlaganja ponovo šalje dati nalog za plaćanje pružaocu platnih usluga platiocu.</p> <p>U slučaju prekasnog prenosa naloga za plaćanje, datum valute iznosa odobrenog na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma valute iznosa koji bi bio odobren da je transakcija bila tačno izvršena.</p> <p>Osim toga, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je, ne doveđeći u pitanje član 71., član 88 st. 2 i 3 i član 93., primaocu plaćanja za izvršenje platne transakcije u skladu s njegovim obavezama iz člana 87. Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s ovim podstavom, on obezbeđuje da je iznos platne transakcije na raspolaganju primaocu plaćanja odmah nakon što je iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja. Datum valute iznosa odobrenog na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma</p>	<p>Odgovornost pružaoca platnih usluga za izvršavanje platne transakcije koju je inicirao primaoc plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja</p> <p>Član 50</p> <p>(1) U slučaju platne transakcije inicirane od strane ili preko primaoca plaćanja, osim u slučajevima iz stava 5 ovog člana, člana 48 st. 2 i 7 i člana 53 ovog zakona, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je primaocu plaćanja za:</p> <p>1) pravilan prenos naloga za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca u skladu sa članom 44 stav 3 ovog zakona;</p> <p>2) postupanje u skladu sa članom 47 ovog zakona.</p> <p>(2) Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršavanje ili pogrešno izvršavanje platne transakcije u skladu sa stavom 1 tačka 1 ovog člana dužan je da, bez odlaganja, ponovo dostavi nalog za plaćanje pružaocu platnih usluga</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

valute iznosa koji bi bio odobren da je transakcija bila tačno izvršena.	<p>(3) U slučaju kašnjenja sa prenosom naloga za plaćanje, pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da odobri račun za plaćanje primaoca plaćanja sa datumom valute koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila na vrijeme izvršena.</p> <p>(4) Ako je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu sa stavom 1 ovog člana, dužan je da obezbijedi da iznos platne transakcije bude na raspolaganju primaocu plaćanja odmah nakon što je taj iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja, s tim da datum valute za iznos odobren na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila uredno izvršena.</p> <p>(5) Ako pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dokaže da je pružaocu platnih usluga platioca pravilno prenio nalog za plaćanje primaoca plaćanja i da je postupio u skladu sa članom 47 ovog zakona, za izvršavanje platne transakcije odgovoran je pružalač platnih usluga platioca, i to platiocu.</p>	

<p>nezavisno od odgovornosti u skladu s ovim stavom, na zahtjev, odmah preduzima mjeru za pronaalaženje platne transakcije i obavještava primaoca plaćanja o ishodu. To je za primaoca plaćanja besplatno.</p>	<p>(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, pružalač platnih usluga platioca koji je odgovoran za izvršavanje platne transakcije dužan je da, na zahtjev platioca, bez odlaganja, vratи iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a u slučaju zaduženja računa za plaćanje, račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije, s tim da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je taj račun zadužen za iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije.</p> <p>(7) Odredba stava 6 ovog člana ne primjenjuje se ako pružalač platnih usluga platioca dokaže da je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije, čak i u slučaju manjeg kašnjenja u izvršavanju platne transakcije, u kom slučaju je pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan da odobri račun primaoca plaćanja sa datumom valute koji nije kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila uredno izvršena.</p> <p>(8) Pružalač platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da, u slučaju</p>
--	--

	<p>neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije koja je inicirana od strane ili preko primaoca plaćanja, na zahtjev primaoca plaćanja i nezavisno od svoje odgovornosti, bez odlaganja i bez naknade, preduzme mjere radi utvrđivanja toka novčanih sredstava platne transakcije i da o tome obavijesti primaoca plaćanja.</p> <p>(9) Pružalač platnih usluga primaoca plaćanja koji je odgovoran za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju odgovoran je primaocu plaćanja i za naplaćene naknade i za kamate koje primaocu plaćanja pripadaju u vezi sa neizvršenom ili pogrešno izvršenom platnom transakcijom.</p> <p>(10) Pružalač platnih usluga i primaoc plaćanja koji nije potrošač mogu ugovorom urediti odgovornost za neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i odgovornost za izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, drukčije u odnosu na st. 1 do 9 ovog člana."</p>	
3. Osim toga, pružaoci platnih usluga odgovorni su svojim korisnicima platnih usluga za sve naknade za koje su odgovorni i sve kamate koje se	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Prava korisnika platnih usluga u slučaju</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>obračunavaju korisniku platnih usluga na osnovu neizvršenja ili neispravnog izvršenja, uključujući i prekasno izvršenje platne transakcije.</p>	<p>pogrešno izvršene platne transakcije</p> <p>Član 51</p> <p>(1) Korisnik platnih usluga ima pravo da, u slučaju pogrešno izvršene platne transakcije, uključujući zakašnjenje sa izvršavanjem platne transakcije, od svog pružaoca platnih usluga zahtijeva pravilno izvršavanje platne transakcije, odnosno kamatu ili povraćaj iznosa pogrešno izvršene platne transakcije u skladu sa ovim zakonom.</p>
<p>Član 90</p> <p>Odgovornost u slučaju uslugainiciranja plaćanja za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platnih transakcija</p> <ol style="list-style-type: none"> Ako platilac inicira nalog za plaćanje putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun, ne dovodeći u pitanje član 71 i član 88 st. 2 i 3, dužan je da platiocu nadoknadi iznos neizvršene ili neispravne platne transakcije i, ako je primjenjivo, vrati stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neispravna platna transakcija. <p>Na pružaocu usluga iniciranja plaćanja teret je dokazivanja da je pružalac platnih usluga koji vodi račun platiocu primio nalog za plaćanje u skladu s članom 78 i da je u okviru njegove nadležnosti</p>	<p>Član 39</p> <p>Poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Odgovornost za izvršavanje platne transakcije u slučaju iniciranja plaćanja preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja</p> <p>Potpuno usklađeno</p> <p>Član 50a</p> <p>(1) Ako platilac inicira nalog za plaćanje preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je da, uz postupanje u skladu sa čl. 34 i 48 ovog zakona, platiocu nadoknadi iznos neizvršene ili pogrešno izvršene platne</p>

<p>platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan s neizvršenjem, neispravnim izvršenjem ili kasnim izvršenjem transakcije.</p> <p>2. Ako je pružalač uslugainiciranja plaćanja odgovoran za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platne transakcije, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, odmah nadoknadi nastale gubitke ili plaćene iznose koji su proizašli na osnovu povraćaja platiocu.</p>	<p>transakcije i da račun za plaćanje vrati u stanje koje odgovara stanju tog računa prije izvršenja te platne transakcije.</p> <p>(2) Pružalač uslugainiciranja plaćanja dužan je da dokaze da je pružalač platnih usluga koji vodi račun platiocu primio nalog za plaćanje u skladu s članom 40 ovog zakona i da je, u okviru njegovih ovlašćenja, izvršena provjera autentičnosti platne transakcije, da je platna transakcija pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak koji je povezan sa neizvršenjem ili pogrešnim izvršenjem platne transakcije, uključujući izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem.</p> <p>(3) Ako je pružalač uslugainiciranja plaćanja odgovoran za neizvršenje ili pogrešno izvršenje platne transakcije, uključujući izvršenje platne transakcije sa kašnjenjem, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, bez odlaganja nadoknadi sve iznose koje je isplatio platiocu i drugu pretplijenu štetu.“</p>
---	---

Član 6	<p>U članu 8 poslijе stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(5) Na postupak kontrole usklađenosti poslovanja kreditnih institucija sa ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.“</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Primjena drugih zakona</p> <p>član 8</p> <p>Potpuno usklađeno</p>
Član 91 Dodata finansijska naknada	<p>Sve dodatne finansijske naknade osim onih koje su predviđene ovim odsjekom mogu se odrediti u skladu s pravom koje se primjenjuje na ugovor između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga.</p>	<p>(1) Na prava i obaveze pružalaca platnih usluga i korisnika platnih usluga u vezi sa pružanjem i korišćenjem platnih usluga koje nisu uređene ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>(2) Na odnose između korisnika platnih usluga kao potrošača i pružalaca platnih usluga koji nisu uređeni ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.</p> <p>(3) Na osnivanje i poslovanje platne institucije i institucije za elektronski novac primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva, ako</p>

	<p>ovim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>(4) Na stečaj platne institucije i institucije za elektronski novac primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava.</p> <p>(5) Na postupak kontrole usklađenosti poslovanja kreditnih institucija sa ovim zakonom primjenjuje se odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</p>
Član 92	<p style="text-align: center;">Član 41</p> <p>Pravo naknade</p> <ol style="list-style-type: none"> Ako se odgovornost pružaoca platnih usluga na osnovu čl. 73 i 89 može pripisati drugom pružaocu platnih usluga ili posredniku, taj pružalač platnih usluga ili posrednik nadoknađuje prvom pružaocu platnih usluga sve troškove ili plaćene iznose u skladu s čl. 73 i 89. To uključuje naknadu kada bilo koji pružalač platnih usluga ne koristi pouzdanu autentifikaciju klijenta. Dodata finansijska naknada može se odrediti u skladu sa sporazumima između pružaoca platnih usluga i/ili posrednika i pravom koje se primjenjuje na te sporazume.
Član 91	<p style="text-align: center;">Član 51 mijenja se i glasi:</p> <p>Odgovornost posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga</p> <p style="text-align: center;">Član 52</p> <ol style="list-style-type: none"> Pružalač platnih usluga odgovara korisniku platnih usluga i kada je neizvršenu ili pogrešno izvršenu platnu transakciju, uključujući i izvršenje platne transakcije sa kašnjerjem, prouzrokovao posrednik ili drugi pružalač platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju te platne transakcije. U slučaju iz stava 1 ovog člana, pružalač platnih usluga ima pravo da Potpuno usklađeno

od posrednika ili drugog pružaoca platnih usluga zahtijeva naknadu svih iznosa koje je isplatio korisniku platnih usluga u skladu sa čl. 36, 49, 50 i 50a ovog zakona, uključujući iznos koji je isplatio zbog toga što drugi pružačac platnih usluga nije koristio pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta, kao i naknadu pretrpjene štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.	
<p>Član 93</p> <p>Izuzetne i nepredvidljive okolnosti</p> <p>Član 53</p> <p>Isključenje odgovornosti</p>	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Odgovornost pružaoca platnih usluga u vezi sa izvršavanjem platne transakcije isključuje se u vanrednim i nepredvidljivim okolnostima definisanim podzakonskim aktima na koje pružačac platnih usluga nije mogao uticati i čije posljedice nije mogao izbjegti, kao i u slučajevima kada je pružačac platnih usluga bio dužan postupiti u skladu sa zakonom.</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>Član 94</p> <p>Zaštita podataka</p> <p>1. Države članice dopuštaju obradu ličnih podataka u platnim sistemima i pružaocima platnih usluga kada je to potrebno za zaštitu, sprečavanje, istraživanje i otkrivanje prevara u platnom prometu. Pružanje informacija pojedincima o obradi ličnih podataka i obrada takvih ličnih podataka i svaka druga vrsta obrade ličnih podataka za potrebe ove direktive izvršavaju se u skladu s Direktivom 95/46/EZ, domaćim pravilima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ i Regulativom (EZ) br. 45/2001.</p> <p>2. Pružaoci platnih usluga isključivo pristupaju ličnim podacima, obrađuju i zadržavaju lične podatke koji su im potrebni za pružanje platnih usluga uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga.</p>	<p>Član 42</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Postupanje sa podacima</p> <p>Član 54</p> <p>(1) Podaci do kojih pružalač platnih usluga dođe u toku poslovanja, a odnose se na korisnika platnih usluga, uključujući i podatke o njegovoj ličnosti, kao i podaci o platnoj transakciji i stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga, čime poslovnu tajnu.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga, članovi njegovih organa i zaposlena ili angažovana lica kod pružaoca platnih usluga, kao i druga lica koja po prirodi svog posla imaju pristup podacima iz stava 1 ovog člana, ne smiju trećim licima saopštiti, dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima.</p> <p>(3) Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 2 ovog člana ne prestaje ni</p>
--	---

	<p>nakon prestanka statusa na osnovu kojeg su ostvarili pristup podacima koji čine poslovnu tajnu.</p> <p>(4) Izuzetno od st. 2 i 3 ovog člana, podaci koji čine poslovnu tajnu mogu se saopštiti ili dostaviti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centralnoj banci; 2) na osnovu odluke ili zahtjeva suda, državnog tužilaštva, organa državne uprave nadležnih za poslove policije, odnosno sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i organa uprave nadležnog za poslove poreza u skladu sa zakonom; 3) drugim licima, u skladu sa zakonom ili na osnovu prethodno date pisane saglasnosti korisnika platne usluge. <p>(5) Pružalač platnih usluga može podatke iz stava 1 ovog člana saopštiti, odnosno dostaviti državnom tužiocu i sudovima, kao i drugim organima koji vrše javna ovlašćenja isključivo radi zaštite svojih prava, u skladu sa zakonom.</p> <p>(6) Organi, odnosno lica kojima se podaci koji čine poslovnu tajnu učine dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana, dužni su da te podatke koriste isključivo u svrhu za koju su pribavljeni i ne smiju ih saopštavati ili dostavljati trećim licima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.</p>
--	---

	<p>(7) Odredba stava 6 ovog člana primjenjuje se i na lica zaposlena ili angažovana, odnosno koja su bila zaposlena ili angažovana kod organa, kao i na lica kojima su podaci koji čine poslovnu tajnu učinjeni dostupnim u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana.</p> <p>(8) Pružaoci platnih usluga, učesnici u platnom sistemu i agent za poravnanje dužni su da pri prikupljanju i obradi podataka o ličnosti korisnika platnih usluga postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</p> <p>(9) Pružaoci platnih usluga i učesnici u platnom sistemu utvrđeni ovim zakonom mogu prikupljati i obrađivati podatke iz stava 8 ovog člana radi spriječavanja, ispitivanja ili otkrivanja prevarnih radnji ili zloupotreba u platnom prometu.</p> <p style="text-align: right;">Član 76</p> <p>Poslige člana 164 dodaju se novo poglavlje i član koji glase:</p> <p style="text-align: right;">„Član 164a</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga i operateri platnih sistema ovlašteni su da obrađuju podatke o ličnosti radi spriječavanja, istraživanja i otkrivanja prevara povezanih sa plaćanjima.</p> <p>(2) Pružaoci platnih usluga i operateri</p>

	<p>platnih sistema sprovode obradu podataka o ličnosti iz stava 1 ovog člana i daju informacije o tome korisniku platne usluge, a te podatke mogu dati i trećim licima u skladu sa ovim zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti.</p> <p>(3) Pružaoci platnih usluga pristupaju i obrađuju podatke o ličnosti koji su im potrebni za pružanje platnih usluga samo uz izričit pristanak korisnika platnih usluga, osim u slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana.“</p>	
Član 95 Upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima	<p>Član 43</p> <p>Posle člana 56 dodaju se novo poglavje i novi član koji glasi:</p> <p>„Upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima</p> <p>Član 56a</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga dužni su da uspostave okvir sa primjerenim mjerama ublažavanja i kontrolnim mehanizmima za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim s platnim uslugama koje pružaju. Kao dio tog okvira pružaoci platnih usluga utvrđuju i održavaju djelotvorne postupke upravljanja incidentima, uključujući otkrivanje i klasifikaciju značajnih operativnih i sigurnosnih incidenta.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga nadležnom organu šalju jednom godišnje ili u kratkim vremenskim razmacima koje utvrdi nadležni organ, ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu</p>	Potpuno usklađeno

<p>operativnih i sigurnosnih rizika povezanih s platnim uslugama koje pružaju i o primjerenosti mjera za smanjenje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike.</p> <p>3. Evropska agencija za bankarstvo do 13. jula 2017. godine, u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom i nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa, izdaje smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 u pogledu uspostavljanja, sprovođenja i praćenja sigurnosnih mjera, uključujući procese sertifikacije ako je potrebno.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom redovno preispituje smjernice iz podstava 1, a u svakom slučaju najmanje dvije godine.</p> <p>4. Evropska agencija za bankarstvo, ako to prema potrebi zatraži Komisiji i imajući u vidu iskustvo stečeno primjenom smjernica iz stava 3, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda o kriterijima i uslovima za uspostavljanje i praćenje sigurnosnih mjera.</p> <p>Komisiji se delegira ovlaštenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p> <p>5. Evropska agencija za bankarstvo promoviše saradnju, uključujući razmjenu informacija, između</p>	<p>značajnih operativnih i sigurnosnih incidentata.</p> <p>(2) Pružaoci platnih usluga dužni su da Centralnoj banci, jednom godišnje ili u kraćim rokovima koje utvrdi Centralna banka, dostavе ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenosti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike.</p> <p>(3) Pružaoci platnih usluga dužni su da obaveze iz stava 1 ovog člana ispunjavaju u skladu sa aktom Centralne banke o sigurnosnim mjerama za operative i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama, odnosno o uspostavljanju, provođenju i praćenju sigurnosnih mjera.“</p>	<p>Član 86</p> <p>Poslije člana 180 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti</p> <p>Član 180a</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga dužni su da</p>

<p>nadležnih organa, između nadležnih organa i Evropske centralne banke i, prema potrebi, Agencije Evropske unije za mrežnu i informacionu bezbjednost, u oblasti operativnih i sigurnosnih rizika povezanih s platnim uslugama.</p> <p>(2) Centralna banka dostavlja Evropskom bankarskom regulatoru i Evropskoj centralnoj banci relevantne pojedinosti o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona, bez odlaganja nakon prijema obavještenja od pružaoca platnih usluga o takvom incidentu.</p> <p>(3) Centralna banka saraduje sa Evropskim bankarskim regulatorom i Evropskom centralnom bankom u postupku njihove procijene značaja incidenta za druga relevantna tijela Evropske unije i nadležna tijela drugih država članica.</p> <p>(4) Na osnovu obavještenja Evropske centralne banke o incidentu u drugoj državi članici, Centralna banka, po potrebi, preduzima sve potrebne mjeru u cilju zaštite sigurnosti finansijskog sistema Crne Gore.</p> <p>(5) Izvještanje od strane pružalača platnih usluga i Centralne banke o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona vrši se u skladu sa</p>	

<p>Član 96</p> <p>Izvještanje o incidentima</p> <p>1. U slučaju značajnog operativnog ili sigurnosnog incidenta, pružaoci platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavještavaju nadležni organ u matičnoj državi članici pružaoca platnih usluga.</p> <p>Ako incident utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese njegovih korisnika platnih usluga, pružač platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavještava korisnike platnih usluga o incidentu i svim raspoloživim mjerama koje mogu preduzeti kako bi se ublažili štetni efekti incidenta.</p> <p>2. Po prijemu obavještenja iz stava 1, nadležni organ matične države članice bez nepotrebnog odlaganja dostavlja relevantne pojedinosti o incidentu Evropskoj agenciji za bankarstvo i Evropskoj centralnoj banci. Nakon ocjenjivanja</p>	<p>smjernicama Evropskog bankarskog regulatora.</p> <p>(6) Provjera autentičnosti iz člana 56c ovog zakona vrši se u skladu sa propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije za pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije.“</p> <p>Član 43</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se novi član koji glasi:</p> <p>„Izvještanje o incidentima</p> <p>Član 56b</p> <p>(1) U slučaju značajnog operativnog ili sigurnosnog incidenta pružaoci platnih usluga dužni su da, bez odlaganja, o tom incidentu obavijeste Centralnu banku.</p> <p>(2) Ako incident iz stava 1 ovog člana utice ili bi mogao uticati na finansijske interese korisnika platnih usluga, pružač platnih usluga dužni su da, bez odlaganja, obavijesti korisnike platnih usluga o incidentu i o svim raspodolživim mjerama koje</p>	

<p>relevantnosti incidenta, taj nadležni organ u skladu s time obavještava relevantne organe te države članice.</p> <p>Evropska agencija za bankarstvo i Evropska centralna banka, u saradnji s nadležnim organom u matičnoj državi članici, ocjenjuje relevantnost incidenta za druge relevantne organe Unije i nacionalne organe i u skladu s tim ih obavještava. Evropska centralna banka dužna je da obavijesti članove Evropskog sistema centralnih banaka o pitanjima od značaja za platni sistem.</p> <p>Na osnovu tog obavještenja, nadležni organi prema potrebi preduzimaju sve potrebne mјere u svrhu zaštite neposredne sigurnosti finansijskog sistema.</p>	<p>korisnici platnih usluga mogu preduzeti radi ublažavanja štetnih efekata incidenta.</p> <p>(3) Nakon procjene značaja incidenta iz stava 1 ovoga člana, Centralna banka, po potrebi, obavještava nadležne organe.</p> <p>(4) Centralna banka utvrđuje akt na osnovu kojeg pružaoci platnih usluga vrše klasifikaciju značajnih incidenta iz stava 1 ovog člana i izvještavaju o tim incidentima i na osnovu kojih Centralna banka utvrđuje kriterijume procjene značaja incidenta i pojedinosti iz izvještaja o incidentima koje razmjenjuje sa nadležnim organima.</p> <p>(5) Pružaoci platnih usluga dostavljaju Centralnoj banci, najmanje jednom godišnje, statističke podatke o prevarama u vezi sa različitim sredstvima plaćanja.“</p>
<p>3. Evropska agencija za bankarstvo do 13. januara 2018. godine, u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom i nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa, izdaje smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 upućene svakome od slijedećih:</p> <p>(a) pružaocima platnih usluga, o klasifikaciji značajnih incidenta iz stava 1 i o sadržaju, formatu, uključujući standardne obrasce za obavještavanje, i postupcima za obavještavanje o takvim incidentima;</p> <p>(b) nadležnim organima, o kriterijumima procjene</p>	<p>Član 86 Poslije člana 180 dodaju se dva nova člana koji glase: „Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti Član 180a</p>

<p>značaja incidenta i pojedinostima izvještajā o incidentu koji se razmjenjuju s drugim domaćim organima.</p> <p>4. Evropska agencija za bankarstvo u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom redovno preispituje smjernice iz stava 3, a u svakom slučaju najmanje svake dvije godine.</p> <p>5. Pri izдавanju i preispitivanju smjernica iz stava 3, Evropska agencija za bankarstvo uzima u obzir standarde i/ili specifikacije koje izrađuje i objavljuje Agencija Evropske unije za mrežnu i informacionu bezbjednost za sektore koji obavljaju druge poslove osim pružanja platnih usluga.</p> <p>6. Družave članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga njihovim nadležnim organima pružaju, najmanje jednom godišnje, statističke podatke o prevarama u vezi s različitim sredstvima plaćanja. Ti nadležni organi pružaju Evropskoj agenciji za bankarstvo i Evropskoj centralnoj banci navedene podatke u zbirnom obliku.</p>	<p>(2) Centralna banka dostavlja Evropskom bankarskom regulatoru i Europskoj centralnoj banci relevantne pojedinosti o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona, bez odlaganja nakon prijema obavještenja od pružaoca platnih usluga o takvom incidentu.</p> <p>(3) Centralna banka sarađuje sa Evropskim bankarskim regulatorom i Evropskom centralnom bankom u postupku njihove procjene značaja incidenta za druga relevantna tijela Evropske unije i nadležna tijela drugih država članica.</p> <p>(4) Na osnovu obavještenja Evropske centralne banke o incidentu u drugoj državi članici, Centralna banka, po potrebi, preduzima sve potrebne mjere u cilju zaštite sigurnosti finansijskog sistema Crne Gore.</p> <p>(5) Izvještavanje od strane pružalača platnih usluga i Centralne banke o incidentima iz člana 56b stav 1 ovog zakona vrši se u skladu sa smjernicama Evropskog bankarskog regulatora."</p>	
Član 97	Član 42	Potpuno usklađeno

<p>Autentifikacija</p> <p>1. Države članice obezbjeduju da pružalac platnih usluga primjenjuje pouzdanu autentifikaciju klijenta ako platilac:</p> <p>(a) pristupa svom računu za plaćanje putem interneta;</p> <p>(b) inicira elektronsku platnu transakciju;</p> <p>(c) izvršava bilo koju radnju na daljinu koja može značiti rizik u pogledu prevara povezanih s plaćanjem ili drugih oblika zloupotrebe.</p> <p>2. U pogledu iniciranja elektronskih platnih transakcija kako je navedeno u stavu 1 tačka b, države članice obezbjeduju da, za elektronske platne transakcije na daljinu, pružaoci platnih usluga primjenjuju pouzdanu autentifikaciju klijenta koja uključuje elemente koji transakciju na dinamičan način povezuju s određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja.</p> <p>3. U pogledu stava 1, države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga uspostave odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivosti i cijelovitosti personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga.</p> <p>4. St. 2 i 3 primjenjuju se i ako plaćanja inicira pružalac usluga iniciranja plaćanja. St. 1 i 3 primjenjuju se i kada se informacije zatraže preko</p>	<p>potpoglavlja i novi član koji glasi:</p> <p>„Provjera autentičnosti</p> <p>Član 56c</p> <p>(1) Pružalac platnih usluga dužan je da primjeruje pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta kada platilac:</p> <p>1) pristupa svom računu za plaćanje online;</p> <p>2) inicira elektronsku platnu transakciju, ili</p> <p>3) izvršava bilo koju radnju sa udaljenosti koja može značiti rizik u smislu prevara povezanih sa plaćanjem ili drugih oblika zloupotrebe.</p> <p>(2) Kada se u slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, radi o elektronskoj platnoj transakciji na daljinu, pružalac platnih usluga dužan je da primjeni pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta sa elementima koji transakciju na dinamičan način povezuju sa određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja.</p> <p>(3) Pružalac platnih usluga dužan je da, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, uspostavi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu tajnosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih</p>
---	---

pružaoca usluga pružanja informacija o računu.	<p>5. Drižave članice obezbjeđuju da pružalač platnih usluga koji vodi račun omogućuje pružaocu usluga iniciranja plaćanja i pružaocu usluga pružanja informacija o računu da se oslanjanju na postupke autentifikacije pružaoca platnih usluga koji vodi račun koje on pruža korisniku platnih usluga u skladu sa st. 1 i 3 i, kada se radi o pružaocu usluga iniciranja plaćanja, u skladu sa st. 1, 2 i 3.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga koji vodi račun dužan je da omogući pružaocima usluge iniciranja plaćanja i pružaocima usluge informacija o računu da se pouzdaju u postupke provjere autentičnosti koje je pružalač platnih usluga koji vodi račun odredio korisniku platnih usluga u skladu sa st. 1 i 3 ovog člana, a pružaocima usluga iniciranja plaćanja i u skladu sa stavom 2 ovog člana.</p> <p>(5) Odredbe st. 2 i 3 ovog člana primjenjuju se i kada se plaćanje inicira preko pružaoca usluge iniciranja plaćanja.</p> <p>(6) Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primjenjuju se i kada se informacije traže preko pružaoca usluge informacija o računu.“</p>	
Član 98 Regulatorni tehnički standardi o autentifikaciji i komunikaciji	Član 56c	<p>(7) Sigurnosne zahtjeve koje treba da ispune pružaoci platnih usluga radi obezbjeđivanja pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne komunikacije, kao i izuzetke od primjene zahtjeva za provjeru autentičnosti, propisuje Centralna</p> <p>Potpuno usklađeno</p>

<p>pružaocima platnih usluga kako je utvrđeno u članu 1 stav 1 ove direktive u skladu s članom 10 Regulative (EU) br. 1093/2010 pri čemu utvrđuje:</p> <p>(a) zahtjeve u pogledu pouzdane autentifikacije klijenta iz člana 97 st. 1 i 2;</p> <p>(b) izuzeća od primjene člana 97 st. 1, 2 i 3 na osnovu kriterijuma utvrđenih u stavu 3 ovog člana;</p> <p>(c) zahtjeve s kojima sigurnosne mjeru moraju biti usklađene, u skladu s članom 97 stav 3 radi zaštite povjerljivosti i cijelovitosti personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga; i</p> <p>(d) zahtjeve za zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije u svrhu identifikacije, autentifikacije, obavještavanja i informisanja, kao i za sprovođenje sigurnosnih mjer, između pružalaca platnih usluga koji vode račune, pružalaca usluga inciranja plaćanja, pružalaca usluga pružanja informacija o računu, platilaca, primalaca plaćanja i drugih pružalaca platnih usluga.</p> <p>2. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda iz stava 1 radi:</p> <p>(a) osiguravanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga putem donošenja efikasnih zahtjeva koji se</p>	<p>banka, radi:</p>
	<p>1) obezbjeđivanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti platnih usluga i pružalaca usluga, usvajanjem efikasnih i na riziku zasnovanih zahtjeva;</p> <p>2) obezbjeđivanja zaštite novčanih sredstava i ličnih podataka korisnika platnih usluga;</p> <p>3) obezbjeđivanja i održavanja fer tržišne konkurenkcije između pružalaca platnih usluga;</p> <p>4) obezbjeđivanja tehnološke neutralnosti i neutralnosti poslovnog modela;</p> <p>5) omogućavanja sredstava plaćanja koja su prilagođena korisniku, pristupačna i inovativna.</p>

Član 86

Poslije člana 180 dodaje se novi član koji glasi:

zasnivaju na riziku;	<p>(b) osiguravanja zaštite novčanih sredstava i ličnih podataka korisnika platnih usluga;</p> <p>(c) osiguravanja i održavanja poštene tržišne konkurenциje među svim pružaocima platnih usluga;</p> <p>(d) osiguravanja tehnološke neutralnosti i neutralnosti poslovnog modela;</p> <p>(e) omogućavanja razvoja načinâ plaćanja koji su prilagođeni korisniku, pristupačni i inovativni.</p> <p>3. Izuzeća od stava 1 tačka b zasnivaju se na sljedećim kriterijima:</p> <p>(a) nivo rizika uključen u pruženu uslugu;</p> <p>(b) iznos, ponavljanje transakcije, ili oboje;</p> <p>(c) kanal plaćanja koji se koristi za izvršenje transakcije.</p> <p>4. Evropska agencija za bankarstvo nacrtce regulatornih tehničkih standarda iz stava 1 podnosi Komisiji do 13. januara 2017. godine.</p> <p>Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda u skladu s čl.10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.</p> <p>5. U skladu s članom 10 Regulative (EU) br. 1093/2010, Evropska agencija za bankarstvo preispituje i, prema potrebi, redovno ažurira regulatorne tehničke standarde kako bi se, između ostalog, uzele u obzir inovacije i tehnološki razvoj.</p>	<p>„Operativni i sigurnosni rizici i provjera autentičnosti</p> <p>Član 180a</p> <p>(6) Provjera autentičnosti iz člana 56c ovog zakona vrši se u skladu sa propisima i drugim aktima nadležnih organa Evropske unije za pouzdalu provjeru autentičnosti klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije.“</p>
Član 99 Pritužbe	Član 43	Potpuno usklađeno

<p>1. Države članice obvezuju uspostavljanje postupaka koji korisnicima platnih usluga i drugim zainteresovanim stranama, uključujući udruženja potrošača, omogućavaju podnošenje pritužbi nadležnim organima vezanih za navodna kršenja ove direktive od strane pružalaca platnih usluga.</p> <p>2. Kada je to primjeren i ne dovodeći u pitanje pravo na sudski postupak u skladu s domaćim procesnim pravom, nadležni organi u odgovoru obaveštenju podnosioca žalbe o postojanju postupaka alternativnog rješavanja sporova uspostavljenih u skladu s članom 102..</p>	<p>glas:</p> <p style="text-align: center;">„Prigovor Centralnoj banci</p> <p style="text-align: center;">Član 56e</p> <p>(1) Korisnici platnih usluga i druga lica koja imaju određeni interes, uključujući udruženja potrošača, mogu, nakon prijema odgovora iz člana 56d st. 2 i 3 ovog zakona, odnosno u slučaju kada pružalač platnih usluga ne dostavi odgovor u rokovima iz člana 56d st. 2 i 3 ovog zakona, Centralnoj banci podnijeti prigovor protiv pružaoca platnih usluga ako smatraju da nije postupio u skladu sa odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona.</p> <p>(2) Nakon prijema prigovora iz stava 1 ovog člana, Centralna banka upućuje zahtjev pružaocu platnih usluga na koji se prigovor odnosi da dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva, osim ako iz samog prigovora i podataka kojima Centralna banka raspolaze proizlazi da prigovor nije osnovan.</p> <p>(3) Pružalač platnih usluga dužan je da, u roku koji odredi Centralna banka a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2 ovog člana, dostavi svoje izjašnjenje i</p>

	dokaze na koje se poziva.
(4)	Nakon razmatranja prigovora korisnika platnih usluga i izjašnjenja pružaoca platnih usluga sa dokazima, Centralna banka može:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) dati pružaocu platnih usluga za poboljšanje odnosa prema korisnicima platnih usluga; 2) dati savjetete korisniku platnih usluga vezane za ostvarivanje njegovih prava pri korišćenju platnih usluga; 3) obavljati i druge radnje koji doprinose ostvarivanju zaštite prava korisnika platnih usluga.
(5)	Ako povodom prigovora Centralna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da je pružalač platnih usluga postupio suprotno odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona za koje je ovim zakonom propisana prekršajna odgovornost, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.
(6)	Centralna banka obavlještava podnosioca prigovora o svom postupanju po tom prigovoru i, kada je to primjenjivo, o preuzetim mjerama.
(7)	U obaveštenju iz stava 6 ovog člana,

		Centralna banka je dužna da korisnika platnih usluga uputi na mogućnost alternativnog rješavanja spora u skladu sa članom 56f ovog zakona.“	
Član 100	Nadležni organi	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Saradnja između organa</p> <p>Član 104</p> <p>1. Države članice imenjuju nadležne organe kako bi obezbijedile i pratile efikasnu usklađenost s ovom direktivom. Ti nadležni organi preduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi se osigurala takva usklađenost.</p> <p>Oni su:</p> <p>(a) nadležni organi u smislu člana 4 tačka 2 Regulative (EU) br. 1093/2010, ili</p> <p>(b) organi priznati na osnovu domaćeg prava ili od strane organa javne vlasti koji su izričito ovlašćeni u tu svrhu na osnovu domaćeg prava.</p> <p>Oni nijesu pružaoci platnih usluga, uz izuzetak nacionalnih centralnih banaka.</p> <p>2. Organi iz stava 1 imaju sva ovlašćenja i odgovarajuće resurse potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Ako je ovlašćeno više od jednog nadležnog organa za obezbjeđivanje i praćenje efikasne usklađenosti s ovom direktivom, države članice obezbeđuju blisku saradnju tih organa kako</p>	<p>(1) Centralna banka i drugi nadležni organi u Crnoj Gori koji, u skladu sa zakonom, obavljaju kontrolu poslovanja platne institucije sarađuju i razmjenjuju neophodne informacije o platnoj instituciji potrebne za sprovođenje kontrole iz svoje nadležnosti.</p> <p>(2) Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da se međusobno obaveštavaju o nezakonitostima, nepravilnostima utvrđenim tokom obavljanja kontrole ako je to od značaja za rad drugog organa.</p> <p>(3) Dostavljanje informacija i obavještenja iz st. 1 i 2 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka.</p> <p>(4) Nadležni organ dužan je da informacije i obaveštenja, koja primi</p>

	bi efikasno mogli obavljati svoje dužnosti.	u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, čuva kao povjerljive i može ih koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljeni i učiniti dostupnim trećim licima samo uz saglasnost nadležnog organa koji ih je dostavio.
3.	Nadležni organi izvršavaju svoja ovlašćenja u skladu s domaćim pravom:	
(a)	direktno u skladu sa sopstvenim ovlašćenjem ili pod nadzorom pravosudnih organa; ili	
(b)	zahtjevom upućenim sudovima koji su nadležni za donošenje potrebne odluke, uključujući, prema potrebi, i žalbom, ako zahtjev za dobijanje potrebne odluke nije bio uspješan.	U članu 105 stav 1 postoji riječ: „Evropskom centralnom bankom“ dodaju se zarez i riječ: „Evropskim bankarskim regulatorom“.
4.	U slučaju kršenja ili sumnje na kršenje odredaba domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV, nadležni organi iz stava 1 ovog člana su organi matične države članice pružaoca platnih usluga, osim za zastupnike i podružnice osnovane u skladu s pravom osnivanja preduzeća čiji su nadležni organi nadležni organi države članice domaćina.	Član 67 Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14) Razmjena informacija između Centralne banke i nadležnih tijela država članica Član 105
5.	Države članice obavještavaju Komisiju o imenovanim nadležnim organima iz stava 1 u najkraćem mogućem roku i u svakom slučaju do 13. januara 2018. godine. One obavještavaju Komisiju o svakoj raspodjeli dužnosti tih organa. Odmah obavještavaju Komisiju o bilo kakvo naknadnoj promjeni koja se odnosi na imenovanje i predmetne nadležnosti tih organa.	(1) Centralna banka sarađuje sa nadležnim tijelima država članica i, prema potrebi, sa Evropskom centralnom bankom, Evropskim bankarskim regulatorom , nacionalnim centralnim bankama država članica i sa drugim odgovarajućim nadležnim tijelima dostavljanjem informacija i obavještenja. (2) Dostavljanje informacija i
6.	Evropska agencija za bankarstvo, nakon savjetovanja s Evropskom centralnom bankom, izdaje smjernice upućene nadležnim organima u	

<p>skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010, o postupcima za pritužbe koje treba uzeti u obzir kako bi se obezbijedila usklađenost sa stavom 1 ovog člana. Te smjernice izdaju se do 13. januara 2018. godine i ažuriraju redovno prema potrebi.</p>	<p>obavještenja iz stava 1 ovog člana ne smarta se povredom tajnosti podataka.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Oblici saradnje</p> <p>Član 106</p> <p>(1) Centralna banka može zaključiti sporazum sa jednim ili više nadležnih tijela država članica ili trećih država radi obavljanja kontrole poslovanja platnih institucija i uspostavljati druge oblike saradnje.</p> <p>(2) Dostavljanje informacija i obavještenja kroz oblike saradnje iz stava 1 ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Obavještavanje Evropske komisije</p> <p>Član 107</p> <p>Centralna banka obavještava Europsku komisiju o nadležnostima u vezi sa</p>
--	---

izdavanjem odobrenja za pružanje platnih usluga i vršenjem kontrole platnih institucija u skladu sa ovim zakonom.	<p>Član 71</p> <p>U članu 124 stav 1 poslije riječi "Odredbe" dodaju se riječi: „čl. 56d do 56f i“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Shodna primjena</p> <p>Član 124</p> <p>(1) Odredbe čl. 56d do 56f i čl. 82 do 107 ovog zakona shodno se primjenjuju na institucije za elektronski novac.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Rješenje</p> <p>Član 167</p> <p>(1) O pitanjima iz nadležnosti utvrđenih ovim zakonom Centralna banka odlučuje rješenjem.</p> <p>(2) Rješenja Centralne banke su konačna</p>

	<p>u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.</p>		
	<p>Član 68 Poslije člana 107 dodaje se novo poglavje i član koji glasi:</p> <p><i>„Primjena drugih odredbi ovog zakona</i></p>	<p>Član 107b</p> <p>(1) Na pružaoca usluge informacija o računu ne primjenjuju se odredbe čl. 10 i 11, čl. 13 i 14, čl. 16, 17 i 18 i čl. 20 do 56f i odredbe čl. 57 do 90 ovog zakona.“</p>	
	<p>Član 101 Rješavanje sporova</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga uspostave i primjenjuju odgovarajuće i efikasne postupke rješavanja žalbi korisnika platnih</p>	<p>Član 43 Poslije člana 56 dodaje se dva nova člana koji glase:</p> <p><i>„Prigovor pružaocu platnih usluga</i> Član 56d</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>usluga koje se odnose na prava i obaveze koje proizlaze iz glava III i IV ove direktive i prate njuju uspješnost u tom smislu.</p> <p>Ti postupci primjenjuju se u svakoj državi članici u kojoj pružalač platnih usluga nudi platne usluge i dostupni su na službenom jeziku odgovaraajuće države članice ili na nekom drugom jeziku, ako je tako dogovoren između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga.</p> <p>2. Države članice zahtijevaju da pružaoci platnih usluga preduzmu sve kako bi na pritužbe korisnika platnih usluga odgovorili, na papiru ili, ako je tako dogovoren između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga, na drugom trajnom nosaču podataka. Taj odgovor odnosi se na sve navedene primjedbe i pruža se u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od prijema pritužbe. U izuzetnim situacijama, ako se odgovor ne može dati u roku od 15 radnih dana iz razloga koji su izvan kontrole pružaoca platnih usluga, zahtijeva se slanje privremenog odgovora u kojem se jasno navode razlozi kašnjenja odgovora na pritužbu i rok do kojeg će korisnik platnih usluga primiti konačan odgovor. U svakom slučaju, rok za prijem konačnog odgovora ne smije prelaziti 35 radnih dana.</p> <p>Države članice mogu uvesti ili zadržati propise o postupcima za rješavanje sporova koji su povoljniji za korisnika platnih usluga od onih navedenih u podstavu 1. Ako to učine, primjenjuju se ta pravila.</p>	<p>(1) Ukoliko smatra da je pružalač platnih usluga postupio suprotno odredbama čl. 10 do 56c ovog zakona, korisnik platnih usluga može pružaocu platnih usluga podnijeti prigovor.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga dostavi odgovor na primjedbe navedene u prigovoru iz stava 1 ovog člana najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, i to na papiru ili, ako je tako ugovoreno između pružaoca platnih usluga i njegovog korisnika, na drugom trajnom mediju.</p> <p>(3) Ako pružalač platnih usluga ne dostavi odgovor u roku iz stava 2 ovog člana iz razloga na koje ne može da utiče taj pružalač platnih usluga, u roku iz da korisniku platnih usluga, u roku iz tog stava, dostavi obavještenje sa obrazloženjem razloga za kašnjenje odgovora na prigovor i rokom za dostavljanje traženog odgovora, koji ne smije biti duži od 30 dana od dana prijema prigovora</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga dužan je da, u odgovoru na prigovor, korisnika platnih usluga uputi na mogućnost podnošenja prigovora Centralnoj baci i na mogućnost alternativnog rješavanja spora u skladu sa članom</p>
--	--

<p>3. Pružalač platnih usluga obavještava korisnika platnih usluga o najmanje jednom subjektu za alternativno rješavanje sporova koji je nadležan za sporove koji se odnose na prava i obaveze koje proizlaze iz glava III i IV.</p> <p>4. Informacije iz stava 3 navode se na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na internet stranici pružaoca platnih usluga, ako ona postoji, u podružnici i u opštim uslovima ugovora između pružaoca platnih usluga i korisnika usluga platnih usluga. Mora se nавести i kako se mogu dobiti dodatne informacije o tom subjektu za alternativno rješavanje sporova i uslovima njegovog korišćenja.</p>	<p>56f ovog zakona.</p> <p>(5) Pružalač platnih usluga dužan je da izradi i primjenjuje primjerene i efikasne procedure za rješavanje prigovora korisnika platnih usluga i učini ih dostupnim korisniku platnih usluga na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku dogovorenom između pružaoca platnih usluga i njegovog korisnika platnih usluga.</p> <p>(6) Pružalač platnih usluga dužan je da poslove u vezi sa prigovorom korisnika platnih usluga povjeri najmanje jednom licu koje je u radnom odnosu u tom pružaocu platnih usluga.</p>	
<p>Član 102</p> <p>Postupci alternativnog rješavanja sporova</p> <ol style="list-style-type: none"> Države članice obezbeđuju uspostavljanje nepristrasnih, nezavisnih, transparentnih i efikasnih postupaka alternativnog rješavanja sporova između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koji se odnose na prava i obaveze koje proizlaze iz glava III i V ove direktive u skladu s relevantnim domaćim pravom i pravom Unije u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/11/EU ⁽³⁵⁾ koristeći postojeće nadležne organe prema potrebi. Države članice 	<p>Alternativno rješavanje sporova</p> <p>Član 56f</p> <p>(1) Korisnik platnih usluga može pristupiti alternativnom rješavanju sporova u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuju alternativno rješavanje sporova i arbitraža, a korisnik platnih usluga potrošač i u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.</p> <p>(2) Pružalač platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga dâ informaciju o najmanje jednom tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih</p>	

<p>obezbjeduju primjenjivost postupaka alternativnog rješavanja sporova na pružače platnih usluga i da se njima obuhvataju i djelatnosti imenovanih predstavnika.</p> <p>2. Družave članice zahtijevaju da organi iz stava 1 ovog člana efikasno saraduju u rješavanju prekograničnih sporova koji se odnose na prava i obaveze koji proizilaze iz glava III i IV.</p>	<p>sporova.</p> <p>(3) Informacije iz stava 2 ovog člana moraju sadržavati poštansku adresu i adresu internet stranice tijela nadležnog za alternativno rješavanje sporova, kao i informaciju o obavezi pružaoca platnih usluga iz stava 5 ovog člana.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga dužan je da informacije iz st. 2 i 3 ovog člana na jasan, razumljiv i lako dostupan način istakne u svojim poslovnim prostorijama i na svojoj internet stranici i da ih dâ svojim korisnicima platnih usluga u okviru prethodnih informacija koje je dužan da da u skladu sa čl. 15 i 19 ovog zakona.</p> <p>(5) Pružalač platnih usluga dužan je da učestvuje u postupku alternativnog rješavanja spora koji je korisnik platnih usluga pokrenuo u skladu sa stavom 1 ovog člana.</p> <p>(6) Pravo korisnika platnih usluga iz stava 1 ovog člana ne utiče na njegovo pravo na pokretanje sudskega postupka u skladu sa zakonom."</p>	
<p>Član 103</p> <p>Sankcije</p> <p>1. Družave članice utvrđuju pravila o sankcijama koje</p>	<p>Član 87</p> <p>U članu 181 stav 1 poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p>	

<p>se primjenjuju na kršenja domaćeg prava kojim se prenosi ova direktiva i preduzimaju sve potrebne mjeru za obezbjeđivanje njihovog sprovođenja. Takve sankcije moraju biti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće.</p> <p>2. Države članice dozvoljavaju svojim nadležnim organima da javnosti otkrivaju svaku administrativnu sankciju izrečenu u slučaju kršenja mjera donesenih radi prenošenja ove direktive, osim ako bi takvo otkrivanje moglo ozbiljno ugroziti finansijska tržista ili uključenim stranama prouzrokovati nesrazmernu štetu.</p>	<p>“4a) kao pružalač uslugeiniciranja plaćanja odmah nakoniniciranjanaloga za plaćanje, ne da ili ne učiniraspoloživim platiocu iako je primjenjivo, primaocu plaćanja informacije u skladusa članom 15a ovog zakona;</p> <p>4b) kao pružalač uslugeiniciranja plaćanja ne stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platiocareferentnuoznaku platne transakcije koja je preko njegainicirana (član 15b);”.</p> <p>Tačka 16 se mijenja i glasi:</p> <p>“16) sprijeći ili ograniciprimaočaplaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili ga na neki drugi način usmjeri na upotrebu određenog platnog instrumenta (član 28 stav 4);”</p> <p>U tački 17 riječi: “i ne dostavi je Centralnoj banci u roku od tri radna dana od dana utvrđivanja tarife”, brišu se.</p> <p>Poslijetakočke 17 dodaju se 23 nove tačke koje glase:</p> <p>17a) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun pružaocu platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne</p>

	<p>kartice potvrdi da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioda a da nijesu ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;</p> <p>17b) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev, pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice, bez odlaganja, ne potvrdi raspoloživost traženog iznosa sredstava na računu za plaćanje platioda kada su ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;</p> <p>17c) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun onemogući raspolaganje sredstvima na računu za plaćanje platioda (član 30a stav 5);</p> <p>17d) pri pružanju usluge inciranja plaćanja dođe u bilo kom trenutku u posjed novčanih sredstava platioda (član 30b stav 4 tačka 1);</p> <p>17e) pri pružanju usluge inciranja plaćanja ne postupi u skladu sa članom 30b stav 4 tač.</p>
--	---

2 i 3 ovog zakona;	<p>17f) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne postupi u skladu sa članom 30b stav 4 tačka 4 ovog zakona;</p> <p>17g) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platnoca i ne komunicira sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 4 tačka 5);</p> <p>17h) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja čuva osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga (član 30b stav 4 tačka 6);</p> <p>17i) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja traži od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim onih koji su potrebni za pružanje usluge iniciranja plaćanja (član 30b stav 4 tačka 7);</p> <p>17j) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja koristi podatke, pristupa im ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge</p>

	<p>iniciranja plaćanja kako je platilac izričito tražio (član 30b stav 4 tačka 8);</p> <p>17k) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja izmijeni iznos, primaoca plaćanja ili bilo koji drugi podatak o platnoj transakciji koja se inicira (član 30b stav 4 tačka 9);</p> <p>17l) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge iniciranja plaćanja u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 5 tačka 1);</p> <p>17lj) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja, ne dà ili ne stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije koje su mu dostupne u vezi sa izvršavanjem platne transakcije (član 30b stav 5 tačka 2);</p> <p>17m) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun postupa na diskriminirajući način sa naložima za plaćanje upućenim preko</p>
--	---

	<p>pružaoca usluge iniciranja plaćanja, naročito u pogledu vremena prijema naloga, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje upućuje platilac direktno, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30b stav 5 tačka 3);</p> <p>17n) uslugu pružanja informacija o računu pruži bez izričite saglasnosti korisnika platnih usluga (član 30c stav 3 tačka 1);</p> <p>17o) prilikom usluge pružanja informacija o računu sa personalizovanim podacima korisnika platnih usluga ne postupi u skladu sa članom 30c stav 3 tač. 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>17p) prilikom usluge pružanja informacija o računu za svaku komunikaciju ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili većem broju tih pružalaca i korisniku platnih usluga na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 3 tačka 4);</p> <p>17r) prilikom usluge pružanja informacija o računu pristupi</p>
--	---

	<p>informacijama sa računa za plaćanje koje za korišćenje ove usluge nije odredio korisnik platnih usluga i koje nijesu u vezi sa platnim transakcijama povezanim sa tim računom (član 30c stav 3 tačka 5);</p> <p>17s) prilikom usluge pružanja informacija o računu zahtijeva osjetljive podatke o računima za plaćanje (član 30c stav 3 tačka 6);</p> <p>17t) prilikom usluge pružanja informacija o računu upotrijebi podatke ili im pristupi, ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim za obavljanje usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka (član 30c stav 3 tačka 7);</p> <p>17u) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge informacija o računu, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 4 tačka 1);</p> <p>17v) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun ne dâ ili ne stavi na raspolaganje pružaocu usluga</p>
--	--

	<p>informacija o računu tražene informacije o računu korisnika platnih usluga (član 30c stav 4 tačka 2);</p> <p>17z) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun postupi na diskriminirajući način sa zahtjevima za davanje podataka upućenim preko pružaoca usluga informacija o računu, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30c stav 4 tačka 3).</p>
	<p>Poslije tačke 19 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>“19a) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun uskrati pristup računu za plaćanje pružaocu usluge informacija o računu ili pružaocu usluge iniciranja plaćanja suprotno odredbama člana 31 st. 7 i 8 ovog zakona;</p> <p>19b) kao pružalač platnih usluga koji vodi račun, u slučajevima iz člana 31 stav 7 ovog zakona, ne obavijesti Centralnu banku o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluge informacija o računu ili na pružaoca usluge iniciranja plaćanja, uz navođenje relevantnih podataka o nastalom slučaju i razlozima uskraćivanja</p>

priступа računu za plaćanje (član 31 stav 10);“.

Poslije tačke 21 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

”21a) kao pružalač platnih usluga platioca, u okviru platne transakcije na osnovu platne kartice koju inicira primalač plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, a kod koje nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac dâ saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, rezerviše novčana sredstva na računu za plaćanje platioca bez saglasnosti platioca za tačan iznos novčanih sredstava koji treba rezervisati (član 37a stav 1);

21b) kao pružalač platnih usluga platioca ne oslobođi rezervaciju novčanih sredstava na računu za plaćanje platioca u skladu sa članom 37a stav 2 ovog člana;“.

Poslije tačke 23 dodaje se nova tačka koja glasi:

”23a) kao pružalač platnih usluga platioca zaduži račun za plaćanje platioca prije prijema naloga za plaćanje (član 40 stav 7);“.

<p>U tački 24 poslije riječi: "nalog za plaćanje", dodaju se riječi: "ili odbijanja iniciranja platne transakcije".</p> <p>U tački 33 riječi: "članom 49 stav 5 i članom 50 st. 4 i 5", zamjenjuju se riječima: "članom 49 stav 6 i članom 50 st. 5 i 6".</p> <p>Poslije tačke 33 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>"33a) pogrešno izvršenu platnu transakciju ne ispravi na način propisan u članu 51a stav 1 ovog zakona;".</p> <p>Poslije tačke 35 dodaje se devet novih tačaka koje glase:</p> <p>"35a) ne uspostavi upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pruža u skladu sa članom 56a ovog zakona;</p> <p>35b) Centralnoj banci, jednom godišnje ili u kraćim rokovima koje utvrdi Centralna banka, ne dostavi ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenošti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike (član 56a stav</p>	

	<p>2);</p> <p>35c) ne obavijesti Centralnu banku, bez odlaganja, o značajnom operativnom ili sigurnosnom incidentu (član 56b stav 1);</p> <p>35d) u slučaju da značajni operativni ili sigurnosni incident utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese korisnika platnih usluga, ne obavijesti, bez odlaganja, svoje korisnike platnih usluga o tom incidentu i o svim raspoloživim mjerama koje korisnici platnih usluga mogu preduzeti radi ublažavanja štetnih efekata tog incidenta (član 56b stav 2);</p> <p>35e) ne primjenjuje pouzdanu provjeru autentičnosti u skladu sa članom 56c st. 1, 3, 4 i 7 ovog zakona;</p> <p>35f) u slučaju elektronske platne transakcije na daljinu, ne primjeni pouzdanu provjeru autentičnosti klijenta sa elementima koji transakciju na dinamičan način povezuju sa određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja (član 56c stav 2);</p> <p>35g) u slučajevima iz člana 56c stav</p>
--	--

	<p>1 ovog zakona ne uspostavi odgovarajuće sigurnosne mјere za zaštitu tajnosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga (član 56c stav 3);</p> <p>35h) korisniku platnih usluga ne dostavi odgovor na primjedbe navedene u prigovoru iz člana 56d stav 1 ovog zakona u rokovima i na način utvrđen u članu 56d st. 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>35i) u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 56e stav 2 ovog zakona, ne dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva (član 56e stav 3);”.</p>
	<p>Član 88</p> <p>Član 182 mijenja se i glasi:</p> <p>“Prekršaji drugih lica</p> <p>Član 182</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se pravno lice, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kao pružalač usluga koji pruža jednu od usluga iz člana 3 stav 1

	<p>tačka 11 podtač. a) i/ili b) ovog zakona, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci prelazi iznos od 1.000.000 eura, ne pošalje, najkasnije u roku od mjesec dana od dana ispunjenja ovog uslova, obavještenje Centralnoj banci o ukupnoj vrijednosti platnih transakcija izvršenih u tom periodu, sa detaljnim opisom usluga koje pruža i naznakom o kojoj se usluzi iz člana 3 tačka 11 pod a) i b) ovog zakona radi (član 3a stav 1);</p> <p>2) kao pružalač usluga iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona o pružanju tih usluga ne obavijesti Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i ne dostavi joj, u skladu sa propisima, godišnje revizorsko mišljenje kojim se potvrđuje da je usluga koju pruža u skladu sa ograničenjima iz člana 3 tačka 12 ovog zakona (član 3a stav 4);</p> <p>3) kao pružalač usluga iz člana 3 stav 1 tačka 12 ovog zakona ne postupi po rješenju Centralne</p>
--	--

	<p>banke iz člana 3a stav 7 ovog zakona;</p> <p>4) za korišćenje određenog platnog instrumenta nudi popust, a o tome ne obavijesti platnoga prije iniciranja platne transakcije (član 13 stav 1);</p> <p>5) uslugu preračunavanja valute nudi prije iniciranja platne transakcije i ako tu uslugu nudi na bankomatu, prodajnom mjestu ili od strane primadoca plaćanja, a ne upozna platnoga o svim naknadama, kao i o kursu koji će primijeniti pri preračunavanju valute (član 14 stav 2);</p> <p>6) od platnoga naplati naknadu za korišćenje određenog platnog instrumenta (član 28 stav 5);</p> <p>7) bez odobrenja Centralne banke stekne kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac (član 71 stav 1 i član 114 stav 1);</p> <p>8) ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, a direktno ili indirektno, bez odobrenja Centralne banke, poveća</p>
--	---

	<p>kvalifikovano učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac na nivo od 20%, 30%, 50% ili više (član 71 stav 3 i član 114 stav 3);</p> <p>9) ima kvalifikovano učešće u platnoj instituciji ili instituciji za elektroniski novac, a o namjeri otuđenja kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji ili instituciji za elektroniski novac ili njegovog smanjenja na nivo ispod 20%, 30% ili 50% prethodno ne obavijesti Centralnu banku (član 71 stav 5 i član 114 stav 3).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pravnog lica iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom 500 eura do 2.000 eura.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 tač. 7 do 9 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom 1.000 eura do 2.000 eura.”</p>
--	--

Član 89

U članu 183 stav 1 mijenja se i glasi:

- (1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za

	<p>prekršaj pružalač platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> „1) platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, na njen zahtjev, ne otvori i ne vodi transakcioni račun i pruža usluge povezane sa tim računom na objektivan, nediskriminatoran i srazmjeran način i u obimu koji ovim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način (član 4a stav 1); 2) odbije zahtjev platne institucije ili zahtjev institucije za elektronski novac za otvaranje i vođenje transakcionog računa bez utvrđivanja da za to postoje posebno opravdani razlozi i ne dostavi Centralnoj banci obaveštenje o odbijanju tog zahtjeva, sa obrazloženjem (član 4a stav 2); 3) otvori transakcioni račun suprotno članu 64 stav 4 ovog zakona; 4) ne vodi registar transakcionalih računa svojih korisnika platnih usluga (član 65 stav 1); 5) ne dostavi Centralnoj banci podatke o otvorenom transakcionom računu utvrđene propisom iz člana 65a stav 2 ovog člana, o promjeni podataka o tom računu i o ukidanju
--	---

	<p>tog računa ili ih ne dostavi do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinut ili promjena izvršena (član 65 stav 2);</p> <p>6) nalog za plaćanje za izvršavanje platnih transakcija preko transakcionih računa ne sadrži osnovne elemente ili nije popunjeno u skladu sa ovim zakonom (član 66)."</p> <p>Član 90</p> <p>U članu 184 stav 1 tačka 2 briše se.</p> <p>Poslije tačke 14 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:</p> <p>„14a) ne obezbjedi da agenti koji djeluju u njeno ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga (član 86 stav 3);.</p> <p>14b) bez odlaganja, ne obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaoce usluga eksternalizacije (član 86 stav 4);“.</p> <p>Poslije tačke 18 dodaje se nova tačka, koja glasi:</p> <p>„19) ne obavijesti Centralnu banku o svakoj promjeni podataka dostavljenih u obaveještenju iz</p>
--	--

	<p>člana 177 stav 1 ovog zakona, uključujući podatke o svakom novom ogranku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije (član 177 stav 9)“.</p> <p>Član 91</p> <p>Poslije člana 184 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>“Prekršaji pružalaca usluga informacija o računu</p> <p>Član 184a</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - pružalač usluga informacija o računu, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pruža platnu uslugu iz člana 2 tačka 8 ovog zakona bez upisa u registar iz člana 89 ovog zakona (član 107a st. 1 i 2); 2) kao registrovani pružalač usluge informacija o računu pruža jednu ili više platnih usluga iz člana 2 tac. 1 do 7 ovog zakona bez odobrenja
--	---

	<p>Centralne banke za pružanje platnih usluga kao platna institucija (član 107c stav 1).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik – pružalač usluga informacija novčanom kaznom od 500eura do 6.000eura.”</p>
	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Kaznene odredbe</p> <p>Prekršaji pružalaca platnih usluga</p> <p>Član 181</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pružalač platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 i člana 175 tač. 1 do 3 ovog zakona, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) naplati naknade za davanje informacija koje je dužan da dâ (član 11 stav 1); 2) naplati naknade koje nijesu primjerene ili nijesu u skladu sa njegovim stvarnim troškovima (član 11 stav 3);

	<p>3) ne obavijesti korisnika platnih usluga o naknadi za korišćenje određenog platnog instrumenta prije iniciranja platne transakcije (član 13 stav 2);</p> <p>4) korisniku platnih usluga ne da ili ne učini dostupnim prethodne opšte informacije u skladu sa članom 15 st. 1, 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>4a) kao pružalač usluge iniciranja plaćanja, odmah nakon iniciranja naloga za plaćanje, ne da ili ne učini raspoloživim platiocu i, ako je primjenjivo, primaocu plaćanja informacije u skladu sa članom 15a ovog zakona;</p> <p>4b) kao pružalač usluge iniciranja plaćanja ne stavi na raspolaganje pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca referentnu označku platne transakcije koja je preko njega inicirana (član 15b);</p> <p>5) odmah nakon prijema naloga za plaćanje, platiocu ne da ili ne učini dostupnim informacije u skladu sa članom 16 ovog zakona;</p> <p>6) odmah nakon izvršenja platne transakcije, primaocu plaćanja ne da ili ne učini dostupnim informacije u skladu sa članom 17</p>
--	--

<p>ovog zakona;</p> <p>7) korisniku platnih usluga, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja okvirnog ugovora, ne da prethodne opšte informacije u skladu sa članom 19 ovog zakonā;</p> <p>8) korisniku platnih usluga prethodne opšte informacije ne da na način utvrđen članom 20 ovog zakona;</p> <p>9) tokom trajanja ugovornog odnosa, korisniku platnih usluga, na njegov zahtjev, ne da kopiju okvirnog ugovora ili informacije iz člana 19 ovog zakona u papirnoj formi ili na nekom drugom trajnom mediju (član 21 stav 4);</p> <p>10) pri izmjeni okvirnog ugovora, kamatne stope ili kursa ne postupi u skladu sa članom 22 ovog zakonā;</p> <p>11) u slučaju raskida okvirnog ugovora naplati naknadu suprotno članu 23 stav 2 ovog zakona, odnosno ne izvrši povraćaj naknade u skladu sa članom 23 stav 5 ovog zakona;</p> <p>12) na zahtjev platioca, prije izvršavanja pojedinačne platne transakcije ne da informacije u</p>

	<p>skladu sa članom 24 ovog zakona;</p> <p>13) nakon zaduženja računa za plaćanje za iznos pojedinačne platne transakcije ili, u slučaju kada platilac ne koristi račun, nakon prijema naloga za plaćanje, platilcu ne da informacije u skladu sa članom 25 ovog zakona;</p> <p>14) nakon izvršavanja pojedinačne platne transakcije, primaocu plaćanja, bez odlaganja, ne da informacije u skladu sa članom 26 ovog zakona;</p> <p>15) korisniku platnih usluga naplati naknade suprotno članu 28 st. 2, 3 i 5 ovog zakona;</p> <p>16) sprijeći ili ograniči primaoca plaćanja da platiocu ponudi popust za korišćenje platne kartice ili drugog platnog instrumenta ili ga na neki drugi način usmjeri na upotrebu određenog platnog instrumenta (član 28 stav 4);</p> <p>17) u poslovnim prostorijama namijenjenim za rad sa korisnicima platnih usluga i na svojoj internet stranici ne objavi tarifu po kojoj napiće naknade za pružanje platnih usluga (član 28 stav 7);</p> <p>17a) kao pružalač platnih usluga</p>
--	--

	<p>koji vodi račun pružaocu platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice potvrdi da je iznos sredstava potreban za izvršavanje platne transakcije na osnovu platne kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioča a da nijesu ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;</p> <p>17b) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platni instrument na osnovu platne kartice, bez odlaganja, ne potvrdi raspoloživost traženog iznosa sredstava na računu za plaćanje platioča kada su ispunjeni svi uslovi iz člana 30a stav 1 ovog zakona;</p> <p>17c) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun onemogući raspolaganje sredstvima na računu za plaćanje platioča (član 30a stav 5);</p> <p>17d) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja dođe u bilo kom trenutku u posjed novčanih sredstava platioča (član 30b stav 4 tačka 1);</p> <p>17e) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja ne postupi u skladu sa</p>
--	--

	<p>članom 30b stav 4 tačka 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>17f) pri pružanju uslugeiniciranja plaćanja ne postupi u skladu sa članom 30b stav 4 tačka 4 ovog zakona;</p>
	<p>17g) pri pružanju uslugeiniciranja plaćanja ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca i ne komunicira sa pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 4 tačka 5);</p> <p>17h) pri pružanju uslugeiniciranja plaćanja čuva osjetljive podatke o korisnima platnih usluga (član 30b stav 4 tačka 6);</p>
	<p>17i) pri pružanju uslugeiniciranja plaćanja traži od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim onih koji su potrebni za pružanje uslugeiniciranja plaćanja (član 30b stav 4 tačka 7);</p> <p>17j) pri pružanju uslugeiniciranja plaćanja koristi podatke, pristupa im ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim pružanja uslugeiniciranja plaćanja kako je platilac</p>

	<p>izričito tražio (član 30b stav 4 tačka 8);</p> <p>17k) pri pružanju usluge iniciranja plaćanja izmijeni iznos, primaoca plaćanja ili bilo koji drugi podatak o platnoj transakciji koja se inicira (član 30b stav 4 tačka 9);</p> <p>17l) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge iniciranja plaćanja u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30b stav 5 tačka 1);</p> <p>17lj) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun, odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja, ne dâ ili ne stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije koje su mu dostupne u vezi sa izvršavanjem platne transakcije (član 30b stav 5 tačka 2);</p> <p>17m) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun postupa na diskriminirajući način sa nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluge iniciranja</p>
--	--

	<p>plaćanja, naročito u pogledu vremena prijema naloga, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje upućuje platilac direktno, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30b stav 5 tačka 3);</p> <p>17n) uslugu pružanja informacija o računu pruži bez izričite saglasnosti korisnika platnih usluga (član 30c stav 3 tačka 1);</p> <p>17o) prilikom usluge pružanja informacija o računu sa personalizovanim sigurnosnim podacima korisnika platnih usluga ne postupi u skladu sa članom 30c stav 3 tač.2 i 3 ovog zakona;</p> <p>17p) prilikom usluge pružanja informacija o računu za svaku komunikaciju ne potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili većem broju tih pružalaca i korisniku platnih usluga na siguran način, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 3 tačka 4);</p> <p>17r) prilikom usluge pružanja informacija o računu pristupi informacijama sa računa za plaćanje koje za korišćenje ove</p>
--	--

	<p>usluge nije odredio korisnik platnih usluga i koje nijesu u vezi sa platnim transakcijama povezanim sa tim računom (član 30c stav 3 tačka 5);</p> <p>17s) prilikom usluge pružanja informacija o računu zahtjeva osjetljive podatke o računima za plaćanje (član 30c stav 3 tačka 6);</p> <p>17t) prilikom usluge pružanja informacija o računu upotrijebi podatke ili im pristupi, ili ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim za obavljanje usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka (član 30c stav 3 tačka 7);</p> <p>17u) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne komunicira na siguran način sa pružaocima usluge informacija o računu, u skladu sa članom 56c ovog zakona (član 30c stav 4 tačka 1);</p> <p>17v) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne dà ili ne stavi na raspolaganje pružaocu usluga informacija o računu tražene informacije o računu korisnika</p>
--	--

<p>platnih usluga (član 30c stav 4 tačka 2);</p> <p>17z) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun postupi na diskriminirajući način sa zahtjevima za davanje podataka upućenim preko pružaoca usluga informacija o računu, osim ako za to postoji objektivan razlog (član 30c stav 4 tačka 3).</p> <p>18) o blokiranju platnog instrumenta ne obavijesti platilca u skladu sa članom 31 st. 3 i 4 ovog zakona;</p> <p>19) ne deblokira platni instrument ili ga ne zamjeni novim nakon što prestanu da postoje razlozi za blokadu tog instrumenta (član 31 stav 6);</p> <p>19a) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun uskrtati pristup računu za plaćanje pružaocu usluge informacija o računu ili pružaocu usluge iniciranja plaćanja suprotno odredbama člana 31 st. 7 i 8 ovog zakona;</p> <p>19b) kao pružalac platnih usluga koji vodi račun ne obavijesti Centralnu banku o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluge informacija o računu ili na</p>

	<p>pružaoca usluge iniciranja plaćanja, uz navođenje relevantnih podataka o nastalom slučaju i razlozima uskraćivanja pristupa računu za plaćanje (član 31 stav 10);</p> <p>20) kao izdavalac platnog instrumenta postupi suprotno članu 33 ovog zakona;</p> <p>21) u slučaju izvršavanja neautorizovane platne transakcije ne postupi u skladu sa članom 36 ovog zakona;</p> <p>21a) kao pružalac platnih usluga platioca, u okviru platne transakcije na osnovu platne kartice koju inicira primalač plaćanja ili je inicirana preko primaoca plaćanja, a kod koje nije poznat tačan iznos te platne transakcije u trenutku kada platilac dâ saglasnost za izvršavanje te platne transakcije, rezerviše novčana sredstva na računu za plaćanje platioca bez saglasnosti platioca za tačan iznos novčanih sredstava koji treba rezervisati (član 37a stav 1);</p> <p>21b) kao pružalac platnih usluga platioca ne osloboди rezervaciju novčanih sredstava na računu za plaćanje platioca u skladu sa</p>
--	--

<p>članom 37a stav 2 ovog člana;</p> <p>22) po zahtjevu platioца за povraćaj novčanih sredstava za autorizovanu platnu transakciju postupi suprotno članu 39 stav 2 ovog zakona;</p> <p>23) odbije povraćaj novčanih sredstava (član 39 stav 3);</p> <p>23a) kao pružalaц platnih usluga platioца zaduži račun za plaćanje platioца prije prijema naloga za plaćanje (član 40 stav 7);</p> <p>24) u slučaju odbijanja izvršavanja naloga za plaćanje ili odbijanja iniciranja platne transakcije, korisnika platnih usluga o tome ne obavijesti u skladu sa članom 41 st. 1 i 2 ovog zakona;</p> <p>25) odbije izvršavanje autorizovanog naloga za plaćanje (član 41 stav 4);</p> <p>26) pri izvršavanju platne transakcije postupi suprotno članu 43 ovog zakona;</p> <p>27) ne izvrši plaćanje pružaocu platnih usluga drugog korisnika plaćanja u roku iz člana 44 stav 1, člana 58 st. 1, 2, 3 i 4 i član 174 ovog zakona;</p> <p>28) ne izvrši plaćanje prema svom primaocu plaćanja u skladu sa članom 44 stav 2, članom 45 i</p>

	<p>članom 47 st. 1 i 2 ovog zakona;</p> <p>29) pružaocu platnih usluga platioça ne prenese nalog za plaćanje u skladu sa članom 44 stav 3 ovog zakona;</p> <p>30) u slučaju uplate gotovog novca ne stavi novčana sredstva na raspolaganje, odnosno ne odobri račun u skladu sa članom 46 i članom 174 ovog zakona;</p> <p>31) odredi datum valute zaduženja računa za plaćanje platioça suprotno članu 47 stav 3 ovog zakona;</p> <p>32) u slučaju pogrešno izvršene platne transakcije ne preduzme razumne mjeru radi povraćaja novčanih sredstava platiocu (član 48 stav 3);</p> <p>33) u slučaju neizvršene ili pogrešno izvršene platne transakcije, a na zahtjev korisnika platnih usluga, bez odlaganja, ne postupi u skladu sa članom 49 stav 6 i članom 50 st. 5 i 6 ovog zakona;</p> <p>33a) pogrešno izvršenu platnu transakciju ne ispravi u skladu sa članom 51a stav 1 ovog zakona;</p> <p>34) dokumentaciju o korisnicima platnih usluga, platnoj transakciji i</p>
--	---

	<p>stanju i promjenama na računu za plaćanje korisnika platnih usluga ne čuva u rokovima iz člana 55 stav 1 ovog zakona;</p> <p>35) ne dostavi Centralnoj banci izvještaj o platnim uslugama (član 55 stav 2);</p> <p>35a) ne uspostavi upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim sa platnim uslugama koje pruža u skladu sa članom 56a ovog zakona;</p> <p>35b) Centralnoj banci, jednom godišnje ili u kraćim rokovima koje utvrdi Centralna banka, ne dostavi ažuriranu i sveobuhvatnu projektnu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih sa platnim uslugama koje pružaju i primjerenošti mjera za ublažavanje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike (član 56a stav 2);</p> <p>35c) ne obavijesti Centralnu banku, bez odlaganja, o značajnom operativnom ili sigurnosnom incidentu (član 56b stav 1);</p> <p>35d) u slučaju da značajni</p>
--	---

	<p>operativni ili sigurnosni incident utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese korisnika platnih usluga, ne obavijesti, bez odlaganja, svoje korisnike platnih usluga o tom incidentu i o svim raspoloživim mjerama koje korisnici platnih usluga mogu preduzeti radi ublažavanja štetnih efekata tog incidenta (član 56b stav 2);</p> <p>35e) ne primjenjuje pouzdanu provjedu autentičnosti u skladu sa članom 56c st. 1, 3, 4 i 7 ovog zakona;</p> <p>35f) u slučaju elektronske platne transakcije na daljinu, ne primjeni pouzdanu provjedu autentičnosti klijenta sa elementima koji transakciju na dinamičan način povezuju sa određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja (član 56c stav 2);</p> <p>35g) u slučajevima iz člana 56c stav 1 ovog zakona ne uspostavi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu tajnosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga (član 56c stav 3);</p> <p>35h) korisniku platnih usluga ne</p>
--	--

	<p>dostavi odgovor na primjedbe navedene u prigovoru iz člana 56d stav 1 ovog zakona u rokovima i na način utvrđen u članu 56d st. 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>35) u roku koji odredi Centralna banka, a koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 56e stav 2 ovog zakona, ne dostavi svoje izjašnjenje i dokaze na koje se poziva (član 56e stav 3);</p> <p>36) ne obavijesti korisnika platnih usluga, odnosno ne preduzme odgovarajuće aktivnosti u skladu sa članom 59 st. 1 i 2 ovog zakona;</p> <p>37) nakon prijema novčanih sredstava po osnovu međunarodne platne transakcije postupi suprotno članu 61 ovog zakona;</p> <p>38) pruža platne usluge preko agenta prije nego što je agent upisan u registar kod Centralne banke, odnosno nakon njegovog brisanja iz registra (član 77);</p> <p>39) ne obavijesti Centralnu banku o platnom sistemu u kojem učestvuje direktno ili indirektno i o operateru tog platnog sistema (član 133 stav 3), ili</p> <p>40) za platne transakcije u eurima</p>
--	---

	<p>naplati različite naknade za izvršavanje nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija (član 172).</p> <p>(2) Izuzetno, pružalač platnih usluga ne čini prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je, u slučajevima kada je to ovim zakonom dozvoljeno, sa korisnikom platnih usluga ugovorio drukčije nego što je propisano ovim zakonom.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.</p> <p>(4) Pružalač platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona neće se kazniti za prekršaj iz stava 1 ovog člana ako je djelo učinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko ogranka ili agenta u toj državi članici.</p> <p>(5) Ako je prekršaj iz stava 1 ovog člana učinio pružalač platnih usluga iz člana 175 tač. 1 do 3 ovog zakona koji platne usluge pruža u Crnoj Gori preko ogranka ili agenta, za prekršaj će se kazniti njegov ogranak, odnosno njegov agent, novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura.</p>
--	--

	<p>(6) Za prekršaj iz stava 5 ovog člana kazniće se i odgovorno lice ogranka, odnosno agenta novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.</p> <p>Prekršaji kreditnih institucija</p> <p>Član 183</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pružalac platnih usluga iz člana 4 stav 1 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako:</p> <p>1) platnoj instituciji ili instituciji za elektronski novac, na njen zahtjev, ne otvori i ne vodi transakcioni račun i pruža usluge povezane sa tim računom na objektivan, nediskriminoran i srazmjeran način i u obimu koji ovim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način (član 4a stav 1);</p>

	<p>2) odbije zahtjev platne institucije ili zahtjev institucije za elektronski novac za otvaranje i vođenje transakcionog računa bez utvrđivanja da za to postoje posebno opravdani razlozi i ne dostavi Centralnoj banci obavještenje o odbijanju tog sa zahtjeva, sa obrazloženjem (član 4a stav 2);</p> <p>3) otvori transakcioni račun suprotno članu 64 stav 4 ovog zakona;</p> <p>4) ne vodi registar transakcionalih računa svojih korisnika platnih usluga (član 65 stav 1);</p> <p>5) ne dostavi Centralnoj banci podatke o otvorenom transakcionom računu, o promjeni podataka o tom računu i o uklanju tog računa, najkasnije do kraja radnog dana u kojem je račun otvoren, ukinuti ili promjena izvršena (član 65 stav 2);</p> <p>6) nalog za plaćanje za izvršavanje</p>

	<p>platnih transakcija preko osnovne elemente ili nije popunjen u skladu sa ovim zakonom (član 66).</p> <p>(2) Za prekšaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice pružaoca platnih usluga iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom 500 eura do 2.000 eura.</p>
	<p>Prekršaji platnih institucija</p> <p>Član 184</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekšaj platna institucija, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pruža platne usluge bez odobrenja izdatog u skladu sa ovim zakonom (član 67 stav 2); 2) pruža dodatne platne usluge bez odobrenja Centralne banke za pružanje tih platnih usluga (član 74); 3) ne zaštiti novčarna sredstva primljena za izvršavanje platnih transakcija u skladu sa članom 79 ovog zakona; 4) račune za plaćanje koje vodi ne koristi isključivo za izvršavanje

	<p>platnih transakcija (član 80 stav 1);</p> <p>5) odobrava kredite u vezi sa pružanjem platnih usluga suprotno članu 81 stav 1 ovog zakona;</p> <p>6) obavlja poslove koji obuhvataju primanje depozita ili drugih povratnih sredstava (član 81 stav 2);</p> <p>7) ne vodi poslovne knjige i/ili ne sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa članom 82 stav 1 ovog zakona;</p> <p>8) ne vodi poslovne knjige i/ili ne sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa članom 82 stav 2 ovog zakona;</p> <p>9) ne čuva knjigovodstvene isprave i ostalu dokumentaciju u skladu sa članom 82 stav 3 ovog zakona;</p> <p>10) ne obezbijedi vršenje revizije godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja (član 83 stav 1);</p> <p>11) ne dostavi Centralnoj banci izvještaje u skladu sa članom 83 stav 2 ovog zakona;</p> <p>12) ne obavijesti Centralnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji u skladu sa članom 85 st. 1 ili 2 ovog zakona;</p>
--	---

	<p>13) eksternalizuje operativne poslove suprotno uslovima iz člana 85 st. 4 i 5 ovog zakona;</p> <p>14) ne uspostavi ili ne spravodi sistem upravljanja u skladu sa članom 87 ovog zakona;</p> <p>14a) ne obezbjedi da agenti koji djeluju u njeno ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga (član 86 stav 3);.</p> <p>14b) bez odlaganja, ne obavijesti Centralnu banku o svim promjenama podataka koji se odnose na agente i pružaocu usluga eksternalizacije (član 86 stav 4);</p> <p>15) osnuje ogrank u trećoj državi bez prethodnog odobrenja Centralne banke (član 88 stav 2);</p> <p>16) ne izvještava Centralne banku u skladu sa članom 103 st. 1 i 2 ovog zakona;</p> <p>17) u drugoj državi članici pruža platne usluge za koje je dobila odobrenje, prije nego što o tome u pisanoj formi obavijesti Centralnu banku (član 177 stav 1);</p> <p>19) ne obavijesti Centralnu banku</p>
--	--

	<p>O svakoj promjeni podataka dostavljениh u obaveštenju iz člana 177 stav 1 ovog zakona, uključujući podatke o svakom novom ogranku, agentu i pružaocu usluge eksternalizacije (član 177 stav 9).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice platne institucije novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.</p>	
Član 104 Delegirani akti	<p>Komisija je ovlašćena da doneše delegirane akte u skladu s članom 105 u vezi s:</p> <p>(a) prilagođavanjem pozivanja na Preporuku 2003/361/EZ u članu 4 tačka 36 ove direktive ako se ta preporuka izmjeni i dopuni;</p> <p>(b) ažuriranjem iznosa navedenih u članu 32 stav 1 i članu 74 stav 1 s ciljem uzimanja u obzir inflacije.</p>	Neprenosivo
Član 105 Izvršavanje delegiranih ovlašćenja	<p>1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu.</p> <p>2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 104 dodjeljuje se Komisiji na neodređeni</p>	Neprenosivo

period počevši od 12. januara 2016. godine.	
<p>3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana 104. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoviz stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Čim doneše delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 104 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od tri mjeseca od saopštavanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj rok produžava se za tri mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.</p>	
<p>Član 106</p> <p>Obaveza obavlještanja potrošača o njihovim pravima</p> <p>1. Komisija do 13. januara 2018. godine izdaje elektronsku brošuru jednostavnu za korišćenje u kojoj su na jasan i lako razumljiv način navedena prava potrošača iz ove direktive i povezanog prava Unije.</p>	<p>Član 86</p> <p>Poslije člana 180 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>„Obaveza obavlještanja potrošača o njihovim pravima</p> <p>Član 180b</p>

2. Komisija obavještava države članice, evropska udruženja pružalaca platnih usluga i evropska udruženja potrošača o objavljivanju brošure iz stava 1.	(1) Centralna banka na svojoj internet stranici objavljuje elektronsku brošuru Evropske komisije o pravima potrošača – korisnika platnih usluga u skladu sa zakonom. (2) Pružoci platnih usluga dužni su da bez naknade obezbijede dostupnost brošure iz stava 1 ovog članka na svojem internet stranicama i u papirnoj formi u svojim ograncima, kod svojih agenata i pružalaca usluga eksternalizacije. (3) U odnosu na osobe sa invaliditetom, odredbe ovoga člana primjenjuju se putem odgovarajućih alternativnih načina da bi se informacije učinile dostupnim u pristupačnom obliku.“	Potpuno usklađeno	
3. Pružaoci platnih usluga obezbjeduju da je brošura lako dostupna na njihovim internet stranicama. 4. Pružaoci platnih usluga ne smiju naplaćivati svojim klijentima stavljanje informacija na raspolaganje na osnovu ovog člana. 5. U odnosu na lica s invaliditetom, odredbe ovog člana primjenjuju se putem odgovarajućih alternativnih načina kako bi se informacije učinile raspoloživima u pristupačnom obliku.		Neprenosivo	
Član 107	Potpuno usklađivanje		

- Ne dovodeći u pitanje član 2, član 8 stav 3, član 32, član 38 stav 2, član 42 stav 2, član 55 stav 6, član 57 stav 3, član 58 stav 3, član 61 st. 2 i 3, član 62 stav 5, član 63 st. 2 i 3, član 74 stav 1 podstav 2 i član 86, u mjeri u kojoj ova direktiva sadrži uskladene odredbe, države članice ne smiju zadržati

ni uvođiti druge odredbe osim onih koje su utvrđene ovom direktivom.	<p>2. Ako država članica koristi neku od mogućnosti iz stava 1, o tome kao i o svim naknadnim promjenama obavještava Komisiju. Komisija objavljuje te informacije na internet stranici ili na drugi lako dostupan način.</p> <p>3. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga ne odstupaju, na štetu korisnika platnih usluga, od odredaba domaćeg prava kojima se ova direktiva prenosi, osim ako je to izričito predviđeno ovom direktivom.</p> <p>Pružaoci platnih usluga mogu, međutim, odlučiti da korisnicima platnih usluga pruže povoljnije uslove.</p>	
	<p>Član 108</p> <p>Klaузula o preispitivanju</p> <p>Komisija do 13. januara 2021. godine podnosi Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskoj centralnoj banci i Evropskom ekonomsko-socijalnom komitetu izvještaј o primjeni i uticaju ove direktive, a naročito o slijedećem:</p> <p>(a) prikladnosti i uticaju pravila o naknadama utvrđenim u članu 62 st. 3, 4 i 5;</p> <p>(b) primjeni člana 2 st. 3 i 4, uključujući ocjenu da li se glave III i IV, ako je to tehnički izvodljivo, mogu u cijelosti primijeniti na platne transakcije iz tih stavova;</p> <p>(c) pristupu platnim sistemima, uzimajući pritom naročito u obzir nivo tržišne konkurenkcije;</p>	<p>Neprenosivo</p>

<p>(d) prikladnosti i uticaju pravova za platne transakcije iz člana 3 tačka l;</p> <p>(e) prikladnosti i uticaju pravova za izuzeće iz člana 32 stav 1 tačka a;</p> <p>(f) o tome da li bi bilo poželjno, s obzirom na razvoj događaja i kao dopuna odredbama člana 75 o platnim transakcijama u kojima iznos nije unaprijed poznat, a novčana sredstva su blokirana, uvesti gornja ograničenja za iznose koji treba da se blokiraju na računu za plaćanja platioda u takvim situacijama.</p> <p>Prema potrebi, Komisija podnosi zakonodavni predlog zajedno sa svojim izveštajem.</p>	<p>Član 109</p> <p>Prelazna odredba</p> <ol style="list-style-type: none"> Države članice dozvojavaju institucijama za platni promet koje su započele s obavljanjem aktivnosti do 13. januara 2018. godine da u skladu s domaćim pravom kojim se prenosi Direktiva 2007/64/EZ nastave da obavljaju te aktivnosti u skladu sa zahtjevima predviđenim u Direktivi 2007/64/EZ, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja u skladu s članom 5 ove direktive ili usklađivanje s drugim odredbama utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine. <p>Države članice zahtijevaju od navedenih institucija za platni promet da nadležnim organima dostave sve relevantne informacije kako bi im omogućile da do 13. jula 2018. godine procijene da li su te institucije za platni promet usklađene sa zahtjevima</p> <p>Član 96</p> <p>Poslije člana 193 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>“Usklađivanje poslovanja postojećih pružalaca platnih usluga i institucija za elektronski novac</p> <p>Član 193a</p> <ol style="list-style-type: none"> Pružaoci platnih usluga i institucije za elektronski novac koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, imaju odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izдавanje elektronskog novca izdato u skladu sa Zakonom o platnom prometu

<p>utvrđenim u Glavi II i, ako niješu, koje mјere treba da preduzmu s ciljem obezbjeđivanja usklađenosti odnosno da li je primјereno oduzimanje odobrenja.</p> <p>Institucijama za platni promet za koje se, nakon provjere nadležnih organa, utvrdi usklađenost sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive izdaje se odobrenje i upisuju se u registre iz člana 14 i 15. Ako te institucije za platni promet nijesu usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine, zabranjuje im se pružanje platnih usluga u skladu s članom 37.</p> <p>(2) Pružaćicima platnih usluga i institucijama za elektronski novac koji, u roku iz stava 1 ovog člana, ne usaglase svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona, Centralna banka će oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izдавanje elektronskog novca.“</p>	<p>(“Službeni list CG”, broj 62/13), dužni su da usklade svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona i o tome obavijeste Centralnu banku, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p>2. Države članice mogu propisati da institucije za platni promet iz stava 1 ovog člana automatski dobiju odobrenje i budu upisane u registre iz čl. 14 i 15 ako nadležni organi već imaju dokaze da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u čl. 5 i 11. Nadležni organi obavještavaju odnosne institucije za platni promet prije izдавanja odobrenja.</p> <p>3. Ovaj stav primjenjuje se na fizička ili pravna lica na koja se primjenjuje član 26 Direktive 2007/64/EZ prije 13. januara 2018. godine i koja su obavljala aktivnosti pružanja platnih usluga u smislu Direktive 2007/64/EZ.</p> <p>Države članice dozvoljavaju tim licima da nastave obavljanje tih aktivnosti u odnosnoj državi članici u skladu s Direktivom 2007/64/EZ do 13. januara 2019. godine, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja na osnovu člana 5 ove direktive, ili dobijanje izuzeća na osnovu člana 32 ove direktive</p>
--	---

	Neprenosivo	
ili usklajivanje s drugim odredbama utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive. Svakom licu iz podstava 1 koje do 13. januara 2019. godine nije dobio odobrenje ili izuzeće na osnovu ove direktive zabranjuje se pružanje platnih usluga u skladu s članom 37 ove direktive.	4. Države članice mogu dozvoliti da se za fizička i pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće od stava 3 ovog člana smatra da im je dozvoljeno izuzeće i da su automatski upisane u registre iz čl. 14 i 15 ako nadležni organi imaju dokaz da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članu 32. Nadležni organi obavještavaju odnosne institucije za platni promet. 5. Nezavisno od stava 1 ovog člana, institucije za platni promet kojima je izdato odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneks Direktive 2007/64/EZ zadržavaju to odobrenje za pružanje onih platnih usluga koje se smatraju platnim uslugama kako su navedene u tački 3 Aneksa I ove direktive ako do 13. januara 2020. godine nadležni organi imaju dokaz da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članu 7 tačka c i članu 9 ove direktive.	Neprenosivo
Član 110 Izmjene i dopune Direktive 2002/65/EZ U članu 4 Direktive 2002/65/EZ, stav 5 mijenja se i		

glas:	<p>„5. Kada se primjenjuje i Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366⁽³⁶⁾, odredbe o informisanju iz člana 3 stav 1 ove direktive, uz izuzetak tačke 2 podtač. c do g, tačke 3 podtač. a, d i e i tačke 4 podtačka b, zamjenjuju se čl. 44, 45, 51 i 52 Direktive (EU) 2015/2366.</p> <p>⁽³⁶⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ (Sl. list L 337, 23.12.2015., str. 35);“</p>	
Član 111	<p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Odobrenje za izdavanje elektronskog novca</p> <p>Član 113</p> <p>Na izdavanje, odbijanje i oduzimanje odobrenja za izdavanje elektronskog novca shodno se primjenjuju odredbe čl. 72 do 76 ovog zakona.</p>	<p>Izmjene i dopune Direktive 2009/110/EZ</p> <p>Direktiva 2009/110/EZ, mijenja se kako slijedi:</p> <p>1. Član 3 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1 mijenja se i glasi:</p>

<p>„1. Ne dovodeći u pitanje ovu direktivu, član 5, čl. 11 do 17, član 19 st. 5 i 6 i čl. 20 do 31 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 (37), uključujući delegirane akte donesene na osnovu njenog člana 15 stav 4, člana 28 stav 5 i člana 29 stav 7, primjenjuju se mutatis mutandis na institucije za elektronski novac.</p> <p>(37) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ (Sl. list L 337, 23.12.2015., str. 35);“</p> <p>(b) st. 4 i 5 mijenjaju se i glase:</p> <p>„4. Države članice dozvoljavaju institucijama za elektronski novac distribuiranje i otkop elektronskog novca posredstvom fizičkih ili pravnih lica koja djeluju u njihovo ime. Ako institucija za elektronski novac distribuirala elektronski novac u drugoj državi članici angažovanjem takvog fizičkog ili pravnog lica, čl. 27 do 31, uz izuzetak člana 29 st. 4 i 5, Direktive (EU) 2015/2366, uključujući delegirane akte donesene u skladu s njenim članom 28 stav 5 i članom 29 stav 7, primjenjuju se mutatis mutandis na takvu instituciju za elektronski novac.</p>	<p>Član 69</p> <p>U članu 114 stav 2 riječi: „preko 20%, 33%“, zamjenjuje se riječima: „preko 20%, 30%“.</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>“(3) Na sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća u instituciji za elektronski novac, dokumentaciju i informacije koje se prilaže uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća, odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, učešća, sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke, pravne posljedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća i oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća shodno se primjenjuju odredbe čl. 71 do 71e ovog zakona.“</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Kvalifikovano učešće</p> <p>Član 114</p> <p>(1) Pravno ili fizičko lice ne smije steći</p>	

<p>5. Nezavisno od stava 4 ovog člana, institucije za elektronski novac ne smiju izdavati elektronski novac putem zastupnika. Institucijama za elektronski novac dozvoljeno je pružanje platnih usluga iz člana 6 stav 1 tačka a ove direktive putem zastupnika podložno uslovima utvrđenim u članu 19 Direktive (EU) 2015/2366.”</p> <p>2. U članu 18 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”4. Države članice dozvoljavaju institucijama za elektronski novac, koje su prije 13. januara 2018. godine počele da obavljaju djelatnosti u skladu s ovom direktivom i Direktivom 2007/64/EZ u državi članici u kojoj je smješteno njihovo sjedište uprave, da nastave da obavljaju te djelatnosti u toj državi članici ili u drugoj državi članici, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja za rad u skladu s članom 3 ove direktive ili usklađivanje s drugim zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine.</p>	<p>kvalifikovano učešće u instituciji za elektronski novac bez prethodnog odobrenja Centralne banke.</p> <p>(2) Lice koje ima kvalifikovano učešće u instituciji za elektronski novac ne smije povećavati učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u instituciji za elektronski novac na način da stekne ili stekne preko 20%, 30% ili 50% učešća u kapitalu ili glasačkim pravima institucije za elektronski novac, bez prethodnog odobrenja Centralne banke.</p> <p>(3) Na sticanje i otuđenje kvalifikovanog učešća u instituciji za elektronski novac, dokumentaciju i informacije koje se prilaže uz zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća, odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća, sticanje kvalifikovanog učešća bez odobrenja Centralne banke, pravne posjedice nezakonitog sticanja kvalifikovanog učešća i oduzimanje odobrenja za sticanje kvalifikovanog učešća shodno se primjenjuju odredbe čl. 71 do 71e ovog zakona.</p>	
		<p>Države članice zahtijevaju od institucija za elektronski novac iz podstava 1 dostavljanje svih relevantnih informacija nadležnim organima kako bi tim organima omogućile da do 13. jula 2018. godine procijene da li su te institucije za elektronski novac usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive i, ako niješu, koje mjere treba preduzeti s ciljem obezbjeđivanja usklađenosti ili je primjereno</p> <p>Član 71</p> <p>U članu 124 stav 1 poslijе riječi:</p>

oduzeti odobrenje za rad.	<p>„Odredbe“ dodaju se riječi: „čl. 56d do 56f i“.</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Institucijama za elektronski novac iz podstava 1 koje su po provjeri nadležnih organa usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II dodjeljuje se odobrenje za rad i upisuju se u registar. Ako te institucije za elektronski novac nijesu usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II do 13. jula 2018. godine, zabranjuje im se izдавanje elektronskog novca.”</p> <p>Shodna primjena</p> <p>Član 124</p> <p>(1) Odredbe čl. 56d do 56f i čl. 82 do 107 ovog zakona shodno se primjenjuju na institucije za elektronski novac.</p> <p>Član 96</p> <p>Poslije člana 193 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>“Usklađivanje poslovanja postojećih pružalaca platnih usluga i institucija za elektronski novac</p> <p>Član 193a</p> <p>(1) Pružaoci platnih usluga i institucije za elektronski novac koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, imaju odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izdavanje elektronskog novca izdato u skladu sa ovim zakonom, dužni su da usklade</p>
---------------------------	---

	<p>svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona i o tome obavijeste Centralnu banku, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p>(2) Pružaćocima platnih usluga i institucijama za elektronski novac koji, u roku iz stava 1 ovog člana, ne usaglase svoja akta i poslovanje sa odredbama ovog zakona, Centralna banka će oduzeti odobrenje za pružanje platnih usluga, odnosno odobrenje za izdavanje elektronskog novca.“</p>	
Član 112 Izmjene i dopune Regulative (EU) br. 1093/2010	<p>Regulativa (EU) br. 1093/2010 mijenja se kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> U članu 1 stav 2 zamjenjuje se novim stavom koji glasi: <p>„2. Agencija postupa u okviru ovlašćenja koja su joj dodijeljena ovom regulativom i unutar područja primjene Direktive 2002/87/EZ, Direktive 2009/110/EZ, Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 (38), Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU (39), Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/49/EU (40), Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU)</p>	Neprenosivo

	<p>2015/847 (41), Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 (42)i, u mjeri u kojoj se ti akti primjenjuju na kreditne i finansijske institucije i nadležne organe koja nad njima vrše superviziju, u okviru relevantnih djelova Direktive 2002/65/EZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 (43), uključujući sve direktive, Regulative i odluke koje se zasnivaju na tim aktima, i svih daljih pravno obavezujućih akata Unije kojima se organu dodjeljuju zadaci. Organ djeleće i u skladu s Regulativom Savjeta (EU) br. 1024/2013 (44).</p> <p>(38) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 od 26. juna 2013. godine o prudencijalnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva i o izmjenama i dopunama Regulative (EU) br. 648/2012 (Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 1).</p> <p>(39) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU od 26. juna 2013. godine o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i prudencijalnoj superviziji nad kreditnim institucijama i investicionim društvima, izmjenama i dopunama Direktive 2002/87/EZ i prestanku važenja direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 338).</p> <p>(40) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/49/EU od 16. aprila 2014. godine o sistemima osiguranja depozita (Sl. list L 173, 12.6.2014, str. 149).</p> <p>(41) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU)</p>

2015/847 od 20. maja 2015. godine o informacijama koje su priložene prenosu novčanih sredstava i o prestanku važenja Regulative (EZ) br. 1781/2006 (Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 1).	<p>(42) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ (Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35).</p> <p>(43) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjenama i dopunama Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 648/2012 i o prestanku važenja Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/60/EZ i Direktive Komisije 2006/70/EZ (Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 73).</p> <p>(44) Regulativa Savjeta (EU) br. 1024/2013 od 15. oktobra 2013. godine o dodjeli određenih zadataka Evropskoj centralnoj banci u vezi s politikama prudenčijalne supervizije kreditnih institucija (Sl. list L 287, 29.10.2013, str. 63).</p> <p>2. U članu 4 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. finansijske institucije – kreditne institucije kako su definisane u članu 4 stav 1 tačka 1 Regulative (EU) br. 575/2013, investiciona društva kako su definisana u članu 4 stav 1 tačka 2 Regulative (EU) br. 575/2013, finansijski konglomerati kako su</p>

definisani u članu 2 tačka 14 Direktive 2002/87/EZ, pružaoci platnih usluga kako su definisani u članu 4 tačka 11 Direktive (EU) 2015/2366 i institucije za elektronski novac kako su definisane u članu 2 tačka 1 Direktive 2009/110/EZ, osim da u pogledu Direktive (EU) 2015/849 finansijske institucije su kreditne institucije i finansijske institucije kako su definisane u članu 3 tač. 1 i 2 Direktive (EU) 2015/849;”		
<p>Član 113</p> <p>Izmjena i dopuna Direktive 2013/36/EU</p> <p>U Aneksu I Direktive 2013/36/EU, tačka 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„4. Platne usluge kako su definisane u članu 4 tačka 3 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 (45);</p> <p>(45) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ (Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35);“</p>	<p>Neprenosivo</p>	
<p>Član 114</p> <p>Prestanak važenja</p> <p>Direktiva 2007/64/EZ prestaje da važi s deistvom od 13. januara 2018. godine.</p> <p>Svako pozivanje na direktivu koja prestaje da važi smatra se pozivanjem na ovu direktivu i čita se u</p>	<p>Neprenosivo</p>	

skladu s uporednom tabelom iz Aneksa II ove direktive.	
<p>Član 115 Prenošenje</p> <p>1. Države članice do 13. januara 2018. godine usvajaju i objavljaju potrebne mjere kako bi se usklaidle s ovom direktivom. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>2. One primjenjuju te mjere od 13. januara 2018. godine.</p> <p>Kada države članice utvrde ove mjere, one će sadržati pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Načine takvog pozivanja utvrđuju države članice.</p> <p>3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.</p> <p>4. Odstupajući od stava 2, države članice obezbjeduju da se sigurnosne mjere iz čl. 65, 66, 67 i 97 primjenjuju počevši od 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda iz člana 98.</p> <p>5. Države članice ne smiju zabraniti pravnim licima koja prije 12. januara 2016. godine na svojim</p>	

teritorijama obavljaju aktivnosti pružalaca usluga iniciranja plaćanja i pružalaca usluga pružanja informacija o računu u smislu ove direktive da nastave da obavljaju iste aktivnosti na svojim teritorijama tokom prelaznog perioda iz st. 2 i 4 u skladu s trenutno primjenjivim regulatornim okvirom.	6. Države članice obezbjeduju da, sve dok pojedinačni pružaci platnih usluga koji vode račune nijesu usklađeni s regulatornim tehničkim standardima iz stava 4, pružaoci platnih usluga koji vode račune ne zloupotrebljavaju svoju neusklađenost kako bi blokirali ili ometali upotrebu usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu za račune koje oni vode.	
ANEKS I PLATNE USLUGE (kako su navedene u članu 4 tačka 3)	Član 1	U Zakonu o platnom prometu ("Službeni list CG", broj 62/13) u članu 2 tačka 5 mijenja se i glasi: "5) izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija,". Tačka 7 mijenja se i glasi: Potpuno usklađeno

<p>koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje.</p> <p>3. Izvršenje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga korisnika ili kod drugog pružaoca platnih usluga:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) izvršenje direktnih zaduženja uključujući jednokratna direktna zaduženja; (b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnih uređaja; (c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge. <p>4. Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) izvršenje direktnih zaduženja uključujući jednokratna direktna zaduženja; (b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnih uređaja; (c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge. <p>5. Izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija.</p> <p>6. Novčane doznake.</p> <p>7. Usluge inciranja plaćanja.</p> <p>8. Usluge pružanja informacija o računu.</p>	<p>“7) usluge inciranja plaćanja”.</p> <p>Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka, koja glasi:</p> <p>,8) usluge pružanja informacija o računu.”</p> <p>Zakon o platnom prometu ("Službeni list CG", br. 62/13 i 6/14)</p> <p>Platne usluge</p> <p>Član 2</p> <p>(1) Platne usluge obuhvataju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje; 2) usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa računa za plaćanje, kao i sve aktivnosti potrebne za vođenje računa za plaćanje; 3) izvršavanje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje korisnika platnih usluga kod njegovog pružaoca platnih usluga ili kod drugog pružaoca platnih usluga, i to: 	

	<ul style="list-style-type: none"> - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna direktna zaduženja, - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta, - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; <p>4) izvršavanje platnih transakcija u kojima su novčana sredstva obezbijedena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršavanje direktnih zaduženja, uključujući jednokratna direktna zaduženja, - izvršavanje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog instrumenta, - izvršavanje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge; <p>5) izдавanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija;</p> <p>6) izvršavanje novčanih doznaka;</p> <p>7) usluge inciranja plaćanja;</p> <p>8) usluge pružanja informacija o</p>
--	--

računu.

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA (EU) 2015/2366**od 25. novembra 2015. godine**

o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU kao i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ

(Tekst od značaja za EEP)

EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE,
imajući u vidu Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, a naročito član 114,
imajući u vidu predlog Evropske komisije,
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
imajući u vidu mišljenje Evropske centralne banke [\(1\)](#),
imajući u vidu mišljenje Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta [\(2\)](#),
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom [\(3\)](#),
s obzirom na to da:

- (1)posljednjih godina postignut je značajan napredak u integraciji plaćanja malih vrijednosti u Uniji, naročito u kontekstu akata Unije o plaćanjima, naročito putem Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2007/64/EZ [\(4\)](#), Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 924/2009 [\(5\)](#), Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2009/110/EZ [\(6\)](#) i Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 260/2012 [\(7\)](#). Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2011/83/EU [\(8\)](#) nastavljeno je dopunjavanje pravnog okvira za platne usluge utvrđivanjem posebnog ograničenja mogućnosti trgovaca na malo da klijentima naplate dodatne naknade za upotrebu određenog sredstva plaćanja;
- (2)revidirani pravni okvir Unije o platnim uslugama dopunjuje se Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/751 [\(9\)](#). Ta regulativa uvodi pravila naročito u odnosu na naplatu međubankarskih naknada za transakcije na osnovu kartica i nastoji još više da ubrza postizanje efikasnog integrisanog tržišta za plaćanja na osnovu kartica;
- (3)Direktiva 2007/64/EZ donesena je u decembru 2007. godine na osnovu predloga Komisije iz decembra 2005. godine. Od tada je na tržištu plaćanja malih vrijednosti došlo do značajnih tehničkih inovacija, s brzim rastom broja elektronskog i mobilnog plaćanja i pojavom novih vrsta platnih usluga na tržištu što predstavlja izazov za trenutni okvir;
- (4)preispitivanjem pravnog okvira Unije o platnim uslugama, a naročito analizom uticaja Direktive 2007/64/EZ i savjetovanjem o Zelenoj knjizi Komisije od 11. januara 2012. godine pod naslovom „U susret integrisanim evropskim tržištu za kartična plaćanja, plaćanja putem

interneta i mobilna plaćanja” pokazalo se da su posljedice tog razvoja značajni izazovi iz regulatorne perspektive. Značajne oblasti tržišta plaćanja, naročito kartična plaćanja i plaćanja putem interneta i mobilna plaćanja, ostaju rascjepkana nacionalnim granicama. Mnogi inovativni platni proizvodi ili usluge nijesu obuhvaćeni, u potpunosti ili velikim dijelom, područjem primjene Direktive 2007/64/EZ. Pored toga, područje primjene Direktive 2007/64/EZ, a naročito elementi isključeni iz njenog područja primjene, poput određenih aktivnosti povezanih s plaćanjem, pokazalo se u nekoliko slučajeva previše nejasnim, preopštima ili jednostavno zastarjelim s obzirom na razvoj tržišta. Rezultat toga je pravna nesigurnost, mogući rizici za sigurnost u lancu plaćanja i nedostatak zaštite potrošača u pojedinim područjima. Pokazalo se da je pružaocima platnih usluga teško uvesti inovativne, sigurne digitalne platne usluge koje se lako upotrebljavaju i pružiti potrošačima i trgovcima na malo efikasne, pogodne i sigurne načine plaćanja u Uniji. U tom kontekstu, postoji veliki pozitivni potencijal koji treba dosljednije istražiti;

- (5) stalni razvoj integrisanog unutrašnjeg tržišta sigurnog elektronskog plaćanja ključan je kako bi se podržao ekonomski rast Unije i osiguralo da potrošači, trgovci i trgovčica društva mogu koristiti izbor i transparentnost platnih usluga i tako u cijelosti iskoristiti prednosti unutrašnjeg tržišta;
- (6) treba utvrditi nova pravila kako bi se riješile regulatorne praznine, istovremeno pružajući više pravne jasnoće i obezbjeđujući dosljednu primjenu zakonodavnog okvira širom Unije. Jednake uslove poslovanja treba zagarantovati postojećim i novim učesnicima na tržištu kako bi se novim sredstvima plaćanja omogućilo širenje njihovog tržišta i obezbijedio visok nivo zaštite potrošača prilikom upotrebe tih platnih usluga širom Unije. To treba da proizvede efikasnost platnog sistema u cijelini i da dovede do većeg izbora i transparentnosti platnih usluga, a istovremeno da ojača povjerenje potrošača u usklađeno tržište plaćanja;
- (7) posljednjih godina povećali su se sigurnosni rizici povezani s elektronskim plaćanjem. Razlog je porast tehničke složenosti elektronskih plaćanja, neprekidni rast obima elektronskih plaćanja širom svijeta i nove vrste platnih usluga. Sigurne i pouzdane platne usluge ključni su uslov za tržište platnih usluga koje dobro funkcioniše. Stoga korisnici platnih usluga treba da budu primjereno zaštićeni od takvih rizika. Platne usluge ključne su za funkcionisanje vitalnih ekonomskih i društvenih aktivnosti;
- (8) odredbe ove direktive o zahtjevima za transparentnošću i obavljanjem za pružaoca platnih usluga i one o pravima i obavezama u vezi s pružanjem i upotrebom platnih usluga treba da se primjenjuju, prema potrebi, i na transakcije u kojima se jedan pružalač platnih usluga nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP), kako bi se izbjegli različiti pristupi u državama članicama na štetu potrošača. Prema potrebi, te odredbe treba proširiti na transakcije u svim službenim valutama između pružalača platnih usluga koji se nalaze unutar Evropskog ekonomskog prostora;
- (9) novčana pošiljka je jednostavna platna usluga koja se obično zasniva na gotovini koju je platilac dao pružaocu platnih usluga, koji šalje odgovarajući iznos, na primjer putem komunikacione mreže, primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje u ime primaoca plaćanja. U nekim državama članicama velike trgovine, trgovci i drugi trgovci na malo javnosti pružaju odgovarajuću uslugu kojom im se omogućava plaćanje komunalnih ili drugih redovnih računa domaćinstava. Navedene usluge plaćanja računa treba tretirati kao novčane pošiljke, osim ako nadležni organi smatraju da je ta aktivnost dio drugih platnih usluga;

- (10) ovom direktivom uvodi se neutralna definicija prihvatanja platnih transakcija kako bi se obuhvatili ne samo tradicionalni modeli prihvatanja koji su strukturisani oko korišćenja platnih kartica nego i različitih poslovnih modela, uključujući one modele u kojima je uključeno više od jednog prihvatioca. To treba da obezbijedi da trgovac dobije istu zaštitu nezavisno od upotrijebljenog platnog instrumenta ako je aktivnost ista kao prihvatanje kartičnih transakcija. Tehničke usluge koje se pružaju pružaocima platnih usluga kao što su sama obrada i čuvanje podataka ili upravljanje terminalima ne treba smatrati prihvatanjem. Pored toga, neki modeli prihvatanja ne omogućavaju stvarni prenos novčanih sredstava od strane prihvatioca primaocu plaćanja jer se stranke mogu dogovoriti o drugim oblicima izmirenja;
- (11) isključenje iz područja primjene Direktive 2007/64/EZ platnih transakcija putem trgovackog zastupnika u ime platioca ili primaoca plaćanja primjenjuje se na vrlo različite načine u državama članicama. Određene države članice dopuštaju da isključenje koriste platforme e-trgovine koje djeluju kao posrednik u ime pojedinačnih kupaca i prodavaca bez stvarnog prostora za pregovaranje o prodaji ili kupovini robe ili usluga ili za njihovo sklapanje. Takva primjena isključenja izlazi iz predviđenog područja primjene utvrđenog tom direktivom i potencijalno može povećati rizike za potrošače s obzirom na to da ti pružaoci usluga ostaju izvan zaštite pravnog okvira. Različitom praksom u području primjene narušava se i tržišna konkurenca na tržištu plaćanja. Kako bi se riješila ta pitanja, isključenje stoga treba primjenjivati kada zastupnici djeluju samo u ime ili platioca ili samo u ime primaoca plaćanja, nezavisno od toga da li su u posjedu novčanih sredstava klijenata ili ne. Kada zastupnici djeluju u ime i platioca i primaoca plaćanja (poput određenih platformi za e-trgovinu), oni treba da budu isključeni samo ako ni u jednom trenutku nijesu u posjedu novčanih sredstava klijenata niti imaju kontrolu nad tim sredstvima;
- (12) ova direktiva ne treba da se primjenjuje na djelatnosti preduzeća za prevoz gotovine (CIT) i preduzeća za upravljanje gotovinom (CMC) ako su te djelatnosti ograničene na fizički prevoz novčanica i kovanica;
- (13) na osnovu povratnih informacija s tržišta vidljivo je da aktivnosti plaćanja koje su obuhvaćene isključenjem ograničene mreže često uključuju značajan obim i vrijednost plaćanja i da se njima potrošačima nude stotine ili hiljade različitih proizvoda i usluga. To nije u skladu sa svrhom isključenja ograničene mreže iz Direktive 2007/64/EZ i znači veće rizike i nedostatak pravne zaštite za korisnike platnih usluga, naročito za potrošače, i jasan nepovoljni položaj učesnika na regulisanom tržištu. Kako bi se pomoglo ograničavanju tih rizika, ne smije biti moguće da se koristi isti instrument za obavljanje platne transakcije za kupovinu robe i usluga unutar više od jedne ograničene mreže ili za kupovinu neograničenog opsega robe i usluga. Treba smatrati da se platni instrument koristi u okviru takve ograničene mreže ako se može koristiti samo u sljedećim okolnostima: prvo, za kupovinu robe i usluga od određenog trgovca na malo ili u određenom maloprodajnom lancu ako su uključeni subjekti direktno povezani trgovackim ugovorom koji na primjer omogućava upotrebu jedinstvenog platnog brenda i ako se taj platni brend upotrebljava na prodajnim mjestima i pojavljuje se, gdje je to izvodljivo, na platnim instrumentima koji se tamo mogu koristiti; drugo, za kupovinu vrlo ograničenog opsega robe ili usluga, na primjer kada je opseg korišćenja stvarno ograničen na zatvoreni broj funkcionalno povezane robe ili usluga nezavisno od geografskog područja prodajnog mjesta; ili treće, ako platni instrument reguliše nacionalni ili regionalni organ javne vlasti za posebne socijalne ili poreske svrhe za nabavku određene robe ili usluga;

- (14)platni instrumenti obuhvaćeni isključenjem ograničene mreže mogu biti kartice trgovina, kartice za kupovinu goriva, članske kartice, kartice za vožnju javnim prevozom, karte za parking, bonovi za hranu ili bonovi za posebne usluge, koji su ponekad podložni posebnom porezu ili pravnom okviru u oblasti rada predviđenom za promovisanje upotrebe takvih instrumenata radi ispunjavanja ciljeva utvrđenih socijalnim zakonodavstvom. Kada se takav instrument s posebnom svrhom razvije u instrument s opštom svrhom, tada isključenje iz područja primjene ove direktive više ne treba primjenjivati. Instrumente koji se mogu upotrebljavati za kupovinu u trgovinama registrovanih trgovaca ne treba isključiti iz područja primjene ove direktive jer su takvi instrumenti obično izrađeni za mrežu pružalaca usluga koja neprekidno raste. Isključenje ograničene mreže treba primjenjivati zajedno s obavezom potencijalnih pružalaca platnih usluga da obavijeste o aktivnostima koje su obuhvaćene njenim područjem primjene;
- (15)Direktiva 2007/64/EZ isključuje iz njenog područja primjene određene platne transakcije izvršene telekomunikacionim ili informaciono-tehnološkim uređajima kada mrežni operater ne djeluje samo kao posrednik za dostavljanje digitalne robe i usluga tim uređajima, već dodaje vrijednost toj robi ili uslugama. Tim isključenjem naročito se omogućava takozvana naplata putem operatera ili kupovina s direktnim terećenjem telefonskog računa čime se, počevši s melodijama zvona i premium SMS uslugama, doprinosi razvoju novih poslovnih modela koji se zasnivaju na prodaji digitalnog sadržaja male vrijednosti i glasovnih usluga. Te usluge uključuju zabavu poput čatovanja, preuzimanje na primjer videa, muzike i igrica, informacije kao što su vrijeme, novosti, sportski rezultati, akcije i pretraživanje imenika i televizijsko i radijsko učešće kao što su glasanje, prijava na takmičenje i pružanje povratne informacije uživo. Na osnovu povratnih informacija s tržišta vidljivo je da nema dokaza da su se takve platne transakcije, za koje potrošači vjeruju da su povoljne za plaćanja s niskim pragom, razvile u opštu uslugu posredovanja pri plaćanju. Međutim, zbog nejasnog teksta relevantnog isključenja, ono se sprovodi na različite načine u državama članicama, što je dovelo do nedostatka pravne sigurnosti za operatere i potrošače i povremeno je omogućavalo da se za usluge posredovanja pri plaćanju zahtijeva pravo na neograničeno isključenje iz područja primjene Direktive 2007/64/EZ. Stoga je primjereno razjasniti i suziti područje prihvatljivosti za to isključenje za takve pružaoce usluga navodeći vrste platnih transakcija na koje se ono primjenjuje;
- (16)isključenje koje se odnosi na određene platne transakcije putem telekomunikacionih ili uređaja informacione tehnologije treba naročito usmjeriti na mikroplaćanja za digitalni sadržaj i glasovne usluge. Treba uvesti jasno pozivanje na platne transakcije za kupovinu elektronskih karata kako bi se uzeo u obzir razvoj platnog prometa, a naročito činjenica da klijenti mogu naručiti, platiti, dobiti i potvrditi elektronske karte sa svakog mjesta i u svako doba koristeći mobilne telefone ili druge uređaje. Elektronskim kartama omogućava se i olakšava isporuka usluga koje bi potrošači inače kupili kao karte u papirnom obliku i uključuju prevoz, zabavu, parkiranje automobila i ulaznice, ali isključuju fizičku robu. One tako smanjuju troškove proizvodnje i distribucije koji su povezani s tradicionalnim kanalima za prodaju karata u papirnom obliku i povećavaju pogodnosti za klijente pružanjem novih i jednostavnih načina za kupovinu karata. S ciljem smanjenja opterećenja za subjekte koji prikupljaju dobrotvorne donacije, treba isključiti I platne transakcije u vezi s takvima donacijama. Države članice treba, u skladu s domaćim pravom, da imaju slobodu da ograniče isključenje za donacije prikupljene u korist registrovanih dobrotвornih organizacija. U cijelini, isključenje treba primjenjivati

samo kada je vrijednost platnih transakcija ispod određenog praga, kako bi se ono jasno ograničilo na plaćanja s niskim profilom rizičnosti;

- (17)jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) olakšalo je stvaranje „centara isplate” i „centara naplate” širom Unije, koji omogućavaju centralizaciju platnih transakcija iste grupe. U vezi s tim, platne transakcije između matičnog društva i njegovog zavisnog društva ili između zavisnih društava istog matičnog društva koje pružalac platnih usluga koji pripada istoj grupi treba isključiti iz područja primjene ove direktive. Prikupljanje naloga za plaćanje u ime grupe od strane matičnog društva ili njegovog zavisnog društva za dalji prenos pružaocu platnih usluga ne treba smatrati platnom uslugom za potrebe ove direktive;
- (18)Direktivom 2007/64/EZ iz njenog područja primjene isključene su platne usluge koje nude ponuđači usluga bankomata koji nijesu zavisni od pružalaca platnih usluga koji vode račune. To isključenje podstaklo je rast usluga nezavisnih bankomata u mnogo država članica, naročito u manje naseljenim područjima. Isključenje tog brzorastućeg dijela tržišta bankomata iz područja primjene ove direktive u cijelosti moglo bi međutim da dovede do zabune u vezi s naknadama za podizanje novca. U prekograničnim slučajevima to bi moglo da dovede do dvostrukе naplate od strane pružaoca platnih usluga koji vodi račun i ponuđača usluga bankomata za isti postupak podizanja novca. Stoga, kako bi se zadržalo pružanje usluga bankomata a da se istovremeno osigura jasnoća u vezi s naknadama za podizanje novca, prikladno je da se zadrži isključenje, ali da se zahtijeva od operatera bankomata da poštuju određene odredbe o transparentnosti ove direktive. Pored toga, troškovi koje naplaćuju operateri bankomata ne treba da dovode u pitanje Regulativu (EZ) br. 924/2009;
- (19)pružaoci usluga koji žele da iskoriste isključenje iz područja primjene Direktive 2007/64/EZ često ne konsultuju nadležne organe o tome da li su njihove aktivnosti obuhvaćene tom direktivom ili su iz nje isključene, već se oslanjaju na sopstvene procjene. To je dovelo do različite primjene određenih isključenja širom država članica. Čini se i da su pružaoci platnih usluga možda koristili neka isključenja radi izmjene poslovnih modela kako ponuđene aktivnosti plaćanja ne bi bile obuhvaćene područjem primjene te direktive. Zbog toga može doći do povećanih rizika za korisnike platnih usluga i različitih uslova za pružaoce platnih usluga na unutrašnjem tržištu. Pružaoci usluga stoga treba da budu obavezni da obavijeste nadležne organe o relevantnim aktivnostima kako bi nadležni organi mogli da procijene da li su ispunjeni zahtjevi relevantnih odredaba i da obezbijede jedinstveno tumačenje pravila širom unutrašnjeg tržišta. Naročito, kako bi se obezbijedila usklađenost s posebnim zahtjevima za sva isključenja koja se zasnivaju na poštovanju praga, treba odrediti postupak obavlještanja;
- (20)pored toga, važno je uključiti zahtjev za moguće pružaoce platnih usluga da nadležne organe obavijeste o aktivnostima koje pružaju u okviru ograničene mreže na osnovu kriterijuma iz ove direktive ako vrijednost platnih transakcija prelazi određeni prag. Nadležni organi treba da procijene da li se navedene aktivnosti mogu smatrati aktivnostima koje se pružaju u okviru ograničene mreže;
- (21)definicija platnih usluga treba da bude tehnološki neutralna i da omogućava razvoj novih vrsta platnih usluga, istovremeno obezbjeđujući jednakе uslove poslovanja za postojeće i nove pružaoce platnih usluga;
- (22)ova direktiva treba da slijedi pristup iz Direktive 2007/64/EZ kojim se obuhvataju sve vrste elektronskih platnih usluga. Stoga ne bi bilo primjereno da se nova pravila primjenjuju na usluge kod kojih se prenos novčanih sredstava s platioca na primaocu plaćanja ili transport

novčanih sredstava obavlja isključivo u novčanicama i kovanicama ili gdje se prenos zasniva na papirnom čeku, papirnim mjenicama, sopstvenim mjenicama ili drugom instrumentu, papirnim vaučerima ili karticama koje glase na pružaoca platnih usluga ili drugu stranku radi davanja novčanih sredstava na raspolaganje primaocu plaćanja;

(23)ova direktiva ne treba da se primjenjuje na gotovinske platne transakcije jer jedinstveno tržište plaćanja u gotovini već postoji. Ona ne treba da se primjenjuje ni na platne transakcije na osnovu papirnih čekova s obzirom na to da papirne čekove, zbog njihove prirode, nije moguće obraditi tako efikasno kao druga sredstva plaćanja. Međutim, dobra praksa u toj oblasti treba da se zasniva na načelima utvrđenim ovom direktivom;

(24)potrebno je odrediti kategorije pružalaca platnih usluga koji mogu zakonito da pružaju platne usluge širom Unije, odnosno kreditne institucije koje primaju depozite od korisnika koji se mogu upotrijebiti za finansiranje platnih transakcija i koje i dalje treba da budu podložne prudencijalnim zahtjevima utvrđenim Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU [\(10\)](#), institucije za elektronski novac koje izdaju elektronski novac koji se može upotrebljavati za finansiranje platnih transakcija i koje i dalje treba da budu podložne prudencijalnim zahtjevima utvrđenim Direktivom 2009/110/EZ, institucije za platni promet i poštanske žiro-institucije koje su ovlašćene za obavljanje navedenih usluga na osnovu domaćeg prava. Primjena tog pravnog okvira treba da bude ograničena na pružaoce usluga koji pružaju platne usluge kao redovno zanimanje ili poslovnu aktivnost u skladu s ovom direktivom;

(25)ovom direktivom utvrđuju se pravila o izvršenju platnih transakcija kada su novčana sredstva elektronski novac kako je definisan Direktivom 2009/110/EZ. Ovom direktivom, međutim, ne reguliše se izdavanje elektronskog novca kako je predviđeno Direktivom 2009/110/EZ. Stoga institucijama za platni promet ne treba da bude dozvoljeno da izdaju elektronski novac;

(26)Direktivom 2007/64/EZ uspostavio se prudencijalni režim, koji se uvodi jedinstvena dozvola za sve pružaoce platnih usluga koji nijesu povezani s primanjem depozita ili izdavanjem elektronskog novca. Zato je Direktivom 2007/64/EZ uvedena nova kategorija pružalaca platnih usluga, nazvana „institucije za platni promet”, propisivanjem izdavanja odobrenja pravnim licima koja ne pripadaju postojećim kategorijama za pružanje platnih usluga širom Unije ako ispunjavaju stroge i sveobuhvatne uslove. Stoga na navedene usluge treba da se primjenjuju jednaki uslovi u cijeloj Uniji;

(27)od donošenja Direktive 2007/64/EZ pojavile su se nove vrste platnih usluga, naročito u oblasti plaćanja putem interneta. Naročito su se razvile usluge iniciranja plaćanja u oblasti e-trgovine. Te platne usluge imaju ulogu u plaćanjima putem e-trgovine uspostavljanjem softverske veze između vebajta trgovca i platforme za bankarstvo putem interneta pružaoca platnih usluga platioca koji vodi račun kako bi se iniciralo plaćanje putem interneta na osnovu kreditnog transfera;

(28)pored toga, tehnološki razvoj posljednjih godina doveo je do pojave niza dopunskih usluga, poput usluga pružanja informacija o računu. Te usluge korisniku platnih usluga pružaju zbirne informacije putem interneta o jednom ili više računa za plaćanje koji se vode kod jednog ili više pružalaca platnih usluga i kojima se pristupa preko interfejsa putem interneta pružaoca platnih usluga koji vodi račun. Korisniku platnih usluga time se omogućava da u svakom trenutku ima cjelovit pregled svog finansijskog stanja. Te usluge isto tako treba da budu obuhvaćene ovom direktivom s ciljem pružanja primjerene zaštite potrošačima u vezi s

podacima o njihovom plaćanju i računu, kao i pravne sigurnosti u pogledu statusa pružalacâ usluga informacija o računu;

- (29) uslugama iniciranja plaćanja omogućava se pružaocu usluge iniciranja plaćanja da primaocu plaćanja pruži sigurnost da je plaćanje inicirano kako bi se podstakao primalac plaćanja da prenese robu ili ispostavi uslugu bez nepotrebnog odlaganja. Takve usluge trgovcima i potrošačima nude jeftina rješenja i pružaju potrošačima mogućnost kupovine putem interneta čak i ako ne posjeduju platne kartice. Budući da usluge iniciranja plaćanja trenutno ne podliježu Direktivi 2007/64/EZ, nadležni organ ih nužno ne nadzire i ne moraju biti u skladu s Direktivom 2007/64/EZ. Rezultat toga je niz pravnih pitanja, poput zaštite potrošača, sigurnosti i odgovornosti i pitanja povezanih s tržišnom konkurenčijom i zaštitom podataka, naročito u odnosu na zaštitu podatka korisnika platnih usluga u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka. Stoga nova pravila treba da odgovore na ta pitanja;
- (30) personalizovane sigurnosne podatke koje koristi korisnik platnih usluga ili pružalac usluge iniciranja plaćanja za sigurnu autentifikaciju klijenta obično izdaju pružaoci platnih usluga koji vode račune. Pružaoci usluge iniciranja plaćanja ne ulaze nužno u ugovorni odnos s pružaocima platnih usluga koji vode račune i, nezavisno od poslovnog modela koji koriste pružaoci usluge iniciranja plaćanja, pružaoci platnih usluga koji vode račune treba da omoguće pružaocima usluge iniciranja plaćanja da se oslanjanju na postupke autentifikacije pružalaca platnih usluga koji vode račune za iniciranje određenog plaćanja u ime platioca;
- (31) kada pruža isključivo usluge iniciranja plaćanja, pružalac usluge iniciranja plaćanja ni u jednoj fazi platnog lanca ne posjeduje novčana sredstva korisnika. Ako pružalac usluge iniciranja plaćanja namjerava da pruži platne usluge u pogledu kojih posjeduje novčana sredstva korisnika, treba da dobije potpuno odobrenje za pružanje tih usluga;
- (32) usluge iniciranja plaćanja zasnivaju se na direktnom ili indirektnom pristupu pružaocu usluge iniciranja plaćanja računu platioca. Pružalac platnih usluga koji vodi račun, koji pruža mehanizam indirektnog pristupa, isto tako treba da omogući direktni pristup pružaocima usluge iniciranja plaćanja;
- (33) ova direktiva treba da ima za cilj da se obezbijedi kontinuitet na tržištu, čime se omogućava postojećim i novim pružaocima usluga, nezavisno od poslovnog modela koji primjenjuju, da nude svoje usluge s jasnim i usklađenim regulatornim okvirom. Do početka primjene tih pravila, ne dovodeći u pitanje potrebu obezbjeđivanja sigurnosti platnih transakcija i zaštitu klijenata od dokazivog rizika od prevare, države članice, Komisija, Evropska centralna banka (ECB) i Evropska agencija za superviziju (Evropska agencija za bankarstvo), osnovana Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 1093/2010 ([\(1\)](#)) (EBA) treba da garantuju pravednu tržišnu konkurenčiju na tom tržištu uz izbjegavanje neopravdane diskriminacije postojećih učesnika na tržištu. Svaki pružalac platnih usluga, uključujući pružaoca platnih usluga koji vodi račun korisnika platnih usluga, treba da bude u mogućnosti da pruža usluge iniciranja plaćanja;
- (34) ovom direktivom značajno se ne mijenjaju uslovi za izdavanje i zadržavanje odobrenja za institucije za platni promet. Kao u Direktivi 2007/64/EZ, u uslove su uključeni prudencijalni zahtjevi srazmjerni operativnim i finansijskim rizicima s kojima su suočeni ti organi tokom njihovog poslovanja. U vezi s tim potrebni su jasni zahtjevi za inicijalni kapital zajedno s tekućim kapitalom koji se može naknadno detaljnije definisati zavisno od potreba tržišta. Zbog raznolikosti u oblasti platnih usluga ovom direktivom treba dozvoliti različite metode zajedno

s određenim diskrecionim pravom supervizorskih organa kako bi se obezbijedilo da se s jednakim rizicima postupa na isti način za sve pružaoce platnih usluga. Zahtjevi za institucije za platni promet treba da odražavaju činjenicu da se institucije za platni promet bave specijalizovanijim i ograničenijim aktivnostima i da su pri tome izložene rizicima koji su užeg opsega i koje je lakše pratiti i kontrolisati od onih koji nastaju u širem spektru aktivnosti kreditnih institucija. Institucijama za platni promet naročito treba zabraniti da primaju depozite od korisnika i treba im dozvoliti da upotrebljavaju novčana sredstva primljena od korisnika samo za pružanje platnih usluga. Neophodna prudencijalna pravila, uključujući inicijalni kapital, treba da budu primjerena riziku povezanom s datom platnom uslugom koju pruža institucija za platni promet. Za pružaoce platnih usluga koji pružaju isključivo usluge iniciranja plaćanja treba smatrati da su srednjeg rizika s obzirom na inicijalni kapital;

- (35)pružaoci usluga iniciranja plaćanja i pružaoci usluga pružanja informacija o računu, kada pružaju isključivo te usluge, ne posjeduju novčana sredstva klijenta. U skladu s tim bilo bi nesrazmjerno nametati kapitalne zahtjeve tim novim učesnicima na tržištu. Međutim, važno je da oni mogu da pokriju svoje obaveze u odnosu na sopstvene aktivnosti. Stoga od njih treba zahtijevati da posjeduju osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju. Evropska agencija za bankarstvo (EBA) treba da sastavi smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 u vezi s kriterijumima koje države članice treba da upotrebljavaju za utvrđivanje minimalnog novčanog iznosa za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedive garancije. EBA ne treba da razlikuje osiguranje od profesionalne odgovornosti i uporedivu garanciju jer oni treba da budu međusobno zamjenljivi;
- (36)kako bi se izbjegla zloupotreba prava osnivanja preduzeća, potrebno je od institucije za platni promet koja u državi članici traži odobrenje zahtijevati da barem dio svojih aktivnosti pružanja platnih usluga obavlja u toj državi članici;
- (37)treba obezbijediti držanje novčanih sredstava korisnika platnih usluga odvojeno od novčanih sredstava institucije za platni promet. Zahtjevi vezani za zaštitu novčanih sredstava potrebni su samo kada institucija za platni promet posjeduje novčana sredstva korisnika platnih usluga. Kada ista institucija za platni promet izvršava platnu transakciju i za platioca i za primaoca plaćanja i kada se platiocu obezbeđuje kreditna linija, moglo bi biti primjereni da se štite novčana sredstva u korist primaoca plaćanja kada budu predstavljala potraživanje primaoca plaćanja prema instituciji za platni promet. Institucije za platni promet treba da budu podložne i efikasnim zahtjevima vezanim za sprečavanje pranja novca i sprečavanje finansiranja terorizma;
- (38)ovom direktivom ne mijenjaju se obaveze institucija za platni promet u pogledu računovodstvenog izvještanja niti njihova obaveza sproveđenja revizija njihovih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja. Institucije za platni promet dužne su da izrade svoje godišnje i konsolidovane finansijske izvještaje u skladu s Direktivom Savjeta 86/635/EEZ [\(12\)](#) i Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/34/EU [\(13\)](#). Godišnji i konsolidovani finansijski izvještaji treba da prođu reviziju, osim u slučaju kada je institucija za platni promet izuzeta od te obaveze na osnovu tih direktiva;
- (39)pri pružanju jedne ili više platnih usluga obuhvaćenih ovom direktivom pružaoci platnih usluga treba uvijek da imaju račune za plaćanje u upotrebi isključivo za platne transakcije. Kako bi pružaoci platnih usluga mogli da pružaju platne usluge, neophodno je da imaju mogućnost otvaranja i vođenja računa u kreditnim institucijama. Države članice treba da

obezbjede da je pristup takvim računima pružen na nediskriminišući način i srazmjerno zakonitom cilju kojem je namijenjen. Iako se može raditi o osnovnom pristupu, on uvijek treba da bude dovoljno širok kako bi institucija za platni promet mogla svoje usluge da pruža na nesmetan i djelotvoran način;

- (40) ovom direktivom treba regulisati odobravanje kredita od strane institucija za platni promet, odnosno odobravanje kreditnih linija i izdavanje kreditnih kartica, samo ako je to usko povezano s platnim uslugama. Institucijama za platni promet primjерено je dozvoliti odobravanje takvog kredita s obzirom na njihove prekogranične aktivnosti samo u slučaju da se kredit odobrava radi unapređivanja platnih usluga i ako je riječ o kratkoročnom kreditu koji se odobrava na rok od najviše 12 mjeseci, uključujući i revolving kredit, pod uslovom da se u većoj mjeri refinansira iz regulatornog kapitala institucije za platni promet i drugih novčanih sredstava tržišta kapitala, a ne iz sredstava koja se drže u ime klijenata za platne usluge. Takvim pravilima ne treba dovoditi u pitanje Direktivu Evropskog parlamenta i Savjeta 2008/48/EZ (¹⁴) ni drugo relevantno pravo Unije ili nacionalne mjere povezane s uslovima za odobravanje kredita potrošačima koje nijesu usklađene s ovom direktivom;
- (41) uopšteno, pokazalo se da je funkcionisanje saradnje nacionalnih nadležnih organa odgovornih za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet, sprovođenje kontrole i odlučivanje o povlačenju bilo kojih izdatih odobrenja zadovoljavajuće. Međutim, saradnju nadležnih organa treba unaprijediti u oblasti razmjene informacija i dosljedne primjene i tumačenja ove direktive, u slučajevima kada bi institucija za platni promet s odobrenjem htjela da pruža platne usluge u državi članici koja nije njena matična država članica, na osnovu prava osnivanja preduzeća ili slobode pružanja usluga („passporting”), uključujući i putem interneta. EBA treba da pomaže u rješavanju sporova između nadležnih organa u kontekstu prekogranične saradnje u skladu s Regulativom (EU) br. 1093/2010. EBA treba i da pripremi niz nacrta regulatornih tehničkih standarda o saradnji i razmjeni podataka;
- (42) s ciljem povećavanja transparentnosti poslovanja institucija za platni promet koje imaju odobrenje ili su registrovane kod nadležnih organa matične države članice, uključujući njihove zastupnike, i kako bi se obezbijedio visok nivo zaštite potrošača u Uniji, potrebno je osigurati jednostavan pristup javnosti listi subjekata koji pružaju platne usluge. Stoga EBA treba da uspostavi centralni registar za objavljivanje liste naziva subjekata koji pružaju platne usluge i da njime upravlja. Države članice treba da osiguraju da su podaci koje dostavljaju ažurirani. Te mjere treba da doprinesu i poboljšanju saradnje nadležnih organa;
- (43) dostupnost tačnih, ažuriranih informacija treba povećati zahtijevanjem od institucija za platni promet da bez nepotrebnog odlaganja obavijeste nadležni organ svoje matične države članice o svim promjenama kojima se utiče na tačnost informacija i pruženih dokaza u vezi s odobrenjem, uključujući dodatne zastupnike ili subjekte kojima se eksternalizuju aktivnosti. U slučaju sumnje nadležni organi treba da provjere i da li su primljene informacije tačne;
- (44) države članice treba da budu u mogućnosti da zahtijevaju da ih institucije za platni promet koje posluju na njihovoj teritoriji, čija su sjedišta uprave smještena u drugoj državi članici, periodično izvještavaju o poslovanju na njihovoj teritoriji u informativne ili statističke svrhe. Ako te institucije za platni promet posluju u okviru prava osnivanja preduzeća, treba omogućiti da se te informacije koriste i za praćenje usklađenosti s glavama III i IV ove direktive, a države članice treba da budu u mogućnosti da zahtijevaju od tih institucija za platni promet da imenuju centralnu kontaktну tačku na njihovoj teritoriji kako bi se olakšala supervizija koju vrše

nadležni organi u odnosu na mreže zastupnika. EBA treba da sastavi nacrte regulatornih standarda kojima se utvrđuju kriterijumi za određivanje kada je prikladno imenovati centralnu kontaktну tačku i koje treba da budu njene funkcije. Zahtjev za imenovanje centralne kontaktne tačke treba da bude srazmjeran postizanju cilja odgovarajuće komunikacije i saopštavanja informacija o usklađenosti s glavama III i IV u državi članici domaćin;

- (45)u hitnim situacijama, kada je potrebno hitno djelovanje radi rješavanja ozbiljnih prijetnji zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u državi članici domaćinu, poput prevare velikih razmjera, treba omogućiti da nadležni organi države članice domaćina preduzmu mjere opreza, uporedo s prekograničnom saradnjom između nadležnih organa države članice domaćina i matične države članice i do sprovođenja mjera nadležnog organa matične države članice. Te mjere treba da budu primjerene, srazmjerne cilju, nediskriminišuće i privremene. Sve mjere treba propisno obrazložiti. Nadležne organe matične države članice relevantne institucije za platni promet i druge odnosne organe, poput Komisije i Evropske agencije za bankarstvo, treba unaprijed obavijestiti ili, ako to nije moguće s obzirom na hitnost situacije, bez nepotrebnog odlaganja;
- (46)iako se ovom direktivom utvrđuju minimalna ovlašćenja koja nadležni organi treba da imaju pri superviziji usklađenosti institucija za platni promet, ta ovlašćenja treba da se izvršavaju poštujući osnovna prava, uključujući pravo na privatnost. Ne dovodeći u pitanje kontrolu nezavisnog organa (nacionalnog organa za zaštitu podataka) i u skladu s Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, države članice treba da uspostave prikladne i efikasne zaštitne mjere kada je moguće da bi izvršavanje tih ovlašćenja moglo da dovede do zloupotrebe ili proizvoljnosti koje bi imalo za posljedicu ozbiljno ometanje uživanja tih prava, na primjer, prema potrebi, prethodnim odobrenjem pravosudnog organa odnosne države članice;
- (47)važno je obezbijediti da sva lica koja pružaju platne usluge podliježu određenim minimalnim pravnim i regulatornim zahtjevima. Stoga je poželjno da se od svih lica koja pružaju platne usluge, uključujući lica koja nisu u mogućnosti da ispune čitav niz uslova za dobijanje odobrenja kao institucija za platni promet, zahtjeva registracija identiteta i lokacija. Takav pristup u skladu je s načelima Posebne preporuke VI Radne grupe za finansijsko djelovanje kod pranja novca kojom se predviđa mehanizam na osnovu kojeg se s pružaocima platnih usluga koji nisu u mogućnosti da ispune sve uslove utvrđene tom preporukom svejedno može postupati kao s institucijama za platni promet. U te svrhe, čak i ako su lica u cijelosti ili djelimično izuzeta od uslova za odobrenje, države članice treba da ih upišu u registar institucija za platni promet. Međutim, ključno je da mogućnost izuzeća bude podložna strogim zahtjevima vezanim za vrijednost platnih transakcija. Institucije za platni promet kojima je dozvoljeno izuzeće ne treba da imaju pravo osnivanja preduzeća ni slobodu pružanja usluga, niti treba indirektno da ostvaruju ta prava kao članice platnog sistema;
- (48)s obzirom na specifičnu prirodu poslovanja i rizika u vezi s pružanjem usluga pružanja informacija o računu, primjerno je da se odredi posebni prudencijski režim za pružaoce usluga pružanja informacija o računu. Pružaocima usluga pružanja informacija o računu treba omogućiti pružanje usluga na prekograničnoj osnovi na osnovu pravila o prekograničnom pružanju usluga („passporting”);
- (49)za sve pružaoce platnih usluga ključna je mogućnost pristupa uslugama tehničke infrastrukture platnog sistema. Taj pristup, međutim, treba da podliježe prikladnim zahtjevima kako bi se obezbijedila cjelovitost i stabilnost tih sistema. Svaki pružalac platnih usluga koji podnese

zahtjev za učešće u platnom sistemu treba da snosi rizik sopstvenog odabira sistema i da platnom sistemu dostavi dokaz iz kojeg je vidljivo da je njegovo unutrašnje uređenje dovoljno stabilno za odolijevanje svim vrstama rizika. U te platne sisteme obično su uključene četvorostrane kartične šeme i veliki sistemi kojima se obrađuju kreditni transferi i direktna zaduženja. S ciljem obezbjeđivanja jednakog postupanja širom Unije među različitim kategorijama pružalaca platnih usluga s odobrenjem, u skladu s uslovima njihovih dozvola, potrebno je pojasniti pravila povezana s pristupom platnim sistemima;

(50)treba obezbijediti postupanje bez diskriminacije za institucije za platni promet i kreditne institucije s odobrenjem tako da svi pružaoci platnih usluga koji se nadmeću na unutrašnjem tržištu mogu koristiti usluge tehničke infrastrukture tih platnih sistema pod jednakim uslovima. Primjereno je predvidjeti različito postupanje za pružaoce platnih usluga s odobrenjem i za one kojima je dozvoljeno izuzeće na osnovu ove direktive i izuzeće na osnovu člana 3 Direktive 2009/110/EZ zbog razlika koje postoje u njihovim prudencijalnim okvirima. U svakom slučaju, razlike u cjenovnim uslovima treba da budu dozvoljene samo ako se zasnivaju na razlikama troškova koje snose pružaoci platnih usluga. To ne treba da dovodi u pitanje pravo država članica na ograničenje pristupa sistemski važnim sistemima u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 98/26/EZ [\(15\)](#) i ne treba da dovodi u pitanje nadležnost Evropske centralne banke i Evropskog sistema centralnih banaka u pogledu pristupa platnim sistemima;

(51)ova direktiva ne dovodi u pitanje područje primjene Direktive 98/26/EZ. Međutim, kako bi se obezbijedila poštena tržišna konkurenca između pružalaca platnih usluga, učesnik u određenom platnom sistemu koji podliježe uslovima Direktive 98/26/EZ, koji pruža usluge u vezi s tim sistemom pružaocu platnih usluga s odobrenjem ili registrovanom pružaocu platnih usluga, treba da, kada se od njega to traži, odobri pristup takvim uslugama na objektivan, srazmjeran i nediskriminišući način i svim ostalim pružaocima platnih usluga s odobrenjem ili registrovanim pružaocima platnih usluga. Pružaoce platnih usluga kojima je odobren takav pristup ipak ne treba smatrati učesnicima kako su definisani Direktivom 98/26/EZ i stoga ne treba da koriste zaštitu koju pruža ta direktiva;

(52)odredbe o pristupu platnim sistemima ne treba primjenjivati na sisteme koje je uspostavio i njima upravlja jedan pružalac platnih usluga. Takvi platni sistemi mogu posloвати ili u direktnom nadmetanju s platnim sistemima ili – što je uobičajenije – u tržišnoj niši koja nije dovoljno pokrivena platnim sistemima. Takvi sistemi uključuju trostrane šeme, kao što su trostrane kartične šeme, u onoj mjeri u kojoj nikad ne djeluju kao de facto četvorostrane kartične šeme, na primjer oslanjanjem na nosioce licence, zastupnike ili partnere u povezivanju brendova. Takvi sistemi obično uključuju i platne usluge koje nude pružaoci telekomunikacionih usluga pri čemu je operator šeme pružalac platnih usluga i platiocu i primaocu plaćanja, kao i interne sisteme bankarskih grupa. S ciljem podsticanja tržišne konkurenčnosti između tih zatvorenih platnih sistema i utemeljenih glavnih platnih sistema, ne bi bilo primjereno trećim stranama odobriti pristup tim zatvorenim zaštićenim platnim sistemima. Međutim, na takve zatvorene sisteme uvijek treba da se primjenjuju pravila Unije i domaća pravila o tržišnoj konkurenčnosti kojima se može zahtijevati da se odobri pristup šemama radi obezbjeđivanja efikasne tržišne konkurenčnosti na tržištima plaćanja;

(53)s obzirom na to da potrošači i preduzeća nijesu u istom položaju, nije im potreban isti nivo zaštite. Iako je važno garantovati prava potrošača odredbama od kojih nije moguće odstupiti ugovorom, razumno je dozvoliti preduzećima i organizacijama da se drugačije dogovore kada

ne posluju s potrošačima. Međutim, države članice treba da budu u mogućnosti da predvide da se s mikropreduzećima, kako su definisana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ [\(16\)](#), postupa na isti način kao s potrošačima. U svakom slučaju, određene osnovne odredbe ove direktive treba uvijek da se primjenjuju, nezavisno od statusa korisnika;

(54)ovom direktivom treba odrediti obaveze pružalaca platnih usluga povezane s pružanjem informacija korisnicima platnih usluga koji treba da primaju jasne informacije jednako visokog nivoa o platnim uslugama kako bi mogli donijeti odluke dobro informisani i kako bi imali mogućnost da slobodno biraju unutar Unije. Radi obezbjeđivanja transparentnosti ova direktiva utvrđuje usklađene zahtjeve potrebne kako bi se korisnicima platnih usluga osigurale potrebne, dovoljne i razumljive informacije povezane s ugovorom o platnim uslugama i platnim transakcijama. S ciljem promovisanja nesmetanog funkcionisanja jedinstvenog tržišta platnih usluga, države članice treba da donesu samo one odredbe o obavještavanju koje su utvrđene ovom direktivom;

(55)potrošači treba da budu zaštićeni od nepoštene i obmanjujuće prakse u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/29/EZ [\(17\)](#), kao i s direktivama Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/31/EZ [\(18\)](#), 2002/65/EZ [\(19\)](#), 2008/48/EZ, 2011/83/EU [\(20\)](#) i 2014/92/EU [\(21\)](#). Odredbe tih direktiva i dalje se primjenjuju. Međutim, treba naročito pojasniti odnos između zahtjeva koji se odnose na informacije prije sklapanja ugovora koji su utvrđeni ovom direktivom i Direktivom 2002/65/EZ;

(56)radi unapređenja efikasnosti, zahtijevane informacije treba da budu srazmjerne potrebama korisnika i treba ih proslijediti u standardnom formatu. Međutim, zahtjevi obavještavanja za jednokratnu platnu transakciju treba da se razlikuju od onih za okvirni ugovor kojim se predviđa niz platnih transakcija;

(57)u praksi, okvirni ugovori i platne transakcije koje oni obuhvataju puno su češći i ekonomski značajniji od jednokratnih platnih transakcija. Ako postoji račun za plaćanje ili određeni platni instrument, potreban je okvirni ugovor. Stoga zahtjevi za prethodno obavještavanje u vezi s okvirnim ugovorima treba da budu sveobuhvatni, a informacije uvijek treba dostaviti na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka kao što su odšampani primjerici na bankarskim štampačima, CD-ROM-ovi, DVD-ovi, hard diskovi personalnih računara na kojima se može sačuvati elektronska pošta i internet stranice, uz uslov da je takvim stranicama moguće pristupiti za buduću upotrebu tokom vremenskog perioda koji je dovoljan za potrebe pristupa informacijama i uz uslov da te stranice omogućavaju reprodukciju tamo sačuvanih informacija u nepromijenjenom obliku. Međutim, treba omogućiti usaglašavanje pružalaca platnih usluga i korisnika platnih usluga u okvirnom ugovoru o načinu na koji treba dostaviti naknadne informacije o sprovedenim platnim transakcijama, na primjer da su u slučaju internet bankarstva sve informacije o računu za plaćanje dostupne putem interneta;

(58)pri jednokratnim platnim transakcijama treba uvijek dati samo najvažnije informacije na sopstvenu inicijativu pružaoca platnih usluga. Budući da je platilac obično prisutan pri davanju naloga za plaćanje, nije potrebno da se zahtijeva da se u svim slučajevima informacije izdaju na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka. Pružalač platnih usluga treba da bude u mogućnosti da dâ potrebne informacije usmenim putem na šalteru ili da ih učini dostupnim na drugi način, na primjer isticanjem uslova na oglasnoj tabli u svojim prostorijama. Treba dati informacije i o tome gdje se mogu pronaći ostale, detaljnije, informacije, na primjer na internet

stranici. Međutim, potrošaču bitne informacije treba pružiti i na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka ako on to zatraži;

- (59) ova direktiva treba da obezbijedi pravo potrošača na besplatne relevantne informacije prije nego što se potrošač obaveže bilo kakvim ugovorom o platnim uslugama. Potrošačima treba omogućiti i da besplatno zahtijevaju prethodno obavještavanje i okvirni ugovor na papiru u bilo kojem trenutku ugovornog odnosa kako bi im se omogućilo da uporede usluge i uslove koje nude pružaoci platnih usluga i da u slučaju spora provjere svoja ugovorna prava i obaveze, zadržavajući time visok nivo zaštite potrošača. Te odredbe treba da budu u skladu s Direktivom 2002/65/EZ. Posebne odredbe o besplatnim informacijama u ovoj direktivi ne treba da imaju dejstvo dopuštanja da se potrošačima zaračunavaju naknade za pružanje informacija na osnovu drugih primjenljivih direktiva;
- (60) načinom na koji pružalac platnih usluga treba da daje zatražene informacije korisniku platnih usluga treba uzeti u obzir potrebe ovog drugog kao i praktične tehničke aspekte i ekonomičnost zavisno od situacije u pogledu pripadajućeg ugovora o platnim uslugama. Ovom direktivom stoga treba razlikovati dva načina na koja pružalac platnih usluga daje informacije: ili informacije treba da budu pružene, odnosno pružalac platnih usluga treba aktivno da obavijesti korisnika platnih usluga u prikladnom trenutku kako se zahtijeva ovom direktivom, a da korisnik platnih usluga to ne traži, ili informacije treba da budu stavljene na raspolaganje korisniku usluga platnog prometa na osnovu zahtjeva za dodatnim informacijama. U drugoj situaciji korisnik platnih usluga treba da preduzme aktivne mjere kako bi dobio informacije, kao što je podnošenje izričitog zahtjeva pružaocu platnih usluga, pristupanje poštanskom sandučetu bankarskog računa ili unošenje bankarske kartice u štampač za izvode s računa. Pružalac platnih usluga treba u te svrhe da obezbijedi mogućnost pristupa informacijama i dostupnost informacija korisniku platnih usluga;
- (61) potrošači treba da dobiju osnovne informacije o izvršenim platnim transakcijama bez dodatnih naknada. U slučaju jednokratne platne transakcije pružalac platnih usluga ne treba zasebno da naplaćuje naknadu za te informacije. Slično tome, naknadne informacije o platnim transakcijama na osnovu okvirnog ugovora treba da se pružaju besplatno i na mjesечноj osnovi. Međutim, imajući u vidu važnost transparentnosti u određivanju cijena i različite potrebe klijenata, strankama treba omogućiti dogovor oko naknada za češće pružanje informacija ili pružanje dodatnih informacija. Kako bi se uzele u obzir različite nacionalne prakse, države članice treba da budu u mogućnosti da zahtijevaju da se mjesечni izvodi s računa za plaćanje na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka uvijek daju besplatno;
- (62) radi omogućavanja veće mobilnosti klijenata, potrošačima treba omogućiti otkazivanje okvirnog ugovora bez naknade. Međutim, u odnosu na ugovore koje je potrošač otkazao u roku od manje od šest mjeseci nakon njihovog stupanja na snagu, pružaocima platnih usluga treba omogućiti primjenu naknada u skladu s troškovima koji su nastali zbog otkazivanja okvirnog ugovora od strane potrošača. Dogovoren otkazni rok za potrošače ne treba da bude duži od mjesec dana, a za pružaoce platnih usluga ne treba da bude kraći od dva mjeseca. Ova direktiva ne treba da dovodi u pitanje obavezu pružaoca platnih usluga da otkaže ugovor o platnim uslugama u izuzetnim okolnostima u skladu s drugim relevantnim pravom Unije ili domaćim pravom, poput onog u oblasti sprečavanja pranja novca ili finansiranja terorizma, mjeru kojima je cilj zamrzavanje finansijskih sredstava ili svih drugih posebnih mjeru povezanih sa sprečavanjem ili istragom krivičnih djela;

- (63)s ciljem obezbeđivanja visokog nivoa zaštite potrošača države članice treba da budu u mogućnosti, u interesu potrošača, da zadrže ili uvedu ograničenja ili zabrane jednostranih izmjena u uslovima okvirnog ugovora, na primjer ako nema opravdanog razloga za takvu izmjenu;
- (64)svrha ili dejstvo ugovornih odredaba ne smije da bude diskriminacija potrošača koji zakonito borave u Uniji na osnovu njihovog državljanstva ili mesta boravišta. Na primjer, ako se okvirnim ugovorom predviđa pravo blokiranja platnog instrumenta zbog objektivno osnovanih razloga, pružalac platnih usluga ne smije da bude u mogućnosti da se poziva na to pravo samo zato jer je korisnik platnih usluga promijenio boravište unutar Unije;
- (65)s obzirom na naknade, iskustvom je dokazano da je podjela naknade između platioca i primaoca plaćanja najefikasniji sistem jer se njime olakšava direktna obrada plaćanja. Stoga treba obezbijediti da svaki pružalac platnih usluga u uobičajenom toku poslovanja naplati naknade direktno platiocu i primaocu plaćanja. Iznos svih naplaćenih naknada može biti i nula jer odredbama ove direktive ne treba uticati na praksu prema kojoj pružalac platnih usluga ne zaračunava potrošačima odobravanje njihovih računa. Isto tako, zavisno od uslova ugovora pružalac platnih usluga može korišćenje platnih usluga zaračunati samo primaocu plaćanja (trgovcu), u kom slučaju se platiocu ne naplaćuju naknade. Moguće je da platni sistemi nameću naknade u obliku preplate. Odredbama o prenesenom iznosu ili svim naplaćenim naknadama direktno se ne utiče na određivanje cijena među pružaocima platnih usluga ili mogućim posrednicima;
- (66)zbog različite nacionalne prakse u pogledu naplate upotrebe određenog platnog instrumenta („naplata dodatnih naknada“) došlo je do izuzetne heterogenosti tržišta plaćanja u Uniji i zburjenosti potrošača, naročito u e-trgovini i prekograničnom kontekstu. Trgovci koji se nalaze u državama članicama gdje je naplata dodatnih naknada dozvoljena nude proizvode i usluge u državama članicama gdje je naplata dodatnih naknada zabranjena, pa naplaćuju dodatne naknade potrošaču. Postoji i mnogo primjera trgovaca koji potrošačima naplaćuju mnogo veće dodatne naknade od troškova koje snose trgovci kao rezultat upotrebe određenog platnog instrumenta. Pored toga, snažan razlog za preispitivanje prakse naplate dodatnih naknada podržan je činjenicom da se Regulativom (EU) 2015/751 utvrđuju pravila za međubankarske naknade za plaćanja na osnovu kartica. Međubankarske naknade predstavljaju glavnu komponentu naknada trgovca za kartice i plaćanja na osnovu kartica. Naplata dodatnih naknada je praksa koju ponekad koriste trgovci kako bi nadoknadjili dodatne troškove plaćanja na osnovu kartica. Regulativa (EU) 2015/751 nameće ograničenja nivoa međubankarskih naknada. Ta ograničenja primjenjivaće se prije zabrane utvrđene ovom direktivom. Stoga, države članice treba da razmotre sprečavanje primalaca plaćanja da zahtijevaju naknade za upotrebu platnih instrumenata za koje su međubankarske naknade regulisane u Poglavlju II Regulative (EU) 2015/751;
- (67)iako se ovom direktivom priznaje relevantnost institucija za platni promet, kreditne institucije su i dalje glavna pristupna tačka potrošačima za sticanje platnih instrumenata. Izdavanje platnog instrumenta na osnovu kartica od strane pružaoca platnih usluga, bilo da se radi o kreditnoj instituciji ili instituciji za platni promet, koji nije pružalac usluga koji vodi račun klijenta, omogućilo bi pojačanu tržišnu konkurenčiju i tako više izbora i bolju ponudu za potrošače. Danas se većina plaćanja na prodajnom mjestu obavlja na osnovu kartica, ali trenutni stepen inovacija u oblasti plaćanja mogao bi dovesti do brzog pojавljivanja novih

kanala plaćanja u predstojećim godinama. Stoga je prikladno da Komisija pri preispitivanju ove direktive naročitu pažnju posveti tom razvoju, kao i pitanju da li treba revidirati područje primjene odredbe o potvrdi raspoloživosti sredstava. Pružaocima platnih usluga koji izdaju platne instrumente na osnovu kartica, naročito debitnih kartica, dobijanjem potvrde raspoloživosti sredstava na računu klijenta od pružaoca platnih usluga koji vodi račun omogućilo bi se bolje upravljanje kreditnim rizikom kao i njegovo smanjenje. Istovremeno, ta potvrda ne treba da omogući pružaocu platnih usluga koji vodi račun blokiranje sredstava na računu za plaćanje platioca;

- (68)korišćenje kartice ili platnog instrumenta na osnovu kartica za izvršenje plaćanja često izaziva poruku kojom se potvrđuje raspoloživost sredstava i dvije rezultirajuće platne transakcije. Prva transakcija odvija se između izdavaoca i pružaoca platnih usluga koji vodi račun trgovca, a druga, obično direktno zaduženje, odvija se između pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca i izdavaoca. Obje transakcije treba tretirati jednako kao i druge ekvivalentne transakcije. Pružaoci platnih usluga koji izdaju platni instrument na osnovu kartica treba da imaju ista prava i da podliježu istim obavezama na osnovu ove direktive, bez obzira na to da li su pružaoci platnih usluga koji vode račun platioca, naročito u odnosu na odgovornost (npr. autentifikaciju) u odnosu na različite aktere u platnom lancu. Budući da se zahtjev pružaoca platnih usluga i potvrda raspoloživosti sredstava mogu sprovesti postojećim sigurnim komunikacionim kanalima, tehničkim postupcima i infrastrukturnama za komunikaciju između pružalaca usluga iniciranja plaćanja ili pružalaca usluga pružanja informacija o računu i pružalaca platnih usluga koji vode račune, uz poštovanje potrebnih sigurnosnih mjera, ne bi smjelo da ima dodatnih troškova za pružaoce platnih usluga ili imaoce kartica. Pored toga, nezavisno od toga da li se platna transakcija odvija u internetskom okruženju (na internet stranici trgovca) ili u objektu za poslove maloprodaje pružalac platnih usluga koji vodi račun treba da bude obavezan da dostavi potvrdu koju je zatražio izdavalac samo ako su računi koje imaju pružaoci platnih usluga koji vode račune dostupni elektronski za tu potvrdu barem putem interneta. S obzirom na specifičnu prirodu elektronskog novca ne treba da bude moguće da se taj mehanizam primjenjuje na platne transakcije inicirane putem platnih instrumenata na osnovu kartica na kojima se čuva elektronski novac kako je definisan u Direktivi 2009/110/EZ;
- (69)obaveza garantovanja sigurnosti personalizovanih sigurnosnih podataka od najveće je važnosti za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga i za ograničenje rizika u vezi s prevarom i neovlašćenim pristupom računu za plaćanje. Međutim, uslovi ili druge obaveze koje korisnicima platnih usluga nameću pružaoci platnih usluga u odnosu na sigurno čuvanje personalizovanih sigurnosnih podataka ne smiju da budu sastavljeni na način koji bi sprečavao korisnike platnih usluga da iskoriste prednosti usluga koje nude ostali pružaoci platnih usluga, uključujući usluge iniciranja plaćanja i usluge informacija o računu. Osim toga, takvi uslovi ne smiju da sadrže odredbe koje bi na bilo koji način otežale korišćenje platnih usluga drugog pružaoca platnih usluga s odobrenjem ili registrovanog u skladu s ovom direktivom;
- (70)kako bi smanjili rizik i posljedice neautorizovanih ili nepravilno izvršenih platnih transakcija, korisnici platnih usluga treba što je moguće prije da obavijeste pružaoca platnih usluga o mogućem osporavanju povezanom s navodnim neautorizovanim ili nepravilno izvršenim platnim transakcijama pod uslovom da je pružalac platnih usluga ispunio svoje obaveze obavještanja na osnovu ove direktive. Ako korisnik platnih usluga dostavi to obavještenje u propisanom roku, treba da ima mogućnost ostvarivanja tih zahtjeva podložno nacionalnim

rokovima zastare. Ova direktiva ne treba da utiče na druga potraživanja između korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga;

- (71)u slučaju neautorizovane platne transakcije, pružalac platnih usluga treba platiocu odmah da nadoknadi iznos te transakcije. Međutim, u slučaju postojanja značajne sumnje u neautorizovanu transakciju koja nastaje ponašanjem korisnika platnih usluga s ciljem prevare i ako se ta sumnja zasniva na objektivnim razlozima saopštenim relevantnom nacionalnom organu, pružalac platnih usluga treba da bude u mogućnosti da u razumnom roku sprovede istragu prije nego što izvrši povraćaj platiocu. Kako bi se platioc zaštitio od mogućih negativnih posljedica, datum valute odobrenja povraćaja ne smije da bude kasniji od datuma kada je iznos zadužen. Kako bi se podstakao korisnik platnih usluga da bez nepotrebnog odlaganja svog pružaoca platnih usluga obavijesti o krađi ili gubitku platnog instrumenta i tako smanji rizik od neautorizovanih platnih transakcija, korisnik platnih usluga treba da bude odgovoran samo za vrlo ograničen iznos, osim ako je djelovao s namjerom prevare ili krajnjom nepažnjom. U tom kontekstu čini se da je dovoljan iznos od 50 EUR kako bi se obezbijedio usklađen i visok nivo zaštite korisnika unutar Unije. Ne smije biti odgovornosti ako platioc nije u mogućnosti da sazna za gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta. Pored toga, kada korisnici obavijeste pružaoca platnih usluga da je njihov platni instrument zloupotrijebljen, od korisnika platnih usluga ne treba tražiti da pokrivaju bilo kakve dalje gubitke koji proizilaze iz neovlašćene upotrebe tog instrumenta. Ova direktiva ne smije da dovodi u pitanje odgovornost pružalaca platnih usluga za tehničku sigurnost njihovih proizvoda;
- (72)kako bi se procijenila moguća nepažnja ili krajnja nepažnja korisnika platnih usluga, treba uzeti u obzir sve okolnosti. Dokaze i nivo navodne nepažnje treba procijeniti u skladu s domaćim pravom. Međutim, iako koncept nepažnje podrazumijeva kršenje dužne pažnje, krajnja nepažnja treba da predstavlja više od obične nepažnje, što uključuje ponašanje koje pokazuje značajan nivo nebrige; na primjer čuvanje sigurnosnih podataka koji se koriste za autorizaciju platne transakcije pored platnog instrumenta, u formatu koji je otvoren i koji treće strane mogu jednostavno otkriti. Uslovi ugovora koji se odnose na pružanje i upotrebu platnog instrumenta čijim dejstvom bi se povećao teret dokaza krvice za potrošača ili smanjio teret dokaza za izdavaoca treba smatrati ništavim. Pored toga, u posebnim situacijama i naročito ako platni instrument nije prisutan na prodajnom mjestu, kao što je slučaj s plaćanjima putem interneta, prikladno je zahtijevati od pružaoca platnih usluga da pruži dokaz o navodnoj nepažnji s obzirom na to da platioc ima vrlo malo mogućnosti da to učini u tim slučajevima;
- (73)treba donijeti odredbe za raspodjelu gubitaka u slučaju neautorizovanih platnih transakcija. Za korisnike platnih usluga koji nijesu potrošači mogu se primjenjivati drugačije odredbe jer su oni obično u boljem položaju da procijene rizik od prevare i preduzmu protivmjere. S ciljem obezbjeđivanja visokog nivoa zaštite potrošača, platioci treba uvijek da budu u mogućnosti da zatraže povraćaj od svog pružaoca platnih usluga koji vodi račun, čak i ako je pružalac usluga iniciranja plaćanja uključen u platnu transakciju. To ne dovodi u pitanje podjelu odgovornosti među pružaocima platnih usluga;
- (74)u slučaju usluga iniciranja plaćanja, prava i obaveze korisnika platnih usluga i uključenih pružalaca platnih usluga treba da odgovaraju pruženoj usluzi. Konkretno, raspodjelom odgovornosti između pružaoca platnih usluga koji vodi račun i pružaoca usluga iniciranja plaćanja uključenog u transakciju njih treba primorati da preuzmu odgovornost za pripadajuće dijelove transakcije koje oni kontrolišu;

(75)cilj ove direktive je povećanje zaštite potrošača u slučaju platnih transakcija na osnovu kartica ako tačan iznos transakcije nije poznat u trenutku kada platilac daje saglasnost za izvršenje platne transakcije, na primjer na automatizovanim benzinskim stanicama, u ugovorima o iznajmljivanju automobila ili pri rezervaciji hotela. Pružalac platnih usluga platioca treba da bude u mogućnosti da blokira novčana sredstva na računu za plaćanje platioca samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koja će se blokirati i ta novčana sredstva treba deblokirati bez nepotrebnog odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije odnosno najkasnije odmah po prijemu naloga za plaćanje;

(76)cilj projekta Jedinstvenog područja plaćanja u eurima je dalji razvoj zajedničkih platnih usluga širom Unije koje bi zamijenile trenutne nacionalne usluge u odnosu na plaćanja u eurima. S ciljem obezbjeđivanja potpune migracije na kreditne transfere i direktna zaduženja širom Unije, Regulativom (EU) br. 260/2012 uspostavljaju se tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i direktna zaduženja u eurima. U odnosu na direktna zaduženja, tom regulativom predviđa se da platilac da saglasnost i pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja i pružaocu platnih usluga platioca (direktno ili indirektno posredstvom primaoca plaćanja) i da ovlašćenja, zajedno s naknadnim izmjenama ili poništenjem, čuva primalac plaćanja ili treća strana u ime primaoca plaćanja. Trenutna i zasad jedina panevropska šema direktnog zaduženja za plaćanja potrošača u eurima koju je razvio Evropski platni savjet zasniva se na načelu da ovlašćenje za izvršenje direktnog zaduženja izdaje platilac primaocu plaćanja i da ga, zajedno s naknadnim izmjenama ili poništenjem, čuva primalac plaćanja. Ovlašćenje može da čuva i treća strana u ime primaoca plaćanja. Kako bi se obezbijedila široka javna podrška Jedinstvenom području plaćanja u eurima i kako bi se obezbijedio visok nivo zaštite potrošača u okviru Jedinstvenog područja plaćanja u eurima, postojeća panevropska šema direktnog zaduženja pruža bezuslovno pravo na povraćaj odobrenih plaćanja. Ova direktiva odražava takvo stanje i ima za cilj da utvrdi bezuslovno pravo na povraćaj kao opšti zahtjev za sve transakcije direktnog zaduženja u eurima unutar Unije.

Međutim, uporedo s Jedinstvenim područjem plaćanja u eurima, i dalje postoji šeme direktnog zaduženja koje nijesu u eurima u državama članicama čija valuta nije euro. Takve šeme pokazuju se efikasnim i obezbjeđuju jednakim visokim nivom zaštite platiocu drugim zaštitnim mjerama, koja se uvijek ne zasniva na bezuslovnom pravu na povraćaj. U tom slučaju platioca treba da štiti opšte pravilo o povraćaju kada izvršena platna transakcija prelazi realno očekivani iznos. Pored toga, države članice treba da budu u mogućnosti da utvrde pravila u vezi s pravom na povraćaj koja su povoljnija za platioca. Postoji istinska potreba za posebnim proizvodima za direktno zaduženje u eurima u okviru Jedinstvenog područja plaćanja u eurima kao što se pokazuje time što u određenim državama članicama i dalje postoje određene nekadašnje platne usluge u eurima. Bilo bi srazmjerno dozvoliti da se platilac i njegov pružalac platnih usluga dogovore okvirnim ugovorom da platilac nema pravo na povraćaj u situacijama kada je platilac zaštićen zato što je platilac dao saglasnost za izvršenje platne transakcije direktno svom pružaocu platnih usluga, između ostalog ako pružalac platnih usluga djeluje u ime primaoca plaćanja, ili, ako je to primjenljivo, zato što je pružalac platnih usluga ili primalac plaćanja na dogovoren način dao ili stavio na raspolaganje platiocu informacije o budućoj platnoj transakciji najmanje četiri sedmice prije datuma dospijeća. U svakom slučaju platilac uvijek treba da bude zaštićen opštim pravilom o povraćaju u slučaju neautorizovanih ili nepravilno izvršenih platnih transakcija;

- (77)za finansijsko planiranje i blagovremeno ispunjavanje obaveza plaćanja, potrošači i preduzeća moraju uživati sigurnost u pogledu perioda potrebnog za izvršenje naloga za plaćanje. Ovom direktivom stoga treba odrediti kada prava i obaveze stupaju na snagu, odnosno trenutak kada pružalač platnih usluga primi nalog za plaćanje, uključujući kada je pružalač platne usluge imao mogućnost da ga primi komunikacionim sredstvima ugovorenim u ugovoru o platnim uslugama, bez obzira na čitavo prethodno učešće u procesu kojim je došlo do nastanka i prenosa naloga za plaćanje, npr. provjeravanje sigurnosti i raspoloživosti novčanih sredstava, informacije u vezi s upotrebom ličnog identifikacionog broja ili izdavanje obaveze plaćanja. Pored toga, prijem naloga za plaćanje treba da se dogodi u trenutku kada pružalač platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje koji će zadužiti račun platioca. Dan ili trenutak kada primalac plaćanja pružaocu platnih usluga prenese naloge za naplatu npr. kartičnih plaćanja ili direktnih zaduženja ili kada pružalač platnih usluga primaocu plaćanja odobri prethodno finansiranje povezanih iznosa kreditom ne treba da bude od značaja s tim u vezi. Korisnici treba da imaju mogućnost da se oslove na pravilno izvršenje potpunog i važećeg naloga za plaćanje ako pružalač platnih usluga nema ugovornih ili zakonskih razloga za odbijanje. Ako pružalač platnih usluga odbije nalog za plaćanje, korisnika platnih usluga treba obavijestiti o odbijanju i razlogu za odbijanje što je moguće prije uz poštovanje zahtjeva iz prava Unije i domaćeg prava. Ako okvirni ugovor predviđa da pružalač platnih usluga može da naplati naknadu za odbijanje, ta naknada treba da bude obrazložena na objektivan način i da bude najniža moguća;
- (78)s obzirom na brzinu kojom moderni i u potpunosti automatizovani platni sistemi obrađuju platne transakcije, što znači da se nakon određenog trenutka platni nalozi ne mogu opozvati bez visokih troškova ručne intervencije, potrebno je odrediti jasan rok za opoziv plaćanja. Međutim, zavisno od vrste platne usluge i naloga za plaćanje, ugovorne strane treba da budu u mogućnosti da dogovorom mijenjaju rok za opoziv plaćanja. U tom kontekstu, opoziv treba primjenjivati samo na odnos između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga, ne dovodeći u pitanje neopozivost i konačnost platnih transakcija u platnim sistemima;
- (79)ta neopozivost ne treba da utiče na prava ili obaveze pružaoca platnih usluga u okviru zakonodavstva nekih država članica, na osnovu okvirnog ugovora platioca ili domaćih zakona i drugih propisa ili smjernica, da platiocu u slučaju spora platioca i primaoca plaćanja izvrši povraćaj iznosa izvršene platne transakcije. Takav povraćaj treba smatrati novim nalogom za plaćanje. Osim u navedenim slučajevima, pravne sporove koji proizilaze iz odnosa na kojem se zasniva nalog za plaćanje treba rješavati samo između platioca i primaoca plaćanja;
- (80)u interesu potpuno integrisane i direktne obrade plaćanja i u interesu pravne sigurnosti povezane s ispunjavanjem svih osnovnih obaveza među korisnicima platnih usluga, ključno je da se puni iznos koji je platilac prenio uplati na račun primaoca plaćanja. U skladu s tim ne treba da bude moguće da posrednici koji učestvuju u izvršenju platnih transakcija umanjuju iznos prenesenih sredstava. Međutim, treba da bude moguće da primaoci plaćanja sklope dogovor sa svojim pružaocem platnih usluga kojim se ovom drugom omogućava da umanji iznos za svoje naknade. Ipak, kako bi primalac plaćanja mogao da provjeri da li je dugovani iznos pravilno uplaćen, u naknadnim informacijama o platnoj transakciji treba navesti ne samo puni iznos prenesenih sredstava, već i iznos svih naknada za koje su ta sredstva umanjena;
- (81)platni instrumenti male vrijednosti treba da budu jeftina alternativa jednostavna za upotrebu u slučaju robe i usluga niske cijene i ne treba da budu preopterećeni pretjeranim zahtjevima.

Relevantni zahtjevi obavještavanja i pravila za njihovo sprovođenje stoga treba da budu ograničeni na ključne informacije, imajući u vidu i tehničke sposobnosti koje se opravdano mogu očekivati od instrumenata namijenjenih plaćanjima male vrijednosti. Uprkos manje strogom režimu, korisnici platnih usluga treba da imaju primjerenu zaštitu s obzirom na ograničene rizike koje ti platni instrumenti predstavljaju, što se naročito odnosi na platne instrumente s unaprijed uplaćenim sredstvima;

- (82)s ciljem unapređenja efikasnosti plaćanja širom Unije, treba odrediti rok izvršenja od najviše jednog dana za sve naloge za plaćanje koje je inicirao platilac, a koji su izraženi u eurima ili valuti države članice čija valuta nije euro, uključujući kreditne transfere i novčane pošiljke. Za sva ostala plaćanja, kao što je plaćanje koje je inicirao primalac plaćanja ili je pokrenuto putem njega, uključujući direktna zaduženja i kartična plaćanja, ako između pružaoca platnih usluga i platioca ne postoji izričito dogovoren duži rok izvršenja, treba primjenjivati isti rok izvršenja od jednog dana. Treba omogućiti produženje tih perioda za jedan dodatni radni dan ako je nalog za plaćanje izdat na papiru, kako bi se dozvolilo dalje pružanje platnih usluga onim potrošačima koji su navikli isključivo na papirne dokumente. Prilikom upotrebe sistema direktnog zaduženja računa pružalac platnih usluga primaoca plaćanja treba da pošalje nalog za naplatu u okviru roka dogovorenog između primaoca plaćanja i pružaoca platnih usluga, tako da izmirenje bude moguće na dogovoren i dospijeća. Budući da su infrastrukture platnog prometa često vrlo efikasne i kako bi se spriječilo svako smanjenje nivoa postojećeg kvaliteta usluge, državama članicama treba dozvoliti da, prema potrebi, zadrže ili utvrde pravila kojima se određuje rok izvršenja kraći od jednog radnog dana;
- (83)odredbe o izvršenju za puni iznos i rok izvršenja treba da predstavljaju dobru praksu ako se jedan od pružalaca platnih usluga ne nalazi u Uniji;
- (84)kako bi se pojačalo povjerenje potrošača na usklađenom tržištu plaćanja, za korisnike platnih usluga ključno je da su upoznati sa stvarnim troškovima i naknadama platnih usluga kako bi mogli izvršiti odabir. U skladu s tim treba zabraniti upotrebu netransparentnih metoda određivanja cijena jer je opšte poznato da se tim metodama korisnicima znatno otežava utvrđivanje stvarne cijene platnih usluga. Naročito ne treba dozvoliti upotrebu datuma valute na štetu korisnika;
- (85)nesmetano i efikasno funkcionisanje platnog sistema zavisi od mogućnosti oslanjanja korisnika na pravilno izvršenje platne transakcije u dogovorenom roku koju će izvršiti pružalac platnih usluga. Obično je pružalac platnih usluga onaj koji može da procijeni rizike povezane s platnom transakcijom. Pružalac platnih usluga je onaj koji osigurava platni sistem, sprovodi aktivnosti opoziva pogrešno ili nepravilno raspoređenih novčanih sredstava i u većini slučajeva odlučuje o posrednicima uključenim u izvršenje platne transakcije. S obzirom na sve navedeno, prikladno je da, osim u izuzetnim i nepredvidljivim okolnostima, odgovornost za izvršenje platne transakcije bude na pružaocu platnih usluga koji je prihvatio da je izvrši na zahtjev korisnika, osim u pogledu radnji i propusta pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja kojeg je odabrao samo primalac plaćanja. Međutim, kako platilac ne bi bio nezaštićen u malo vjerovatnim okolnostima u kojima nije jasno da li je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos plaćanja na odgovarajući način, odgovarajući teret dokaza treba da snosi pružalac platnih usluga platioca. U pravilu se može očekivati da će institucija posrednik, najčešće neutralni organ kao što je centralna banka ili klirinška kuća, koji prenosi iznos plaćanja od pružaoca platnih usluga pošiljaoca pružaocu platnih usluga primaoca, da sačuva podatke o računu i da će moći da ih dostavi u slučaju potrebe. Kada je iznos plaćanja odobren na računu

pružaoca platnih usluga primaoca, primalac plaćanja treba odmah da ima pravo da potražuje taj iznos na svom računu kod svog pružaoca platnih usluga;

- (86)pružalac platnih usluga platioca, odnosno pružalac platnih usluga koji vodi račun ili, kada je to primjерено, pružalac usluge iniciranja plaćanja, treba da preuzme odgovornost za pravilno izvršenje plaćanja, uključujući naročito puni iznos platne transakcije i rok izvršenja i potpunu odgovornost za sva neizvršenja obaveze drugih strana u platnom lancu do računa primaoca plaćanja. Zbog te odgovornosti pružalac platnih usluga platioca treba, ako puni iznos nije bio odobren pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili je to učinjeno kasno, da ispravi platnu transakciju ili platiocu bez nepotrebnog odlaganja vrati taj iznos te transakcije, ne dovodeći u pitanje sva druga potraživanja u skladu s domaćim pravom. Zbog odgovornosti pružaoca platnih usluga, platioca ili primaoca plaćanja ne treba teretiti troškovima povezanim s nepravilnim plaćanjem. U slučaju neizvršenja, nepravilnog ili kasnog izvršenja platnih transakcija, države članice treba da obezbijede da je datum valute korektivnih plaćanja pružaoca platnih usluga uvijek jednak datumu valute u slučaju ispravnog izvršenja;
- (87)predmet ove direktive treba da budu samo ugovorne obaveze i odgovornosti između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga. Međutim, pravilnim funkcionisanjem kreditnih transfera i drugih platnih usluga zahtijeva se da pružaoci platnih usluga i njihovi posrednici, kao što su oni koji vrše obradu, imaju ugovore u kojima su utvrđena njihova međusobna prava i obaveze. Pitanja povezana s odgovornošću sastavni su dio tih standardizovanih ugovora. Kako bi pružaoci platnih usluga i posrednici koji učestvuju u platnim transakcijama mogli da se pouzdaju jedni u druge, potrebna je pravna sigurnost da će pružalac platnih usluga koji nema odgovornost da primi naknadu za nastale gubitke ili iznose koji se isplaćuju na osnovu odredaba ove direktive povezanih s odgovornošću. Ostala prava i detalji povezani s opsegom regresnog prava i način rješavanja potraživanja prema pružaocu platnih usluga ili posredniku kojem se može pripisati nepravilno sprovedena platna transakcija treba da podliježu dogovoru;
- (88)pružalac platnih usluga treba da ima mogućnost da jasno navede informacije potrebne za pravilno izvršenje naloga za plaćanje. S druge strane, međutim, s ciljem sprečavanja rascjepkanosti i ugrožavanja uspostavljanja integrisanih platnih sistema u Uniji, državama članicama ne treba dozvoliti da zahtijevaju posebne identifikacione oznake za platne transakcije. Međutim, time države članice ne treba spriječiti da od pružaoca platnih usluga platioca zahtijevaju da posluje s dužnom pažnjom i da, gdje je to tehnički izvodljivo i ne zahtijeva ručnu intervenciju, izvrši provjeru usklađenosti jedinstvene identifikacione oznake i, ako se utvrdi da jedinstvena identifikaciona oznaka nije usklađena, odbije njegov nalog za plaćanje i o tome obavijesti platioca. Odgovornost pružaoca platnih usluga treba da je ograničena na pravilno izvršenje platne transakcije u skladu s nalogom za plaćanje korisnika platnih usluga. U slučaju da novčana sredstva koja su uključena u platnu transakciju dođu do pogrešnog primaoca zato što je platičar dostavio pogrešnu jedinstvenu identifikacionu oznaku, pružaoci platnih usluga platioca i primaoca plaćanja ne treba da budu odgovorni, ali treba da budu obavezni da sarađuju i ulažu razumne napore da se osigura povraćaj novčanih sredstava, između ostalog i saopštavanjem relevantnih informacija;
- (89)pružanje platnih usluga od strane pružalaca platnih usluga može podrazumijevati obradu ličnih podataka. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 95/46/EZ [\(22\)](#), domaća pravila kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ i Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 45/2001 [\(23\)](#) primjenjuju se na obradu ličnih podataka za potrebe ove direktive. Naročito, ako se za potrebe ove direktive obrađuju lični podaci, treba navesti tačnu svrhu, uputiti na relevantni pravni

osnov, poštovati relevantne sigurnosne zahtjeve utvrđene Direktivom 95/46/EZ i poštovati načela nužnosti, srazmjernosti, ograničenja svrhe i srazmjernog perioda zadržavanja podataka. Isto tako, tehnička i integrisana zaštita podataka treba da bude ugrađena u sve sisteme za obradu podataka koji se razvijaju i koriste u okviru ove direktive;

- (90) ovom direktivom poštuju se osnovna prava i načela priznata Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, uključujući pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, pravo na zaštitu ličnih podataka, slobodu preduzetništva, pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo da se za isto krivično djelo ne može goniti ili kazniti dva puta. Ova direktiva mora se sprovoditi u skladu s tim pravima i načelima;
- (91) pružaoci platnih usluga odgovorni su za sigurnosne mjere. Te mjere treba da budu srazmjerne sigurnosnim rizicima na koje se odnose. Pružaoci platnih usluga treba da uspostave okvir za ublažavanje rizika i da zadrže djelotvorne postupke upravljanja incidentima. Treba uspostaviti redovan mehanizam izvještavanja kako bi se osiguralo da pružaoci platnih usluga nadležnim organima redovno pružaju ažurirane informacije o procjeni svojih sigurnosnih rizika i mjerama koje su preduzeli kao odgovor na te rizike. Pored toga, kako bi se osiguralo da šteta korisnicima, drugim pružaocima platnih usluga ili platnim sistemima, poput većeg prekida u radu platnog sistema, bude na najmanjem mogućem nivou, neophodno je da se od pružalaca platnih usluga zahtijeva da bez odlaganja izvijeste nadležne organe o značajnim sigurnosnim incidentima. Treba odrediti koordinacionu ulogu Evropske agencije za bankarstvo (EBA);
- (92) obaveze izvještavanja o sigurnosnim incidentima ne smiju da dovode u pitanje ostale obaveze o izvještavanju o incidentima utvrđene u ostalim pravnim aktima Unije i svi zahtjevi utvrđeni ovom direktivom treba da budu u skladu s obavezama izvještavanja koje određuje ostalo pravo Unije i srazmerni njima;
- (93) potrebno je uspostaviti jasan pravni okvir kojim se utvrđuju uslovi na osnovu kojih pružaoci usluga iniciranja plaćanja i pružaoci usluga pružanja informacija o računu mogu svoje usluge pružati uz saglasnost imaoца računa a da pružalac platnih usluga koji vodi račun za pružanje te vrste usluga ne zahtijeva upotrebu određenog poslovnog modela, nezavisno od toga da li se zasniva na direktnom ili indirektnom pristupu. Pružaoci usluga iniciranja plaćanja i pružaoci usluga pružanja informacija o računu s jedne strane i pružaoci platnih usluga koji vode račun, s druge strane, treba da poštuju potrebne zahtjeve za zaštitu podataka i sigurnosne zahtjeve koji su utvrđeni ovom direktivom ili na koje se poziva ovom direktivom ili koji su uključeni u regulatorne tehničke standarde. Ti regulatorni tehnički standardi treba da budu u skladu s različitim dostupnim tehnološkim rješenjima. Kako bi se obezbijedila sigurna komunikacija između relevantnih aktera u odnosu na te usluge, Evropska agencija za bankarstvo treba da utvrdi i zahtjeve za zajedničke i otvorene standarde komunikacije koje će sprovoditi svi pružaoci platnih usluga koji vode račune koji omogućuju pružanje platnih usluga putem interneta. To znači da ti otvoreni standardi treba da obezbijede interoperabilnost različitih tehnoloških komunikacionih rješenja. Ti zajednički i otvoreni standardi treba da obezbijede da je pružalac platnih usluga koji vodi račun svjestan da ga kontaktira pružalac usluga iniciranja plaćanja ili pružalac usluga pružanja informacija o računu, a ne klijent lično. Tim standardima treba obezbijediti i da pružaoci usluga iniciranja plaćanja i pružaoci usluga pružanja informacija o računu na siguran način komuniciraju s pružaocem platnih usluga koji vodi račun i uključenim klijentima. Evropska agencija za bankarstvo prilikom izrade tih zahtjeva treba da obrati naročitu pažnju na činjenicu da standardi koji će se primjenjivati treba

da omoguće korišćenje svih zajedničkih vrsta uređaja (poput kompjutera, tableta i mobilnih telefona) za izvršenje različitih platnih usluga;

(94)Evropska agencija za bankarstvo pri izradi regulatornih tehničkih standarda o autentifikaciji i komunikaciji treba sistemski da ocjenjuje i da uzima u obzir aspekt privatnosti s ciljem utvrđivanja rizika u odnosu na svaku dostupnu tehničku opciju i pravna sredstva koja bi se mogla odrediti s ciljem smanjenja na najmanju moguću mjeru prijetnji zaštiti podataka;

(95)sigurnost elektronskog plaćanja ključna je za obezbjeđivanje zaštite korisnika i stvaranje pouzdanog okruženja za e-trgovinu. Sve platne usluge koje se nude elektronskim putem trebada se izvode na siguran način uz usvajanje tehnologija kojima se može garantovati sigurna autentifikacija korisnika i smanjiti, do najveće moguće mjere, rizik prevare. Čini se da nije potrebno garantovati jednak nivo zaštite za platne transakcije koje su inicirane i izvršene na načine koji ne uključuju korišćenje elektronskih platformi ili uređaja, poput papirnih platnih transakcija, poštanskih ili telefonskih narudžbi. Uvjerljivi rast plaćanja putem interneta i mobilnih plaćanja treba da bude propraćen opštim poboljšanjem sigurnosnih mjera. Platne usluge koje se nude preko interneta ili drugih kanala na daljinu i čije funkcionisanje ne zavisi od fizičke lokacije uređaja koji se upotrebljava za iniciranje platne transakcije i upotrijebљenog platnog instrumenta treba stoga da uključuju autentifikaciju transakcija dinamičkim kodovima kako bi korisnik u svakom trenutku bio svjestan iznosa i primaoca plaćanja transakcije koju korisnik odobrava;

(96)sigurnosne mjere treba da budu u skladu s nivoom rizika u vezi s platnom transakcijom. Kako bi se omogućio razvoj načina plaćanja koji su prilagođeni korisniku i pristupačni za plaćanja niskog rizika, kao što su beskontaktna plaćanja male vrijednosti na prodajnom mjestu, bez obzira na to da li se vrše na osnovu mobilnog telefona ili ne, u regulatornim tehničkim standardima treba odrediti izuzeća od primjene sigurnosnih zahtjeva. Sigurno korišćenje personalizovanih sigurnosnih podataka potrebno je kako bi se ograničili rizici povezani s lažnim predstavljanjem (*phishing*) i drugim prevarnim radnjama. U vezi s tim korisnik treba da ima mogućnost da se osloni na donošenje mjera koje štite povjerljivost i cjelovitost personalizovanih sigurnosnih podataka. Te mjere obično uključuju sisteme kodiranja koji se zasnivaju na ličnim uređajima platioca, uključujući čitače kartica ili mobilne telefone, ili uređaje koje je pružalac platnih usluga koji vodi račun dostavio platiocu nekim drugim kanalom, kao što je SMS ili e-mail. Mjere koje obično uključuju sisteme kodiranja koji mogu proizvesti kodove za autentifikaciju poput jednokratnih lozinki mogu povećati sigurnost platnih transakcija. Treba smatrati da je korišćenje takvih kodova za autentifikaciju od strane korisnika platnih usluga u skladu s njihovim obavezama u odnosu na platne instrumente i personalizovane sigurnosne podatke i u slučajevima kada su uključeni pružaoci usluge iniciranja plaćanja ili pružaoci usluga pružanja informacija o računu;

(97)države članice treba da odrede da li su nadležni organi imenovani za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet ujedno i nadležni organi u odnosu na postupke alternativnog rješavanja sporova (ARS);

(98)ne dovodeći u pitanje pravo klijenata na sudsku tužbu, države članice treba da obezbijede lako dostupan, primjeren, nezavisan, nepristrasan, transparentan i efikasan postupak alternativnog rješavanja sporova između pružalaca platnih usluga i korisnika platnih usluga koji proizilaze iz prava i obaveza utvrđenih ovom direktivom. Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 593/2008 ⁽²⁴⁾ predviđa se da se zaštita koja se potrošačima pruža obveznim pravilima

prava zemlje u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište ne smije ugroziti nikakvim ugovornim odredbama o pravu mjerodavnog za ugovor. S ciljem uspostavljanja efikasnog i djelotvornog postupka za rješavanje sporova, države članice treba da obezbijede da pružaoci platnih usluga uspostave efikasan postupak za pritužbe koji će korisnici platnih usluga moći da prate prije nego što se spor uputi na rješavanje u postupku alternativnog rješavanja sporova ili pred sudom. Taj postupak za pritužbe treba da sadrži kratke i jasno određene vremenske okvire unutar kojih pružalac platnih usluga treba da odgovori na pritužbu. Države članice treba da obezbijede da subjekti za alternativno rješavanje sporova imaju dovoljan kapacitet za učešće na primjeren i efikasan način u prekograničnoj saradnji u odnosu na sporove koji se odnose na prava i obaveze na osnovu ove direktive;

(99)potrebno je obezbijediti efikasno sprovođenje odredaba domaćeg prava donesenih na osnovu ove direktive. Stoga treba uspostaviti prikladne postupke za rješavanje pritužbi protiv pružalača platnih usluga koji ne poštju navedene odredbe i, prema potrebi, za osiguravanje određivanja efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija. Kako bi se obezbijedila efikasna usklađenost s ovom direktivom, države članice treba da imenuju nadležne organe koji ispunjavaju uslove utvrđene u Regulativi (EU) br. 1093/2010 i djeluju nezavisno od pružalača platnih usluga. Radi transparentnosti države članice treba da obavijeste Komisiju koji organi su imenovani, s jasnim opisom njihovih dužnosti na osnovu ove direktive;

(100)ne dovodeći u pitanje pravo na sudsku tužbu kako bi se osigurala usklađenost s ovom direktivom, države članice treba da obezbijede i da se nadležnim organima daju potrebna ovlašćenja, uključujući pravo na izricanje sankcija, ako pružalac platnih usluga ne poštuje prava i obaveze utvrđene ovom direktivom, a naročito ako postoji rizik ponovne povrede ili drugi izvor zabrinutosti za kolektivne interese potrošača;

(101)važno je da su potrošači na jasan i razumljiv način obaviješteni o svojim pravima i obavezama na osnovu ove direktive. Stoga Komisija treba da izda brošuru o tim pravima i obavezama;

(102)ovom direktivom ne dovode se u pitanje odredbe domaćeg prava koje se odnose na posljedice povezane s odgovornošću za netačnost pri formulisanju ili prenošenju izjave;

(103)ova direktiva ne treba da dovodi u pitanje odredbe povezane s obračunom PDV-a za platne usluge u Direktivi Savjeta 2006/112/EZ (²⁵);

(104)kada se ova direktiva poziva na iznose u eurima, te iznose treba shvatiti kao protivvrijednost u domaćoj valuti, kako ih određuje svaka pojedina država članica čija valuta nije euro;

(105)u interesu pravne sigurnosti primjerno je odrediti prelazne odredbe prema kojima se licima koja su započela obavljanje aktivnosti institucija za platni promet u skladu s domaćim pravom kojim se prenosi Direktiva 2007/64/EZ prije stupanja na snagu ove direktive dozvoljava nastavak obavljanja tih aktivnosti u toj državi članici tokom određenog perioda;

(106)Komisiji treba povjeriti ovlašćenje za donošenje akata u skladu s članom 290 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije u pogledu prilagođavanja pozivanja na Preporuku 2003/361/EZ ako je ta preporuka izmijenjena i dopunjena i u pogledu ažuriranja prosječnog iznosa platnih transakcija koje izvrši pružalac platnih usluga, a koji se upotrebljava kao prag za države članice koje primjenjuju mogućnost izuzeća od (djelova) zahtjeva za izdavanje odobrenja za manje institucije za platni promet s ciljem uzimanja u obzir inflacije. Naročito je važno da Komisija tokom svog pripremnog rada sproveđe odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na nivou stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija

treba da obezbijedi da se relevantni dokumenti Evropskom parlamentu i Savjetu šalju istovremeno, na vrijeme i na primjeren način;

- (107)radi obezbjeđivanja dosljedne primjene ove direktive Komisija treba da bude u mogućnosti da se oslanja na stručno znanje i podršku Evropske agencije za bankarstvo, čiji zadatak treba da bude razrađivanje smjernica i pripremanje nacrt regulatornih tehničkih standarda o sigurnosnim aspektima platnih usluga, naročito u odnosu na pouzdanu autentifikaciju klijenta, i o saradnji država članica u kontekstu pružanja usluga i osnivanja institucija za platni promet s odobrenjem u drugim državama članicama. Komisiju treba ovlastiti za donošenje tih nacrt regulatornih tehničkih standarda. Ti posebni zadaci u potpunosti su u skladu s ulogom i odgovornostima Evropske agencije za bankarstvo kako je predviđeno u Regulativi (EU) br. 1093/2010;
- (108)Evropska agencija za bankarstvo pri sastavljanju smjernica, nacrt regulatornih tehničkih standarda i nacrt tehničkih standarda za sprovođenje na osnovu ove direktive i u skladu s Regulativom (EU) br. 1093/2010 treba da obezbijedi savjetovanje sa svim relevantnim akterima, među kojima su i oni na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa. Ako je to potrebno za dobijanje uravnoteženih mišljenja, Evropska agencija za bankarstvo treba dodatno da se potrudi da dobije mišljenja relevantnih nebankarskih aktera;
- (109)s obzirom na to da cilj ove direktive, odnosno dalja integracija unutrašnjeg tržišta platnih usluga, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice jer on zahtjeva usklađivanje mnoštva različitih pravila koja trenutno postoje u pravnim sistemima različitih država članica, nego se zbog svog opsega i dejstava on na bolji način može ostvariti na nivou Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članu 5 Ugovora o Evropskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članu, ova direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja;
- (110)u skladu sa Zajedničkom političkom deklaracijom država članica i Komisije od 28. septembra 2011. godine o dokumentima s objašnjnjima [\(26\)](#), države članice obavezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavještenje o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između djelova direktive i odgovarajućih djelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove direktive, zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata;
- (111)sprovedeno je savjetovanje s Evropskim supervizorom za zaštitu podataka u skladu s članom 28 stav 2 Regulative (EZ) br. 45/2001 i on je donio mišljenje 5. decembra 2013. godine [\(27\)](#);
- (112)direktive 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulativu (EU) br. 1093/2010 treba stoga izmijeniti i dopuniti na odgovarajući način;
- (113)imajući u vidu broj izmjena koje je potrebno unijeti u Direktivu 2007/64/EZ, primjерeno je da ona prestane da važi i da bude zamijenjena,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

GLAVA I
PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I ZNAČENJE IZRAZA

Član 1

Predmet

1. Ovom direktivom utvrđuju se pravila u skladu s kojima države članice razlikuju sljedeće kategorije pružalaca platnih usluga:

- (a) kreditne institucije kako su definisane članom 4 stav 1 tačka 1 Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 (²⁸), uključujući njihove podružnice u smislu člana 4 stav 1 tačka 17 te regulative kada se te podružnice nalaze u Uniji, bez obzira na to da li se mesta uprave tih podružnica nalaze unutar Unije ili, u skladu s članom 47 Direktive 2013/36/EU i domaćim pravom, izvan Unije;
- (b) institucije za elektronski novac u smislu člana 2 tačka 1 Direktive 2009/110/EZ, uključujući, u skladu s članom 8 te direktive i domaćim pravom, njihove podružnice kada se te podružnice nalaze u Uniji, a njihova mesta uprave se nalaze izvan Unije, u mjeri u kojoj su platne usluge koje te podružnice pružaju povezane s izdavanjem elektronskog novca;
- (c) poštanske žiro-institucije koje u skladu s domaćim pravom imaju pravo da pružaju platne usluge;
- (d) institucije za platni promet;
- (e) Evropska centralna banka i nacionalne centralne banke kada ne djeluju u svojstvu monetarnog organa ili drugih organa javne vlasti;
- (f) države članice ili njihove jedinice regionalne ili lokalne uprave kada ne djeluju u svojstvu organa javne vlasti.

2. Ovom direktivom utvrđuju se i pravila u pogledu:

- (a) transparentnosti uslova i zahtjeva obavještavanja za institucije za platni promet; i
- (b) odgovarajućih prava i obaveza korisnika platnih usluga i pružalaca platnih usluga s obzirom na pružanje platnih usluga kao redovnog zanimanja ili poslovne aktivnosti.

Član 2

Područje primjene

1. Ova direktiva primjenjuje se na platne usluge koje se pružaju u Uniji.

2. Glave III i IV primjenjuju se na platne transakcije u valuti države članice kada se i pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, ili jedini pružalac platnih usluga u platnoj transakciji, nalaze u Uniji.

3. Glava III, osim člana 45 stav 1 tačka b, člana 52 tačka 2 podtačka e i člana 56 tačka a, i Glava IV, osim čl. 81 do 86, primjenjuju se na platne transakcije u valuti koja nije valuta države članice kada se i pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, ili jedini pružalac platnih usluga u platnoj transakciji, nalaze u Uniji, u odnosu na one djelove platne transakcije koji se obavljaju u Uniji.

4. Glava III, osim člana 45 stav 1 tačka b, člana 52 tačka 2 podtačka e, člana 52 tačka 5 podtačka g i člana 56 tačka a, i Glava IV, osim člana 62 st. 2 i 4, čl. 76, 77 i 81, člana 83 stav 1 i čl. 89 i 92,

primjenjuju se na platne transakcije u svim valutama kada se samo jedan od pružalaca platnih usluga nalazi u Uniji, u odnosu na one djelove platne transakcije koji se obavljaju u Uniji.

5. Države članice mogu izuzeti institucije iz člana 2 stav 5 tač. 4 do 23 Direktive 2013/36/EU od primjene svih odredaba ili dijela odredaba ove direktive.

Član 3 **Isključenja**

Ova direktiva ne primjenjuje se na sljedeće:

- (a) platne transakcije izvršene isključivo u gotovini direktno od platioca primaocu plaćanja, bez posredovanja posrednika;
- (b) platne transakcije između platioca i primaoca plaćanja posredovanjem trgovackog zastupnika koji je sporazumom ovlašten za pregovaranje ili ugovaranje kupoprodaje robe ili usluga u ime samo platioca ili samo primaoca plaćanja;
- (c) profesionalni fizički prevoz novčanica i kovanica, uključujući njihovo sakupljanje, obradu i dostavu;
- (d) platne transakcije koje se sastoje od neprofesionalnog sakupljanja i dostave gotovine u okviru neprofitnih ili dobrovornih aktivnosti;
- (e) usluge kod kojih primalac plaćanja daje platiocu gotovinu kao dio platne transakcije na izričit zahtjev korisnika platnih usluga, neposredno prije izvršenja platne transakcije u obliku plaćanja za kupovinu robe ili usluga;
- (f) poslove preračunavanja valute, gotovine za gotovinu, pri čemu se novčana sredstva ne drže na računu za plaćanje;
- (g) platne transakcije koje se zasnivaju na bilo kojem od sljedećih dokumenata koji su izdati na ime pružaoca platnih usluga, s namjenom stavljanja na raspolaganje novčanih sredstava primaocu plaćanja:
 - i.papirni čekovi uređeni Ženevskom konvencijom od 19. marta 1931. godine o jedinstvenom zakonu o čekovima;
 - ii.papirni čekovi slični onima iz podtačke i i uređeni zakonodavstvima država članica koje nijesu ugovorne strane Ženevske konvencije od 19. marta 1931. godine o jedinstvenom zakonu o čekovima;
 - iii.papirne mjenice u skladu sa Ženevskom konvencijom od 7. juna 1930. godine o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama;
 - iv.papirne mjenice slične onima iz podtačke iii uređene zakonodavstvima država članica koje nijesu ugovornice Ženevske konvencije od 7. juna 1930. godine o jedinstvenom zakonu o trasiranim i sopstvenim mjenicama;
 - v.papirni vaučeri;
 - vi. papirni putnički čekovi;
 - vii.papirne poštanske uputnice kako ih definiše Svjetski poštanski savez;

- (h) platne transakcije izvršene unutar platnog sistema ili sistema za poravnanje hartija od vrijednosti između posrednika za poravnanje, centralnih drugih ugovornih strana, klirinških kuća i/ili centralnih banaka i drugih učesnika u sistemu i pružalaca platnih usluga, ne dovodeći u pitanje član 35;
- (i) platne transakcije povezane s upravljanjem imovinom hartija od vrijednosti, uključujući dividende, prihode ili druge raspodjele ili otkup ili prodaju, koju obavljaju lica iz tačke h ili investiciona društva, kreditne institucije, subjekti za zajednička ulaganja ili društva za upravljanje imovinom koja pružaju investicione usluge i svi drugi subjekti kojima je dozvoljeno da čuvaju finansijske instrumente;
- (j) usluge koje nude pružaoci tehničkih usluga koje podržavaju pružanje platnih usluga, a da ni u kom trenutku nijesu u posjedu novčanih sredstava koja se prenose, uključujući obradu i čuvanje podataka, usluge zaštite povjerenja i privatnosti, autentifikacije podataka i identiteta, pružanje informacione tehnologije (IT) i komunikacione mreže i osiguravanje i održavanje terminala i uređaja koji se upotrebljavaju za platne usluge, s izuzećem usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu;
- (k) usluge koje se zasnivaju na određenim platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:
 - i.instrumenti koji omogućavaju imaocu da stiče robu ili usluge samo u prostorijama izdavaoca ili unutar ograničene mreže pružalaca usluga u okviru direktnog trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavaocem;
 - ii.instrumenti koji se mogu koristiti samo za sticanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga;
 - iii.instrumenti koji važe samo u jednoj državi članici dostupni na zahtjev preduzeća ili subjekta javnog sektora i koje reguliše nacionalni organ javne vlasti ili regionalni organ javne vlasti za posebne socijalne ili poreske svrhe za sticanje određene robe ili usluga od dobavljača koji s izdavaocem imaju trgovački ugovor;
- (l) platne transakcije koje sprovodi pružalac elektronskih komunikacionih mreža ili usluga koje se pružaju uz elektronske komunikacione usluge za pretplatnika mreže ili usluge:
 - i.za kupovinu digitalnog sadržaja i glasovnih usluga, bez obzira na uređaj koji se koristio za kupovinu ili potrošnju digitalnog sadržaja koja se naplaćuje s tog računa; ili
 - ii.koje se obavljaju iz ili posredstvom elektronskog uređaja i koje se naplaćuju s tog računa u okviru dobrotvornih aktivnosti ili za kupovinu karata;pod uslovom da vrijednost bilo koje jednokratne platne transakcije iz podtač. i i ii ne prelazi 50 eura i da:
 - ukupna vrijednost platnih transakcija za pojedinačnog pretplatnika ne prelazi 300 eura mjesečno; ili
 - kada pretplatnik unaprijed uplaćuje sredstva na svoj račun kod pružaoca elektronske komunikacione mreže ili usluge, ukupna vrijednost platnih transakcija ne prelazi 300 eura mjesečno;
- (m)platne transakcije izvršene između pružalaca platnih usluga, njihovih zastupnika ili podružnica za vlastiti račun;

- (n) platne transakcije i povezane usluge između matičnog društva i njegovog zavisnog društva ili između zavisnih društava istog matičnog društva bez posredovanja pružaoca platnih usluga osim društva koje pripada istoj grupi;
- (o) usluge pružaoca usluga za podizanje gotovine na bankomatima djelujući u ime jednog ili više izdavaoca kartica, koji nemaju okvirni ugovor s klijentom koji podiže novac s računa za plaćanje, pod uslovom da ti pružaoci ne obavljaju druge platne usluge kako su navedene u Aneksu I. Bez obzira na navedeno, klijentu se pruža informacija o naknadama za podizanje novca iz čl. 45, 48, 49 i 59 prije podizanja novca kao i na potvrdi nakon izvršenja transakcije podizanja gotovine.

Član 4

Značenje izraza

Za svrhe ove direktive podrazumijeva se da je:

1.matična država članica:

- (a) država članica u kojoj se nalazi registrovano sjedište pružaoca platnih usluga; ili
- (b) ako pružalac platnih usluga u skladu sa svojim domaćim pravom nema registrovano sjedište, država članica u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave;

2.država članica domaćin – država članica koja nije matična država članica, u kojoj pružalac platnih usluga ima zastupnika ili podružnicu, ili pruža platne usluge;

3. platna usluga – bilo koja od poslovnih aktivnosti navedenih u Aneksu I;

4.institucija za platni promet – pravno lice koje je dobilo odobrenje u skladu s članom 11 za pružanje i obavljanje platnih usluga širom Unije;

5.platna transakcija – čin polaganja, prenosa ili podizanja novčanih sredstava koji inicira platilac ili primalac plaćanja ili se inicira u ime platioca, bez obzira na osnovne obaveze između platioca i primaoca plaćanja;

6.platna transakcija na daljinu – platna transakcija koja je inicirana putem interneta ili uređaja koji se može koristiti za komunikaciju na daljinu;

7.platni sistem – sistem prenosa novčanih sredstava s formalnim i standardizovanim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili poravnanje platnih transakcija;

8.platilac – fizičko ili pravno lice koje ima račun za plaćanje i koje daje saglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa za plaćanje ili, ako račun za plaćanje ne postoji, fizičko ili pravno lice koje daje nalog za plaćanje;

9.primalac plaćanja – fizičko ili pravno lice koje je predviđeni primalac novčanih sredstava koja su predmet platne transakcije;

10.korisnik platnih usluga – fizičko ili pravno lice koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioca, primaoca plaćanja, ili i jednog i drugog;

11.pružalac platnih usluga – subjekt iz člana 1 stav 1 ili fizičko ili pravno lice kojem je dozvoljeno izuzeće na osnovu čl. 32 ili 33;

- 12.račun za plaćanje** – račun koji se vodi u ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a koji se koristi za izvršenje platnih transakcija;
- 13.nalog za plaćanje** – uputstvo od strane platioca ili primaoca plaćanja njegovom pružaocu platnih usluga kojim se nalaže izvršenje platne transakcije;
- 14.platni instrument** – personalizovani uređaj i/ili skup postupaka dogovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koji se koriste za iniciranje naloga za plaćanje;
- 15.usluga iniciranja plaćanja** – usluga iniciranja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga u odnosu na račun za plaćanje koji vodi drugi pružalac platnih usluga;
- 16.usluga pružanja informacija o računu** – internet usluga kojom se pružaju konsolidovane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima ili kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga;
- 17.pružalac platnih usluga koji vodi račun** – pružalac platnih usluga koji platiocu pruža i vodi račune za plaćanje;
- 18.pružalac usluge iniciranja plaćanja** – pružalac platnih usluga koji obavlja poslovne aktivnosti kako su navedene u tački 7 Aneksa I;
- 19.pružalac usluge pružanja informacija o računu** – pružalac platnih usluga koji obavlja poslovne aktivnosti kako su navedene u tački 8 Aneksa I;
- 20.potrošač** – fizičko lice koje u ugovorima o obavljanju platnih usluga obuhvaćenim ovom direktivom djeluje u svrhe koje nijesu trgovачke, poslovne ili profesionalne;
- 21.okvirni ugovor** – ugovor o platnim uslugama kojim se uređuje buduće obavljanje pojedinačnih i uzastopnih platnih transakcija i koji može sadržati obavezu i uslove za otvaranje računa za plaćanje;
- 22.novčana pošiljka** – platna usluga u okviru koje se novčana sredstva primaju od platioca bez otvaranja računa za plaćanje na ime platioca ili primaoca plaćanja, s isključivom svrhom prenosa odgovarajućeg iznosa primaocu plaćanja ili drugom pružaocu platnih usluga koji djeluje u ime primaoca plaćanja, i/ili ako se takva novčana sredstva primaju u ime primaoca plaćanja i stavljuju mu se na raspolaganje;
- 23.direktno zaduženje** – platna usluga za zaduženje računa za plaćanje platioca, pri čemu je platnu transakciju inicirao primalac plaćanja na osnovu saglasnosti koju je platilac dao primaocu plaćanja, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja ili vlastitom pružaocu platnih usluga platioca;
- 24.kreditni transfer** – platna usluga kojom se račun za plaćanje primaoca plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret računa za plaćanje platioca, od strane pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi račun za plaćanje platioca, na osnovu instrukcije koju daje platilac;
- 25.novčana sredstva** – novčanice i kovanice, skripturalni novac ili elektronski novac kako je definisan u članu 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ;
- 26.datum valute** – referentno vrijeme koje pružalac platnih usluga koristi za izračunavanje kamata na novčana sredstva knjižena na teret ili u korist računa za plaćanje;

- 27.**referentni kurs** – kurs koji se koristi kao osnova za svako preračunavanje valuta, a koji stavlja na raspolaganje pružalac platnih usluga ili dolazi iz javno dostupnog izvora;
- 28.**referentna kamatna stopa** – kamatna stopa koja se koristi kao osnova za izračunavanje kamata koje se primjenjuju i dolazi iz javno dostupnog izvora koji mogu provjeriti obje strane ugovora o platnim uslugama;
- 29.**autentifikacija** – postupak koji pružaocu platnih usluga omogućava provjeru identiteta korisnika platnih usluga ili valjanosti upotrebe određenog platnog instrumenta, uključujući upotrebu personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika;
- 30.**pouzdana autentifikacija klijenta** – autentifikacija na osnovu upotrebe dva ili više elemenata koji spadaju u kategoriju znanja (nešto što samo korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što korisnik jeste) koji su međusobno nezavisni, što znači da kršenje jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da štiti povjerljivost podataka o autentifikaciji;
- 31.**personalizovani sigurnosni podaci** – personalizovane karakteristike koje pružalac platnih usluga pruža korisniku platnih usluga s ciljem autentifikacije;
- 32.**osjetljivi podaci o plaćanju** – podaci, uključujući personalizovane sigurnosne podatke, koji se mogu koristiti za izvršenje prevare. Za aktivnosti pružaoca usluga iniciranja plaćanja i pružaoca usluga pružanja informacija o računu, ime vlasnika računa i broj računa ne predstavljaju osjetljive podatke o plaćanju;
- 33.**jedinstvena identifikaciona oznaka** – kombinacija slova, brojeva i znakova koju pružalac platnih usluga određuje korisniku platnih usluga i korisnik platnih usluga mora je navesti za nedvosmislenu identifikaciju drugog korisnika platnih usluga i/ili računa za plaćanje tog drugog korisnika platnih usluga koji se koristi u platnoj transakciji;
- 34.**sredstvo za komuniciranje na daljinu** – metoda koja se bez istovremene fizičke prisutnosti pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga može upotrebljavati za sklapanje ugovora o platnim uslugama;
- 35.**trajni nosač podataka** – svaki instrument koji korisniku platnih usluga omogućava čuvanje informacija naslovljenih lično na tog korisnika platnih usluga na takav način da informacije ostanu dostupne za buduću upotrebu tokom perioda koji odgovara svrsi informacija i koji omogućava reprodukovanje sačuvanih informacija u nepromijenjenom obliku;
- 36.**mikropreduzeće** – znači preduzeće koje je u trenutku sklapanja ugovora o platnim uslugama preduzeće u smislu člana 1 i člana 2 st. 1 i 3 Aneksa uz Preporuku 2003/361/EZ;
- 37.**radni dan** – dan na koji odnosni pružalac platnih usluga platioca ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koji učestvuje u izvršenju platne transakcije posluje na način koji je potreban za izvršenje platne transakcije;
- 38.**zastupnik** – fizičko ili pravno lice koje djeluje u ime institucije za platni promet pri pružanju platnih usluga;
- 39.**podružnica** – poslovna jedinica koja nije mjesto uprave, a dio je institucije za platni promet, koja nema pravno svojstvo i direktno obavlja neke ili sve transakcije koje su dio poslovanja institucije za platni promet; sve poslovne jedinice koje je u istoj državi članici osnovala

institucija za platni promet s mjestom uprave u drugoj državi članici smatraju se jednom podružnicom;

- 40.**grupa** – grupa društava koja su međusobno povezana odnosom iz člana 22 st. 1, 2 ili 7 Direktive 2013/34/EU ili društava kako su definisana čl. 4, 5, 6 i 7 Delegirane regulative Komisije (EU) br. 241/2014 (²⁹) koja su međusobno povezana odnosom iz člana 10 stav 1, ili iz člana 113 stav 6 ili 7 Regulative (EU) br. 575/2013;
- 41.**elektronska komunikaciona mreža** – mreža kako je definisana u članu 2 tačka a Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/21/EZ (³⁰);
- 42.**elektronska komunikaciona usluga** – usluga kako je definisana u članu 2 tačka c Direktive 2002/21/EZ;
- 43.**digitalni sadržaj** – roba ili usluge koje se proizvode i dostavljaju u digitalnom obliku, čija je upotreba ili potrošnja ograničena na tehnički uređaj i koja ni na koji način ne uključuje korišćenje ili potrošnju fizičke robe ili usluga;
- 44.**prihvatanje platnih transakcija** – platna usluga koju omogućava pružalac platnih usluga ugovarajući s primaocem plaćanja prihvatanje i obradu platnih transakcija primaoca što dovodi do prenosa novčanih sredstava primaocu plaćanja;
- 45.**izdavanje platnih instrumenata** – platna usluga koju pružalac platnih usluga koji u ugovoru utvrđuje da će platiocu pružiti platni instrument za iniciranje i obradu platnih transakcija platioca;
- 46.**regulatorni kapital** – sredstva kako su definisana u članu 4 stav 1 tačka 118 Regulative (EU) br. 575/2013 u kojoj je najmanje 75 % osnovnog kapitala u obliku redovnog osnovnog kapitala iz člana 50 te regulatorni i dopunski kapital jednak je ili manji od jedne trećine osnovnog kapitala;
- 47.**platni brend** – materijalni ili digitalni naziv, termin, znak, simbol ili njihova kombinacija, kojima je moguće naznačiti prema kojoj se kartičnoj platnoj šemi izvršavaju platne transakcije na osnovu kartica;
48. **povezivanje brendova (co-badging)** – uključivanje dva ili više platnih brendova ili aplikacija za plaćanje istog platnog brenda na isti platni instrument.

GLAVA II

PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA

POGLAVLJE 1

Institucije za platni promet

Odsjek 1

Opšta pravila

Član 5

Zahtjevi za odobrenje

1. Institucija za platni promet nadležnim organima matične države članice podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja, kojem prilaže sljedeće:
 - (a) program poslovanja u kojem se naročito utvrđuju vrste platnih usluga koje institucija namjerava da obavlja;
 - (b) poslovni plan, uključujući izračunavanje projekcije budžeta za prve tri finansijske godine kojim se pokazuje da je podnositelj zahtjeva sposoban da koristi adekvatne i srazmjerne sisteme, resurse i postupke za stabilno poslovanje;
 - (c) dokaz da institucija za platni promet ima inicijalni kapital kako je predviđeno u članu 7;
 - (d) za institucije za platni promet iz člana 10 stav 1, opis preduzetih mjera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s članom 10;
 - (e) opis sistema upravljanja podnositelja zahtjeva i mehanizama unutrašnje kontrole, uključujući administrativne i računovodstvene postupke i postupke upravljanja rizikom iz kojih je vidljivo da su navedeni sistemi upravljanja, mehanizmi i postupci kontrole srazmerni, primjereni, pouzdani i adekvatni;
 - (f) opis postupaka uspostavljenih za praćenje, rješavanje i postupanje nakon sigurnosnih incidenata ili pritužbi klijenata povezanih sa sigurnošću, uključujući mehanizam za izvještavanje o incidentima koji uzima u obzir obaveze prijave institucije za platni promet iz člana 96;
 - (g) opis procesa uspostavljenog za čuvanje, nadzor, praćenje i ograničavanje pristupa osjetljivim podacima o plaćanju;
 - (h) opis mehanizama kontinuiteta poslovanja uključujući jasnu identifikaciju ključnih radnji, efikasnih planova intervencija i postupka za redovno ispitivanje i preispitivanje prikladnosti i efikasnosti tih planova;
 - (i) opis načela i definicija koji se primjenjuju za prikupljanje statističkih podataka o učinku, transakcijama i prevarama;
 - (j) dokument o sigurnosnoj politici, uključujući detaljnu procjenu rizika u pogledu platnih usluga i opisa kontrole sigurnosti i mjera ublažavanja koje su preduzete za adekvatnu zaštitu korisnika platnih usluga od utvrđenih rizika, uključujući prevaru i nezakonitu upotrebu osjetljivih i ličnih podataka;
 - (k) za institucije za platni promet koje podliježu obavezama koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 ⁽³¹⁾ i Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/847 ⁽³²⁾, opis mehanizama unutrašnje kontrole koje je podnositelj zahtjeva uspostavio da bi se uskladio s tim obavezama;
 - (l) opis organizacione strukture podnositelja zahtjeva, uključujući, prema potrebi, opis predviđene upotrebe zastupnika i podružnica i direktnih i indirektnih provjera koje se podnositelj zahtjeva obavezuje da izvrši nad njima barem jednom godišnje, kao i opis njegovih ugovora o eksternalizaciji i opis njegovog učešća u nacionalnom ili međunarodnom platnom sistemu;
 - (m) identitet lica koja u podnositelju zahtjeva imaju, direktno ili indirektno, kvalifikovano učešće u smislu člana 4 stav 1 tačka 36 Regulative (EU) br. 575/2013, iznos njihovog učešća i dokaz o

njihovoj prihvatljivosti, imajući u vidu potrebu obezbjeđivanja dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet;

- (n) identitet direktora i lica odgovornih za upravljanje institucijom za platni promet i, gdje je to primjenljivo, lica odgovornih za upravljanje aktivnostima platnih usluga institucije za platni promet i dokaze da imaju dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo u obavljanju platnih usluga kako ih određuje matična država članica institucije za platni promet;
- (o) prema potrebi, identitet ovlašćenih revizora i revizorskih društava kako su definisani u Direktivi Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/43/EZ [\(33\)](#);
- (p) pravni status i statut podnosioca zahtjeva;
- (q) adresu mjesta uprave podnosioca zahtjeva.

U svrhu podstava 1 tač. d, e, f i l, podnositelj zahtjeva navodi opis svojih revizorskih i organizacionih programa uspostavljenih s ciljem preduzimanja svih razumnih mjer za zaštitu interesa svojih korisnika i osiguravanja kontinuiteta i pouzdanosti pri obavljanju platnih usluga.

Kontrolom sigurnosti i mjerama ublažavanja iz podstava 1 tačka j pokazuje se kako osiguravaju visok nivo tehničke sigurnosti i zaštitu podataka, između ostalog za softver i IT sisteme koje upotrebljavaju podnositelj zahtjeva ili društva kojima eksternalizuje svoje cijelokupne operacije ili dio svojih operacija. Te mjeru uključuju i sigurnosne mjeru utvrđene u članu 95 stav 1. Tim mjerama uzimaju se u obzir smjernice Evropske agencije za bankarstvo o sigurnosnim mjerama kako su navedene u članu 95 stav 3 kada se donesu.

2. Države članice zahtijevaju da društva koja podnose zahtjev za odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneksa I kao uslov za odobrenje posjeduju osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva teritorije u kojima nude usluge, ili neku drugu uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti kako bi se osiguralo da mogu pokriti svoje obaveze kako je određeno u čl. 73, 89, 90 i 92.

3. Države članice zahtijevaju da društva koja podnose zahtjev za registraciju za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 8 Aneksa I kao uslov za registraciju posjeduju osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva teritorije u kojima nude usluge, ili neku drugu uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti prema pružaocu platnih usluga koji vodi račun ili korisniku platnih usluga nastale zbog neovlašćenog pristupa ili pristupa s ciljem prevare računu za plaćanje ili neovlašćenog korištenja informacija o računu za plaćanje ili korišćenja tih informacija s ciljem prevare.

4. Evropska agencija za bankarstvo do 13. januara 2017. godine, nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one s tržista platnih usluga, i odražavajući sve uključene interese, izdaje smjernice upućene nadležnim organima, u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010, u vezi s kriterijumima o tome kako odrediti minimalni novčani iznos za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili drugu uporedivu garanciju iz st. 2 i 3.

Prilikom izrade smjernica iz podstava 1 Evropska agencija za bankarstvo uzima u obzir sljedeće:

- (a) profil rizika društva;
- (b) da li društvo pruža ostale platne usluge kako su navedene u Aneksu I ili obavlja druge poslovne aktivnosti;
- (c) opseg aktivnosti:

- i. za društva koja podnose zahtjev za odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneksa I, vrijednost iniciranih transakcija;
 - ii. za društva koja podnose zahtjev za registraciju za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 8 Aneksa I, broj klijenata koji koriste usluge pružanja informacija o računu;
- (d) posebne karakteristike uporedivih garancija i kriterijume za njihovo sprovođenje.

Evropska agencija za bankarstvo redovno preispituje te smjernice.

5. Evropska agencija za bankarstvo do 13. jula 2017. godine, nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i odražavajući sve uključene interese, izdaje smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim organima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucija za platni promet, uključujući zahtjeve iz stava 1 podstav 1 tač. a, b, c, e i g do j ovog člana.

Evropska agencija za bankarstvo redovno preispituje te smjernice, a u svakom slučaju najmanje svake tri godine.

6. Imajući u vidu, ako je primjenljivo, iskustvo stečeno u primjeni smjernica iz stava 5, Evropska agencija za bankarstvo može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje treba dostaviti nadležnim organima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucija za platni promet, uključujući zahtjeve iz stava 1 tač. a, b, c, e i g do j.

Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.

7. O informacijama iz stava 4 obavještavaju se nadležni organi u skladu sa stavom 1.

Član 6

Kontrola učešća

1. Svako fizičko ili pravno lice koje je donijelo odluku o sticanju ili dodatnom direktnom ili indirektnom povećanju kvalifikovanog učešća u smislu člana 4 stav 1 tačka 36 Regulative (EU) br. 575/2013 u instituciji za platni promet zbog kojeg bi njegovo učešće u kapitalu ili pravu glasa dostigli ili premašili 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da bi institucija za platni promet postala njegovo zavisno društvo, unaprijed obavještava pisanim putem nadležne organe te institucije za platni promet o svojoj namjeri. Isto se primjenjuje i na svako fizičko ili pravno lice koje je donijelo odluku o direktnom ili indirektnom otuđivanju kvalifikovanog učešća ili o smanjenju svog kvalifikovanog učešća tako da bi njegovo učešće u kapitalu ili pravu glasa palo ispod 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da bi institucija za platni promet prestala da bude njegovo zavisno društvo.

2. Predloženi sticalac kvalifikovanog učešća nadležnom organu dostavlja informacije koje pokazuju veličinu učešća koje namjerava da stekne i odgovarajuće informacije iz člana 23 stav 4 Direktive 2013/36/EU.

3. Države članice zahtijevaju da, u slučajevima kada je vjerovatno da će uticaj koji ostvaruje predloženi sticalac, kako je navedeno u stavu 2, djelovati na štetu mudrog i dobrog upravljanja institucijom za platni promet, nadležni organi iskažu svoje protivljenje ili preduzmu druge primjerene mjere za okončanje takve situacije. Takve mjere mogu uključivati sudske zabrane, sankcije protiv direktora ili lica odgovornih za upravljanje, ili suspenziju ostvarivanja prava glasa koja proizilaze iz akcija koje imaju akcionari ili članovi te institucije za platni promet.

Slične mjere primjenjuju se na fizička ili pravna lica koja ne ispunjavaju obavezu dostavljanja prethodnih informacija, kako je utvrđeno u ovom članu.

4. Ako je učešće stečeno uprkos protivljenju nadležnih organa, države članice, bez obzira na sve druge sankcije koje će biti usvojene, predviđaju suspenziju ostvarivanja pripadajućih prava glasa, ništavost datih glasova ili mogućnost poništavanja tih glasova.

Član 7

Inicijalni kapital

Države članice zahtijevaju od institucija za platni promet da u trenutku izdavanja odobrenja imaju inicijalni kapital koji se sastoji od jedne ili više stavki iz člana 26 stav 1 tač. a do e Regulative (EU) br. 575/2013 kako slijedi:

- (a) ako institucija za platni promet pruža samo platnu uslugu iz tačke 6 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 20 000 eura;
- (b) ako institucija za platni promet pruža platnu uslugu iz tačke 7 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 50 000 eura;
- (c) ako institucija za platni promet pruža neku od platnih usluga iz tač. 1 do 5 Aneksa I, iznos njenog kapitala u svakom trenutku mora biti najmanje 125 000 eura.

Član 8

Regulatorni kapital

1. Regulatorni kapital institucije za platni promet ne smije biti manji od iznosa inicijalnog kapitala kako je navedeno u članu 7 ili iznosa regulatornog kapitala izračunatog u skladu s članom 9 ove direktive, zavisno od toga koji je viši.

2. Države članice preduzimaju potrebne mjere za sprečavanje višestruke upotrebe elemenata koji se priznaju kao regulatorni kapital ako institucija za platni promet pripada istoj grupi kao i druga institucija za platni promet, kreditna institucija, investiciono društvo, društvo za upravljanje imovinom ili društvo za osiguranje. Ovaj stav primjenjuje se i u slučajevima kada je institucija za platni promet hibridnog karaktera i obavlja druge aktivnosti osim pružanja platnih usluga.

3. Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni u članu 7 Regulative (EU) br. 575/2013, države članice ili njihovi nadležni organi mogu odlučiti da ne primjenjuju član 9 ove direktive na institucije za platni

promet koje su uključene u superviziju na konsolidovanoj osnovi nad matičnom kreditnom institucijom u skladu s Direktivom 2013/36/EU.

Član 9

Izračunavanje regulatornog kapitala

1. Nezavisno od zahtjeva povezanih s inicijalnim kapitalom navedenim u članu 7, države članice zahtijevaju od institucija za platni promet, osim onih koje nude samo usluge kako su navedene u tač. 7 i/ili 8 Aneksa I, da u svakom trenutku posjeduju regulatorni kapital koji je izračunat u skladu s jednom od sljedeće tri metode, kako odrede nadležni organi u skladu s domaćim zakonodavstvom:

Metoda A

Regulatorni kapital institucije za platni promet ne smije biti manji od 10 % iznosa njenih fiksnih opštih troškova za prethodnu godinu. Nadležni organi mogu prilagoditi taj zahtjev u slučaju značajne promjene u obimu poslovanja institucije za platni promet u odnosu na prethodnu godinu. Ako u trenutku izračunavanja nije protekla cijela godina poslovanja institucije za platni promet, regulatorni kapital ne smije biti manji od 10 % iznosa odgovarajućih fiksnih opštih troškova predviđenih poslovnim planom, osim ako nadležni organi zatraže prilagođavanje tog plana.

Metoda B

Regulatorni kapital institucije za platni promet jednak je najmanje iznosu zbira sljedećih elemenata pomnoženih s faktorom povećanja k koji je definisan u stavu 2, pri čemu obim plaćanja (OP) predstavlja jednu dvanaestinu ukupnog iznosa platnih transakcija koje je institucija za platni promet izvršila tokom prethodne godine:

- (a) 4,0 % od dijela OP do 5 miliona eura,
 - i
- (b) 2,5 % od dijela OP iznad 5 miliona eura do 10 miliona eura,
 - i
- (c) 1 % od dijela OP iznad 10 miliona eura do 100 miliona eura,
 - i
- (d) 0,5 % od dijela OP iznad 100 miliona eura do 250 miliona eura,
 - i
- (e) 0,25 % od dijela OP iznad 250 miliona eura.

Metoda C

Regulatorni kapital institucije za platni promet iznosi barem jednako kao relevantni indikator definisan u tački a pomnožen s multiplikacionim faktorom definisanim u tački b i faktorom povećanja k definisanim u stavu 2.

- (a) Relevantni indikator zbir je sljedećeg:
 - i. kamatnih prihoda;

- ii. kamatnih rashoda;
- iii. prihoda od provizija i naknada; i
- iv. ostalih operativnih prihoda.

Svi elementi uključuju se u zbir, bilo s pozitivnim ili negativnim predznakom. Prihod od vanrednih ili neredovnih stavki ne uključuje se u izračunavanje relevantnog indikatora. Relevantni indikator može se umanjiti za rashode za eksternalizovane usluge koje pružaju treće strane ako troškove snosi preduzeće čija se supervizija obavlja u skladu s ovom direktivom. Relevantni indikator izračunava se na osnovu dvanaestomjesečnog opažanja na kraju prethodne finansijske godine. Relevantni indikator izračunava se za proteklu finansijsku godinu. Međutim, regulatorni kapital koji se izračunava u skladu s metodom C ne smije pasti ispod nivoa od 80 % prosjeka relevantnog indikatora tokom prethodne tri finansijske godine. Kada nijesu dostupni revidirani podaci, mogu se koristiti nerevidirani podaci.

(b) Multiplikacioni faktor iznosi:

- i. 10 % od dijela relevantnog indikatora do 2,5 miliona eura;
- ii. 8 % od dijela relevantnog indikatora od 2,5 miliona eura do 5 miliona eura;
- iii. 6 % od dijela relevantnog indikatora od 5 miliona eura do 25 miliona eura;
- iv. 3 % od dijela relevantnog indikatora od 25 miliona eura do 50 miliona eura;
- v. 1,5 % dijela iznad 50 miliona eura.

2. Faktor povećanja k koji se koristi u metodama B i C iznosi:

- (a) 0,5 ako institucija za platni promet pruža samo platnu uslugu navedenu u tački 6 Aneksa I;
- (b) 1 ako institucija za platni promet pruža bilo koju platnu uslugu navedenu u bilo kojoj od tač. 1 do 5 Aneksa I.

3. Nadležni organi mogu na osnovu procjene procesa upravljanja rizikom, baze podataka o gubicima na osnovu rizika i mehanizama unutrašnje kontrole institucije za platni promet zahtijevati da iznos regulatornog kapitala institucije za platni promet bude do 20 % viši od iznosa koji bi bio dobijen primjenom metode odabrane u skladu sa stavom 1 ili dozvoliti da iznos regulatornog kapitala institucije za platni promet bude do 20 % niži od iznosa koji bi bio dobijen primjenom metode odabrane u skladu sa stavom 1.

Član 10

Zahtjevi povezani sa zaštitom novčanih sredstava

1. Države članice ili nadležni organi zahtijevaju da institucija za platni promet koja obavlja platne usluge kako su navedene u tač. 1 do 6 Aneksa I zaštititi sva novčana sredstva koja je radi izvršenja platnih transakcija primila od korisnika platnih usluga ili putem drugog pružaoca platnih usluga, na bilo koji od sljedećih načina:

- (a) novčana sredstva ni u kojem se trenutku ne smiju pomiješati s novčanim sredstvima drugog fizičkog ili pravnog lica koje nije korisnik platnih usluga u čije se ime novčana sredstva drže, a ako ih institucija za platni promet još drži i još ih nije dostavila primaocu plaćanja ili prenijela drugom pružaocu platnih usluga do kraja radnog dana koji slijedi nakon radnog dana kada su

novčana sredstva primljena, potrebno ih je položiti na zasebni račun kod kreditne institucije ili uložiti u sigurna, likvidna sredstva niskog rizika koja su odredili nadležni organi matične države članice; ta sredstva u skladu su s domaćim pravom u interesu korisnika platnih usluga izuzeta od potraživanja drugih povjerilaca institucije za platni promet, naročito u slučaju nesolventnosti;

- (b) novčana sredstva moraju biti pokrivena polisom osiguranja ili nekom drugom uporedivom garancijom koju su izdali osiguravajuće društvo ili kreditna institucija koji ne pripadaju istoj grupi kao i institucija za platni promet, u iznosu jednakom iznosu koji bi bio izdvojen kada ne bi bio pokriven polisom osiguranja ili drugom uporedivom garancijom naplativom u slučaju da institucija za platni promet nije u mogućnosti da ispuni svoje finansijske obaveze.

2. Ako je institucija za platni promet obavezna da zaštititi novčana sredstva prema stavu 1 i dio tih novčanih sredstava upotrebljava se za buduće platne transakcije dok se preostali dio upotrebljava za usluge koje nijesu platne usluge, zahtjevi iz stava 1 primjenjuju se i na novčana sredstva koja se upotrebljavaju za buduće platne transakcije. Ako je taj dio promjenljiv ili nije unaprijed poznat, države članice dozvoljavaju institucijama za platni promet da primjenjuju ovaj stav na osnovu reprezentativnog učešća za koji se prepostavlja da se upotrebljava za platne usluge i pod uslovom da nadležni organi smatraju da se adekvatno može procijeniti na osnovu istorijskih podataka.

Član 11

Izdavanje odobrenja

1. Države članice zahtijevaju od društava koja nijesu društva iz člana 1 stav 1 tač. a, b, c, e i f i nijesu fizička ili pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33, i koja namjeravaju da pružaju platne usluge, da prije početka pružanja platnih usluga pribave odobrenje kao institucije za platni promet. Odobrenje se izdaje samo pravnim licima osnovanim u državi članici.
2. Nadležni organi izdaju odobrenje ako podaci i dokazi koji se prilažu zahtjevu ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u članu 5 i ako nadležni organi koji su pregledali zahtjev daju pozitivnu ocjenu. Prije izdavanja odobrenja nadležni organi mogu se, ako je to potrebno, savjetovati s nacionalnom centralnom bankom ili drugim relevantnim organima javne vlasti.
3. Institucija za platni promet koja u skladu s domaćim pravom matične države članice mora imati sjedište, ima mjesto uprave u istoj državi članici u kojoj ima i sjedište i tamo obavlja barem dio svojih poslova pružanja platnih usluga.
4. Nadležni organi izdaju odobrenje samo ako, imajući u vidu potrebu za obezbjeđivanjem dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet, institucija za platni promet ima pouzdane sisteme upravljanja aktivnostima pružanja platnih usluga koji uključuju jasnu organizacionu strukturu s dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti, efikasne postupke utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o rizicima kojima je institucija za platni promet izložena ili može biti izložena i odgovarajuće mehanizme unutrašnje kontrole uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke; ti modaliteti, postupci i mehanizmi moraju biti sveobuhvatni i srazmjeri vrsti, opseg i složenosti platnih usluga koje pruža institucija za platni promet.
5. Ako institucija za platni promet obavlja bilo koje od platnih usluga kako su navedene u tač. 1 do 7 Aneksa I i istovremeno obavlja druge poslovne aktivnosti, nadležni organi mogu zahtijevati

osnivanje zasebnog subjekta za poslove pružanja platnih usluga, ako aktivnosti institucije za platni promet koje nijesu aktivnosti pružanja platnih usluga narušavaju ili mogu narušiti finansijsku stabilnost institucije za platni promet ili sposobnost nadležnih organa da prate da li institucija za platni promet ispunjava sve obaveze utvrđene ovom direktivom.

6. Nadležni organi odbijaju zahtjev za izdavanje odobrenja ako se nijesu uvjerili u prikladnost akcionara ili članova koji imaju kvalifikovana učešća, imajući u vidu potrebu za obezbjeđivanjem dobrog i mudrog upravljanja institucijom za platni promet.

7. Ako između institucije za platni promet i drugih fizičkih ili pravnih lica postoji bliska povezanost definisana članom 4 stav 1 tačka 38 Regulative (EU) br. 575/2013, nadležni organi izdaju odobrenje samo ako ta povezanost ne sprečava efikasno obavljanje njihovih supervizorskih funkcija.

8. Nadležni organi izdaju odobrenje samo ako zakoni i drugi propisi treće zemlje kojima se uređuje poslovanje jednog ili više fizičkih ili pravnih lica s kojima je institucija za platni promet blisko povezana ili poteškoće pri sprovođenju tih zakona i propisa ne sprečavaju efikasno obavljanje njihovih supervizorskih funkcija.

9. Odobrenje je važeće u svim državama članicama i odnosnoj instituciji za platni promet omogućava pružanje platnih usluga koje su obuhvaćene odobrenjem širom Unije, u skladu sa slobodom pružanja usluga ili slobodom osnivanja preduzeća.

Član 12

Obavještavanje o odluci

U roku od tri mjeseca od prijema zahtjeva, ili, ako je zahtjev nepotpun, od prijema svih podataka potrebnih za donošenje odluke, nadležni organi obavještavaju podnosioca zahtjeva o tome da li mu je odobrenje dato ili odbijeno. U slučaju da odbije odobrenje, nadležni organ dužan je da navede razloge.

Član 13

Oduzimanje odobrenja

1. Nadležni organi mogu oduzeti odobrenje izdato instituciji za platni promet samo ako institucija:
 - (a) ne iskoristi odobrenje u roku od 12 mjeseci od izdavanja odobrenja, izričito se odrekne odobrenja ili prestane da posluje na period duži od šest mjeseci, pod uslovom da ta država članica nije propisala prestanak važenja odobrenja u tim slučajevima;
 - (b) dobila je odobrenje na osnovu neistinite dokumentacije ili na drugi nepropisan način;
 - (c) više ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobila odobrenje ili ne obavijesti nadležni organ o značajnim promjenama u tom pogledu;
 - (d) nastavak njezinih aktivnosti pružanja platnih usluga predstavlja bi prijetnju za stabilnost ili povjerenje u platni sistem; ili
 - (e) riječ je o jednom od ostalih slučajeva za koje domaće pravo propisuje oduzimanje odobrenja.
2. Nadležni organ navodi razloge za oduzimanje odobrenja i o tome obavještava lica na koje se ono odnosi.

3. Nadležni organ javno objavljuje oduzimanje odobrenja, uključujući u registrima iz čl. 14 i 15.

Član 14

Registracija u matičnoj državi članici

1. Države članice uspostavljaju javni registar u koji se upisuje sljedeće:
 - (a) institucije za platni promet koje su dobile odobrenje i njihovi zastupnici;
 - (b) fizička i pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33 i njihovi zastupnici;
 - (c) institucije iz člana 2 stav 5 koje u skladu s domaćim pravom imaju pravo da pružaju platne usluge.

Podružnice institucija za platni promet upisuju se u registar matične države članice ako te podružnice pružaju usluge u državi članici koja nije njihova matična država članica.

2. Javnim registrom utvrđuju se platne usluge za koje je institucija za platni promet dobila odobrenje ili za čije je obavljanje fizičko ili pravno lice registrovano. Institucije za platni promet s odobrenjem navode se u registru odvojeno od fizičkih i pravnih lica kojima se dozvoljava izuzeće na osnovu člana 32 ili 33. Registar mora biti na raspolaganju javnosti za pregled, dostupan putem interneta i ažurira se bez odlaganja.

3. Nadležni organi unose u javni registar sve slučajeve oduzimanja odobrenja kao i ukidanja izuzeća na osnovu člana 32 ili 33.

4. Nadležni organi obavještavaju Evropsku agenciju za bankarstvo o razlozima za oduzimanje bilo kojeg odobrenja i za ukidanje bilo kojeg izuzeća na osnovu člana 32 ili 33.

Član 15

Registar Evropske agencije za bankarstvo

1. Evropska agencija za bankarstvo uspostavlja elektronski centralni registar koji sadrži informacije kako su ih saopštili nadležni organi u skladu sa stavom 2, upravlja registrom i održava ga. Evropska agencija za bankarstvo je odgovorna za ispravno predstavljanje tih informacija.

Evropska agencija za bankarstvo besplatno obezbjeđuje da je registar na njenoj internet stranici javno dostupan, da se može jednostavno pristupiti navedenim informacijama i da se mogu lagano pretraživati.

2. Nadležni organi bez odlaganja obavještavaju Evropsku agenciju za bankarstvo o informacijama koje su unijeli u svoje registre kako je navedeno u članu 14 na jeziku uobičajenom u oblasti finansija.

3. Nadležni organi odgovorni su za tačnost informacija iz stava 2 i za njihovo ažuriranje.

4. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju tehnički zahtjevi za izradu i održavanje elektronskog centralnog registra i upravljanje njime i za pristup informacijama koje su u njemu sadržane. Tehničkim zahtjevima obezbjeđuje se da samo nadležni organ i Evropska agencija za bankarstvo mogu izvršiti izmjenu informacija.

Evropska agencija za bankarstvo te nacrte regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 13. januara 2018. godine.

Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.

5.Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrte tehničkih standarda za sprovođenje o detaljima i strukturi informacija koje je potrebno saopštiti na osnovu stava 1, između ostalog u vezi sa zajedničkim formatom i načinom na koji se informacije dostavljaju.

Evropska agencija za bankarstvo te nacrte tehničkih standarda za sprovođenje podnosi Komisiji do 13. jula 2017. godine.

Komisiji se dodjeljuje ovlašćenje za donošenje tehničkih standarda za sprovođenje iz podstava 1 u skladu s članom 15 Regulative (EU) br. 1093/2010.

Član 16

Zadržavanje odobrenja

Institucija za platni promet bez nepotrebnog odlaganja obavlja nadležne organe svoje matične države članice o svim promjenama koje utiču na tačnost informacija i dokaza dostavljenih u skladu s članom 5.

Član 17

Računovodstvo i zakonska revizija

1. Direktive 86/635/EEZ i 2013/34/EU i Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 1606/2002⁽³⁴⁾ primjenjuju se mutatis mutandis na institucije za platni promet.

2. Reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja institucija za platni promet obavljaju ovlašćeni revizori ili revizorska društva u smislu Direktive 2006/43/EZ, osim ako su izuzeti na osnovu Direktive 2013/34/EU i, zavisno od slučaja, na osnovu Direktive 86/635/EEZ.

3. Za potrebe supervizije, države članice zahtijevaju da institucije za platni promet dostavljaju odvojene računovodstvene podatke za platne usluge i aktivnosti iz člana 18 stav 1 koje se uključuju u revizorski izvještaj. Izvještaj sastavlja, zavisno od slučaja, ovlašćeni revizor ili revizorsko društvo.

4. Obaveze iz člana 63 Direktive 2013/36/EU primjenjuju se mutatis mutandis na ovlašćene revizore ili revizorska društva institucija za platni promet u vezi s aktivnostima pružanja platnih usluga.

Član 18

Djelatnosti

1. Osim pružanja platnih usluga, institucije za platni promet imaju pravo da obavljaju sljedeće djelatnosti:

(a) pružanje operativnih i usko povezanih pomoćnih usluga kao što su osiguravanje izvršenja platnih transakcija, usluge preračunavanja valuta, usluge zaštite i čuvanja i obrade podataka;

- (b) upravljanje platnim sistemima, ne dovodeći u pitanje član 35;
 - (c) poslovne aktivnosti koje nijesu pružanje platnih usluga, u skladu s mjerodavnim pravom Unije i domaćim pravom.
2. Ako institucije za platni promet pružaju jednu ili više platnih usluga, one smiju voditi samo račune za plaćanje koji se koriste isključivo za platne transakcije.
3. Novčana sredstva koja institucije za platni promet prime od korisnika platnih usluga u svrhe pružanja platnih usluga ne predstavljaju depozite ili ostala povratna sredstva u smislu člana 9 Direktive 2013/36/EU ni elektronski novac kako je definisan članom 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ.
4. Institucije za platni promet mogu odobravati kredite povezane s platnim uslugama kako su navedene u tač. 4 ili 5 Aneksa I samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:
- (a) riječ je o pomoćnom kreditu koji se odobrava isključivo u vezi s izvršenjem platne transakcije;
 - (b) nezavisno od domaćih propisa o odobravanju kredita kreditnim karticama, krediti koji se odobravaju u vezi s pojedinim plaćanjem i izvršeni su u skladu s članom 11 stav 9 i članom 28 otplaćuju se u kratkom roku koji ni u kojem slučaju ne smije preći 12 mjeseci;
 - (c) takvi krediti ne smiju se odobravati iz novčanih sredstava primljenih u svrhe izvršenja platnih transakcija ili koja se drže iz tog razloga;
 - (d) regulatorni kapital institucije za platni promet prema mišljenju supervizorskih organa u svakom trenutku mora biti odgovarajući u odnosu na ukupni iznos odobrenih kredita.
5. Institucije za platni promet ne smiju obavljati poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava u smislu člana 9 Direktive 2013/36/EU.
6. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ ili drugo mjerodavno pravo Unije ili nacionalne mjere u pogledu uslova za odobravanje kredita potrošačima koji nijesu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.

Odsjek 2

Ostali zahtjevi

Član 19

Upotreba zastupnika, podružnica ili subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti

1. Institucija za platni promet koja namjerava da pruža platne usluge putem zastupnika dostavlja nadležnim organima u svojoj matičnoj državi članici sljedeće podatke:
- (a) ime i adresu zastupnika;
 - (b) opis mehanizama unutrašnje kontrole koje će zastupnik upotrebljavati s ciljem ispunjavanja obaveza povezanih sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma na osnovu Direktive (EU) 2015/849 koji treba ažurirati bez odlaganja u slučaju bitnih razlika u odnosu na pojedinosti saopštene pri prvobitnom obavještenju;

(c) identitet direktora i lica odgovornih za vođenje poslovanja zastupnika koji će se upotrebljavati za pružanje platnih usluga i, ako se radi o zastupnicima koji nijesu pružaoci platnih usluga, dokaze da se radi o licima odgovarajućeg ugleda i stručnosti;

(d) platne usluge institucije za platni promet za čije je obavljanje zastupnik ovlašćen; i

(e) prema potrebi, jedinstveni identifikacioni kôd ili broj zastupnika.

2. U roku od dva mjeseca od prijema informacija iz stava 1, nadležni organ matične države članice saopštava instituciji za platni promet da li je zastupnik upisan u registar iz člana 14. Nakon upisa u registar zastupnik može početi s pružanjem platnih usluga.

3. Prije upisa zastupnika u registar, nadležni organi preduzimaju dalje korake za provjeru primljenih informacija ako sumnjaju u njihovu tačnost.

4. Nadležni organi odbijaju upis zastupnika u registar iz člana 14 ako se i nakon preuzimanja koraka za provjeru informacija primljenih u skladu sa stavom 1 nijesu uvjerili u njihovu tačnost i o tome obavještavaju instituciju za platni promet bez nepotrebnog odlaganja.

5. Ako institucija za platni promet želi da pruža platne usluge u drugoj državi članici putem zastupnika ili osnivanjem podružnice, mora poštovati postupke navedene u članu 28.

6. Ako institucija za platni promet namjerava da eksternalizuje operativne funkcije platnih usluga, o tome obavještava nadležne organe svoje matične države članice.

Eksternalizacijom važnih operativnih funkcija, uključujući IT sisteme, ne smije se narušavati kvalitet unutrašnjih kontrola institucije za platni promet i sposobnost supervizije nadležnih organa nad time da li institucije za platni promet ispunjavaju sve obaveze utvrđene ovom direktivom i praćenja navedenog od strane tih nadležnih organa.

Za potrebe podstava 2 operativna funkcija smatra se važnom ako bi greška ili propust u njenom obavljanju za instituciju za platni promet značili narušavanje kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz odobrenja zatraženog na osnovu ove glave, njenih ostalih obaveza na osnovu ove direktive, njenog finansijskog uspjeha ili pouzdanosti ili kontinuiteta njenih platnih usluga. Države članice obezbjeđuju da institucije za platni promet pri eksternalizaciji važnih operativnih funkcija ispunjavaju sljedeće uslove:

(a) eksternalizacija ne smije dovesti do delegiranja odgovornosti višeg nivoa rukovodstva;

(b) odnos i obaveze institucije za platni promet prema njenim korisnicima platnih usluga na osnovu ove direktive moraju ostati nepromijenjeni;

(c) uslovi koje institucija za platni promet ispunjava kako bi dobila odobrenje i nastavak rada u skladu s ovom glavom ne smiju biti ugroženi;

(d) nijedan drugi uslov koji je institucija za platni promet morala ispuniti kako bi dobila odobrenje ne smije biti uklonjen ili izmijenjen.

7. Institucije za platni promet obezbjeđuju da zastupnici ili podružnice koje djeluju u njihovo ime o tome obavijeste korisnike platnih usluga.

8. Institucije za platni promet obavještavaju nadležne organe matične države članice bez nepotrebnog odlaganja o svim promjenama u pogledu upotrebe subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti i, u skladu s postupkom predviđenim u st. 2, 3 i 4, zastupnika, uključujući dodatne zastupnike.

Član 20

Odgovornost

1. Države članice obezbjeđuju da institucije za platni promet čije operativne funkcije obavljaju treće strane preduzimaju odgovarajuće mјere kako bi osigurale ispunjavanje zahtjeva iz ove direktive.
2. Države članice zahtijevaju od institucija za platni promet da ostanu u cijelosti odgovorne za sve radnje svojih zaposlenih, zastupnika, podružnica ili subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti.

Član 21

Vođenje evidencije

Države članice zahtijevaju da institucije za platni promet vode odgovarajuću evidenciju u svrhe ove glave tokom perioda od najmanje pet godina ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2015/849 ili drugo relevantno pravo Unije.

Odsjek 3

Nadležni organi i supervizija

Član 22

Imenovanje nadležnih organa

1. Države članice imenuju kao nadležne organe odgovorne za izdavanje odobrenja i prudencijalnu superviziju institucija za platni promet koji treba da obavljaju propisane zadatke u skladu s ovom glavom organe javne vlasti ili organe koji priznaju domaće pravo ili organe javne vlasti koji su za tu namjenu izričito ovlašćeni na osnovu domaćeg prava, uključujući nacionalne centralne banke.

Nadležni organi obezbjeđuju nezavisnost od ekonomskih subjekata i izbjegavaju sukob interesa. Ne dovodeći u pitanje podstav 1, institucije za platni promet, kreditne institucije, institucije za elektronski novac ili poštanske žiro-institucije ne smiju biti imenovane nadležnim organima.

Države članice o tome obavještavaju Komisiju.

2. Države članice obezbjeđuju da nadležni organi imenovani u skladu sa stavom 1 imaju sva ovlašćenja potrebna za obavljanje svojih zadataka.
3. Države članice na čijoj teritoriji postoji više nadležnih organa za pitanja obuhvaćena ovom glavom, obezbjeđuju blisku saradnju tih organa kako bi efikasno obavljali svoje zadatke. Isto važi i kada organi nadležni za pitanja obuhvaćena ovom glavom nijesu nadležni organi odgovorni za superviziju kreditnih institucija.

4. Nadležni organi matične države članice odgovorni su za zadatke nadležnih organa imenovanih u skladu sa stavom 1.

5. Stav 1 ne podrazumijeva da nadležni organi moraju vršiti superviziju drugih poslovnih aktivnosti institucija za platni promet koje nijesu pružanje platnih usluga i aktivnosti iz člana 18 stav 1 tačka a.

Član 23

Supervizija

1. Države članice obezbjeđuju da kontrole koje obavljaju nadležni organi s ciljem provjere kontinuirane usklađenosti s ovom glavom budu proporcionalne, primjerene i osjetljive na rizike kojima su izložene institucije za platni promet.

S ciljem provjere usklađenosti s ovom glavom, nadležni organi naročito imaju pravo da preduzmu sljedeće korake:

- (a) da zatraže da institucija za platni promet pruži informacije koje su potrebne za praćenje usklađenosti pri čemu se određuje svrha zahtjeva, prema potrebi, i rok u kojem informacije treba da budu dostavljene;
- (b) da obavljaju direktnu superviziju institucija za platni promet, svih zastupnika ili podružnica koje pružaju platne usluge za koje je odgovorna institucija za platni promet ili svih subjekata kojima su povjerene eksternalizovane aktivnosti;
- (c) da izdaju preporuke, smjernice i, ako je potrebno, obavezujuće upravne odredbe;
- (d) da suspenduju ili oduzmu odobrenje na osnovu člana 13.

2. Ne dovodeći u pitanje postupke za oduzimanje odobrenja i odredbe krivičnog prava, države članice propisuju da njihovi nadležni organi mogu odrediti ili nametnuti institucijama za platni promet ili onima koji kontrolišu poslovanje institucija za platni promet koje krše zakone ili druge propise u vezi sa supervizijom ili poslovima pružanja platnih usluga, sankcije ili mjere čiji je cilj da se otkloni kršenje ili uzroci tog kršenja.

3. Nezavisno od zahtjeva iz člana 7, člana 8 st. 1 i 2 i člana 9, države članice obezbjeđuju nadležnim organima pravo preduzimanja koraka opisanih u stavu 1 ovog člana s ciljem osiguravanja dovoljnog kapitala za pružanje platnih usluga, naročito u slučajevima kada aktivnosti institucije za platni promet koje nijesu aktivnosti pružanja platnih usluga narušavaju ili mogu narušiti finansijsku stabilnost institucije za platni promet.

Član 24

Poslovna tajna

1. Države članice obezbjeđuju da su svi zaposleni ili bivši zaposleni nadležnih organa kao i stručnjaci koji djeluju u ime nadležnih organa obavezni da čuvaju poslovnu tajnu, ne dovodeći u pitanje slučajeve koje obuhvata krivično pravo.

2. Pri razmjeni informacija u skladu s članom 26 poslovna tajna primjenjuje se isključivo radi obezbjeđivanja zaštite prava pojedinaca i preduzeća.

3. Države članice mogu primjenjivati ovaj član imajući u vidu, mutatis mutandis, čl. 53 do 61 Direktive 2013/36/EU.

Član 25

Pravo na sudsku zaštitu

1. Države članice obezbjeđuju mogućnost sudskega osporavanja odluka koje se odnose na institucije za platni promet koje su donijeli nadležni organi u skladu sa zakonima i drugim propisima usvojenim u skladu s ovom direktivom.
2. Stav 1 primjenjuje se i u odnosu na propušteno djelovanje.

Član 26

Razmjena informacija

1. Nadležni organi država članica sarađuju međusobno i, ako je potrebno, s Evropskom centralnom bankom i nacionalnim centralnim bankama država članica, Evropskom agencijom za bankarstvo i drugim odgovarajućim nadležnim organima koji su imenovana na osnovu prava Unije ili domaćeg prava koje se primjenjuje na pružaoce platnih usluga.
2. Uz to, države članice dozvoljavaju razmjenu podataka između svojih nadležnih organa i:
 - (a) nadležnih organa drugih država članica odgovornih za izdavanje odobrenja i superviziju institucija za platni promet;
 - (b) Evropske centralne banke i nacionalnih centralnih banaka država članica, u njihovom svojstvu monetarnih i supervizorskih organa i, kada je to potrebno, drugih organa javne vlasti odgovornih za superviziju platnog sistema i sistema za poravnanja;
 - (c) drugih relevantnih nadležnih organa imenovanih na osnovu ove direktive, Direktive (EU) 2015/849 i drugog prava Unije koje se primjenjuje na pružaoce platnih usluga, kao što je zakonodavstvo koje se primjenjuje na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
 - (d) Evropske agencije za bankarstvo, kao organa koji doprinosi dosljednom i skladnom funkcionisanju supervizorskih mehanizama kako je navedeno u članu 1 stav 5 tačka a Regulative (EU) br. 1093/2010.

Član 27

Rješavanje sporova između nadležnih organa različitih država članica

1. Ako nadležni organ države članice smatra da u vezi s određenim pitanjem prekogranična saradnja s nadležnim organima druge države članice iz čl. 26, 28, 29, 30 ili 31 ove direktive nije u skladu s relevantnim uslovima utvrđenim u tim odredbama, može se obratiti Evropskoj agenciji za bankarstvo i zatražiti njenu pomoć u skladu s članom 19 Regulative (EU) br. 1093/2010.
2. Ako je Evropskoj agenciji za bankarstvo upućen zahtjev za pružanje pomoći u skladu sa stavom 1 ovog člana, ona bez nepotrebnog odlaganja donosi odluku u skladu s članom 19 stav 3 Regulative (EU) br. 1093/2010. Evropska agencija za bankarstvo može na sopstvenu inicijativu i da pomaže nadležnim organima u postizanju sporazuma u skladu s članom 19 stav 1 podstav 2 te regulative.

U svakom slučaju, uključeni nadležni organi odlažu donošenje svojih odluka do rješenja u skladu s članom 19 te regulative.

Član 28

Zahtjev za ostvarivanje prava osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

1. Svaka institucija za platni promet s odobrenjem koja po prvi put želi da pruža platne usluge u državi članici koja nije njena matična država članica, na osnovu prava osnivanja preduzeća ili slobode pružanja usluga, saopštava sljedeće informacije nadležnim organima u svojoj matičnoj državi članici:

- (a) naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja institucije za platni promet;
- (b) državu članicu ili države članice u kojima namjerava da posluje;
- (c) platnu uslugu ili usluge koje će pružati;
- (d) ako institucija za platni promet namjerava da koristi zastupnika, informacije iz člana 19 stav 1;
- (e) ako institucija za platni promet namjerava da ima podružnicu, informacije iz člana 5 stav 1 tač. b i e u vezi s poslovima pružanja platnih usluga u državi članici domaćinu, opis organizacione strukture podružnice i imena odgovornih za upravljanje podružnicom.

Ako institucija za platni promet namjerava da eksternalizuje operativne funkcije platnih usluga drugim subjektima u državi članici domaćinu, o tome obavještava nadležne organe u svojoj matičnoj državi članici.

2. U roku od mjesec dana od prijema svih informacija iz stava 1 nadležni organi matične države članice te informacije šalju nadležnim organima države članice domaćina.

U roku od mjeseca dana od prijema informacije od nadležnih organa matične države članice, nadležni organi države članice domaćina procjenjuju te informacije i pružaju nadležnim organima matične države članice relevantne informacije u vezi s predviđenim pružanjem platnih usluga od strane relevantne institucije za platni promet u okviru ostvarivanja slobode osnivanja preduzeća ili slobode pružanja usluga. Nadležni organi države članice domaćina naročito obavještavaju nadležne organe matične države članice o svim opravdanim razlozima za zabrinutost u vezi s namjeravanim angažovanjem zastupnika ili osnivanjem podružnice, u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma u smislu Direktive (EU) 2015/849.

Ako se nadležni organi matične države članice ne slažu s procjenom nadležnih organa države članice domaćina, oni tim organima obrazlažu svoju odluku.

Ako procjena nadležnih organa matične države članice nije povoljna, naročito s obzirom na informacije primljene od nadležnih organa države članice domaćina, nadležni organ matične države članice odbija da upiše zastupnika ili podružnicu u registar odnosno opoziva izvršeni upis.

3. U roku od tri mjeseca od prijema informacija iz stava 1 nadležni organi matične države članice svoju odluku saopštavaju nadležnim organima države članice domaćina i instituciji za platni promet.

Nakon upisa u registar iz člana 14, zastupnik ili podružnica mogu započeti s radom u odnosnoj državi članici domaćinu.

Institucija za platni promet obavještava nadležne organe matične države članice o datumu kada započinje s radom putem zastupnika ili podružnice u odnosnoj državi članici domaćinu. Nadležni organi matične države članice o tome obavještavaju nadležne organe države članice domaćina.

4. Institucija za platni promet obavještava nadležne organe matične države članice bez nepotrebnog odlaganja o svim važnim promjenama u pogledu informacija saopštenih u skladu sa stavom 1, uključujući dodatne zastupnike, podružnice ili organe kojima su eksternalizovane aktivnosti u državama članicama domaćinima u kojima djeluje. Primjenjuje se postupak predviđen u st. 2 i 3.

5. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okvir za saradnju i razmjenu informacija između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u skladu s ovim članom. U tim nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se metoda, sredstva i pojedinosti saradnje pri obavještavanju o institucijama za platni promet koje posluju prekogranično, a naročito opseg i postupanje s informacijama koje se podnose, uključujući zajedničku terminologiju i standardne obrasce za obavještavanje kako bi se osigurao dosljedan i efikasan proces obavještavanja.

Evropska agencija za bankarstvo te nacrte regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 13. januara 2018. godine.

Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.

Član 29

Supervizija institucija za platni promet koje ostvaruju pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga

1. Nadležni organi matične države članice sarađuju s nadležnim organima države članice domaćina kako bi obavili kontrole i preduzeli potrebne korake iz ove glave i odredaba domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV, u skladu s članom 100 stav 4, u pogledu zastupnika ili podružnice institucije za platni promet koja se nalazi na teritoriji druge države članice.

U skladu sa saradjnjom iz podstava 1, nadležni organi matične države članice obavještavaju nadležne organe države članice domaćina kada namjeravaju da sprovedu direktnu superviziju na teritoriji države članice domaćina.

Međutim, nadležni organi matične države članice mogu delegirati direktnu superviziju nad institucijom o kojoj je riječ nadležnim organima države članice domaćina.

2. Nadležni organi država članica domaćina mogu zahtijevati da ih institucije za platni promet koje imaju zastupnike ili podružnice na njihovoj teritoriji periodično izvještavaju o poslovanju na njihovoj teritoriji.

Ti izvještaji zahtijevaju se u informativne ili statističke svrhe i, ako zastupnici i podružnice vode poslove pružanja platnih usluga na osnovu prava osnivanja preduzeća, radi praćenja usklađenosti s odredbama domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV. Takvi zastupnici i podružnice podliježu obavezama čuvanja poslovne tajne jednakim barem onima iz člana 24.

3. Nadležni organi međusobno dostavljaju sve ključne i/ili važne podatke, naročito u slučajevima kršenja ili sumnje u kršenje zastupnika ili podružnice, i ako se takvo kršenje počini u okviru ostvarivanja slobode pružanja usluga. U vezi s tim, nadležni organi međusobno se na zahtjev obavještavaju o svim relevantnim informacijama i, na sopstvenu inicijativu, o svim ključnim informacijama, između ostalog o tome da li institucija za platni promet ispunjava uslove u skladu s članom 11 stav 3.

4. Države članice mogu zahtijevati da institucije za platni promet koje posluju na njihovoj teritoriji putem zastupnika na osnovu prava osnivanja preduzeća, a čije se mjesto uprave nalazi u drugoj državi članici, imenuju centralnu kontaktну tačku na njihovoj teritoriji kako bi se osigurala odgovarajuća komunikacija i informisanje o usklađenosti s glavama III i IV, ne dovodeći u pitanje nijednu odredbu o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma i kako bi se olakšala supervizija od strane nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina, između ostalog dostavljanjem dokumenata i informacija nadležnim organima na zahtjev.

5. Evropska agencija za bankarstvo sastavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se navode kriterijumi koji se primjenjuju za utvrđivanje, u skladu s načelom proporcionalnosti, okolnosti kada je imenovanje centralne kontaktne tačke prikladno, i za određivanje funkcija tih kontaktnih tačaka, na osnovu stava 4.

Navedenim nacrtima regulatornih tehničkih standarda naročito se uzimaju u obzir:

- (a) ukupni obim i vrijednost transakcija koje je sprovela institucija za platni promet u državama članicama domaćinima;
- (b) vrsta pruženih platnih usluga; i
- (c) ukupan broj zastupnika osnovanih u državi članici domaćinu.

Evropska agencija za bankarstvo podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda Komisiji do 13. januara 2017. godine.

6. Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okvir za saradnju i razmjenu informacija između nadležnih organa matične države članice i države članice domaćina u skladu s ovom glavom i za praćenje usklađenosti s odredbama domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV. U nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se metoda, sredstva i pojedinosti saradnje pri superviziji nad institucijama za platni promet koje posluju prekogranično, a naročito opseg i postupanje s informacijama koje se razmjenjuju, kako bi se osigurala dosljedna i djelotvorna supervizija nad institucijama za platni promet koje se bave prekograničnim pružanjem platnih usluga.

U tim nacrtima regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se i sredstva i pojedinosti o svakom izvještavanju koje zatraže države članice domaćini od institucija za platni promet o poslovnim aktivnostima u vezi s platnim uslugama koje se sprovode na njihovoj teritoriji u skladu sa stavom 2, uključujući učestalost takvog izvještavanja.

Evropska agencija za bankarstvo podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda Komisiji do 13. januara 2018. godine.

7. Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz st. 5 i 6 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.

Član 30

Mjere u slučaju neusklađenosti, uključujući mjere opreza

1. Ne dovodeći u pitanje odgovornost nadležnih organa matične države članice, ako nadležni organ države članice domaćina utvrdi da institucija za platni promet koja ima zastupnike ili podružnice na njenoj teritoriji nije usklađena s ovom glavom ili s domaćim pravom kojim se prenosi glava III ili IV, o tome bez odlaganja obavljačava nadležni organ matične države članice.

Nakon što je nadležni organ matične države članice procijenio informacije primljene na osnovu podstava 1, on bez nepotrebnog odlaganja preduzima sve odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da odnosna institucija za platni promet okonča stanje neregularnosti. Nadležni organ matične države članice bez odlaganja saopštava te mjere nadležnom organu države članice domaćina i nadležnim organima svih drugih država članica kojih se to tiče.

2. U vanrednim situacijama, ako je potrebno preduzeti hitne mjere za rješavanje ozbiljnih prijetnji zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u državi članici domaćinu, nadležni organi države članice domaćina mogu preduzeti mjere opreza, uporedno s prekograničnom saradnjom među nadležnim organima i do sprovođenja mera nadležnih organa matične države članice, kako je navedeno u članu 29.

3. Sve mjere opreza na osnovu stava 2 moraju biti odgovarajuće i proporcionalne s obzirom na njihovu svrhu zaštite protiv ozbiljne prijetnje zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u državi članici domaćinu. One ne smiju dovesti do davanja prednosti korisnicima platnih usluga institucije za platni promet iz države članice domaćina u odnosu na korisnike platnih usluga institucije za platni promet u drugim državama članicama.

Mjere opreza privremene su i ukidaju se kada se riješi problem ozbiljnih utvrđenih prijetnji, između ostalog uz pomoć nadležnih organa matične države članice ili Evropske agencije za bankarstvo ili u saradnji s njima, kako je predviđeno u članu 27 stav 1.

4. Ako je to u skladu s vanrednom situacijom, nadležni organi države članice domaćina unaprijed obavještavaju nadležne organe matične države članice i nadležne organe bilo koje druge države članice koje se to tiče, Komisiju i Evropsku agenciju za bankarstvo, a u svakom slučaju bez nepotrebnog odlaganja, o mjerama opreza preduzetim na osnovu stava 2 i o njihovoj opravdanosti.

Član 31

Obrazloženje i komunikacija

1. Svaka mera koju su preduzeli nadležni organi na osnovu čl. 23, 28, 29 ili 30, a koja uključuje sankciju ili ograničenje u pogledu ostvarenja slobode pružanja usluga ili slobode osnivanja preuzeća, odgovarajuće se opravdava i saopštava odnosnoj instituciji za platni promet.

2. Čl. 28, 29 i 30 ne dovodi se u pitanje obaveza nadležnih organa na osnovu Direktive (EU) 2015/849 i Regulative (EU) 2015/847, a naročito na osnovu člana 48 stav 1 Direktive (EU) 2015/849 i člana 22 stav 1 Regulative (EU) 2015/847 da vrše superviziju ili prate usklađenost sa zahtjevima utvrđenim u tim instrumentima.

Odsjek 4

Izuzeće

Član 32

Uslovi

1. Države članice mogu izuzeti ili dozvoliti svojim nadležnim organima da fizička ili pravna lica koja pružaju platne usluge kako su navedene u tač. 1 do 6 Anekса I izuzmu od primjene svih ili dijela postupaka i uslova navedenih u odsjecima 1, 2 i 3, uz izuzetak čl. 14, 15, 22, 24, 25 i 26, ako:

- (a) mjesečna prosječna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je odnosno lice izvršilo u posljednjih 12 mjeseci, uključujući sve zastupnike za koje je preuzeo punu odgovornost, ne prelazi ograničenje koje je postavila država članica, ali ni u kojem slučaju ne iznosi više od 3 miliona eura. To se procjenjuje na osnovu predviđenog ukupnog iznosa platnih transakcija u njenom poslovnom planu osim ako nadležni organi zahtijevaju prilagođavanje tog plana; i
 - (b) nijedno fizičko lice odgovorno za upravljanje ili poslovanje nije osuđivano za krivična djela povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorizma ili druga finansijska krivična djela.
2. Sva fizička ili pravna lica registrovana u skladu sa stavom 1 obavezna su da imaju mjesto uprave ili boravište u državi članici u kojoj stvarno obavljaju svoje poslovanje.
3. Lica iz stava 1 ovog člana tretiraju se kao institucije za platni promet osim što se na njih ne primjenjuju član 11 stav 9 i čl. 28, 29 i 30.
4. Države članice mogu propisati i da sva fizička ili pravna lica registrovana u skladu sa stavom 1 ovog člana mogu obavljati samo određene aktivnosti iz člana 18.
5. Lica iz stava 1 ovog člana obavještavaju nadležne organe o svim promjenama koje su relevantne za uslove navedene u tom stavu. Države članice preuzimaju potrebne korake kako bi osigurale da ako dođe do prestanka ispunjavanja uslova iz st. 1, 2 ili 4 ovog člana, odnosna lica zatraže odobrenje u roku od 30 kalendarskih dana u skladu s članom 11.
6. St. 1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se u odnosu na Direktivu (EU) 2015/849 ili domaće propise o borbi protiv pranja novca.

Član 33

Pružaoci usluga pružanja informacija o računu

1. Fizička ili pravna lica koja isključivo pružaju platnu uslugu kako je navedena u tački 8 Anekса I izuzeta su od primjene postupka i uslova navedenih u odsjecima 1 i 2, uz izuzetak člana 5 stav 1 tač. a i b, tač. e do h i tač. j, l, n, p i q, člana 5 stav 3 i čl. 14 i 15. Primjenjuje se Odsjek 3, uz izuzetak člana 23 stav 3.

2. Lica iz stava 1 ovog člana tretiraju se kao institucije za platni promet osim što se na njih ne primjenjuju glave III i IV, uz izuzetak čl. 41, 45 i 52, prema potrebi, i čl. 67 i 69 i čl. 95 do 98.

Član 34

Obavještavanje i informacije

Ako država članica primjeni izuzeće na osnovu člana 32, o svojoj odluci obavještava Komisiju do 13. januara 2018. godine i odmah obavještava Komisiju o svim naknadnim promjenama. Osim toga, država članica obavještava Komisiju o broju tih fizičkih i pravnih lica i jednom godišnje je

obavještava o ukupnoj vrijednosti izvršenih platnih transakcija na dan 31. decembra svake kalendarske godine, kako je navedeno u članu 32 stav 1 tačka a.

POGLAVLJE 2 ***Zajedničke odredbe***

Član 35

Pristup platnim sistemima

1. Države članice obezbjeđuju da pravila pristupa platnim sistemima od strane pružalaca platnih usluga koji su pravna lica i koji su dobili odobrenje ili su registrovani budu objektivna, nediskriminišuća i srazmjerna i da ne sprečavaju pristup u većoj mjeri nego što je to potrebno za zaštitu od specifičnih vrsta rizika kao što su rizik poravnjanja, operativni rizik i rizik poslovanja i za zaštitu finansijske i operativne stabilnosti platnog sistema.

Platni sistemi na pružaoce platnih usluga, korisnike platnih usluga ili na druge platne sisteme ne smiju primjenjivati nijedan od sljedećih zahtjeva:

- (a) restriktivna pravila o stvarnom učešću u drugim platnim sistemima;
- (b) pravila kojima se pravi razlika među pružaocima platnih usluga koji imaju odobrenje ili među registrovanim pružaocima platnih usluga u pogledu pravâ, obaveza i ovlašćenja učesnika;
- (c) ograničenja na osnovu institucionalnog statusa.

2. Stav 1 ne primjenjuje se na:

- (a) platne sisteme utvrđene na osnovu Direktive 98/26/EZ;
- (b) platne sisteme koji se sastoje isključivo od pružalaca platnih usluga koji pripadaju grupi.

Za potrebe podstava 1 tačka a države članice obezbjeđuju da ako učesnik utvrđenog sistema pružaocu platnih usluga s odobrenjem ili registrovanom pružaocu platnih usluga koji nije učesnik u sistemu dozvoljava slanje naloga za plaćanje kroz sistem, taj učesnik, kada se od njega to zatraži, mora pružiti istu mogućnost, na objektivan, srazmjeran i nediskriminišući način, drugim pružaocima platnih usluga s odobrenjem ili registrovanim pružaocima platnih usluga u skladu sa stavom 1.

Učesnik daje pružaocu platnih usluga koji je podnio zahtjev sve razloge za svako odbijanje.

Član 36

Pristup računima koje vodi kreditna institucija

Države članice obezbjeđuju da institucije za platni promet imaju pristup uslugama kreditnih institucija u vezi s računima za plaćanje na objektivan, nediskriminišući i srazmjeran način. Takav pristup mora biti dovoljno širok da institucijama za platni promet omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način.

Kreditna institucija mora nadležnom organu pružiti valjano obrazloženje za svako odbijanje.

Član 37

Zabrana pružanja platnih usluga licima koja nijesu pružaoci platnih usluga i dužnost obavještavanja

1. Države članice zabranjuju pružanje platnih usluga fizičkim ili pravnim licima koja nijesu pružaoci platnih usluga niti su izričito isključena iz područja primjene ove direktive.
2. Države članice zahtijevaju da pružaoci usluga koji obavljaju jednu od aktivnosti iz člana 3 tačka k podtač. i i ii ili obavljaju obje aktivnosti, za koje ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tokom prethodnih 12 mjeseci premašuje iznos od 1 milion eura pošalju obavještenje nadležnim organima u kojem se nalazi opis ponuđenih usluga i u kojem je navedeno pod kojim se isključenjem iz člana 3 tačka k podtač. i i ii smatra da se aktivnost obavlja.

Na osnovu tog obavještenja nadležni organ donosi utemeljenu odluku na osnovu kriterijuma iz člana 3 tačka k ako aktivnost ne ispunjava uslove za ograničenu mrežu i shodno tome obavještava pružaoca usluga.

3. Države članice zahtijevaju da pružaoci usluga koji obavljaju aktivnost iz člana 3 tačka l šalju obavještenje nadležnim organima i dostavljaju nadležnim organima godišnje revizorsko mišljenje, kojim se potvrđuje da je aktivnost u skladu s ograničenjima iz člana 3 tačka l.
4. Nezavisno od stava 1, nadležni organi obavještavaju Evropsku agenciju za bankarstvo o uslugama saopštenim u skladu sa st. 2 i 3, navodeći isključenje pod kojim se obavlja aktivnost.
5. Opis aktivnosti saopštenih u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana stavlja se na raspolaganje javnosti putem registara iz čl. 14 i 15.

GLAVA III

TRANSPARENTNOST USLOVA I ZAHTJEVI OBAVJEŠTAVANJA ZA PLATNE USLUGE

POGLAVLJE I

Opšta pravila

Član 38

Područje primjene

1. Ova glava primjenjuje se na jednokratne platne transakcije, okvirne ugovore i platne transakcije koje su njima obuhvaćene. Strane se mogu dogovoriti da se ona ne primjenjuje u cijelosti ili djelimično ako korisnik platnih usluga nije potrošač.
2. Države članice mogu primijeniti odredbe ove glave na mikropreduzeća na jednak način kao na potrošače.
3. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ, drugo mjerodavno pravo Unije ni nacionalne mjere povezane s uslovima za odobravanje kredita potrošačima koji nijesu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.

Član 39

Druge odredbe prava Unije

Odredbama ove glave ne dovodi se u pitanje pravo Unije koje sadrži dodatne zahtjeve o prethodnom obavještavanju.

Međutim, ako se primjenjuje i Direktiva 2002/65/EZ, zahtjevi obavještavanja iz člana 3 stav 1 te direktive, uz izuzetak tačke 2 podtač. c do g, tačke 3 podtač. a, d i e, i tačke 4 podtačka b tog stava zamjenjuju se čl. 44, 45, 51 i 52 ove direktive.

Član 40

Naknade za obavještavanje

1. Pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga ne smije naplatiti naknadu za pružanje obavještenja u skladu s ovom glavom.
2. Pružalac platnih usluga i korisnik platnih usluga mogu dogоворити naknade за dodatna ili češća obavještenja ili slanje obavještenja putem sredstava komunikacije koja nijesu navedena u okvirnom ugovoru, a koja se dostavljaju na zahtjev korisnika platnih usluga.
3. U slučajevima kada pružalac platnih usluga može zaračunati naknade za obavještenja u skladu sa stavom 2, one moraju biti razumne i u skladu sa stvarnim troškovima koje je imao pružalac platnih usluga.

Član 41

Teret dokazivanja za zahtjeve obavještavanja

Države članice određuju da teret dokazivanja leži na pružaocu platnih usluga kako bi dokazao da poštuje zahtjeve obavještavanja iz ove glave.

Član 42

Odstupanja od zahtjeva obavještavanja za platne instrumente male vrijednosti i elektronski novac

1. U slučaju platnih instrumenata koji se u skladu s relevantnim okvirnim ugovorom odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze 30 eura ili koji imaju ograničenje potrošnje od 150 eura ili su na njima sačuvana novčana sredstva koja ni u kojem trenutku ne prelaze 150 eura:
 - (a) odstupajući od čl. 51, 52 i 56, pružalac platnih usluga obezbeđuje platiocu samo informacije o glavnim karakteristikama platne usluge, uključujući i način na koji je moguće koristiti platni instrument, o odgovornosti i naknadama kao i druge informacije bitne za donošenje odluke na osnovu obaviještenosti kao i podatke o tome gdje su lako dostupne ostale informacije i uslovi iz člana 52;
 - (b) odstupajući od člana 54, moguće je dogоворити da se od pružaoca platnih usluga ne zahtijeva da predlaže promjene uslova okvirnog ugovora na isti način kako je određeno u članu 51 stav 1;
 - (c) odstupajući od čl. 57 i 58, moguće je dogоворити da nakon izvršenja platne transakcije:

- i.pružalac platnih usluga dâ ili učini raspoloživom samo referencu kojom se korisniku platnih usluga omogućava identifikacija platne transakcije, iznos platne transakcije, sve naknade i/ili u slučaju nekoliko platnih transakcija iste vrste upućenih istom primaocu plaćanja, podatke o njihovu ukupnom iznosu i naknadama za navedene platne transakcije;
 - ii.da se od pružaoca platnih usluga ne zahtijeva da dâ ili učini raspoloživim informacije iz podatčke i ako se platni instrument koristi anonimno ili ako pružalac platnih usluga tehnički nije u mogućnosti da pruži te podatke. Međutim, pružalac platnih usluga omogućava platiocu mogućnost provjere iznosa sačuvanih novčanih sredstava.
2. Za nacionalne platne transakcije države članice ili njihovi nadležni organi mogu umanjiti ili udvostručiti iznose iz stava 1. Za platne instrumente s unaprijed uplaćenim sredstvima (*prepaid* platne instrumente) države članice mogu povećati navedene iznose do 500 eura.

POGLAVLJE 2

Jednokratne platne transakcije

Član 43

Područje primjene

1. Ovo poglavlje primjenjuje se na jednokratne platne transakcije koje nijesu obuhvaćene okvirnim ugovorom.
2. Kada se nalog za plaćanje za jednokratnu platnu transakciju šalje platnim instrumentom obuhvaćenim okvirnim ugovorom, pružalac platnih usluga nije obvezan da dâ ili učini raspoloživim informacije koje su već pružene korisniku platnih usluga na osnovu okvirnog ugovora s drugim pružaocem platnih usluga ili koje će mu biti pružene u skladu s tim okvirnim ugovorom.

Član 44

Prethodne opšte informacije

1. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga stavi na raspolaganje informacije i uslove iz člana 45 u pogledu sopstvenih usluga na lako dostupan način prije nego što se korisnik platnih usluga obaveže ugovorom ili ponudom za jednokratnu platnu uslugu. Na zahtjev korisnika platnih usluga pružalac platnih usluga pruža mu informacije i uslove na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Informacije i uslovi navode se na lako razumljiv način i u jasnom i razumljivom obliku, na službenom jeziku države članice u kojoj se nudi platna usluga ili na drugom jeziku koji su dogovorile stranke.

2. Ako je ugovor o jednokratnoj platnoj usluzi na zahtjev korisnika platnih usluga sklopljen korišćenjem sredstva za komunikaciju na daljinu koje pružaocu platnih usluga ne omogućava poštovanje stava 1, pružalac platnih usluga ispunjava svoje obaveze u skladu s tim stavom odmah nakon izvršenja platne transakcije.

3. Obaveze iz stava 1 ovog člana mogu se ispuniti i dostavljanjem primjerka nacrta ugovora o jednokratnoj platnoj usluzi ili nacrta naloga za plaćanje uključujući informacije i uslove navedene u članu 45.

Član 45

Informacije i uslovi

1. Države članice obezbjeđuju da pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga dâ ili učini raspoloživim sljedeće informacije i uslove:

- (a) specifikaciju informacija ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju mora navesti korisnik platnih usluga kako bi se nalog za plaćanje mogao pravilno inicirati ili izvršiti;
- (b) najduži rok u kojem će se platna usluga pružati;
- (c) sve naknade koje korisnik platnih usluga treba da plati pružaocu platnih usluga i, prema potrebi, podjelu tih naknada;
- (d) prema potrebi, stvarni ili referentni kurs koji se primjenjuje na platnu transakciju.

2. Pored toga, države članice obezbjeđuju da pružaoci usluga iniciranja plaćanja, prije iniciranja, daju platiocu ili učine raspoloživim platiocu sljedeće jasne i sveobuhvatne informacije:

- (a) naziv pružaoca usluga iniciranja plaćanja, tačnu adresu njegovog mjesta uprave i, prema potrebi, tačnu adresu njegovog zastupnika ili podružnice osnovane u državi članici u kojoj se nudi platna usluga i sve druge kontaktne informacije, uključujući i adresu elektronske pošte, važne za komunikaciju s pružaocem usluga iniciranja plaćanja; i
- (b) kontakt podatke nadležnog organa.

3. Prema potrebi, sve druge relevantne informacije i uslovi iz člana 52 stavljuju se na raspolaganje korisniku platnih usluga na lako dostupan način.

Član 46

Informacije za platioca i primaocu plaćanja nakon iniciranja naloga za plaćanje

Uz informacije i uslove navedene u članu 45, pri čemu je nalog za plaćanje iniciran putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac usluga iniciranja plaćanja, odmah nakon iniciranja, daje ili čini raspoloživim platiocu i, ako je primjenljivo, primaocu plaćanja sve sljedeće podatke:

- (a) potvrdu o uspješnom iniciranju naloga za plaćanje kod pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca;
- (b) referencu kojom se platiocu i primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije, a, prema potrebi, primaocu plaćanja identifikacija platioca i svih informacija koje su prenesene platnom transakcijom;
- (c) iznos platne transakcije;

- (d) ako je primjenljivo, iznos svih naknada platnih pružaocu usluga iniciranja plaćanja u vezi s transakcijom i, ako je primjenljivo, podjelu iznosa tih naknada.

Član 47

Informacije za pružaoca platnih usluga koji vodi račun platioca pri korišćenju usluge iniciranja plaćanja

Ako je nalog za plaćanje iniciran putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, tada on pružaocu platnih usluga koji vodi račun stavlja na raspolaganje referencu platne transakcije.

Član 48

Informacije za platioca nakon prijema naloga za plaćanje

Odmah nakon prijema naloga za plaćanje, pružalac platnih usluga platioca daje platiocu ili mu stavlja na raspolaganje sve sljedeće podatke, na isti način kao što je navedeno u članu 44 stav 1 u pogledu svojih sopstvenih usluga:

- (a) referencu kojom se platiocu omogućava identifikacija platne transakcije i, prema potrebi, podatke vezane s primaocem plaćanja;
- (b) iznos platne transakcije u valuti koja je upotrijebljena u nalogu za plaćanje;
- (c) iznos svih naknada za platnu transakciju koju mora platiti platilac i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada;
- (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga platioca upotrebljavao u platnoj transakciji ili referencu za taj kurs ako se on razlikuje od kursa određenog članom 45 stav 1 tačka d i iznos platne transakcije nakon konverzije valute;
- (e) datum prijema naloga za plaćanje.

Član 49

Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja

Odmah nakon izvršenja platne transakcije pružalac platnih usluga primaoca plaćanja daje primaocu plaćanja ili mu stavlja na raspolaganje sve sljedeće podatke u pogledu svojih sopstvenih usluga, na način predviđen u članu 44 stav 1:

- (a) referencu kojom se primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i, prema potrebi, platioca i sve informacije proslijedene s platnom transakcijom;
- (b) iznos platne transakcije u valuti u kojoj su novčana sredstva stavljena na raspolaganje primaocu plaćanja;
- (c) iznos svih naknada za platnu transakciju koju mora platiti primalac plaćanja i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada;
- (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja upotrebljavao u platnoj transakciji i iznos platne transakcije nakon konverzije valute;
- (e) datum valute odobrenja.

POGLAVLJE 3

Okvirni ugovori

Član 50

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na platne transakcije iz okvirnog ugovora.

Član 51

Prethodne opšte informacije

1. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga dâ informacije i uslove iz člana 52 na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka blagovremeno prije nego što se korisnik platnih usluga obaveže bilo kakvim okvirnim ugovorom ili ponudom. Informacije i uslovi navode se na lako razumljiv način i u jasnom i razumljivom obliku, na službenom jeziku države članice u kojoj se nudi platna usluga ili na drugom jeziku koji su dogovorile strane.
2. Ako je okvirni ugovor na zahtjev korisnika platnih usluga sklopljen upotrebom sredstva za komunikaciju na daljinu kojim se pružaocu platnih usluga ne omogućava poštovanje stava 1, pružalac platnih usluga ispunjava svoje obaveze u skladu s tim stavom odmah nakon sklapanja okvirnog ugovora.
3. Obaveze iz stava 1 mogu se ispuniti i davanjem primjerka nacrta okvirnog ugovora uključujući informacije i uslove navedene u članu 52.

Član 52

Informacije i uslovi

Države članice obezbjeđuju da korisniku platnih usluga budu date sljedeće informacije i uslovi:

1. o pružaocu platnih usluga:
 - (a) naziv pružaoca platnih usluga, tačna adresa njegovog mjesta uprave i, prema potrebi, tačna adresa njegovog zastupnika ili podružnice osnovane u državi članici u kojoj se nudi platna usluga i sve druge adrese, uključujući i adresu elektronske pošte, važne za komunikaciju s pružaocem platnih usluga;
 - (b) podaci o nadležnim supervizorskim organima i registru iz člana 14 ili bilo kojem drugom relevantnom javnom registru odobrenja pružaoca platnih usluga i registracioni broj ili ekvivalentna identifikaciona oznaka u tom registru;
2. o upotrebi platnih usluga:
 - (a) opis glavnih karakteristika platnih usluga koje se pružaju;
 - (b) specifikaciju informacija ili jedinstvenu identifikacionu oznaku koju mora navesti korisnik platnih usluga kako bi se nalog za plaćanje mogao pravilno inicirati ili izvršiti;
 - (c) oblik i postupak za davanje saglasnosti za iniciranje naloga za plaćanje ili izvršenje platne transakcije i povlačenje te saglasnosti u skladu s čl. 64 i 80;

- (d) vrijeme prijema naloga za plaćanje u skladu s članom 78 i moguće krajnje vrijeme prijema naloga za plaćanje koje odredi pružalac platnih usluga;
- (e) najduži rok za izvršenje platnih usluga;
- (f) da li postoji mogućnost dogovora o ograničenjima potrošnje za upotrebu platnog instrumenta u skladu s članom 68 stav 1;
- (g) u slučaju platnih instrumenata s povezanim platnim brendovima (*co-badged payment instruments*), prava korisnika platnih usluga u skladu s članom 8 Regulative (EU) 2015/751;

3. o naknadama, kamatnoj stopi i kursu:

- (a) sve naknade koje korisnik platnih usluga treba da plati pružaocu platnih usluga, među kojima su i one povezane s načinom na koji i učestalošću s kojom se daju ili stavlju na raspolaganje informacije u skladu s ovom direktivom, i, prema potrebi, podjela iznosa tih naknada;
- (b) prema potrebi, kamatne stope i kurs koji se primjenjuju ili, ako se koriste referentne kamatne stope i kurs, metoda izračunavanja stvarne kamate kao i relevantan datum i indeks ili osnova za utvrđivanje tih referentnih kamatnih stopa ili kursa;
- (c) prema dogovoru, direktna primjena referentne kamatne stope ili kursa i zahtjevi obaveštavanja o promjenama u skladu s članom 54 stav 2;

4. o komunikaciji:

- (a) prema potrebi, sredstva komunikacije, uključujući tehničke zahtjeve povezane s opremom i softverom korisnika platnih usluga, dogovorenno između stranaka za prenos informacija ili obaveštenja u skladu s ovom direktivom;
- (b) način na koji i učestalost kojom se daju ili stavlju na raspolaganje informacije iz ove directive;
- (c) jezik ili jezici na kojima se sklapa okvirni ugovor i obavlja komunikacija tokom ugovornog odnosa;
- (d) pravo korisnika platnih usluga na primanje ugovornih odredaba okvirnog ugovora i informacija i uslova u skladu s članom 53;

5. o zaštiti i korektivnim mjerama:

- (a) prema potrebi, opis koraka koje korisnik platnih usluga treba da preduzme kako bi zaštitio platni instrument i način obaveštavanja pružaoca platnih usluga u svrhe člana 69 stav 1 tačka b;
- (b) siguran postupak koji pružalac platnih usluga upotrebljava za obaveštavanje korisnika platnih usluga u slučaju sumnje na prevaru ili stvarne prevare ili prijetnji sigurnosti;
- (c) prema dogovoru, uslove pod kojima pružalac platnih usluga zadržava pravo blokiranja platnog instrumenta u skladu s članom 68;
- (d) odgovornost platioca u skladu s članom 74, uključujući informacije o relevantnom iznosu;
- (e) kako i u kojem roku korisnik platnih usluga mora obavijestiti pružaoca platnih usluga o svim neautorizovanim ili nepravilno iniciranim ili izvršenim platnim transakcijama u skladu s

članom 71 i odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije u skladu s članom 73;

(f) odgovornost pružaoca platnih usluga za iniciranje ili izvršenje platnih transakcija u skladu s članom 89;

(g) uslove za povraćaj u skladu s čl. 76 i 77;

6. o promjenama i otkazu okvirnog ugovora:

(a) prema dogovoru, informacije o tome da će se smatrati da je korisnik platnih usluga prihvatio promjene uslove u skladu s članom 54, osim ako korisnik platnih usluga ne obavijesti pružaoca platnih usluga prije datuma njihovog predloženog datuma stupanja na snagu da ne prihvata promjene;

(b) trajanje okvirnog ugovora;

(c) pravo korisnika platnih usluga da otkaže okvirni ugovor i sve dogovore koji se odnose na otkazivanje u skladu s članom 54 stav 1 i članom 55;

7. o pravnoj zaštiti:

(a) sve ugovorne klauzule o pravu koje se primjenjuje na okvirni ugovor i/ili o nadležnim sudovima;

(b) postupci ARS-a koji su na raspolaganju korisniku platnih usluga u skladu s čl. 99 do 102.

Član 53

Dostupnost informacija i uslova okvirnog ugovora

Korisnik platnih usluga u svakom trenutku ugovornog odnosa ima pravo da zatraži uslove okvirnog ugovora kao i informacije i uslove navedene u članu 52 na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.

Član 54

Promjene uslova okvirnog ugovora

1. Sve promjene okvirnog ugovora ili informacija i uslova određenih članom 52 pružalac platnih usluga predlaže na način kako je predviđeno članom 51 stav 1 najkasnije dva mjeseca prije predloženog dana primjene. Korisnik platnih usluga može da prihvati ili odbije promjene prije predloženog dana njihovog stupanja na snagu.

Prema potrebi u skladu s članom 52 tačka 6 podtačka a pružalac platnih usluga obavještava korisnika platnih usluga da se smatra da je prihvatio promjene ako ne obavijesti pružaoca platnih usluga prije predloženog dana njihovog stupanja na snagu da ih ne prihvata. Pružalac platnih usluga istovremeno obavještava korisnika platnih usluga da, u slučaju da korisnik platnih usluga odbije te promjene, korisnik platnih usluga ima pravo da otkaže okvirni ugovor bez naknade i s dejstvom od bilo kojeg trenutka do datuma kada bi promjene bile sprovedene.

2. Promjene kamatnih stopa ili kursa mogu se primijeniti odmah i bez obavještenja, ako je tako dogovoren u okvirnom ugovoru i ako se promjene kamatnih stopa ili kursa zasnivaju na referentnoj kamatnoj stopi ili kursu dogovorenom u skladu s članom 52 tačka 3 podtač. b i c.

Korisnik platnih usluga obavještava se o svim promjenama kamatnih stopa što je prije moguće na isti način kako je navedeno u članu 51 stav 1, osim ako su strane dogovorile određenu učestalost ili način davanja ili stavljanja na raspolaganje informacija. Međutim, promjene kamatnih stopa ili kursa koje su povoljnije za korisnike platnih usluga mogu se primijeniti bez obavještenja.

3. Promjene kamatnih stopa ili kursa koje se upotrebljavaju u platnim transakcijama primjenjuju se i izračunavaju na neutralan način koji ne diskriminiše korisnike platnih usluga.

Član 55

Otkaz

1. Korisnik platnih usluga može u svakom trenutku otkazati okvirni ugovor, osim ako su stranke dogovorile otkazni rok. Taj rok ne smije biti duži od mjesec dana.
2. Korisnik platnih usluga ne plaća nikakvu naknadu za otkaz okvirnog ugovora, osim ako je ugovor bio na snazi manje od šest mjeseci. Eventualna naknada za otkaz okvirnog ugovora mora biti primjerena i u skladu s troškovima.
3. Ako je tako dogovoreno okvirnim ugovorom, pružalac platnih usluga može otkazati okvirni ugovor sklopljen na neodređeni rok uz najmanje dvomjesečni otkazni rok na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1.
4. Korisnik platnih usluga plaća naknade za platne usluge koje se obračunavaju na redovnoj osnovi samo u srazmernom dijelu do otkaza ugovora. Ako se te naknade plaćaju unaprijed, on ima pravo na povraćaj srazmernog iznosa.
5. Odredbe ovog člana ne dovode u pitanje zakone i propise država članica kojima se uređuju prava strana da okvirni ugovor proglose neizvršivim ili ništavim.
6. Države članice mogu korisnicima platnih usluga pružiti povoljnije odredbe.

Član 56

Informacije prije izvršenja pojedinačne platne transakcije

U slučaju pojedinačne platne transakcije u skladu s okvirnim ugovorom koju je inicirao platilac, pružalac platnih usluga, na zahtjev platioca u vezi s tom određenom platnom transakcijom, daje izričite informacije o svemu sljedećem:

- (a) najdužem roku izvršenja;
- (b) naknadama koje plaća platilac;
- (c) ako je to primjenljivo, podjelu iznosa svih naknada.

Član 57

Informacije za platioca o pojedinačnim platnim transakcijama

1. Nakon što se račun platioca zaduži za iznos pojedinačne platne transakcije ili, ako platilac ne upotrebljava račun za plaćanje, nakon prijema naloga za plaćanje pružalac platnih usluga platioca bez nepotrebnog odlaganja i na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1 daje platiocu sve sljedeće informacije:

- (a) referencu kojom se platiocu omogućava identifikacija svake platne transakcije i, prema potrebi, informacije vezane za primaoca plaćanja;
- (b) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je izvršeno zaduženje računa za plaćanje platioca ili u valuti koja je upotrijebljena za nalog za plaćanje;
- (c) iznos svih naknada za platnu transakciju i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada, ili kamate koju plaća platilac;
- (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga platioca koristio u transakciji i iznos platne transakcije nakon konverzije valute;
- (e) datum valute zaduženja računa ili datum prijema naloga za plaćanje.

2. Okvirni ugovor sadrži uslov prema kojem platilac može zahtijevati da se informacije iz stava 1 daju ili stave na raspolaganje periodično najmanje jednom mjesечно, bez naknade i na dogovoren način kojim se platitocu omogućava čuvanje i reprodukcija informacija u nepromijenjenom obliku.

3. Međutim, države članice mogu od pružaoca platnih usluga zahtijevati da najmanje jednom mjesечно bez naknade daju informacije na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka.

Član 58

Informacije za primaoca plaćanja o pojedinačnim platnim transakcijama

1. Nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije pružalac platnih usluga primaoca plaćanja bez nepotrebnog odlaganja i na isti način kao što je navedeno u članu 51 stav 1 daje primaocu plaćanja sve sljedeće informacije:

- (a) referencu kojom se primaocu plaćanja omogućava identifikacija platne transakcije i platioca i sve informacije proslijeđene s platnom transakcijom;
- (b) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je odobren račun za plaćanje primaoca plaćanja;
- (c) iznos svih naknada za platnu transakciju i, prema potrebi, podjelu iznosa tih naknada ili kamate koju plaća primalac plaćanja;
- (d) prema potrebi, kurs koji je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja koristio u platnoj transakciji i iznos platne transakcije prije konverzije valute;
- (e) datum valute odobrenja.

2. Okvirni ugovor može sadržati uslov prema kojem se informacije iz stava 1 daju ili stavlju na raspolaganje periodično najmanje jednom mjesечно i na dogovoren način kojim se primaocu plaćanja omogućava čuvanje i reprodukcija informacija u nepromijenjenom obliku.

3. Međutim, države članice mogu od pružaoca platnih usluga zahtijevati da najmanje jednom mjesечно bez naknade daju informacije na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka.

POGLAVLJE 4 ***Zajedničke odredbe***

Član 59

Valute i konverzija valuta

1. Plaćanja se vrše u valuti koja je dogovorena između strana.
2. Ako je prije iniciranja platne transakcije ponuđena usluga konverzije valuta i ako je ta konverzija valuta ponuđena na bankomatu, prodajnom mjestu ili ako je nudi primalac plaćanja, strana koja nudi konverziju valute platiocu obavještava ga o svim naknadama i kursu koji se upotrebljava za konverziju platne transakcije.

Platilac pristaje na uslugu konverzije valute na osnovu navedenog.

Član 60

Informacije o dodatnim naknadama ili popustima

1. Ako primalac plaćanja zahtijeva plaćanje naknade ili nudi popust za upotrebu određenog platnog instrumenta, o tome obavještava platioca prije iniciranja platne transakcije.
2. Ako pružač platnih usluga ili druga strana uključena u transakciju zahtijeva plaćanje naknade za upotrebu određenog platnog instrumenta, o tome obavještava korisnika platnih usluga prije iniciranja platne transakcije.
3. Platilac je obvezan da plati naknade iz st. 1 i 2 samo ako je njihov puni iznos bio saopšten prije iniciranja platne transakcije.

GLAVA IV

PRAVA I OBAVEZE U VEZI S PRUŽANJEM I UPOTREBOM PLATNIH USLUGA

POGLAVLJE I

Zajedničke odredbe

Član 61

Područje primjene

1. Ako korisnik platnih usluga nije potrošač, korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga mogu se dogovoriti da se član 62 stav 1, član 64 stav 3 i čl. 72, 74, 76, 77, 80 i 89 ne primjenjuju u cijelosti ili djelimično. Korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga mogu dogovoriti i rokove različite od onih utvrđenih u članu 71.
2. Države članice mogu odrediti da se član 102 ne primjenjuje u slučajevima kada korisnik platnih usluga nije potrošač.
3. Države članice mogu odrediti da se odredbe ove glave primjenjuju na mikropreduzeća na jednak način kao na potrošače.
4. Ovom direktivom ne dovodi se u pitanje Direktiva 2008/48/EZ, drugo mjerodavno pravo Unije ili nacionalne mjere u pogledu uslova za odobravanje kredita potrošačima koji nijesu usklađeni s ovom direktivom, a u skladu su s pravom Unije.

Član 62

Naknade koje se primjenjuju

1. Pružalac platnih usluga korisniku platnih usluga ne zaračunava naknade za ispunjavanje svojih obaveza obavljanja, korektivnih ili preventivnih mjera u skladu s ovom glavom, osim ako je drugačije navedeno u članu 79 stav 1, članu 80 stav 5 i članu 88 stav 2. Te naknade dogovaraju korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga i moraju biti primjerene i u skladu sa stvarnim troškovima koje je imao pružalac platnih usluga.
2. Države članice zahtijevaju da za platne transakcije pružene u Uniji, kada se i pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, ili jedini pružalac platnih usluga u platnoj transakciji, u njoj nalaze, primalac plaćanja plati naknade koje zaračuna njegov pružalac platnih usluga, a platilac plati naknade koje je zaračunao njegov pružalac platnih usluga.
3. Pružalac platnih usluga ne smije sprečavati primaoca plaćanja da od platioca zatraži naknadu, ponudi mu popust ili ga na neki drugi način usmjerava na upotrebu određenog platnog instrumenta. Bilo koje naknade koje se primjenjuju ne smiju biti više od direktnih troškova koje primalac plaćanja snosi za upotrebu određenog platnog instrumenta.
4. U svakom slučaju, države članice obezbeđuju da primalac plaćanja ne traži naknade za upotrebu platnih instrumenata za koje su predviđene međubankarske naknade u skladu s Poglavljem II Regulative (EU) 2015/751 i za platne usluge na koje se primjenjuje Regulativa (EU) br. 260/2012.
5. Države članice mogu zabraniti ili ograničiti pravo primaoca plaćanja na zaračunavanje naknada imajući u vidu potrebu za podsticanjem tržišne konkurenkcije i promovisanjem upotrebe djelotvornih platnih instrumenata.

Član 63

Izuzeća u pogledu platnih instrumenata male vrijednosti i elektronskog novca

1. U pogledu platnih instrumenata koji se u skladu s okvirnim ugovorom odnose samo na pojedinačne platne transakcije koje ne prelaze iznos od 30 eura ili koje imaju ograničenje potrošnje od 150 eura ili čuvaju novčana sredstva koja ni u kojem trenutku ne prelaze iznos od 150 eura, pružaoci platnih usluga mogu sa svojim korisnicima platnih usluga dogovoriti sljedeće:
 - (a) da se član 69 stav 1 tačka b, član 70 stav 1 tač. c i d i član 74 stav 3 ne primjenjuju ako platni instrument ne može biti blokiran ili njegova dalja upotreba ne može biti spriječena;
 - (b) da se čl. 72 i 73 i član 74 st. 1 i 3 ne primjenjuju ako se platni instrument upotrebljava anonimno ili pružalac platnih usluga iz drugih razloga koji proizilaze iz platnog instrumenta nije u mogućnosti da dokaže da je platna transakcija autorizovana;
 - (c) odstupajući od člana 79 stav 1, pružalac platnih usluga nije obavezan da obavijesti korisnika platnih usluga o odbijanju naloga za plaćanje ako je neizvršenje vidljivo iz konteksta;
 - (d) odstupajući od člana 80, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon slanja naloga za plaćanje ili nakon što je dao saglasnost za izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja;
 - (e) odstupajući od čl. 83 i 84, primjenjuju se drugi rokovi izvršenja.

2. Za nacionalne platne transakcije države članice ili njihovi nadležni organi mogu umanjiti ili udvostručiti iznose iz stava 1. Za platne instrumente s unaprijed uplaćenim sredstvima mogu ih povećati do 500 eura.

3. Čl. 73 i 74 ove direktive primjenjuju se i na elektronski novac kako je definisan članom 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ osim ako pružalac platnih usluga platioca nema mogućnost zamrzavanja računa za plaćanje na kojem je sačuvan elektronski novac ili blokiranja platnog instrumenta. Države članice mogu ograničiti to izuzeće na račune za plaćanje na kojima je sačuvan elektronski novac ili platne instrumente određene vrijednosti.

POGLAVLJE 2 ***Autorizacija platnih transakcija***

Član 64

Saglasnost i povlačenje saglasnosti

1. Države članice obezbeđuju da se platna transakcija smatra autorizovanom samo ako je platilac dao saglasnost za izvršenje platne transakcije. Platilac može autorizovati platnu transakciju prije izvršenja platne transakcije ili, ako je tako dogovoren između platioca i pružaoca platnih usluga, nakon izvršenja platne transakcije.

2. Saglasnost za izvršenje platne transakcije ili niza platnih transakcija daje se u obliku koji je dogovoren između platioca i pružaoca platnih usluga. Saglasnost za izvršenje platne transakcije može se dati i preko primaoca plaćanja ili pružaoca usluga iniciranja plaćanja.

Kod izostanka saglasnosti smatra se da je platna transakcija neautorizovana.

3. Platilac može povući saglasnost u svakom trenutku, ali najkasnije u trenutku neopozivosti u skladu s članom 80. Saglasnost za izvršenje niza platnih transakcija može isto tako biti povučena, u kom slučaju se svaka naknadna platna transakcija smatra neautorizovanom.

4. Postupak za davanje saglasnosti dogovaraju platilec i relevantni pružalac platnih usluga odnosno pružaoci platnih usluga.

Član 65

Potvrda raspoloživosti sredstava

1. Države članice obezbeđuju da pružalac platnih usluga koji vodi račun, na zahtjev pružaoca platnih usluga koji izdaje platne instrumente na osnovu kartica, odmah daje potvrdu da li je iznos potreban za izvršenje platne transakcije na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca, pod uslovom da su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

(a) račun za plaćanje platioca dostupan je putem interneta u trenutku zahtjeva;

- (b) platilac je pružaocu platnih usluga koji vodi račun dao izričitu saglasnost da odgovori na zahtjeve određenog pružaoca platnih usluga za davanje potvrde da je iznos koji odgovara određenoj platnoj transakciji na osnovu kartice raspoloživ na računu za plaćanje platioca;
- (c) saglasnost iz tačke b data je prije nego što je podnesen prvi zahtjev za davanje potvrde.
2. Pružalac platnih usluga može zatražiti potvrdu iz stava 1 ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:
- (a) platilac je dao izričitu saglasnost pružaocu platnih usluga za traženje potvrde iz stava 1;
- (b) platilac je inicirao platnu transakciju na osnovu kartice u odnosnom iznosu pomoću platnog instrumenta na osnovu kartica koje je izdao pružalac platnih usluga;
- (c) pružalac platnih usluga sebe autentificuje pružaocu platnih usluga koji vodi račun korisnika platnih usluga prije svakog zahtjeva za potvrdu i komunicira na siguran način s pružaocem platnih usluga koji vodi račun u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;
3. U skladu s Direktivom 95/46/EZ potvrda iz stava 1 sastoji se od jednostavnog odgovora u obliku „da“ ili „ne“, a ne od izvoda o stanju na računu. Taj odgovor se ne čuva niti se koristi u druge svrhe osim za izvršenje platne transakcije na osnovu kartice.
4. Potvrdom iz stava 1 pružaocu platnih usluga koji vodi račun ne omogućava se blokiranje novčanih sredstava na računu za plaćanje platioca.
5. Platilac može zatražiti od pružaoca platnih usluga koji vodi račun da platiocu saopšti identifikaciju pružaoca platnih usluga i pruženi odgovor.
6. Ovaj član ne primjenjuje se na platne transakcije inicirane putem platnih instrumenata na osnovu kartica na kojima se čuva elektronski novac kako je definisan članom 2 tačka 2 Direktive 2009/110/EZ.

Član 66

Pravila o pristupu računu za plaćanje u slučaju usluga iniciranja plaćanja

1. Države članice obezbjeđuju da platilac ima pravo da koristi pružaoca usluga iniciranja plaćanja kako bi koristio platne usluge kako su navedene u tački 7 Aneksa I. Pravo korišćenja pružaoca usluga iniciranja plaćanja ne primjenjuje se ako račun za plaćanje nije dostupan putem interneta.
2. Ako platilac dâ svoju izričitu saglasnost za izvršenje plaćanja u skladu s članom 64, pružalac platnih usluga koji vodi račun obavlja radnje opisane u stavu 4 ovog člana kako bi osigurao pravo platioca na korišćenje usluge iniciranja plaćanja.
3. Pružalac usluga iniciranja plaćanja:
- (a) ne smije ni u jednom trenutku držati novčana sredstva platioca radi pružanja usluge iniciranja plaćanja;
- (b) obezbjeđuje da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga nijesu, uz izuzetak korisnika i izdavaoca personalizovanih sigurnosnih podataka, dostupni drugim stranama i da ih pružalac usluga iniciranja plaćanja prosljeđuje sigurnim i djelotvornim kanalima;
- (c) obezbjeđuje da se sve ostale informacije o korisniku platnih usluga, dobijene prilikom pružanja usluga iniciranja plaćanja, pružaju samo primaocu plaćanja i samo uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga;

- (d) obavezan je prilikom svakog iniciranja plaćanja da potvrdi svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun platioca i komunicira s pružaocem platnih usluga koji vodi račun, platiocem i primaocem plaćanja na siguran način, u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;
- (e) ne smije čuvati osjetljive podatke o plaćanjima korisnika platnih usluga;
- (f) ne smije tražiti od korisnika platnih usluga bilo koje druge podatke osim onih koji su potrebni za pružanje usluge iniciranja plaćanja;
- (g) ne smije koristiti podatke, pristupati im ili ih čuvati u bilo koju drugu svrhu osim pružanja usluge iniciranja plaćanja kako je platilac izričito zatražio;
- (h) ne smije mijenjati iznos, primaoca plaćanja ili bilo koju drugu stavku transakcije.

4. Pružalac platnih usluga koji vodi račun dužan je:

- (a) da komunicira na siguran način s pružaocima usluga iniciranja plaćanja u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;
- (b) da odmah nakon prijema naloga za plaćanje od pružaoca usluga iniciranja plaćanja dâ ili stavi na raspolaganje pružaocu usluga iniciranja plaćanja sve informacije o iniciranju platne transakcije i sve informacije dostupne pružaocu platnih usluga koji vodi račun u vezi s izvršenjem platne transakcije;
- (c) da ne postupa diskriminišuće, osim iz objektivnih razloga, s nalozima za plaćanje upućenim preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, naročito u pogledu vremenskog rasporeda, prioriteta ili naknada u odnosu na naloge za plaćanje koje direktno upućuje platilac.

5. Pružanje usluga iniciranja plaćanja ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalaca usluga iniciranja plaćanja i pružalaca platnih usluga koji vode račune.

Član 67

Pravila o pristupu i upotrebi informacija o računu za plaćanje u slučaju usluga pružanja informacija o računu

1. Države članice obezbjeđuju da korisnik platnih usluga ima pravo da koristi usluge koje omogućavaju pristup informacijama o računu kako je navedeno u tački 8 Aneksa I. To pravo ne primjenjuje se ako račun za plaćanje nije dostupan putem interneta.
2. Pružalac usluga pružanja informacija o računu:
 - (a) pruža usluge samo na osnovu izričite saglasnosti korisnika platnih usluga;
 - (b) obezbjeđuje da personalizovani sigurnosni podaci korisnika platnih usluga, nijesu, uz izuzetak korisnika i izdavaoca personalizovanih sigurnosnih podataka, dostupni drugim stranama i da ih pružalac usluga pružanja informacija o računu prosljeđuje sigurnim i djelotvornim kanalima;
 - (c) za svaku komunikaciju, potvrđuje svoj identitet pružaocu platnih usluga koji vodi račun korisnika platnih usluga ili većem broju tih pružalaca i komunicira na siguran način s pružaocem platnih usluga koji vodi račun ili većim brojem njih i korisnikom platnih usluga u skladu s članom 98 stav 1 tačka d;
 - (d) pristupa samo informacijama s utvrđenih računa za plaćanje i s njima povezanih platnih transakcija;

- (e) ne zahtijeva osjetljive podatke o računima za plaćanje;
 - (f) ne upotrebljava podatke, ne pristupa im niti ih čuva u bilo koju drugu svrhu osim obavljanja usluge pružanja informacija o računu koju je korisnik platnih usluga izričito zatražio, u skladu s pravilima o zaštiti podataka.
3. U pogledu računâ za plaćanje, pružalac platnih usluga koji vodi račun:
- (a) obavezan je da komunicira na siguran način s pružaocima usluga pružanja informacija o računu, u skladu s članom 98 stav 1 tačka d; i
 - (b) ne smije postupati diskriminišuće sa zahtjevima za podatke upućenim preko pružaoca usluga pružanja informacija o računu, osim ako za to postoje objektivni razlozi.
4. Pružanje usluga pružanja informacija o računu ne zavisi od postojanja ugovornog odnosa za tu namjenu između pružalaca usluga pružanja informacija o računu i pružalaca platnih usluga koji vode račune.

Član 68

Ograničenja pri korištenju platnog instrumenta i kod pristupa računima za plaćanje za pružaoce platnih usluga

1. Kada se za davanje saglasnosti koristi određeni platni instrument, platilac i pružalac platnih usluga platioca mogu se dogovoriti o ograničenjima potrošnje za platne transakcije izvršene putem tog platnog instrumenta.
2. Ako je tako dogovoren u okvirnom ugovoru, pružalac platnih usluga može zadržati pravo blokiranja platnog instrumenta iz objektivno opravdanih razloga vezanih za sigurnost platnog instrumenta, postojanje sumnje da se radi o neovlašćenoj upotrebi platnog instrumenta ili upotrebu s ciljem prevare ili, ako se radi o platnom instrumentu s kreditnom linijom, znatno povećanje rizika da platilac neće moći da izvrši svoju obavezu plaćanja.
3. U navedenim slučajevima pružalac platnih usluga na dogovoren način obavještava platioca o blokiranju platnog instrumenta i razlozima blokiranja, ako je moguće prije blokiranja platnog instrumenta, a najkasnije odmah nakon izvršenja blokade, osim ako bi pružanje navedene informacije ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili je zabranjeno drugim relevantnim pravom Unije ili domaćim pravom.
4. Pružalac platnih usluga uklanja blokadu platnog instrumenta ili ga zamjenjuje novim platnim instrumentom kada prestanu postojati razlozi za njegovo blokiranje.
5. Pružalac platnih usluga koji vodi račun može uskratiti pristup računu za plaćanje pružaocu usluga pružanja informacija o računu ili pružaocu usluga iniciranja plaćanja iz objektivno opravdanih i valjano utvrđenih razloga koji se odnose na neovlašćeni pristup tog pružaoca usluga pružanja informacija o računu ili pružaoca usluga iniciranja plaćanja računu za plaćanje ili pristup s ciljem prevare, uključujući neovlašćeno iniciranje platne transakcije ili iniciranje platne transakcije s ciljem prevare. U navedenim slučajevima pružalac platnih usluga koji vodi račun u dogovorenom obliku obavještava platioca o uskraćivanju pristupa računu za plaćanje i razlozima uskraćivanja pristupa. Ako je moguće, te informacije se platiocu daju prije uskraćivanja pristupa, a najkasnije odmah nakon uskraćivanja pristupa, osim ako bi pružanje navedenih informacija

ugrozilo objektivno opravdane sigurnosne razloge ili je zabranjeno drugim relevantnim pravom Unije ili domaćim pravom.

Pružalac platnih usluga koji vodi račun omogućava pristup računu za plaćanje čim razlozi za uskraćivanje pristupa prestanu da postoje.

6. U slučajevima iz stava 5, pružalac platnih usluga koji vodi račun odmah izvještava nadležni organ o incidentu koji se odnosi na pružaoca usluga pružanja informacija o računu ili na pružaoca usluga iniciranja plaćanja. Informacije uključuju relevantne pojedinosti o slučaju i razloge preduzimanja djelovanja. Nadležni organ ocjenjuje slučaj i, prema potrebi, preuzima odgovarajuće mjere.

Član 69

Obaveze korisnika platnih usluga u pogledu platnih instrumenata i personalizovanih sigurnosnih podataka

1. Korisnik platnih usluga koji je ovlašćen da upotrebljava platni instrument:

- (a) upotrebljava platni instrument u skladu s uslovima kojima se uređuje izdavanje i upotreba platnog instrumenta i koji moraju biti objektivni, nediskriminišući i srazmjerni;
- (b) bez odlaganja obavještava pružaoca platnih usluga, ili subjekat kojeg je on odredio, bez nepotrebног odlaganja kada utvrди gubitak, krađu, zloupotrebu ili neovlašćenu upotrebu platnog instrumenta.

2. Za potrebe stava 1 tačka a, korisnik platnih usluga čim primi platni instrument preuzima razumne mjere da bi zaštitio svoje personalizovane sigurnosne podatke.

Član 70

Obaveze pružaoca platnih usluga u pogledu platnih instrumenata

1. Pružalac platnih usluga koji izdaje platni instrument:

- (a) obezbeđuje da personalizovani sigurnosni podaci ne budu dostupni drugim stranama osim korisniku platnih usluga koji je ovlašćen da upotrebljava navedeni platni instrument, ne dovodeći u pitanje obaveze korisnika platnih usluga iz člana 69;
- (b) ne smije dostavljati korisniku platnih usluga platni instrument koji on nije zatražio osim kada se radi o zamjeni postojećeg platnog instrumenta novim;
- (c) obezbeđuje raspoloživost u svakom trenutku odgovarajućih sredstava kojima se korisniku platnih usluga omogućava da uputi obavještenje na osnovu člana 69 stav 1 tačka b, ili da zatraži prekid blokade platnog instrumenta na osnovu člana 68 stav 4; na zahtjev, pružalac platnih usluga daje korisniku platnih usluga odgovarajuća dokazna sredstva, u periodu od 18 mjeseci nakon upućivanja obavještenja, da je korisnik platnih usluga uputio to obavještenje;
- (d) pruža korisniku platnih usluga mogućnost slanja obavještenja na osnovu člana 69 stav 1 tačka b bez naknade i da se eventualno zaračunaju samo troškovi zamjene koji se direktno odnose na platni instrument;

(e) sprečava svaku upotrebu platnog instrumenta nakon dostavljanja obavještenja na osnovu člana 69 stav 1 tačka b.

2. Pružalac platnih usluga snosi odgovornost za slanje korisniku platnih usluga platnog instrumenta ili personalizovanih sigurnosnih podataka o platnom instrumentu.

Član 71

Obavještenje o neautorizovanim ili nepravilno izvršenim platnim transakcijama i njihova ispravka

1. Pružalac platnih usluga obezbjeđuje korisniku platnih usluga ispravku neautorizovane ili nepravilno izvršene platne transakcije samo ako ga korisnik platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavijesti čim sazna za bilo koju takvu transakciju koja predstavlja osnov za potraživanje, uključujući i potraživanje prema članu 89, a najkasnije 13 mjeseci nakon datuma zaduženja.

Rokovi za obavještavanje utvrđeni u podstavu 1 ne primjenjuju se ako pružalac platnih usluga nije dao ili stavio na raspolaganje informacije o platnoj transakciji u skladu s Glavom III.

2. Ako je uključen pružalac usluga iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun obezbjeđuje korisniku platnih usluga ispravku na osnovu stava 1 ovog člana, ne dovodeći u pitanje član 73 stav 2 i član 89 stav 1.

Član 72

Dokazi o autentifikaciji i izvršenju platnih transakcija

1. Države članice zahtijevaju da, u slučajevima kada korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju ili tvrdi da platna transakcija nije pravilno izvršena, pružalac platnih usluga mora dokazati da je platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i uknjižena i da na nju nije uticao tehnički kvar ili neki drugi nedostatak usluge koju je pružio pružalac platnih usluga.

Ako se platna transakcija inicira preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac usluga iniciranja plaćanja dužan je da dokaže da je u okviru njegove nadležnosti platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan s platnom uslugom za koju je on nadležan.

2. Ako korisnik platnih usluga osporava da je autorizovao izvršenu platnu transakciju, upotreba platnog instrumenta koju je evidentirao pružalac platnih usluga, uključujući prema potrebi pružaoca usluga iniciranja plaćanja, sama po sebi nije nužno dovoljan dokaz da je platilac autorizovao platnu transakciju niti da je platilac djelovao s namjerom prevare ili da je namjerno ili zbog krajnje nepažnje propustio da ispuni jednu ili više obaveza iz člana 69. Pružalac platnih usluga, uključujući prema potrebi pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pruža prateće dokaze kojima se utvrđuje prevara ili krajnja nepažnja korisnika platnih usluga.

Član 73

Odgovornost pružaoca platnih usluga za neautorizovane platne transakcije

1. Ne dovodeći u pitanje član 71, države članice obezbjeđuju da u slučaju neautorizovane platne transakcije pružalac platnih usluga platioca nadoknađuje platiocu iznos neautorizovane platne transakcije odmah, a u svakom slučaju najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, nakon što je saznao za transakciju ili nakon što je obaviješten o njoj, osim ako pružalac platnih usluga platioca ima opravdane razloge da sumnja u prevaru i navedene razloge saopšti odgovarajućem nacionalnom organu u pisanom obliku. Ako je primjenljivo, pružalac platnih usluga platioca vraća stanje terećenog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija. Time se obezbjeđuje i da datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne nastupa nakon datuma na koji je iznos zadužen.

2. Ako je platna transakcija inicirana preko pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun nadoknađuje odmah i u svakom slučaju najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana iznos neautorizovane platne transakcije i, ako je primjenljivo, vraća stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neautorizovana platna transakcija.

Ako je pružalac usluga iniciranja plaćanja odgovoran za neautorizovanu platnu transakciju, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, odmah nadoknadi sve gubitke proizašle iz povraćaja ili gubitke na osnovu isplaćenih iznosa povraćaja platiocu, uključujući iznos neautorizovane platne transakcije. U skladu s članom 72 stav 1, pružalac usluga iniciranja plaćanja mora dokazati da je u okviru njegove nadležnosti platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili drugi nedostatak povezan s platnom uslugom za koju je on nadležan.

3. Dodatna finansijska naknada može se odrediti u skladu s pravom koje se primjenjuje na ugovor koji su sklopili platilac i pružalac platnih usluga ili ugovor koji su sklopili platilac i pružalac usluga iniciranja plaćanja ako je primjenljivo.

Član 74

Odgovornost platioca za neautorizovane platne transakcije

1. Odstupajući od člana 73, platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane s neautorizovanim platnim transakcijama, do najviše 50 eura, do kojih je došlo zbog upotrebe izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta, ili zbog zloupotrebe platnog instrumenta.

Podstav 1 ne primjenjuje se ako:

- platilac nije mogao otkriti gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta prije plaćanja, osim ako je sam platilac djelovao s namjerom prevare; ili
- gubitak je nastao zbog radnji ili izostanka djelovanja zaposlenih, zastupnika ili podružnice pružaoca platnih usluga ili subjekta kojem su njegove aktivnosti eksternalizovane.

Platilac snosi sve gubitke povezane s neautorizovanim platnim transakcijama ako ih je platilac prouzrokovao djelujući s namjerom prevare ili neispunjnjem jedne obaveze ili više njih utvrđenih u članu 69, namjerno ili u slučaju krajnje nepažnje. U takvim slučajevima ne primjenjuje se najviši iznos iz podstava 1.

Ako platilac nije djelovao s namjerom prevare niti je namjerno propustio da ispuni svoje obaveze prema članu 69, države članice mogu smanjiti odgovornost iz ovog stava, imajući u vidu naročito prirodu personalizovanih sigurnosnih podataka i posebne okolnosti pod kojima je platni instrument izgubljen, ukraden ili zloupotrijebljen.

2. Ako pružalac platnih usluga platioca ne zahtjeva pouzdanu autentifikaciju klijenta, platilac ne snosi finansijske gubitke, osim u slučajevima kada je platilac djelovao s namjerom prevare. Ako primalac plaćanja ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja ne prihvati pouzdanu autentifikaciju klijenta, on nadoknađuje finansijsku štetu nanesenu pružaocu platnih usluga platioca.

3. Platilac ne snosi nikakve finansijske posljedice koje proizilaze iz upotrebe izgubljenog, ukradenog ili zloupotrijebljenog platnog instrumenta nakon obavještavanja u skladu s članom 69 stav 1 tačka b, osim ako je platilac djelovao s namjerom prevare.

Ako pružalac platnih usluga u svakom trenutku ne pruži adekvatna sredstva obavještavanja o izgubljenom, ukradenom ili zloupotrijebljenom platnom instrumentu, u skladu s obavezom iz člana 70 stav 1 tačka c, platilac nije odgovoran za finansijske posljedice koje proizilaze iz upotrebe tog platnog instrumenta, osim ako je platilac djelovao s namjerom prevare.

Član 75

Platne transakcije kod kojih iznos transakcije nije unaprijed poznat

1. Ako platnu transakciju inicira primalac plaćanja ili se ona inicira preko njega u kontekstu platnih transakcija na osnovu kartica i njen tačan iznos nije poznat u trenutku kada platilac dâ saglasnost za izvršenje platne transakcije, pružalac platnih usluga platioca može blokirati novčana sredstva na računu za plaćanje platioca samo ako je platilac dao saglasnost za tačan iznos novčanih sredstava koji treba blokirati.

2. Pružalac platnih usluga platioca dužan je da deblokira novčana sredstva na računu za plaćanje platioca u skladu sa stavom 1 bez nepotrebnog odlaganja nakon prijema informacija o tačnom iznosu platne transakcije odnosno najkasnije odmah nakon prijema naloga za plaćanje.

Član 76

Povraćaj povezan s platnim transakcijama koje je inicirao primalac plaćanja ili su inicirane preko njega

1. Države članice obezbjeđuju da platilac ima pravo na povraćaj od pružaoca platnih usluga za autorizovanu platnu transakciju koju je inicirao primalac plaćanja ili je transakcija inicirana preko njega i već je izvršena, ako su ispunjena oba sljedeća uslova:

- (a) pri autorizaciji nije naveden tačan iznos platne transakcije u trenutku autorizovanja;
- (b) iznos platne transakcije veći je od iznosa koji je platilac mogao razumno očekivati imajući u vidu njegov dotadašnji obrazac potrošnje, uslove njegovog okvirnog ugovora i relevantne okolnosti u navedenom slučaju.

Na zahtjev pružaoca platnih usluga platilac je dužan da dokaže da su ispunjeni ti uslovi.

Povraćaj mora biti jednak punom iznosu izvršene platne transakcije. Datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma zaduženja iznosa.

Ne dovodeći u pitanje stav 3, države članice obezbjeđuju da, uz pravo iz ovog stava, za direktna zaduženja kako je navedeno u članu 1 Regulative EU br. 260/2012 platilac ima bezuslovno pravo na povraćaj u rokovima utvrđenim u članu 77 ove direktive.

2. Međutim, za potrebe stava 1 podstav 1 tačka b, platilac ne smije navesti razloge konverzije valute ako je primijenjen referentni kurs dogovoren s pružaocem platnih usluga u skladu s članom 45 stav 1 tačka d i članom 52 tačka 3 podtačka b.
3. Platilac i pružalac platnih usluga mogu dogovoriti okvirnim ugovorom da platilac nema pravo na povraćaj ako:
 - (a) je platilac dao saglasnost za izvršenje platne transakcije direktno pružaocu platnih usluga; i
 - (b) kada je to primjenljivo, pružalac platnih usluga ili primalac plaćanja je na dogovoren način dao ili stavio na raspolaganje platiocu informacije o budućoj platnoj transakciji najmanje četiri sedmice prije datuma dospijeća.
4. Za direktna zaduženja u valutama koje nijesu euro, države članice mogu zahtijevati od svojih pružalaca platnih usluga da nude povoljnija prava na povraćaj u skladu s njihovim programima direktnog zaduženja pod uslovom da su ona povoljnija za platioca.

Član 77

Zahtjevi za povraćaj povezan s platnim transakcijama koje je inicirao primalac plaćanja ili su inicirane preko njega

1. Države članice obezbjeđuju da platilac može zatražiti povraćaj iz člana 76 za autorizovanu platnu transakciju koju je inicirao primalac plaćanja ili je inicirana preko njega u roku od osam sedmica od datuma zaduženja novčanih sredstava.
2. Pružalac platnih usluga u roku od 10 radnih dana od prijema zahtjeva za povraćaj vraća puni iznos platne transakcije ili navodi razloge za odbijanje povraćaja i navodi organe kojima se platilac može obratiti u skladu s čl. 99 do 102 ako platilac ne prihvata navedene razloge.

Pravo pružaoca platnih usluga u skladu s podstavom 1 ovog stava da odbije povraćaj ne primjenjuje se u slučaju iz člana 76 stav 1 podstav 4.

POGLAVLJE 3

Izvršenje platnih transakcija

Odsjek 1

Nalozi za plaćanje i preneseni iznosi

Član 78

Prijem naloga za plaćanje

1. Države članice obezbjeđuju da je vrijeme prijema vrijeme kada pružalac platnih usluga platioca primi nalog za plaćanje.

Račun platioca ne smije biti zadužen prije prijema naloga za plaćanje. Ako vrijeme prijema nije na radni dan pružaoca platnih usluga platioca, vremenom prijema naloga za plaćanje smatra se sljedeći radni dan. Pružalac platnih usluga može odrediti vrijeme pri kraju radnog dana kao krajnje

vrijeme za primanje naloga za plaćanje nakon kojeg se za primljene naloge za plaćanje smatra da su primljeni sljedećeg radnog dana.

2. Ako korisnik platnih usluga koji je inicirao nalog za plaćanje i pružalac platnih usluga dogovore da izvršenje naloga za plaćanje započne na određeni dan ili na kraju određenog perioda ili na dan kada je platilac stavio novčana sredstva na raspolaganje pružaocu platnih usluga, vremenom prijema za potrebe člana 83 smatra se dogovoren dan. Ako dogovoren dan nije radni dan za pružaoca platnih usluga, nalog za plaćanje smatra se primljenim sljedećeg radnog dana.

Član 79

Odbijanje nalogâ za plaćanje

1. Ako pružalac platnih usluga odbije da izvrši nalog za plaćanje ili da inicira platnu transakciju, korisnika platnih usluga obavještava o odbijanju i, ako je moguće, o razlozima za odbijanje i postupcima za otklanjanje grešaka koje su uzrok odbijanja, osim ako je to zabranjeno u skladu s drugim pravom Unije ili domaćim pravom.

Pružalac platnih usluga daje ili stavlja na raspolaganje obavještenje na dogovoren način što je prije moguće i u svakom slučaju u rokovima iz člana 83.

U okvirnom ugovoru može postojati uslov da pružalac platnih usluga može zaračunati razumnu naknadu za navedeno odbijanje ako za odbijanje postoje objektivno opravdani razlozi.

2. Ako su ispunjeni svi uslovi iz okvirnog ugovora platioca, pružalac platnih usluga koji vodi račun platioca ne smije odbiti izvršenje autorizovanog naloga za plaćanje nezavisno od toga da li je nalog za plaćanje inicirao platilac, uključujući putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, ili primalac plaćanja ili preko primaoca plaćanja, osim ako je to zabranjeno u skladu s drugim pravom Unije ili domaćim pravom.

3. Za potrebe čl. 83 i 89 za nalog za plaćanje čije izvršenje je odbijeno smatra se da nije primljen.

Član 80

Neopozivost naloga za plaćanje

1. Države članice obezbjeđuju da korisnik platnih usluga ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što ga je primio pružalac platnih usluga platitelja, osim ako ovim članom nije drugačije određeno.

2. Ako je platnu transakciju inicirao pružalac usluge iniciranja plaćanja ili primalac plaćanja ili je transakcija inicirana preko primaoca plaćanja, platilac ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što je dao saglasnost pružaocu usluga iniciranja plaćanja da inicira platnu transakciju ili nakon što je primaocu plaćanja dao saglasnost za izvršavanje platne transakcije.

3. Međutim, u slučaju direktnog zaduženja računa i ne dovodeći u pitanje prava povraćaja, platilac može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi dogovorenom danu zaduženja.

4. U slučaju iz člana 78 stav 2, korisnik platnih usluga može opozvati nalog za plaćanje najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi dogovorenom danu.

5. Po isteku rokova utvrđenih u st. 1 do 4, nalog za plaćanje može se opozvati samo ako su to dogovorili korisnik platnih usluga i relevantni pružaoci platnih usluga. U slučaju iz st. 2 i 3 potrebna je i saglasnost primaoca plaćanja. Ako je tako dogovoreno okvirnim ugovorom, relevantni pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu za opoziv.

Član 81

Preneseni iznosi i primljeni iznosi

1. Države članice od jednog ili više pružalaca platnih usluga platioca, jednog ili više pružalaca platnih usluga primaoca plaćanja i svih posrednika pružalaca platnih usluga zahtijevaju prenos punog iznosa platne transakcije i zabranjuju im naplaćivanje naknada iz prenesenog iznosa.

2. Međutim, primalac plaćanja i pružalac platnih usluga mogu dogovoriti da relevantni pružalac platnih usluga naplati svoju naknadu iz prenesenog iznosa prije nego ga odobri primaocu plaćanja. U tom slučaju, puni iznos platne transakcije i naknadâ moraju biti odvojeni u obavještenju koje se dostavlja primaocu plaćanja.

3. Ako se iz prenesenog iznosa naplaćuju druge naknade osim onih iz stava 2, pružalac platnih usluga platioca obezbjeđuje da primalac plaćanja primi puni iznos platne transakcije koju je inicirao platilac. U slučajevima kada platnu transakciju inicira primalac plaćanja ili se transakcija inicira preko njega, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja obezbjeđuje da primalac plaćanja primi puni iznos platne transakcije.

Odsjek 2

Rok izvršenja i datum valute

Član 82

Područje primjene

1. Ovaj odsjek primjenjuje se na:

- (a) platne transakcije u eurima;
- (b) nacionalne platne transakcije u valuti države članice izvan euro zone;
- (c) platne transakcije koje uključuju samo jednu konverziju valute između eura i valute države članice izvan euro zone, pod uslovom da potrebna konverzija valute bude izvršena u odnosnoj

državi članici izvan euro zone i da se, u slučaju prekograničnih platnih transakcija, prenos vrši u eurima.

2. Ovaj odsjek primjenjuje se na platne transakcije koje nijesu navedene u stavu 1, osim ako je drugačije dogovoren između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga, uz izuzetak člana 87, koji stranama nije na raspolaganju. Međutim, ako korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga dogovore duži period od onog utvrđenog članom 83, taj duži period za platne transakcije unutar Unije ne smije biti duži od četiri radna dana od vremena prijema kako je navedeno u članu 78.

Član 83

Platne transakcije na račun za plaćanje

1. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga platioca obezbijedi da, nakon vremena prijema kako je navedeno u članu 78, iznos platne transakcije bude odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja do kraja sljedećeg radnog dana. Taj rok može se produžiti za još jedan radni dan za platne transakcije koje se iniciraju u papirnom obliku.

2. Države članice zahtijevaju od pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja da odredi datum valute za iznos platne transakcije i stavi iznos platne transakcije na raspolaganje na računu za plaćanje primaoca plaćanja nakon što je pružalac platnih usluga primio novčana sredstva u skladu s članom 87.

3. Države članice zahtijevaju da pružalac platnih usluga primaoca plaćanja proslijedi nalog za plaćanje koji je inicirao primalac plaćanja ili je iniciran preko primaoca plaćanja pružaocu platnih usluga platioca u roku dogovorenom između primaoca plaćanja i pružaoca platnih usluga, omogućujući poravnanje, u slučaju direktnog zaduženja, na dogovoren dan dospijeća.

Član 84

Nepostojanje računa za plaćanje primaoca plaćanja kod pružaoca platnih usluga

Ako primalac plaćanja nema račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga, pružalac platnih usluga koji primi novčana sredstva za primaoca plaćanja stavlja ih primaocu plaćanja na raspolaganje u roku utvrđenom u članu 83.

Član 85

Polaganje gotovog novca na račun za plaćanje

Ako potrošač polaže gotov novac na račun za plaćanje kod tog pružaoca platnih usluga u valuti tog računa za plaćanje, pružalac platnih usluga obezbeđuje da iznos bude stavljen na raspolaganje odmah nakon prijema novčanih sredstava s datumom valute na dan prijema novčanih sredstava. Ako korisnik platnih usluga nije potrošač, taj iznos stavlja se na raspolaganje najkasnije sljedećeg radnog dana nakon prijema novčanih sredstava s datumom valute najkasnije na taj sljedeći radni dan.

Član 86

Nacionalne platne transakcije

Za nacionalne platne transakcije države članice mogu odrediti kraći najduži rok za izvršenje od onoga određenog ovim odsjekom.

Član 87

Datum valute i raspoloživost novčanih sredstava

1. Države članice obezbjeđuju da je datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja najkasnije radni dan kada je iznos platne transakcije odobren na računu za plaćanje pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja.
2. Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja obezbjeđuje da iznos platne transakcije bude na raspolaganju primaocu plaćanja odmah nakon što je taj iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja ako, sa strane pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja:
 - (a) nema konverzije valute; ili
 - (b) postoji konverzija valute između eura i valute države članice ili između valuta dvije države članice.

Obaveza iz ovog stava primjenjuje se i na plaćanja unutar jednog pružaoca platnih usluga.

3. Države članice obezbjeđuju da datum valute zaduženja računa za plaćanje platioca ne nastupa prije trenutka zaduženja tog računa za plaćanje za iznos platne transakcije.

Odsjek 3 Odgovornost

Član 88

Pogrešne jedinstvene identifikacione oznake

1. Ako se nalog za plaćanje izvrši u skladu s jedinstvenom identifikacionom oznakom, nalog za plaćanje smatra se pravilno izvršenim u odnosu na primaoca plaćanja koji je određen jedinstvenom identifikacionom oznakom.
2. Ako je jedinstvena identifikaciona oznaka koju dostavi korisnik platnih usluga pogrešna, pružalac platnih usluga nije odgovoran prema članu 89 za neizvršenje ili neispravno izvršenje platne transakcije.
3. Međutim, pružalac platnih usluga platioca dužan je da preduzme razumne napore za povraćaj novčanih sredstava koja su predmet te platne transakcije. Pružalac platnih usluga primaoca plaćanja sarađuje u tim naporima i time što saopštava pružaocu platnih usluga platioca sve relevantne informacije za naplatu novčanih sredstava.

U slučaju da naplata sredstava iz podstava 1 nije moguća, pružalac platnih usluga platioca pruža platiocu, na pisani zahtjev, sve informacije koje ima na raspolaganju i koje su relevantne za platioca kako bi platilac mogao podnijeti pravni zahtjev za naplatu novčanih sredstava.

4. Ako je tako dogovorenokvirnim ugovorom, pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu korisniku platnih usluga za povraćaj.

5. Ako korisnik platnih usluga dostavi informacije pored onih određenih članom 45 stav 1 tačka a ili članom 52 tačka 2 podtačka b, pružalac platnih usluga odgovoran je samo za izvršenje platnih transakcija u skladu s jedinstvenom identifikacionom oznakom koju je dostavio korisnik platnih usluga.

Član 89

Odgovornost pružaoca platnih usluga za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platnih transakcija

1. Kada platilac inicira nalog za plaćanje direktno, pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu, ne dovodeći u pitanje član 71, član 88 st. 2 i 3 i čl. 93, za tačno izvršenje platne transakcije, osim ako može dokazati platiocu i, ako je potrebno, pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije u skladu s članom 83 stav 1. U tom slučaju, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je primaocu plaćanja za tačno izvršenje platne transakcije.

Ako je pružalac platnih usluga platioca odgovoran u skladu s podstavon 1, on bez nepotrebnog odlaganja vraća platiocu iznos neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije i, ako je to primjenljivo, vraća stanje zaduženog računa za plaćanje na stanje na kojem bi bio da nije izvršena neispravna platna transakcija.

Datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je iznos zadužen.

Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s podstavom 1, bez odlaganja stavlja iznos platne transakcije na raspolaganje primaocu plaćanja i, ako je to primjenljivo, odobrava odgovarajući iznos na račun za plaćanje primaoca plaćanja.

Datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila tačno izvršena, u skladu s članom 87.

Ako je izvršenje platne transakcije kasnilo, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja obezbjeđuje, na zahtjev pružaoca platnih usluga platioca koji djeluje u ime platioca, da datum valute odobrenja računa za plaćanje primaoca plaćanja ne nastupa nakon datuma koji bi za taj iznos bio određen kao datum valute da je transakcija bila tačno izvršena.

U slučaju neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije u kojoj je nalog za plaćanje inicirao platinac, pružalac platnih usluga platioca, nezavisno od odgovornosti u skladu s ovim stavom, na zahtjev, odmah preduzima napore za praćenje toka platne transakcije i obavještava platioca o ishodu. To je za platioca besplatno.

2. Kada nalog za plaćanje inicira primalac plaćanja ili je iniciran preko primaoca plaćanja, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je, ne dovodeći u pitanje član 71, član 88 st. 2 i 3 i član 93, primaocu plaćanja za tačan prenos naloga za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca u skladu s članom 83 stav 3. Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s ovim podstavom, bez odlaganja ponovo šalje dati nalog za plaćanje pružaocu platnih usluga platioca.

U slučaju prekasnog prenosa naloga za plaćanje, datum valute iznosa odobrenog na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma valute iznosa koji bi bio odobren da je transakcija bila tačno izvršena.

Osim toga, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran je, ne dovodeći u pitanje član 71, član 88 st. 2 i 3 i član 93, primaocu plaćanja za izvršenje platne transakcije u skladu s njegovim obavezama iz člana 87. Ako je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja odgovoran u skladu s ovim podstavom, on obezbjeduje da je iznos platne transakcije na raspolaganju primaocu plaćanja odmah nakon što je iznos odobren na računu pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja. Datum valute iznosa odobrenog na računu za plaćanje primaoca plaćanja ne smije biti kasniji od datuma valute iznosa koji bi bio odobren da je transakcija bila tačno izvršena.

U slučaju neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije za koju nije odgovoran pružalac platnih usluga primaoca plaćanja u skladu s podst. 1 i 2, pružalac platnih usluga platioca odgovoran je platiocu. Ako je pružalac platnih usluga platioca odgovoran u tom smislu on, prema potrebi i bez nepotrebnog odlaganja, vraća platiocu iznos neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije i vraća stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neispravna platna transakcija. Datum valute odobrenja računa za plaćanje platioca ne smije biti kasniji od datuma na koji je iznos zadužen.

Obaveza na osnovu podstava 4 ne primjenjuje se na pružaoca platnih usluga platioca ako pružalac platnih usluga platioca dokaže da je pružalac platnih usluga primaoca plaćanja primio iznos platne transakcije, čak i u slučaju manjeg kašnjenja u izvršenju platne transakcije. U tom slučaju, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dodjeljuje datum valute iznosa na računu za plaćanje primaoca plaćanja koji ne smije biti kasniji od datuma valute iznosa koji bi bio odobren da je transakcija bila tačno izvršena.

U slučaju neizvršene ili neispravno izvršene platne transakcije u kojoj je nalog za plaćanje inicirao primalac plaćanja ili je on iniciran preko njega, pružalac platnih usluga primaoca plaćanja, nezavisno od odgovornosti u skladu s ovim stavom, na zahtjev, odmah preduzima mjere za pronaalaženje platne transakcije i obavještava primaoca plaćanja o ishodu. To je za primaoca plaćanja besplatno.

3. Osim toga, pružaoci platnih usluga odgovorni su svojim korisnicima platnih usluga za sve naknade za koje su odgovorni i sve kamate koje se obračunavaju korisniku platnih usluga na osnovu neizvršenja ili neispravnog izvršenja, uključujući i prekasno izvršenje platne transakcije.

Član 90

Odgovornost u slučaju usluga iniciranja plaćanja za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platnih transakcija

1. Ako platilac inicira nalog za plaćanje putem pružaoca usluga iniciranja plaćanja, pružalac platnih usluga koji vodi račun, ne dovodeći u pitanje član 71 i član 88 st. 2 i 3, dužan je da platiocu nadoknadi iznos neizvršene ili neispravne platne transakcije i, ako je primjenljivo, vrati stanje zaduženog računa za plaćanje u stanje u kojem bi bio da nije izvršena neispravna platna transakcija.

Na pružaocu usluga iniciranja plaćanja teret je dokazivanja da je pružalac platnih usluga koji vodi račun platioca primio nalog za plaćanje u skladu s članom 78 I da je u okviru njegove nadležnosti platna transakcija autentifikovana, pravilno evidentirana i da na nju nije uticao tehnički kvar ili

drugi nedostatak povezan s neizvršenjem, neispravnim izvršenjem ili kasnim izvršenjem transakcije.

2. Ako je pružalac usluga iniciranja plaćanja odgovoran za neizvršenje, neispravno izvršenje ili kasno izvršenje platne transakcije, dužan je da pružaocu platnih usluga koji vodi račun, na njegov zahtjev, odmah nadoknadi nastale gubitke ili plaćene iznose koji su proizašli na osnovu povraćaja platiocu.

Član 91

Dodatna finansijska naknada

Sve dodatne finansijske naknade osim onih koje su predviđene ovim odsjekom mogu se odrediti u skladu s pravom koje se primjenjuje na ugovor između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga.

Član 92

Pravo naknade

1. Ako se odgovornost pružaoca platnih usluga na osnovu čl. 73 i 89 može pripisati drugom pružaocu platnih usluga ili posredniku, taj pružalac platnih usluga ili posrednik nadoknađuje prvom pružaocu platnih usluga sve troškove ili plaćene iznose u skladu s čl. 73 i 89. To uključuje naknadu kada bilo koji pružalac platnih usluga ne koristi pouzdanu autentifikaciju klijenta.

2. Dodatna finansijska naknada može se odrediti u skladu sa sporazumima između pružaoca platnih usluga i/ili posrednika i pravom koje se primjenjuje na te sporazume.

Član 93

Izuzetne i nepredvidljive okolnosti

Ne postoji odgovornost na osnovu pogлавlja 2 ili 3 u slučajevima izuzetnih i nepredvidljivih okolnosti na koje strana koja se poziva na te okolnosti nije mogla uticati, a posljedice koje se ne bi mogle izbjegići nezavisno od truda uloženog da se izbjegnu, ili u slučajevima kada pružaoca platnih usluga obavezuju druge pravne obvezu obuhvaćene pravom Unije ili domaćim pravom.

POGLAVLJE 4

Zaštita podataka

Član 94

Zaštita podataka

1. Države članice dopuštaju obradu ličnih podataka u platnim sistemima i pružaocima platnih usluga kada je to potrebno za zaštitu, sprečavanje, istraživanje i otkrivanje prevara u platnom prometu. Pružanje informacija pojedincima o obradi ličnih podataka i obrada takvih ličnih podataka i svaka druga vrsta obrade ličnih podataka za potrebe ove direktive izvršavaju se u skladu s Direktivom 95/46/EZ, domaćim pravilima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ i Regulativom (EZ) br. 45/2001.
2. Pružaoci platnih usluga isključivo pristupaju ličnim podacima, obrađuju i zadržavaju lične podatke koji su im potrebni za pružanje platnih usluga uz izričitu saglasnost korisnika platnih usluga.

POGLAVLJE 5

Operativni i sigurnosni rizici i autentifikacija

Član 95

Upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima

1. Države članice obezbeđuju da pružaoci platnih usluga uspostave okvir s prikladnim mjerama ublažavanja i kontrolnim mehanizmima za upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima povezanim s platnim uslugama koje pružaju. Kao dio tog okvira pružaoci platnih usluga utvrđuju i održavaju djelotvorne postupke upravljanja incidentima, uključujući otkrivanje i klasifikaciju značajnih operativnih i sigurnosnih incidenata.
2. Države članice obezbeđuju da pružaoci platnih usluga nadležnom organu šalju jednom godišnje ili u kraćim vremenskim razmacima koje utvrdi nadležni organ, ažuriranu i sveobuhvatnu procjenu operativnih i sigurnosnih rizika povezanih s platnim uslugama koje pružaju i o primjerenosti mjera za smanjenje rizika i kontrolnih mehanizama koji se sprovode kao odgovor na te rizike.
3. Evropska agencija za bankarstvo do 13. jula 2017. godine, u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom i nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa, izdaje smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 u pogledu uspostavljanja, sprovođenja i praćenja sigurnosnih mjera, uključujući procese sertifikacije ako je potrebno.
Evropska agencija za bankarstvo u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom redovno preispituje smjernice iz podstava 1, a u svakom slučaju najmanje svake dvije godine.
4. Evropska agencija za bankarstvo, ako to prema potrebi zatraži Komisija i imajući u vidu iskustvo stekeno primjenom smjernica iz stava 3, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda o kriterijumima i uslovima za uspostavljanje i praćenje sigurnosnih mjera.
Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz podstava 1 u skladu s čl. 10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.
5. Evropska agencija za bankarstvo promoviše saradnju, uključujući razmjenu informacija, između nadležnih organa, između nadležnih organa i Evropske centralne banke i, prema potrebi, Agencije Evropske unije za mrežnu i informacionu bezbjednost, u oblasti operativnih i sigurnosnih rizika povezanih s platnim uslugama.

Član 96

Izvještavanje o incidentima

1. U slučaju značajnog operativnog ili sigurnosnog incidenta, pružaoci platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavještavaju nadležni organ u matičnoj državi članici pružaoca platnih usluga.

Ako incident utiče ili bi mogao uticati na finansijske interese njegovih korisnika platnih usluga, pružalac platnih usluga bez nepotrebnog odlaganja obavještava korisnike platnih usluga o incidentu i svim raspoloživim mjerama koje mogu preuzeti kako bi se ublažili štetni efekti incidenta.

2. Po prijemu obavještenja iz stava 1, nadležni organ matične države članice bez nepotrebnog odlaganja dostavlja relevantne pojedinosti o incidentu Evropskoj agenciji za bankarstvo i Evropskoj centralnoj banci. Nakon ocjenjivanja relevantnosti incidenta, taj nadležni organ u skladu s time obavještava relevantne organe te države članice.

Evropska agencija za bankarstvo i Evropska centralna banka, u saradnji s nadležnim organom u matičnoj državi članici, ocjenjuje relevantnost incidenta za druge relevantne organe Unije i nacionalne organe i u skladu s tim ih obavještava. Evropska centralna banka dužna je da obavijesti članove Evropskog sistema centralnih banaka o pitanjima od značaja za platni sistem.

Na osnovu tog obavještenja, nadležni organi prema potrebi preuzimaju sve potrebne mjere u svrhu zaštite neposredne sigurnosti finansijskog sistema.

3. Evropska agencija za bankarstvo do 13. januara 2018. godine, u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom i nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa, izdaje smjernice u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010 upućene svakome od sljedećih:

- (a) pružaocima platnih usluga, o klasifikaciji značajnih incidenata iz stava 1 i o sadržaju, formatu, uključujući standardne obrasce za obavještavanje, i postupcima za obavještavanje o takvim incidentima;
- (b) nadležnim organima, o kriterijumima procjene značaja incidenta i pojedinostima izvještajâ o incidentu koji se razmjenjuju s drugim domaćim organima.

4. Evropska agencija za bankarstvo u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom redovno preispituje smjernice iz stava 3, a u svakom slučaju najmanje svake dvije godine.

5. Pri izdavanju i preispitivanju smjernica iz stava 3, Evropska agencija za bankarstvo uzima u obzir standarde i/ili specifikacije koje izrađuje i objavljuje Agencija Evropske unije za mrežnu i informacionu bezbjednost za sektore koji obavljaju druge poslove osim pružanja platnih usluga.

6. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga njihovim nadležnim organima pružaju, najmanje jednom godišnje, statističke podatke o prevarama u vezi s različitim sredstvima plaćanja. Ti nadležni organi pružaju Evropskoj agenciji za bankarstvo i Evropskoj centralnoj banci navedene podatke u zbirnom obliku.

Član 97

Autentifikacija

1. Države članice obezbjeđuju da pružalac platnih usluga primjenjuje pouzdanu autentifikaciju klijenta ako platilac:
 - (a) pristupa svom računu za plaćanje putem interneta;
 - (b) inicira elektronsku platnu transakciju;
 - (c) izvršava bilo koju radnju na daljinu koja može značiti rizik u pogledu prevara povezanih s plaćanjem ili drugih oblika zloupotrebe.
2. U pogledu iniciranja elektronskih platnih transakcija kako je navedeno u stavu 1 tačka b, države članice obezbjeđuju da, za elektronske platne transakcije na daljinu, pružaoci platnih usluga primjenjuju pouzdanu autentifikaciju klijenta koja uključuje elemente koji transakciju na dinamičan način povezuju s određenim iznosom i određenim primaocem plaćanja.
3. U pogledu stava 1, države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga uspostave odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivosti i cjelovitosti personalizovanih sigurnosnih podataka korisnika platnih usluga.
4. St. 2 i 3 primjenjuju se i ako plaćanja inicira pružalac usluga iniciranja plaćanja. St. 1 i 3 primjenjuju se i kada se informacije zatraže preko pružaoca usluga pružanja informacija o računu.
5. Države članice obezbjeđuju da pružalac platnih usluga koji vodi račun omogućuje pružaocu usluga iniciranja plaćanja i pružaocu usluga pružanja informacija o računu da se oslanjanju na postupke autentifikacije pružaoca platnih usluga koji vodi račun koje on pruža korisniku platnih usluga u skladu sa st. 1 i 3 i, kada se radi o pružaocu usluga iniciranja plaćanja, u skladu sa st. 1, 2 i 3.

Član 98

Regulatorni tehnički standardi o autentifikaciji i komunikaciji

- 1.Evropska agencija za bankarstvo, u bliskoj saradnji s Evropskom centralnom bankom i nakon savjetovanja sa svim relevantnim akterima, uključujući one na tržištu platnih usluga, i uz odražavanje svih uključenih interesa, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda upućenih pružaocima platnih usluga kako je utvrđeno u članu 1 stav 1 ove direktive u skladu s članom 10 Regulative (EU) br. 1093/2010 pri čemu utvrđuje:
 - (a) zahtjeve u pogledu pouzdane autentifikacije klijenta iz člana 97 st. 1 i 2;
 - (b) izuzeća od primjene člana 97 st. 1, 2 i 3 na osnovu kriterijuma utvrđenih u stavu 3 ovog člana;
 - (c) zahtjeve s kojima sigurnosne mjere moraju biti usklađene, u skladu s članom 97 stav 3 radi zaštite povjerljivosti i cjelovitosti personalizovanih sigurnosnih podataka korisnikâ platnih usluga; i
 - (d) zahtjeve za zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije u svrhu identifikacije, autentifikacije, obavljanja i informisanja, kao i za provođenje sigurnosnih mera, između pružala platnih usluga koji vode račune, pružala usluga iniciranja plaćanja, pružala usluga pružanja informacija o računu, platilaca, primalaca plaćanja i drugih pružala platnih usluga.
- 2.Evropska agencija za bankarstvo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda iz stava 1 radi:

- (a) osiguravanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga putem donošenja efikasnih zahtjeva koji se zasnivaju na riziku;
- (b) osiguravanja zaštite novčanih sredstava i ličnih podataka korisnikâ platnih usluga;
- (c) osiguravanja i održavanja poštene tržišne konkurencije među svim pružaocima platnih usluga;
- (d) osiguravanja tehnološke neutralnosti i neutralnosti poslovnog modela;
- (e) omogućavanja razvoja načinâ plaćanja koji su prilagođeni korisniku, pristupačni i inovativni.

3. Izuzeća od stava 1 tačka b zasnivaju se na sljedećim kriterijima:

- (a) nivo rizika uključen u pruženu uslugu;
- (b) iznos, ponavljanje transakcije, ili oboje;
- (c) kanal plaćanja koji se koristi za izvršenje transakcije.

4. Evropska agencija za bankarstvo nacrte regulatornih tehničkih standarda iz stava 1 podnosi Komisiji do 13. januara 2017. godine.

Komisiji se delegira ovlašćenje za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda u skladu s čl.10 do 14 Regulative (EU) br. 1093/2010.

5. U skladu s članom 10 Regulative (EU) br. 1093/2010, Evropska agencija za bankarstvo preispituje i, prema potrebi, redovno ažurira regulatorne tehničke standarde kako bi se, između ostalog, uzele u obzir inovacije i tehnološki razvoj.

POGLAVLJE 6

Postupci alternativnog rješavanja sporova (ARS)

Odsjek 1

Postupci za pritužbe

Član 99

Pritužbe

1. Države članice obezbjeđuju uspostavljanje postupaka koji korisnicima platnih usluga i drugim zainteresovanim stranama, uključujući udruženja potrošača, omogućavaju podnošenje pritužbi nadležnim organima vezanih za navodna kršenja ove direktive od strane pružalaca platnih usluga.

2. Kada je to primjerno i ne dovodeći u pitanje pravo na sudske postupke u skladu s domaćim procesnim pravom, nadležni organi u odgovoru obavještavaju podnosioca žalbe o postojanju postupaka alternativnog rješavanja sporova uspostavljenih u skladu s članom 102.

Član 100

Nadležni organi

1. Države članice imenuju nadležne organe kako bi obezbijedile i pratile efikasnu usklađenost s ovom direktivom. Ti nadležni organi preuzimaju sve odgovarajuće mјere kako bi se osigurala takva usklađenost.

Oni su:

- (a) nadležni organi u smislu člana 4 tačka 2 Regulative (EU) br. 1093/2010; ili
- (b) organi priznati na osnovu domaćeg prava ili od strane organa javne vlasti koji su izričito ovlašćeni u tu svrhu na osnovu domaćeg prava.

Oni nijesu pružaoci platnih usluga, uz izuzetak nacionalnih centralnih banaka.

2. Organi iz stava 1 imaju sva ovlašćenja i odgovarajuće resurse potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Ako je ovlašćeno više od jednog nadležnog organa za obezbjeđivanje i praćenje efikasne usklađenosti s ovom direktivom, države članice obezbjeđuju blisku saradnju tih organa kako bi efikasno mogli obavljati svoje dužnosti.

3. Nadležni organi izvršavaju svoja ovlašćenja u skladu s domaćim pravom:

- (a) direktno u skladu sa sopstvenim ovlašćenjem ili pod nadzorom pravosudnih organa; ili
- (b) zahtjevom upućenim sudovima koji su nadležni za donošenje potrebne odluke, uključujući, prema potrebi, i žalbom, ako zahtjev za dobijanje potrebne odluke nije bio uspešan.

4. U slučaju kršenja ili sumnje na kršenje odredaba domaćeg prava kojima se prenose glave III i IV, nadležni organi iz stava 1 ovog člana su organi matične države članice pružaoca platnih usluga, osim za zastupnike i podružnice osnovane u skladu s pravom osnivanja preuzeća čiji su nadležni organi nadležni organi države članice domaćina.

5. Države članice obavještavaju Komisiju o imenovanim nadležnim organima iz stava 1 u najkraćem mogućem roku i u svakom slučaju do 13. januara 2018. godine. One obavještavaju Komisiju o svakoj raspodjeli dužnosti tih organa. Odmah obavještavaju Komisiju o bilo kakvoj naknadnoj promjeni koja se odnosi na imenovanje i predmetne nadležnosti tih organa.

6. Evropska agencija za bankarstvo, nakon savjetovanja s Evropskom centralnom bankom, izdaje smjernice upućene nadležnim organima u skladu s članom 16 Regulative (EU) br. 1093/2010, o postupcima za pritužbe koje treba uzeti u obzir kako bi se obezbijedila usklađenost sa stavom 1 ovog člana. Te smjernice izdaju se do 13. januara 2018. godine i ažuriraju redovno prema potrebi.

Odsjek 2

Postupci alternativnog rješavanja sporova (ARS) i sankcije

Član 101

Rješavanje sporova

1. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga uspostave i primjenjuju odgovarajuće i efikasne postupke rješavanja žalbi korisnika platnih usluga koje se odnose na prava i obaveze koje proizilaze iz glava III i IV ove direktive i prate njihovu uspješnost u tom smislu.

Ti postupci primjenjuju se u svakoj državi članici u kojoj pružalac platnih usluga nudi platne usluge i dostupni su na službenom jeziku odgovarajuće države članice ili na nekom drugom jeziku, ako je tako dogovoren između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga.

2. Države članice zahtijevaju da pružaoci platnih usluga preduzmu sve kako bi na pritužbe korisnika platnih usluga odgovorili, na papiru ili, ako je tako dogovoren između pružaoca platnih usluga i korisnika platnih usluga, na drugom trajnom nosaču podataka. Taj odgovor odnosi se na sve navedene primjedbe i pruža se u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od prijema pritužbe. U izuzetnim situacijama, ako se odgovor ne može dati u roku od 15 radnih dana iz razloga koji su izvan kontrole pružaoca platnih usluga, zahtijeva se slanje privremenog odgovora u kojem se jasno navode razlozi kašnjenja odgovora na pritužbu i rok do kojeg će korisnik platnih usluga primiti konačan odgovor. U svakom slučaju, rok za prijem konačnog odgovora ne smije prelaziti 35 radnih dana.

Države članice mogu uvesti ili zadržati propise o postupcima za rješavanje sporova koji su povoljniji za korisnika platnih usluga od onih navedenih u podstavu 1. Ako to učine, primjenjuju se ta pravila.

3. Pružalac platnih usluga obavještava korisnika platnih usluga o najmanje jednom subjektu za alternativno rješavanje sporova koji je nadležan za sporove koji se odnose na prava i obaveze koje proizilaze iz glava III i IV.

4. Informacije iz stava 3 navode se na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na internet stranici pružaoca platnih usluga, ako ona postoji, u podružnici i u opštim uslovima ugovora između pružaoca platnih usluga i korisnika usluga platnih usluga. Mora se navesti i kako se mogu dobiti dodatne informacije o tom subjektu za alternativno rješavanje sporova i uslovima njegovog korišćenja.

Član 102

Postupci alternativnog rješavanja sporova

1. Države članice obezbjeđuju uspostavljanje odgovarajućih, nezavisnih, nepristrasnih, transparentnih i efikasnih postupaka alternativnog rješavanja sporova između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga koji se odnose na prava i obaveze koje proizilaze iz glava III i IV ove direktive u skladu s relevantnim domaćim pravom i pravom Unije u skladu s Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/11/EU [\(35\)](#) koristeći postojeće nadležne organe prema potrebi. Države članice obezbjeđuju primjenljivost postupaka alternativnog rješavanja sporova na pružaoce platnih usluga i da se njima obuhvataju i djelatnosti imenovanih predstavnika.

2. Države članice zahtijevaju da organi iz stava 1 ovog člana efikasno sarađuju u rješavanju prekograničnih sporova koji se odnose na prava i obaveze koji proizilaze iz glava III i IV.

Član 103

Sankcije

1. Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja domaćeg prava kojim se prenosi ova direktiva i preduzimaju sve potrebne mjere za obezbjeđivanje njihovog sprovođenja. Takve sankcije moraju biti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće.

2. Države članice dozvoljavaju svojim nadležnim organima da javnosti otkrivaju svaku administrativnu sankciju izrečenu u slučaju kršenja mjera donesenih radi prenošenja ove direktive, osim ako bi takvo otkrivanje moglo ozbiljno ugroziti finansijska tržišta ili uključenim stranama prouzrokovati nesrazmernu štetu.

GLAVA V **DELEGIRANI AKTI I REGULATORNI TEHNIČKI STANDARDI**

Član 104

Delegirani akti

Komisija je ovlašćena da doneše delegirane akte u skladu s članom 105 u vezi s:

- (a) prilagođavanjem pozivanja na Preporuku 2003/361/EZ u članu 4 tačka 36 ove direktive ako se ta preporuka izmijeni i dopuni;
- (b) ažuriranjem iznosa navedenih u članu 32 stav 1 i članu 74 stav 1 s ciljem uzimanja u obzir inflacije.

Član 105

Izvršavanje delegiranih ovlašćenja

- 1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu.
- 2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 104 dodjeljuje se Komisiji na neodređeni period počevši od 12. januara 2016. godine.
- 3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana 104. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
- 4. Čim doneše delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.
- 5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 104 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od tri mjeseca od saopštavanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj rok produžava se za tri mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.

Član 106

Obaveza obavještavanja potrošača o njihovim pravima

1. Komisija do 13. januara 2018. godine izdaje elektronsku brošuru jednostavnu za korišćenje u kojoj su na jasan i lako razumljiv način navedena prava potrošača iz ove direktive i povezanog prava Unije.

2. Komisija obavještava države članice, evropska udruženja pružalaca platnih usluga i evropska udruženja potrošača o objavljinju brošure iz stava 1.

Komisija, Evropska agencija za bankarstvo i nadležni organi obezbjeđuju da je brošura lako dostupna na njihovim internet stranicama.

3. Pružaoci platnih usluga obezbjeđuju da je brošura lako dostupna na njihovim internet stranicama, ako postoje, i u papirnom obliku u njihovim podružnicama, kod njihovih zastupnika i subjekata kojima su eksternalizovali sopstvene aktivnosti.

4. Pružaoci platnih usluga ne smiju naplaćivati svojim klijentima stavljanje informacija na raspolažanje na osnovu ovog člana.

5. U odnosu na lica s invaliditetom, odredbe ovog člana primjenjuju se putem odgovarajućih alternativnih načina kako bi se informacije učinile raspoloživima u pristupačnom obliku.

GLAVA VI **ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 107

Potpuno usklađivanje

1. Ne dovodeći u pitanje član 2, član 8 stav 3, član 32, član 38 stav 2, član 42 stav 2, član 55 stav 6, član 57 stav 3, član 58 stav 3, član 61 st. 2 i 3, član 62 stav 5, član 63 st. 2 i 3, član 74 stav 1 podstav 2 i član 86, u mjeri u kojoj ova direktiva sadrži usklađene odredbe, države članice ne smiju zadržati ni uvoditi druge odredbe osim onih koje su utvrđene ovom direktivom.

2. Ako država članica koristi neku od mogućnosti iz stava 1, o tome kao i o svim naknadnim promjenama obavještava Komisiju. Komisija objavljuje te informacije na internet stranici ili na drugi lako dostupan način.

3. Države članice obezbjeđuju da pružaoci platnih usluga ne odstupaju, na štetu korisnika platnih usluga, od odredaba domaćeg prava kojima se ova direktiva prenosi, osim ako je to izričito predviđeno ovom direktivom.

Pružaoci platnih usluga mogu, međutim, odlučiti da korisnicima platnih usluga pruže povoljnije uslove.

Član 108

Klauzula o preispitivanju

Komisija do 13. januara 2021. godine podnosi Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskoj centralnoj banci i Evropskom ekonomsko-socijalnom komitetu izvještaj o primjeni i uticaju ove direktive, a naročito o sljedećem:

- (a) prikladnosti i uticaju pravila o naknadama utvrđenim u članu 62 st. 3, 4 i 5;
- (b) primjeni člana 2 st. 3 i 4, uključujući ocjenu da li se glave III i IV, ako je to tehnički izvodljivo, mogu u cijelosti primijeniti na platne transakcije iz tih stavova;
- (c) pristupu platnim sistemima, uzimajući pritom naročito u obzir nivo tržišne konkurencije;
- (d) prikladnosti i uticaju pragova za platne transakcije iz člana 3 tačka l;
- (e) prikladnosti i uticaju pragova za izuzeće iz člana 32 stav 1 tačka a;
- (f) o tome da li bi bilo poželjno, s obzirom na razvoj događaja i kao dopuna odredbama člana 75 o platnim transakcijama u kojima iznos nije unaprijed poznat, a novčana sredstva su blokirana, uvesti gornja ograničenja za iznose koji treba da se blokiraju na računu za plaćanja platioca u takvim situacijama.

Prema potrebi, Komisija podnosi zakonodavni predlog zajedno sa svojim izvještajem.

Član 109

Prelazna odredba

1. Države članice dozvoljavaju institucijama za platni promet koje su započele s obavljanjem aktivnosti do 13. januara 2018. godine da u skladu s domaćim pravom kojim se prenosi Direktiva 2007/64/EZ nastave da obavljaju te aktivnosti u skladu sa zahtjevima predviđenim u Direktivi 2007/64/EZ, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja u skladu s članom 5 ove direktive ili usklađivanje s drugim odredbama utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine.

Države članice zahtijevaju od navedenih institucija za platni promet da nadležnim organima dostave sve relevantne informacije kako bi im omogućile da do 13. jula 2018. godine procijene da li su te institucije za platni promet usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II i, ako nijesu, koje mjere treba da preduzmu s ciljem obezbjeđivanja usklađenosti odnosno da li je primjereno oduzimanje odobrenja.

Institucijama za platni promet za koje se, nakon provjere nadležnih organa, utvrdi usklađenost sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive izdaje se odobrenje i upisuju se u registre iz člana 14 i 15. Ako te institucije za platni promet nijesu usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine, zabranjuje im se pružanje platnih usluga u skladu s članom 37.

2. Države članice mogu propisati da institucije za platni promet iz stava 1 ovog člana automatski dobiju odobrenje i budu upisane u registre iz čl. 14 i 15 ako nadležni organi već imaju dokaze da

su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u čl. 5 i 11. Nadležni organi obavještavaju odnosne institucije za platni promet prije izdavanja odobrenja.

3. Ovaj stav primjenjuje se na fizička ili pravna lica na koja se primjenjuje član 26 Direktive 2007/64/EZ prije 13. januara 2018. godine i koja su obavljala aktivnosti pružanja platnih usluga u smislu Direktive 2007/64/EZ.

Države članice dozvoljavaju tim licima da nastave obavljanje tih aktivnosti u odnosnoj državi članici u skladu s Direktivom 2007/64/EZ do 13. januara 2019. godine, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja na osnovu člana 5 ove direktive, ili dobijanje izuzeća na osnovu člana 32 ove direktive ili usklađivanje s drugim odredbama utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive.

Svakom licu iz podstava 1 koje do 13. januara 2019. godine nije dobilo odobrenje ili izuzeće na osnovu ove direktive zabranjuje se pružanje platnih usluga u skladu s članom 37 ove direktive.

4. Države članice mogu dozvoliti da se za fizička i pravna lica kojima se dozvoljava izuzeće od stava 3 ovog člana smatra da im je dozvoljeno izuzeće i da su automatski upisane u registre iz čl. 14 i 15 ako nadležni organi imaju dokaz da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članu 32. Nadležni organi obavještavaju odnosne institucije za platni promet.

5. Nezavisno od stava 1 ovog člana, institucije za platni promet kojima je izdato odobrenje za pružanje platnih usluga kako su navedene u tački 7 Aneksa Direktive 2007/64/EZ zadržavaju to odobrenje za pružanje onih platnih usluga koje se smatraju platnim uslugama kako su navedene u tački 3 Aneksa I ove direktive ako do 13. januara 2020. godine nadležni organi imaju dokaz da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članu 7 tačka c i članu 9 ove direktive.

Član 110

Izmjene i dopune Direktive 2002/65/EZ

U članu 4 Direktive 2002/65/EZ, stav 5 mijenja se i glasi:

„5. Kada se primjenjuje i Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366⁽³⁶⁾, odredbe o informisanju iz člana 3 stav 1 ove direktive, uz izuzetak tačke 2 podtač. c do g, tačke 3 podtač. a, d i e i tačke 4 podtačka b, zamjenjuju se čl. 44, 45, 51 i 52 Direktive (EU) 2015/2366.

⁽³⁶⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ ([Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35](#));“

Član 111

Izmjene i dopune Direktive 2009/110/EZ

Direktiva 2009/110/EZ, mijenja se kako slijedi:

1. Član 3 mijenja se kako slijedi:

(a) stav 1 mijenja se i glasi:

„1. Ne dovodeći u pitanje ovu direktivu, član 5, čl. 11 do 17, član 19 st. 5 i 6 i čl. 20 do 31 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366⁽³⁷⁾, uključujući delegirane akte donesene na osnovu njenog člana 15 stav 4, člana 28 stav 5 i člana 29 stav 7, primjenjuju se mutatis mutandis na institucije za elektronski novac.

⁽³⁷⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ ([Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35](#));“

(b)st. 4 i 5 mijenjaju se i glase:

„4. Države članice dozvoljavaju institucijama za elektronski novac distribuiranje i otkup elektronskog novca posredstvom fizičkih ili pravnih lica koja djeluju u njihovo ime. Ako institucija za elektronski novac distribuira elektronski novac u drugoj državi članici angažovanjem takvog fizičkog ili pravnog lica, čl. 27 do 31, uz izuzetak člana 29 st. 4 i 5, Direktive (EU) 2015/2366, uključujući delegirane akte donesene u skladu s njenim članom 28 stav 5 i članom 29 stav 7, primjenjuju se mutatis mutandis na takvu instituciju za elektronski novac.

5. Nezavisno od stava 4 ovog člana, institucije za elektronski novac ne smiju izdavati elektronski novac putem zastupnika. Institucijama za elektronski novac dozvoljeno je pružanje platnih usluga iz člana 6 stav 1 tačka a ove direktive putem zastupnika podložno uslovima utvrđenim u članu 19 Direktive (EU) 2015/2366.”

2.U članu 18 dodaje se novi stav koji glasi:

„4. Države članice dozvoljavaju institucijama za elektronski novac, koje su prije 13. januara 2018. godine počele da obavljaju djelatnosti u skladu s ovom direktivom i Direktivom 2007/64/EZ u državi članici u kojoj je smješteno njihovo sjedište uprave, da nastave da obavljaju te djelatnosti u toj državi članici ili u drugoj državi članici, a da se od njih ne zahtijeva traženje odobrenja za rad u skladu s članom 3 ove direktive ili usklađivanje s drugim zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Glavi II ove direktive do 13. jula 2018. godine.

Države članice zahtijevaju od institucija za elektronski novac iz podstava 1 dostavljanje svih relevantnih informacija nadležnim organima kako bi tim organima omogućile da do 13. jula 2018. godine procijene da li su te institucije za elektronski novac usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II ove direktive i, ako nijesu, koje mјere treba preduzeti s ciljem obezbjeđivanja usklađenosti ili je primjereno oduzeti odobrenje za rad.

Institucijama za elektronski novac iz podstava 1 koje su po provjeri nadležnih organa usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II dodjeljuje se odobrenje za rad i upisuju se u registar. Ako te institucije za elektronski novac nijesu usklađene sa zahtjevima utvrđenim u Glavi II do 13. jula 2018. godine, zabranjuje im se izdavanje elektronskog novca.”

Član 112

Izmjene i dopune Regulative (EU) br. 1093/2010

Regulativa (EU) br. 1093/2010 mijenja se kako slijedi:

1.U članu 1 stav 2 zamjenjuje se novim stavom koji glasi:

„2. Agencija postupa u okviru ovlašćenja koja su joj dodijeljena ovom regulativom i unutar područja primjene Direktive 2002/87/EZ, Direktive 2009/110/EZ, Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 ⁽³⁸⁾, Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU ⁽³⁹⁾, Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/49/EU ⁽⁴⁰⁾, Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/847 ⁽⁴¹⁾, Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 ⁽⁴²⁾i, u mjeri u kojoj se ti akti primjenjuju na kreditne i finansijske institucije i

nadležne organe koja nad njima vrše superviziju, u okviru relevantnih djelova Direktive 2002/65/EZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 ⁽⁴³⁾, uključujući sve direktive, Regulative i odluke koje se zasnivaju na tim aktima, i svih daljih pravno obavezujućih akata Unije kojima se organu dodjeljuju zadaci. Organ djeluje i u skladu s Regulativom Savjeta (EU) br. 1024/2013 ⁽⁴⁴⁾.

⁽³⁸⁾Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 od 26. juna 2013. godine o prudencijalnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva i o izmjenama i dopunama Regulative (EU) br. 648/2012 ([Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 1](#)).

⁽³⁹⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU od 26. juna 2013. godine o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i prudencijalnoj superviziji nad kreditnim institucijama i investicionim društvima, izmjenama i dopunama Direktive 2002/87/EZ i prestanku važenja direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ([Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 338](#)).

⁽⁴⁰⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/49/EU od 16. aprila 2014. godine o sistemima osiguranja depozita ([Sl. list L 173, 12.6.2014, str. 149](#)).

⁽⁴¹⁾Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/847 od 20. maja 2015. godine o informacijama koje su priložene prenosu novčanih sredstava i o prestanku važenja Regulative (EZ) br. 1781/2006 ([Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 1](#)).

⁽⁴²⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ ([Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35](#)).

⁽⁴³⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjenama i dopunama Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 648/2012 i o prestanku važenja Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/60/EZ i Direktive Komisije 2006/70/EZ ([Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 73](#)).

⁽⁴⁴⁾Regulativa Savjeta (EU) br. 1024/2013 od 15. oktobra 2013. godine o dodjeli određenih zadataka Evropskoj centralnoj banci u vezi s politikama prudencijalne supervizije kreditnih institucija ([Sl. list L 287, 29.10.2013, str. 63](#)).

2.U članu 4 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. **finansijske institucije** – kreditne institucije kako su definisane u članu 4 stav 1 tačka 1 Regulative (EU) br. 575/2013, investiciona društva kako su definisana u članu 4 stav 1 tačka 2 Regulative (EU) br. 575/2013, finansijski konglomerati kako su definisani u članu 2 tačka 14 Direktive 2002/87/EZ, pružaoci platnih usluga kako su definisani u članu 4 tačka 11 Direktive (EU) 2015/2366 i institucije za elektronski novac kako su definisane u članu 2 tačka 1 Direktive 2009/110/EZ, osim da u pogledu Direktive (EU) 2015/849 finansijske institucije su kreditne institucije i finansijske institucije kako su definisane u članu 3 tač. 1 i 2 Direktive (EU) 2015/849;”

Član 113

Izmjena i dopuna Direktive 2013/36/EU

U Aneksu I Direktive 2013/36/EU, tačka 4 mijenja se i glasi:

„4. Platne usluge kako su definisane u članu 4 tačka 3 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 ⁽⁴⁵⁾;“

⁽⁴⁵⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/2366 od 25. novembra 2015. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu, o izmjenama i dopunama direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU i Regulative (EU) br. 1093/2010 i o prestanku važenja Direktive 2007/64/EZ ([Sl. list L 337, 23.12.2015, str. 35](#));“

Član 114

Prestanak važenja

Direktiva 2007/64/EZ prestaje da važi s dejstvom od 13. januara 2018. godine.

Svako pozivanje na direktivu koja prestaje da važi smatra se pozivanjem na ovu direktivu i čita se u skladu s uporednom tabelom iz Aneksa II ove direktive.

Član 115

Prenošenje

1. Države članice do 13. januara 2018. godine usvajaju i objavljaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom direktivom. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.

2. One primjenjuju te mjere od 13. januara 2018. godine.

Kada države članice utvrde ove mjere, one će sadržati pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Načine takvog pozivanja utvrđuju države članice.

3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.

4. Odstupajući od stava 2, države članice obezbeđuju da se sigurnosne mjere iz čl. 65, 66, 67 i 97 primjenjuju počevši od 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda iz člana 98.

5. Države članice ne smiju zabraniti pravnim licima koja prije 12. januara 2016. godine na svojim teritorijama obavljaju aktivnosti pružalaca usluga iniciranja plaćanja i pružalaca usluga pružanja informacija o računu u smislu ove direktive da nastave da obavljaju iste aktivnosti na svojim teritorijama tokom prelaznog perioda iz st. 2 i 4 u skladu s trenutno primjenljivim regulatornim okvirom.

6. Države članice obezbeđuju da, sve dok pojedinačni pružaoci platnih usluga koji vode račune nijesu usklađeni s regulatornim tehničkim standardima iz stava 4, pružaoci platnih usluga koji vode račune ne zloupotrebljavaju svoju neusklađenost kako bi blokirali ili ometali upotrebu usluga iniciranja plaćanja i usluga pružanja informacija o računu za račune koje oni vode.

Član 116

Stupanje na snagu

Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Član 117

Adresati

Ova direktiva upućena je državama članicama.

Sastavljeno u Strazburu, 25. novembra 2015. godine.

Za Evropski parlament

Predsjednik

M. ŠULC (M. SCHULZ)

Za Savjet

Predsjednik

N. ŠMIT (N. SCHMIT)

(¹)[Sl. list C 224, 15.7.2014, str. 1](#)

(²)[Sl. list C 170, 5.6.2014, str. 78](#)

(³) Mišljenje Evropskog parlamenta od 8. oktobra 2015. godine (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Savjeta od 16. novembra 2015. godine

(⁴) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2007/64/EZ od 13. novembra 2007. godine o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu i o izmjenama i dopunama direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i prestanku važenja Direktive 97/5/EZ ([Sl. list L 319, 5.12.2007, str. 1](#))

(⁵) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 924/2009 od 16. septembra 2009. godine o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i prestanku važenja Regulative (EZ) br. 2560/2001 ([Sl. list L 266, 9.10.2009, str. 11](#))

(⁶) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2009/110/EZ od 16. septembra 2009. godine o osnivanju, obavljanju djelatnosti i prudencijalnoj superviziji poslovanja institucija za elektronski novac i o izmjenama i dopunama direktive 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i prestanku važenja Direktive 2000/46/EZ ([Sl. list L 267, 10.10.2009, str. 7](#))

(⁷) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 260/2012 od 14. marta 2012. godine o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i direktna zaduženja u eurima i o izmjenama i dopunama Regulative (EZ) br. 924/2009 ([Sl. list L 94, 30.3.2012, str. 22](#))

(⁸) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2011/83/EU od 25. oktobra 2011. godine o pravima potrošača, izmjenama i dopunama Direktive Savjeta 93/13/EEZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 1999/44/EZ i o prestanku važenja Direktive Savjeta 85/577/EEZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 97/7/EZ ([Sl. list L 304, 22.11.2011, str. 64](#))

(⁹) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/751 od 29. aprila 2015. godine o međubankarskim naknadama za platne transakcije na osnovu kartica ([Sl. list L 123, 19.5.2015, str. 1](#))

(¹⁰) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/36/EU od 26. juna 2013. godine o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i prudencijalnoj superviziji nad kreditnim institucijama i investicionim društvima, izmjenama i dopunama Direktive 2002/87/EZ i prestanku važenja direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ([Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 338](#))

(¹¹) Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 1093/2010 od 24. novembra 2010. godine o osnivanju Evropske agencije za superviziju (Evropske agencije za bankarstvo), kojom se mijenja i dopunjava Odluka br. 716/2009/EZ i prestaje da važi Odluka Komisije 2009/78/EZ ([Sl. list L 331, 15.12.2010, str. 12](#))

(¹²) Direktiva Savjeta 86/635/EZ od 8. decembra 1986. o godišnjim finansijskim izvještajima i konsolidovanim finansijskim izvještajima banaka i drugih finansijskih institucija ([Sl. list L 372, 31.12.1986, str. 1](#))

(¹³) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/34/EU od 26. juna 2013. godine o godišnjim finansijskim izvještajima, konsolidovanim finansijskim izvještajima i povezanim izvještajima za određene vrste preduzeća, o izmjenama i dopunama Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/43/EZ i o prestanku važenja direktiva Savjeta 78/660/EEZ i 83/349/EEZ ([Sl. list L 182, 29.6.2013, str. 19](#))

(¹⁴) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2008/48/EZ od 23. aprila 2008. godine o ugovorima o potrošačkim kreditima i prestanku važenja Direktive Savjeta 87/102/EEZ ([Sl. list L 133, 22.5.2008, str. 66](#))

(¹⁵) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 98/26/EZ od 19. maja 1998. godine o konačnosti poravnanja u platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrijednosti ([Sl. list L 166, 11.6.1998, str. 45](#))

(¹⁶) Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. maja 2003. godine o definiciji mikropreduzeća i malih i srednjih preduzeća ([Sl. list L 124, 20.5.2003, str. 36](#))

(¹⁷) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/29/EZ od 11. maja 2005. godine o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovног subjekta u odnosu prema potrošaču na unutrašnjem tržištu i o izmjenama i dopunama Direktive Savjeta 84/450/EEZ, direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ, kao i Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 2006/2004 ([Sl. list L 149, 11.6.2005, str. 22](#))

(¹⁸) Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/31/EZ od 8. juna 2000. godine o određenim pravnim aspektima usluga informacionog društva na unutrašnjem tržištu, naročito elektronske trgovine ([Sl. list L 178, 17.7.2000, str. 1](#))

⁽¹⁹⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/65/EZ od 23. septembra 2002. godine o trgovanju na daljinu finansijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima i o izmjenama i dopunama Direktive Savjeta 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ ([Sl. list L 271, 9.10.2002, str. 16](#))

⁽²⁰⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2011/83/EU od 25. oktobra 2011. godine o pravima potrošača, izmjenama i dopunama Direktive Savjeta 93/13/EEZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 1999/44/EZ i o prestanku važenja Direktive Savjeta 85/577/EEZ i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 97/7/EZ ([Sl. list L 304, 22.11.2011, str. 64](#))

⁽²¹⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/92/EU od 23. jula 2014. godine o uporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama ([Sl. list L 257, 28.8.2014, str. 214](#))

⁽²²⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka ([Sl. list L 281, 23.11.1995, str. 31](#))

⁽²³⁾ Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 45/2001 od 18. decembra 2000. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama i organima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka ([Sl. list L 8, 12.1.2001, str. 1](#))

⁽²⁴⁾ Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 593/2008 od 17. juna 2008. godine o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obaveze (RIM I) ([Sl. list L 177, 4.7.2008, str. 6](#))

⁽²⁵⁾ Direktiva Savjeta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost ([Sl. list L 347, 11.12.2006, str. 1](#))

⁽²⁶⁾ [Sl. list C 369, 17.12.2011, str. 14](#)

⁽²⁷⁾ [Sl. list C 38, 8.2.2014, str. 14](#)

⁽²⁸⁾ Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 od 26. juna 2013. godine o prudencijalnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva i o izmjenama i dopunama Regulative (EU) br. 648/2012 ([Sl. list L 176, 27.6.2013, str. 1](#))

⁽²⁹⁾ Delegirana regulativa Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. januara 2014. godine o dopuni Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 575/2013 u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije ([Sl. list L 74, 14.3.2014, str. 8](#))

⁽³⁰⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/21/EZ od 7. marta 2002. godine o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge (Okvirna direktiva) ([Sl. list L 108, 24.4.2002, str. 33](#))

⁽³¹⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/849 od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjenama i dopunama Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 648/2012 i o prestanku važenja Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/60/EZ i Direktive Komisije 2006/70/EZ ([Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 73](#))

⁽³²⁾ Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2015/847 od 20. maja 2015. godine o informacijama koje su priložene prenosu novčanih sredstava i o prestanku važenja Regulative (EZ) br. 1781/2006 ([Sl. list L 141, 5.6.2015, str. 1](#))

⁽³³⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/43/EZ od 17. maja 2006. godine o zakonskim revizijama godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Savjeta 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i prestaje da važi Direktiva Savjeta 84/253/EEZ ([Sl. list L 157, 9.6.2006, str. 87](#))

⁽³⁴⁾ Regulativa Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 1606/2002 od 19. jula 2002. godine o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda ([Sl. list L 243, 11.9.2002, str. 1](#))

⁽³⁵⁾ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/11/EU od 21. maja 2013. godine o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Regulative (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) ([Sl. list L 165, 18.6.2013, str. 63](#))

ANEKS I

PLATNE USLUGE

(kako su navedene u članu 4 tačka 3)

1.Usluge koje omogućavaju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje.

- 2.Usluge koje omogućavaju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje.
- 3.Izvršenje platnih transakcija, uključujući prenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod pružaoca platnih usluga korisnika ili kod drugog pružaoca platnih usluga:
- (a) izvršenje direktnih zaduženja uključujući jednokratna direktna zaduženja;
 - (b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnih uređaja;
 - (c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge.
- 4.Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
- (a) izvršenje direktnih zaduženja uključujući jednokratna direktna zaduženja;
 - (b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnih uređaja;
 - (c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge.
- 5.Izdavanje platnih instrumenata i/ili prihvatanje platnih transakcija.
- 6.Novčane pošiljke.
- 7.Usluge iniciranja plaćanja.
- 8.Usluge pružanja informacija o računu.
-

ANEKS II

UPOREDNA TABELA

Ova direktiva	Direktiva 2007/64/EZ
Član 1 stav 1	Član 1 stav 1
Član 1 stav 2	Član 1 stav 2
Član 2 stav 1	Član 2 stav 1
Član 2 stav 2	
Član 2 stav 3	
Član 2 stav 4	
Član 2 stav 5	Član 2 stav 3
Član 3	Član 3
Član 4:	Član 4:
tač. 1, 2, 3, 4, 5 i 10	tač. 1, 2, 3, 4, 5 i 10
tačka 7	tačka 6
tačka 8	tačka 7

tačka 9	tačka 8
tačka 11	tačka 9
tačka 12	tačka 14
tačka 13	tačka 16
tačka 14	tačka 23
tač. 20, 21 i 22	tač. 11, 12 i 13
tačka 23	tačka 28
tačka 25	tačka 15
tač. 26 i 27	tač. 17 i 18
tačka 28	tačka 20
tačka 29	tačka 19
tačka 33	tačka 21
tač. 34, 35, 36 i 37	tač. 24, 25, 26 i 27
tačka 38	tačka 22
tač. 39 i 40	tač. 29 i 30
tač. 6, 15 do 19, 24, 30 do 32 i 41 do 48	-
Član 5 stav 1	Član 5
Član 5 stav 2	
Član 5 stav 3	
Član 5 stav 4	-
Član 5 stav 5	-
Član 5 stav 6	-
Član 5 stav 7	-
Član 6 stav 1	-
Član 6 stav 2	-
Član 6 stav 3	-
Član 6 stav 4	-
Član 7	Član 6
Član 8 stav 1	Član 7 stav 1
Član 8 stav 2	Član 7 stav 2
Član 8 stav 3	Član 7 stav 3
Član 9 stav 1	Član 8 stav 1

Član 9 stav 2	Član 8 stav 2
Član 9 stav 3	Član 8 stav 3
Član 10 stav 1	Član 9 stav 1
Član 10 stav 2	Član 9 stav 2
-	Član 9 st. 3 i 4
Član 11 stav 1	Član 10 stav 1
Član 11 stav 2	Član 10 stav 2
Član 11 stav 3	Član 10 stav 3
Član 11 stav 4	Član 10 stav 4
Član 11 stav 5	Član 10 stav 5
Član 11 stav 6	Član 10 stav 6
Član 11 stav 7	Član 10 stav 7
Član 11 stav 8	Član 10 stav 8
Član 11 stav 9	Član 10 stav 9
Član 12	Član 11
Član 13 stav 1	Član 12 stav 1
Član 13 stav 2	Član 12 stav 2
Član 13 stav 3	Član 12 stav 3
Član 14 stav 1	Član 13
Član 14 stav 2	Član 13
Član 14 stav 3	-
Član 14 stav 4	-
Član 15 stav 1	-
Član 15 stav 2	-
Član 15 stav 3	-
Član 15 stav 4	-
Član 15 stav 5	-
Član 16	Član 14
Član 17 stav 1	Član 15 stav 1
Član 17 stav 2	Član 15 stav 2
Član 17 stav 3	Član 15 stav 3

Član 17 stav 4	Član 15 stav 4
Član 18 stav 1	Član 16 stav 1
Član 18 stav 2	Član 16 stav 2
Član 18 stav 3	Član 16 stav 2
Član 18 stav 4	Član 16 stav 3
Član 18 stav 5	Član 16 stav 4
Član 18 stav 6	Član 16 stav 5
Član 19 stav 1	Član 17 stav 1
Član 19 stav 2	Član 17 stav 2
Član 19 stav 3	Član 17 stav 3
Član 19 stav 4	Član 17 stav 4
Član 19 stav 5	Član 17 stav 5
Član 19 stav 6	Član 17 stav 7
Član 19 stav 7	Član 17 stav 8
Član 19 stav 8	-
Član 20 stav 1	Član 18 stav 1
Član 20 stav 2	Član 18 stav 2
Član 21	Član 19
Član 22 stav 1	Član 20 stav 1
Član 22 stav 2	Član 20 stav 2
Član 22 stav 3	Član 20 stav 3
Član 22 stav 4	Član 20 stav 4
Član 22 stav 5	Član 20 stav 5
Član 23 stav 1	Član 21 stav 1
Član 23 stav 2	Član 21 stav 2
Član 23 stav 3	Član 21 stav 3
Član 24 stav 1	Član 22 stav 1
Član 24 stav 2	Član 22 stav 2
Član 24 stav 3	Član 22 stav 3
Član 25 stav 1	Član 23 stav 1
Član 25 stav 2	Član 23 stav 2
Član 26 stav 1	Član 24 stav 1

Član 26 stav 2	Član 24 stav 2
Član 27 stav 1	-
Član 27 stav 2	-
Član 28 stav 1	Član 25 stav 1
Član 28 stav 2	-
Član 28 stav 3	-
Član 28 stav 4	-
Član 28 stav 5	-
Član 29 stav 1	Član 25 st. 2 i 3
Član 29 stav 2	-
Član 29 stav 3	Član 25 stav 4
Član 29 stav 4	-
Član 29 stav 5	-
Član 29 stav 6	-
Član 30 stav 1	-
Član 30 stav 2	-
Član 30 stav 3	-
Član 30 stav 4	-
Član 31 stav 1	-
Član 31 stav 2	Član 25 stav 4
Član 32 stav 1	Član 26 stav 1
Član 32 stav 2	Član 26 stav 2
Član 32 stav 3	Član 26 stav 3
Član 32 stav 4	Član 26 stav 4
Član 32 stav 5	Član 26 stav 5
Član 32 stav 6	Član 26 stav 6
Član 33 stav 1	-
Član 33 stav 2	-
Član 34	Član 27
Član 35 stav 1	Član 28 stav 1
Član 35 stav 2	Član 28 stav 2
Član 36	-

Član 37 stav 1	Član 29
Član 37 stav 2	-
Član 37 stav 3	-
Član 37 stav 4	-
Član 37 stav 5	-
Član 38 stav 1	Član 30 stav 1
Član 38 stav 2	Član 30 stav 2
Član 38 stav 3	Član 30 stav 3
Član 39	Član 31
Član 40 stav 1	Član 32 stav 1
Član 40 stav 2	Član 32 stav 2
Član 40 stav 3	Član 32 stav 3
Član 41	Član 33
Član 42 stav 1	Član 34 stav 1
Član 42 stav 2	Član 34 stav 2
Član 43 stav 1	Član 35 stav 1
Član 43 stav 2	Član 35 stav 2
Član 44 stav 1	Član 36 stav 1
Član 44 stav 2	Član 36 stav 2
Član 44 stav 3	Član 36 stav 3
Član 45 stav 1	Član 37 stav 1
Član 45 stav 2	-
Član 45 stav 3	Član 37 stav 2
Član 46	-
Član 47	-
Član 48	Član 38
Član 49	Član 39
Član 50	Član 40
Član 51 stav 1	Član 41 stav 1
Član 51 stav 2	Član 41 stav 2
Član 51 stav 3	Član 41 stav 3
Član 52 tačka 1	Član 42 stav 1

Član 52 tačka 2	Član 42 stav 2
Član 52 tačka 3	Član 42 stav 3
Član 52 tačka 4	Član 42 stav 4
Član 52 tačka 5	Član 42 stav 5
Član 52 tačka 6	Član 42 stav 6
Član 52 tačka 7	Član 42 stav 7
Član 53	Član 43
Član 54 stav 1	Član 44 stav 1
Član 54 stav 2	Član 44 stav 2
Član 54 stav 3	Član 44 stav 3
Član 55 stav 1	Član 45 stav 1
Član 55 stav 2	Član 45 stav 2
Član 55 stav 3	Član 45 stav 3
Član 55 stav 4	Član 45 stav 4
Član 55 stav 5	Član 45 stav 5
Član 55 stav 6	Član 45 stav 6
Član 56	Član 46
Član 57 stav 1	Član 47 stav 1
Član 57 stav 2	Član 47 stav 2
Član 57 stav 3	Član 47 stav 3
Član 58 stav 1	Član 48 stav 1
Član 58 stav 2	Član 48 stav 2
Član 58 stav 3	Član 48 stav 3
Član 59 stav 1	Član 49 stav 1
Član 59 stav 2	Član 49 stav 2
Član 60 stav 1	Član 50 stav 1
Član 60 stav 2	Član 50 stav 2
Član 60 stav 3	-
Član 61 stav 1	Član 51 stav 1
Član 61 stav 2	Član 51 stav 2
Član 61 stav 3	Član 51 stav 3
Član 61 stav 4	Član 51 stav 4

Član 62 stav 1	Član 52 stav 1
Član 62 stav 2	Član 52 stav 2
Član 62 stav 3	Član 52 stav 3
Član 62 stav 4	-
Član 62 stav 5	-
Član 63 stav 1	Član 53 stav 1
Član 63 stav 2	Član 53 stav 2
Član 63 stav 3	Član 53 stav 3
Član 64 stav 1	Član 54 stav 1
Član 64 stav 2	Član 54 stav 2
Član 64 stav 3	Član 54 stav 3
Član 64 stav 4	Član 54 stav 4
Član 65 stav 1	-
Član 65 stav 2	-
Član 65 stav 3	-
Član 65 stav 4	-
Član 65 stav 5	-
Član 65 stav 6	-
Član 66 stav 1	-
Član 66 stav 2	-
Član 66 stav 3	-
Član 66 stav 4	-
Član 66 stav 5	-
Član 67 stav 1	-
Član 67 stav 2	-
Član 67 stav 3	-
Član 67 stav 4	-
Član 68 stav 1	Član 55 stav 1
Član 68 stav 2	Član 55 stav 2
Član 68 stav 3	Član 55 stav 3
Član 68 stav 4	Član 55 stav 4
Član 69 stav 1	Član 56 stav 1

Član 69 stav 2	Član 56 stav 2
Član 70 stav 1	Član 57 stav 1
Član 70 stav 2	Član 57 stav 2
Član 71 stav 1	Član 58
Član 71 stav 2	-
Član 72 stav 1	Član 59 stav 1
Član 72 stav 2	Član 59 stav 2
Član 73 stav 1	Član 60 stav 1
Član 73 stav 2	-
Član 73 stav 3	Član 60 stav 2
Član 74 stav 1	Član 61 st. 1, 2 i 3
Član 74 stav 2	-
Član 74 stav 3	Član 61 stav 4 i član 61 stav 5
Član 75 stav 1	-
Član 75 stav 2	-
Član 76 stav 1	Član 62 stav 1
Član 76 stav 2	Član 62 stav 2
Član 76 stav 3	Član 62 stav 3
Član 76 stav 4	-
Član 77 stav 1	Član 63 stav 1
Član 77 stav 2	Član 63 stav 2
Član 78 stav 1	Član 64 stav 1
Član 78 stav 2	Član 64 stav 2
Član 79 stav 1	Član 65 stav 1
Član 79 stav 2	Član 65 stav 2
Član 79 stav 3	Član 65 stav 3
Član 80 stav 1	Član 66 stav 1
Član 80 stav 2	Član 66 stav 2
Član 80 stav 3	Član 66 stav 3
Član 80 stav 4	Član 66 stav 4
Član 80 stav 5	Član 66 stav 5
Član 81 stav 1	Član 67 stav 1

Član 81 stav 2	Član 67 stav 2
Član 81 stav 3	Član 67 stav 3
Član 82 stav 1	Član 68 stav 1
Član 82 stav 2	Član 68 stav 2
Član 83 stav 1	Član 69 stav 1
Član 83 stav 2	Član 69 stav 2
Član 83 stav 3	Član 69 stav 3
Član 84	Član 70
Član 85	Član 71
Član 86	Član 72
Član 87 stav 1	Član 73 stav 1
Član 87 stav 2	Član 73 stav 1
Član 87 stav 3	Član 73 stav 2
Član 88 stav 1	Član 74 stav 1
Član 88 stav 2	Član 74 stav 2
Član 88 stav 3	Član 74 stav 2
Član 88 stav 4	Član 74 stav 2
Član 88 stav 5	Član 74 stav 3
Član 89 stav 1	Član 75 stav 1
Član 89 stav 2	Član 75 stav 2
Član 89 stav 3	Član 75 stav 3
Član 90 stav 1	-
Član 90 stav 2	-
Član 91	Član 76
Član 92 stav 1	Član 77 stav 1
Član 92 stav 2	Član 77 stav 2
Član 93	Član 78
Član 94 stav 1	Član 79 stav 1
Član 94 stav 2	-
Član 95 stav 1	-
Član 95 stav 2	-
Član 95 stav 3	-

Član 95 stav 4	-
Član 95 stav 5	-
Član 96 stav 1	-
Član 96 stav 2	-
Član 96 stav 3	-
Član 96 stav 4	-
Član 96 stav 5	-
Član 96 stav 6	-
Član 97 stav 1	-
Član 97 stav 2	-
Član 97 stav 3	-
Član 97 stav 4	-
Član 97 stav 5	-
Član 98 stav 1	-
Član 98 stav 2	-
Član 98 stav 3	-
Član 98 stav 4	-
Član 98 stav 5	-
Član 99 stav 1	Član 80 stav 1
Član 99 stav 2	Član 80 stav 2
Član 100 stav 1	-
Član 100 stav 2	-
Član 100 stav 3	-
Član 100 stav 4	Član 82 stav 2
Član 100 stav 5	-
Član 100 stav 6	-
Član 101 stav 1	-
Član 101 stav 2	-
Član 101 stav 3	-
Član 101 stav 4	-
Član 102 stav 1	Član 83 stav 1
Član 102 stav 2	Član 83 stav 2

Član 103 stav 1	Član 81 stav 1
Član 103 stav 2	-
Član 104	-
Član 105 stav 1	-
Član 105 stav 2	-
Član 105 stav 3	-
Član 105 stav 4	-
Član 105 stav 5	-
Član 106 stav 1	-
Član 106 stav 2	-
Član 106 stav 3	-
Član 106 stav 4	-
Član 106 stav 5	-
Član 107 stav 1	Član 86 stav 1
Član 107 stav 2	Član 86 stav 2
Član 107 stav 3	Član 86 stav 3
Član 108	Član 87
Član 109 stav 1	Član 88 stav 1
Član 109 stav 2	Član 88 stav 3
Član 109 stav 3	Član 88 st. 2 i 4
Član 109 stav 4	-
Član 109 stav 5	-
Član 110	Član 90
Član 111 stav 1	-
Član 111 stav 2	-
Član 112 stav 1	-
Član 112 stav 2	-
Član 113	Član 92
Član 114	Član 93
Član 115 stav 1	Član 94 stav 1
Član 115 stav 2	Član 94 stav 2
Član 115 stav 3	-

Član 115 stav 4	-
Član 115 stav 5	-
Član 116	Član 95
Član 117	Član 96
Aneks I	Aneks
